



Broj: 05-02-1-1838-5/23  
Sarajevo, 23. 8. 2023. godine

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

- Zastupnički dom -  
- Dom naroda -

Trg Bosne i Hercegovine 1  
71 000 Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA  
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE  
SARAJEVO

PRIMLJENO: 24-08-2023			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
01,02-02-1		1853	23

PREDMET: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima,  
dostavlja se

Poštovani,

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici, održanoj 23. 8. 2023. godine, usvojilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, te zaključilo da se isti uputi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine uz prijedlog da se razmatra po žurnom zakonodavnom postupku.

U opredjeljenju da razmatranje i usvajanje navedenog zakona predloži po žurnom postupku, Vijeće ministara BiH je uvažilo navode iznijete u dopisu Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 06-02-1-1881/19 od 23. 8. 2023. godine, a čiji primjerak dostavljamo u privitku.


U vezi s navedenim, u privitku dostavljamo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, na tri jezika i dva pisma u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini kao i elektroničku verziju Prijedloga zakona sa svim priložima.

Istodobno dostavljamo obrazloženje Prijedloga zakona kao i navedeni dopis Ministarstva sigurnosti BiH o razlozima donošenja istog po žurnom postupku, sukladno poslovničkim odredbama oba doma Parlamentarne skupštine BiH, izvješće o provedenim konzultacijama, izjavu sukladnu Pravilima za konzultacije u izradi pravnih propisa, Obrazac 1. i 2a. u skladu s Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, Pregled odredbi Zakona o strancima koje se mijenjaju ili dopunjavaju, te prečišćeni tekst Zakona o strancima kao i pribavljena mišljenja nadležnih institucija: Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, Ministarstva pravde BiH, Ministarstva financija i trezora BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Direkcije za europske integracije Vijeća ministara BiH i Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH.

S poštovanjem,

Privitak: kao u tekstu

Dostavljeno:  
-naslovu  
-a/a





Broj: 06-02-1-1881- /19  
Datum: 23.08.2023. godine

**BOSNA I HERCEGOVINA  
SAVJET MINISTARA  
GENERALNI SEKRETARIJAT  
SARAJEVO**

PREMIJER			
23-08-2023			
Broj predmeta	Broj predmeta	Redni broj	Broj priloga
05	02-1	1838-1	-1

**PREDMET:** Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, prijedlog za razmatranje u hitnom zakonodavnom postupku, dostavlja se  
**VEZA:** Naš akt broj:06-02-1-1881-80/19 od 15.08.2023. godine

Našim aktom broj i datum veze, dostavili smo Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (novi tekst) radi razmatranja i donošenja na sjednici Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

Predmetni zakon nosi oznaku „EI“ jer je vršeno usklađivanje sa:

- Uredbom (EU) 2019/1155 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. juna 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama)
- Uredbom (EU) 2016/399 Evropskog parlamenta i Vijeća od 9. marta 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama)
- Direktivom (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair i
- Direktivom (EU) 2021/1883 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ.

Takođe, imajući u vidu da je predloženim izmjenama i dopunama omogućeno potpuno osiguranje principa zabrane vraćanja (non-refoulement) na način kako je navedeno u Izveštaju Evropske komisije o BiH za 2022. godnu, predlažemo da se ovaj Zakon po usvajanju na sjednici Savjeta ministara Bosne i Hercegovine uputi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje u hitnom zakonodavnom postupku.

S poštovanjem,

Dostaviti:

- Naslovu
- a/a



Sarajevo, Trg BiH 1; Tel: 033 213 623 Fax: 033 213 628  
Сарајево, Трп БиХ 1; Тел: 033 213 623 Факс: 033 213 628

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na \_\_\_\_\_ sjednici Predstavničkog doma, održanoj \_\_\_\_\_ 2023. godine, i na \_\_\_\_\_ sjednici Doma naroda, održanoj \_\_\_\_\_ 2023. godine, usvojila je

**ZAKON  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA**

**Član 1.**

U Zakonu o strancima („Službeni glasnik BiH“, br. 88/15 i 34/21) u članu 1. (Predmet ovog zakona) iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:

„(3) Ovim zakonom vrši se usklađivanje sa:

- a) Uredbom (EU) 2019/1155 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. juna 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama),
- b) Uredbom (EU) 2016/399 Evropskog parlamenta i Vijeća od 9. marta 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama),
- c) Direktivom (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. o uslovima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata i obavljanja poslova au pair i
- d) Direktivom (EU) 2021/1883 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uslovima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ.

(4) Navođenje uredbi i direktiva iz stava (3) ovog člana vrši se isključivo u svrhu praćenja i informisanja o preuzimanju pravne stečevine EU u zakonodavstvo BiH.“

**Član 2.**

U članu 4. (Upravni postupak) iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Ukoliko je stranac po čijem zahtjevu ili protiv kojeg se vodi postupak, bez obavještanja nadležnog organa napustio BiH, pozivi, odluke i druga pismena ne dostavljaju se na adresu u inostranstvu.“

### Član 3.

U članu 6. (Definicije) stav (1) tačka z) briše se.

Tačka aa) koja postaje tačka z) mijenja se i glasi:

„z) **student** je stranac kojeg je visokoškolska ustanova primila, te mu je odobren privremeni boravak u BiH kako bi obavljao svoju glavnu djelatnost redovnog studiranja nakon kojeg će steći visokoškolsku kvalifikaciju koju BiH priznaje, uključujući diplome, svjedočanstva, uvjerenja ili akademske stepene doktora nauka na visokoškolskim ustanovama, što može obuhvatati pripremni program koji prethodi takvom obrazovanju ili obavezno osposobljavanje;“

Iza tačke z) dodaju se nove tač. aa) i bb) koje glase:

„aa) **pripravnik** je stranac koji je stekao visokoškolsku kvalifikaciju ili studira u inostranstvu s ciljem sticanja visokoškolske kvalifikacije i kojem je odobren privremeni boravak u BiH radi učestvovanja u programu osposobljavanja u svrhu sticanja znanja, prakse i iskustva u profesionalnom okruženju,

bb) **istraživač** je stranac koji je stekao akademski stepen doktora nauka ili odgovarajuću visokoškolsku kvalifikaciju koja tom strancu omogućuje pristup doktorskim programima, kojega izabira naučnoistraživačka organizacija i kojem je odobren privremeni boravak na području BiH u svrhu provođenja istraživačkih aktivnosti za koje se takva kvalifikacija uobičajeno zahtijeva.“

### Član 4.

U članu 8. (Sloboda kretanja) stav (4) riječi: „razloga sigurnosti BiH“ zamjenjuju se riječima: „prijetnji po sigurnost BiH“.

U stavu (9) riječ „sedam“ zamjenjuje se brojem „15“.

Iza stava (9) dodaje se novi stav (10) koji glasi:

„(10) Strancima koji borave na teritoriji BiH može se kolektivno i privremeno ograničiti sloboda kretanja u BiH, u mjeri koja je neophodna radi zaštite javnog zdravlja, o čemu odluku donosi Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja MCP-a.“



## Član 5.

U članu 12. (Obaveze nadležnih organa u postupku) stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Organ koji vodi postupak po službenoj dužnosti dužan je da strancu koji ne razumije jezik na kojem se postupak vodi omogući da tok postupka prati uz pomoć prevodioca, odnosno tumača na jeziku koji stranac razumije ili se opravdano može pretpostaviti da razumije, a usluge prevođenja može obezbijediti i putem informaciono komunikacionih tehnologija. Ukoliko se postupak vodi po zahtjevu stranca, organ koji vodi postupak nije dužan obezbijediti prevodioca, odnosno tumača.“

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

„(3) Zahtjevi za ostvarivanje prava po ovom zakonu i dokazi koji opravdavaju zahtjev, kao i pozivi, rješenja i druga pismena, dostavljaju se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH.“

Dosadašnji st. (3) i (4) postaju st. (4) i (5).

## Član 6.

Član 14. (Utvrđivanje identiteta) mijenja se i glasi:

## Član 14.

### (Utvrđivanje identiteta i osnovna provjera)

- (1) Prema ovom zakonu, Služba je nadležna da pokreće i vodi postupak utvrđivanja identiteta stranca ako se radi o postupcima koji su propisani ovim zakonom.
- (2) Ako je postupak utvrđivanja identiteta stranca, čiji identitet nije moguće odmah utvrditi ili postoje osnovi sumnje u istinitost njegovih navoda o identitetu, započela Granična policija ili policija i ne može ga okončati u roku od šest sati, o tome obavještava Službu što je moguće prije.
- (3) Postupak utvrđivanja identiteta stranca provodi se po odredbama zakona kojim se uređuje nadležnost Službe i zakona kojim se uređuje nadležnost policijskih službenika u BiH.
- (4) Postupak utvrđivanja identiteta stranca može obuhvatati i utvrđivanje zakonitosti njegovog boravka u BiH, odnosno utvrđivanje mjesta boravišta ili prebivališta u BiH, dok osnovna provjera uključuje uzimanje biometrijskih podataka u skladu sa ovim zakonom i sigurnosne provjere, a može obuhvatiti i utvrđivanje okolnosti nezakonitog prelaska državne granice.

- (5) Služba može zadržati stranca najduže 6 sati ako je potrebno utvrditi njegov identitet ili je potrebno izvršiti osnovnu provjeru iz stava (4) ovog člana, a postoji opasnost da će stranac pobjeći.
- (6) Prilikom zadržavanja stranca u skladu sa stavom (5) ovog člana Služba obavještava stranca o svrsi i načinima osnovne provjere, pravima i obavezama stranca tokom osnovne provjere, uključujući njegovu obavezu da tokom osnovne provjere ostane u određenim objektima, načinu ostvarivanja međunarodne zaštite, te obavezi stranca sa nezakonitim boravkom da napusti teritoriju BiH, na jeziku koji stranac razumije ili se opravdano može pretpostaviti da razumije, i to u pisanom obliku ili putem prevodioca.
- (7) O zadržavanju stranca maloljetnika bez pratnje Služba će obavijestiti centar za socijalni rad.
- (8) Služba će strancu bez odgađanja omogućiti slobodu kretanja kada prestanu razlozi za zadržavanje, a najkasnije do isteka roka iz st. (5) ovoga člana, osim ako je doneseno rješenje o stavljanju stranca pod nadzor.
- (9) Stranac koji nema dokaze o identitetu dužan je Službi dati izjavu o svom identitetu, te dati biometrijske podatke.
- (10) Prema strancu koji je dao izjavu o svom identitetu Služba postupa na osnovu ustupljenih podataka dok se ne dobiju drugi podaci ili ne utvrdi stvarni identitet stranca.
- (11) Stranac čiji se identitet ne može odmah utvrditi ili postoje osnovi sumnje u istinitost njegovih navoda o identitetu ili se njegov identitet ne može sa sigurnošću utvrditi u roku iz stava (5) ovog člana može se staviti pod nadzor i može mu se izreći i mjera protjerivanja iz BiH.
- (12) Nadzor iz stava (11) ovog člana određuje se u skladu s odredbama čl. od 118. do 122., a mjera protjerivanja u skladu s odredbama čl. 105. (*Mjera protjerivanja*) i 106. (*Razlozi za izricanje mjere protjerivanja*) ovog zakona.
- (13) Uslovi, način i druga pitanja značajna za osnovnu provjeru i zadržavanje stranca u smislu st. (4) i (5) ovog člana uređuju se podzakonskim propisima koje donosi Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva.

## Član 7.

U članu 15. (*Prelazak državne granice*) stav (6) mijenja se i glasi:

„(6) Datumom ulaska smatra se prvi dan boravka na teritoriji BiH, a datumom izlaska smatra se posljednji dan boravka na teritoriji BiH. Period boravka dopušteno prema boravišnoj dozvoli ili vizi za dugoročni boravak ne uzima se u obzir kod izračuna trajanja boravka na teritoriji BiH.“

#### Član 8.

U članu 16. (Nezakonit prelazak državne granice BiH) stav (1) u tački c) iza riječi „upotrijebi“ dodaje se riječ „tuđu“.

#### Član 9.

U članu 19. (Opći uslovi za ulazak) stav (3) tačka g) mijenja se i glasi:

„g) da ne predstavlja prijetnju za javni poredak, sigurnost BiH, javni red i mir ili međunarodne odnose BiH,“.

Iza tačke g) dodaje se nova tačka h) koja glasi:

„h) da ne predstavlja prijetnju za javno zdravlje u BiH.“.

#### Član 10.

U članu 25. (Postupak i posljedica odbijanja ulaska) stav (3) iza riječi: „odbijanju ulaska“ dodaju se riječi: „donosi se po skraćenom postupku, osim ako se radi o maloljetniku bez pratnje,“.

#### Član 11.

U članu 29. (Viza za kratkoročni boravak - Viza C) stav (1) iza riječi: „180 dana“ stavlja se interpunkcijski znak tačka, a riječi: „koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka.“ brišu se.

Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:

„(6) Kada viza za više ulazaka vrijedi duže od 180 dana, trajanje boravaka je 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana.“.

#### Član 12.

Iza člana 29. (Viza za kratkoročni boravak - Viza C) dodaje se novi član 29a. koji glasi:

#### “Član 29a.

(Saradnja s počasnim konzulom BiH, komercijalnim posrednikom i vanjskim pružateljem usluga)

- (1) Počasni konzul BiH, komercijalni posrednik i/ili vanjski pružatelj usluga može učestvovati u prikupljanju zahtjeva za izdavanje vize za kratkoročni boravak (Viza C).
- (2) Vanjski pružatelj usluga može prikupljati i biometrijske podatke od podnositelja zahtjeva za izdavanje vize na osnovu ugovora o saradnji sa MVP.
- (3) Počasni konzul BiH, komercijalni posrednik i/ili vanjski pružatelj usluga nema pristup Centralnoj bazi podataka o strancima ni pod kojim uslovima.”.

### Član 13.

U članu 30. (Viza za dugoročni boravak - Viza D) stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Viza za dugoročni boravak izdaje se izuzetno u situacijama kada je za svrhu boravka u BiH potreban period duži od 90 dana u periodu od 180 dana. Ukoliko se viza za dugoročni boravak izdaje u svrhu podnošenja zahtjeva za odobrenje privremenog boravka u BiH, period važenja vize može biti kraći od 90 dana.“.

Iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:

„(7) Viza za dugoročni boravak (Viza D) može se izdati i državljanima država bezviznog režima kada je za svrhu boravka u BiH potreban period duži od 90 dana u periodu od 180 dana.“.

### Član 14.

U članu 31. (Uslovi za izdavanje vize) stav (1) mijenja se i glasi:

„(1) Podnosilac zahtjeva za izdavanje vize dužan je dati lične podatke kao i biometrijske podatke koji se od njega traže, druge potrebne informacije, te navesti svrhu ulaska u BiH. Zahtjev za izdavanje vize za kratkotrajni boravak podnosi se na propisnom tačno popunjenom obrascu najranije šest mjeseci, a za pomorce koji obavljaju svoje dužnosti najranije devet mjeseci prije početka namjeravanog putovanja, te u pravilu najkasnije 15 kalendarskih dana prije početka namjeravanog putovanja, a iznimno, u opravdanim pojedinačnim hitnim slučajevima može se omogućiti podnošenje zahtjeva manje od 15 kalendarskih dana prije početka namjeravanoga putovanja.“.

### Član 15.

U članu 32. (Pozivno pismo) stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Pozivno pismo za ulazak stranca u BiH može izdati državljanin BiH ili stranac s odobrenim stalnim boravkom u BiH ili stranac koji uživa diplomatski status u BiH, ili domaće ili strano pravno lice registrirano u BiH.“.

Stav (5) mijenja se i glasi:

„(5) Pozivno pismo ovjerava Služba po mjestu prebivališta, odnosno sjedišta pozivaoca, na osnovu dokaza dostavljenih uz zahtjev i nakon izvršenih operativnih provjera. Rok važenja pozivnog pisma je 180 dana od dana ovjere. Ako nisu ispunjeni uslovi, Služba odbija zahtjev za ovjeru pozivnog pisma o čemu se podnosilac zahtjeva usmeno obavještava.“

#### Član 16.

U članu 34. (Nadležnost i mjesto izdavanja vize) iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

„(3) Ne dovodeći u pitanje stav (2) ovog člana, stranac može zahtjev za izdavanje vize uz pripadajuću dokumentaciju podnijeti i elektronskim putem ukoliko je primjenjivo.“

Dosadašnji st. (3), (4), (5), (6) i (7) postaju st. (4), (5), (6), (7) i (8).

#### Član 17.

Članu 36. (Produženje vize) mijenja se i glasi:

#### „Član 36. (Produženje vize)

- (1) Viza za kratkoročni boravak (Viza C) može se produžiti zbog više sile, humanitarnih ili ozbiljnih ličnih razloga, a u skladu s pravilima koja važe za izdavanje vize.
- (2) Zahtjev za produženje vize podnosi se Službi prije isteka važenja vize i odobrenja za boravak odobrenog na osnovu izdate vize. Služba donosi odluku o produženju vize u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva.
- (3) Do donošenja odluke po zahtjevu za produženje vize stranac može boraviti na teritoriji BiH.
- (4) Viza iz stava (1) ovog člana produžava se izdavanjem nove naljepnice vize.
- (5) Protiv odluke kojom se zahtjev za produženje vize odbija, odnosno odbacuje, može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.“

#### Član 18.

U članu 37. (Odbijanje zahtjeva za izdavanje vize i izuzetno izdavanje vize iz humanitarnih razloga) stav (1) u tački f), na kraju teksta, veznik „ili“ zamjenjuje se interpunkcijskim znakom tačka-zarez.

Iza tačke f) dodaje se nova tačka g) koja glasi:

„g) postoji opravdana sumnja u vjerodostojnost priloženih isprava i njihovog sadržaja, istinitost izjava stranca ili u njegovu namjeru da će napustiti područje BiH prije isteka roka važenja zatražene vize, ili;“.

Dosadašnja tačka g) postaje tačka h).

#### **Član 19.**

U članu 38. (Poništenje i ukidanje vize) stav (8) mijenja se i glasi:

„(8) Ako je viza poništena ili ukinuta, preko naljepnice vize otiskuje se štambilj "PONIŠTENO" ili „UKINUTO“, a optički promjenjivi element naljepnice vize, sigurnosni element s učinkom skrivenog prikaza kao i riječ „viza“ se precrtavaju i na taj način poništavaju.“.

**Član 20.** U članu 39. (Razlozi za poništenje ili ukidanje vize) stav (1) u tački f) iza riječi „sigurnosti“ dodaje se interpunkcijski znak zarez i riječi: „javnom zdravlju“.

#### **Član 21.**

U članu 40. (Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s ulaskom stranaca) u stavu (3), na kraju teksta, iza interpunkcijskog znaka tačka, dodaje se tekst koji glasi:

„Tehničke specifikacije obrasca naljepnice vize označavaju se odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa propisima iz oblasti zaštite tajnih podataka.“.

**Član 22.** U članu 48. (Osnov za odobrenje privremenog boravka) u stavu (5), na kraju teksta briše se interpunkcijski znak tačka i dodaju riječi: „ako ovim zakonom nije drugačije propisano.“.

#### **Član 23.**

U članu 49. (Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka) stav (3) iza riječi „tač.“ dodaje se slovo i zagrada „d)“.

#### **Član 24.**

**Član 50. (Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice) mijenja se i glasi:**

#### **„Član 50.**

**(Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice)**

**(1) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice može se odobriti članovima uže porodice:**

- a) državljanina BiH koji ima prebivalište u BiH,
  - b) stranca s odobrenim stalnim boravkom u BiH, stranca kojem je odobren privremeni boravak u BiH kao nosiocu plave karte, stranca kojem je odobren privremeni boravak u BiH godinu dana ili duže i koji ima osnovane izglede za odobrenje stalnog boravka u BiH ili stranca s priznatim izbjegličkim statusom.
- (2) Izuzetno od stava (1) tačka b) ovog zakona, privremeni boravak po osnovu spajanja porodice može se odobriti članovima uže porodice stranca kojem je odobren privremeni boravak u BiH u svrhu naučnog istraživanja i kada mu je privremeni boravak odobren na period kraći od godinu dana i kada taj stranac nema osnovane izglede za odobrenje stalnog boravka u BiH.
- (3) Privremeni boravak iz stava (1) ovog člana, na zahtjev stranca koji dolazi u BiH radi spajanja porodice, može se odobriti uz uslove iz člana 49. (Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona ako:
- a) državljanin BiH, stranac s odobrenim boravkom u BiH ili stranac s priznatim izbjegličkim statusom ima osiguran smještaj za sebe i članove porodice za koje traži odobrenje boravka po osnovu spajanja porodice, te da ima stalni izvor prihoda, odnosno da raspolaže sredstvima dovoljnim za izdržavanje u BiH lica za koja se traži spajanje porodice i
  - b) stranac s odobrenim boravkom u BiH ili stranac s priznatim izbjegličkim statusom ima zdravstveno osiguranje za sebe i članove porodice za koje traži odobrenje boravka po osnovu spajanja porodice.
- (4) Članovima uže porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se:
- a) bračni odnosno vanbračni partner državljanina BiH, ili stranca s odobrenim boravkom u BiH, ili stranca s priznatim izbjegličkim statusom, pod uslovom da je brak, odnosno vanbračna zajednica pravovaljana u BiH u skladu s članom 6. (Definicije) tač. l) i m) ovog zakona;
  - b) djeca do 18 godina ili punoljetna izdržavana djeca koja su na redovnom školovanju do 26 godina ili poslovno ili radno nesposobna punoljetna djeca, koja žive u zajedničkom domaćinstvu, rođena u braku, van braka, usvojena ili djeca bračnih i vanbračnih partnera, koja nisu osnovala vlastitu porodicu, i
  - c) izdržavani roditelji.
- (5) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice članovima uže porodice državljanina BiH koji ima prebivalište u BiH iz stava (1) tačka a) ovog člana odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren.

- (6) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice članovima uže porodice stranca iz stava (1) tačka b) ovog člana odobrava se na period u kojem je privremeni boravak odobren strancu s kojim se spaja porodica, a najduže do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren.
- (7) Izuzetno od st. (5) i (6) ovog člana, punoljetni stranac koji boravi u BiH neprekidno tri godine po osnovu privremenog boravka odobrenog radi spajanja porodice, odnosno neprekidno dvije godine ako se radi o spajanju porodice sa nosiocem plave karte, može podnijeti zaseban zahtjev za odobrenje privremenog boravka po nekom drugom osnovu, ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom za odobrenje privremenog boravka po nekom drugom osnovu osim spajanja porodice.
- (8) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice članovima uže porodice nosioca plave karte izdaje se na period važenja plave karte ako je to moguće s obzirom na period važenja njihovih pasoša. Član porodice kojem je odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice sa strancem kojem je odobren privremeni boravak kao nosiocu plave karte ima pravo na rad u BiH u skladu s ovim zakonom.
- (9) Na članove uže porodice nosioca plave karte kojima je odobreno spajanje porodice sa nosiocem plave karte ne primjenjuje se nikakav rok u odnosu na njihov pristup tržištu rada, s tim da ne mogu obavljati poslove koje mogu obavljati samo državljani BiH.

#### Član 25.

U članu 53. (Privremeni boravak po osnovu obrazovanja) u tački c) riječ "neplaćenog" briše se.

#### Član 26.

Naziv člana 54. (Privremeni boravak po osnovu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja) mijenja se i glasi: „(Privremeni boravak po osnovu osnovnog obrazovanja)“.

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Privremeni boravak po osnovu osnovnog obrazovanja odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren.“.

Dosadašnji st.(2), (3) i (4) brišu se.

#### Član 27.

Iza člana 54. (Privremeni boravak po osnovu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja) dodaje se novi član 54a. koji glasi:

„Član 54a.



(Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja)

- (1) Učenik je stranac kojem je odobren privremeni boravak u BiH kako bi pohađao priznati državni program ili priznati regionalni program srednjoškolskog obrazovanja kroz program razmjene učenika ili obrazovnog projekta kojim upravlja obrazovna ustanova.
- (2) Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove:
- a) upisan je u srednjoškolsku ustanovu po osnovu redovnog srednjoškolskog obrazovanja ili učestvuje u programu razmjene učenika,
  - b) ako je maloljetan, ima saglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika za planirani boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja u BiH,
  - c) ima staratelja u BiH,
  - d) dostavi dokaz da je staratelj ili obrazovna ustanova ili organizacija koja provodi program razmjene učenika za njega odgovorna za vrijeme boravka u BiH, naročito u pogledu troškova školovanja, smještaja, sredstava za izdržavanje, zdravstvenog osiguranja i povratka, a ukoliko učestvuje u programu razmjene učenika i dokaz da učestvuje u programu razmjene učenika.
- (3) Ako stranac upisuje posljednju godinu srednjoškolskog obrazovanja, ne može biti stariji od 20 godina života.
- (4) Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren.
- (5) Ako je privremeni boravak odobren po osnovu učestvovanja u programu razmjene ili obrazovnom projektu, privremeni boravak se odobrava na period koji je jednak trajanju programa razmjene učenika ili obrazovnog projekta ako su kraći od godinu dana ili najduže godinu dana, a može se produžiti jednom za period potreban za završetak programa razmjene učenika ili obrazovnog projekta.“.

**Član 28.**

U članu 55. (Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja) stav (1) tačka a) mijenja se i glasi:

„a) da je upisan na akreditovanu visokoškolsku ustanovu u BiH, ili“.  
Iza stava (3) dodaju se novi st. (4), (5) i (6) koji glase:

„(4) Privremeni boravak po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja se produžava i u slučaju kada visokoškolska ustanova prestane obavljati djelatnost pod uslovom da je stranac podnio zahtjev za upis na drugu akreditovanu visokoškolsku ustanovu u okviru ekvivalentnog studijskog programa, radi završetka studija.

(5) Listu akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje u BiH, sačinjava Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH. Lista je javno dostupna.

(6) Izuzetno od stava (1) ovog člana, privremeni boravak po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja može se odobriti i strancu kojem je odobrena specijalizacija u BiH od strane nadležnog organa u BiH i koji ispunjava uslove iz člana 49. **(Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka)** ovog zakona. Privremeni boravak po ovom osnovu odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren dok specijalizacija traje.“.

#### Član 29.

Član 56. **(Privremeni boravak neplaćenih pripravnika)** mijenja se i glasi:

#### „Član 56.

#### (Privremeni boravak pripravnika)

- (1) Privremeni boravak pripravnika može se odobriti strancu koji je stekao visokoškolsko obrazovanje izvan BiH ili studira izvan BiH s ciljem sticanja visokoškolske kvalifikacije i dolazi na osnovu međunarodnih ugovora čija je BiH ugovorna strana ili koji je stekao visokoškolsko obrazovanje na teritoriji BiH, radi obavljanja stručne prakse, odnosno pripravničkog staža.
- (2) Privremeni boravak iz stava (1) ovog člana može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. **(Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka)** ovog zakona, dostavi:
  - a) ugovor o osposobljavanju zaključen s pravnim licem u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž, kojim se predviđa teoretsko i praktično osposobljavanje,
  - b) dokaz o sticanju visokoškolske kvalifikacije unutar dvije godine koje prethode datumu podnošenja zahtjeva ili dokaz o trenutnom studiranju s ciljem sticanja visokoškolske kvalifikacije i
  - c) dokaz da će pravno lice u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž biti odgovorno u pogledu troškova boravka i smještaja, sredstava za izdržavanje, zdravstvene zaštite i povratka.
- (3) Privremeni boravak pripravnika odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren, isključivo jednom, i to na period potreban za sticanje profesionalnih kvalifikacija.
- (4) Obavljanje stručne prakse, odnosno pripravničkog staža iz ovog člana ne smatra se radom u smislu odredbi ovog zakona.

(5) Pravno lice u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž je obavezno bez odgađanja obavijestiti Službu ako je prestao ugovorni odnos između pripravnika i pravnog lica u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž.

(6) Financijska odgovornost pravnog lica u kojem stranac obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž prestaje najkasnije šest mjeseci nakon prestanka važenja ugovora o osposobljavanju bez naknade i dostavljanja obavijesti Službi.”

### Član 30.

U članu 57. (Privremeni boravak volontera) stav (1) tačka d) mijenja se i glasi:

„d) da organizacija u kojoj stranac volontira posjeduje policu osiguranja od odgovornosti prema trećim licima i da preuzima odgovornost za stranca za vrijeme volontiranja, što uključuje troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i povratka.“

### Član 31.

U članu 58. (Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga) stav (2) u tački d) iza riječi „ministara“ interpunkcijski znak tačka briše se, dodaje se zarez i riječi: „zavisno od situacije.“

Stav (3) mijenja se i glasi:

„(3) Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga može se odobriti i strancu koji ne ispunjava uslove za odobrenje privremenog boravka iz člana 49. (Opći uslovi za odobrenje boravka) ovog zakona, ako je prisustvo stranca u BiH neophodno za provođenje krivičnog postupka ili kada stranac saraduje s organima vlasti radi otkrivanja krivičnog djela ili počinioca, ili je žrtva organiziranog kriminala, ukoliko je njegovo prisustvo u BiH neophodno za provođenje sudskog postupka.“

U stavu (5) riječi: „osnovno obrazovanje“ zamjenjuju se riječima: „pristup obrazovanju“.

### Član 32.

U članu 71. (Privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole) tačka a) mijenja se i glasi:

„a) zapošljavanja visokokvalificiranih radnika,“.

### Član 33.

**Član 72. (Privremeni boravak u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja) mijenja se i glasi:**

**„Član 72.**

**(Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika)**

- (1) Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika može se odobriti strancu ako:
- a) je podnošenju zahtjeva za boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika prethodio konkurs koji je objavio poslodavac koji namjerava zaposliti stranca,
  - b) je poslodavac objavio konkurs u najmanje tri dnevna lista koja su dostupna na cijeloj teritoriji BiH s rokom prijave od 30 dana i istovremeno ga dostavio Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, koja je konkurs učinila dostupnim svim institucijama za zapošljavanje u BiH,
  - c) se na objavljeni konkurs ne prijavi državljanin BiH koji ispunjava uslove konkursa,
  - d) je za oglašeno radno mjesto potrebna kvalifikacija u visokom obrazovanju i radno iskustvo u struci od najmanje pet godina koje je stečeno nakon završenog formalnog visokog obrazovanja.
- (2) Za privremeni boravak iz stava (1) ovog člana izdaje se dozvola za boravak u BiH, tzv. plava karta.
- (3) Plava karta izdaje se s rokom važenja 24 mjeseca. Ako je ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor sklopljen na period kraći od 24 mjeseca, plava karta izdaje se za period trajanja tog ugovora produžen za dodatna tri mjeseca, ali rok njenog važenja ne može biti duži od 24 mjeseca. Ako bi period važenja pasoša nosioca plave karte bio kraći od perioda važenja plave karte, plava karta se izdaje najmanje na period važenja pasoša. Plava karta može se produžavati pod uslovima koji važe za njeno izdavanje.
- (4) Plava karta omogućava strancu ulazak i boravak u BiH u periodu njenog važenja.“

**Član 34.**

U članu 73. (Izdavanje plave karte) stav (1) riječ „visokokvalificiranog“ brišu se, a iza riječi „zapošljavanja“ dodaju se riječi: „visokokvalificiranih radnika“.

Tačka a) mijenja se i glasi:

„a) ima kvalifikaciju u visokom obrazovanju, što znači diploma, potvrda ili drugi dokaz formalnih kvalifikacija koji je izdao nadležni organ i kojim se potvrđuje uspješno završeno visokoškolsko obrazovanje koje je trajalo najmanje tri godine nakon završene srednje škole.“

U tački c) riječi: „godinu dana“ zamjenjuju se riječima: „šest mjeseci“.

U stavu (3) riječ u zagradi „visokokvalificiranog“ briše se, a iza riječi „zapošljavanja“ dodaju se riječi: „visokokvalificiranih radnika“.

#### Član 35.

U članu 74. (Rad na osnovu plave karte i promjena poslodavca) stav (3) riječi: „dvije godine“ zamjenjuju se riječima: „12 mjeseci“, riječ u zagradi „visokokvalificiranog“ briše se, a iza riječi „zapošljavanja“ dodaju se riječi: „visokokvalificiranih radnika“.

U stavu (4) u zagradi riječ „visokokvalificiranog“ briše se, a iza riječi „zapošljavanja“ dodaju se riječi: „visokokvalificiranih radnika“.

#### Član 36.

U članu 75. (Privremeni boravak u svrhu premještaja unutar pravnog lica) stav (1) u tački c) iza riječi „radu“ dodaju se riječi: „zaključen sa pravnim licem iz kojeg se stranac premješta u BiH,“.

#### Član 37.

U članu 76. (Privremeni boravak u svrhu naučnog istraživanja) iza stava (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase:

„(2) Naučnoistraživačke organizacije su obavezne bez odgađanja obavijestiti Službu ako je prestao ugovorni odnos između istraživača i naučnoistraživačke organizacije.

(3) Finansijska odgovornost istraživačke organizacije prestaje najkasnije šest mjeseci nakon prestanka važenja ugovora o gostovanju i dostavljanja obavijesti Službi.“

Dosadašnji stav (2) postaje stav (4).

Iza stava (2) koji je postao stav (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

„(5) Strancu se može produžiti privremeni boravak iz stava (1) ovog člana i kada mu je prethodni privremeni boravak bio odobren po drugom osnovu.“

Dosadašnji stav (3) postaje stav (6).

#### Član 38.

U članu 77. (Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada) u stavu (1) riječ „kalendarskoj“ briše se, a iza riječi „godini“ dodaje se riječ „dana“.

U stavu (1) u tački b) riječ „univerziteti“ zamjenjuje se riječima: „visokoškolske ustanove“.

U stavu (1) tačka j) mijenja se i glasi:

„j) izvođači i tehničko osoblje na komercijalnim koncertima kao i stranci zaposleni u cirkusima ili zabavnim parkovima;“.

U stavu (2) tačka a) mijenja se i glasi:

„a) osnivači privrednog društva, odnosno preduzeća sa sjedištem u BiH, ako privredno društvo ili preduzeće na svakog stranca uključujući i osnivače zapošljava minimalno pet državljana BiH kojima isplaćuje bruto plaću najmanje u visini prosječne bruto plaće u BiH i uredno izmiruje poreske obaveze;“.

U stavu (2) tačka i) mijenja se i glasi:

„i) stranac koji boravi u BiH po osnovu razloga koji je zasnovan na međunarodnom ugovoru čija je BiH ugovorna strana, što se dokazuje potvrdom organa uprave BiH u čiju nadležnost spadaju pitanja koja se uređuju tim ugovorom po osnovu kojeg stranac boravi u BiH;“.

Iza tačke i) dodaje se nova tačka j) koja glasi:

„j) stranac kojeg je uputio strani poslodavac u pravno lice u BiH s ciljem praćenja i kontrole kvaliteta proizvodnje na osnovu ugovora o naručenju i izvršenju poslova.“.

U stavu (3) riječi: „tačka l)“ zamjenjuje se riječima: „tač. h), i) i l)“.

U stavu (4) riječ „kalendarskoj“ briše se, a iza riječi „godini“ dodaje se riječ „dana“.

U stavu (6) iza riječi „zahtjev“ dodaju se riječi: „poslodavca ili“.

Iza stava (8) dodaje se novi stav (9) koji glasi:

„(9) Stranac koji je zaposlen ili obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije za pravno lice ili vlastito pravno lice koje nije registrovano u BiH i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na teritoriji BiH, a koji boravi u BiH na osnovu viznog ili bezviznog boravka, može raditi u BiH bez radne dozvole do 90 dana u 180 dana uz prethodno pribavljenu potvrdu o prijavi rada.“.

### Član 39.

U članu 78. (Pravo na rad u BiH bez radne dozvole) stav (1) tačka c) mijenja se i glasi:

„c) odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice, a radi se o strancu koji je u braku ili vanbračnoj zajednici s državljaninom BiH ili koji ima odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice kao staratelj maloljetnog djeteta koje ima državljanstvo BiH, ili kojem je produžen privremeni boravak kad je u toku brakorazvodna parnica u kojoj se odlučuje o starateljstvu nad maloljetnim djetetom koje je državljanin BiH,“.

U tački d) na kraju rečenice interpunkcijski znak tačka briše se i dodaje se veznik „ili“.

Iza tačke d) dodaje se nova tačka e) koja glasi:

„e) odobren privremeni boravak po osnovu člana 58. stav (2) tačka c) ovog zakona.“.

#### Član 40.

U članu 79. (Uslovi za odobrenje stalnog boravka) stav (1) u tački a) iza riječi „godina“ dodaje se riječ „neposredno“.

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

„(3) U period izbivanja iz stava (2) ovog člana, ne uračunava se vrijeme koje stranac, u periodu odobrenog privremenog boravka u BiH izbiva iz BiH zbog privremenih posebnih ili iznimnih razloga, i to ako se radi o:

- a) strancu koji boravi u BiH po osnovu spajanja porodice sa državljaninom BiH koji ima prebivalište u BiH pod uslovom da stranac tokom svakog odobrenog privremenog boravka boravi najmanje 90 dana na teritoriji BiH, ili
- b) strancu koji u posljednjih pet godina boravi u BiH po osnovu privremenog boravka koji se uračunava u stalni boravak i smatra se naročito korisnim za BiH što dokazuje preporukom institucije BiH, vlade entiteta ili Brčko distrikta BiH.

Dosadašnji st. (3), (4) i (5) postaju st. (4), (5) i (6).

#### Član 41.

U članu 80. (Boravak koji ne spada u osnove za stalni boravak) stav (1) tačka d) mijenja se i glasi:

„d) po osnovu obrazovanja iz čl. 54. (Privremeni boravak po osnovu osnovnog obrazovanja), 54a. (Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja) i 55. (Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja), privremenog boravka pripravnika iz člana 56. (Privremeni boravak pripravnika), privremenog boravka odobrenog strancu volonteru iz člana 57. (Privremeni boravak volontera), privremenog boravka po osnovu humanitarnih razloga iz člana 58. (Privremeni boravak po osnovu humanitarnih

razloga) stav (1), stav (2) tač. b) i d) i stav (3), sezonskog zapošljavanja iz člana 69. (Privremeni boravak sezonskih radnika), premještaja unutar pravnog lica iz člana 75.

(Privremeni boravak po osnovu premještaja unutar pravnog lica), rada bez radne dozvole iz člana 77. (Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada) i privremenog boravka odobrenog iz drugih opravdanih razloga iz člana 48. (Osnov za odobrenje privremenog boravka) stav (1) tačka f) ovog zakona;“.

U tački h), na kraju teksta, interpunkcijski znak zarez zamjenjuje se interpunkcijskim znakom tačka-zarez.

U tački i), na kraju teksta, briše se interpunkcijski znak tačka i dodaje se interpunkcijski znak zarez i veznik „ili“.

Iza tačke i) dodaje se nova tačka j) koja glasi:

„j) po osnovu spajanja porodice sa strancem koji nema stalni boravak ili čiji je zahtjev za odobrenje stalnog boravka u BiH odbijen, odbačen ili je postupak obustavljen.“.

Stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Izuzetno od stava (1) tačka d) ovog člana, strancu kojem je odobran privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja iz člana 54a. (Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja) i visokoškolskog obrazovanja iz člana 55. (Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja) ovog zakona, u vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka iz člana 79. (Uslovi za odobrenje stalnog boravka) stav (1) tačka a) ovog zakona, računa se polovina vremena provedenog po osnovu odobrenja privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja i u svrhu visokoškolskog obrazovanja. Privremeni boravak iz kojeg se podnosi zahtjev za stalni boravak ne može biti po osnovu obrazovanja.“.

#### Član 42.

U članu 81. (Dijete stranaca s odobrenim boravkom) iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

„(3) Ako zahtjev nije podnesen u roku iz stava (2) ovog člana, spajanje novorođenog djeteta sa roditeljima, pod uslovima iz stava (1) ovog člana i ako je stranac platio novčanu kaznu za prekršaj iz člana 133. (Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 7., 13., 45., 81., 94., 95. i 102.) stav (1) tačka d) ovog zakona, je moguće najkasnije do navršene prve godine života djeteta.“.

#### Član 43.

U članu 83. (Odlučivanje o zahtjevu za odobrenje i produženje privremenog boravka) stav (3) mijenja se i glasi:



„(3) Ako je zahtjev uvažen, strancu se izdaje obavještenje o uvaženom zahtjevu i dozvola privremenog boravka, koju stranac preuzima lično ili putem punomoćnika, odnosno zakonski zastupnik za poslovno nesposobno lice, u organizacionoj jedinici Službe ili DKP-u BiH.“

Stav (4) mijenja se i glasi:

„(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, kada je privremeni boravak odobren po osnovu rada s radnom dozvolom ili plavom kartom, strancu se izdaje rješenje o odobrenom privremenom boravku i dozvola privremenog boravka. Ako Služba izda plavu kartu strancu kojem je priznat izbjeglički status ili supsidijarna zaštita u BiH, odgovarajuća napomena o tome se unosi u rješenje o odobrenom privremenom boravku i dozvolu privremenog boravka.“. Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

„(5) Danom uručenja dozvole boravka iz st. (3) i (4) ovog člana prestaje da važi viza za dugoročni boravak (Viza D) što se evidentira na naljepnici vize.“

Dosadašnji st. (5), (6) i (7) postaju st. (6), (7) i (8).

U dosadašnjem stavu (6), koji je postao stav (7), broj u zagradi „(5)“ zamjenjuje se brojem u zagradi „(6)“.

U dosadašnjem stavu (7) koji je postao stav (8) iza riječi „odbačen“ dodaju se riječi: „ili je postupak obustavljen“.

#### Član 44.

U članu 84. (Odbijanje zahtjeva za odobrenje i zahtjeva za produženje privremenog boravka) stav (1) u tački k) veznik „i“ zamjenjuje se veznikom „ili“, a veznik „ili“ na kraju teksta briše se.

U tački l), na kraju teksta, briše se interpunkcijski znak tačka i dodaje interpunkcijski znak tačka-zarez.

Iza tačke l) dodaju se nove tač. m) i n) koje glase:

„m) postoje dokazi ili ozbiljni i objektivni razlozi da se utvrdi da bi stranac boravio na teritoriji BiH u svrhu različitu od one zbog koje podnosi zahtjev za privremeni boravak; ili

n) je stranac prethodni boravak koji se produžava koristio suprotno svrsi za koju je privremeni boravak bio odobren.“.

U stavu (4) broj u zagradi „(3)“ zamjenjuje se brojem u zagradi „(6)“.

Stav (7) mijenja se i glasi:

„(7) Zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika, pored razloga iz stava (1) ovog člana, odbija se ako:

- a) stranac ne postupi u skladu sa članom 74. (**Rad na osnovu plave karte i promjena poslodavca**) st. (3) i (4) ovog zakona osim ako dokaže da obavijest nije dospjela do Službe zbog razloga koji su izvan njegove kontrole ili nisu ispunjeni uslovi iz člana 72. stav (1) (**Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika**);
- b) je glavna svrha osnivanja ili poslovanja pravnog lica poslodavca olakšavanje ulaska stranca u BiH;
- c) je pravno lice poslodavac u postupku likvidacije ili je likvidirano ili ne obavlja djelatnost za koju je osnovano;
- d) je pravno lice poslodavac kažnjavano zbog neprijavljenog rada ili nezakonitog zapošljavanja;
- e) stranac više nema valjan ugovor o radu za zapošljavanje visokokvalificiranih radnika; ili
- f) stranac ne ispunjava uslove u pogledu bruto godišnje plate kako je propisano članom 73. (**Izdavanje plave karte**) stav (1) tačka c) ovog zakona.”.

#### Član 45.

U članu 85. (**Odbacivanje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka i obustava postupka**) stav (1) u tački a) tekst „stav (6)“ zamjenjuje se tekstom: „st. (3) i (6)“.

U stavu (2) tekst u zagradi „(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 16., 21., 67., 77. i 82.)“ zamjenjuje se tekstom: „(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 16., 21., 29., 30., 48., 62., 67., 77. i 82.)“.

#### Član 46.

U članu 88. (**Odbijanje zahtjeva za odobrenje stalnog boravka**) stav (1) u tački g) veznik “i” zamjenjuje se veznikom “ili”.

#### Član 47.

U članu 93. (**Prestanak boravka**) stav (1) u tački e), na kraju teksta, interpunkcijski znak zarez i veznik „ili“ zamjenjuju se interpunkcijskim znakom tačka-zarez.

U tački f), na kraju teksta, interpunkcijski znak tačka zamjenjuje se interpunkcijskim znakom zarez i dodaje se veznik „ili“.

Iza tačke f) dodaje se nova tačka g) koja glasi:

„g) u roku od 30 dana od dana prestanka važenja radne dozvole iz člana 67. (Veza između odobrenja privremenog boravka i radne dozvole) stav (3) ovog zakona.“

U stavu (5) tekst: „tač. b), d), e) i f)“ zamjenjuje se tekstem: “tač. b), d), e), f) i g)”.

#### Član 48.

U članu 96. (Razlozi za otkaz boravka) stav (1) tačka l) mijenja se i glasi:

„l) su se uslovi na osnovu kojih je izdato odobrenje boravka izmijenili u takvoj mjeri da bi isključili svaku mogućnost izdavanja odobrenja ili stranac više ne ispunjava opšte ili posebne uslove za odobrenje ili produženje privremenog boravka;“.

U tački s) veznik „i“ zamjenjuje se veznikom „ili“.

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana privremeni boravak odobren po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja neće se otkazati ako visokoškolska ustanova prestane obavljati djelatnost pod uslovom da je stranac podnio zahtjev za upis na drugu akreditovanu visokoškolsku ustanovu u okviru ekvivalentnog studijskog programa, radi završetka studija.“

Dosadašnji st. (2), (3), (4) i (5) postaju st. (3), (4), (5) i (6).

U dosadašnjem stavu (4) koji je postao stav (5) tekst: „tač. a), b), c), d), f), h), i), j), m), n) ili r)“ zamjenjuje se tekstem: „tač. a), b), c), d), f), h), i), j), m), n), r) ili s)“.

Iza dosadašnjeg stava (5) koji je postao stav (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:

„(7) Pored razloga iz stava (1) ovog člana, privremeni boravak odobren u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika, otkazuje se ako stranac ne postupi u skladu sa članom 74. (Rad na osnovu plave karte i promjena poslodavca) st. (3) i (4) ovog zakona osim ako dokaže da obavijest nije dospjela do Službe zbog razloga koji su izvan njegove kontrole ili nisu ispunjeni uslovi iz člana 72. (Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika) stav (1) ovog zakona.“

Dosadašnji st. (6) i (7) postaju st. (8) i (9).

U dosadašnjem stavu (7) koji je postao stav (9) broj u zagradi „(6)“ zamjenjuje se brojem u zagradi „(8)“.

#### Član 49.

U članu 97. (Poseban razlog za otkaz stalnog boravka) stav (2) mijenja se i glasi:

“(2) Strancu koji ima odobren stalni boravak u BiH kao bivši nosilac plave karte, kao i članovima njegove porodice koji su ostvarili stalni boravak u BiH na osnovu spajanja porodice sa nosiocem plave karte u BiH, stalni boravak se otkazuje ako se utvrdi da duže od dvije godine nisu nastanjeni u BiH.“

#### Član 50.

U članu 101. (Obaveza prijave boravišta i prebivališta stranca) stav (3) mijenja se i glasi:

„(3) Kada je prijava ili odjava iz stava (1) ovog člana ili iz člana 103. (Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca) stav (1) ovog zakona podnesena policiji, policija je dužna kopiju prijave dostaviti nadležnoj organizacionoj jedinici Službe u roku od 24 sata od prijema prijave. Po sticanju tehničkih uslova policija dostavlja prijavu ili odjavu Službi elektronskim putem, a o čemu odluku donosi Ministarstvo na prijedlog Službe.“

#### Član 51.

U članu 103. (Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca) stav (2) iza riječi: „licu Službe“ dodaje se interpunkcijski znak zarez i riječi: „Granične policije“. Riječi: „ili u policiji“ brišu se.

Iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:

„(3) Po sticanju tehničkih uslova knjiga stranaca iz stava (2) ovog člana se može voditi u elektronskom obliku.

(4) Stranac iz stava (3) ovog člana dužan je raspolagati dokazom da je izvršio prijavu svog boravka.“

Dosadašnji stav (3) postaje stav (5).

Iza dosadašnjeg stava (3) koji je postao stav (5) dodaju se novi st. (6) i (7) koji glase:

„(6) Prijavu adrese boravišta stranaca koji su smješteni u centru za prihvata i smještaj tražilaca azila, centru za smještaj žrtava trgovine ljudima, nevladinoj organizaciji koja ima potpisan protokol o saradnji sa Službom ili drugoj ustanovi specijaliziranoj za prihvata stranaca koja nije u nadležnosti Službe, te stranaca koji su smješteni u zatvoru ili pritvoru, nadležna institucija ili pravno lice vrši Službi u roku od 12 sati od trenutka smještaja.

(7) Prijavu adrese boravišta stranaca koji su smješteni u imigracioni centar ili drugu specijalizovanu ustanovu za smještaj stranaca koja je u nadležnosti Službe, vrši Služba.“

#### Član 52.

U članu 104. (Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima odobrenja boravka te boravišta i prebivališta stranaca) u stavu (1) na kraju teksta, iza interpunkcijskog znaka tačka, dodaje

se novi tekst koji glasi: „Tehničke specifikacije naljepnice dozvole boravka označavaju se odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa propisima iz oblasti zaštite tajnih podataka.“

U stavu (3) tekst: „31. oktobra“ zamjenjuje se tekstem: „31. decembra“.

#### Član 53.

U članu 105. (Mjera protjerivanja) stav (3) u tački a), na kraju teksta, veznik „i“ zamjenjuje se interpunkcijskim znakom zarez.

U tački b) na kraju teksta briše se interpunkcijski znak tačka i dodaje se veznik „i“.

Iza tačke b) dodaje se nova tačka c) koja glasi:

„c) kada je po izrečenoj mjeri protjerivanja boravio izvan BiH najmanje 180 dana.“

Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

„(5) Donošenjem rješenja o produženju perioda zabrane ulaska i boravka iz stava (4) ovog člana ukida se prethodno rješenje kojim je određen period zabrane ulaska i boravka.“

Dosadašnji st. (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) i (14) postaju st. (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) i (15).

U dosadašnjem stavu (14) koji je postao stav (15), na kraju teksta, briše se interpunkcijski znak tačka i dodaje se tekst: „koje Služba dostavlja Graničnoj policiji i evidentira u Centralnoj bazi podataka o strancima.“

#### Član 54.

Član 106. (Razlozi za izricanje mjere protjerivanja) mijenja se i glasi:

„Član 106.

(Razlozi za izricanje mjere protjerivanja)

(1) Strancu može biti izrečena mjera protjerivanja iz BiH ako:

- a) je u BiH ušao nezakonito;
- b) je ostao u BiH nakon isteka roka važenja vize ili dozvole boravka ili nakon isteka važenja bezviznog boravka;
- c) je pokušao prekršiti ili prekršio propise o prelasku državne granice pri izlasku iz BiH;

- d) je viza poništena ili ukinuta, a stranac u roku određenom za dobrovoljno napuštanje nije napustio BiH u skladu s ovim zakonom;
  - e) mu je zahtjev za odobrenje boravka odbijen ili mu je otkazan boravak, a u roku određenom za dobrovoljno napuštanje nije napustio BiH u skladu s ovim zakonom;
  - f) je u BiH ostao nakon prestanka važenja izbjegličkog statusa, supsidijarne zaštite ili privremene zaštite ili nakon što je zahtjev za azil odbijen ili obustavljen izvršnom odlukom, a nije ostvario pravo na boravak u skladu s ovim zakonom;
  - g) je odluka o oduzimanju ili otpustu iz državljanstva BiH ili poništenju upisa u knjigu državljana postala pravosnažna, a nije ostvario pravo na boravak u skladu s ovim zakonom;
  - h) je pravosnažno osuđen za krivično djelo s obilježjem trgovine opojnom drogom, oružjem, ljudima, krijumčarenja ljudi, terorizma, pranja novca, ili bilo kojeg oblika organiziranog, prekograničnog ili transnacionalnog kriminala;
  - i) je pravosnažno osuđen za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna;
  - j) prisustvo stranca predstavlja prijetnju javnom poretku ili sigurnosti BiH;
  - k) je prihvaćen po osnovu međunarodnog sporazuma o saradnji u predaji i prijehu lica čiji je boravak nezakonit, a nema odobren boravak u BiH;
  - l) je ostao da boravi u BiH nakon isteka važenja putne isprave;
  - m) je registriran kao višestruki počinitelj prekršaja na teritoriji BiH;
  - n) se njegov identitet ne može utvrditi i ne može dokazati zakonitost svog boravka u BiH, ili
  - o) Služba raspolaže informacijama nadležnih organa ili službi sigurnosti u BiH da stranac na bilo koji način učestvuje u kriminalnoj aktivnosti, a posebno organiziranom, prekograničnom ili transnacionalnom kriminalu ili je član organizacije koja planira ili na bilo koji način učestvuje u takvoj aktivnosti ili drugoj aktivnosti koja može ugroziti javnu sigurnost ili javni poredak BiH.
- (2) Prilikom odlučivanja da li će strancu izreći mjeru protjerivanja iz BiH, kao i prilikom donošenja odluke o dužini trajanja zabrane ulaska, Služba je dužna s naročitom pažnjom ocijeniti sve dokaze i utvrditi sve okolnosti i činjenice bitne za donošenje odluke, kao i stepen integriranosti u BiH, a u skladu s principima zakona kojim se uređuje oblast upravnog postupka BiH.

- (3) U slučaju iz stava (1) tač. c), d), e), h) i i) ovog člana, rješenje o protjerivanju može se donijeti po skraćenom postupku.
- (4) U slučaju nezakonitog boravka stranca u BiH, Služba može, umjesto izricanja mjere protjerivanja, izdati nalog za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH.
- (5) Nalog iz stava (4) ovog člana izdaje se u svrhu prelaska državne granice, uz prethodno pribavljenu izjavu stranca kojom potvrđuje namjeru dobrovoljnog napuštanja BiH i dokaze kojima stranac potvrđuje izjavu.
- (6) U nalogu iz stava (4) ovog člana navodi se rok za dobrovoljno napuštanje BiH koji ne može biti kraći od sedam ni duži od 30 dana. Izuzetno, ako postoje ozbiljni razlozi humanitarne prirode, rok za dobrovoljno napuštanje BiH može biti duži od 30 dana.
- (7) Nalog za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH iz stava (4) ovog člana neće se izdati strancu ako postoji opasnost od bijega ili stranac predstavlja opasnost za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH.
- (8) Strancu, koji u roku određenom u nalogu za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH iz stava (6) ovog člana ne napusti BiH, donosi se rješenje o protjerivanju u skladu s članom 105. (Mjera protjerivanja) ovog zakona.
- (9) Protiv naloga iz stava (4) ovog člana nije dozvoljena žalba, ali se može pobijati u žalbi na rješenje o protjerivanju koje se donosi u skladu sa stavom (8) ovog člana.”.

#### Član 55.

U članu 107. (Dobrovoljno izvršenje rješenja o protjerivanju) stav (6) iza riječi “Službu” stavlja se interpunkcijski znak tačka, a riječi: “i Ministarstvo.” brišu se.

#### Član 56.

U članu 109. (Princip zabrane vraćanja) stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, stranac koji se iz opravdanih razloga smatra opasnim za sigurnost BiH ili je pravosnažno osuđen za teško krivično djelo i predstavlja opasnost za BiH može se prisilno udaljiti ili vratiti u drugu državu, izuzev ako bi time bio izložen stvarnom riziku da bude podvrgnut smrtnoj kazni ili pogubljenju, mučenju, nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. Stranac neće biti prisilno udaljen ili vraćen u zemlju u kojoj nije zaštićen od slanja na takvu teritoriju.“.

#### Član 57.

U članu 110. (Postupanje u slučaju pozivanja na zaštitu) iza stava (10) dodaje se novi stav (11) koji glasi:

“(11) Stranac kojem je izdata potvrda iz stava (5) ovog člana, u slučaju potrebe, ima pravo na smještaj, ishranu i pristup zdravstvenoj zaštiti, o čemu u svakom pojedinačnom slučaju odlučuje i pristup pravima obezbjeđuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.“.

#### Član 58.

U članu 111. (Isključenje primjene sankcija za nezakonit ulazak u BiH) riječi: “podnosiocu zahtjeva za azil” zamjenjuju se riječju “strancu”.

#### Član 59.

U članu 115. (Plaćanje troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor) stav (2) iza tačke g) dodaje se nova tačka h) koja glasi:

“h) pravno ili fizičko lice koje je dalo izjavu da će snositi troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i/ili povratka.“.

Dosadašnja tačka h) postaje tačka i).

U stavu (6) tekst: „tač. a) do g)“ zamjenjuje se tekstem: „tač. a) do h)“.

U stavu (7) „tač. a) do g)“ zamjenjuje se tekstem: „tač. a) do h)“.

#### Član 60.

U članu 118. (Određivanje nadzora) iza stava (4) dodaju se novi st. (5) i (6) koji glase:

„(5) Stranac kojem je izrečena mjera nadzora smještanjem u imigracioni centar iz stava (3) ovog člana, može se privremeno smjestiti u druge ustanove specijalizovane za prihvatanje stranaca, dok se ne obezbijede uslovi za njegov smještaj u imigracioni centar ili uslovi za povratak.“

(6) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon dostavljenog mišljenja Službe da postoje potrebni uslovi, donosi odluku kojom se određuje specijalizovana ustanova i početak primjene stava (5) ovog člana.“.

#### Član 61.

U članu 123. (Zaštita prava maloljetnih i ostalih stranaca) stav (5), broj u zagradi “(3)” zamjenjuje se brojem u zagradi “(4)”.

#### Član 62.

U članu 128. (Službene evidencije) stav (1) tačka e) mijenja se i glasi:



„e) strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je viza izdata, produžena ili viza izdata na posebnom obrascu za izdavanje vize,“.

Tačka i) mijenja se i glasi:

„i) strancima kojima je viza ukinuta ili poništena i izrečena mjera protjerivanja,“.

Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

„(5) Nadležni organi mogu da vode službene evidencije iz stava (1) ovog člana, kroz Centralnu bazu podataka o strancima iz člana 129. ovog zakona.“.

#### **Član 63.**

U članu 129. (Centralna baza podataka o strancima) iza stava (7) dodaje se novi stav (8) koji glasi:

“(8) Ministarstvo procjenjuje i odlučuje da li se podaci koji se odnose na tehničko uspostavljanje i održavanje Centralne baze podataka o strancima ili neki njeni dijelovi označavaju odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa propisima iz oblasti zaštite tajnih podataka.“.

#### **Član 64.**

U članu 133. (Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 7., 13., 45., 81., 94., 95. i 102.) u stavu (1) broj „50“ zamjenjuje se brojem „100“.

Stav (4) mijenja se i glasi:

“(4) U slučaju iz stava (1) tačka c) ovog člana, a u vezi sa članom 45. stav (2) ovog zakona, putna isprava se oduzima.“.

#### **Član 65.**

U članu 134. (Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 103.) stav (4) broj u zagradi „(3)“ zamjenjuje se brojem u zagradi „(5)“.

U stavu (5) broj u zagradi „(3)“ zamjenjuje se brojem u zagradi „(5)“.

#### **Član 66.**

Naziv člana 135. (Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 16., 21., 67., 77. i 82.) mijenja se i glasi: "(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 16., 21., 29., 30., 48., 62., 67., 77. i 82.)".

U stavu (1) broj „300“ zamjenjuje se brojem „500“.

U stavu (1) tačka b) mijenja se i glasi:

“b) protivno članu 21. (Oslobađanje od obaveze pribavljanja vize) stav (2) ovog zakona, u BiH boravi duže od bezviznog boravka;”.

Iza tačke c) dodaju se nove tač. d), e) i f) koje glase:

“d) protivno članu 29. (Viza za kratkoročni boravak – Viza C) stav (1) ovog zakona, u BiH boravi duže od vremena određenog u vizi;

e) protivno članu 30. (Viza za dugoročni boravak – Viza D) stav (1) ovog zakona, u BiH boravi duže od vremena određenog u vizi;

f) protivno članu 48. (Osnov za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona, u BiH boravi duže od vremena određenog u dozvoli privremenog boravka, odnosno ako u roku određenom ovim zakonom ili rješenjem nadležnog organa ne napusti BiH;”.

Dosadašnja tačka d) postaje tačka g).

U stavu (2) broj „100“ zamjenjuje se brojem „150“, a riječ „tri“ zamjenjuje se riječju „pet“.

U stavu (4) iza riječi „protivno“ dodaju se riječi: „članu 62. (Radna dozvola) i protivno“.

#### Član 67.

U članu 139. (Zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti) stav (2) mijenja se i glasi:

“(2) Zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti iz stava (1) ovog člana može se izreći u trajanju od šest mjeseci.“.

#### Član 68.

U članu 141. (Rokovi za donošenje podzakonskih propisa Vijeća ministara po ovom zakonu) u stavu (9) riječi: „31. oktobra“ zamjenjuju se riječima: „31. decembra“.

Iza stava (11) dodaju se novi st. (12), (13) i (14) koji glase:

„(12) Uvijek kada se pokaže potrebnim Vijeće ministara može po članu 8. (Sloboda kretanja) stav (10) ovog zakona, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja MCP-a, donijeti odluku kojom se strancima koji borave na teritoriji BiH kolektivno i privremeno ograničava sloboda kretanja u BiH u mjeri koja je neophodna radi zaštite javnog zdravlja.

(13) Kada se pokaže potrebnim Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, donosi podzakonske propise kojim se uređuju uslovi, način i druga pitanja značajna za osnovnu provjeru i zadržavanje stranca u smislu člana 14. (Utvrdjivanje identiteta i osnovna provjera) st. (4) i (5) ovog zakona.

(14) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon dostavljenog mišljenja Službe da postoje potrebni uslovi, donosi odluku kojom se određuje specijalizovana ustanova i početak primjene člana 118. (Određivanje nadzora) stav (5) ovog zakona.“

**Član 69.**  
**(Stupanje na snagu ovog zakona)**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH“.

Broj:                   /23  
                          2023. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Predstavničkog doma  
Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući  
Doma naroda  
Parlamentarne skupštine BiH

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

### **USTAVNOPRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima sadržan je u sljedećim odredbama Ustava Bosne i Hercegovine:

- U članu II stav 1. kojim je propisano da će Bosna i Hercegovina osigurati najveći nivo međunarodno priznatih prava i osnovnih sloboda i u stavu 2. ovog člana koji predviđa da se prava i slobode, predviđene Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenim protokolima, direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini i da imaju prioritet nad svim ostalim zakonima. Kako se u Zakonu o strancima (u upravnom postupku) odlučuje o pravima, obavezama i pravnim interesima stranaca, nedvojbeno je da su navedene odredbe ustavni osnov za donošenje ovog Zakona.
  
- U članu III stav 1. tačka f) predviđena je nadležnost institucija Bosne i Hercegovine u politici i regulativi za useljavanje, izbjeglice i azil. Iz toga slijedi da je Bosna i Hercegovina nadležna za donošenje zakona kojim se uređuju pravila o ulasku, boravku i kretanju stranaca, te sticanju statusa izbjeglice.
  
- U članu IV tačka 4. kojim je predviđeno da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nadležna za donošenje zakona koji su potrebni za provođenje odluke Predsjedništva ili za izvršavanje nadležnosti Skupštine po ustavu.

### **RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Važeći Zakon o strancima („Službeni glasnik BiH“, br. 88/15 i 34/21) je u značajnoj mjeri usklađen sa EU regulativom u oblasti migracija. Osnovni Zakon o strancima donesen je 2015. godine, kada se vršilo usklađivanje sa 12 uredbi ili direktiva EU iz oblasti migracija. Tada je, u Zakon o strancima preuzeta većina odredaba iz uredbi i direktiva, počev od definicije pojmova pa do regulisanja konkretnih postupanja u procedurama odobrenja boravaka stranaca. Izvještaj Evropske komisije potvrđuje značajnu usklađenost Zakona o strancima sa EU regulativom iz ove oblasti.

Međutim, kako je Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina preuzela obavezu kontinuiranog usklađivanja sa pravnom regulativom EU (EU *acquis-a*), isto se provodi i u oblasti migracija, koja je regulisana Zakonom o strancima. Kontinuiranom uporedbom važećeg

Zakona o strancima sa EU regulativom iz ove oblasti koja je donesena nakon stupanja na snagu Zakona o strancima iz 2015. godine, utvrđena je potreba dodatnog usklađivanja Zakona o strancima sa:

- a) Uredbom (EU) 2019/1155 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. juna 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama)
- b) Uredbom (EU) 2016/399 Evropskog parlamenta i Vijeća od 9. marta 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama)
- c) Direktivom (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair i
- d) Direktivom (EU) 2021/1883 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ.

Takođe, analizom primjene važećeg zakona uočen je određen broj problema u primjeni zakonskih odredbi iz razloga što su iste nedorečene, manji broj odredbi je i suprotstavljen, a neki upravni postupci nisu do kraja definisani.

## **OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH PRAVNIH RJEŠENJA**

### **Član 1.**

Ovim članom dopunjen je član 1. (Predmet ovog Zakona) važećeg zakona, dodavanjem novih st. (3) i (4).

Predloženim novim stavom (3) navode se uredbe i direktive EU iz oblasti migracija sa kojima se usklađuju predložene izmjene i dopune važećeg zakona, a što je obavezno u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

Predloženim novim stavom (4) precizira se svrha navođenja uredbi i direktiva iz predloženog novog stava (3), a što je takođe obavezno u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

### **Član 2.**

Ovim članom je dopunjen član 4. (Upravni postupak) važećeg zakona dodavanjem novog stava (4).

Predloženim novim stavom (4) se propisuje u kom slučaju se strancu pozivi, odluke i druga pismena neće dostavljati na adresu u inostranstvu, a to je kada je stranac po čijem zahtjevu ili

protiv kojeg se vodi postupak, bez obavještanja nadležnog organa napustio BiH. Cilj predložene izmjene je postizanje veće efikasnosti i ekonomičnosti.

### Član 3.

Ovim članom izmijenjen je i dopunjen član 6. (Definicije) na način da su dodate nove ili izmijenjene postojeće definicije nekih pojmova koji se koriste u zakonu, a u cilju usklađivanja sa Direktivom (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. o uslovima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata i obavljanja poslova au pair i Direktivom (EU) 2021/1883 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uslovima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ.

Tačka aa) koja izmjenom postaje tačka z), a kojom je definisan pojam "student" izmijenjena je kako bi se ovaj pojam uskladio sa pojmom "student" definisanim u Direktivi (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. o uslovima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata i obavljanja poslova au pair.

Predložene nove tačke aa) i bb) dodate su kako bi se definisali pojmovi navedeni u Direktivi (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. o uslovima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata i obavljanja poslova au pair, a koji nisu bili ranije definisani. Tačkom aa) definiše se pojam "pripravnik" i tačkom bb) definiše se pojam "istraživač".

### Član 4.

Ovim članom izmijenjen je član 8. (Sloboda kretanja) važećeg zakona i to u stavu (4), stavu (9) i dodat je novi stav (10). Predloženom izmjenom u stavu (4) riječi: „razloga sigurnosti BiH“ zamjenjuju se riječima: „prijetnji po sigurnost BiH“. Izmjena je potrebna radi usklađivanja sa članom 5. Zakona o Obavještajno sigurnosnoj agenciji BiH, u kojem su propisane nadležnosti Obavještajno- sigurnosne agencije, a shodno kojem je ova agencija odgovorna za prikupljanje obavještajnih podataka u vezi sa prijetnjama po bezbjednost Bosne i Hercegovine.

Predloženom izmjenom u stavu (9) produžen je rok do kojeg Služba može uz potvrdu zadržati putnu ispravu stranca u postupku utvrđivanja zakonitosti boravka stranca u BiH i u toku postupka izricanja mjere prema strancu zbog nepoštivanja propisa BiH, a to je do donošenja odluke odnosno najduže petnaest dana umjesto u važećoj odredbi propisanih sedam dana. Cilj ove izmjene jeste rješavanje praktičnih problema, do kojih je dolazilo zbog kratkog roka datog u ovom stavu.

Predloženi novi stav (10) dodat je kako bi se u slučaju potrebe zaštite javnog zdravlja, primjenile mjere kojima bi se zaštitili svi oni koji se zateknu na teritoriji Bosne i Hercegovine. U tom smislu precizirano je da strancima koji borave na teritoriji BiH može se kolektivno i privremeno ograničiti

sloboda kretanja u BiH, u mjeri koja je neophodna radi zaštite javnog zdravlja, o čemu odluku donosi Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja MCP-a. Ovdje se misli na odluku kao na opšti akt koji će se odnositi na sve strance.

#### **Član 5.**

Ovim članom izmijenjen je i dopunjen član 12. (Obaveze nadležnih organa u postupku) važećeg zakona i to izmjenom u stavu (2) i dodavanjem novog stava (3).

Predloženom izmjenom u stavu (2) propisano je da je organ koji vodi postupak po službenoj dužnosti dužan da strancu koji ne razumije jezik na kojem se postupak vodi omogući da tok postupka prati uz pomoć prevodioca, odnosno tumača na jeziku koji stranac razumije ili se opravdano može pretpostaviti da razumije, a da usluge prevođenja može obezbijediti i putem informaciono komunikacionih tehnologija. Ukoliko se postupak vodi po zahtjevu stranca, organ koji vodi postupak nije dužan obezbijediti prevodioca, odnosno tumača. Cilj ove izmjene je ekonomičnije i efikasnije vođenja postupka.

Predloženi novi stav (3) dodat je u cilju bolje preglednosti, jer je ranije ova odredba bila u sastavu stava (2), a njom se propisuje da se zahtjevi za ostvarivanje prava po ovom zakonu i dokazi koji opravdavaju zahtjev, kao i pozivi, rješenja i druga pismena, dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH.

S obzirom na dodati stav (3), dosadašnji st. (3) i (4) postali su st. (4) i (5), u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

#### **Član 6.**

Ovim članom izmijenjen je član 14. (Utvrđivanje identiteta i osnovna provjera) u cilju efikasnije kontrole nezakonitih imigracija uspostavljanjem mehanizma bržeg djelovanja prilikom utvrđivanja identiteta stranca i provođenja osnovne provjere čime se osigurava bolja sigurnosna i humanitarna, zaštita, kako migranata tako i građana BiH.

Predloženi stav (1) propisuje da je prema ovom zakonu, Služba nadležna da pokreće i vodi postupak utvrđivanja identiteta stranca ako se radi o postupcima koji su propisani ovim zakonom. To znači da ukoliko se radi o postupcima koje vode drugi organi, (a ne Služba), a čije vođenje zahtijeva prethodno utvrđivanje identiteta stranca, Služba nije nadležna da zbog vođenja tog postupka utvrđuje identitet stranca.

Predloženi stav (2) propisuje odnosno precizira da ako je postupak utvrđivanja identiteta stranca, čiji identitet nije moguće odmah utvrditi ili postoje osnovi sumnje u istinitost njegovih navoda o identitetu, započela Granična policija ili policija i ne može ga okončati u roku od šest sati, o tome obavještava Službu što je moguće prije. Navedenom odredbom obavezuju se Granična policija ili policija da nakon isteka roka od šest sati obavijeste Službu koja je nadležna upravna organizacija za kretanje i boravak stranaca u BiH. Ova odredba preuzeta je iz važećeg Zakona o strancima.

Predloženi stav (3) propisuje da se postupak utvrđivanja identiteta stranca provodi po odredbama zakona kojim se uređuje nadležnost Službe i zakona kojim se uređuje nadležnost policijskih službenika u BiH. Ova odredba preuzeta je iz važećeg Zakona o strancima.

Predloženi stav (4) propisuje koje okolnosti se mogu dodatno utvrđivati prilikom postupka utvrđivanja identiteta stranca, te precizira šta uključuje osnovna provjera stranca, tako da postupak utvrđivanja identiteta stranca može obuhvatiti i utvrđivanje zakonitosti njegovog boravka u BiH, odnosno mjesta boravišta ili prebivališta u BiH, dok osnovna provjera uključuje uzimanje biometrijskih podataka u skladu sa ovim zakonom i sigurnosne provjere, a može obuhvatiti i utvrđivanje okolnosti nezakonitog prelaska državne granice. Cilj ove odredbe jeste postizanje efikasnije kontrole nezakonitih migracija uspostavom mehanizma bržeg djelovanja prilikom utvrđivanja identiteta stranca i provođenja osnovne provjere čime se osigurava bolja sigurnosna i humanitarna zaštita, kako migranata tako i građana BiH.

Predloženim stavom (5) reguliše se mogućnost zadržavanja stranca od strane Službe za poslove sa strancima, do 6 sati ( što je usklađeno i sa Zakonom o Službi za poslove sa strancima), ako je potrebno utvrditi njegov identitet ili je potrebno izvršiti osnovnu provjeru koja uključuje uzimanje biometrijskih podataka i sigurnosne provjere, a može obuhvatiti i utvrđivanje okolnosti nezakonitog prelaska državne granice a postoji opasnost da će stranac pobjeći.

Predloženim stavom (6) propisano je da Služba za poslove sa strancima, stranca koji je zadržan u skladu sa stavom (5) ovog člana, obavještava o: svrsi i načinima osnovne provjere, pravima i obavezama stranca tokom osnovne provjere, uključujući njegovu obavezu da tokom osnovne provjere ostane u određenim objektima, načinu ostvarivanja međunarodne zaštite, te obavezi stranca sa nezakonitim boravkom da napusti teritoriju BiH. Obavještavanje se radi na jeziku koji stranac razumije ili se opravdano može pretpostaviti da razumije, i to u pisanom obliku ili putem prevodioca.

Predloženim stavom (7) propisana je obaveza Službe za poslove sa strancima da o zadržavanju stranca maloljetnika bez pratnje obavijesti centar za socijalni rad. Cilj ove odredbe jeste da se posebna pažnja posveti ovoj kategoriji stranaca, te zaštiti njihov interes.

Predloženim stavom (8) propisana je obaveza Službe za poslove sa strancima da strancu bez odgađanja omogući slobodu kretanja kada prestanu razlozi za zadržavanje, a najkasnije do isteka 6 sati (slučaj iz stava (5)), osim ako je doneseno rješenje o stavljanju stranca pod nadzor. Cilj ove odredbe jeste postizanje efikasnosti u provođenju postupka.

Predloženim stavom (9) propisano je da stranac koji nema dokaze o identitetu dužan je Službi dati izjavu o svom identitetu, te dati biometrijske podatke. Navedena odredba preuzeta je iz važećeg Zakona o strancima.

Predloženim stavom (10) propisano je da prema strancu koji je dao izjavu o svom identitetu Služba postupa na osnovu ustupljenih podataka dok se ne dobiju drugi podaci ili ne utvrdi stvarni identitet stranca. Navedena odredba preuzeta je iz važećeg Zakona o strancima.



Predloženim stavom (11) propisuje se postupanje prema strancu čiji se identitet ne može odmah utvrditi ili postoje osnovi sumnje u istinitost njegovih navoda o identitetu ili se njegov identitet ne može sa sigurnošću utvrditi ni u roku od 6 sati (stav (5)), te se u ovom slučaju stranac može staviti pod nadzor i može mu se izreći i mjera protjerivanja iz BiH. Cilj ove odredbe je postizanje efikasnosti u postupku utvrđivanja identiteta stranca.

Predloženim stavom (12) propisano je da se nadzor iz stava (11) ovog člana određuje u skladu sa odredbama čl. od 118. do 122., a mjera protjerivanja u skladu s odredbama čl. 105. (Mjera protjerivanja) i 106. (Razlozi za izricanje mjere protjerivanja) Zakona o strancima. Navedena odredba preuzeta je iz važećeg Zakona o strancima, s tim da je izvršeno usklađivanje prema Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

Predloženim stavom (13) propisano je da će uslovi, način i druga pitanja značajna za osnovnu provjeru i zadržavanje stranca u smislu st. (4) i (5) ovog člana biti uređeni podzakonskim propisima koje donosi Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva. Cilj ove odredbe jeste propisivanje pravnog osnova za donošenje podzakonskog propisa kojim će se detaljno urediti sva važnija pitanja koja se odnose na osnovnu provjeru i zadržavanje stranca u smislu st. (4) i (5) ovog člana.

#### **Član 7.**

Ovim članom izmijenjen je član 15. (Prelazak državne granice) važećeg zakona i to u stavu (6), a propisuje da se datumom ulaska smatra prvi dan boravka na teritoriji BiH, a datumom izlaska smatra se posljednji dan boravka na teritoriji BiH. Period boravka dopušten prema boravišnoj dozvoli ili vizi za dugoročni boravak ne uzima se u obzir kod izračuna trajanja boravka na teritoriji BiH. Ova odredba djelimično je preuzeta iz važećeg Zakona o strancima, a dopunjena je preciziranjem perioda koji se ne uzima u obzir kod izračuna trajanja boravka na teritoriji BiH. Cilj ove izmjene je postizanje efikasnosti i izbjegavanje nejasnoća u tumačenju. Na ovaj način je izvršeno usklađivanje sa članom 6. stav (2) Zakonika o šengenskim granicama.

**Član 8.** Ovim članom dopunjava se član 16. (Nezakonit prelazak državne granice) važećeg zakona, u stavu (1) tačka c), na način da se nezakonitim prelaskom granice BiH smatra ukoliko stranac upotrijebi tuđu putnu ispravu pri prelasku granice. S obzirom da važeći Zakon o strancima ne propisuje da se nezakonitim prelaskom granice BiH smatra ukoliko stranac upotrijebi tuđu putnu ispravu pri prelasku granice, a u praksi su postojale ovakve situacije, ukazala se potreba za dopunom na navedeni način.

**Član 9.** Ovim članom izmijenjen je odnosno dopunjen član 19. (Opšti uslovi za ulazak) važećeg zakona i to u stavu (3) tačka g) na način da su ostali opšti uslovi koje stranac mora ispunjavati da bi ušao u BiH, a koji su sadržani u važećoj tački g) razvrstani odnosno grupisani u tačke g) i h). Ovo se pokazalo neophodnim kroz praksu naročito za vrijeme važenja Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH, koja je donesena u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, te je bilo više odbijenih ulazaka strancima zbog neispunjavanja dodatnih uslova

propisanih ovom odlukom, u cilju zaštite javnog zdravlja. Zbog toga je uslov nepredstavljanja prijetnje javnom zdravlju u BiH neophodno izdvojiti u posebnu tačku.

Shodno navedenoj izmjeni u tačku g) su grupisani uslovi za ulazak stranca, i to: da stranac ne predstavlja prijetnju za javni poredak, sigurnost BiH, javni red i mir ili međunarodne odnose BiH.

U tački h) naveden je uslov da stranac ne predstavlja prijetnju za javno zdravlje u BiH.

#### **Član 10.**

Ovim članom dopunjen je član 25. (Postupak i posljedica odbijanja ulaska) važećeg zakona u stavu (3) na način da je uz već navedene sastavne dijelove rješenja o odbijanju ulaska dodato i to da se ovo rješenje donosi po skraćenom postupku, osim ako se radi o maloljetniku bez pratnje. Dopuna na navedeni način nije u suprotnosti sa EU regulativom iz ove oblasti, a neophodna je zbog praktične primjene u smislu efikasnosti, jer rješenje o odbijanju ulaska strancu izdaje se na licu mjesta, odmah po utvrđivanju da postoje uslovi odnosno razlozi za odbijanje ulaska u BiH.

Odbijanje ulaska zasnovano je na činjenicama koje postoje u trenutku odbijanja ulaska stranca u BiH, međutim ovo ne sprečava stranca kojem je izdato rješenje o odbijanju ulaska da iskoristi pravo na pravni lijek i uloži žalbu drugostepenom organu, te da u tom postupku osporava činjenice i okolnosti zbog kojih mu je izdato rješenje o odbijanju ulaska.

#### **Član 11.**

Ovim članom izmijenjen je i dopunjen član 29. (Viza za kratkoročni boravak - Viza C) važećeg zakona i to izmjenom u stavu (1) i dodavanjem novog stava (6).

Predloženom izmjenom u stavu (1) iz ovog stava je brisan tekst „koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka.“ Praktičnom primjenom ove odredbe važećeg zakona, pokazalo se da postojeća formulacija ne doprinosi boljem razumijevanju same odredbe, tako da je navedeni tekst brisan kao suvišan. Takođe, vrši se usklađivanje sa formulacijom koja se koristi u Zakoniku o vizama.

Predloženim novim stavom (6) se precizira da u slučaju kada viza za više ulazaka vrijedi duže od 180 dana, trajanje boravaka je 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana. Dakle, iako se viza za više ulazaka može izdati na period duži od 180 dana, to ne daje mogućnost da se trajanje boravaka produži za više od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana. Navedena formulacija je u skladu sa Uredbom (EU) 2019/1155 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. juna 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama).

#### **Član 12.**

Ovim članom dodat je novi član 29a. (Saradnja s počasnim konzulom BiH, komercijalnim posrednikom i vanjskim pružateljem usluga), kojim se propisuje da:

- (1) Počasni konzul BiH, komercijalni posrednik i/ili vanjski pružatelj usluga može učestvovati u prikupljanju zahtjeva za izdavanje vize za kratkoročni boravak (Viza C).
- (2) Vanjski pružatelj usluga može prikupljati i biometrijske podatke od podnositelja zahtjeva za izdavanje vize na osnovu ugovora o saradnji sa MVP.
- (3) Počasni konzul BiH, komercijalni posrednik i/ili vanjski pružatelj usluga nema pristup Centralnoj bazi podataka o strancima ni pod kojim uslovima.

Navedena dopuna je neophodna zbog usklađivanja sa Uredbom (EU) 2019/1155 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. juna 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama).

### Član 13.

Ovim članom izmijenjen je i dopunjen član 30. (Viza za dugoročni boravak - Viza D) važećeg zakona, i to izmjenom u stavu (2) i dodavanjem novog stava (7).

Predloženim stavom (2) propisuje se da se viza za dugoročni boravak izdaje izuzetno u situacijama kada je za svrhu boravka u BiH potreban period duži od 90 dana u periodu od 180 dana. Ukoliko se viza za dugoročni boravak izdaje u svrhu podnošenja zahtjeva za odobrenje privremenog boravka u BiH period važenja vize može biti kraći od 90 dana. Ova odredba djelimično je preuzeta iz važećeg Zakona o strancima, a izmijenjena je u dijelu koji reguliše mogućnost da period važenja vize za dugoročni boravak može biti kraći od 90 dana ukoliko se ova viza izdaje u svrhu podnošenja zahtjeva za odobrenje privremenog boravka. Cilj ove odredbe jeste izbjegavanje praktičnih problema i postizanje efikasnosti u situacijama kada se viza za dugoročni boravak izdaje u svrhu podnošenja zahtjeva za odobrenje privremenog boravka.

Predloženim novim stavom (7) se propisuje da se viza za dugoročni boravak (Viza D) može izdati i državljanima država bezviznog režima kada je za svrhu boravka u BiH potreban period duži od 90 dana u periodu od 180 dana. Cilj predložene odredbe jeste postizanje ravnopravnog položaja stranaca iz zemalja viznog režima i stranaca iz zemalja bezviznog režima, odnosno da stranci iz zemalja bezviznog režima ne bi bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na strance iz zemalja viznog režima.

Prema važećem zakonu, strancima koji su oslobođeni pribavljanja vize za ulazak na teritoriju BiH dozvoljen je boravak 90 dana u 180 dana, dok stranci kojima je izdata viza za dugoročni boravak mogu boraviti u BiH 180 dana u toku godine. Izlaskom iz BiH, nakon isteka dozvoljenog perioda boravka po osnovu vize D, stranci kojima je potrebna viza za ulazak u BiH mogu zatražiti i dobiti vizu C, te po dobijanju ove vize vratiti se u BiH i boraviti još 90 dana u 180 dana.

Zbog toga je potrebno omogućiti strancima koji su oslobođeni pribavljanja vize za ulazak na teritoriju BiH da u slučaju potrebe, kada im istekne period bezviznog boravka 90 dana u 180 dana, mogu izaći iz BiH i zatražiti vizu za dugoročni boravak (dodatnih 180 dana u godini dana). Ovakva

formulacija nije suprotna Uredbi (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) i njenim izmjenama i dopunama.

**Član 14.** Ovim članom izmijenjen je član 31. (Uslovi za izdavanje vize) važećeg zakona i to u stavu (1), na način da je u postojeći stav (1) dodata formulacija koja je preuzeta iz Uredbe (EU) 2019/1155 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. juna 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama), a kojim je precizirano da se zahtjev za izdavanje vize za kratkotrajni boravak podnosi na propisnom tačno popunjenom obrascu najranije šest mjeseci, a za pomorce koji obavljaju svoje dužnosti najranije devet mjeseci prije početka namjeravanog putovanja te u pravilu najkasnije 15 kalendarskih dana prije početka namjeravanog putovanja, a izuzetno, u opravdanim pojedinačnim hitnim slučajevima može se omogućiti podnošenje zahtjeva manje od 15 kalendarskih dana prije početka namjeravanoga putovanja. Izmijenjena je ranija formulacija ovog stava shodno kojoj je rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje vize bio najranije tri mjeseca prije početka planirane posjete, na propisanom obrascu, koji se mora tačno i potpuno popuniti.

#### **Član 15.**

Ovim članom izmijenjen je član 32. (Pozivno pismo), važećeg zakona i to st. (2) i (5).

Predloženim stavom (2) propisano je da pozivno pismo za ulazak stranca u BiH može izdati državljanin BiH ili stranac s odobrenim stalnim boravkom u BiH ili stranac koji uživa diplomatski status u BiH, ili domaće ili strano pravno lice registrirano u BiH. Ova formulacija je djelimično preuzeta iz važećeg Zakona o strancima, a dodato je da pozivno pismo za ulazak stranca u BiH može izdati i stranac koji uživa diplomatski status u BiH. Ova izmjena je utvrđena zbog potrebe za regulisanjem situacija koje su se u praksi dešavale.

Predloženim stavom (5) propisuje se da pozivno pismo ovjerava Služba po mjestu prebivališta, odnosno sjedišta pozivaoca, na osnovu dokaza dostavljenih uz zahtjev i nakon izvršenih operativnih provjera. Rok važenja pozivnog pisma je 180 dana od dana ovjere. Ako nisu ispunjeni uslovi, Služba odbija zahtjev za ovjeru pozivnog pisma o čemu se podnosilac zahtjeva usmeno obavještava. Ova formulacija djelimično je preuzeta iz važećeg Zakona o strancima, a dopunjena je u dijelu koji reguliše postupanje u slučaju kada nisu ispunjeni uslovi za ovjeru pozivnog pisma. Cilj ove izmjene je postizanje veće efikasnosti i ekonomičnosti u postupanju.

#### **Član 16.**

Ovim članom dopunjen je član 34. (Nadležnost i mjesto izdavanja vize) važećeg zakona, na način da je dodat novi stav (3), kojim je propisano da stranac može zahtjev za izdavanje vize uz pripadajuću dokumentaciju podnijeti i elektronskim putem ukoliko je primjenjivo. Pri tome se ne dovodi u pitanje dužnost stranca da zahtjev podnese lično na poziv organa koji izdaje vizu (DKPBiH, a može je izdati i diplomatsko-konzulamo predstavništvo druge države s kojom je BiH zaključila ugovor).

Zbog dodatog novog stava (3) dosadašnji st. (3), (4), (5), (6) i (7) postaju st. (4), (5), (6), (7) i (8) u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

#### Član 17.

Ovim članom mijenja se član 36. (Produženje vize) važećeg zakona.

Predloženi stav (1) propisuje da se viza za kratkoročni boravak (Viza C) može produžiti zbog više sile, humanitarnih ili ozbiljnih ličnih razloga, a u skladu s pravilima koja važe za izdavanje vize. Ovakva formulacija djelimično je preuzeta iz važećeg Zakona o strancima, a izmjenom su zbog praktične primjene i sprečavanja zloupotreba brisani profesionalni razlozi kao razlozi zbog kojih se može produžiti viza C.

Predloženi stav (2) propisuje da se zahtjev za produženje vize podnosi Službi prije isteka važenja vize i odobrenja za boravak odobrenog na osnovu izdate vize. Služba donosi odluku o produženju vize u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva. Cilj ove odredbe jeste izbjegavanje praktičnih problema, koji su otežavali primjenu načela efikasnosti. Ograničavanje roka za podnošenje zahtjeva za produženje vize na pet dana prije isteka važenja vize, kako je propisano u važećem zakonu, u praksi je otežavalo procedure za produženje vize. Takođe, iz istih razloga je produžen rok u kojem Služba donosi odluku o produženju vize, sa tri dana na sedam dana.

Predloženi novi st. (3) i (4) dodati su zbog definisanja dalje procedure, odnosno statusa stranca od momenta podnošenja zahtjeva za produženje vize do donošenja odluke o zahtjevu za produženje vize, te kako bi se definisao način/oblik produženja vize.

Predloženim novim stavom (3) je propisano da do donošenja odluke o zahtjevu za produženje vize stranac može boraviti na teritoriji BiH.

Predloženim novim stavom (4) je propisano da se viza iz stava (1) ovog člana produžava izdavanjem nove naljepnice vize.

Predloženim stavom (5) propisano je da se protiv odluke kojom se zahtjev za produženje vize odbija, odnosno odbacuje, može podnijeti žalba Ministarstvu u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja. Navedena formulacija preuzeta je iz važećeg Zakona o strancima.

#### Član 18.

Ovim članom je dopunjen član 37. (Odbijanje zahtjeva za izdavanje vize i izuzetno izdavanje vize iz humanitarnih razloga) važećeg zakona dodavanjem u stavu (1) nove tačke g).

Predloženom novom tačkom g) se propisuje da se zahtjev stranca za izdavanje vize odbija ako postoji opravdana sumnja u vjerodostojnost priloženih isprava i njihovog sadržaja, istinitost izjava stranca ili u njegovu namjeru da će napustiti područje Bosne i Hercegovine prije isteka roka važenja zatražene vize. Predložena dopuna je potrebna u cilju usklađivanja sa Uredbom (EU)

2019/1155 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. juna 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama).

Dosadašnja tačka g) je postala tačka h) zbog usklađivanja sa Jedinственим pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

#### **Član 19.**

Ovim članom je izmijenjen član 38. (Poništenje i ukidanje vize) važećeg zakona i to u stavu (8).

Predloženom izmjenom u stavu (8) se propisuje da ako je viza poništena ili ukinuta, preko naljepnice vize otiskuje se štambilj "PONIŠTENO" ili „UKINUTO“, a optički promjenjivi element naljepnice vize, sigurnosni element s učinkom skrivenog prikaza kao i riječ „viza“ se precrtavaju i na taj način poništavaju. Ova formulacija je djelimično preuzeta iz važećeg Zakona o strancima. Izmjena je potrebna u cilju postizanja efikasnosti i sprečavanja mogućih zloupotreba.

#### **Član 20.**

Ovim članom dopunjen je član 39. (Razlozi za poništenje ili ukidanje vize) važećeg zakona i to u stavu (1) u tački f) dodavanjem riječi „javnom zdravlju“ čime je kao razlog za poništenje ili ukidanje vize strancu propisano i to da stranac predstavlja prijetnju javnom zdravlju. Navedena izmjena je potrebna zbog zaštite javnog zdravlja u Bosni i Hercegovini.

#### **Član 21.**

Ovim članom je dopunjen član 40. (Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s ulaskom stranaca) važećeg zakona i to u stavu (3), kako bi se u skladu sa propisima iz oblasti zaštite tajnih podataka tehničke specifikacije obrasca naljepnice vize označile odgovarajućim stepenom tajnosti. Navedena dopuna je potrebna u cilju usklađivanja sa Uredbom (EU) 2019/1155 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. juna 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama).

#### **Član 22.**

Ovim članom dopunjen je član 48. (Osnov za odobrenje privremenog boravka) važećeg zakona i to u stavu (5), kako bi se uskladio sa ostalim članovima Zakona o strancima, koji su izmijenjeni radi usklađivanja sa EU regulativom iz oblasti migracija, a propisuju mogućnost produženja privremenog boravka po drugom osnovu, koji nije bio osnov za odobrenje privremenog boravka. Prema važećem zakonu produženje privremenog boravka može se odobriti na zahtjev stranca, ali samo po istom osnovu po kojem mu je odobren privremeni boravak čije produženje traži. Zbog navedenih razloga na kraju teksta stava (5) dodate su riječi „ako ovim zakonom nije drugačije propisano.“.

#### **Član 23.**

Ovim članom dopunjen je član 49. (Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka) važećeg zakona, u stavu (3), dodavanjem tačke d) što znači da se u postupku produženja privremenog

boravka stranac može izuzeti od obaveze pribavljanja dokaza o odgovarajućem smještaju, o čemu odlučuje Služba. Navedena dopuna dodavanjem tačke d) u stavu (3) je potrebna zbog povećanja efikasnosti pri postupanju Službe po zahtjevima za produženje privremenog boravka i o ovim izuzećima Služba odlučuje pojedinačno u svakom konkretnom slučaju.

**Član 24.** Ovim članom izmijenjen je član 50. (Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice) važećeg zakona.

Predloženim stavom (1) propisano je da se privremeni boravak po osnovu spajanja porodice može odobriti članovima uže porodice: a) državljanina BiH koji ima prebivalište u BiH, b) stranca s odobrenim stalnim boravkom u BiH, stranca kojem je odobren privremeni boravak u BiH kao nosiocu plave karte, stranca kojem je odobren privremeni boravak u BiH godinu dana ili duže i koji ima osnovane izglede za odobrenje stalnog boravka u BiH ili stranca s priznatim izbjegličkim statusom. Ova odredba djelimično je preuzeta iz važećeg Zakona o strancima, a izmijenjena je u cilju izbjegavanja nejasnoća koje su se pojavile u praksi kod primjene ove odredbe. Navedena izmjena je usklađena sa Direktivom Vijeća 2003/86/EZ od 22. septembra 2003. o pravu na spajanje porodice. Predloženim stavom (2) propisano je da izuzetno od stava (1) tačka b) ovog zakona, privremeni boravak po osnovu spajanja porodice može se odobriti članovima uže porodice stranca kojem je odobren privremeni boravak u BiH u svrhu naučnog istraživanja i kada mu je privremeni boravak odobren na period kraći od godinu dana i kada taj stranac nema osnovane izglede za odobrenje stalnog boravka u BiH. Cilj je usklađivanje sa Direktivom (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata i obavljanja poslova au pair.

Predloženim stavom (3) propisano je da se privremeni boravak iz stava (1) ovog člana, na zahtjev stranca koji dolazi u BiH radi spajanja porodice, može odobriti uz uslove iz člana 49. (Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona ako: a) državljanin BiH, stranac s odobrenim boravkom u BiH ili stranac s priznatim izbjegličkim statusom ima osiguran smještaj za sebe i članove porodice za koje traži odobrenje boravka po osnovu spajanja porodice, te da ima stalni izvor prihoda, odnosno da raspolaže sredstvima dovoljnim za izdržavanje u BiH lica za koja se traži spajanje porodice i b) stranac s odobrenim boravkom u BiH ili stranac s priznatim izbjegličkim statusom ima zdravstveno osiguranje za sebe i članove porodice za koje traži odobrenje boravka po osnovu spajanja porodice. Ova formulacija djelimično je preuzeta iz važećeg Zakona o strancima (član 50. stav (2) tačka b)).

Predloženim stavom (4) propisano je koja lica se smatraju članovima uže porodice u smislu ovog zakona: a) bračni odnosno vanbračni partner državljanina BiH, ili stranca s odobrenim boravkom u BiH, ili stranca s priznatim izbjegličkim statusom, pod uslovom da je brak, odnosno vanbračna zajednica pravovaljana u BiH u skladu s članom 6. (Definicije) tač. l) i m) ovog zakona; b) djeca do 18 godina ili punoljetna izdržavana djeca koja su na redovnom školovanju do 26 godina ili poslovno ili radno nesposobna punoljetna djeca, koja žive u zajedničkom domaćinstvu, rođena u

braku, van braka, usvojena ili djeca bračnih i vanbračnih partnera, koja nisu osnovala vlastitu porodicu, i c) izdržavani roditelji. Navedena odredba preuzeta je iz važećeg Zakona o strancima.

Predloženim stavom (5) propisano je da se privremeni boravak po osnovu spajanja porodice članovima uže porodice državljanina BiH koji ima prebivalište u BiH iz stava (1) tačka a) ovog člana odobrava na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren. Navedena odredba preuzeta je iz važećeg Zakona o strancima.

Predloženim stavom (6) propisano je da se privremeni boravak po osnovu spajanja porodice članovima uže porodice stranca iz stava (1) tačka b) ovog člana odobrava na period u kojem je privremeni boravak odobren strancu s kojim se spaja porodica, a najduže do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren.

Predloženim stavom (7) propisano je da izuzetno od st. (5) i (6) ovog člana, punoljetni stranac koji boravi u BiH neprekidno tri godine po osnovu privremenog boravka odobrenog radi spajanja porodice, odnosno neprekidno dvije godine ako se radi o spajanju porodice sa nosiocem plave karte, može podnijeti zaseban zahtjev za odobrenje privremenog boravka po nekom drugom osnovu, ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom za odobrenje privremenog boravka po nekom drugom osnovu osim spajanja porodice. Ova odredba djelimično je preuzeta iz važećeg Zakona o strancima, a dopunjena je davanjem mogućnosti punoljetnom strancu koji boravi u BiH neprekidno dvije godine po osnovu spajanja porodice sa nositeljem plave karte, da podnese zaseban zahtjev za odobrenje privremenog boravka po nekom drugom osnovu, ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom za odobrenje privremenog boravka po nekom drugom osnovu osim spajanja porodice. Navedena izmjena je potrebna zbog usklađivanja sa Direktivom (EU) 2021/1883 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uslovima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalifikovanih radnika te stavljanju van snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ.

Predloženim stavom (8) propisano je da se privremeni boravak po osnovu spajanja porodice članovima uže porodice nosioca plave karte izdaje na period važenja plave karte ako je to moguće s obzirom na period važenja njihovih pasoša. Član porodice kojem je odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice sa strancem kojem je odobren privremeni boravak kao nosiocu plave karte ima pravo na rad u BiH u skladu s ovim zakonom. Predložena odredba djelimično je preuzeta iz važećeg Zakona o strancima, a dopunjena zbog usklađivanja sa Direktivom (EU) 2021/1883 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uslovima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalifikovanih radnika te stavljanju van snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ, na način da propisuje da se privremeni boravak po osnovu spajanja porodice članovima uže porodice nositelja plave karte izdaje na period važenja plave karte ako je to moguće s obzirom na period važenja njihovih pasoša.

Predloženim novim stavom (9) propisano je da se na članove uže porodice nositelja plave karte kojima je odobreno spajanje porodice sa nositeljem plave karte ne primjenjuje nikakav rok u odnosu na njihov pristup tržištu rada, s tim da ne mogu obavljati poslove koje mogu obavljati samo državljani BiH. Ovaj stav je dodat zbog usklađivanja sa Direktivom (EU) 2021/1883 Evropskog



parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uslovima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalifikovanih radnika te stavljanju van snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ.

#### **Član 25.**

Ovim članom izmijenjen je član 53. (Privremeni boravak po osnovu obrazovanja) u tački c), na način da je brisana riječ neplaćenog, tako da se shodno predloženoj izmjeni privremeni boravak po osnovu obrazovanja može odobriti u svrhu pripravnništva. Cilj navedene izmjene je izbjegavanje praktičnih poteškoća koje su se pojavile primjenom važeće odredbe.

#### **Član 26.**

Ovim članom izmijenjen je član 54. (Privremeni boravak po osnovu osnovnog obrazovanja). Cilj izmjene je da se posebno reguliše boravak stranaca po osnovu osnovnog i po osnovu srednjeg obrazovanja, tako da se ovaj član odnosi samo na privremeni boravak po osnovu osnovnog obrazovanja, pa je shodno tome usklađen i naziv člana.

Predloženim novim stavom (2), propisuje se da se privremeni boravak po osnovu osnovnog obrazovanja odobrava na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren.

Iz člana 54. važećeg zakona brisani su st. (2), (3) i (4) zato što se odnose na privremeni boravak po osnovu srednjeg obrazovanja, koje će se regulisati novim članom 54a.

#### **Član 27.**

Ovim članom dodat je novi član 54a. (Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja). Član je dodat u cilju usklađivanja sa Direktivom (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair.

Predloženi stav (1) ovog člana definiše pojam učenik, na način kako je to propisano u Direktivi (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair. Shodno ovoj definiciji učenik je stranac kojem je odobren privremeni boravak u BiH kako bi pohađao priznati državni program ili priznati regionalni program srednjoškolskog obrazovanja kroz program razmjene učenika ili obrazovnog projekta kojim upravlja obrazovna ustanova

Predloženi stav (2) propisuje uslove koje stranac mora ispunjavati za odobrenje privremenog boravka po osnovu srednjoškolskog obrazovanja. Propisani uslovi su prilagođeni definiciji pojma učenik, kao i Direktivi (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair.

Predloženi stav (3) propisuje gornju starosnu granicu za stranca (najviše 20 godina života) ako se radi o upisu posljednje godine srednjoškolskog obrazovanja. Ova starosna granica preuzeta je iz člana 54. stav (3) važećeg zakona.

Predloženi stav (4) propisuje da se privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja odobrava na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren. Period odobrenja ovog osnova privremenog boravka preuzet je iz člana 54. stav (4) važećeg zakona.

Predloženi stav (5) propisuje da se privremeni boravak odobren po osnovu učestvovanja u programu razmjene ili obrazovnom projektu, odobrava na period koji je jednak trajanju programa razmjene učenika ili obrazovnog projekta ako su kraći od godinu dana ili najduže godinu dana, a može se produžiti jednom za period potreban za završetak programa razmjene učenika ili obrazovnog projekta. Ovakva formulacija je prilagođena definiciji pojma učenik, kao i Direktivi (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair.

#### **Član 28.**

Ovim članom djelimično je izmijenjen odnosno dopunjen član 55. (Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja).

Stav (1) tačka a), izmijenjen je na način da je kao jedan od uslova za odobrenje privremenog boravka strancu po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja propisano i to da je visokoškolska ustanova na koju je upisan akreditovana. Dakle nije dovoljno da je stranac upisan na visokoškolsku ustanovu (što je uslov po važećem zakonu) nego mora biti upisan na akreditovanu visokoškolsku ustanovu u BiH. Razlog izmjene jeste sprečavanje zloupotreba, kao i usaglašavanje sa propisima iz oblasti obrazovanja u BiH.

Član 55. važećeg zakona dopunjen je sa st. (4), (5) i (6) u cilju postizanja efikasnosti u primjeni, te u cilju usaglašavanja sa propisima iz oblasti obrazovanja u BiH kao i sa Direktivom (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair .

Predloženi novi stav (4) propisuje da se privremeni boravak po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja produžava i u slučaju kada visokoškolska ustanova prestane obavljati djelatnost pod uslovom da je stranac podnio zahtjev za upis na drugu akreditovanu visokoškolsku ustanovu u okviru ekvivalentnog studijskog programa, radi završetka studija. Ovaj stav je usklađen sa Direktivom (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i vijeća od 11. maja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair .

Predloženi novi stav (5) propisuje da Listu akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje u BiH, sačinjava Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH. Lista je javno dostupna. Navedena izmjena je potrebna u cilju usklađivanja sa propisima iz oblasti obrazovanja u BiH.

Predloženi novi stav (6) propisuje izuzetak od stava (1) te se privremeni boravak po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja može odobriti i strancu kojem je odobrena specijalizacija u BiH od strane nadležnog organa u BiH i koji ispunjava uslove iz člana 49. (Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona. Privremeni boravak po ovom osnovu odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren dok specijalizacija traje. Ovaj stav je usklađen sa Direktivom (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i vijeća od 11. maja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair.

#### **Član 29.**

Ovim članom izmijenjen je član 56. (Privremeni boravak neplaćenih pripravnika) u cilju usaglašavanja sa Direktivom (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i vijeća od 11. maja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair, kao i u cilju izbjegavanja nejasnoća i postizanja efikasnije primjene u praksi.

Predloženi stav (1) propisuje da se privremeni boravak pripravnika može odobriti strancu koji je stekao visokoškolsko obrazovanje izvan BiH ili studira izvan BiH s ciljem sticanja visokoškolske kvalifikacije i dolazi na osnovu međunarodnih ugovora čija je BiH ugovorna strana ili koji je stekao visokoškolsko obrazovanje na teritoriji BiH, radi obavljanja stručne prakse, odnosno pripravničkog staža.

Predloženi stav (2) propisuje uslove za odobrenje privremenog boravka iz stava (1) ovog člana kroz tačke a), b) i c) (uz uslove iz člana 49. ovog zakona). Ovaj stav djelimično je preuzet iz važećeg Zakona o strancima, a dodatno je u tački a) precizirano da ugovor o osposobljavanju bez naknade zaključen s pravnim licem u kojem stranac obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž, predviđa teoretsko i praktično osposobljavanje. Dakle da bi bio prihvatljiv u proceduri, ugovorom mora biti predviđeno teoretsko i praktično osposobljavanje. Cilj predložene izmjene je rješavanje problema koji su se pojavili u primjeni važećeg zakona.

Predloženom tačkom b) je propisano da je za odobrenje privremenog boravka iz stava (1) ovog člana potrebno da stranac dostavi i dokaz o sticanju visokoškolske kvalifikacije unutar dvije godine koje prethode datumu podnošenja zahtjeva ili dokaz o trenutnom studiranju s ciljem sticanja visokoškolske kvalifikacije.

Predloženom tačkom c) je propisano da je za odobrenje privremenog boravka iz stava (1) ovog člana potrebno da stranac dostavi dokaz da će pravno lice u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno

pripravnički staž biti odgovorno u pogledu troškova boravka i smještaja, sredstava za izdržavanje, zdravstvene zaštite i povratka.

Predloženim stavom (3) propisano je da se privremeni boravak pripravnika odobrava na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren, isključivo jednom, i to na period potreban za sticanje profesionalnih kvalifikacija.

Predloženim stavom (4) propisano je da se obavljanje stručne prakse, odnosno pripravničkog staža iz ovog člana ne smatra radom u smislu odredbi ovog zakona

Predloženim stavom (5) propisana je obaveza pravnom licu u kojem stranac obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž da bez odgađanja obavijesti Službu ako je prestao ugovorni odnos između pripravnika i pravnog lica u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž.

Predloženim stavom (6) propisana je finansijska odgovornost pravnog lica u kojem stranac obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž u slučaju prestanka ugovornog odnosa između pripravnika i pravnog lica u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž. Shodno ovom stavu finansijska odgovornost pravnog lica u kojem stranac obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž prestaje najkasnije šest mjeseci nakon prestanka važenja ugovora o osposobljavanju bez naknade i dostavljanja obavijesti Službi.

### **Član 30.**

Ovim članom izmijenjen je član 57. (Privremeni boravak volontera) u stavu (1) tačka d) kojom je kao uslov za odobrenje privremenog boravka strancu volonteru uz uslove iz člana 49. (Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona, propisano da organizacija u kojoj stranac volontira posjeduje policu osiguranja od odgovornosti prema trećim licima i da preuzima odgovornost za stranca za vrijeme volontiranja, što uključuje troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i povratka. Cilj predloženih izmjena je usklađivanje sa Direktivom (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair, kao i rješavanje praktičnih problema u primjeni ovog člana.

### **Član 31.**

Ovim članom dopunjen je i izmijenjen član 58. (Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga).

Stav (2) dopunjen je u tački d) u cilju izbjegavanja nejasnoća u praktičnoj primjeni važeće odredbe i to na način da se precizira da podzakonski propis iz ovog stava koji donosi Vijeće ministara, se donosi zavisno od situacije, odnosno pojave. Dakle ne radi se o jednom podzakonskom propisu kojim se regulišu neka pojedinačna moguća situacija, nego se ovakav propis donosi ukoliko postoji pojava koju je potrebno regulisati.

Stav (3) izmijenjen je zbog rješavanja praktičnih problema u primjeni važećeg propisa. Izmjenom je propisano da se privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga može odobriti i strancu koji ne ispunjava uslove za odobrenje privremenog boravka iz člana 49. (Opći uslovi za odobrenje boravka) ovog zakona, ako je prisustvo stranca u BiH neophodno za provođenje krivičnog postupka ili kada stranac saraduje s organima vlasti radi otkrivanja krivičnog djela ili počinio, ili je žrtva organiziranog kriminala.

Stav (5) izmijenjen je na način da se strancu kojem je odobren privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga na osnovu stava (2) tačka c) ovog člana omogućava pristup obrazovanju pod istim uslovima kao i državljanima BiH, umjesto da mu se omogućava osnovno obrazovanje, kako je to propisano u važećem Zakonu. Cilj ove izmjene jeste da se ovoj kategoriji stranaca omogući pristup obrazovanju na način kako je ta mogućnost data i državljanima BiH, a ne samo pristup osnovnom obrazovanju.

### **Član 32.**

Ovim članom izmijenjen je član 71. (Privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole) tačka a) riječi „visokokvalificiranog zapošljavanja“ zamijenjene su riječima „zapošljavanja visokokvalifikovanih radnika“. Dakle, terminološka izmjena riječi u ovom članu je rezultat usklađivanja sa Direktivom (EU) 2021/1883 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ.

### **Član 33.**

Ovim članom je izmijenjen član 72. (Privremeni boravak u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja) važećeg zakona i u nazivu i u stavovima. Iako su odredbe djelimično preuzete iz važećeg Zakona o strancima, izmjene su obuhvatile veći dio člana i zbog preglednosti, izmijenjen je cijeli član. Razlog izmjene ovog člana jeste usklađivanje sa Direktivom (EU) 2021/1883 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ

U skladu sa predloženom izmjenom naziv člana glasi: „(Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika)“.

Predloženi stav (1) uglavnom je preuzet iz važećeg Zakona o strancima, ali je izvršeno terminološko usklađivanje na način da je termin iz važećeg zakona „visokokvalifikovano zapošljavanje“ zamijenjen terminom „zapošljavanje visokokvalifikovanih radnika“ i termin „visokoškolska kvalifikacija“ zamijenjen je terminom „kvalifikacija u visokom obrazovanju“

Predloženi stav (1) propisuje da se privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika može odobriti strancu ako: a) je podnošenju zahtjeva za boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika prethodio konkurs koji je objavio poslodavac koji namjerava zaposliti

stranca, b) je poslodavac objavio konkurs u najmanje tri dnevna lista koja su dostupna na cijeloj teritoriji BiH s rokom prijave od 30 dana i istovremeno ga dostavio Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, koja je konkurs učinila dostupnim svim institucijama za zapošljavanje u BiH, c) se na objavljeni konkurs ne prijavi državljanin BiH koji ispunjava uslove konkursa, d) je za oglašeno radno mjesto potrebna kvalifikacija u visokom obrazovanju i radno iskustvo u struci od najmanje pet godina koje je stečeno nakon završenog formalnog visokog obrazovanja.

Predloženi stav (2) propisuje da se za privremeni boravak iz stava (1) ovog člana izdaje dozvola za boravak u BiH, tzv. plava karta. Ovaj stav u potpunosti je preuzet iz važećeg Zakona o strancima.

Predloženi stav (3) propisuje da se plava karta izdaje s rokom važenja 24 mjeseca. Ako je ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor sklopljen na period kraći od 24 mjeseca, plava karta izdaje se za period trajanja tog ugovora produžena za dodatna tri mjeseca, ali rok njenog važenja ne može biti duži od 24 mjeseca. Ako bi period važenja pasoša nosioca plave karte bio kraći od perioda važenja plave karte, plava karta se izdaje najmanje na period važenja pasoša. Plava karta može se produžavati pod uslovima koji važe za njeno izdavanje. Ova odredba većim dijelom je preuzeta iz važećeg Zakona o strancima, ali je izvršena terminološka izmjena u odnosu na odredbu u važećem zakonu (24 mjeseca umjesto dvije godine) i dodatno je propisan period važenja plave karte u slučaju da je period važenja pasoša nosioca plave karte kraći od perioda važenja plave karte. Cilj ove izmjene je usklađivanje sa Direktivom (EU) 2021/1883 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2021. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ.

Predloženi stav (4) propisuje da plava karta omogućava strancu ulazak i boravak u BiH u periodu njenog važenja, a ova odredba u potpunosti je preuzeta iz važećeg Zakona o strancima.

#### **Član 34.**

Ovim članom izmijenjen je član 73. (Izdavanje plave karte). Izmjene se odnose na stav (1) tač. a) i c), te je izmijenjen stav (3).

Predloženom izmjenom u stavu (1) izvršeno je terminološko usklađivanje sa Direktivom (EU) 2021/1883 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ, pa je termin "visokokvalifikovano zapošljavanje" zamjenjen terminom "zapošljavanje visokokvalifikovanih radnika".

Predloženom tačkom a) u stavu (1) propisuje se da se privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika može odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona, ispunjava i uslov da ima kvalifikaciju u visokom obrazovanju, što znači diploma, potvrda ili drugi dokaz formalnih kvalifikacija koji je izdao nadležni organ i kojim se potvrđuje uspješno završeno visokoškolsko obrazovanje koje je trajalo najmanje tri godine nakon završene srednje škole. Cilj ove odredbe jeste usklađivanje sa

Direktivom (EU) 2021/1883 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ.

Predloženom izmjenom u tački c) stava (1) vremensko trajanje ugovora iz ovog stava izmijenjeno je sa najmanje godinu dana na najmanje šest mjeseci što je takođe rezultat usklađivanja sa Direktivom (EU) 2021/1883 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ.

Predloženom izmjenom u stavu (3) izvršeno je terminološko usklađivanje sa Direktivom (EU) 2021/1883 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ pa je termin "visokokvalifikovano zapošljavanje" zamjenjen terminom "zapošljavanje visokokvalifikovanih radnika.

#### **Član 35.**

Ovim članom izmijenjen je član 74. (Rad na osnovu plave karte i promjena poslodavca) u st. (3) i (4), u cilju usklađivanja sa Direktivom (EU) 2021/1883 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ.

Predloženim stavom (3) propisano je da nakon proteka perioda od 12 mjeseci nosilac plave karte može promijeniti poslodavca o čemu je dužan obavijestiti Službu u roku od osam dana od dana promjene i dostaviti novi ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor s novim poslodavcem. Nova plava karta izdaje se pod uslovima iz čl. 72. (Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika) i 73. (Izdavanje plave karte) ovog zakona. Ova odredba je djelimično preuzeta iz važećeg zakona o strancima, a izmjena se odnosi na skraćenje perioda nakon kojeg podnosilac plave karte može promijeniti poslodavca. Ovaj period skraćen je sa dvije godine na 12 mjeseci te je izvršeno terminološko usklađivanje, tako da su riječi „visokokvalifikovanog zapošljavanja“ zamijenjene riječima „zapošljavanja visokokvalifikovanih radnika“, sve u skladu sa navedenom Direktivom.

#### **Član 36.**

Ovim članom dopunjen je član 75. (Privremeni boravak u svrhu premještaja unutar pravnog lica) u stavu (1) u tački c) na način da se precizira da se ugovor o radu iz ovog stava odnosi na ugovor zaključen sa pravnim licem iz kojeg se stranac premješta u BiH. Predložena izmjena je potrebna u cilju izbjegavanja nejasnoća koje su se pojavile u praktičnoj primjeni ove odredbe.

#### **Član 37.**

Ovim članom dopunjen je član 76. (Privremeni boravak u svrhu naučnog istraživanja), dodati su novi st. (2), (3) i (5).

Predloženi stav (2) propisuje da su naučnoistraživačke organizacije obavezne bez odgađanja obavijestiti Službu ako je prestao ugovorni odnos između istraživača i naučnoistraživačke organizacije. Ovom odredbom propisuje se obaveza postupanja naučnoistraživačke organizacije ako je prestao ugovorni odnos između istraživača i naučnoistraživačke organizacije.

Predloženi stav (3) propisuje da finansijska odgovornost istraživačke organizacije prestaje najkasnije šest mjeseci nakon prestanka važenja ugovora o gostovanju i dostavljanja obavijesti Službi. Cilj ove dopune je usklađivanje sa Direktivom (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair, rješavanje praktičnih problema u primjeni važećeg zakona kroz primjenu pozitivnih praksi nekih zemalja Evropske unije.

Predloženim stavom (5) propisana je mogućnost produženja privremenog boravka u svrhu naučnog istraživanja strancu i kada mu je prethodni privremeni boravak bio odobren po drugom osnovu. Cilj ove izmjene je usklađivanje sa Direktivom (EU) 2021/1883 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ.

#### Član 38.

Ovim članom izmijenjen je član 77. (Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada) u stavu (1), u stavu (1) tačka b), stav (1) tačka j), u stav (2) izmijenjene tač. a) i i) dodata nova tačka j), te u st. (3), (4) i (6) i dodata nova tačka 9). Iako su obuhvatile većinu stavova, izmjene su manjeg obima, tako da nije neophodno mijenjati cijeli član.

Predloženom izmjenom u stavu (1) brisana je riječ „kalendarskoj“, kako bi se preciziralo da se period do 90 dana iz ovog stava odnosi na godinu dana, a ne na kalendarsku godinu. Izmjena je predložena zbog rješavanja praktičnih problema u primjeni ove odredbe, kroz primjenu pozitivnih praksi nekih zemalja EU.

Predloženom izmjenom u stavu (1) u tački b) riječ „univerziteti“ zamjenjuje se riječima: „visokoškolske ustanove“. Ova izmjena je predložena zbog praktičnih razloga, jer su u praksi visokoškolske ustanove te koje pozivaju univerzitetske profesore u smislu ove tačke.

Predloženom dopunom u stavu (1) u tački j) dodaje se mogućnost da i stranci koji obavljaju poslove kao izvođači i tehničko osoblje na komercijalnim koncertima, a u BiH borave na osnovu viznog, bezviznog ili prethodno odobrenog privremenog boravka mogu raditi u BiH bez radne dozvole do 90 dana u godini dana. Cilj dopune je rješavanje nedostataka koji su se pojavili u primjeni važeće odredbe.

Predloženom izmjenom u stavu (2) tačka a) dodatno je preciziran uslov koji treba da ispunjavaju osnivači privrednog društva, odnosno preduzeća sa sjedištem u BiH da bi mogli raditi u BiH bez radne dozvole, ako u BiH borave na osnovu viznog, bezviznog, prethodno odobrenog privremenog boravka ili privremenog boravka po osnovu rada bez radne dozvole, a taj uslov je da na svakog



stranca uključujući i osnivače zapošljava minimalno pet državljana BiH kojima isplaćuje bruto plaću najmanje u visini prosječne bruto plaće u BiH i uredno izmiruje poreske obaveze. Ova odredba je izmijenjena djelimično u odnosu na važeću odredbu. Cilj ove izmjene je rješavanje praktičnih problema koji su se pojavili u primjeni važeće odredbe.

Predloženom izmjenom u stavu (2) tačka i) izmijenjena je zbog usklađivanja sa obavezama koje je Bosna i Hercegovina preuzela potpisivanjem određenih međunarodnih sporazuma (npr. CEFTA). Ovom tačkom propisuje se da stranac koji u BiH boravi na osnovu viznog, bezviznog, prethodno odobrenog privremenog boravka ili privremenog boravka po osnovu rada bez radne dozvole može raditi u BiH bez radne dozvole ako obavlja poslove kao stranac koji boravi u BiH po osnovu razloga koji je zasnovan na međunarodnom ugovoru čija je BiH ugovorna strana, što se dokazuje potvrdom organa uprave BiH u čiju nadležnost spadaju pitanja koja se uređuju tim ugovorom po osnovu kojeg stranac boravi u BiH. Ova odredba djelimično je preuzeta iz važećeg Zakona o strancima, ali je dodatno precizirana obaveza dokazivanja osnova boravka ukoliko se stranac prilikom regulisanja statusa poziva na ovu tačku.

Predloženom izmjenom u stavu (2) dodata je tačka j) kojom se dodaje još jedna kategorija stranaca koji mogu raditi u BiH bez radne dozvole ako u BiH borave na osnovu viznog, bezviznog, prethodno odobrenog privremenog boravka ili privremenog boravka po osnovu rada bez radne dozvole, a to je stranac kojeg je uputio strani poslodavac u pravno lice u BiH s ciljem praćenja i kontrole kvaliteta proizvodnje na osnovu ugovora o naručenju i izvršenju poslova.

Predložena dopuna u stavu (3) proširuje izuzetke na koje se ne primjenjuje mogućnost rada bez radne dozvole uz prethodno pribavljenu potvrdu o prijavi rada, odnosno navedenim izuzecima nije potrebna potvrda o prijavi rada. Prema važećoj odredbi to su iz stava (1) tačka l) stranci koji u BiH dolaze radi učešća na sportskim priredbama i takmičenjima, a dopunom se ovaj izuzetak primjenjuje/proširuje i na strance u tački h i i), a to su stranci koji učestvuju kao predavači na organiziranim stručnim skupovima i seminarima i tački i) stranci koji učestvuju na sajamskim ili izložbenim priredbama na kojima izlaže njihov poslodavac). Cilj dopune je rješavanje praktičnih problema koji su se pojavili u primjeni važeće odredbe.

Predložena dopuna u stavu (4) brisana je riječ „kalendarskoj“, kako bi se preciziralo da se period do 90 dana iz ovog stava odnosi na godinu dana, a ne na kalendarsku godinu.

Predložena dopuna u stavu (6) omogućava da potvrdu o prijavi rada može tražiti i poslodavac. Cilj izmjene je rješavanje praktičnih problema koji su se pojavili u primjeni važeće odredbe.

Predloženim stavom (9) propisuje se da stranac koji je zaposlen ili obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije za pravno lice ili vlastito pravno lice koje nije registrovano u BiH i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na teritoriji BiH, a koji boravi u BiH na osnovu viznog ili bezviznog boravka, može raditi u BiH bez radne dozvole do 90 dana u 180 dana uz prethodno pribavljenu potvrdu o prijavi rada. Ova odredba omogućava regulisanje statusa digitalnih nomada. Iako EU direktive ili uredbe iz oblasti migracija ne definišu termin digitalnih

nomada, pojedine Evropske zemlje kao npr. Republika Hrvatska, regulisale su kroz zakon pojam i status digitalnih nomada.

**Član 39.** Ovim članom izmijenjen je član 78. (Pravo na rad u BiH bez radne dozvole), važećeg zakona, u stavu (1) tačka c). Ovom tačkom omogućava se pravo na rad u BiH bez obaveze pribavljanja radne dozvole strancu kojem je odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice, a radi se o strancu koji je u braku ili vanbračnoj zajednici s državljaninom BiH ili koji ima odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice kao staratelj maloljetnog djeteta koje ima državljanstvo BiH, ili kojem je produžen privremeni boravak kad je u toku brakorazvodna parnica u kojoj se odlučuje o starateljstvu nad maloljetnim djetetom koje je državljanin BiH. Ova odredba je djelimično preuzeta iz važećeg Zakona o strancima, a dopunjena je mogućnošću rada bez radne dozvole strancu kojem je produžen privremeni boravak kad je u toku brakorazvodna parnica u kojoj se odlučuje o starateljstvu nad maloljetnim djetetom koje je državljanin BiH. Cilj izmjene ove odredbe je zaštita najboljeg interesa djeteta.

Predložena izmjena u tački d) stava (1) je rezultat usklađivanja sa Jedinim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

Predložena dopuna u stavu (1) odnosi se na dodavanje tačke e) shodno kojoj je pravo na rad u BiH bez obaveze pribavljanja radne dozvole omogućeno strancima koji u BiH imaju e) odobren privremeni boravak po osnovu člana 58. stav (2) tačka c) ovog zakona (to su lica bez državljanstva kojima je odobren privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga i ukoliko ne ispunjavaju uslove za odobrenje privremenog boravka iz člana 49. (Opći uslovi za odobrenje boravka) ovog zakona). Cilj predložene dopune je zaštita lica bez državljanstva.

#### **Član 40.**

Ovim članom izmijenjen je i dopunjen član 79. (Uslovi za odobrenje stalnog boravka) važećeg zakona u stavu (1) tačka a) i dodat je novi stav (3).

Predloženom izmjenom u stavu (1) u tački a) precizira se koji period boravka na teritoriji BiH se uzima u obzir kod razmatranja uslova za odobrenje stalnog boravka iz ove tačke. Prema predloženoj izmjeni to je period neprekidnog boravka na teritoriji BiH najmanje pet godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka. Suštinska izmjena je na dodatoj riječi „neposredno“. Cilj ove izmjene je rješavanje praktičnih problema koji su se pojavili u primjeni važeće odredbe. Također, predložena dopuna je potrebna u cilju dodatnog usklađivanja sa Direktivom Vijeća 2003/109/EZ od 25. novembra 2003. o statusu državljanina trećih zemalja s dugotrajnim boravištem.

Predloženim novim stavom (3) propisuju se izuzeci (dvije kategorije stranaca) kojima se prilikom razmatranja ispunjenosti uslova za odobrenje stalnog boravka, u slučajevima privremenih posebnih ili iznimnih razloga ne uračunava izbjivanje iz BiH koje je duže od ukupno 10 mjeseci višekratno ili šest mjeseci jednokratno u periodu od pet godina odobrenog privremenog boravka u BiH (izuzeci od stava (1) ovog člana). Dakle, bez obzira na duža izbjivanja od 10 mjeseci višekratno

ili šest mjeseci jednokratno u periodu prethodnih uzastopnih pet godina privremenog boravka u BiH (pet uzastopnih godina koje prethode podnošenju zahtjeva za stalni boravak), smatraće se da je stranac neprekidno boravio u BiH u posljednjih (uzastopnih) pet godina ako se radi o a) strancu koji boravi u BiH po osnovu spajanja porodice sa državljaninom BiH koji ima prebivalište u BiH pod uslovom da stranac tokom svakog odobrenog privremenog boravka boravi najmanje 90 dana na teritoriji BiH, ili b) strancu koji u posljednjih pet godina boravi u BiH po osnovu privremenog boravka koji se uračunava u stalni boravak i smatra se naročito korisnim za BiH što dokazuje preporukom institucije BiH, vlade entiteta ili Brčko distrikta BiH.

Cilj ove dopune jeste rješavanje praktičnih problema koji su se pojavili zbog neregulisanja ovih situacija u važećem zakonu, kao i primjena pozitivnih praksi nekih zemalja EU.

Zbog dodatog stava (3), dosadašnji st. (3), (4) i (5) postaju st. (4), (5) i (6), u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

#### **Član 41.**

Ovim članom izmijenjen je i dopunjen član 80. (Boravak koji ne spada u osnove za stalni boravak) Izmijenjen je stav (1) tačka d) i dodata tačka j). Izmjene u tač. h) i i) su tehničke, zbog usklađivanja sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, te je dopunjen i stav (2). Predložena izmjena u stavu (1) tačka d) usklađena je sa ostalim predloženim izmjenama i dopunama važećeg zakona i to je ujedno i razlog za izmjenu ove tačke. U skladu sa ovom tačkom strancu se neće odobriti stalni boravak ako je u posljednjih pet godina u BiH boravio po osnovu obrazovanja iz čl. 54. (Privremeni boravak po osnovu osnovnog obrazovanja), 54a. (Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja) i 55. (Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja), privremenog boravka pripravnika iz člana 56. (Privremeni boravak pripravnika), privremenog boravka odobrenog strancu volonteru iz člana 57. (Privremeni boravak volontera), privremenog boravka po osnovu humanitarnih razloga iz člana 58. (Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga) stav (1), stav (2) tač. b) i d) i stav (3), sezonskog zapošljavanja iz člana 69. (Privremeni boravak sezonskih radnika), premještaja unutar pravnog lica iz člana 75. (Privremeni boravak po osnovu premještaja unutar pravnog lica), rada bez radne dozvole iz člana 77. (Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada) i privremenog boravka odobrenog iz drugih opravdanih razloga iz člana 48. (Osnov za odobrenje privremenog boravka) stav (1) tačka f) ovog zakona.

Predložene izmjene u tačkama h) i i) su tehničke i rezultat su usklađivanja sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa zbog dodate tačke j). U tački h), na kraju teksta, interpunkcijski znak zarez zamjenjuje se interpunkcijskim znakom tačka-zarez, a u tački i), na kraju teksta, briše se interpunkcijski znak tačka i dodaje se veznik „ili“.

Predložena tačka j) u stavu (1) propisuje da se neće odobriti stalni boravak strancu ako je u posljednjih pet godina u BiH boravio po osnovu spajanja porodice sa strancem koji nema stalni boravak ili čiji je zahtjev za odobrenje stalnog boravka u BiH odbijen, odbačen ili je postupak

obustavljen. Cilj ove dopune je izbjegavanje nejasnoća u tumačenju važećeg zakona, a kroz primjenu pozitivnih praksi nekih zemalja EU.

Predložena dopuna u stavu (2) propisuje da se u vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka iz člana 79. Zakona računa polovina vremena provedenog po osnovu odobrenog privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja.

#### **Član 42.**

Ovim članom dopunjen je član 81. (Dijete stranaca s odobrenim boravkom) važećeg zakona.

Član je dopunjen stavom (3) koji propisuje da ako zahtjev za odobrenje boravka nije podnesen u roku iz stava (2) ovog člana, spajanje novorođenog djeteta sa roditeljima, pod uslovima iz stava (1) ovog člana i ako je stranac platio novčanu kaznu za prekršaj iz člana 133. (Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 7., 13., 45., 81., 94., 95. i 102.) stav (1) tačka d) ovog zakona, je moguće najkasnije do navršene prve godine života djeteta. Dakle ovim stavom reguliše se i situacija kada zahtjev za odobrenje boravka novorođenog djeteta nije podnesen u roku 180 dana, te se daje mogućnost da se uz navedene uslove ovaj zahtjev podnese najkasnije do navršene prve godine života djeteta. Cilj dopune je rješavanje praktičnih problema koji su se pojavili u primjeni važeće odredbe.

**Član 43.** Ovim članom izmijenjen je i dopunjen član 83. (Odlučivanje o zahtjevu za odobrenje i produženje privremenog boravka). Izmjena se odnosi na st. (3), (4), (6) i (7) važećeg zakona, te je dodat novi stav (5). Predloženim stavom (3) propisuje se da ako je zahtjev uvažen, strancu se izdaje obavještenje o uvaženom zahtjevu i dozvola privremenog boravka, koju stranac preuzima lično ili putem punomoćnika, odnosno zakonski zastupnik za poslovno nesposobno lice, u organizacionoj jedinici Službe ili DKP-u BiH. Ova odredba je djelimično preuzeta iz važećeg Zakona o strancima, a dodatno se reguliše način preuzimanja dozvole boravka ukoliko je zahtjev stranca uvažen. Cilj izmjene je izbjegavanje nejasnoća u tumačenju važeće odredbe prilikom rješavanja praktičnih situacija koje su se pojavile.

Predloženom izmjenom u stavu (4) propisano je da izuzetno od stava (3) ovog člana, kada je privremeni boravak odobren po osnovu rada s radnom dozvolom ili plavom kartom, strancu se izdaje rješenje o odobrenom privremenom boravku i dozvola privremenog boravka. Ako Služba izda plavu kartu strancu kojem je priznat izbjeglički status ili supsidijarna zaštita u BiH, odgovarajuća napomena o tome se unosi u rješenje o odobrenom privremenom boravku i dozvolu privremenog boravka. Ova odredba je djelimično preuzeta iz važećeg Zakona o strancima, a dodatno je regulisano postupanje ukoliko Služba za poslove sa strancima izda plavu kartu strancu kojem je priznat izbjeglički status ili supsidijarna zaštita u BiH, odnosno precizira se način evidentiranja ovog statusa u rješenju o odobrenom privremenom boravku i dozvoli privremenog boravka. Cilj ove izmjene je usklađivanje sa Direktivom (EU) 2021/1883 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ.

Dodati novi stav (5) propisuje prestanak važenja dugoročne vize u slučaju uručenja dozvole boravka kako je to propisano u st. (3) i (4) ovog člana. Cilj dopune je usklađivanje sa st. (3) i (4), na način da se izbjegnu moguće nejasnoće.

Zbog dodatog stava (5) dosadašnji st. (5), (6) i (7), postaju st. (6), (7) i (8), zbog usklađivanja sa Jedinственим pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

Izmjena u stavu (7) koji je u važećem članu 83. označen kao stav (6) odnosi se na pozivanje na stav (5) koji je zbog izmjena postao stav (6), pa je shodno tome i ovaj stav usklađen. To je ujedno i razlog navedene izmjene.

Izmjena u stavu (8) koji je u važećem članu 83. označen kao stav (7) dodatno reguliše da se u odluci kojom je zahtjev za odobrenje privremenog boravka obustavljen utvrđuje rok u kojem stranac može dobrovoljno napustiti BiH. Ovakvo postupanje je u važećoj odredbi propisano samo ukoliko je zahtjev za odobrenje privremenog boravka odbijen ili odbačen. Cilj izmjene je regulisanje praktičnih situacija koje su se pojavile, a nisu obuhvaćene važećim Zakonom.

**Član 44.** Ovim članom izmijenjen je i dopunjen član 84. (Odbijanje zahtjeva za odobrenje i zahtjeva za produženje privremenog boravka) u stavu (1) tač. k) i l), dodate nove tač. m) i n), te predložene izmijenjene st. (4) i (7).

Predloženom izmjenom u stavu (1) u tački k) precizirano je da Služba može raspolagati informacijama nadležnih organa ili službi sigurnosti BiH, vezano za stranca ( a prema važećoj odredbi informacijama nadležnih organa i službi sigurnosti BiH). Cilj ove izmjene je izbjegavanje nejasnoća u tumačenju važeće odredbe. Veznik „ili“ na kraju stava je brisan zbog usklađivanja sa Jedinственим pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, s obzirom na dodate tač. m) i n).

Izmjena u tački l) je tehnička, takođe zbog usklađivanja sa Jedinственим pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, s obzirom na dodate tač. m) i n).

Predloženom dopunom, dodavanjem tačke m) propisuje se da se zahtjev stranca za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka odbija ako postoje dokazi ili ozbiljni i objektivni razlozi da se utvrdi da bi stranac boravio na teritoriji BiH u svrhu različitu od one zbog koje podnosi zahtjev za privremeni boravak. Cilj ove izmjene jeste pravno regulisanje zbog sprečavanja zloupotreba.

Predloženom dopunom, dodavanjem tačke n) propisuje se da se zahtjev stranca za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka odbija ako je stranac prethodni boravak koji se produžava koristio suprotno svrsi za koju je privremeni boravak bio odobren. Cilj ove izmjene jeste pravno regulisanje zbog sprečavanja zloupotreba.

Predložena izmjena u stavu (4) je tehnička, zbog usaglašavanja sa tekstom važećeg Zakona.

Predloženom izmjenom u stavu (7) regulisani su razlozi zbog kojih se pored razloga iz stava (1) ovog člana odbija zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika. Razlozi su navedeni pod tačkama a), b), c) d), e) i f):

a) ako stranac ne postupi u skladu sa članom 74. (Rad na osnovu plave karte i promjena poslodavca) st. (3) i (4) ovog zakona osim ako dokaže da obavijest nije dospjela do Službe zbog razloga koji su izvan njegove kontrole ili nisu ispunjeni uslovi iz člana 72. stav (1) (Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika); b) je glavna svrha osnivanja ili poslovanja pravnog lica poslodavca olakšavanje ulaska stranca u BiH; c) je pravno lice poslodavac u postupku likvidacije ili je likvidirano ili ne obavlja djelatnost za koju je osnovano; d) je pravno lice poslodavac kažnjavano zbog neprijavljenog rada ili nezakonitog zapošljavanja; e) stranac više nema valjan ugovor o radu za zapošljavanje visokokvalificiranih radnika; ili f) stranac ne ispunjava uslove u pogledu bruto godišnje plate kako je propisano članom 73. (Izdavanje plave karte) stav (1) tačka c) ovog zakona. Cilj ove izmjene je usklađivanje sa Direktivom (EU) 2021/1883

Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2021. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ.

#### **Član 45.**

Ovim članom izmijenjen je član 85. (Odbacivanje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka i obustava postupka) važećeg zakona u stavu (1) u tački a) i u stavu (2).

Predloženom izmjenom u stavu (1) u tački a) dodatno je regulisano da se odobrenje i produženje privremenog boravka odbacuje ako zahtjev nije podnesen u skladu s članom 82. stav (3). Dakle, uz potrebne uslove iz člana 82. stav (6) kako je u važećem Zakonu o strancima dodat je i uslov iz člana 82. stav (3). Cilj ove izmjene je regulisanje postupanja u slučaju da stranac prilikom podnošenja zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka nije postupio na način da je zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka na teritoriji BiH podnio odgovarajućem organu, a da je u BiH ušao na osnovu vize za dugoročni boravak (Viza D) ili da je državljanin države bezviznog režima.

Predloženom izmjenom u stavu (2) propisan je izuzetak od odbacivanja zahtjeva ako stranac podnese zahtjev suprotno rokovima iz člana 82. ukoliko je zahtjev podnesen u roku važenja vize za dugoročni boravak (Viza D), bezviznog režima ili privremenog boravka, i ako plati novčanu kaznu za prekršaje zbog povrede odredbi čl. 16., 21., 29., 30., 48., 62., 67., 77. i 82.). Dakle, dodata je ova mogućnost izuzeća ukoliko stranac plati novčanu kaznu za prekršaje iz čl. 29., 30., 48., 62. Zakona, dok se u važećoj odredbi ova mogućnost primjenjuje na plaćanja novčane kazne samo za prekršaje iz čl. 16., 21., 67., 77. i 82. Cilj ove izmjene je regulisanje praktičnih problema u primjeni važeće odredbe uz poštivanje principa efikasnosti.

#### **Član 46.**

Ovim članom izmijenjen je član 88. (Odbijanje zahtjeva za odobrenje stalnog boravka) važećeg zakona zamjenom veznika „i“ veznikom „ili“ u stavu (1) u tački g), a na taj način da je precizirano

da Služba u postupku odobrenja stalnog boravka može raspolagati informacijama nadležnih organa ili službi sigurnosti BiH, vezano za stranca ( a prema važećoj odredbi raspoložive informacijama nadležnih organa i službi sigurnosti BiH). Cilj ove izmjene je izbjegavanje nejasnoća u tumačenju važeće odredbe.

#### Član 47.

Ovim članom izmijenjen je član 93. (Prestanak boravka) stav (1) u tač. e), i f), dodata je tačka g) te izmijenjen stav (5).

Predložene izmjene u stavu (1) tač. e) i f) su tehničke, zbog usklađivanja sa Jedinim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, s obzirom na dodatu tačku g).

Predloženom dopunom dodavanjem tačke g) u stavu (1) propisano je da strancu prestaje boravak u BiH u roku od 30 dana od dana prestanka važenja radne dozvole iz člana 67. (Veza između odobrenja privremenog boravka i radne dozvole) stav (3). (Članom 67. stav (3) propisano je: „Privremeni boravak po osnovu radne dozvole odobrava se na period važenja radne dozvole uz dodatnih 30 dana, ali ne duže od jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren. U roku od 30 dana od dana prestanka važenja radne dozvole prestaje važiti i odobrenje privremenog boravka“). Cilj ove dopune je dodatno regulisanje u cilju sprečavanja zloupotreba i izbjegavanja nejasnoća u tumačenju važeće odredbe.

Predložena izmjena u stavu (5) je posljedica dodate tačke g) i njom se precizira da Služba, po službenoj dužnosti, donosi rješenje o prestanku boravka i u slučaju tačke g).

#### Član 48.

Ovim članom izmijenjen je član 96. (Razlozi za otkaz boravka) važećeg zakona. Izmjena se odnosi na stav (1) tač. l) i s), dodat je novi stav (2), izmijenjen važeći stav (4), dodat novi stav (7), izmijenjen važeći stav (7), te izvršeno usklađivanje postojećih stavova u skladu sa Jedinim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

Predloženom izmjenom u stavu (1) u tački l) proširuje se već propisani uslov za otkaz boravka strancu, te se uz uslov za otkaz boravka „ako su se uslovi na osnovu kojih je izdato odobrenje boravka izmijenili u takvoj mjeri da bi isključili svaku mogućnost izdavanja odobrenja“ dodaje uslov „ili stranac više ne ispunjava opšte ili posebne uslove za odobrenje ili produženje privremenog boravka“. Cilj ove izmjene je dodatno regulisanje zbog izbjegavanja nejasnoća koje su se pojavile u praktičnoj primjeni prilikom tumačenja i primjene važeće odredbe.

Predloženom izmjenom u tački s) veznik „i“ zamijenjen je veznikom „ili“, čime je regulisana alternativnost izvora informacija kojima raspoložive Služba u postupku razmatranja otkaza boravka „informacijama nadležnih organa ili službi sigurnosti u BiH“. Dakle izvor informacija u smislu ove tačke mogu biti nadležni organi ili službe sigurnosti u BiH. Cilj ove izmjene je preciziranje zbog izbjegavanja nejasnoća u tumačenju važeće odredbe.

Predloženim novim stavom (2) propisuje se izuzetak od otkaza boravka ukoliko je privremeni boravak odobren po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja te se ovaj boravak neće otkazati ako visokoškolska ustanova prestane obavljati djelatnost pod uslovom da je stranac podnio zahtjev za upis na drugu akreditovanu visokoškolsku ustanovu u okviru ekvivalentnog studijskog programa, radi završetka studija. Cilj ove izmjene je usklađivanje sa propisima iz oblasti obrazovanja u BiH. Ovaj stav je usklađen sa Direktivom (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair.

Zbog dodatog novog stava (2), st. (2), (3), (4) i (5), postaju st. (3), (4), (5) i (6).

Predloženom izmjenom stav (5) proširen je razlogom zbog kojeg se strancu osim otkaza bezviznog ili privremenog boravka može izreći i mjera protjerivanja, te je uz slučajeve navedene u stavu (1) tač. a), b), c), d), f), h), i), j), m), n), r) ovog člana, propisana mogućnost otkaza bezviznog ili privremenog boravka uz mjeru protjerivanja i za slučaj naveden u stavu (1) tački s) ovog člana. Dakle, otkaz bezviznog ili privremenog boravka uz mjeru protjerivanja moguć je i strancu za kojeg Služba posjeduje informacije od nadležnih organa ili službi sigurnosti u BiH da na bilo koji način učestvuje u kriminalnoj aktivnosti, a posebno organiziranom, prekograničnom ili transnacionalnom kriminalu ili je član organizacije koja planira ili na bilo koji način učestvuje u takvoj aktivnosti ili drugoj aktivnosti koja može ugroziti javnu sigurnost ili javni poredak BiH.

Predloženim novim stavom (7) propisuje se dodatni razlog za otkaz privremenog boravka koji je odobren u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika. Ovaj stav propisuje da se pored razloga iz stava (1) ovog člana, privremeni boravak odobren u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika, otkazuje ako stranac ne postupi u skladu sa članom 74. (Rad na osnovu plave karte i promjena poslodavca) st. (3) i (4) ovog zakona osim ako dokaže da obavijest nije dospjela do Službe zbog razloga koji su izvan njegove kontrole ili nisu ispunjeni uslovi iz člana 72. (Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika) stav (1) ovog zakona. Cilj ove dopune je usklađivanje sa Direktivom (EU) 2021/1883 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2021. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ.

Zbog dodatog novog stava (7) u predloženim izmjenama, dosadašnji st. (6) i (7) postaju st. (8) i (9), čime se vrši usklađivanje sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u BiH.

Predložena izmjena u stavu (9) koji je u važećem zakonu označen kao stav (7) izvršena je izmjena kod pozivanja na stav, zbog izmjena u prethodnim stavovima.

#### **Član 49.**

Ovim članom izmijenjen je član 97. (Poseban razlog za otkaz stalnog boravka) u stavu (2).

Predloženom izmjenom u stavu (2) osim prema strancu, nosiocu plave karte, propisuje se i postupanje prema članovima porodice stranca koji su ostvarili stalni boravak u BiH na osnovu



spajanja porodice sa nosiocem plave karte u BiH, ako se utvrdi da duže od dvije godine nisu nastanjeni u BiH. Shodno predloženoj odredbi strancu koji ima odobren stalni boravak u BiH kao bivši nosilac plave karte, kao i članovima njegove porodice koji su ostvarili stalni boravak u BiH na osnovu spajanja porodice sa nosiocem plave karte u BiH, stalni boravak se otkazuje ako se utvrdi da duže od dvije godine nisu nastanjeni u BiH. Cilj ove izmjene je usklađivanje sa Direktivom (EU) 2021/1883 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2021. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ.

#### **Član 50.**

Ovim članom izmijenjen je član 101. (Obaveza prijave boravišta i prebivališta stranca) u stavu (3). Predloženom izmjenom u stavu (3) dodata je mogućnost da prijavu i odjavu iz ovog stava po sticanju tehničkih uslova policija može dostavljati elektronskim putem, a o čemu odluku donosi Ministarstvo na prijedlog Službe. Cilj ove izmjene jeste poštivanje principa efikasnosti i ekonomičnosti.

#### **Član 51.**

Ovim članom izmijenjen je član 103. (Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca). Izmjena se odnosi na stav (2), dodati su novi st. (3), (4), (6) i (7).

Predloženom izmjenom u stavu (2) precizira se da uvid u knjigu stranaca koju vode pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja strancima, (pored institucija navedenih u važećoj odredbi) može izvršiti i ovlašteno lice Granične policije. Dalje se u tekstu precizira da ovu knjigu ovjerava nadležna organizaciona jedinica Službe po mjestu prebivališta, odnosno poslovnog sjedišta davaoca usluge smještaja strancima, a ne i policija kako je to propisano u važećoj odredbi. Cilj ove izmjene je izbjegavanje nejasnoća i rješavanje praktičnih problema koji su se pojavili u primjeni i tumačenju važeće odredbe.

Predloženim novim stavom (3) daje se mogućnost vođenja knjige stranaca u elektronskom obliku, po sticanju tehničkih uslova. Cilj ove izmjene je postizanje veće efikasnosti.

Predloženim novim stavom (4) propisuje se obaveza stranca koji je upisan u knjigu stranaca da posjeduje dokaz da je izvršio prijavu svog boravka.

Zbog dodatih novih st. (3) i (4), stav (3) iz važećeg zakona postao je stav (5), u smislu usklađivanja sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u BiH

Predloženim novim stavom (6) propisuje se da prijavu adrese boravišta stranaca koji su smješteni u centru za prihvata i smještaj tražilaca azila, centru za smještaj žrtava trgovine ljudima, nevladinoj organizaciji koja ima potpisan protokol o saradnji sa Službom ili drugoj ustanovi specijaliziranoj za prihvata stranaca koja nije u nadležnosti Službe, te stranaca koji su smješteni u zatvoru ili pritvoru, nadležna institucija ili pravno lice vrši Službi u roku od 12 sati od trenutka smještaja. Cilj

predložene odredbe jeste postizanje efikasnosti u proceduri prijave boravišta stranca, odnosno preciziranje načina na koji ovu obavezu izvršavaju nadležne institucije ili ustanove.

Predloženim novim stavom (7) propisuje se da prijavu adrese boravišta stranaca koji su smješteni u imigracioni centar ili drugu specijalizovanu ustanovu za smještaj stranaca koja je u nadležnosti Službe, vrši Služba. Cilj predložene odredbe jeste postizanje efikasnosti u proceduri prijave boravišta stranca.

#### **Član 52.**

Ovim članom predložena je dopuna člana 104. (Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima odobrenja boravka te boravišta i prebivališta stranaca) u stavu (1) i izmjena u stavu (3).

Predloženom dopunom u stavu (1) dodatno se propisuje da se tehničke specifikacije naljepnice dozvole boravka označavaju odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa propisima iz oblasti zaštite tajnih podataka. Dopuna je predložena u cilju usklađivanja sa Uredbom (EU) 2019/1155 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. juna 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama).

Predloženom dopunom u stavu (3), mijenja se rok u kojem Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, donosi podzakonski propis kojim se utvrđuje godišnja kvota radnih dozvola. Ovaj rok je u važećoj odredbi najkasnije do 31. oktobra tekuće godine za sljedeću godinu, dok se izmjenom utvrđuje rok najkasnije 31. decembra tekuće godine za sljedeću godinu. Izmjenu je predložilo Ministarstvo civilnih poslova BiH uz obrazloženje da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine od donošenja Zakona o strancima 2015. godine nikada nije usvojilo Odluku o kvoti do ranije propisanog roka (31. oktobar) iz razloga što nadležni zavodi za zapošljavanje prijedlog Odluke o kvoti mogu poslati tek nakon šestomjesečnog praćenja dinamike izdavanja radnih dozvola i procedure usvajanja Prijedloga kvote od strane nadležnih entitetskih ministarstava.

#### **Član 53.**

Ovim članom izmijenjen je član 105. (Mjera protjerivanja). Izmjene se odnose na stav (3) u tački a) i b), dodata je nova tačka c), dodat je novi stav (5), izmijenjen važeći stav (14) i izvršeno nomotehničko usklađivanje oznake stavova, zbog dodatog novog stava (5).

Predložene izmjene u stavu (3) u tač. a) i b) su tehničke, zbog usklađivanja sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, s obzirom na dodatu novu tačku c). Predloženom novom tačkom c) u stavu (3) dodat je još jedan uslov koji stranac kome je izrečena mjera protjerivanja iz BiH mora ispuniti za skraćenje ili ukidanje mjere zabrane ulaska u BiH, a to je da je po izrečenoj mjeri protjerivanja boravio izvan BiH najmanje 180 dana. Cilj predložene dopune je postizanje efikasnosti izrečene mjere uspostavom minimalnog roka u kojem stranac mora boraviti izvan BiH da bi uz ispunjenje ostalih propisanih uslova mogao ostvariti skraćenje ili ukidanje mjere zabrane ulaska u BiH.

Predloženim novim stavom (5) propisuje se da se donošenjem rješenja o produženju perioda zabrane ulaska i boravka iz stava (4) ovog člana ukida prethodno rješenje kojim je određen period zabrane ulaska i boravka. Cilj ove dopune je izbjegavanje nejasnoća koje su se pojavile u praksi u primjeni i tumačenju važećeg člana koji ne sadrži ovaj stav.

Postojeći stavovi (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) i (14) postaju st. (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) i (15), zbog dodatog novog stava (5), a u cilju usklađivanja sa Jedinственим pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

Predloženom izmjenom u stavu (15) koji je u važećem Zakonu označen kao stav (14) dodatno je precizirano da Služba dostavlja Graničnoj policiji odobrenje iz ovog stava i isto evidentira u Centralnu bazu podataka o strancima. Dakle, ako je prisustvo stranca u BiH neophodno radi vođenja istražnog ili sudskog postupka, strancu se može odobriti ulazak i boravak u BiH za vrijeme trajanja zabrane ulaska i boravka uz odobrenje Službe koje Služba dostavlja Graničnoj policiji i evidentira u Centralnoj bazi podataka o strancima. Cilj ove izmjene je preciziranje postupanja u praktičnim situacijama, kada je prisustvo stranca u BiH neophodno radi vođenja istražnog ili sudskog postupka, a kako bi se izbjegle nejasnoće u postupanju i postigla veća efikasnost.

**Član 54.** Ovim članom je izmijenjen član 106. (Razlozi za izricanje mjere protjerivanja). U odnosu na član 106. važećeg zakona izmjene su obuhvatile više stavova ovog člana, zbog čega je, radi preglednosti izmijenjen cijeli član.

Predloženi stav (1) većim dijelom je preuzet iz važećeg Zakona o strancima, a u ovom stavu se nabrajaju razlozi zbog kojih se strancu može izreći mjera protjerivanja, i to u tač. od a) do o). Iz važećeg Zakona o strancima u potpunosti su preuzeti razlozi zbog kojih se strancu može izreći mjera protjerivanja navedeni u tačkama a), c), d), f), g), h), i), j), k), l), m), n), dok su izmijenjene tačke b), e), f) i dodata nova tačka o).

Predloženom tačkom b) u stavu (1), propisuje se da se strancu može izreći mjera protjerivanja ako je ostao u BiH nakon isteka roka važenja vize ili dozvole boravka ili nakon isteka važenja bezvизnog boravka. Ova tačka u važećem Zakonu o strancima obuhvatala je pored navedenog u izmijenjenoj tački b) i razlog za izricanje mjere protjerivanja *ako je strancu zahtjev za odobrenje boravka odbijen, a nije napustio BiH u roku određenom za dobrovoljno napuštanje*. Shodno predloženoj izmjeni u tački b) ovaj razlog je brisan i postao je dio tačke e). Razlog za ovu izmjenu je razvrstavanje razloga za odbijanje ulaska stranca u BiH prema sistematičnosti.

Predloženom tačkom e) u stavu (1) propisuje se da se strancu može izreći mjera protjerivanja ako mu je zahtjev za odobrenje boravka odbijen ili mu je otkazan boravak, a u roku određenom za dobrovoljno napuštanje nije napustio BiH u skladu s ovim zakonom. Razlog za izmjenu ove tačke jeste razvrstavanje razloga za odbijanje ulaska stranca u BiH prema sistematičnosti (iz tačke b) je u tačku e) prebačen razlog „*ako mu je zahtjev za odobrenje boravka odbijen*“.

Predloženom izmjenom u stavu (1), u tački f) u odnosu na važeću tačku f) uz postojeće situacije navedene u ovoj tački dodato je i da strancu može biti izrečena mjera protjerivanja iz BiH nakon

što je zahtjev za azil obustavljen izvršnom odlukom, a nije ostvario pravo na boravak u skladu s ovim zakonom. Činjenica je da određeni broj zahtjeva za azil bude obustavljen, nakon čega stranac za kojeg je zahtjev za azil obustavljen nema zakonskog osnova za nastavak boravka u BiH. Cilj ove izmjene je da se ovakve situacije preciziraju kroz zakon, kako bi se izbjegle nedoumice. Dakle, ova tačka propisuje da strancu može biti izrečena mjera protjerivanja iz BiH ako je u BiH ostao nakon prestanka važenja izbjegličkog statusa, supsidijarne zaštite ili privremene zaštite ili nakon što je zahtjev za azil odbijen ili obustavljen izvršnom odlukom, a nije ostvario pravo na boravak u skladu s ovim zakonom.

Predloženom novom tačkom o) u stavu (1) dodati su razlozi zbog kojih strancu može biti izrečena mjera protjerivanja, a odnose se na aktivnosti koje stranac vrši, a nisu u skladu sa zakonima BiH. Shodno ovoj tački strancu može biti izrečena mjera protjerivanja iz BiH ako Služba raspolaže informacijama nadležnih organa ili službi sigurnosti u BiH da stranac na bilo koji način učestvuje u kriminalnoj aktivnosti, a posebno organiziranom, prekograničnom ili transnacionalnom kriminalu ili je član organizacije koja planira ili na bilo koji način učestvuje u takvoj aktivnosti ili drugoj aktivnosti koja može ugroziti javnu sigurnost ili javni poredak BiH.

Predloženi stav (2) preuzet je u potpunosti iz važećeg Zakona o strancima i propisuje da prilikom odlučivanja da li će strancu izreći mjeru protjerivanja iz BiH, kao i prilikom donošenja odluke o dužini trajanja zabrane ulaska, Služba je dužna s naročitom pažnjom ocijeniti sve dokaze i utvrditi sve okolnosti i činjenice bitne za donošenje odluke, kao i stepen integrisanosti u BiH, a u skladu s principima zakona kojim se uređuje oblast upravnog postupka BiH.

Predloženim novim stavom (3) propisuje se mogućnost donošenja rješenja o protjerivanju po skraćenom postupku bez saslušanja stranca u određenim slučajevima a to je: ako je stranac pokušao prekršiti ili prekršio propise o prelasku državne granice pri izlasku iz BiH; ako je viza poništena ili ukinuta, a stranac u roku određenom za dobrovoljno napuštanje nije napustio BiH u skladu s ovim zakonom; ako mu je zahtjev za odobrenje boravka odbijen ili mu je otkazan boravak, a u roku određenom za dobrovoljno napuštanje nije napustio BiH u skladu s ovim zakonom, ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo s obilježjem trgovine opojnom drogom, oružjem, ljudima, krijumčarenja ljudi, terorizma, pranja novca, ili bilo kojeg oblika organiziranog, prekograničnog ili transnacionalnog kriminala i ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna. Cilj ove odredbe je postizanje veće efikasnosti u ovoj proceduri.

Predloženom izmjenom u odnosu na važeći Zakon o strancima st. (3), (4), (5), (6), (7) i (8) postaju st. (4), (5), (6), (7), (8) i (9) zbog usklađivanja sa Jedinim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

Predloženim stavom (4) propisuje se da u slučaju nezakonitog boravka stranca u BiH, Služba može, umjesto izricanja mjere protjerivanja, izdati nalog za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH. Shodno predloženom stavu nalog za dobrovoljno napuštanje BiH može se izdati strancu u slučaju nezakonitog boravka stranca u BiH. Cilj ove odredbe je postizanje efikasnosti i ekonomičnosti u postupku. Na ovakav način skraćuje se procedura postupka u odnosu na postupak donošenjem rješenja o protjerivanju. S obzirom da je izdavanje ovog naloga propisano samo kao mogućnost

Služba će u svakom konkretnom slučaju nezakonitog boravka stranca cijeliti da li je efikasnije izdavanje naloga za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH ili donošenje rješenja o protjerivanju. Ova odredba djelimično je preuzeta iz važećeg Zakona o strancima, gdje mogućnost izdavanja naloga za dobrovoljno napuštanje BiH postoji u slučaju ostanka stranca u BiH duže od perioda važenja putne isprave, vize, bezviznog ili odobrenog boravka ili iz humanitarnih razloga.

Predloženi st. (5), (6), (7), (8) i (9) su većim dijelom preuzeti iz važećeg Zakona o strancima, ali je izvršeno usklađivanje s obzirom na izmjene koje su uslijedile zbog dodatog novog stava (3), zbog kojeg se redni broj navedenih stavova promijenio.

Predloženi stav (5) propisuje da se nalog iz stava (4) ovog člana izdaje u svrhu prelaska državne granice, uz prethodno pribavljenu izjavu stranca kojom potvrđuje namjeru dobrovoljnog napuštanja BiH i dokaze kojima stranac potvrđuje izjavu.

Predloženi stav (6) propisuje da se u nalogu iz stava (4) ovog člana navodi rok za dobrovoljno napuštanje BiH koji ne može biti kraći od sedam ni duži od 30 dana. Izuzetno, ako postoje ozbiljni razlozi humanitarne prirode, rok za dobrovoljno napuštanje BiH može biti duži od 30 dana. Predloženi stav (7) propisuje da se nalog za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH iz stava (4) ovog člana neće izdati strancu ako postoji opasnost od bijega ili stranac predstavlja opasnost za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH.

Predloženi stav (8) propisuje da se strancu koji u roku određenom u nalogu za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH iz stava (6) ovog člana ne napusti BiH donosi rješenje o protjerivanju u skladu s članom 105. (Mjera protjerivanja) ovog zakona.

Predloženim stavom (9) se propisuje da protiv naloga iz stava (4) ovog člana nije dozvoljena žalba, ali se može pobijati u žalbi na rješenje o protjerivanju koje se donosi u skladu sa stavom (8) ovog člana.

**Član 55.** Ovim članom izmijenjen je član 107. (Dobrovoljno izvršenje rješenja o protjerivanju) u stavu (6) na način da je Granična policija dužna činjenicu da je stranac napustio BiH odmah evidentirati u Centralnu bazu podatka o strancima ili o tome na drugi način obavijestiti Službu, a ne i Ministarstvo kako je propisano u važećoj odredbi. Cilj ove izmjene je postizanje efikasnosti i ekonomičnosti u ovoj proceduri, što se pokazalo kao neophodno kroz primjenu važeće odredbe.

#### **Član 56.**

Ovim članom izmijenjen je član 109. (Princip zabrane vraćanja) u stavu (2) koji propisuje princip zabrane vraćanja (non refoulement) stranca koji se iz opravdanih razloga smatra opasnim za sigurnost BiH ili je pravosnažno osuđen za teško krivično djelo i predstavlja opasnost za BiH, ako bi time bio izložen stvarnom riziku da bude podvrgnut smrtnoj kazni ili pogubljenju, mučenju, nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. Stranac neće biti prisilno udaljen ili vraćen u zemlju u kojoj nije zaštićen od slanja na takvu teritoriju.

Zakon o strancima koji je objavljen u Službenom glasniku BiH broj 88/15 je ovaj princip uskladio sa EU regulativom, ali je izmjenom ovog zakona koji je objavljen u Službenom glasniku BiH broj 34/21, ovaj princip narušen te tako nije usklađen ni sa EU regulativom ni sa Zakonom o azilu. Zbog toga postoji potreba da se izvrši izmjena ovog stava, te da se ovaj princip formuliše na način koji je propisan prije izvršene izmjene.

**Član 57.** Ovim članom dopunjen je član 110. (Postupanje u slučaju pozivanja na zaštitu) važećeg zakona, dodavanjem novog stava (11) kojim se propisuje postupanje prema licima kojima je izdata potvrda o ostanku iz stava (5) ovog člana, kao i nadležna institucija koja im obezbjeđuje prava koja imaju prema ovom stavu. Shodno ovoj odredbi stranac kojem je izdata potvrda iz stava (5) ovog člana, u slučaju potrebe, ima pravo na smještaj, ishranu i pristup zdravstvenoj zaštiti, o čemu u svakom pojedinačnom slučaju odlučuje i pristup pravima obezbjeđuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Cilj ove dopune je postupanje prema preporuci Ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, koja je obavezna. Odluku o pravima i pristup pravima obezbjeđuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH iz razloga jer je članom 78. Zakona o azilu propisano da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH osigurava prava izbjeglice i stranca pod supsidijarnom zaštitom, a članom 41. istog zakona je propisano da vrsta odluke po zahtjevu za azil pored odluke da se priznaje status izbjeglice ili odluke da se priznaje status supsidijarne zaštite, propisana je i odluka kojom se odbija zahtjev i utvrđuje da stranac ne može biti udaljen iz BiH iz razloga propisanih principom zabrane vraćanja.

#### **Član 58.**

Ovim članom izmijenjen je član 111. (Isključenje primjene sankcija za nezakonit ulazak u BiH).

Predloženom izmjenom se precizira da se ovaj član primjenjuje prema strancu koji dolazi direktno s teritorije na kojoj mu je bio ugrožen život ili sloboda, a ne prema podnosiocu zahtjeva za azil kako je to navedeno u važećoj odredbi. Razlog za ovu izmjenu je izbjegavanje nejasnoća u tumačenju važeće odredbe, zato što u trenutku dolaska na teritoriju BiH stranac nije po automatizmu podnosilac zahtjeva za azil, nego samo stranac. Podnosilac zahtjeva za azil može postati u daljoj proceduri.

#### **Član 59.**

Ovim članom dopunjen je i izmijenjen je član 115. (Plaćanje troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor) važećeg zakona.

Predloženom dopunom u stavu (2) dodaje se nova tačka h) kojom je propisano da ako se utvrdi da stranac nema potrebna finansijska sredstva za plaćanje troškova vraćanja do mjesta u koje se upućuje, troškove vraćanja plaćaju pravno ili fizičko lice koje je dalo izjavu da će snositi troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i/ili povratka. Cilj ove dopune je postizanja veće efikasnosti. Regulisanje na navedeni način usklađeno je sa ostalim odredbama zakona kojima se propisuje preuzimanje odgovornosti za navedene troškove.

Zbog dodate nove tačke h) u stavu (2) dosadašnja tačka h) izmjenom postaje tačka i), što je u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

Predložena izmjena u stavu (6) potrebna je zbog obuhvatanja dodate nove tačke h) iz stava (2), odnosno kako bi se prije opterećenja budžeta BiH troškovima vraćanja stranca, ovim troškovima obavezali i pravno ili fizičko lice koje je dalo izjavu da će snositi troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i/ili povratka. Cilj izmjene je prvenstveno postizanje efikasnosti u postupku vraćanja stranca bez opterećenja budžeta institucija BiH, što je usklađeno sa dopunom u stavu (2) gdje je dodata nova tačka h).

Predložena izmjena u stavu (7) potrebna je takođe zbog usklađivanja sa stavom (2) zbog dodate nove tačke h). Cilj ove izmjene jeste da se precizira da u slučaju ako se troškovi vraćanja plate iz budžeta, postoji mogućnost njihove naknade od lica iz tačke h) (kao i svih od tačke a) do tačke h)), što Služba može potraživati u posebnom postupku.

#### **Član 60.**

Ovim članom dopunjen je član 118. (Određivanje nadzora) važećeg zakona dodavanjem novih st. (5) i (6).

Predloženim novim stavom (5) propisuje se smještaj stranca kojem je izrečena mjera nadzora u imigracioni centar u situaciji kad su popunjeni kapaciteti imigracionog centra. U cilju uspostave pravnog okvira koji ne ugrožava prava stranca u takvim situacijama, a istovremeno štiti interese Bosne i Hercegovine, ovim stavom se propisuje da se u situaciji kad su popunjeni kapaciteti imigracionog centra, stranac kojem je izrečena mjera nadzora u imigracioni centar može privremeno smjestiti u druge ustanove specijalizovane za prihvatanje stranaca, dok se ne obezbijede uslovi za smještaj u imigracioni centar ili uslovi za povratak.

Predloženim novim stavom (6) propisuje se da će Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva, nakon dostavljenog mišljenja Službe da postoje potrebni uslovi, donijeti odluku kojom se određuje specijalizovana ustanova i početak primjene stava (5) ovog člana.

**Član 61.** Ovim članom izmijenjen je član 123. (Zaštita prava maloljetnih i ostalih stranaca) važećeg zakona i to u stavu (5), na način da je izvršena tehnička ispravka kod pozivanja na stav u zagradi, jer je maloljetni stranac na kojeg se odnosi ovaj stav opisan u stavu (4) a ne u stavu (3) kako je navedeno u važećoj odredbi. Cilj ove izmjene je međusobno usklađivanje odredaba Zakona.

#### **Član 62.**

Ovim članom izmijenjen je član 128. (Službene evidencije) važećeg zakona. Izmjena se odnosi na stav (1) tačke e) i i) i dodat je novi stav (5).

Predložena dopuna tački e) se odnosi na proširenje postojeće evidencije koja se odnosi na evidenciju stranaca koji su podnijeli zahtjev za vizu i stranaca kojima je izdata viza, sa podacima o produženju vize i podacima o vizama koje su izdate na posebnom obrascu za izdavanje viza. Cilj ove izmjene je usklađivanje sa Uredbom (EU) 2019/1155 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. juna 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama).

Predložena tačka i) propisuje da se službena evidencija vodi o strancima kojima je viza ukinuta ili poništena i izrečena mjera protjerivanja. Ova odredba je djelimično preuzeta iz važećeg Zakona o strancima, a proširena je vođenjem evidencije o strancima kojima je viza ukinuta. Cilj ove izmjene je usklađivanje sa Uredbom (EU) 2019/1155 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. juna 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama).

Predloženi stav (5) propisuje da nadležni organi mogu da vode službene evidencije iz stava (1) ovog člana, kroz Centralnu bazu podataka o strancima iz člana 129. ovog Zakona. Cilj predložene odredbe je uspostava pravnog osnova za realizaciju najboljih tehničkih rješenja za vođenje propisanih evidencija.

#### **Član 63.**

Ovim članom dopunjen je član 129. (Centralna baza podataka o strancima) važećeg zakona, dodavanjem novog stava (8).

Predloženim novim stavom (8) propisano je da Ministarstvo procjenjuje i odlučuje da li se podaci koji se odnose na tehničko uspostavljanje i održavanje Centralne baze podataka o strancima ili neki njeni dijelovi označavaju odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa propisima iz oblasti zaštite tajnih podataka. Cilj predložene odredbe jeste zaštita evidencija koje se vode kroz Centralnu bazu podataka, u smislu zaštite tehničkih rješenja za uspostavu i održavanje ove baze podataka.

#### **Član 64.**

Ovim članom izmijenjen je član 133. (Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 7., 13., 45., 81., 94., 95. i 102.) važećeg zakona, u st. (1) i (4).

Predloženom izmjenom u stavu (1) povećava se najmanji iznos novčane kazne za prekršaje koje učini stranac, a koji su nabrojani u ovom stavu, i to sa 50 KM na 100 KM. Cilj ove izmjene jeste odvracanje stranca od postupanja koje je suprotno obavezama propisanim ovim Zakonom.

Predloženim novim stavom (4) propisuje se oduzimanje putne isprave strancu ukoliko ne postupi u skladu sa članom 45. stav (2) Zakona, odnosno ako stranac kojem je otkazan boravak u skladu s ovim zakonom ili je stekao državljanstvo BiH Službi (mjesno nadležnoj organizacionoj jedinici Službe koja je tu putnu ispravu izdala) ne vrati putnu ispravu za strance odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja navedenih okolnosti. Cilj ove izmjene jeste sprečavanje zloupotreba



i ima svrhu odvratanja stranca od postupanja koje je suprotno obavezama propisanim ovim Zakonom.

#### Član 65.

Ovim članom izmijenjen je član 134. (Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 103.) važećeg zakona i to u st. (4) i (5). Cilj izmjene je usklađivanje sa predloženim izmjenama koje su obuhvatile član 103. važećeg zakona, zbog čega je stav (3) postao stav (5).

Predložena izmjena u stavu (4) odnosi se na pozivanje na stav iz člana 103., te je pozivanje na stav (3) zamijenjeno pozivanjem na stav (5).

Predložena izmjena u stavu (5) takođe se odnosi na pozivanje na stav iz člana 103., te je pozivanje na stav (3) zamijenjeno pozivanjem na stav (5).

#### Član 66.

Ovim članom mijenja se član 135. (Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 16., 21., 67., 77. i 82.). Predložene izmjene se odnose na naziv člana, na stav (1), stav (1) tačka b), dodate su nove tačke d), e) i f), stav (2) i stav (4).

Predloženom izmjenom mijenja se naziv člana 135. (Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 16., 21., 29., 30., 48., 62., 67., 77. i 82.), kako bi se obuhvatile odredbe čije nepoštivanje predstavlja prekršaj u ovom članu. U odnosu na naziv važećeg člana dodato je prekršajno kažnjavanje za nepostupanje po članovima 29., 30., 48. i 62. važećeg zakona. Cilj ove izmjene jeste veća efikasnost u provedbi zakona, odvratanjem od nepoštivanja propisanih obaveza čije nepoštivanje predstavlja osnov za prekršajno kažnjavanje u ovom članu.

Predloženom izmjenom u stavu (1) povećan je početni raspon novčane kazne koja se može izreći za učinjene prekršaje iz ovog člana, sa 300,00 KM na 500,00 KM. Cilj izmjene je postizanje većeg učinka u smislu odvratanja od nepoštivanja propisanih obaveza.

Predloženom izmjenom u tački b) propisuje se prekršajno kažnjavanje ukoliko stranac protivno članu 21. (Oslobađanje od obaveze pribavljanja vize) stav (2) ovog zakona, u BiH boravi duže od bezvignog boravka. Cilj ove izmjene je propisivanje prekršaja za strance koji u BiH borave duže od bezvignog boravka, čime se oni i odvrataju od činjenja ovih prekršaja.

Predloženom novom tačkom d) propisuje se prekršajno kažnjavanje stranca ukoliko protivno članu 29. (Viza za kratkoročni boravak – Viza C) stav (1) ovog zakona, u BiH boravi duže od vremena određenog u vizi.

Predloženom novom tačkom e) propisuje se prekršajno kažnjavanje stranca ukoliko protivno članu

30. (Viza za dugoročni boravak – Viza D) stav (1) ovog zakona, u BiH boravi duže od vremena određenog u vizi.

Predloženom novom tačkom f) propisuje se prekršajno kažnjavanje stranca ukoliko protivno članu 48. (Osnov za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona, u BiH boravi duže od vremena određenog u dozvoli privremenog boravka, odnosno ako u roku određenom ovim zakonom ili rješenjem nadležnog organa ne napusti BiH.

Prekršajno kažnjavanje za povrede Zakona navedene u predloženim tač. d), e) i f) predviđeno je i u važećem Zakonu u tački b), ali su zbog jednostavnije primjene i preciznosti odnosno postizanja efikasnosti razvrstane u tri nove tačke.

Zbog dodatih novih tač. d), e) i f), tačka d) iz važećeg Zakona postaje tačka g) u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

Predloženom izmjenom u stavu (2) povećava se iznos novčane kazne koju može Službeno lice Službe ili policijski službenik Granične policije, izdati kada utvrdi prekršaj iz stava (1) tačka b) ovog člana. U skladu sa predloženom izmjenom prekršajni nalog može se izdati i naplatiti novčana kazna na iznos 150 KM (umjesto iznosa utvrđenog u važećem Zakonu 100 KM) za svaki dan dužeg boravka, ako stranac nije prekoračio vrijeme boravka za više od pet dana (u važećem Zakonu tri dana) i u mogućnosti je opravdati razloge kašnjenja, ne preduzimajući druge mjere po ovom zakonu. Cilj ove izmjene je odvratanje od prekršaja ove vrste, odnosno postizanje efikasnosti u provedbi ovog zakona.

Predloženom izmjenom u stavu (4) dodato je prekršajno kažnjavanje stranca ako radi bez radne dozvole ili dozvole privremenog boravka ili obavlja poslove različite od onih navedenih u radnoj dozvoli, protivno članu 62. (Radna dozvola). Kako je postupanje prema članu 62. ovog zakona obavezno, cilj ove izmjene jeste odvratanje stranca od činjenja povrede ovog člana, a samim tim i postizanje veće efikasnosti u provedbi ovog zakona.

#### **Član 67.**

Ovim članom mijenja se član 139. (Zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti) važećeg zakona, u stavu (2).

Predloženom izmjenom u stavu (2) propisuje se da se zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti iz stava (1) ovog člana može izreći u trajanju od šest mjeseci. Cilj predložene izmjene je usklađivanje sa Zakonom o prekršajima BiH.

#### **Član 68.**

Ovim članom mijenja se i dopunjava član 141. (Rokovi za donošenje podzakonskih propisa Vijeća ministara po ovom zakonu), i to izmjenom stava (9) i dodavanjem st. (12), (13), i (14).

Predloženom izmjenom u stavu (9) izvršeno je usklađivanje sa izvršenom izmjenom u članu 104. stav (3) važećeg Zakona.

Predloženim novim stavom (12) propisuje se da uvijek kada se pokaže potrebnim Vijeće ministara može po članu 8. (Sloboda kretanja) stav (10) ovog zakona, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja MCP-a, donijeti odluku kojom se strancima koji borave na teritoriji BiH kolektivno i privremeno ograničava sloboda kretanja u BiH u mjeri koja je neophodna radi zaštite javnog zdravlja. Cilj dopune je usklađivanje sa članom 8. (Sloboda kretanja) važećeg Zakona, regulisanjem pravnog osnova za ovakvu vrstu kolektivnog ograničenje kretanja strancima u BiH, kada je u pitanju zaštita javnog zdravlja, što se u praksi pokazalo kao neophodno u situaciji kada su preduzimate mjere za suzbijanje širenja koronavirusa.

Predloženim novim stavom (13) propisuje se da kada se pokaže potrebnim Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva donosi podzakonske propise kojim se uređuju uslovi, način i druga pitanja značajna za osnovnu provjeru i zadržavanje stranca u smislu člana 14. (Utvrđivanje identiteta i osnovna provjera) st. (4) i (5) ovog zakona. Cilj predložene odredbe jeste uspostava pravnog okvira kojim će se regulisati pojedinosti vezano sa osnovne provjere.

Predloženim novim stavom (14) propisuje se da će Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon dostavljenog mišljenja Službe za poslove sa strancima da postoje potrebni uslovi, donijeti odluku kojom se određuje specijalizovana ustanova i početak primjene člana 118. (Određivanje nadzora) stav (5) ovog zakona.

## **USKLAĐENOST PROPISA SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM**

Predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima usklađivan je sa:

- a) Uredbom (EU) 2019/1155 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. juna 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama)
- b) Uredbom (EU) 2016/399 Evropskog parlamenta i Vijeća od 9. marta 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama)
- c) Direktivom (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair i
- d) Direktivom (EU) 2021/1883 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ.

## **PROVEDBENI MEHANIZMI I NAČIN OSIGURAVANJA POŠTIVANJA PROPISA**

•Granična policija BiH nadležna je za kontrolu prelaska granice BiH stranih državljana, odbijanje ulaska pri čemu je nadležna za donošenje rješenja o odbijaju ulaska stranih državljana kad isti ne ispunjavaju zakonom propisane uslove za ulazak u BiH.

•Služba za poslove sa strancima, kao poseban organ u sastavu Ministarstva sigurnosti, uspostavljena je 01.10.2006. godine. Služba je preuzela Odjeljenja za strance iz kantonalnih MUPova, centara javne bezbjednosti MUP-a Republike Srpske i Policije Brčko Distrikta. Služba ima 16. terenskih centara kao organizacione jedinice van sjedišta Službe, koji obavljaju poslove vezane za kretanje i boravak stranaca u BiH. U segmentu imigracija Služba donosi sve odluke u prvom stepenu.

•Po žalbama na odluke Službe i Granične policije BiH, koje se donose u skladu sa ovim zakonom, odlučuje Ministarstvo u sjedištu kao drugostepeni organ. U Ministarstvu sigurnosti uspostavljen je i u funkciji Sektor za imigraciju, kao organizaciona jedinica Ministarstva nadležna za pitanja imigracija.

•Pri Službi je uspostavljen imigracioni centar kapaciteta 80 mjesta koji se koristi za smještanje stranaca kojima je određen nadzor pod uslovima propisanim tada važećim Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu. Izgradnja centra finansirana je iz sredstava Evropske komisije i ima visoke standarde za ustanovu navedene namjene.

•U stvarima azila odluke donosi Ministarstvo u sjedištu. U Ministarstvu sigurnosti uspostavljen je i u funkciji Sektor za azil, kao organizaciona jedinica Ministarstva osposobljena za pitanja azila.

•Propisani su prekršaji za radnje i postupanja protivno određenim odredbama Nacrta zakona.

•U važećem Zakonu je propisano da je nadzor nad provedbom ovog zakona u nadležnosti Ministarstva sigurnosti u sjedištu, kao i nadzor nad radom specijalizovanih ustanova za smještaj stranaca. Predloženom izmjenom precizira se da Ministarstvo provodi nadzor nad radom specijalizovanih ustanova za prihvatanje stranaca.

Uspostavljeni kapacitet institucija i kapacitet koji je u fazi uspostave omogućava provedbu Nacrta zakona, a odredbe zakona obezbjeđuju način osiguranja poštivanja propisa, kroz kaznene odredbe i kroz odredbe o nadzoru nad provođenjem Nacrta zakona.

## **OBRAZLOŽENJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROPISA I FINANSIJSKI UČINCI ZAKONA**

Za realizaciju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

## **OPIS KONSULTACIJA VOĐENIH U PROCESU IZRADE PROPISA**

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima koji je pripremila Radna grupa za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima imenovana od ministra sigurnosti, objavljen je na platformi eKonsultacije u periodu od 15.04.2022. do 15.05.2022. godine. Pored postavljanja na platformi eKonsultacije, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima je dostavljen na komentare i direktno nadležnim institucijama koje u svojoj nadležnosti imaju oblast imigracija, odnosno institucijama nadležnim za davanje mišljenja po Poslovniku o radu Vijeća ministara BiH (Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ured za zakonodavstvo, Sud Bosne i Hercegovine, Granična policija BiH, Služba za poslove sa strancima, Direkcija za evropske integracije, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Agencija za zaštitu osobnih podataka u BiH), kao i međunarodnim organizacijama koje u svom mandatu imaju oblast imigracija i azila (Delegacija Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, OHR - Ured visokog predstavnika u BiH, IOM - Međunarodna organizacija za migracije u BiH, UNHCR - Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice u BiH) te udruženju „Vaša prava BiH“.

Dostavljeni komentari su razmatrani na okruglom stolu održanom 22. i 23. septembra 2022. godine, na koji su pozvani, osim članova Radne grupe, predstavnici svih institucija i međunarodnih organizacija koje su dostavile svoje komentare na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima.




BOSNA I HERCEGOVINA  
Vijeće ministara  
Ured za zakonodavstvo

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  
Савјет министара  
Уред за законодавство

Broj: 04-02-1-876/22  
Sarajevo, 11.1.2023.godine  
(LSH)

BOSNA I HERCEGOVINA  
MINISTARSTVO SIGURNOSTI

SARAJEVO



**PREDMET:** Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Veza vaš broj: 06-02-1-1881-60/19 od 7.12.2022. godine

Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, razmotrio je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, i na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), daje

### MIŠLJENJE

Ustavni osnov za donošenje predmetnog Zakona sadržan je u članu IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, prema kojem je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nadležna za donošenje zakona koji su potrebni za provođenje odluka Predsjedništva ili za vršenje funkcija Skupštine po ovom Ustavu, a u vezi sa članom II. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, prema kojem će Bosna i Hercegovina i oba entiteta osigurati najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, i u vezi sa članom III. stav 1. tačka f) prema kojem je Bosna i Hercegovina nadležna za donošenje zakona kojim se uređuju pravila o ulasku, boravku i kretanju stranaca, te sticanju statusa izbjeglice.

Važeći Zakon o strancima („Službeni glasnik BiH“, br. 88/15 i 34/21) je u značajnoj mjeri usklađen sa EU regulativom u oblasti migracija i u vrijeme kada je donesen 2015. godine izvršeno je usklađivanje sa 12 uredbi ili Direktiva iz oblasti migracija. U izvještaju Evropske komisije potvrđena je značajna usklađenost Zakona o strancima u Bosni i Hercegovini sa EU regulativom iz ove oblasti.

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu kontinuiranog usklađivanja sa pravnom regulativom EU (EU *acquis-a*) i u oblasti migracija.

Kontinuiranom usporedbom važećeg Zakona o strancima („Službeni glasnik BiH“, br. 88/15 i 34/21) sa EU regulativom iz ove oblasti utvrđena je potreba dodatnog usklađivanja sa Uredbom (EU) 2019/1155 od 20. juna 2019. godine, Uredbom (EU) 2016/399 od 9. marta 2016. godine, Direktivom (EU) 2016/801 od 11. maja 2016. godine i Direktivom (EU) 2021/1883 od 20. oktobra 2021. godine.

Provedenom analizom primjene Zakona o strancima („Službeni glasnik BiH“, br. 88/15 i 34/21) uočen je određen broj odredbi koje nisu dovoljno precizne ili postoji potreba da se dopune, u pogledu određenih uslova za izdavanje dozvole boravka za određene osnove boravka, te potreba za usklađivanjem određenih kaznenih odredbi.

Na dostavljeni tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine daje slijedeće sugestije:

-u skladu sa odredbama Jedinostvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 11/05, 58/14, 60/14, 50/17, 70/17 i 10/21) i odredbama člana 46. (Svrha i obim izmjena i dopuna)), Ured za zakonodavstvo, ukazuje da ukoliko se predlaže izmjena, odnosno dopuna jedne trećine propisa, potrebno je pristupiti donošenju novog propisa, te sugerišemo predlagaču da isto preispita prije upućivanja u dalju proceduru;

-u preambuli predmetnog nacrta zakona riječi „donijela je“ zamjeniti sa „usvojila je“;

-u članu 5. predmetnog nacrta zakona, iza riječi „Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:“ zamjeniti oznaku stava „(2)“ sa „(3)“;

-u članu 17. predmetnog nacrta zakona, dio teksta „(Produženje vize)“ locirati ispod oznake člana „Član 36.“ tako da glasi:

„ Član 36.  
(Produženje vize)“.

Ured za zakonodavstvo, istovremeno ukazuje da je uz predmetne izmjene i dopune Zakona o strancima („Službeni glasnik BiH“, br. 88/15 i 34/21), u daljoj proceduri, potrebno dostaviti pregled odredaba koje se mijenjaju ili dopunjavaju, te verziju prečišćenog teksta zakona.

U skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“, broj 5/17), provedene su u periodu od 15.4.2022. do 15.5.2022. godine konsultacije na predloženi tekst zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, na koji su dostavljeni komentari koji su prihvaćeni, te dostavljen Izvještaj o održanim konsultacijama sa zainteresovanom javnošću.


Izjava rukovodioca o provedenim konsultacijama nije dostavljena.

Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, konstatuje da je uz Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, u skladu sa Aneksom I Jedinostvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 11/05, 58/14, 60/14, 50/17, 70/17 i 10/21), dostavljen Obrazac broj [ ] Prethodna procjena uticaja propisa.

Dostaviti:

-naslovu

-a/a



Bosna i Hercegovina  
MINISTARSTVO  
PRAVDE



Босна и Херцеговина  
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Broj: 09-02-4-8719/22  
Sarajevo, 23.2.2023. godine

BOSNA I HERCEGOVINA  
MINISTARSTVO SIGURNOSTI  
Trg BiH broj 1  
71000 SARAJEVO

BOSNA I HERCEGOVINA - БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  
MINISTARSTVO SIGURNOSTI - БЕЗБЈЕДНОСТ  
МИНИСТАРСТВО СИГУРНОСТИ - БЕЗБЈЕДНОСТИ  
САРАЈЕВО - САРАЈЕВО

PRIMLJENO/PRIHVAĆENO: 01-03-2023

Utr. jedinica Utr. jedinica	Klasif. oznaka Klasif. oznaka	Radni broj Radni broj	Broj prilog. Broj prilog.
06	02-1	784-71/15	

NM  
NT

PREDMET: Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, dostavlja se –

Veza: Vaš akt broj: 06-02-1-1881-60/19 od 7.12.2022. godine

U vezi vašeg akta, broj i datum gornji, kojim od ovog ministarstva tražite mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (u daljnjem tekstu: Nacrt zakona), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je isti razmotrilo, te temeljem članka 31. stavak 1. točka b) Poslovnika o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 22/03), dajemo sljedeće .

### MIŠLJENJE

U članku 17. Nacrta zakona, novi članak 36., u stavku (5) predlažemo da se propiše duži rok od tri dana za podnošenje žalbe protiv odluke kojom se zahtjev za produženje vize odbija, odnosno odbacuje.

Predlažemo da se u članku 27. Nacrta zakona, novi članak 54a., u stavku (4) rečenica „Ako je privremeni boravak odobren (...)“ formira kao novi stavak (5).

Također, kao i prethodni prijedlog, predlažemo da se isto odradi i u članku 29. Nacrta zakona, novi članak 56., stavak (5) rečenica „Financijska odgovornost pravnog lica (...)“, kao i u članku 37. Nacrta zakona, članak 76. stavak (2) rečenica „Financijska odgovornost istraživačke organizacije (...)“, a da se ostatak teksta članka 37. prilagodi predloženoj izmjeni stavaka, kao da se i u članku 51. Nacrta zakona, novi stavak (6) članka 103., rečenica „Prijavu adrese boravišta stranaca (...)“ izdvoji kao poseban stavak.


U članku 60. Nacrta zakona dodaje se kako inspeksijski nadzor nad radom specijaliziranih ustanova za prihvatanje stranaca provodi Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. S obzirom na dodavanje riječi „inspeksijski“, ostaje nedefinirano na koji način se vrše ti poslovi, tko konkretno iste obavlja i slično. Stoga je potrebno dodatno pojasniti i urediti pojam „inspeksijski nadzor“. Preciznije, ukoliko ostajete pri tome da to bude isključivo inspeksijski nadzor, ovu odredbu potrebno je doraditi, uskladiti sa POGLAVLJEM IX – INSPEKCIJSKI NADZOR Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17), kojim su propisane zajedničke odredbe o inspeksijskom nadzoru tijela uprave.

Napominjemo kako je sukladno ovoj izmjeni članka 60. Nacrta zakona potrebno da uskladite i Pravilnik o unutarnjem ustroju, u kojem treba predvidjeti radna mjesta inspektora kao državnih službenika sa opisom poslova i posebnim ovlaštenjima utvrdjenim isključivo predmetnim zakonom i POGLAVLJEM IX – INSPEKCIJSKI NADZOR Zakona o upravi.

S poštovanjem,

DOSTAVLJENO:

- Naslovu,
- a/a.







BOSNIA AND HERZEGOVINA  
Ministry for Human Rights and Refugees

Broj: 03-02-1-597-10/22  
Datum: 6.1.2023.godine

PRILJUBILO: Sarajevo, 11-01-2023			
Ustav. postupak	Min. sav. broj	Redni broj	Broj o. g.
Yevp. procedure	Min. sav. broj	Priljub. broj	Broj o. g.
06	02-1	1881-66	1/3

11-01-2023

MM-NT  
06/ku

BOSNA I HERCEGOVINA  
Ministarstvo sigurnosti  
n/r. dr. Selme Cikotića, ministra

**PREDMET:** Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima  
- dostavljase

**VEZA:** Vaš akt broj 06-02-1-1881/19 od 7.12.2022.godine

Poštovani,

Na osnovu članka 31. stavak (1) točka c) Poslovnika o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine daje mišljenje u pogledu usklađenosti s propisima o ostvarivanju građanskih prava i sloboda i temeljnih sloboda međunarodnog humanitarnog prava. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice daje i mišljenje u pogledu usklađenosti predloženih zakonskih rješenja s odredbama Zakona o zabrani diskriminacije.

U skladu s člankom 26. stavak (1) točka f) Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 32/10) Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u postupku pripreme nacrtu i prijedloga zakona, podzakonskih i drugih normativnih akata, strategija, planova i programa, a prije dostavljanja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, također daje mišljenje o usuglašenosti navedenih akata sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH i međunarodnim standardima o ravnopravnosti spolova.

U skladu s naprijed navedenim, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, razmotrili su Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, te s tim u vezi daju sljedeće

### MIŠLJENJE

Prilikom analize odredbi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, najprije članka 1. Nacrta zakona, u kojem se navodi da se ovim zakonom vrši usklađivanje s uredbama i direktivama

Europskog parlamenta i Vijeća koje se odnose na vize, kretanje osoba preko granica, uvjete ulaska i boravka državljana trećih zemalja u zakonom propisane svrhe, pretpostavka je da su izradi zakona sudjelovali eksperti s neophodnim poznavanjem europskih propisa s kojima se ovaj zakon usklađuje.

U obrazloženu Nacrta zakona se isto tako navodi da je Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina preuzela obavezu kontinuiranog usklađivanja zakonodavstva s pravnom regulativnom europske unije (EU *acquis-a*) iz kojeg je proizišla dodatna obaveza usklađivanja Zakona o strancima. Budući da je proces usklađivanja ovoga propisa kontinuiran i da ne posjedujemo stručna znanja iz navedene oblasti, konačnu ocjenu usklađenosti će dati nadležno tijelo za praćenje i utvrđivanja stupnja usklađenosti ovoga propisa s pravnom regulativom europske unije.

Budući da se razlozi za pokretanja postupka izmjena i dopuna Zakona o strancima odnose na uočene probleme u primjeni postojećeg zakona zbog nedorečenosti zakonskih odredbi i njihove kontradiktornosti, kao i nedovoljne definiranosti zakonskih postupaka, podržavamo donošenje novoga zakona kojim bi uočeni nedostaci bili otklonjeni i time bilo omogućeno strancima da na jednostavan i pravičan način ostvare prava utvrđena ovim zakonom.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine prati provedbu Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“, br. 59/09, 66/16) koji propisuje da nijedno predloženo zakonsko rješenje ili podzakonski akt ne mogu biti u suprotnosti s odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, na način da se istim omogućava različito postupanje, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojoj osobi ili skupini osoba po bilo kojoj osnovi navedenoj u Zakonu o zabrani diskriminacije. Zakon o zabrani diskriminacije također propisuje i sugerira da se sva predložena zakonska rješenja usklade s odredbama ovoga zakona.

Uzimajući u obzir činjenice koje su dovele do potrebe pokretanja postupka izmjena i dopuna Zakona o strancima, a koje su za posljedicu mogle imati različito postupanje u jednakim situacijama i pod jednakim okolnostima, preporučujemo članovima radne skupine za izradu ovoga zakona da urade komparativnu analizu predloženih zakonskih rješenja i s odredbama Zakona o zabrani diskriminacije.

Naglašavamo da su Europska unija i Bosna i Hercegovina ratificirale Konvenciju Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija), te da su potpisnice obavezne usklađivati njene odredbe sa svojom legislativom.

Zbog toga, ovom prilikom Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, ukazuje na Preporuku (paragraf 325.) Ekspertna skupine za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO) koja glasi: *“Provesti službenu reviziju Zakona o strancima kako bi se migrantkinjama omogućila autonomna boravišna dozvola u slučaju posebno teških okolnosti, uključujući i to da su žrtve oblika nasilja obuhvaćenog Konvencijom Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija), te osigurati da migrantkinje žrtve rodno uvjetovanog nasilja imaju pravo na dodjelu autonomne boravišne dozvole u slučaju protjerivanja supružnika ili partnera zlostavljača kao i osigurati da žene i djevojke koje izgube svoj boravišni status, kao rezultat prisile na brak u inozemstvu, mogu ponovno dobiti svoj boravišni status.”*

## OBRAZLOŽENJE:

Ekspertna grupa za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO) apelira na vlasti Bosne i Hercegovine da poduzmu formalnu reviziju Zakona o strancima kako bi dobili izmjene i dopune kojima će se:

- a. omogućiti dozvola za neovisno prebivalište migrantkinjama u slučaju posebno teških okolnosti, uključujući žrtve svih vidova nasilja obuhvaćenih Istanbulskom konvencijom počinjenih i/ili opravdanih od strane bračnog partnera ili partnera. Ovo se, na primjer, može ostvariti dopunama članka 58. stavak 2. točka a) Zakona o strancima dodavanjem žrtava nasilja u obitelji ili rodno uvjetovanog nasilja, pored žrtava trgovine osobama;
- b. osigurati da migrantkinje, žrtve rodno uvjetovanog nasilja imaju pravo na dozvolu za neovisno prebivalište u slučaju protjerivanja njihovog nasilnog partnera i
- c. osigurati da žene i djevojčice koje su izgubile status prebivališta, time što su žrtve prisilnog braka u inozemstvu, mogu vratiti status prebivališta.

Uzimajući u obzir činjenicu da će se usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima postići viši stupanj usklađenosti Zakona s pravnom regulativnom europske unije (EU *acquis-a*), Ministarstvo za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, daju pozitivno mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima.

S poštovanjem,



Dostaviti:

- naslovu
- u spis predmeta
- a/a

Način dostave: obična pošta/fax

1878/22  
2022

21-12-2022

06/12/22  
ju


**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**  
Министарство иностраних послова



**BOSNA I HERCEGOVINA**  
Ministarstvo vanjskih poslova

Broj: 08/2-22-05-4-5858-3/22  
Sarajevo, 19. decembar 2022. godine

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**MINISTARSTVO SIGURNOSTI**  
Trg Bosne i Hercegovine 1  
Sarajevo



**PREDMET: NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA, mišljenje, dostavlja se.**

**VEZA: vaš akt broj: 06-02-2-1-1881-60/19 od 7. decembra 2022. godine**

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17), Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine daje sljedeće:


**M I Š L J E N J E**

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (u daljnjem tekstu: Nacrt zakona) predlažu se izmjene i dopune Zakona o strancima („Službeni glasnik BiH“, br. 88/15 i 34/21) koje se, između ostalog, odnose na definicije, opće uslove za ulazak, vizu za kratkoročni i dugoročni boravak, uslove za izdavanje vize, privremeni boravak, stalni boravak, te razloge za izricanje mjere protjerivanja.

Nakon analize Nacrta zakona, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine smatra prihvatljivim predložene izmjene i dopune Zakona o strancima.

**POMOĆNIK MINISTRA**

Frano Planinić





BOSNIA AND HERZEGOVINA  
MINISTRY OF FINANCE  
AND TREASURY

18-01-2023 06/19  
BOSNA I HERCEGOVINA - BOSNA I  
MINISTARSTVO FINANSIJA I  
TREZORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA I  
TREZORA  
SARAJEVO - SARAJEVO

Broj: 05-02-2-7962-2/22  
Sarajevo, 12.12.2022.godine

BOSNA I HERCEGOVINA  
Ministarstvo sigurnosti

PRIMLJENO/UPISANO:	
Ustr. jedinica Ustr. jedinica	Klasif. oznaka Klasif. oznaka
06	02-1/1881-69/19

MM  
(T)

Predmet: **Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima.**

Veza: **Vaš akt broj: 06-02-1-1881-60/19 od 7.12.2022. godine**

Vezano uz Vaš dopis, broj naveden u vezi, a kojim se traži Mišljenje na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, sukladno članku 31. pod e). Poslovnika o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 22/03), dajemo


**MIŠLJENJE**

1. Predmetnim Zakonom se mijenja čl. 1., 4., 6., 8., 12., 14., - 16., 19., 25., 29., 30., - 40., 48. - 50., 53. - 58., 71. - 81., 83. - 85., 88., 93., 96., 97., 101., 103. - 107., 109., 110., 111., 115., 117., 118., 123., 129., 133. - 135., 139. i 141. odnosno dodaje čl. 29a., 54a. u Zakonu o strancima („Službeni glasnik BiH“, br 88/15 i 34/21).
2. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, razmotrilo je predmetni zakon i obrazloženje u privitku, te konstatiralo da je u dijelu obrazloženja koji se odnosi na *financijska sredstva za provedbu Zakona i financijski učinci Zakona*, navedeno za realiziranje Zakona o izmjenama Zakona nisu potrebna dodatna financijska sredstva iz proračuna institucija Bosne i Hercegovine. Predlagatelj-nositelj normativnog posla u privitku je dostavio obrazac koji je propisan u Aneksu I - članku 12. Jedinistvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 11/05, 58/14, 60/14 i 50/17, 70/17 i 10/21) i to OFP NE isključivši u cijelosti potrebu za financijskim sredstvima proračuna institucija Bosne i Hercegovine.
3. Slijedom konstatiranog u točki 2. ovog Mišljenja, Ministarstvo financija i trezora nema primjedbi na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima ali istodobno upućuje predlagatelja da je prije slanja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje predmetni materijal potrebno dopuniti mišljenjima svih institucija u čijem djelokrugu je provedba predmetnog Zakona, kao što su Obavještajno sigurnosna agencija, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine, Granična policija Bosne i Hercegovine, Služba za poslove sa strancima, Direkcija za europske integracije, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Centar za priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini itd.

S poštovanjem,

DOSTAVITI:

- naslovu
- a/a



**OBRAZAC broj 2a O FISKALNOJ PROCJENI UTICAJA**

Obrazac OFP-NE

**ODJELJAK A. Nosilac normativnog posla**

<b>Razdjel</b>	<b>KOD</b>	<b>NAZIV</b>
	0903	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

**ODJELJAK B. Osnovni podaci o propisu**

<b>Vrsta propisa</b>	Ustav	Ne	Poslovnik	Ne	Pravilnik	Ne
	Sporazum	Ne	Odluka	Ne	Drugi opći pravni akt	Ne
	Zakon	Da	Upustvo	Ne		

**Naziv propisa** Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima


**ODJELJAK C. Izjava o nepostojanju dodatnih fiskalnih uticaja na budzet**

Za primjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima neće biti potrebna dodatna finansijska sredstva.

**ODJELJAK D. Pečat i potpis odgovornog lica institucije BiH**

Mjesto i datum 06.12.2022

Pečat



**ODJELJAK E. Mišljenje Ministarstva finansija i trezora**

*Mišljenje Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine  
 broj: OF-OR-2-7962-2/22 od 12.12.2022 godine u prilogu*

Mjesto i datum

Pечат

*Javopis, 12. 12. 2022. godinu*



Službeni pečat ministara finansija i trazora

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

30-12-2022

Ministry of Civil Affairs

Broj: 06-30-2-6838/22  
Sarajevo, 22.12.2022.godine

06/11  
BOSNA I HERCEGOVINA-BOСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  
MINISTARSTVO SIGURNOSTI-БЕЗБЕДНОСТИ  
МИНИСТАРСТВО СИГУРНОСТИ-БЕЗБЕДНОСТИ  
SARAJEVO-САРАЈЕВО

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE  
SARAJEVO

ЈЕНО/ПРИЛОЖЕЊЕ	ЈЕДНИЦА	Класиф. ознака	Редни број	Број прилога
ЈЕНО/ПРИЛОЖЕЊЕ	ЈЕДНИЦА	Класиф. ознака	Редни број	Број прилога
06	02-1	1881-60	19	

PRÉDMET: Nacrt izmjena i dopuna Zakona o strancima, dostavljamo mišljenje  
VEZA: Vaš akt od 07.12.2022.godine

Poštovani,

U vezi vašeg akta veze, obavještavamo vas da nemamo primjedbi niti komentara na dostavljeni tekst Nacrta izmjena i dopuna Zakona o strancima.

S poštovanjem,

Dostavljeno:  
-Naslovu  
-a/a







Broj: 03/A-06-2-NH-324-28/19

Sarajevo, 16. decembar 2022. godine

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA  
 MINISTARSTVO SIGURNOSTI 19.12.2022  
 МИНИСТАРСТВО СІГУРНОСТІ 19.12.2022  
 САРАЈЕВО - 2022

06/19

DM  
NT

PRIMLJENO/ПРИМЛЕНО		
Ustr. jedinica / Устр. јединица	Klasik oznaka / Класична ознака	Broj / Број
06	02-1	1881-62/19

BOSNA I HERCEGOVINA  
 MINISTARSTVO SIGURNOSTI  
 Trg Bosne i Hercegovine 1  
 71000 Sarajevo

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima s *acquis*-em

Veza: Vaš akt broj 06-02-1-1881-10/19 od 12.12.2022.

Na osnovu člana 18. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17), člana VI Odluke o Direkciji za evropske integracije („Službeni glasnik BiH”, br. 41/03) i člana 6. Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Evropske unije („Službeni glasnik BiH”, br. 75/16 i 2/18), Direkcija za evropske integracije daje sljedeće

### MIŠLJENJE

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima predložene su izmjene i dopune Zakona o strancima („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 88/2015 i 34/2021) kojim se, između ostalog, utvrđuju dodatne definicije, propisuje utvrđivanje identiteta i osnovna provjera, prelazak državne granice, preciziraju odredbe vezane za izdavanje viza, pitanja vezana za privremeni boravak po osnovu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja, privremeni boravak neplaćenih pripravnika i volontera, te privremeni boravak u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja i druga pitanja.

Direkcija za evropske integracije konstatuje da je predlagač uz Nacrt zakona dostavio uredno popunjene instrumente za usklađivanje u skladu sa članom 4. stav (1) Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom Evropske unije.

Analizom pravne stečevine Evropske unije, utvrđeno je da je materija koja se uređuje Nacrtom zakona regulisana sljedećim *acquis*-em:

- Direktivom (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija,

osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair (preinaka),

- Direktivom (EU) 2021/1883 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ
- Uredbom (EU) 2016/399 Evropskog parlamenta i Vijeća od 9. marta 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) i
- Uredbom (EU) 2019/1155 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. juna 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama).

Nakon izvršene uporedne analize Nacrta zakona i navedenog *acquis*-a, Direkcija konstatuje da su Nacrtom zakona djelimično preuzete odredbe navedenih pravnih propisa Evropske unije te da će se dodatno usklađivanje vršiti donošenjem podzakonskih propisa.

Direkcija ukazuje na prioritet iz Mišljenja Evropske Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji koji glasi: „8. *Osigurati efikasnu koordinaciju upravljanja granicama i kapacitetima za upravljanje migracijama na svim nivoima i osigurati funkcioniranje sistema azila*“

Naglašavamo da je u Izvještaju o Bosni i Hercegovini za 2022. Evropska komisija istakla sljedeće: „Pravni okvir o migracijama, uključujući Zakon o strancima, u velikoj je mjeri usklađen s *acquisem* EU. Poštovanje principa zabrane protjerivanja je i dalje u potpunosti osigurano, uključujući i novu verziju zakona koji je u izradi.“

Direkcija konstatuje da Nacrt zakona doprinosi ispunjavanju naprijed navedenih preporuka.

Shodno naprijed navedenom, Direkcija konstatuje da je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima djelimično usklađen sa Direktivom (EU) 2016/801, Direktivom (EU) 2021/1883, Uredbom (EU) 2016/399 i Uredbom (EU) 2019/1155.

Prilog:

- Ovjereni Izjava o usklađenosti



Dostavljeno:

1. Naslovu
2. a/a

**IZJAVA O USKLADENOSTI**

Identifikacijski broj izjave:		MS/TU/NZ/233/22
1: Podaci o obrađivaču propisa	Naziv institucije	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
	Sektor/Odsjek	Sektor za imigraciju
2: Naziv propisa		Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima  Draft Law on Amendments to the Law on Aliens
3: Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i podruživanju		
3.1:	Odredba Sporazuma	Glava VII. Pravda, sloboda i sigurnost, član 80. Vize, upravljanje granicom, azil i migracije
3.2:	Ocjena ispunjenosti obaveze iz navedene odredbe Sporazuma	Djelomično ispunjava
3.3:	Razlozi za djelomično ispunjavanje odnosno neispunjavanje obaveze iz navedene odredbe Sporazuma (rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti)	Predmet Nacrta zakona se odnosi na jedan segment obaveze te ocjena ispunjenosti, u ovom slučaju, ovisi o stepenu usklađenosti svih propisa iz ove oblasti.  
4: Veza propisa sa Programom integriranja (PI)		
4.1:	PI za razdoblje	
4.2:	Poglavlje, potpoglavlje	
4.3:	Rok za donošenje propisa	
4.4:	Napomena	
5: Usklađenost propisa s pravnim stečevinom EU		
5.1:	Primarni izvori prava EU i stupanj usklađenosti	Ugovor o funkcionisanju Europske unije (prečišćeni tekst 2020.) DIO treći, Politike i unutarnja djelovanja unije; Glava V. Područje slobode, sigurnosti i pravde; Poglavlje 2. Politike koje se odnose na graničnu

		<p>kontrolu, azil i useljavanje, član 77.</p> <p><i>Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2020), Part Three- Union Policies and Internal Actions; Title V Area of freedom, security and justice; Chapter 2 Policies on border checks, asylum and immigration; Article 77.</i></p>
552	Sekundarni izvori prava EU	<p>Uredba (EU) 2019/1155 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (Sl.L 188, 12.7.2019)</p> <p><i>Regulation (EU) 2019/1155 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) (OJ L 188, 12.7.2019)</i></p> <p>Celex 32019R1155</p> <p>Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim</p>

granicama) (kodificirani tekst) (Sl.L. L 77/1, 23.3.2016)



*Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (codification)(OJ L 77/1, 23.3.2016)*  
Celex 32016R0399

Direktiva (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair (preinaka) (Sl.L L 132, 21.5.2016)

*Directive (EU) 2016/801 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of research, studies, training, voluntary service, pupil exchange schemes or educational projects and au pairing (recast) (OJ L 132, 21.5.2016)*  
Celex 32016L0801

		<p>Direktiva (EU)2021/1883          Europskog parlamenta i          Vijeća od 20. listopada          2021. o uvjetima za ulazak          i boravak državljana trećih          zemalja u svrhu          zapošljavanja          visokokvalificiranih          radnika te stavljanju izvan          snage Direktive Vijeća          2009/50/EZ (S.L. L 382,          28.10.2021)</p> <p><i>Directive (EU) 2021/1883          of the European          Parliament and of the          Council of 20 October 2021          on the conditions of entry          and residence of third-          country nationals for the          purpose of highly qualified          employment, and repealing          Council Directive          2009/50/EC (OJ L 382,          28.10.2021)</i>          Celex 32021L1883  </p>
5.3	Stupanj usklađenosti sa sekundarnim izvorima prava	Djelimično usklađeno
5.4	Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	<p>Nacrt zakona je djelimično usklađen iz razloga što određene odredbe pravnih propisa EU su predmet regulisanja drugih propisa te pojedine odredbe nisu relevantne za BiH u ovoj fazi integracionog procesa.</p> <p>Dalje usklađivanje planirano je donošenjem podzakonskih akata.</p>
5.5	Rok za potpuno usklađivanje	01. Juni 2021. godine
5.6	Ostali izvori prava EU	
6	Da li je osiguran prijevod pravnih izvora na službene jezike u uporabi u BiH?	Da
7	Da li je propis preveden na engleski jezik?	Ne

[Rukovoditelj tijela uprave]	Direktor Direkcije za europske integracije
Potpis	Potpis
Datum i pečat: 8/12/2022	Datum i pečat: 2-2022





Broj: 03-1-02-1-65-3/23  
Sarajevo: 09.02.2023. godine

MINISTARSTVO SIGURNOSTI  
BOSNE I HERCEGOVINE  
Trg BiH br. 1  
71000 Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA-БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  
МИНИСТАРСТВО СИГУРНОСТИ-БЕЗБЈЕДНОСТИ  
SARAJEVO - САРАЈЕВО

PRIMLJENO/ПРИМЉЕНО: 1 П -07- 2023			
Ustr. jedinica Устр. јединица	Klasif. oznaka Класиф. ознака	Redni broj Редни број	Broj priloga Број прилога
06	02-1	1881-3/23	06

06 83

NH  
UT

**PREDMET:** Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, mišljenje, dostavlja se -

**VEZA:** Vaš akt broj: 06-02-1-1881-79/19 od 18.01.2023. godine

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Agencija), je zaprimila akt veze u čijem prilogu ste dostavili na mišljenje Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (u daljem tekstu: Nacrt zakona).

Agencija shodno članu 40. stav (1) tačka d) Zakona o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“, brj: 49/06, 76/11 i 89/11) daje sljedeće:

### MIŠLJENJE

Na osnovu izvršene analize Nacrta zakona utvrđeno je da većina odredbi ne propisuje obradu ličnih podataka te da je u pojedinim normama koje propisuju obradu ličnih podataka uglavnom izvršeno usklađivanje sa relevantnom EU regulativom iz ove oblasti.

Međutim, u članu 63. Nacrta zakona propisana je izmjena člana 128. Zakona o strancima („Službeni glasnik BiH“ broj: 88/15 i 34/21), kojom se između ostalog u stavu (1) dodaju nove tačke „jj“ i „kk“ kojim se propisuje vođenje službenih evidencija o: „strancima kojima je viza produžena“ i „strancima kojima je izdata viza na posebnom obrascu za izdavanje vize“.

Za propisivanje novih službenih evidencija dato je obrazloženje da „Cilj ove dopune je usklađivanje sa Uredbom (EU) 2019/1155 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. juna 2019. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama)“.

S tim u vezi, nesporno je da se lični podaci stranca pored ostalog obrađuju radi izdavanja vize te da pravni okvir sa obradu ličnih podataka u svrhu produženja vize i na posebnom obrascu za izdavanje vize proizilazi iz Zakonika o vizama.

Naprijed navedeno ne znači da je po automatizmu potrebno propisati i uspostaviti i posebne evidencije o stranicima kojima je viza produžena i strancima kojima je izdata viza na posebnom obrascu za izdavanje vize.

Naime, obaveza uspostavljanja posebnih evidencija na način propisan u članu 63. stav (1) tačke jj) i kk) Nacrta zakona ne proizilazi iz Zakonika o vizama niti je za neophodnost uspostavljanja istih dato dodatno obrazloženje.



Da je upitno uspostavljanje predmetnih evidencija kao posebnih službenih evidencija u članu 128. Zakona o strancima potvrđuje činjenica da je u stavu (1) tačka e) istog zakona već propisana službena evidencija o „e) strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je izdata viza“.

Shodno tome, mišljenja smo da se izmjenom naziva postojeće evidencije i eventualno dodavanjem dodatnih rubrika u istoj može postići jedinstveno evidentiranje stranaca kao podnositelaca zahtjeva, stranaca kojima je izdata ili produžena viza, bez propisivanja nove evidencije, koja je sama sebi svrha.

Iz istih razloga mišljenja smo da je potrebno u članu 128. stav (1) Zakona o strancima brisati tačke g) i h) kojima su propisane službene evidencije o: „strancima kojima je viza ukinuta“ i „strancima kojima je viza poništena“, obzirom da je Nacrtom zakona izmjenjena tačka i) koja propisuje službenu evidenciju o „strancima kojima je viza ukinuta ili poništena i izrečena mjera protjerivanja“.

S poštovanjem,



Dostavljeno

- Naslovu
- Spis predmeta

**OBRAZAC broj 1 – PRETHODNA PROCJENA UTICAJA PROPISA**

Ministarstvo sigurnosti BiH

Broj: 06-02-1-1881-*26* /19

Sarajevo, 05.07.2023. godine

PRETHODNA PROCJENA UTICAJA PROPISA	
NOSILAC NORMATIVNOG POSLA	Ministarstvo sigurnosti BiH
VRSTA PROPISA	Zakon
NAZIV PROPISA	Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima
1. Navedite pravni osnov za donošenje propisa. Pravni osnov za donošenje propisa sadržan je u Strategiji i Akcionom planu u oblasti migracija i azila 2016-2020. godina	
2. Da li je prednacrt, nacrt ili prijedlog propisa u skladu sa strateškim dokumentima, politikama i prioritetima Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i ako da, navedite s kojim? Da, Strategija i Akcioni plan u oblasti migracija i azila 2016-2020. godina	
3. U skladu sa članom 9. Aneksa I ukratko opišite stanje i problem koji se namjerava riješiti. Članom 70. stav (1) Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, BiH se obavezala da će osigurati postepeno usklađivanje svojih postojećih zakona i budućeg zakonodavstva sa EU Acquis. Obzirom da je od 2015. godine, odnosno nakon donošenja Zakona o strancima došlo do izmjene ili donošenja novih EU uredbi i direktiva, te kako su se, pored toga, u praksi pojedina rješenja definisana Zakonom o strancima pokazala neodgovarajućim ili nedovoljno definisanim, to se pokazalo potrebnim donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima.	
4. Ukoliko imate saznanja da je isti problem postojao u zemljama Evropske unije, odnosno susjednim zemljama ukratko navedite na koji način je riješen. Navedite najmanje dvije zemlje Evropske unije i dvije susjedne zemlje. Ne raspolazemo saznanjima o ovom problemu u navedenim zemljama.	
5. Utvrdite opći cilj u skladu sa članom 10. Aneksa I. Opći cilj jeste da se uspostavi i održava moderan zakonodavni okvir koji je u skladu sa potrebama BiH na putu ka euroatlanskim integracijama, te da se donese propis koji će jasno definisati oblast ulaska, kretanja i boravka stranaca u BiH, te će se vršiti usklađivanje sa: <ul style="list-style-type: none"><li>- Uredbom (EU) 2019/1155 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama),</li><li>- Uredbom (EU) 2016/399 Evropskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (kodificirani tekst),</li><li>- Direktivom (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljanima trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair (preinaka),</li><li>- Direktivom (EU) 2021/1883 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2021. o uvjetima za ulazak i boravak državljanima trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/30/EZ.</li></ul>	
6. Navedite u nekoliko tačaka ključna pitanja/mjere koje će biti obuhvaćene propisom ili provedene putem nenormativnih aktivnosti i mjera. Ovim zakonom će se jasnije definisati određene odredbe koje nisu bile dovoljno precizne ili ih je bilo potrebno dopuniti, određeni uslovi za izdavanje dozvole boravka za određene osnove boravka, te uskladiti određene kaznene odredbe.	

7. Ukratko opišite postupak i rezultate prethodnih konsultacija u skladu sa članom 6. stav (5) i po potrebi članom 20. Aneksa I.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima bio je postavljen na web portal eKonsultacije u periodu od 15.04. do 15.05.2022. godine. Također, održan je i okrugli sto dana 22. i 23.09.2022. godine na kojem su učestvovali predstavnici institucija BiH, predstavnici određenih institucija sa entitetskog nivoa, te predstavnici UNHCR-a, IOM-a, OSCE-a, udruženja „Vaša prava BiH“ i Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini / Specijalni predstavnik EU.

8. Procjena uticaja ključnih pitanja/mjera iz tačke 6. ovog obrasca u fiskalnom, ekonomskom, socijalnom i okolišnom smislu: (DA – značajan ili vrlo značajan uticaj ili NE – vjerovatno mali uticaj)

a) Da li jedno ili više ključnih pitanja/mjera iz tačke 6. ovog obrasca može ili ne može imati značajan ili vrlo značajan uticaj na budžet Bosne i Hercegovine, budžete entiteta, kantona, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i jedinica lokalne samouprave?		NE – vjerovatno mali uticaj
b) Da li jedno ili više ključnih pitanja/mjera iz tačke 6. ovog obrasca može ili ne može imati značajan ili vrlo značajan ekonomski uticaj iz člana 13. Aneksa I?		NE – vjerovatno mali uticaj
c) Da li jedno ili više ključnih pitanja/mjera iz tačke 6. ovog obrasca može ili ne može imati značajan ili vrlo značajan socijalni uticaj iz člana 14. Aneksa I?		NE – vjerovatno mali uticaj
d) Da li jedno ili više ključnih pitanja/mjera iz tačke 6. ovog obrasca može ili ne može imati značajan ili vrlo značajan okolišni uticaj iz člana 15. ovog Aneksa I?		NE – vjerovatno mali uticaj
e) Da li će jedno ili više ključnih pitanja/mjera zahtijevati provođenje administrativnih postupaka vezano za interesne strane i sa kojim ciljem i hoće li navedena rješenja dodatno povećati administrativne prepreke za poslovanje?		NE – vjerovatno mali uticaj
f) Da li će za realizaciju jednog ili više ključnih pitanja/mjera iz tačke 6. ovog obrasca biti potrebno osnivanje novih ili reorganizovanje postojećih organa Bosne i Hercegovine ili će biti potrebna saradnja više organa uprave Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i jedinica lokalne samouprave?		NE – vjerovatno mali uticaj

Na osnovu prethodne procjene uticaja propisa utvrđeno je da NE POSTOJI potreba provođenja postupka sveobuhvatne procjene uticaja propisa.



MINISTAR

Enad Nešić

Bosna i Hercegovina  
Ministarstvo sigurnosti BiH



Босна и Херцеговина  
Министарство сигурности  
БиХ

## IZVJEŠTAJ O ODRŽANIM KONSULTACIJAMA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

TEMA Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

**IZJAVA O SVRSI** Donošenje Zakona o izmjenama Zakona o strancima je dodatno usklađivanje Zakona o strancima sa EU zakonodavstvom, te uključivanje nejavne učesnika u tekst prijedloga Zakona o strancima (Službeni glasnik BiH I, br. 88/15 i 34/21).

### OPIS TIJEKA KONSULTACIJA

Metoda konsultacija	Statistika
Online konsultacije	Broj učesnika: 1 Broj komentara: 0
Datum početka 15.4.2022	Broj prijedloga: 2
Datum kraja 15.5.2022	Broj prihvaćenih i djelimično prihvaćenih prijedloga: 0

### ZAKLJUČAK:

Online konsultacije putem platforme [ekonsultacije.gov.ba](https://ekonsultacije.gov.ba) održane su u periodu 15.04. – 15.05.2022. godine. U postupku online konsultacija učestvovala su dva učesnika čije primjedbe su prezentovane Radnoj grupi za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Radna grupa je razmatrala primjedbe na okruglom stolu održanom 22. i 23. septembra 2022. godine, kojem su prisustvovali i predstavnici učesnika online konsultacija. U odnosu na primjedbu na član 14. Radna grupa je predložila da se u članu 14. Zakona o strancima doda novi stav kojim se definiše da će se uslovi, način i druga pitanja značajna za provjere i zadržavanje stranca urediti podzakonskim propisima koje donosi Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva sigurnosti. Primjedba na član 117. Zakona o strancima je prihvaćena i ugrađena u tekst navedenog člana.

VODITELJ KONSULTACIJA

Milada Tankovic

*Milada Tankovic*  
Koordinator konsultacija

Milada Dreca

*Milada Dreca*

Sarajevo, dana 3.11.2022

Aneks

Prikupljeni prijedlozi i komentari na dokument iz online konsultacija

Prijedlozi i komentari na 73 1

Prijedlozi

1. Poštovani, u predloženom roku dostavljam prijedloge i sugestije na predloženi član 61. Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, kojim se u članu 117.stav 4. Zakona, riječ "Nadzor" zamjenjuju riječima "Inspeksijski nadzor" a riječ "Ministarstvo", zamjenjuje se riječima "Inspektorat ministarstva. Naime, kao što vam je poznato, unutar Ministarstva sigurnosti, u posljednje vrijeme vodi se šira rasprava na temu provođenja inspeksijskog nadzora od strane pojedinih organizacionih jedinica ministarstva, o čemu ne postoji jedinstven stav ministarstva. Podsjećam, da u članu 14. Zakona o ministarstvima, poslovi inspeksijskog nadzora nisu stavljeni u nadležnost ministarstva sigurnosti, pa je kao prethodno pitanje potrebno prvo zauzeti stav unutar ministarstva o eventualnim izmjenama tog zakona, a tek nakon toga, eventualno drugim zakonima nomirati ovo pitanje (u ovom slučaju Zakonom o strancima). U konkretnom slučaju, potrebno je na ovu temu, provesti širu raspravu unutar ministarstva ili i upravnih agencija u sastavu ministarstva, sa ciljem zauzimanja konačnog stava o tome da li postoji potreba za provođenjem inspeksijskog nadzora unutar ministarstva i na koji način bi se i od koga vršila takva vrsta nadzora, jer se u ministarstvu i u drugim oblastima (tajni podaci, transporti naoružanja), vrše u skladu sa zakonima nadzor i kontrola. Napominjem, da u vezi sa ovim tumačenjem, postoji stav i tumačenje Ministarstva pravde, koje je dostavljeno aktom broj: 09-02-4-2537/20 od 31.03.2020. godine. Također, svoj stav o tom pitanju je potvrdio i Ured Glavnog revizora u izvještaju o provedenoj reviziji učinka vršenja inspeksijskih nadzora u Institucijama BiH, koji je dostavljen ovom ministarstvu.
2. Поштовани, У наставку достављамо мишљење на Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о странцима БиХ, а на основу вашег акта број 06-02-1-1881-34/19 од 20.04.2022. године. Мишљења смо да у члану 14. не треба додавати нове чланове 5, 6, 7, 8, и 9. из следећих разлога: 1. Задржавање странца у Служби за послове са странцима које би трајало дуже од шест часова, изискивало би непотребне додатне финансијске трошкове, јер би, у том случају требало обезбиједити услове за смјештај странаца (спавање, мокри чвор, исхрану, здравствену заштиту, ангажовање додатног особља и др.), а уколико исто не би било обезбјеђено нарушио би се принцип хуманог поступања према странцима. 2. Уколико би дошло до већег прилива странаца постојала би реална опасност од нарушавања безбједносног амбијента, због присуства већег броја лица неутврђеног идентитета, међу којима може бити и безбједносно интересантних лица, те евентуалног бијег странаца из Службе за

послове са странцима, што може имати за посљедицу њихово ненадзирано кретање по територији Републике Српске и БиХ. Такође, у случају већег прилива странаца постојала би реална опасност да расположиви људски и материјално-технички капацитети Службе за послове са странцима не би били довољни за ефикасно извршавање послова и задатака Службе, што би се, такође, могло негативно одразити на стање безбједности. 3. У предложеном ставу 6. наведено је да Служба за послове са странцима може задржати странца још 24 часа (укупно 72 часа), уколико стављање странца под надзор смјештањем у Имиграциони центар због просторне удаљености не би било економично. Мишљења смо да је економичније смјестити странца у установу или центар у којем ће бити под надзором, него имплементирати повећане капацитете који би били услови за задржавање странаца до 72 часа. Имајући у виду све наведено сматрамо да странац треба да се стави под надзор ограничењем кретања на одређено подручје или мјесто, уз обавезу јављања организационој јединици Службе за послове са странцима или полицији, односно блажом мјером надзора, или смјештањем у специјализовану установу за прихват странаца, односно имиграциони центар, у складу са одредбама члана 118, 119, 120, и 121. Закона о странцима, те да се активности на утврђивању идентитета и законитости његовог боравка у БиХ наставе у установи или центру у којој се странац налази под надзором, уколико се утврђивање идентитета и законитости боравка странца у БиХ не може утврдити у року од шест часова. С поштовањем, Анђела Рогојевић Министарство унутрашњих послова Бања Лука, Република Српска

Комментал.

#### **Zbirni odgovor i obrazloženje na 73 1**

Radna grupa za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima je razmatrala primjedbe na okruglom stolu održanom 22. i 23. septembra 2022. godine, kojem su prisustvovali i predstavnici učesnika online konsultacija. U odnosu na primjedbu na član 14. Radna grupa je predložila da se u članu 14. Zakona o strancima doda novi stav kojim se definiše da će se uslovi, način i druga pitanja značajna za provjere i zadržavanje stranca urediti podzakonskim propisima koje donosi Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva sigurnosti. Primjedba na član 117. Zakona o strancima je prihvaćena i ugrađena u tekst navedenog člana.




Broj: 06-02-1-1881-~~16~~/19  
Sarajevo, 05.07.2023. godine

Na osnovu člana 22. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“, broj 5/17), Ministarstvo sigurnosti uz Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, daje

### IZJAVU

1.	Minimalne obaveze u pogledu konsultacija	U postupku izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima ispunjene su obaveze u pogledu konsultacija saglasno Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa
2.	Obrazloženje zaključka da li pravni propis ili drugi akt ima značajnog uticaja na javnost ili ne, s obrazloženjem	Imajući u vidu da se radi o izmjenama i dopunama Zakona o strancima kojim se vrši dodatno usklađivanje sa EU i otklanjanje nejasnoća u primjeni Zakona o strancima, smatramo da ovaj Zakon nema značajnog uticaja na javnost.
3.	Obrazloženje odluke o obliku dodatnih konsultacija i opis dodatnih konsultacija koje su izvršene	U toku izrade nacrta ovog zakona izvršene su konsultacije u skladu sa članom 7. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa u cilju konsultacija sa zainteresovanom javnošću, te je nacrt Zakona u periodu od 15.04. do 15.05.2022. godine putem web aplikacije eKonsultacije postavljen na javne (online) konsultacije. Primjedbe koje su dostavljene putem web aplikacije eKonsultacije su prezentovane Radnoj grupi za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Radna grupa je razmatrala primjedbe na okruglom stolu održanom 22. i 23. septembra 2022. godine, kojem su prisustvovali i predstavnici učesnika online konsultacija kao i predstavnici institucija BiH, predstavnici određenih institucija sa entitetskog nivoa, te predstavnici UNHCR-a, IOM-a, OSCE-a, udruženja „Vaša prava BiH“ i Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini / Specijalni predstavnik EU.

4.	Dostavljanje izvještaja o provedenim konsultacijama iz člana 21. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa	U prilogu se dostavlja Izvještaj o održanim konsultacijama sa zainteresovanom javnošću. Izvještaj je postavljen na web aplikaciji eKonsultacije.
----	---	--





Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Pregled odredbi Zakona o strancima koje se mijenjaju ili dopunjavaju

Zakon o strancima („Službeni glasnik BiH“, br. 88/15 i 34/21)	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima	Prečišćeni tekst odredbi koje se mijenjaju ili dopunjavaju
<p><b>Član 1.</b> (Predmet ovog zakona)</p> <p>(1) Ovim zakonom propisuju se: uslovi i postupak ulaska stranaca u Bosnu i Hercegovinu (u daljnjem tekstu: BiH), putne uključujući vizni i bezvizni režim, putne isprave za strance, udaljenje stranaca iz BiH, prihvatanje stranaca u BiH, udaljenje stranaca i stavljanje stranaca pod nadzor, kao i nadležnosti organa vlasti u vezi s primjenom ovog zakona, te druga pitanja u vezi s boravkom stranaca u BiH.</p> <p>(2) Ovim zakonom propisuju se i prekršaji i kazne za prekršaje počinjene povredom odredbi ovog zakona.</p>	<p><b>Član 1.</b></p> <p>U Zakonu o strancima („Službeni glasnik BiH“, br. 88/15 i 34/21) u članu 1. (Predmet ovog zakona) iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:</p> <p>„(3) Ovim zakonom vrši se usklađivanje sa:</p> <p>a) Uredbom (EU) 2019/1155 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. juna 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama),</p> <p>b) Uredbom (EU) 2016/399 Evropskog parlamenta i Vijeća od 9. marta 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama),</p> <p>c) Direktivom (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. o uslovima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u</p>	<p><b>Član 1.</b> (Predmet ovog zakona)</p> <p>(1) Ovim zakonom propisuju se: uslovi i postupak ulaska stranaca u Bosnu i Hercegovinu (u daljnjem tekstu: BiH), uključujući vizni i bezvizni režim, putne isprave za strance, boravak stranaca u BiH, udaljenje stranaca iz BiH, prihvatanje stranaca u BiH, udaljenje stranaca pod nadzor, kao i nadležnosti organa vlasti u vezi s primjenom ovog zakona, te druga pitanja u vezi s boravkom stranaca u BiH.</p> <p>(2) Ovim zakonom propisuju se i prekršaji i kazne za prekršaje počinjene povredom odredbi ovog zakona.</p> <p>(3) Ovim zakonom vrši se usklađivanje sa:</p> <p>a) Uredbom (EU) 2019/1155 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. juna 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama),</p> <p>b) Uredbom (EU) 2016/399 Evropskog parlamenta i Vijeća od 9. marta 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama),</p>

	<p>svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata i obavljanja poslova au pair i</p> <p>d) Direktivom (EU) 2021/1883 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uslovima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zaposljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ.</p> <p>(4) Navođenje uredbi i direktiva iz stava (3) ovog člana vrši se isključivo u svrhu praćenja i informisanja o preuzimanju pravne stečevine EU u zakonodavstvo BiH.“</p>	<p>kreiranje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama),</p> <p>c) Direktivom (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. o uslovima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata i obavljanja poslova au pair i</p> <p>d) Direktivom (EU) 2021/1883 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uslovima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zaposljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ.</p> <p>(4) Navođenje uredbi i direktiva iz stava (3) ovog člana vrši se isključivo u svrhu praćenja i informisanja o preuzimanju pravne stečevine EU u zakonodavstvo BiH.</p>
<p><b>Član 4.</b> <b>(Upravni postupak)</b></p> <p>(1) Na upravni postupak koji se vodi pred nadležnim organima u skladu s ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje oblast upravnog postupka BiH, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.</p> <p>(2) U slučajevima kada stranac ne obavijesti nadležni organ o promjeni adrese ili ga na adresi na kojoj je prijavljen nije moguće</p>	<p><b>Član 2.</b></p> <p>U članu 4. (Upravni postupak) iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:</p> <p>„(4) Kada je stranac po čijem zahtjevu ili protiv kojeg se vodi postupak, bez obavještanja nadležnog organa napustio BiH, pozivi, odluke i druga</p>	<p><b>Član 4.</b> <b>(Upravni postupak)</b></p> <p>(1) Na upravni postupak koji se vodi pred nadležnim organima u skladu s ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje oblast upravnog postupka BiH, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.</p> <p>(2) U slučajevima kada stranac ne obavijesti nadležni organ o promjeni adrese ili ga na adresi na kojoj je prijavljen nije moguće pronaći,</p>

<p>pronaći, odluke koje se donose na osnovu ovog zakona dostavljaju se putem oglasne ploče nadležnog organa.</p> <p>(3) Dostavljanje se smatra izvršenim poslije isteka 15 dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču organa koji vodi postupak.</p>	<p>pismena ne dostavljaju se na adresu u inostranstvu.“.</p>	<p>odluke koje se donose na osnovu ovog zakona dostavljaju se putem oglasne ploče nadležnog organa.</p> <p>(3) Dostavljanje se smatra izvršenim poslije isteka 15 dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču organa koji vodi postupak.</p> <p>(4) Ukoliko je stranac po čijem zahtjevu ili protiv kojeg se vodi postupak, bez obavještanja nadležnog organa napustio BiH, pozivi, odluke i druga pismena ne dostavljaju se na adresu u inostranstvu.</p>
<p><b>Član 6. (Definicije)</b></p> <p>U smislu ovog zakona, pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:</p> <p>a) stranac je lice koje nije državljanin BiH;</p> <p>b) lice bez državljanstva je stranac kojeg nijedna država, u skladu s domaćim zakonodavstvom, ne smatra državljaninom;</p> <p>c) država porijekla je država čije državljanstvo stranac ima ili država u kojoj lice bez državljanstva ima svoje uobičajeno boravište, a ako stranac više od jednog državljanstva, država porijekla je svaka država čije državljanstvo ima;</p>	<p><b>Član 3.</b></p> <p>U članu 6. (Definicije) stav (1) tačka z) briše se.</p> <p>Tačka aa) koja postaje tačka z) mijenja se i glasi:</p> <p>„z) „student“ je stranac kojeg je visokoškolska ustanova primila, te mu je odobren privremeni boravak u BiH kako bi obavljao svoju glavnu djelatnost redovnog studiranja nakon kojeg će steći visokoškolsku kvalifikaciju koju BiH priznaje, uključujući diplome, svjedočanstva, uvjerenja ili akademske stepene doktora nauka na visokoškolskim</p>	<p><b>Član 6. (Definicije)</b></p> <p>U smislu ovog zakona, pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:</p> <p>a) stranac je lice koje nije državljanin BiH;</p> <p>b) lice bez državljanstva je stranac kojeg nijedna država, u skladu s domaćim zakonodavstvom, ne smatra svojim državljaninom;</p> <p>c) država porijekla je država čije državljanstvo stranac ima ili država u kojoj lice bez državljanstva ima svoje uobičajeno boravište, a ako stranac ima više od jednog državljanstva, država porijekla je svaka država čije državljanstvo ima;</p>

<p>d) država uobičajenog boravka je država u kojoj stranac ima privremeni ili stalni boravak;</p> <p>e) putna isprava je važeći pasoš ili drugi putni identifikacioni dokument koji je izdao strani nadležni organ vlasti i koji BiH priznaje, te važeća lična karta ili drugi lični identifikacioni dokument s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice, a priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana, kao i putna isprava izdata strancu u BiH u skladu s ovim zakonom ili zakonom kojim se uređuje oblast azila u BiH;</p> <p>f) radna dozvola je dozvola koju izdaje organ nadležan za poslove zapošljavanja stranaca, a kojom se dozvoljava plaćeni rad stranca u BiH;</p> <p>g) odobrenje boravka je odobrenje koje izdaje organ nadležan za poslove sa strancima, a kojim se strancu odobrava da u periodu naznačenom u odobrenju zakonito boravi u BiH;</p> <p>h) plava karta je odobrenje boravka izdato u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja koje omogućava strancu boravak i rad u BiH u skladu s ovim zakonom;</p> <p>i) nadležni organ je organ koji vodi postupak u skladu s ovim ili drugim zakonom;</p>	<p>ustanovama, što može obuhvatati pripremni program koji prethodi takvom obrazovanju ili obavezno osposobljavanju;“.</p> <p>Iza tačke z) dodaju se nove tač. aa) i bb) koje glase:</p> <p>„aa) pripravnik je stranac koji je stekao visokoškolsku kvalifikaciju ili studira u inostranstvu s ciljem sticanja visokoškolske kvalifikacije i kojom je odobren privremeni boravak u BiH radi učestvovanja u programu osposobljavanja u svrhu sticanja znanja, prakse i iskustva u profesionalnom okruženju,</p> <p>bb) istraživač je stranac koji je stekao akademski stepen doktora nauka ili odgovarajuću visokoškolsku kvalifikaciju koja tom strancu omogućuje pristup doktorskim programima, kojega izabira naučnoistraživačka organizacija i kojom je odobren privremeni boravak na području BiH u svrhu provođenja istraživačkih aktivnosti za koje se takva kvalifikacija uobičajeno zahtijeva.“.</p>
<p>d) država uobičajenog boravka je država u kojoj stranac ima privremeni ili stalni boravak;</p> <p>e) putna isprava je važeći pasoš ili drugi putni identifikacioni dokument koji je izdao strani nadležni organ vlasti i koji BiH priznaje, te važeća lična karta ili drugi lični identifikacioni dokument s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice, a priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana, kao i putna isprava izdata strancu u BiH u skladu s ovim zakonom ili zakonom kojim se uređuje oblast azila u BiH;</p> <p>f) radna dozvola je dozvola koju izdaje organ nadležan za poslove zapošljavanja stranaca, a kojom se dozvoljava plaćeni rad stranca u BiH;</p> <p>g) odobrenje boravka je odobrenje koje izdaje organ nadležan za poslove sa strancima, a kojim se strancu odobrava da u periodu naznačenom u odobrenju zakonito boravi u BiH;</p> <p>h) plava karta je odobrenje boravka izdato u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja koje omogućava strancu boravak i rad u BiH u skladu s ovim zakonom;</p>	

<p>j) maloljetnik je stranac mlađi od 18 godina;</p> <p>k) maloljetnik bez pratnje je stranac mlađi od 18 godina koji dođe na teritoriju BiH bez pratnje lica starijeg od 18 godina, koje je za maloljetnika odgovorno po zakonu ili punomoći sve dok se ne stavi pod zaštitu takvog lica, kao i maloljetnik koji je ostavljen bez pratnje nakon ulaska u BiH;</p> <p>l) brak je zakonom uređena zajednica života jednog muškarca i jedne žene;</p> <p>m) vanbračna zajednica je zajednica života jednog muškarca i jedne žene koji nisu u braku ili vanbračnoj zajednici s trećim licem, a koja traje najmanje tri godine, ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete;</p> <p>n) brak iz koristi, odnosno vanbračna zajednica iz koristi je brak koji je sklopljen, odnosno vanbračna zajednica koja je zasnovana isključivo s ciljem omogućavanja strancu da uđe, odnosno boravi u BiH;</p> <p>o) usvojenje iz koristi je usvojenje zasnovano isključivo s ciljem omogućavanja strancu da uđe, odnosno boravi u BiH;</p> <p>p) spajanje porodice podrazumijeva ulazak i boravak u BiH stranaca koji su članovi uže porodice lica koje zakonito boravi u BiH, kako bi se sačuvala</p>		<p>i) nadležni organ je organ koji vodi postupak u skladu s ovim ili drugim zakonom;</p> <p>j) maloljetnik je stranac mlađi od 18 godina;</p> <p>k) maloljetnik bez pratnje je stranac mlađi od 18 godina koji dođe na teritoriju BiH bez pratnje lica starijeg od 18 godina, koje je za maloljetnika odgovorno po zakonu ili punomoći sve dok se ne stavi pod zaštitu takvog lica, kao i maloljetnik koji je ostavljen bez pratnje nakon ulaska u BiH;</p> <p>l) brak je zakonom uređena zajednica života jednog muškarca i jedne žene;</p> <p>m) vanbračna zajednica je zajednica života jednog muškarca i jedne žene koji nisu u braku ili vanbračnoj zajednici s trećim licem, a koja traje najmanje tri godine, ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete;</p> <p>n) brak iz koristi, odnosno vanbračna zajednica iz koristi je brak koji je sklopljen, odnosno vanbračna zajednica koja je zasnovana isključivo s ciljem omogućavanja strancu da uđe, odnosno boravi u BiH;</p> <p>o) usvojenje iz koristi je usvojenje zasnovano isključivo s ciljem omogućavanja strancu da uđe, odnosno boravi u BiH;</p>
--	--	---

<p>porodična zajednica, bilo da je porodični odnos nastao prije ili nakon ulaska u zemlju;</p> <p>r) <b>prijevoznik</b> je svako fizičko ili pravno lice koje pruža usluge prijevoza lica u međunarodnom saobraćaju bilo kojim prijevoznim sredstvom;</p> <p>s) <b>prijetnja javnom zdravlju</b> je bolest s potencijalnom epidemijom, kao što je definirano u međunarodnim zdravstvenim propisima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), ali i druge infektivne bolesti ili zarazne parazitske bolesti ako su one predmet odredbi o zaštiti koja se primjenjuje na državljane BiH;</p> <p>t) <b>poslodavac</b> je pravno ili fizičko lice koje je sa strancem zasnovalo radni odnos ili se koristi njegovim radom;</p> <p>u) <b>dnevni migrant</b> je državljanin susjedne države u kojoj ima prebivalište i svakodnevno dolazi na rad ili radi obrazovanja u BiH i vraća se u matičnu državu;</p> <p>v) <b>sezonski radnik</b> je stranac koji zadržava svoje prebivalište u drugoj državi, a zakonito i privremeno boravi u BiH kako bi obavljao djelatnost koja zavisi od smjene godišnjih doba u okviru jednog ili više ugovora o radu na određeno vrijeme, koje su direktno sklopili stranac i poslodavac iz BiH;</p>		<p>p) <b>spajanje porodice</b> podrazumijeva ulazak i boravak u BiH stranaca koji su članovi uže porodice lica koje zakonito boravi u BiH, kako bi se sačuvala porodična zajednica, bilo da je porodični odnos nastao prije ili nakon ulaska u zemlju;</p> <p>r) <b>prijevoznik</b> je svako fizičko ili pravno lice koje pruža usluge prijevoza lica u međunarodnom saobraćaju bilo kojim prijevoznim sredstvom;</p> <p>s) <b>prijetnja javnom zdravlju</b> je bolest s potencijalnom epidemijom, kao što je definirano u međunarodnim zdravstvenim propisima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), ali i druge infektivne bolesti ili zarazne parazitske bolesti ako su one predmet odredbi o zaštiti koja se primjenjuje na državljane BiH;</p> <p>t) <b>poslodavac</b> je pravno ili fizičko lice koje je sa strancem zasnovalo radni odnos ili se koristi njegovim radom;</p> <p>u) <b>dnevni migrant</b> je državljanin susjedne države u kojoj ima prebivalište i svakodnevno dolazi na rad ili radi obrazovanja u BiH i vraća se u matičnu državu;</p> <p>v) <b>sezonski radnik</b> je stranac koji zadržava svoje prebivalište u drugoj državi, a zakonito i privremeno boravi</p>
---	--	--

<p><b>z) visokoškolska kvalifikacija</b> je završeno visokoškolsko obrazovanje koje je trajalo najmanje tri godine nakon završene srednje škole,</p> <p><b>aa)</b> student je stranac kojeg je visokoškolska ustanova primila te mu je odobren privremeni boravak u BiH kako bi nastavio svoju glavnu djelatnost redovnog studiranja nakon kojeg će steći titulu visokog obrazovanja, uključujući diplome, svjedočanstva, doktorske titule u visokoškolskoj ustanovi, što može obuhvatiti pripremni kurs koji prethodi takvom obrazovanju.</p>		<p>u BiH kako bi obavljao djelatnost koja zavisi od smjene godišnjih doba u okviru jednog ili više ugovora o radu na određeno vrijeme, koje su direktno sklopili stranac i poslodavac iz BiH;</p> <p><b>z)</b> student je stranac kojeg je visokoškolska ustanova primila, te mu je odobren privremeni boravak u BiH kako bi obavljao svoju glavnu djelatnost redovnog studiranja nakon kojeg će steći visokoškolsku kvalifikaciju koju BiH priznaje, uključujući diplome, svjedočanstva, uvjerenja ili akademske stepene doktora nauka na visokoškolskim ustanovama, što može obuhvatiti pripremni program koji prethodi takvom obrazovanju ili obavezno osposobljavanje;</p> <p><b>aa)</b> pripravnik je stranac koji je stekao visokoškolsku kvalifikaciju ili studira u inostranstvu s ciljem sticanja visokoškolske kvalifikacije i kojem je odobren privremeni boravak u BiH radi učestvovanja u programu osposobljavanja u svrhu sticanja znanja, prakse i iskustva u profesionalnom okruženju,</p> <p><b>bb)</b> istraživač je stranac koji je stekao akademski stepen doktora nauka ili odgovarajuću visokoškolsku kvalifikaciju koja tom strancu</p>
--	--	--

		<p>omogućuje pristup doktorskim programima, kojega izabire naučnoistraživačka organizacija i kojem je odobren privremeni boravak na području BiH u svrhu provođenja istraživačkih aktivnosti za koje se takva kvalifikacija uobičajeno zahtijeva.</p>
<p><b>Član 8.</b> <b>(Sloboda kretanja)</b></p> <p>(1) Stranac može ulaziti u BiH i boraviti na njenoj teritoriji s važećom putnom ispravom u koju je unesena viza ili dozvola boravka, ako ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana nije drugačije propisano. Ulazak, boravak, kretanje i izlazak stranaca mogu biti ograničeni pod uslovima propisanim ovim ili drugim zakonom.</p> <p>(2) Stranci koji zakonito borave u BiH pod uslovima propisanim ovim zakonom uživaju pravo na slobodu kretanja u BiH i slobodan izbor mjesta boravka, ako nije drugačije određeno ovim ili drugim zakonom u posebnim oblastima iz razloga javnog interesa u demokratskom društvu.</p> <p>(3) Prava iz stava (2) ovog člana mogu biti djelimično ili potpuno ograničena u skladu sa zakonom u mjeri koja je neophodna u demokratskom društvu u interesu državne ili</p>	<p><b>Član 4.</b></p> <p>U članu 8. (Sloboda kretanja) stav (4) riječi: „razloga sigurnosti BiH“ zamjenjuju se riječima: „prijetnji po sigurnost BiH“.</p> <p>U stavu (9) riječ „sedam“ zamjenjuje se brojem „15“.</p> <p>Iza stava (9) dodaje se novi stav (10) koji glasi:</p> <p>„(10) Strancima koji borave na teritoriji BiH može se kolektivno i privremeno ograničiti sloboda kretanja u BiH, u mjeri koja je neophodna radi zaštite javnog zdravlja, o čemu odluku donosi Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja MCP-a.“</p>	<p><b>Član 8.</b> <b>(Sloboda kretanja)</b></p> <p>(1) Stranac može ulaziti u BiH i boraviti na njenoj teritoriji s važećom putnom ispravom u koju je unesena viza ili dozvola boravka, ako ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana nije drugačije propisano. Ulazak, boravak, kretanje i izlazak stranaca mogu biti ograničeni pod uslovima propisanim ovim ili drugim zakonom.</p> <p>(2) Stranci koji zakonito borave u BiH pod uslovima propisanim ovim zakonom uživaju pravo na slobodu kretanja u BiH i slobodan izbor mjesta boravka, ako nije drugačije određeno ovim ili drugim zakonom u posebnim oblastima iz razloga javnog interesa u demokratskom društvu.</p> <p>(3) Prava iz stava (2) ovog člana mogu biti djelimično ili potpuno ograničena u skladu sa zakonom u mjeri koja je neophodna u demokratskom društvu u interesu državne ili</p>



<p>javne sigurnosti, radi očuvanja javnog poretka, sprečavanja kriminala, zaštite zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih.</p> <p>(4) Sigurnosnu provjeru za stranca, s ciljem utvrđivanja razloga sigurnosti BiH, provodi Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Obavještajno-sigurnosna agencija).</p> <p>(5) U postupku donošenja odluke koja se zasniva na informacijama sadržanim u dokumentu sa oznakom tajnosti, koju je odredio nadležni organ iz stava (4) ovog člana ili drugi nadležni organ, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita tajnih podataka u BiH.</p>		<p>javne sigurnosti, radi očuvanja javnog poretka, sprečavanja kriminala, zaštite zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih.</p> <p>(4) Sigurnosnu provjeru za stranca, s ciljem utvrđivanja prijetnji po sigurnost BiH, provodi Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Obavještajno-sigurnosna agencija).</p> <p>(5) U postupku donošenja odluke koja se zasniva na informacijama sadržanim u dokumentu sa oznakom tajnosti, koju je odredio organ iz stava (4) ovog člana ili drugi nadležni organ, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita tajnih podataka u BiH.</p>
<p>(6) Služba može, na obrazložen prijedlog nadležnog organa, privremeno zabraniti izlazak stranca iz BiH ako postoji opravdana sumnja da bi izlaskom iz BiH mogao da izvršiti prekršajno, odnosno prekršajno gonjenje, izvršenje kazne, izvršenje sudske naredbe, lišenje slobode ili izvršenje dospijele imovinsko-pravne obaveze, što evidentira u Centralnu bazu podataka o strancima ili o tome na drugi način obavještava Graničnu policiju.</p>		<p>(6) Služba može, na obrazložen prijedlog nadležnog organa, privremeno zabraniti izlazak stranca iz BiH ako postoji opravdana sumnja da bi izlaskom iz BiH mogao da izvršiti prekršajno gonjenje, izvršenje kazne, izvršenje sudske naredbe, lišenje slobode ili izvršenje dospijele imovinsko-pravne obaveze, što evidentira u Centralnu bazu podataka o strancima ili o tome na drugi način obavještava Graničnu policiju.</p>
<p>(7) Služba, iz razloga navedenih u stavu (6) ovog člana, privremeno, najduže do 30 dana, oduzima putne isprave i druge dokumente koje</p>		<p>(7) Služba, iz razloga navedenih u stavu (6) ovog člana, privremeno, najduže do 30 dana, oduzima putne isprave i druge dokumente koje</p>

<p>stranac može koristiti za prelazak državne granice.</p> <p>(8) Po isteku roka iz stava (7) ovog člana ili po prestanku razloga iz stava (6) ovog člana, strancu se vraćaju putne isprave i drugi dokumenti i dopušta izlazak iz BiH.</p> <p>(9) U postupku utvrđivanja zakonitosti boravka stranca u BiH, kao i u toku postupka izricanja mjere prema strancu zbog nepoštivanja propisa BiH, Služba može uz potvrdu privremeno oduzeti putnu ispravu stranca do donošenja odluke, a najduže sedam dana.</p>		<p>stranac može koristiti za prelazak državne granice.</p> <p>(8) Po isteku roka iz stava (7) ovog člana ili po prestanku razloga iz stava (6) ovog člana, strancu se vraćaju putne isprave i drugi dokumenti i dopušta izlazak iz BiH.</p> <p>(9) U postupku utvrđivanja zakonitosti boravka stranca u BiH, kao i u toku postupka izricanja mjere prema strancu zbog nepoštivanja propisa BiH, Služba može uz potvrdu privremeno oduzeti putnu ispravu stranca do donošenja odluke, a najduže 15 dana.</p> <p>(10) Strancima koji borave na teritoriji BiH može se kolektivno i privremeno ograničiti sloboda kretanja u BiH, u mjeri koja je neophodna radi zaštite javnog zdravlja, o čemu odluku donosi Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva, nakon prijavljenog mišljenja MCP-a.</p>
<p><b>Član 12.</b> <b>(Obaveze nadležnih organa u postupku)</b></p> <p>(1) U svim fazama postupka stranci se obavještavaju o pravima i obavezama koje proizilaze iz ovog zakona.</p> <p>(2) Organ koji vodi postupak dužan je da strancu koji ne razumije jezik na kojem se postupak vodi omogućiti da tok postupka prati</p>	<p><b>Član 5.</b></p> <p>U članu 12. (Obaveze nadležnih organa u postupku) stav (2) mijenja se i glasi:</p> <p>“(2) Organ koji vodi postupak po službenoj dužnosti dužan je da strancu koji ne razumije jezik na kojem se postupak vodi omogućiti da</p>	<p><b>Član 12.</b> <b>(Obaveze nadležnih organa u postupku)</b></p> <p>(1) U svim fazama postupka stranci se obavještavaju o pravima i obavezama koje proizilaze iz ovog zakona.</p> <p>(2) Organ koji vodi postupak po službenoj dužnosti dužan je da strancu koji ne razumije jezik na kojem se postupak vodi omogućiti da tok</p>

<p>uz pomoć prevodioca, odnosno tumača, a zahtjevi za ostvarivanje prava po ovom zakonu i dokazi koji opravdavaju zahtjev, kao i pozivi, rješenja i druga pismena, dostavljaju se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH.</p> <p>(3) U slučaju da je strancu određen pritvor, zadržavanje ili stavljanje pod nadzor, organ koji je takvu mjeru odredio omogućava mu, na njegov zahtjev, kontakt s diplomatsko-konzularnim predstavništvom države koja strancu pruža zaštitu.</p> <p>(4) Policijski organi u BiH dužni su odmah po saznanju obavijestiti Službu o smrti stranca, a Služba o tome hitno obavještava MVP radi informiranja diplomatsko-konzularnog predstavništva države koja strancu pruža zaštitu.</p>	<p>tok postupka prati uz pomoć prevodioca, odnosno tumača na jeziku koji stranac razumije ili se opravdano može pretpostaviti da razumije, a usluge prevođenja može obezbijediti i putem informaciono komunikacionih tehnologija. Ukoliko se postupak vodi po zahtjevu stranca, organ koji vodi postupak nije dužan obezbijediti prevodioca, odnosno tumača.“.</p> <p>Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:</p> <p>„(3) Zahtjevi za ostvarivanje prava po ovom zakonu i dokazi koji opravdavaju zahtjev, kao i pozivi, rješenja i druga pismena, dostavljaju se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH.“.</p> <p>Dosadašnji st. (3) i (4) postaju st. (4) i (5).</p>	<p>postupka prati uz pomoć prevodioca, odnosno tumača na jeziku koji stranac razumije ili se opravdano može pretpostaviti da razumije, a usluge prevođenja može obezbijediti i putem informaciono komunikacionih tehnologija. Ukoliko se postupak vodi po zahtjevu stranca, organ koji vodi postupak nije dužan obezbijediti prevodioca, odnosno tumača.</p> <p>(3) Zahtjevi za ostvarivanje prava po ovom zakonu i dokazi koji opravdavaju zahtjev, kao i pozivi, rješenja i druga pismena, dostavljaju se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH.</p> <p>(4) U slučaju da je strancu određen pritvor, zadržavanje ili stavljanje pod nadzor, organ koji je takvu mjeru odredio omogućava mu, na njegov zahtjev, kontakt s diplomatsko-konzularnim predstavništvom države koja strancu pruža zaštitu.</p> <p>(5) Policijski organi u BiH dužni su odmah po saznanju obavijestiti Službu o smrti stranca, a Služba o tome hitno obavještava MVP radi informiranja diplomatsko-konzularnog predstavništva države koja strancu pruža zaštitu.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Član 14.</b> <b>(Utvrdjivanje identiteta)</b></p> <p>(1) Prema ovom zakonu, Služba je nadležna da pokreće i vodi postupak utvrđivanja identiteta stranca.</p> <p>(2) Ako je postupak utvrđivanja identiteta stranca, čiji identitet nije moguće odmah utvrditi ili postoje osnovi sumnje u istinitost njegovih navoda o identitetu, započela Granična policija ili policija i ne može ga okončati u roku od šest sati, o tome obavještava Službu što je moguće prije.</p> <p>(3) Postupak utvrđivanja identiteta stranca provodi se po odredbama zakona kojim se uređuje nadležnost Službe i zakona kojim se uređuje nadležnost policijskih službenika u BiH.</p> <p>(4) Postupak utvrđivanja identiteta stranca može obuhvatati i utvrđivanje zakonitosti njegovog boravka u BiH, odnosno utvrđivanje mjesta boravišta ili prebivališta u BiH.</p> <p>(5) Stranac koji nema dokaze o identitetu dužan je Službi dati izjavu o svom identitetu, te dati biometrijske podatke.</p> <p>(6) Prema strancu koji je dao izjavu o svom identitetu Služba postupa na osnovu</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 6.</b></p> <p>Član 14. (Utvrdjivanje identiteta) mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;"><b>„Član 14.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Utvrdjivanje identiteta i osnovna provjera)</b></p> <p>(1) Prema ovom zakonu, Služba je nadležna da pokreće i vodi postupak utvrđivanja identiteta stranca ako se radi o postupcima koji su propisani ovim zakonom.</p> <p>(2) Ako je postupak utvrđivanja identiteta stranca, čiji identitet nije moguće odmah utvrditi ili postoje osnovi sumnje u istinitost njegovih navoda o identitetu, započela Granična policija ili policija i ne može ga okončati u roku od šest sati, o tome obavještava Službu što je moguće prije.</p> <p>(3) Postupak utvrđivanja identiteta stranca provodi se po odredbama zakona kojim</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 14.</b></p> <p><b>(Utvrdjivanje identiteta i osnovna provjera)</b></p> <p>(1) . Prema ovom zakonu, Služba je nadležna da pokreće i vodi postupak utvrđivanja identiteta stranca ako se radi o postupcima koji su propisani ovim zakonom.</p> <p>(2) Ako je postupak utvrđivanja identiteta stranca, čiji identitet nije moguće odmah utvrditi ili postoje osnovi sumnje u istinitost njegovih navoda o identitetu, započela Granična policija ili policija i ne može ga okončati u roku od šest sati, o tome obavještava Službu što je moguće prije.</p> <p>(3) Postupak utvrđivanja identiteta stranca provodi se po odredbama zakona kojim se uređuje nadležnost Službe i zakona kojim se uređuje nadležnost policijskih službenika u BiH.</p> <p>(4) Postupak utvrđivanja identiteta stranca može obuhvatati i utvrđivanje zakonitosti njegovog boravka u BiH, odnosno utvrđivanje mjesta boravišta ili prebivališta u BiH, dok osnovna</p>
--	--	---

<p>ustupljenih podataka dok se ne dobiju drugi podaci ili ne utvrdi stvarni identitet stranca.</p> <p>(7) Stranac čiji se identitet ne može odmah utvrditi ili postoje osnovi sumnje u istinitost njegovih navoda o identitetu ili se njegov identitet ne može sa sigurnošću utvrditi ni u roku od šest sati od dovođenja u službene prostorije stavlja se pod nadzor i može mu se izreći i mjera protjerivanja iz BiH.</p> <p>(8) Nadzor iz stava (7) ovog člana određuje se u skladu s odredbama čl. od 118. do 122., a mjera protjerivanja u skladu s odredbama čl. 105. (<i>Mjera protjerivanja</i>) i 106. (<i>Razlozi za izricanje mjere protjerivanja</i>) ovog zakona.</p>	<p>se uređuje nadležnost Službe i zakona kojim se uređuje nadležnost policijskih službenika u BiH.</p> <p>(4) Postupak utvrđivanja identiteta stranca može obuhvatiti i utvrđivanje zakonitosti njegovog boravka u BiH, odnosno utvrđivanje mjesta boravišta ili prebivališta u BiH, dok osnovna provjera uključuje uzimanje biometrijskih podataka u skladu sa ovim zakonom i sigurnosne provjere, a može obuhvatiti i utvrđivanje okolnosti nezakonitog prelaska državne granice.</p> <p>(5) Služba može zadržati stranca najduže 6 sati ako je potrebno utvrditi njegov identitet ili je potrebno izvršiti osnovnu provjeru iz stava (4) ovog člana, a postoji opasnost da će stranac pobjeći.</p> <p>(6) Prilikom zadržavanja stranca u skladu sa stavom (5) ovog člana Služba obavještava stranca o svrsi i načinima osnovne provjere, pravima i obavezama stranca tokom osnovne provjere, uključujući njegovu obavezu da tokom osnovne provjere ostane u određenim objektima, načinu ostvarivanja međunarodne zaštite, te obavezi stranca sa nezakonitim boravkom da napusti teritoriju BiH, na jeziku koji stranac razumije ili se opravdano može pretpostaviti da razumije, i to u pisanom obliku ili putem prevodioca.</p> <p>(6) Prilikom zadržavanja stranca u skladu sa stavom (5) ovog</p>	<p>provjera uključuje uzimanje biometrijskih podataka u skladu sa ovim zakonom i sigurnosne provjere, a može obuhvatiti i utvrđivanje okolnosti nezakonitog prelaska državne granice.</p> <p>(5) Služba može zadržati stranca najduže 6 sati ako je potrebno utvrditi njegov identitet ili je potrebno izvršiti osnovnu provjeru iz stava (4) ovog člana, a postoji opasnost da će stranac pobjeći.</p> <p>(6) Prilikom zadržavanja stranca u skladu sa stavom (5) ovog člana Služba obavještava stranca o svrsi i načinima osnovne provjere, pravima i obavezama stranca tokom osnovne provjere, uključujući njegovu obavezu da tokom osnovne provjere ostane u određenim objektima, načinu ostvarivanja međunarodne zaštite, te obavezi stranca sa nezakonitim boravkom da napusti teritoriju BiH, na jeziku koji stranac razumije ili se opravdano može pretpostaviti da razumije, i to u pisanom obliku ili putem prevodioca.</p>
--	---	---

	<p>člana Služba obavještava stranca o svrsi i načinima osnovne provjere, pravima i obavezama stranca tokom osnovne provjere, uključujući njegovu obavezu da tokom osnovne provjere ostane u određenim objektima, načinu ostvarivanja međunarodne zaštite, te obavezi stranca sa nezakonitim boravkom da napusti teritoriju BiH, na jeziku koji strnac razumije ili se opravdano može pretpostaviti da razumije, i to u pisanom obliku ili putem prevodioca.</p> <p>(7) O zadržavanju stranca maloljetnika bez pratnje Služba će obavijestiti centar za socijalni rad.</p> <p>(8) Služba će strancu bez odgovaranja omogućiti slobodu kretanja kada prestanu razlozi za zadržavanje, a najkasnije do</p>	<p>(7) O zadržavanju stranca maloljetnika bez pratnje Služba će obavijestiti centar za socijalni rad.</p> <p>(8) Služba će strancu bez odgovaranja omogućiti slobodu kretanja kada prestanu razlozi za zadržavanje, a najkasnije do isteka roka iz st. (5) ovoga člana, osim ako je doneseno rješenje o stavljanju stranca pod nadzor.</p> <p>(9) Stranac koji nema dokaze o identitetu dužan je Službi dati izjavu o svom identitetu, te dati biometrijske podatke.</p> <p>(10) Prema strancu koji je dao izjavu o svom identitetu Služba postupa na osnovu usupljenih podataka dok se ne dobiju drugi podaci ili ne utvrdi stvarni identitet stranca.</p> <p>(11) Stranac čiji se identitet ne može odmah utvrditi ili postoje osnovi sumnje u istinitost njegovih navoda o identitetu ili se njegov identitet ne može sa sigurnošću utvrditi u roku iz stava (5). ovog člana može se staviti pod nadzor i može mu se izreći i mjera proijerivanja iz BiH.</p>
--	---	--

	<p>isteka roka iz st. (5) ovoga člana, osim ako je doneseno rješenje o stavljanju stranca pod nadzor.</p> <p>(9) Stranac koji nema dokaze o identitetu dužan je Službi dati izjavu o svom identitetu, te dati biometrijske podatke.</p> <p>(10) Prema strancu koji je dao izjavu o svom identitetu Služba postupa na osnovu ustupljenih podataka dok se ne dobiju drugi podaci ili ne utvrdi stvarni identitet stranca.</p> <p>(11) Stranac čiji se identitet ne može odmah utvrditi ili postoje osnovi sumnje u istinitost njegovih navoda o identitetu ili se njegov identitet ne može sa sigurnošću utvrditi u roku iz stava (5). ovog člana može se staviti pod nadzor i može mu se izreći i mjera protjerivanja iz BiH.</p> <p>(12) Nadzor iz stava (11) ovog člana određuje se u skladu s</p>	<p>(12) Nadzor iz stava (11) ovog člana određuje se u skladu s odredbama čl. od 118. do 122., a mjera protjerivanja u skladu s odredbama čl. 105. (<i>Mjera protjerivanja</i>) i 106. (<i>Razlozi za izricanje mjere protjerivanja</i>) ovog zakona.</p> <p>(13) Uslovi, način i druga pitanja značajna za osnovnu provjeru i zadržavanje stranca u smislu st. (4) i (5) ovog člana uređuju se podzakonskim propisima koje donosi Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva.</p>
--	---	---

	<p>odredbama čl. od 118. do 122., a mjera proijerivanja u skladu s odredbama čl. 105. (Mjera proijerivanja) i 106. (Razlozi za izricanje mjere proijerivanja) ovog zakona.</p> <p>(13) Uslovi, način i druga pitanja značajna za osnovnu proijer i zadržavanje stranca u smislu st. (4) i (5) ovog člana ureduju se podzakonskim propisima koje donosi Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva.</p>	
<p><b>Član 15.</b> <b>(Prelazak državne granice)</b></p> <p>(1) Smatra se da je stranac ušao u državu kada je prešao državnu granicu BiH, odnosno kada je prošao mjesto obavljanja graničnih provjera.</p> <p>(2) Stranac može preći državnu granicu BiH samo na graničnim prijelazima otvorenim za međunarodni saobraćaj, u vrijeme kada granični prijelaz radi, osim ako Zakonom o graničnoj kontroli ili međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana nije drugačije određeno.</p>	<p><b>Član 7.</b></p> <p>U članu 15. (Prelazak državne granice) stav (6) mijenja se i glasi:</p> <p>“(6) Datumom ulaska smatra se prvi dan boravka na teritoriji BiH, a datumom izlaska smatra se posljednji dan boravka na teritoriji BiH. Razdoblje boravka dopušteno prema boravišnoj dozvoli ili vizi za dugoročni boravak ne uzima se u obzir kod izračuna trajanja boravka na teritoriji BiH.”.</p>	<p><b>Član 15.</b> <b>(Prelazak državne granice)</b></p> <p>(1) Smatra se da je stranac ušao u državu kada je prešao državnu granicu BiH, odnosno kada je prošao mjesto obavljanja graničnih provjera.</p> <p>(2) Stranac može preći državnu granicu BiH samo na graničnim prijelazima otvorenim za međunarodni saobraćaj, u vrijeme kada granični prijelaz radi, osim ako Zakonom o graničnoj kontroli ili međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana nije drugačije određeno.</p> <p>(3) Stranac koji želi ući ili izći iz BiH dužan je zausstaviti se na graničnom prijelazu, dati na uvid</p>



<p>(3) Stranac koji želi ući ili izaći iz BiH dužan je zaustaviti se na graničnom prijelazu, dati na uvid dokumente potrebne za prelazak granice i podvrgnuti sebe, svoj prtljag i svoje prijevozno sredstvo graničnim provjerama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast granične kontrole BiH, a službenom licu nadležnog organa pojasniti sve okolnosti u vezi sa ispunjavanjem uslova za prelazak državne granice i postupati po upozorenjima i naređenjima policijskog službenika Granične policije.</p>	<p>dokumente potrebne za prelazak granice i podvrgnuti sebe, svoj prtljag i svoje prijevozno sredstvo graničnim provjerama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast granične kontrole BiH, a službenom licu nadležnog organa pojasniti sve okolnosti u vezi sa ispunjavanjem uslova za prelazak državne granice i postupati po upozorenjima i naređenjima policijskog službenika Granične policije.</p>
<p>(4) Granične provjere stranca koji ulazi u BiH obuhvataju i utvrđivanje ispunjavanja općih uslova za ulazak iz člana 19. (<i>Opći uslovi za ulazak</i>) ovog zakona.</p>	<p>(4) Granične provjere stranca koji ulazi u BiH obuhvataju i utvrđivanje ispunjavanja općih uslova za ulazak iz člana 19. (<i>Opći uslovi za ulazak</i>) ovog zakona.</p>
<p>(5) U putnu ispravu stranca koji prelazi državnu granicu policijski službenik Granične policije unosi otisak ulaznog, odnosno izlaznog štambilja, osim ako to nije moguće s obzirom na vrstu putne isprave ili je drugačije propisano ovim zakonom ili drugačije određeno međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana.</p>	<p>(5) U putnu ispravu stranca koji prelazi državnu granicu policijski službenik Granične policije unosi otisak ulaznog, odnosno izlaznog štambilja, osim ako to nije moguće s obzirom na vrstu putne isprave ili je drugačije propisano ovim zakonom ili drugačije određeno međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana.</p>
<p>(6) Datumom ulaska smatra se prvi dan boravka na teritoriji BiH, a datumom izlaska smatra se posljednji dan boravka na teritoriji BiH.</p>	<p>(6) Datumom ulaska smatra se prvi dan boravka na teritoriji BiH, a datumom izlaska smatra se posljednji dan boravka na teritoriji BiH. Razdoblje boravka dopušteno prema boravišnoj dozvoli ili vizi za dugoročni boravak ne uzima se u obzir kod izračuna trajanja boravka na teritoriji BiH.</p>

<p>(7) Zadržavanje stranca u tranzitnom području na međunarodnom aerodromu, u sidrištu luke ili na pristaništu ne smatra se ulaskom u BiH.</p>		<p>(7) Zadržavanje stranca u tranzitnom području na međunarodnom aerodromu, u sidrištu luke ili na pristaništu ne smatra se ulaskom u BiH.</p>
<p><b>Član 16.</b> <b>(Nezakonit prelazak državne granice BiH)</b> Nezakonitim prelaskom državne granice smatra se ako stranac: a) pređe ili pokuša preći državnu granicu van graničnog prijelaza otvorenog za međunarodni saobraćaj ili van graničnog prijelaza namijenjenog za saobraćaj između BiH i susjednih država ako je državljanin susjedne države i nije drugačije određeno zakonom kojim se uređuje oblast granične kontrole BiH, odnosno međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana, ili van vremena u kojem granični prijelaz radi ili prije protoka roka u kojem ne može ući u BiH;</p> <p>b) izbjegne ili pokuša izbjeci granične provjere;</p> <p>c) pri prelasku državne granice upotrijebi nevažeću, lažnu, krivotvorenu ili falsificiranu putnu ispravu;</p>	<p><b>Član 8.</b> U članu 16. (Nezakonit prelazak državne granice BiH) stav (1) u tački c) iza riječi „upotrijebi“ dodaje se riječ „tuđu“.</p>	<p><b>Član 16.</b> <b>(Nezakonit prelazak državne granice BiH)</b> Nezakonitim prelaskom državne granice smatra se ako stranac: a) pređe ili pokuša preći državnu granicu van graničnog prijelaza otvorenog za međunarodni saobraćaj ili van graničnog prijelaza namijenjenog za saobraćaj između BiH i susjednih država ako je državljanin susjedne države i nije drugačije određeno zakonom kojim se uređuje oblast granične kontrole BiH, odnosno međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana, ili van vremena u kojem granični prijelaz radi ili prije protoka roka u kojem ne može ući u BiH;</p> <p>b) izbjegne ili pokuša izbjeci granične provjere;</p> <p>c) pri prelasku državne granice upotrijebi tuđu, nevažeću, lažnu, krivotvorenu ili falsificiranu putnu ispravu;</p> <p>d) policijskom službeniku Granične policije navede neistinite podatke;</p>



<p>ulazi s putnom ispravom koju je izdala država čiji su državljani oslobođeni od obaveze pribavljanja vize prema članu 21. (<i>Oslabađanje od obaveze pribavljanja vize</i>) ovog zakona ili</p> <p>b) ima dozvolu boravka propisanu ovim zakonom.</p> <p>(3) Uz osnovne opće uslove propisane st. (1) i (2) ovog člana, za ulazak u BiH stranac mora ispunjavati i sljedeće ostale opće uslove:</p> <p>a) da ima dovoljno sredstava za izdržavanje za vrijeme namjeravanog boravka i za izlazak iz BiH, uključujući i sredstva za zdravstvenu zaštitu, odnosno dokaz da ih može zakonito pribaviti, što se dokazuje na način propisan članom 23. (<i>Dokazi o posjedovanju sredstava za izdržavanje</i>) ovog zakona,</p> <p>b) da ima dokumente ili može pružiti informacije na osnovu kojih se može razumno zaključiti o svrsi i uslovima namjeravanog boravka u BiH, ako je to moguće i potrebno,</p> <p>c) da ima ulaznu vizu susjedne države u koju putuje ili preko čije teritorije nastavlja putovanje, ako mu je ta viza potrebna,</p>		<p>putnom ispravom koju je izdala država čiji su državljani oslobođeni od obaveze pribavljanja vize prema članu 21. (<i>Oslabađanje od obaveze pribavljanja vize</i>) ovog zakona ili</p> <p>b) ima dozvolu boravka propisanu ovim zakonom.</p> <p>(3) Uz osnovne opće uslove propisane st. (1) i (2) ovog člana, za ulazak u BiH stranac mora ispunjavati i sljedeće ostale opće uslove:</p> <p>a) da ima dovoljno sredstava za izdržavanje za vrijeme namjeravanog boravka i za izlazak iz BiH, uključujući i sredstva za zdravstvenu zaštitu, odnosno dokaz da ih može zakonito pribaviti, što se dokazuje na način propisan članom 23. (<i>Dokazi o posjedovanju sredstava za izdržavanje</i>) ovog zakona,</p> <p>b) da ima dokumente ili može pružiti informacije na osnovu kojih se može razumno zaključiti o svrsi i uslovima namjeravanog boravka u BiH, ako je to moguće i potrebno,</p> <p>c) da ima ulaznu vizu susjedne države u koju putuje ili preko čije teritorije nastavlja putovanje, ako mu je ta viza potrebna,</p> <p>d) da ima potvrdu o vakcinaciji, ako dolazi s područja na kojem vlada epidemija zarazne bolesti,</p>
--	--	--

<p>d) da ima potvrdu o vakcinaciji, ako dolazi s područja na kojem vlada epidemija zarazne bolesti,</p> <p>e) da mu nije izrečena mjera protjerivanja, odnosno da mu nije zabranjen ulazak u BiH, ako period na koji mu je izrečena ta mjera, odnosno period zabrane još traje,</p> <p>f) da se ne vodi u evidencijama kod nadležnog organa kao prekršilac propisa u BiH ili prekršilac međunarodnih propisa ili kao međunarodni prijestupnik,</p> <p>g) da ne postoje drugi razlozi, osim onih iz tač. e) i f) ovog stava, iz kojih bi njegovo prisustvo na teritoriji BiH predstavljalo prijetnju sigurnosti BiH, javnom poretku, javnom redu i miru, javnom zdravlju u BiH ili međunarodnim odnosima BiH.</p> <p>(4) Stranci koji su, u skladu s članom 21. (<i>Ostobadanje od obaveze pribavljanja vize</i>) ovog zakona, oslobođeni pribavljanja vize za ulazak na teritoriju BiH te ne moraju ispunjavati uslov propisan stavom (2) ovog člana, prilikom ulaska u BiH moraju ispunjavati ostale opće uslove za ulazak propisane stavom (3) ovog člana.</p> <p>(5) Stranci koji za ulazak u BiH moraju imati vizu prilikom podnošenja zahtjeva za</p>	<p>e) da mu nije izrečena mjera protjerivanja, odnosno da mu nije zabranjen ulazak u BiH, ako period na koji mu je izrečena ta mjera, odnosno period zabrane još traje,</p> <p>f) da se ne vodi u evidencijama kod nadležnog organa kao prekršilac propisa u BiH ili prekršilac međunarodnih propisa ili kao međunarodni prijestupnik,</p> <p>g) da ne predstavlja prijetnju za javni poredak, sigurnost BiH, javni red i mir ili međunarodne odnose BiH,</p> <p>h) da ne predstavlja prijetnju za javno zdravlje u BiH.</p> <p>(4) Stranci koji su, u skladu s članom 21. (<i>Ostobadanje od obaveze pribavljanja vize</i>) ovog zakona, oslobođeni pribavljanja vize za ulazak na teritoriju BiH te ne moraju ispunjavati uslov propisan stavom (2) ovog člana, prilikom ulaska u BiH moraju ispunjavati ostale opće uslove za ulazak propisane stavom (3) ovog člana.</p> <p>(5) Stranci koji za ulazak u BiH moraju imati vizu prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje vize, kao i prilikom ulaska u BiH, moraju ispunjavati ostale opće uslove za ulazak propisane stavom (3) ovog člana.</p>
--	--

<p>izdavanje vize, kao i prilikom ulaska u BiH, moraju ispunjavati ostale opće uslove za ulazak propisane stavom (3) ovog člana.</p> <p>(6) Kada to zahtijevaju razlozi zaštite sigurnosti BiH, javnog poretka, javnog reda i mira ili javnog zdravlja u BiH ili drugi razlozi koji proističu iz međunarodnih obaveza BiH, uz uslove za ulazak propisane st. (1), (2) i (3) ovog člana, Vijeće ministara može propisati dodatne uslove za ulazak stranaca u BiH.</p>		<p>(6) Kada to zahtijevaju razlozi zaštite sigurnosti BiH, javnog poretka, javnog reda i mira ili javnog zdravlja u BiH ili drugi razlozi koji proističu iz međunarodnih obaveza BiH, uz uslove za ulazak propisane st. (1), (2) i (3) ovog člana, Vijeće ministara može propisati dodatne uslove za ulazak stranaca u BiH.</p>
<p><b>Član 25.</b> <b>(Postupak i posljedica odbijanja ulaska)</b></p> <p>(1) Granična policija odlučuje o odbijanju ulaska na granici.</p> <p>(2) Strancu kojem je odbijen ulazak u BiH jer ne ispunjava uslove za ulazak propisane ovim zakonom izdaje se rješenje o odbijanju ulaska.</p> <p>(3) Rješenje o odbijanju ulaska sadrži razlog odbijanja ulaska, a izdaje se na obrascu koji popunjava nadležni policijski službenik Granične policije. Stranac potpisuje prijem rješenja na obrascu rješenja i jedan primjerak zadržava za sebe. Ako stranac odbije potpisati prijem rješenja, ta se činjenica unosi kao napomena na obrascu rješenja i smatra se da je rješenje ureдно dostavljeno.</p>	<p><b>Član 10.</b></p> <p>U Članu 25. (Postupak i posljedica odbijanja ulaska) stav (3) iza riječi: „odbijanju ulaska“ dodaju se riječi: „donosi se po skraćenom postupku osim ako se radi o maloljetniku bez pratnje,“</p>	<p><b>Član 25.</b> <b>(Postupak i posljedica odbijanja ulaska)</b></p> <p>(1) Granična policija odlučuje o odbijanju ulaska na granici.</p> <p>(2) Strancu kojem je odbijen ulazak u BiH jer ne ispunjava uslove za ulazak propisane ovim zakonom izdaje se rješenje o odbijanju ulaska.</p> <p>(3) Rješenje o odbijanju ulaska donosi se po skraćenom postupku, osim ako se radi o maloljetniku bez pratnje, sadrži razlog odbijanja ulaska, a izdaje se na obrascu koji popunjava nadležni policijski službenik Granične policije. Stranac potpisuje prijem rješenja na obrascu rješenja i jedan primjerak zadržava za sebe. Ako stranac odbije potpisati prijem rješenja, ta se činjenica unosi kao napomena na obrascu rješenja i smatra se da je rješenje ureдно dostavljeno.</p>

<p>(4) Nadležni policijski službenik Granične policije na graničnom prijelazu upozorava stranca kojem je odbijen ulazak u BiH da je dužan odmah napustiti područje graničnog prijelaza i zabranjuje mu ulazak na teritoriju BiH.</p> <p>(5) Rješenje o odbijanju ulaska mora sadržavati razlog odbijanja ulaska, a izdaje se na obrascu i dostavlja se strancu. Ako stranac odbije primiti rješenje, ta se činjenica unosi kao zabilješka i smatra se da je rješenje dostavljeno.</p> <p>(6) Rješenje o odbijanju ulaska izvršava se odmah, unošenjem otiska štambilja "ODBIJEN ULAZAK", odnosno druge odgovarajuće oznake u putnu ispravu stranca. Ako stranac nema putnu ispravu u koju bi se mogao unijeti otisak štambilja, odnosno druga odgovarajuća oznaka, ta se činjenica unosi kao napomena u obrazac rješenja.</p> <p>(7) Protiv rješenja o odbijanju ulaska žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.</p> <p>(8) Stranac kojem je odbijen ulazak može ući u BiH nakon što otkloni razloge zbog kojih mu je odbijen ulazak.</p>	<p>(4) Nadležni policijski službenik Granične policije na graničnom prijelazu upozorava stranca kojem je odbijen ulazak u BiH da je dužan odmah napustiti područje graničnog prijelaza i zabranjuje mu ulazak na teritoriju BiH.</p> <p>(5) Rješenje o odbijanju ulaska mora sadržavati razlog odbijanja ulaska, a izdaje se na obrascu i dostavlja se strancu. Ako stranac odbije primiti rješenje, ta se činjenica unosi kao zabilješka i smatra se da je rješenje dostavljeno.</p> <p>(6) Rješenje o odbijanju ulaska izvršava se odmah, unošenjem otiska štambilja "ODBIJEN ULAZAK", odnosno druge odgovarajuće oznake u putnu ispravu stranca. Ako stranac nema putnu ispravu u koju bi se mogao unijeti otisak štambilja, odnosno druga odgovarajuća oznaka, ta se činjenica unosi kao napomena u obrazac rješenja.</p> <p>(7) Protiv rješenja o odbijanju ulaska žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.</p> <p>(8) Stranac kojem je odbijen ulazak može ući u BiH nakon što otkloni razloge zbog kojih mu je odbijen ulazak.</p>
--	--

<p>(9) Ako se u žalbenom postupku utvrdi da je strancu neosnovano odbijen ulazak u BiH, ta činjenica unosi se u Centralnu bazu podataka o strancima, te se prilikom ponovnog ulaska stranca u BiH poništava štamblij o odbijanju ulaska otiskom štamblija "PONIŠTENO".</p>		<p>(9) Ako se u žalbenom postupku utvrdi da je strancu neosnovano odbijen ulazak u BiH, ta činjenica unosi se u Centralnu bazu podataka o strancima, te se prilikom ponovnog ulaska stranca u BiH poništava štamblij o odbijanju ulaska otiskom štamblija "PONIŠTENO".</p>
<p style="text-align: center;"><b>Član 29.</b></p> <p><b>(Viza za kratkoročni boravak - Viza C)</b>  (1) Viza za kratkoročni boravak (Viza C) omogućava strancu tranzit, jedan ili više ulazaka ili boravaka u BiH. Nijedan neprekidan boravak ni ukupno trajanje više uzastopnih boravaka u BiH ne mogu biti duži od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana <del>koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 11.</b></p> <p>U članu 29. (Viza za kratkoročni boravak - Viza C) stav (1) iza riječi: „180 dana“ stavlja se interpunkcijski znak tačka, a riječi: „koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka.“ brišu se.</p> <p>Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 29.</b></p> <p><b>(Viza za kratkoročni boravak - Viza C)</b>  (1) Viza za kratkoročni boravak (Viza C) omogućava strancu tranzit, jedan ili više ulazaka ili boravaka u BiH. Nijedan neprekidan boravak ni ukupno trajanje više uzastopnih boravaka u BiH ne mogu biti duži od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana.</p>
<p>(2) Viza za kratkoročni boravak izdaje se s rokom važenja najduže do jedne godine.</p> <p>(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, uz prethodnu saglasnost Službe, viza za kratkoročni boravak može se izdati i s rokom važenja do pet godina kada stranac:</p>	<p>„(6) Kada viza za više ulazaka vrijedi duže od 180 dana, trajanje boravaka je 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana.“</p>	<p>(2) Viza za kratkoročni boravak izdaje se s rokom važenja najduže do jedne godine.</p> <p>(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, uz prethodnu saglasnost Službe, viza za kratkoročni boravak može se izdati i s rokom važenja do pet godina kada stranac:</p>
<p>a) dokaže potrebu ili opravda namjeru čestog odnosno redovnog putovanja, posebno zbog poslovnog ili porodičnog statusa, kao što su: poslovna lica, državni službenici angažirani u redovnim zvaničnim kontaktima s institucijama BiH, predstavnici organizacija</p>		<p>a) dokaže potrebu ili opravda namjeru čestog odnosno redovnog putovanja, posebno zbog poslovnog ili porodičnog statusa, kao što su: poslovna lica, državni službenici angažirani u redovnim zvaničnim kontaktima s institucijama BiH, predstavnici organizacija civilnog društva koji putuju radi edukativnih seminara ili konferencija, članovi porodice državljanina BiH,</p>



<p>civilnog društva koji putuju radi edukativnih seminara ili konferencija, članovi porodice državljana BiH, članovi porodice državljana stranaca sa stalnim boravkom u BiH i pomorci i</p> <p>b) dokaže svoj integritet i pouzdanost zakonite upotrebe prethodno izdatih viza za ulazak u BiH, svoju ekonomsku situaciju u državi porijekla i iskrenu namjeru da napusti teritoriju BiH prije isteka roka važenja vize za koju je podnio zahtjev.</p> <p>(4) Viza za kratkoročni boravak izdaje se za poslovna putovanja, putovanja u svrhu obrazovanja, obuke ili u sličnu svrhu, za turistička ili druga putovanja u privatne svrhe, za putovanja na političke, naučne, kulturne, sportske, vjerske ili druge događaje, kao i za putovanja iz ostalih razloga za koja je dovoljan kratkoročni boravak.</p> <p>(5) U postupku izdavanja vize iz stava (1) ovog člana, Služba po zahtjevu MVP-a ili Granične policije vrši provjere kroz službene evidencije. Rezultati provjera dostavljaju se organu nadležnom za izdavanje vize.</p>	<p>članovi porodice državljana stranaca sa stalnim boravkom u BiH i pomorci i</p> <p>b) dokaže svoj integritet i pouzdanost zakonite upotrebe prethodno izdatih viza za ulazak u BiH, svoju ekonomsku situaciju u državi porijekla i iskrenu namjeru da napusti teritoriju BiH prije isteka roka važenja vize za koju je podnio zahtjev.</p> <p>(4) Viza za kratkoročni boravak izdaje se za poslovna putovanja, putovanja u svrhu obrazovanja, obuke ili u sličnu svrhu, za turistička ili druga putovanja u privatne svrhe, za putovanja na političke, naučne, kulturne, sportske, vjerske ili druge događaje, kao i za putovanja iz ostalih razloga za koja je dovoljan kratkoročni boravak.</p> <p>(5) U postupku izdavanja vize iz stava (1) ovog člana, Služba po zahtjevu MVP-a ili Granične policije vrši provjere kroz službene evidencije. Rezultati provjera dostavljaju se organu nadležnom za izdavanje vize.</p> <p>(6) Kada viza za više ulazaka vrijedi duže od 180 dana, trajanje boravaka je 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana.</p>
--	--

	<p style="text-align: center;"><b>Član 12.</b></p> <p>Iza člana 29. (Viza za kratkoročni boravak - Viza C) dodaje se novi član 29a. koji glasi:</p> <p style="text-align: center;">“Član 29a.</p> <p>(Saradnja s počasnim konzulom BiH, komercijalnim posrednikom i vanjskim pružateljem usluga)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 29a.</b></p> <p>(Saradnja s počasnim konzulom BiH, komercijalnim posrednikom i vanjskim pružateljem usluga)</p>
	<p>(1) Počasni konzul BiH, komercijalni posrednik i/ili vanjski pružalac usluga može učestvovati u prikupljanju zahtjeva za izdavanje vize za kratkoročni boravak (Viza C).</p> <p>(2) Vanjski pružatelj usluga može prikupljati i biometrijske podatke od podnositelja zahtjeva za izdavanje vize na osnovu ugovora o saradnji sa MVP.</p> <p>(3) Počasni konzul BiH, komercijalni posrednik i/ili vanjski pružatelj usluga nema pristup Centralnoj bazi podataka o strancima ni pod kojim uslovima.“</p>	<p>(1) Počasni konzul BiH, komercijalni posrednik i/ili vanjski pružalac usluga može učestvovati u prikupljanju zahtjeva za izdavanje vize za kratkoročni boravak (Viza C).</p> <p>(2) Vanjski pružatelj usluga može prikupljati i biometrijske podatke od podnositelja zahtjeva za izdavanje vize na osnovu ugovora o saradnji sa MVP.</p> <p>(3) Počasni konzul BiH, komercijalni posrednik i/ili vanjski pružatelj usluga nema pristup Centralnoj bazi podataka o strancima ni pod kojim uslovima.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Član 30.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 13.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 30.</b></p>

<p><b>(Viza za dugoročni boravak - Viza D)</b></p> <p>(1) Viza za dugoročni boravak (Viza D) omogućava strancu ulazak i boravak u BiH u periodu od 180 dana u toku jedne godine i omogućava strancu podnošenje zahtjeva za odobrenje privremenog boravka u BiH.</p> <p>(2) Viza za dugoročni boravak izdaje se izuzetno u situacijama kada je za svrhu boravka u BiH potreban period duži od 90 dana u periodu od 180 dana.</p> <p>(3) Viza za dugoročni boravak izdaje se s rokom važenja najviše do jedne godine i izdaje se za jedan ili više ulazaka u BiH.</p> <p>(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, viza za dugoročni boravak može se izdati i s rokom važenja dužim od jedne godine ako je to u interesu BiH.</p> <p>(5) Za izdavanje vize za dugoročni boravak potrebna je prethodna saglasnost Službe.</p> <p>(6) Po prijemu zahtjeva za izdavanje vize za dugoročni boravak, diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH (u daljnjem tekstu: DKPBiH) dužno je prikupiti svu potrebnu dokumentaciju i prosljediti je Službi radi davanja saglasnosti iz stava (5) ovog člana.</p>	<p>U članu 30. (Viza za dugoročni boravak - Viza D) stav (2) mijenja se i glasi:</p> <p>„(2) Viza za dugoročni boravak izdaje se izuzetno u situacijama kada je za svrhu boravka u BiH potreban period duži od 90 dana u periodu od 180 dana. Ukoliko se viza za dugoročni boravak izdaje u svrhu podnošenja zahtjeva za odobrenje privremenog boravka u BiH, period važenja vize može biti kraći od 90 dana.“.</p> <p>Iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:</p> <p>„(7) Viza za dugoročni boravak (Viza D) može se izdati i državljanima država bezviznog režima kada je za svrhu boravka u BiH potreban period duži od 90 dana u periodu od 180 dana.“.</p>	<p><b>(Viza za dugoročni boravak - Viza D)</b></p> <p>(1) Viza za dugoročni boravak (Viza D) omogućava strancu ulazak i boravak u BiH u periodu od 180 dana u toku jedne godine i omogućava strancu podnošenje zahtjeva za odobrenje privremenog boravka u BiH.</p> <p>(2) Viza za dugoročni boravak izdaje se izuzetno u situacijama kada je za svrhu boravka u BiH potreban period duži od 90 dana u periodu od 180 dana. Ukoliko se viza za dugoročni boravak izdaje u svrhu podnošenja zahtjeva za odobrenje privremenog boravka u BiH, period važenja vize može biti kraći od 90 dana.</p> <p>(3) Viza za dugoročni boravak izdaje se s rokom važenja najviše do jedne godine i izdaje se za jedan ili više ulazaka u BiH.</p> <p>(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, viza za dugoročni boravak može se izdati i s rokom važenja dužim od jedne godine ako je to u interesu BiH.</p> <p>(5) Za izdavanje vize za dugoročni boravak potrebna je prethodna saglasnost Službe.</p> <p>(6) Po prijemu zahtjeva za izdavanje vize za dugoročni boravak, diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH (u daljnjem tekstu: DKPBiH) dužno je prikupiti svu potrebnu</p>
---	---	---

		dokumentaciju i prosljediti je Službi radi davanja saglasnosti iz stava (5) ovog člana.  (7) Viza za dugoročni boravak (Viza D) može se izdati i državljanima država bezviznog režima kada je za svrhu boravka u BiH potreban period duži od 90 dana u periodu od 180 dana.
<p style="text-align: center;"><b>Član 31.</b> <b>(Uslovi za izdavanje vize)</b></p> <p>(1) Podnosilac zahtjeva za izdavanje vize dužan je dati lične podatke kao i biometrijske podatke koji se od njega traže, druge potrebne informacije, te navesti svrhu ulaska u BiH. Zahtjev za izdavanje vize podnosi se najranije tri mjeseca prije početka planirane posjete, na propisanom obrascu, koji se mora tačno i potpuno popuniti.</p> <p>(2) Za izdavanje vize za kratkoročni boravak (Viza C) podnosilac zahtjeva dužan je, osim dokaza o putnom zdravstvenom osiguranju koje pokriva troškove koji mogu nastati u vezi s vraćanjem u državu porijekla iz zdravstvenih razloga, hitnom medicinskom pomoći, odnosno hitnim bolničkim liječenjem ili smrti tokom njegovog boravka u BiH, uz zahtjev priložiti dokaz kojim opravdava svrhu i uslove namjeranog boravka u BiH, i to:</p> <p>a) pozivno pismo iz člana 32. <i>(Pozivno pismo)</i> ovog zakona;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 14.</b></p> <p>U članu 31. (Uslovi za izdavanje vize) stav (1) mijenja se i glasi:</p> <p>„(1) Podnosilac zahtjeva za izdavanje vize dužan je dati lične podatke kao i biometrijske podatke koji se od njega traže, druge potrebne informacije, te navesti svrhu ulaska u BiH. Zahtjev za izdavanje vize za kratkotrajni boravak podnosi se na propisanom tačno popunjenom obrascu najranije šest mjeseci, a za pomorce koji obavljaju svoje dužnosti najranije devet mjeseci prije početka namjeranog putovanja, te u pravilu najkasnije 15 kalendarskih dana prije početka namjeranog putovanja, a iznimno, u opravdanim pojedinačnim hitnim slučajevima može se omogućiti podnošenje zahtjeva manje od 15 kalendarskih dana prije početka namjeranoga putovanja.“</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 31.</b> <b>(Uslovi za izdavanje vize)</b></p> <p>(1) Podnosilac zahtjeva za izdavanje vize dužan je dati lične podatke kao i biometrijske podatke koji se od njega traže, druge potrebne informacije, te navesti svrhu ulaska u BiH. Zahtjev za izdavanje vize za kratkotrajni boravak podnosi se na propisanom tačno popunjenom obrascu najranije šest mjeseci, a za pomorce koji obavljaju svoje dužnosti najranije devet mjeseci prije početka namjeranog putovanja, te u pravilu najkasnije 15 kalendarskih dana prije početka namjeranog putovanja, a iznimno, u opravdanim pojedinačnim hitnim slučajevima može se omogućiti podnošenje zahtjeva manje od 15 kalendarskih dana prije početka namjeranoga putovanja.</p> <p>(2) Za izdavanje vize za kratkoročni boravak (Viza C) podnosilac zahtjeva dužan je, osim dokaza o putnom zdravstvenom osiguranju koje pokriva troškove koji mogu nastati u vezi s</p>

<p>b) kopiju sudskog ili drugog službenog poziva kojim se poziva da se odazove u pravnom postupku koji se vodi u BiH;</p> <p>c) kopiju dokaza o uplaćenom turističkom putovanju, uključujući smještaj i prijevoz, ili dokaz o organiziranom putovanju ili uplaćenom smještaju;</p> <p>d) potvrdu o prijemu na obrazovanje ili obuku; ili</p> <p>e) drugi dokument na osnovu kojeg se može razumno zaključiti o svrsi i uslovima namjeranog boravka u BiH, ako je to moguće i potrebno.</p> <p>(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, od obaveze dostavljanja dokaza o putnom zdravstvenom osiguranju izuzeti su nosioci diplomatskih pasoša, a mogu se izuzeti i profesionalne grupe, kao što su pomorci, koje već imaju putno zdravstveno osiguranje zbog svoje profesionalne djelatnosti.</p> <p>(4) U slučaju sumnje u svrhu ulaska u BiH koju je stranac naveo u zahtjevu za izdavanje vize, službeno lice DKP-a BiH može zahtijevati da stranac dostavi uvjerenje o posjedovanju nekretnine ili uvjerenje o stalnim izvorima prihoda u državi porijekla ili državi</p>	<p>vraćanjem u državu porijekla iz zdravstvenih razloga, hitnom medicinskom pomoći, odnosno hitnim bolničkim liječenjem ili smrti tokom njegovog boravka u BiH, uz zahtjev priložiti dokaz kojim opravdava svrhu i uslove namjeranog boravka u BiH, i to:</p> <p>a) pozivno pismo iz člana 32. (<i>Pozivno pismo</i>) ovog zakona;</p> <p>b) kopiju sudskog ili drugog službenog poziva kojim se poziva da se odazove u pravnom postupku koji se vodi u BiH;</p> <p>c) kopiju dokaza o uplaćenom turističkom putovanju, uključujući smještaj i prijevoz, ili dokaz o organiziranom putovanju ili uplaćenom smještaju;</p> <p>d) potvrdu o prijemu na obrazovanje ili obuku; ili</p> <p>e) drugi dokument na osnovu kojeg se može razumno zaključiti o svrsi i uslovima namjeranog boravka u BiH, ako je to moguće i potrebno.</p> <p>(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, od obaveze dostavljanja dokaza o putnom zdravstvenom osiguranju izuzeti su nosioci diplomatskih pasoša, a mogu se izuzeti i profesionalne grupe, kao što su pomorci, koje već imaju putno</p>
--	--

<p>polaznog odredišta ili uvjerenje o upisanom studiju ili druge dokaze, odnosno dokaz iz kojeg se razumno može zaključiti da će stranac nakon zakonitog boravka napustiti BiH.</p> <p>(5) Službeno lice može zahtijevati dodatne dokaze ili pojašnjenje podataka ili informacija iz zahtjeva za izdavanje vize, kao i razgovor s podnosiocem zahtjeva.</p> <p>(6) Uslovi za izdavanje vize za kratkoročni boravak (Viza C) propisani stavom (2) ovog člana na odgovarajući način primjenjuju se i u slučajevima izdavanja vize za dugoročni boravak (Viza D).</p>		<p>zdravstveno osiguranje zbog svoje profesionalne djelatnosti.</p> <p>(4) U slučaju sumnje u svrhu ulaska u BiH koju je stranac naveo u zahtjevu za izdavanje vize, službeno lice DKP-a BiH može zahtijevati da stranac dostavi uvjerenje o posjedovanju nekretnine ili uvjerenje o stalnim izvorima prihoda u državi porijekla ili državi polaznog odredišta ili uvjerenje o upisanom studiju ili druge dokaze, odnosno dokaz iz kojeg se razumno može zaključiti da će stranac nakon zakonitog boravka napustiti BiH.</p> <p>(5) Službeno lice može zahtijevati dodatne dokaze ili pojašnjenje podataka ili informacija iz zahtjeva za izdavanje vize, kao i razgovor s podnosiocem zahtjeva.</p> <p>(6) Uslovi za izdavanje vize za kratkoročni boravak (Viza C) propisani stavom (2) ovog člana na odgovarajući način primjenjuju se i u slučajevima izdavanja vize za dugoročni boravak (Viza D).</p>
<p><b>Član 32.</b> <b>(Pozivno pismo)</b></p>	<p><b>Član 15.</b></p> <p>U članu 32. (Pozivno pismo) stav (2) mijenja se i glasi:</p>	<p><b>Član 32.</b> <b>(Pozivno pismo)</b></p> <p>(1) Pozivno pismo je pismo kojim se stranac poziva da dođe u BiH u određenu svrhu u određenom periodu.</p>

<p>(1) Pozivno pismo je pismo kojim se stranac poziva da dođe u BiH u određenu svrhu u određenom periodu.</p> <p>(2) Pozivno pismo za ulazak stranca u BiH može izdati državljanin BiH ili stranac s odobrenim stalnim boravkom u BiH, ili domaće ili strano pravno lice registrirano u BiH.</p>	<p>„(2) Pozivno pismo za ulazak stranca u BiH može izdati državljanin BiH ili stranac s odobrenim stalnim boravkom u BiH ili stranac koji uživa diplomatski status u BiH, ili domaće ili strano pravno lice registrirano u BiH.“</p> <p>Stav (5) mijenja se i glasi:</p>	<p>(2) Pozivno pismo za ulazak stranca u BiH može izdati državljanin BiH ili stranac s odobrenim stalnim boravkom u BiH ili stranac koji uživa diplomatski status u BiH, ili domaće ili strano pravno lice registrirano u BiH.</p>
<p>(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, pozivno pismo u svrhu spajanja porodice ili posjete može izdati i stranac s odobrenim privremenim boravkom u BiH kao nosilac plave karte, ili stranac koji boravi po osnovu odobrenog privremenog boravka u BiH godinu dana ili duže i koji ima osnovane izglede za odobrenje stalnog boravka u BiH ili stranac s priznatim privremenim boravkom do jedne godine može izdati pozivno pismo isključivo u svrhu posjete.</p>	<p>„(5) Pozivno pismo ovjerava Služba po mjestu prebivališta, odnosno sjedišta pozivaoca, na osnovu dokaza dostavljenih uz zahtjev i nakon izvršenih operativnih provjera. Rok važenja pozivnog pisma je 180 dana od dana ovjere. Ako nisu ispunjeni uslovi, Služba odbija zahtjev za ovjeru pozivnog pisma o čemu se podnosioc zahtjeva usmeno obavještava.“</p>	<p>(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, pozivno pismo u svrhu spajanja porodice ili posjete može izdati i stranac s odobrenim privremenim boravkom u BiH kao nosilac plave karte, ili stranac koji boravi po osnovu odobrenog privremenog boravka u BiH godinu dana ili duže i koji ima osnovane izglede za odobrenje stalnog boravka u BiH ili stranac s priznatim izbjegličkim statusom. Stranac s odobrenim privremenim boravkom do jedne godine može izdati pozivno pismo isključivo u svrhu posjete.</p>
<p>(4) Pozivno pismo izdaje se na propisanom obrascu i sadrži izjavu pozivaoca da na sebe preuzima obavezu da osigura smještaj, pokrrije troškove liječenja, osigura izdržavanje i podmiri ostale troškove koji mogu nastati za vrijeme boravka stranca u BiH, troškove napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH, ako te obaveze ne može podmiriti stranac.</p>		<p>(4) Pozivno pismo izdaje se na propisanom obrascu i sadrži izjavu pozivaoca da na sebe preuzima obavezu da osigura smještaj, pokrrije troškove liječenja, osigura izdržavanje i podmiri ostale troškove koji mogu nastati za vrijeme boravka stranca u BiH, troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH, ako te obaveze ne može podmiriti stranac.</p>
		<p>(5) Pozivno pismo ovjerava Služba po mjestu prebivališta, odnosno sjedišta pozivaoca, na</p>

<p>druge troškove izlaska stranca iz BiH, ako te obaveze ne može podmiriti stranac.</p> <p>(5) Pozivno pismo ovjerava Služba po mjestu prebivališta, odnosno sjedišta pozivaoca, na osnovu dokaza dostavljenih uz zahtjev i nakon izvršenih operativnih provjera. Rok važenja pozivnog pisma je 180 dana od dana ovjere.</p> <p>(6) U slučaju iz stava (3) ovog člana, Služba ovjerava pozivno pismo i na osnovu dokaza o istinitosti svrhe spajanja porodice.</p> <p>(7) Služba može ovjeriti i grupno pozivno pismo za najmanje pet, a najviše 50 lica koja putuju na zajednički pasoš.</p> <p>(8) Pozivnim pismom, u smislu ovog zakona, smatra se i službeni akt državnog, entitetskog ili kantonalnog organa vlasti, organa vlasti Brčko Distrikta BiH, kao i diplomatsko-konzularnog predstavništva strane države ili međunarodne organizacije koja ima diplomatski status u BiH.</p>		<p>osnovu dokaza dostavljenih uz zahtjev i nakon izvršenih operativnih provjera. Rok važenja pozivnog pisma je 180 dana od dana ovjere. Ako nisu ispunjeni uslovi, Služba odbija zahtjev za ovjeru pozivnog pisma o čemu se podnosioc zahtjeva usmeno obavještava.</p> <p>(6) U slučaju iz stava (3) ovog člana, Služba ovjerava pozivno pismo i na osnovu dokaza o istinitosti svrhe spajanja porodice.</p> <p>(7) Služba može ovjeriti i grupno pozivno pismo za najmanje pet, a najviše 50 lica koja putuju na zajednički pasoš.</p> <p>(8) Pozivnim pismom, u smislu ovog zakona, smatra se i službeni akt državnog, entitetskog ili kantonalnog organa vlasti, organa vlasti Brčko Distrikta BiH, kao i diplomatsko-konzularnog predstavništva strane države ili međunarodne organizacije koja ima diplomatski status u BiH.</p>
<p><b>Član 34.</b> <b>(Nadležnost i mjesto izdavanja vize)</b></p>	<p><b>Član 16.</b> U članu 34. (Nadležnost i mjesto izdavanja vize) iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:</p>	<p><b>Član 34.</b> <b>(Nadležnost i mjesto izdavanja vize)</b></p>



<p>(1) Vizu izdaje DKPBiH, a može je izdati i diplomatsko-konzularno predstavništvo druge države s kojom je BiH zaključila ugovor.</p> <p>(2) Stranac je dužan pribaviti vizu prije ulaska u BiH, a na poziv organa iz stava (1) ovog člana dužan je zahtjev za izdavanje vize podnijeti lično.</p> <p>(3) Prije izdavanja vize, DKPBiH dužan je u slučajevima predviđenim ovim zakonom zatražiti prethodnu saglasnost Službe.</p> <p>(4) Protiv rješenja kojim se zahtjev za izdavanje vize odbija može se podnijeti žalba MVP-u, putem DKP-a, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.</p> <p>(5) Izuzetno od st. (1) i (2) ovog člana, ako to zahtijevaju razlozi sigurnosti BiH, humanitarni, ozbiljni profesionalni ili lični razlozi, vizu za kratkoročni boravak (Viza C) za jedan ulazak do 15 dana ili aerodromsku tranzitnu vizu (Viza A) može na granici izdati Granična policija.</p> <p>(6) Viza iz stava (5) ovog člana može se izdati samo pod uslovom da stranac:</p> <p>a) ispunjava opće uslove za ulazak u BiH iz člana 19. (<i>Opći uslovi za ulazak</i>) st. (1) i (3) ovog zakona,</p>	<p>„(3) Ne dovodeći u pitanje stav (2) ovog člana, stranac može zahtjev za izdavanje vize uz pripadajuću dokumentaciju podnijeti i elektronskim putem ukoliko je primjenjivo.“.</p> <p>Dosadašnji st. (3), (4), (5), (6) i (7) postaju st. (4), (5), (6), (7) i (8).</p>	<p>(1) Vizu izdaje DKPBiH, a može je izdati i diplomatsko-konzularno predstavništvo druge države s kojom je BiH zaključila ugovor.</p> <p>(2) Stranac je dužan pribaviti vizu prije ulaska u BiH, a na poziv organa iz stava (1) ovog člana dužan je zahtjev za izdavanje vize podnijeti lično.</p> <p>(3) Ne dovodeći u pitanje stav (2) ovog člana, stranac može zahtjev za izdavanje vize uz pripadajuću dokumentaciju podnijeti i elektronskim putem ukoliko je primjenjivo.</p> <p>(4) Prije izdavanja vize, DKPBiH dužan je u slučajevima predviđenim ovim zakonom zatražiti prethodnu saglasnost Službe.</p> <p>(5) Protiv rješenja kojim se zahtjev za izdavanje vize odbija može se podnijeti žalba MVP-u, putem DKP-a, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.</p> <p>(6) Izuzetno od st. (1) i (2) ovog člana, ako to zahtijevaju razlozi sigurnosti BiH, humanitarni, ozbiljni profesionalni ili lični razlozi, vizu za kratkoročni boravak (Viza C) za jedan ulazak do 15 dana ili aerodromsku tranzitnu vizu (Viza A) može na granici izdati Granična policija.</p>
--	--	--

<p>b) dokaže da nije bio u mogućnosti unaprijed podnijeti zahtjev za vizu i</p> <p>c) predoči dokument ili više njih kojima dokazuje nepredvidiv i neodgodiv razlog za ulazak u BiH, te garantira povratak u državu porijekla ili uobičajenog mjesta boravka.</p> <p>(7) Protiv rješenja kojim se zahtjev za izdavanje vize na granici odbija može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.</p>		<p>(7) Viza iz stava (5) ovog člana može se izdati samo pod uslovom da stranac:</p> <p>a) ispunjava opće uslove za ulazak u BiH iz člana 19. (<i>Opći uslovi za ulazak</i>) st. (1) i (3) ovog zakona,</p> <p>b) dokaže da nije bio u mogućnosti unaprijed podnijeti zahtjev za vizu i</p> <p>c) predoči dokument ili više njih kojima dokazuje nepredvidiv i neodgodiv razlog za ulazak u BiH, te garantira povratak u državu porijekla ili uobičajenog mjesta boravka.</p> <p>(8) Protiv rješenja kojim se zahtjev za izdavanje vize na granici odbija može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.</p>
<p><b>Član 36.</b> (Produženje vize)</p> <p>(1) Viza za kratkoročni boravak (Viza C) može se produžiti zbog više sile, humanitarnih, ozbiljnih profesionalnih ili ličnih razloga, a u skladu s pravilima koja važe za izdavanje vize.</p> <p>(2) Zahtjev za produženje vize podnosi se Službi najkasnije pet dana prije isteka važenja vize i odobrenja za boravak odobrenog na osnovu izdate vize. Služba donosi odluku o</p>	<p><b>Član 17.</b></p> <p>Članu 36. (Produženje vize) mijenja se i glasi:</p> <p>„Član 36. (Produženje vize)</p> <p>(1) Viza za kratkoročni boravak (Viza C) može se produžiti zbog više sile, humanitarnih ili ozbiljnih ličnih</p>	<p><b>Član 36.</b> (Produženje vize)</p> <p>(1) Viza za kratkoročni boravak (Viza C) može se produžiti zbog više sile, humanitarnih ili ozbiljnih ličnih razloga, a u skladu s pravilima koja važe za izdavanje vize.</p> <p>(2) Zahtjev za produženje vize podnosi se Službi prije isteka važenja vize i odobrenja za boravak odobrenog na osnovu izdate vize. Služba donosi</p>

<p>produženju vize u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva.</p> <p>(3) Protiv odluke kojom se zahtjev za produženje vize odbija, odnosno odbacuje, može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.</p>	<p>razloga, a u skladu s pravilima koja važe za izdavanje vize.</p> <p>(2) Zahtjev za produženje vize podnosi se Službi prije isteka važenja vize i odobrenja za boravak odobrenog na osnovu izdate vize. Služba donosi odluku o produženju vize u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva.</p> <p>(3) Do donošenja odluke po zahtjevu za produženje vize stranac može boraviti na teritoriji BiH.</p> <p>(4) Viza iz stava (1) ovog člana produžava se izdavanjem nove naljepnice vize.</p> <p>(5) Protiv odluke kojom se zahtjev za produženje vize odbija, odnosno odbacuje, može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.“.</p>	<p>odluku o produženju vize u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva.</p> <p>(3) Do donošenja odluke po zahtjevu za produženje vize stranac može boraviti na teritoriji BiH.</p> <p>(4) Viza iz stava (1) ovog člana produžava se izdavanjem nove naljepnice vize.</p> <p>(5) Protiv odluke kojom se zahtjev za produženje vize odbija, odnosno odbacuje, može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.</p>
<p><b>Član 37.</b></p> <p><b>(Odbijanje zahtjeva za izdavanje vize i izuzetno izdavanje vize iz humanitarnih razloga)</b></p> <p>(1) Zahtjev stranca za izdavanje vize odbija se ako:</p>	<p><b>Član 18.</b></p> <p>U članu 37. (Odbijanje zahtjeva za izdavanje vize i izuzetno izdavanje vize iz humanitarnih razloga) stav (1) u tački f), na kraju teksta, veznik</p>	<p><b>Član 37.</b></p> <p><b>(Odbijanje zahtjeva za izdavanje vize i izuzetno izdavanje vize iz humanitarnih razloga)</b></p> <p>(1) Zahtjev stranca za izdavanje vize odbija se ako:</p>

<p>a) ne ispunjava uslove za izdavanje vize iz člana 31. (Uslovi za izdavanje vize) ovog zakona;</p>	<p>„ili“ zamjenjuje se interpunkcijskim znakom tačka-zarez.</p>	<p>a) ne ispunjava uslove za izdavanje vize iz člana 31. (Uslovi za izdavanje vize) ovog zakona;</p>
<p>b) ne ispunjava opće uslove za ulazak u BiH iz člana 19. (Opći uslovi za ulazak) st. (1), (3), (5) i (6) ovog zakona niti se na njega primjenjuje međunarodni ugovor čija je BiH ugovorna strana ili odluka iz člana 20. (Ulazak pod posebnim uslovima) ovog zakona;</p>	<p>Iza tačke f) dodaje se nova tačka g) koja glasi:</p>	<p>b) ne ispunjava opće uslove za ulazak u BiH iz člana 19. (Opći uslovi za ulazak) st. (1), (3), (5) i (6) ovog zakona niti se na njega primjenjuje međunarodni ugovor čija je BiH ugovorna strana ili odluka iz člana 20. (Ulazak pod posebnim uslovima) ovog zakona;</p>
<p>c) se stranac ne odazove pozivu DKP-a BiH da zahtjev za izdavanje vize podnese lično;</p>	<p>„g) postoji opravdana sumnja u vjerodostojnost priloženih isprava i njihovog sadržaja, istinitost izjava stranca ili u njegovu namjeru da će napustiti područje BiH prije isteka roka važenja zatražene vize, ili;</p>	<p>c) se stranac ne odazove pozivu DKP-a BiH da zahtjev za izdavanje vize podnese lično;</p>
<p>d) je stranac već boravio u BiH 90 dana tokom perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka;</p>	<p>Dosadašnja tačka g) postaje tačka h).</p>	<p>d) je stranac već boravio u BiH 90 dana tokom perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka;</p>
<p>e) rok važenja pasosa stranca u koji se unosi viza ističe za manje od tri mjeseca od posljednjeg dana namjeravanog boravka u BiH ili pasoš nema najmanje dvije prazne stranice ili nije izdat u prethodnih 10 godina, uvažavajući izuzetke propisane u članu 26. stav (3) ovog zakona;</p>	<p></p>	<p>e) rok važenja pasosa stranca u koji se unosi viza ističe za manje od tri mjeseca od posljednjeg dana namjeravanog boravka u BiH ili pasoš nema najmanje dvije prazne stranice ili nije izdat u prethodnih 10 godina, uvažavajući izuzetke propisane u članu 26. stav (3) ovog zakona;</p>
<p>f) odbije dati biometrijske podatke prilikom predaje zahtjeva ili</p>	<p></p>	<p>f) odbije dati biometrijske podatke prilikom predaje zahtjeva;</p>
<p>g) stranac prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje vize na granici ne dokaže nepredvidive i neodgovodne razloge za ulazak</p>	<p></p>	<p>g) postoji opravdana sumnja u vjerodostojnost priloženih isprava i njihovog sadržaja, istinitost izjava stranca ili u njegovu namjeru da će</p>

<p>(2) Zahtjev za izdavanje vize može se odbiti strancu koji nije platio troškove nadzora i/ili troškove udaljenja iz BiH.</p> <p>(3) Izuzetno od stava (1) ovog člana, viza se može izdati iz humanitarnih razloga ili ako je to u interesu BiH ili je to u skladu s prihvaćenim međunarodnim obavezama.</p>		<p>napustiti područje BiH prije isteka roka važenja zatražene vize, ili;</p> <p>h) stranac prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje vize na granici ne dokaže nepredvidive i neodgodive razloge za ulazak.</p> <p>(2) Zahtjev za izdavanje vize može se odbiti strancu koji nije platio troškove nadzora i/ili troškove udaljenja iz BiH.</p> <p>(3) Izuzetno od stava (1) ovog člana, viza se može izdati iz humanitarnih razloga ili ako je to u interesu BiH ili je to u skladu s prihvaćenim međunarodnim obavezama.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Član 38.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Poništenje i ukidanje vize)</b></p> <p>(1) Viza se poništava ako se naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uslovi za njeno izdavanje ili ako postoje ozbiljni razlozi za sumnju da je dobivena na prevaru.</p> <p>(2) Viza se ukida ako se utvrdi da više ne postoje uslovi za njeno izdavanje.</p> <p>(3) Vizu može poništiti ili ukinuti DKPBiH, Granična policija ili Služba.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 19.</b></p> <p>U članu 38. (Poništenje i ukidanje vize) stav (8) mijenja se i glasi:</p> <p>„(8) Ako je viza poništena ili ukinuta, preko naljepnice vize otiskuje se štambilj „PONIŠTENO“ ili „UKINUTO“, a optički promjenjivi element naljepnice vize, sigurnosni element s učinkom skrivenog prikaza kao i riječ „viza“ se prectavaju i na taj način poništavaju.“.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 38.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Poništenje i ukidanje vize)</b></p> <p>(1) Viza se poništava ako se naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uslovi za njeno izdavanje ili ako postoje ozbiljni razlozi za sumnju da je dobivena na prevaru.</p> <p>(2) Viza se ukida ako se utvrdi da više ne postoje uslovi za njeno izdavanje.</p> <p>(3) Vizu može poništiti ili ukinuti DKPBiH, Granična policija ili Služba.</p>

<p>(4) Rješenje o poništenju ili ukidanju vize dostavlja se strancu na propisanom obrascu.</p> <p>(5) Protiv rješenja iz stava (4) ovog člana stranac može podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, putem nadležnog DKP-a BiH.</p> <p>(6) Ako je rješenje iz stava (4) ovog člana donio DKPBiH, o žalbi na rješenje odlučuje MVP, a ako je to rješenje donijela Granična policija ili Služba, o žalbi odlučuje Ministarstvo. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.</p> <p>(7) Viza se može ukinuti i na zahtjev stranca kojem je izdata i u tom slučaju žalba nije dopuštena.</p> <p>(8) Ako je viza poništena ili ukinuta, preko naljepnice vize otiskuje se štambij "PONIŠTENO" ili „UKINUTO“ ili drugi odgovarajući znak.</p> <p>(9) Organ koji je poništio ili ukinuo vizu dužan je o tome obavijestiti Ministarstvo i organ koji je izdao vizu.</p>		<p>(4) Rješenje o poništenju ili ukidanju vize dostavlja se strancu na propisanom obrascu.</p> <p>(5) Protiv rješenja iz stava (4) ovog člana stranac može podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, putem nadležnog DKP-a BiH.</p> <p>(6) Ako je rješenje iz stava (4) ovog člana donio DKPBiH, o žalbi na rješenje odlučuje MVP, a ako je to rješenje donijela Granična policija ili Služba, o žalbi odlučuje Ministarstvo. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.</p> <p>(7) Viza se može ukinuti i na zahtjev stranca kojem je izdata i u tom slučaju žalba nije dopuštena.</p> <p>(8) Ako je viza poništena ili ukinuta, preko naljepnice vize otiskuje se štambij "PONIŠTENO" ili „UKINUTO“, a optički promjenjivi element naljepnice vize, sigurnosni element s učinkom skrivenog prikaza kao i riječ „viza“ se precrtaavaju i na taj način poništavaju.</p> <p>(9) Organ koji je poništio ili ukinuo vizu dužan je o tome obavijestiti Ministarstvo i organ koji je izdao vizu.</p>
<p>Član 20.</p>		

<p align="center"><b>Član 39.</b></p> <p align="center"><b>(Razlozi za poništenje ili ukidanje vize)</b></p> <p>(1) Viza se strancu poništava ili ukida ako:</p> <p>a) ima lažnu ili krivotvorenu putnu ispravu;</p> <p>b) boravi suprotno svrsi planiranog ulaska i boravka;</p> <p>c) nema sredstava za izdržavanje za vrijeme namjeravanog boravka ili za povratak u državu porijekla ili uobičajenog boravka ili za tranzit u treću državu ili nije u mogućnosti zakonito pribaviti ta sredstva;</p> <p>d) boravi u BiH duže od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka;</p> <p>e) ima na snazi mjeru zabrane ulaska u BiH;</p> <p>f) predstavlja prijetnju javnom poretku, sigurnosti ili međunarodnim odnosima BiH;</p> <p>g) ne poštuje javni poredak BiH ili preduzme aktivnost koja narušava sigurnost BiH ili je član organizacije koja planira ili preduzme takve aktivnosti ili organizira ili je u vezi s organiziranjem bespravnog ulaska, boravka ili izlaska pojedinca ili grupe u ili iz BiH, ili</p>	<p>U članu 39. (Razlozi za poništenje ili ukidanje vize) stav (1) u tački f) iza riječi „sigurnosti“ dodaje se interpunkcijski znak zarez i riječi: „javnom zdravlju“.</p>	<p align="center"><b>Član 39.</b></p> <p align="center"><b>(Razlozi za poništenje ili ukidanje vize)</b></p> <p>(1) Viza se strancu poništava ili ukida ako:</p> <p>a) ima lažnu ili krivotvorenu putnu ispravu;</p> <p>b) boravi suprotno svrsi planiranog ulaska i boravka;</p> <p>c) nema sredstava za izdržavanje za vrijeme namjeravanog boravka ili za povratak u državu porijekla ili uobičajenog boravka ili za tranzit u treću državu ili nije u mogućnosti zakonito pribaviti ta sredstva;</p> <p>d) boravi u BiH duže od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka;</p> <p>e) ima na snazi mjeru zabrane ulaska u BiH;</p> <p>f) predstavlja prijetnju javnom poretku, sigurnosti, javnom zdravlju ili međunarodnim odnosima BiH;</p> <p>g) ne poštuje javni poredak BiH ili preduzme aktivnost koja narušava sigurnost BiH ili je član organizacije koja planira ili preduzme takve aktivnosti ili organizira ili je u vezi s organiziranjem bespravnog ulaska, boravka ili</p>
---	--	--

<p>organizira ili na bilo koji način učestvuje u trgovini ljudima ili na bilo koji način učestvuje u kriminalnoj aktivnosti ili postoji međunarodna potjernica;</p> <p>h) je prekršio propise kojima se regulira prelazak državne granice, bez obzira na to da li je povreda propisa nastala pri ulasku ili izlasku iz BiH;</p> <p>i) je dao pogrešne podatke ili prikrio okolnosti važne za izdavanje vize;</p> <p>j) obavlja djelatnost za koju je potrebna radna dozvola, a nema radnu dozvolu u BiH;</p> <p>k) je pravosnažno osuđen za krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna;</p> <p>l) nema valjano putno zdravstveno osiguranje;</p> <p>m) nema namjeru napustiti teritoriju BiH prije isteka vize;</p> <p>n) podnese zahtjev za ukidanje vize.</p> <p>(2) Osnovi za utvrđivanje razloga za poništenje ili ukidanje vize koji su propisani u stavu (1) ovog člana mogu biti: dokazi ili saznanja kojima raspolaže Granična policija, Služba ili DKPBiH u skladu sa svojim</p>		<p>izlaska pojedinca ili grupe u ili iz BiH, ili organizira ili na bilo koji način učestvuje u trgovini ljudima ili na bilo koji način učestvuje u kriminalnoj aktivnosti ili postoji međunarodna potjernica;</p> <p>h) je prekršio propise kojima se regulira prelazak državne granice, bez obzira na to da li je povreda propisa nastala pri ulasku ili izlasku iz BiH;</p> <p>i) je dao pogrešne podatke ili prikrio okolnosti važne za izdavanje vize;</p> <p>j) obavlja djelatnost za koju je potrebna radna dozvola, a nema radnu dozvolu u BiH;</p> <p>k) je pravosnažno osuđen za krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna;</p> <p>l) nema valjano putno zdravstveno osiguranje;</p> <p>m) nema namjeru napustiti teritoriju BiH prije isteka vize;</p> <p>n) podnese zahtjev za ukidanje vize.</p> <p>(2) Osnovi za utvrđivanje razloga za poništenje ili ukidanje vize koji su propisani u stavu (1) ovog člana mogu biti: dokazi ili saznanja kojima raspolaže Granična policija, Služba ili DKPBiH</p>
---	--	--



<p>nadležnostima, postojanje međunarodne potjernice, pravosnažne sudske odluke ili obavještenja ili informacije nadležnih organa i službi sigurnosti u BiH.</p> <p>(3) Strancu kojem je viza ukinuta ili poništena na teritoriji BiH iz razloga propisanih u stavu (1) tač. a), e), f), g), h), i), j) i k) ovog člana može se izreći i mjera protjerivanja.</p> <p>(4) Strancu kojem je viza poništena ili ukinuta na teritoriji BiH, a nije izrečena mjera protjerivanja, određuje se rok u kojem može dobrovoljno napustiti BiH, a koji ne može biti duži od osam dana.</p> <p>(5) Organ koji je ukinuo ili poništio vizu o tome obavještava organ koji je vizu izdao.</p>		<p>u skladu sa svojim nadležnostima, postojanje međunarodne potjernice, pravosnažne sudske odluke ili obavještenja ili informacije nadležnih organa i službi sigurnosti u BiH.</p> <p>(3) Strancu kojem je viza ukinuta ili poništena na teritoriji BiH iz razloga propisanih u stavu (1) tač. a), e), f), g), h), i), j) i k) ovog člana može se izreći i mjera protjerivanja.</p> <p>(4) Strancu kojem je viza poništena ili ukinuta na teritoriji BiH, a nije izrečena mjera protjerivanja, određuje se rok u kojem može dobrovoljno napustiti BiH, a koji ne može biti duži od osam dana.</p> <p>(5) Organ koji je ukinuo ili poništio vizu o tome obavještava organ koji je vizu izdao.</p>
<p><b>Član 40.</b></p> <p><b>(Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s ulaskom stranaca)</b></p> <p>(1) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo komunikacija i prometa), donosi podzakonski propis kojim se detaljnije uređuju obaveze prijevoznika koji dovozi stranca na granični prijelaz BiH.</p>	<p><b>Član 21.</b></p> <p>U članu 40. (Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s ulaskom stranaca) u stavu (3), na kraju teksta, iza interpunkcijskog znaka tačka, dodaje se tekst koji glasi:</p> <p>„Tehničke specifikacije obrasca naljepnice vize označavaju se odgovarajućim stepenom tajnosti u</p>	<p><b>Član 40.</b></p> <p><b>(Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s ulaskom stranaca)</b></p> <p>(1) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo komunikacija i prometa), donosi podzakonski propis kojim se detaljnije uređuju obaveze prijevoznika koji dovozi stranca na granični prijelaz BiH.</p>

<p>(2) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja MVP-a, donosi podzakonski propis kojim se utvrđuje najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca u BiH.</p> <p>(3) Nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva, MVP donosi podzakonski propis kojim se propisuje izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje vize i naljepnice vize, postupanje prilikom izdavanja aerodromske tranzitne vize (Viza A) i vize za kratkoročni boravak (Viza C) u DKP-u BiH, rok važenja aerodromske tranzitne vize (Viza A), te uređuju i druga pitanja o izdavanju ovih viza.</p> <p>(4) Nakon pribavljene saglasnosti Ministarstva i Službe, MVP donosi podzakonski propis kojim se uređuje postupak izdavanja vize za dugoročni boravak (Viza D) i druga pitanja o uslovima za izdavanje ove vize.</p> <p>(5) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja Granične policije, donosi podzakonski propis o graničnim prijelazima na kojima je moguće izdavanje vize.</p> <p>(6) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja MVP-a, Službe i Granične policije, donosi podzakonski propis kojim se uređuje</p>	<p>skladu sa propisima iz oblasti zaštite tajnih podataka.“</p>	<p>(2) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja MVP-a, donosi podzakonski propis kojim se utvrđuje najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca u BiH.</p> <p>(3) Nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva, MVP donosi podzakonski propis kojim se propisuje izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje vize i naljepnice vize, postupanje prilikom izdavanja aerodromske tranzitne vize (Viza A) i vize za kratkoročni boravak (Viza C) u DKP-u BiH, rok važenja aerodromske tranzitne vize (Viza A), te uređuju i druga pitanja o izdavanju ovih viza. Tehničke specifikacije obrasca naljepnice vize označavaju se odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa propisima iz oblasti zaštite tajnih podataka.</p> <p>(4) Nakon pribavljene saglasnosti Ministarstva i Službe, MVP donosi podzakonski propis kojim se uređuje postupak izdavanja vize za dugoročni boravak (Viza D) i druga pitanja o uslovima za izdavanje ove vize.</p> <p>(5) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja Granične policije, donosi podzakonski propis o graničnim prijelazima na kojima je moguće izdavanje vize.</p>
---	---	--

<p>postupanje prilikom ulaska stranaca u BiH, izdavanje vize na granici, izgled i sadržaj obrasca pozivnog pisma i postupanje prilikom ovjere pozivnog pisma, obrazac rješenja o odbijanju ulaska i postupanje prilikom odbijanja ulaska u BiH, te druga pitanja o uslovima ulaska u BiH.</p>		<p>(6) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja MVP-a, Službe i Granične policije, donosi podzakonski propis kojim se uređuje postupanje prilikom ulaska stranaca u BiH, izdavanje vize na granici, izgled i sadržaj obrasca pozivnog pisma i postupanje prilikom ovjere pozivnog pisma, obrazac rješenja o odbijanju ulaska i postupanje prilikom odbijanja ulaska u BiH, te druga pitanja o uslovima ulaska u BiH.</p>
<p><b>Član 48.</b></p> <p><b>(Osnov za odobrenje privremenog boravka)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak može se odobriti strancu koji namjerava boraviti ili boravi u BiH po osnovu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) spajanja porodice,</li> <li>b) obrazovanja,</li> <li>c) humanitarnih razloga,</li> <li>d) rada s radnom dozvolom,</li> <li>e) rada bez radne dozvole, ili</li> <li>f) drugih opravdanih razloga.</li> </ul>	<p><b>Član 22.</b></p> <p>U članu 48. (Osnov za odobrenje privremenog boravka) u stavu (5), na kraju teksta briše se interpunkcijski znak tačka i dodaju riječi: „ako ovim zakonom nije drugačije propisano.“.</p>	<p><b>Član 48.</b></p> <p><b>(Osnov za odobrenje privremenog boravka)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak može se odobriti strancu koji namjerava boraviti ili boravi u BiH po osnovu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) spajanja porodice,</li> <li>b) obrazovanja,</li> <li>c) humanitarnih razloga,</li> <li>d) rada s radnom dozvolom,</li> <li>e) rada bez radne dozvole, ili</li> <li>f) drugih opravdanih razloga.</li> </ul>

<p>(2) Odobrenje privremenog boravka može se izuzetno izdati i po osnovu vlasništva na nepokretnoj imovini, ako postoji efektivna veza stranca s BiH.</p> <p>(3) Privremeni boravak odobrava se na period do jedne godine, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.</p> <p>(4) Privremeni boravak iz humanitarnih razloga u slučaju iz člana 58. (<i>Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga</i>) stav (2) tačka a) ovog zakona odobrava se na period najduže do šest mjeseci.</p> <p>(5) Produženje privremenog boravka može se odobriti na zahtjev stranca, ali samo po istom osnovu po kojem mu je odobren privremeni boravak čije produženje traži.</p>		<p>(2) Odobrenje privremenog boravka može se izuzetno izdati i po osnovu vlasništva na nepokretnoj imovini, ako postoji efektivna veza stranca s BiH.</p> <p>(3) Privremeni boravak odobrava se na period do jedne godine, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.</p> <p>(4) Privremeni boravak iz humanitarnih razloga u slučaju iz člana 58. (<i>Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga</i>) stav (2) tačka a) ovog zakona odobrava se na period najduže do šest mjeseci.</p> <p>(5) Produženje privremenog boravka može se odobriti na zahtjev stranca, ali samo po istom osnovu po kojem mu je odobren privremeni boravak čije produženje traži ako ovim zakonom nije drugačije propisano.</p>
<p><b>Član 49.</b></p> <p><b>(Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka)</b></p> <p>(1) Strancu se može odobriti privremeni boravak ako dostavi:</p> <p>a) dokaz kojim opravdava postojanje osnova za odobrenje privremenog boravka,</p>	<p><b>Član 23.</b></p> <p>U članu 49. (Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka) stav (3) iza riječi „tač.“ dodaje se slovo i zagrada „d),“.</p>	<p><b>Član 49.</b></p> <p><b>(Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka)</b></p> <p>(1) Strancu se može odobriti privremeni boravak ako dostavi:</p> <p>a) dokaz kojim opravdava postojanje osnova za odobrenje privremenog boravka,</p>

<p>b) pasoš s rokom važenja najmanje tri mjeseca dužim od perioda na koji traži odobrenje privremenog boravka,</p> <p>c) dokaz da raspolaže sredstvima za izdržavanje, kako ne bi tokom boravka u BiH postao korisnik socijalne pomoći,</p> <p>d) dokaz o odgovarajućem smještaju,</p> <p>e) dokaz o zdravstvenom osiguranju,</p> <p>f) ljekarsko uvjerenje, izdato najkasnije tri mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva, iz kojeg je vidljivo da ne boluje od bolesti koje predstavljaju prijetnju javnom zdravlju u BiH, izuzimajući slučajeve kada je oboljenje nastupilo nakon odobrenog prvog privremenog boravka u BiH i</p> <p>g) potvrdu koju je izdao nadležni organ države porijekla da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za boravak.</p> <p>(2) Smatra se da stranac koji ima radnu dozvolu za rad u BiH ispunjava uslove koji se odnose na posjedovanje sredstava za izdržavanje i zdravstveno osiguranje.</p>	<p>b) pasoš s rokom važenja najmanje tri mjeseca dužim od perioda na koji traži odobrenje privremenog boravka,</p> <p>c) dokaz da raspolaže sredstvima za izdržavanje, kako ne bi tokom boravka u BiH postao korisnik socijalne pomoći,</p> <p>d) dokaz o odgovarajućem smještaju,</p> <p>e) dokaz o zdravstvenom osiguranju,</p> <p>f) ljekarsko uvjerenje, izdato najkasnije tri mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva, iz kojeg je vidljivo da ne boluje od bolesti koje predstavljaju prijetnju javnom zdravlju u BiH, izuzimajući slučajeve kada je oboljenje nastupilo nakon odobrenog prvog privremenog boravka u BiH i</p> <p>g) potvrdu koju je izdao nadležni organ države porijekla da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za boravak.</p> <p>(2) Smatra se da stranac koji ima radnu dozvolu za rad u BiH ispunjava uslove koji se odnose na posjedovanje sredstava za izdržavanje i zdravstveno osiguranje.</p>
--	--

<p>(3) Ako stranac podnosi zahtjev za produženje privremenog boravka, dužan je dostaviti dokaz da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, izdat od nadležnog organa u BiH, a može se izuzeti od obaveze pribavljanja dokaza iz stava (1) tač. f) i g) ovog člana, o čemu odlučuje Služba.</p> <p>(4) Stranac dnevni migrant koji podnosi zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu obrazovanja, rada s radnom dozvolom ili bez radne dozvole izuzet je od obaveze pribavljanja dokaza o odgovarajućem smještaju iz stava (1) tačka d) ovog člana.</p>		<p>(3) Ako stranac podnosi zahtjev za produženje privremenog boravka, dužan je dostaviti dokaz da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, izdat od nadležnog organa u BiH, a može se izuzeti od obaveze pribavljanja dokaza iz stava (1) tač. d), f) i g) ovog člana, o čemu odlučuje Služba.</p> <p>(4) Stranac dnevni migrant koji podnosi zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu obrazovanja, rada s radnom dozvolom ili bez radne dozvole izuzet je od obaveze pribavljanja dokaza o odgovarajućem smještaju iz stava (1) tačka d) ovog člana.</p>
<p><b>Član 50.</b> <b>(Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice može se odobriti članovima uže porodice:</p> <p>a) državljanina BiH koji ima prebivalište u BiH,</p> <p>b) stranca s odobrenim stalnim boravkom u BiH, stranca kojom je odobren privremeni boravak u BiH kao nosiocu plave karté, stranca koji boravi po osnovu odobrenog privremenog</p>	<p><b>Član 24.</b> <b>Član 50. (Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice) mijenja se i glasi:</b></p> <p>„Član 50. <b>(Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice može se odobriti članovima uže porodice:</p> <p>a) državljanina BiH koji ima prebivalište u BiH,</p>	<p><b>Član 50.</b> <b>(Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice može se odobriti članovima uže porodice:</p> <p>a) državljanina BiH koji ima prebivalište u BiH,</p> <p>b) stranca s odobrenim stalnim boravkom u BiH, stranca kojom je odobren privremeni boravak u BiH kao nosiocu plave karté, stranca kojom je odobren privremeni boravak u BiH godinu dana ili duže i koji ima osnovane izgleda za odobrenje</p>

<p>boravka u BiH godinu dana ili duže i koji ima osnovane izglede za odobrenje stalnog boravka u BiH ili stranca s priznatim izbjegličkim statusom.</p> <p>(2) Privremeni boravak iz stava (1) ovog člana, na zahtjev stranca koji dolazi u BiH radi spajanja porodice, može se odobriti uz uslove iz člana 49. (Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona ako:</p>	<p>b) stranca s odobrenim stalnim boravkom u BiH, stranca kojem je odobren privremeni boravak u BiH kao nosiocu plave karte, stranca kojem je odobren privremeni boravak u BiH godinu dana ili duže i koji ima osnovane izglede za odobrenje stalnog boravka u BiH ili stranca s priznatim izbjegličkim statusom.</p>	<p>stalnog boravka u BiH ili stranca s priznatim izbjegličkim statusom.</p> <p>(2) Izuzetno od stava (1) tačka b) ovog zakona, privremeni boravak po osnovu spajanja porodice može se odobriti članovima uže porodice stranca kojem je odobren privremeni boravak u BiH u svrhu naučnog istraživanja i kada mu je privremeni boravak odobren na period kraći od godinu dana i kada taj stranac nema osnovane izglede za odobrenje stalnog boravka u BiH.</p>
<p>a) državljanin BiH, stranac s odobrenim boravkom u BiH ili stranac s priznatim izbjegličkim statusom ima osiguran smještaj za sebe i članove porodice za koje traži odobrenje boravka po osnovu spajanja porodice, te da ima stalni izvor prihoda, odnosno da raspolaže sredstvima dovoljnim za izdržavanje u BiH lica za koja se traži spajanje porodice i</p>	<p>(2) Izuzetno od stava (1) tačka b) ovog zakona, privremeni boravak po osnovu spajanja porodice može se odobriti članovima uže porodice stranca kojem je odobren privremeni boravak u BiH u svrhu naučnog istraživanja i kada mu je privremeni boravak odobren na period kraći od godinu dana i kada taj stranac nema osnovane izglede za odobrenje stalnog boravka u BiH.</p>	<p>(3) Privremeni boravak iz stava (1) ovog člana, na zahtjev stranca koji dolazi u BiH radi spajanja porodice, može se odobriti uz uslove iz člana 49. (Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona ako:</p>
<p>b) državljanin BiH, stranac s odobrenim boravkom u BiH ili stranac s priznatim izbjegličkim statusom ima zdravstveno osiguranje za sebe i članove porodice za koje traži odobrenje boravka po osnovu spajanja porodice.</p> <p>(3) Članovima uže porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se:</p>	<p>(3) Privremeni boravak iz stava (1) ovog člana, na zahtjev stranca koji dolazi u BiH radi spajanja porodice, može se odobriti uz uslove iz člana 49. (Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona ako:</p>	<p>a) državljanin BiH, stranac s odobrenim boravkom u BiH ili stranac s priznatim izbjegličkim statusom ima osiguran smještaj za sebe i članove porodice za koje traži odobrenje boravka po osnovu spajanja porodice, te da ima stalni izvor prihoda, odnosno da raspolaže sredstvima dovoljnim za izdržavanje u BiH lica za koja se traži spajanje porodice i</p> <p>b) stranac s odobrenim boravkom u BiH ili stranac s priznatim izbjegličkim statusom ima zdravstveno osiguranje za sebe i članove porodice za koje traži odobrenje boravka po</p>

<p>a) braćni odnosno vanbraćni partner državljanina BiH, ili stranca s odobrenim boravkom u BiH, ili stranca s priznatim izbjegličkim statusom, pod uslovom da je brak, odnosno vanbraćna zajednica pravovajšana u BiH u skladu s članom 6. (<i>Definicije</i>) tač. 1) i m) ovog zakona;</p> <p>b) djeca do 18 godina ili punoljetna izdržavana djeca koja su na redovnom školovanju do 26 godina ili poslovno ili radno nesposobna punoljetna djeca, koja žive u zajedničkom domaćinstvu, rođena u braku, van braka, usvojena ili djeca braćnih i vanbraćnih partnera, koja nisu osnovala vlastitu porodicu, i</p> <p>c) izdržavani roditelji.</p> <p>(4) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice članovima uže porodice državljanina BiH koji ima prebivalište u BiH iz stava (1) tačka a) ovog člana odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren.</p> <p>(5) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice članovima uže porodice stranca iz stava (1) tačka b) ovog člana odobrava se na period u kojem je privremeni boravak odobren strancu s kojim se spaja porodica, a najduže do</p>	<p>a) državljanin BiH, stranac s odobrenim boravkom u BiH ili stranac s priznatim izbjegličkim statusom ima osiguran smještaj za sebe i članove porodice za koje traži odobrenje boravka po osnovu spajanja porodice, te da ima stalni izvor prihoda, odnosno da raspolaže sredstvima dovoljnim za izdržavanje u BiH lica za koja se traži spajanje porodice i</p> <p>b) stranac s odobrenim boravkom u BiH ili stranac s priznatim izbjegličkim statusom ima zdravstveno osiguranje za sebe i članove porodice za koje traži odobrenje boravka po osnovu spajanja porodice.</p> <p>(4) Članovima uže porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se:</p> <p>a) braćni odnosno vanbraćni partner državljanina BiH, ili stranca s odobrenim boravkom u BiH, ili stranca s priznatim izbjegličkim statusom, pod uslovom da je brak, odnosno vanbraćna zajednica pravovajšana u BiH u skladu s članom 6. (<i>Definicije</i>) tač. 1) i m) ovog zakona;</p>	<p>osnovu spajanja porodice.</p> <p>(4) Članovima uže porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se:</p> <p>a) braćni odnosno vanbraćni partner državljanina BiH, ili stranca s odobrenim boravkom u BiH, ili stranca s priznatim izbjegličkim statusom, pod uslovom da je brak, odnosno vanbraćna zajednica pravovajšana u BiH u skladu s članom 6. (<i>Definicije</i>) tač. 1) i m) ovog zakona;</p> <p>b) djeca do 18 godina ili punoljetna izdržavana djeca koja su na redovnom školovanju do 26 godina ili poslovno ili radno nesposobna punoljetna djeca, koja žive u zajedničkom domaćinstvu, rođena u braku, van braka, usvojena ili djeca braćnih i vanbraćnih partnera, koja nisu osnovala vlastitu porodicu, i</p> <p>c) izdržavani roditelji.</p> <p>(5) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice članovima uže porodice državljanina BiH koji ima prebivalište u BiH iz stava (1) tačka a) ovog člana odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren.</p> <p>(6) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice članovima uže porodice stranca iz</p>
--	--	---



<p>jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren.</p> <p>(6) Izuzetno od st. (4) i (5) ovog člana, punoljetni stranac koji boravi u BiH neprekidno tri godine po osnovu privremenog boravka odobrenog radi spajanja porodice može podnijeti zaseban zahtjev za odobrenje privremenog boravka po nekom drugom osnovu, ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom za odobrenje privremenog boravka po nekom drugom osnovu osim spajanja porodice.</p> <p>(7) Član porodice kojem je odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice sa strancem kojem je odobren privremeni boravak kao nosiocu plave karte ima pravo na rad u BiH u skladu s ovim zakonom.</p>	<p>b) djeca do 18 godina ili punoljetna izdržavana djeca koja su na redovnom školovanju do 26 godina ili poslovno ili radno nesposobna punoljetna djeca, koja žive u zajedničkom domaćinstvu, rođena u braku, van braka, usvojena ili djeca bračnih i vanbračnih partnera, koja nisu osnovala vlastitu porodicu, i</p> <p>c) izdržavani roditelji.</p> <p>(5) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice članovima uže porodice državljanina BiH koji ima prebivalište u BiH iz stava (1) tačka a) ovog člana odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren.</p> <p>(6) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice članovima uže porodice stranca iz stava (1) tačka b) ovog člana odobrava se na period u kojem je privremeni boravak odobren strancu s kojim se spaja porodica, a najduže do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren.</p>	<p>stava (1) tačka b) ovog člana odobrava se na period u kojem je privremeni boravak odobren strancu s kojim se spaja porodica, a najduže do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren.</p> <p>(7) Izuzetno od st. (5) i (6) ovog člana, punoljetni stranac koji boravi u BiH neprekidno tri godine po osnovu privremenog boravka odobrenog radi spajanja porodice, odnosno neprekidno dvije godine ako se radi o spajanju porodice sa nositeljem plave karte, može podnijeti zaseban zahtjev za odobrenje privremenog boravka po nekom drugom osnovu, ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom za odobrenje privremenog boravka po nekom drugom osnovu osim spajanja porodice.</p> <p>(8) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice članovima uže porodice nositelja plave karte izdaje se na period važenja plave karte ako je to moguće s obzirom na period važenja njihovih pasosa. Član porodice kojem je odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice sa strancem kojem je odobren privremeni boravak kao nosiocu plave karte ima pravo na rad u BiH u skladu s ovim zakonom.</p> <p>(9) Na članove uže porodice nositelja plave karte kojima je odobreno spajanje porodice sa nositeljem plave karte ne primjenjuje se nikakav rok u odnosu na njihov pristup tržištu rada, s tim</p>
--	--	---

	<p>(7) Izuzetno od st. (5) i (6) ovog člana, punoljetni stranac koji boravi u BiH neprekidno tri godine po osnovu privremenog boravka odobrenog radi spajanja porodice, odnosno neprekidno dvije godine ako se radi o spajanju porodice sa nositeljem plave karte, može podnijeti zaseban zahtjev za odobrenje privremenog boravka po nekom drugom osnovu, ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom za odobrenje privremenog boravka po nekom drugom osnovu osim spajanja porodice.</p> <p>(8) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice članovima uže porodice nositelja plave karte izdaje se na period važenja plave karte ako je to moguće s obzirom na period važenja njihovih pasosa. Član porodice kojim je odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice sa strancem kojim je odobren privremeni boravak kao nosiocu plave karte ima pravo na rad u BiH u skladu s ovim zakonom.</p> <p>(9) Na članove uže porodice nositelja plave karte kojima je odobreno spajanje porodice sa nositeljem plave karte ne primjenjuje se nikakav rok u</p>	<p>da ne mogu obavljati poslove koje mogu obavljati samo državljani BiH.</p>
--	---	--

<p><b>Član 53.</b></p> <p><b>(Privremeni boravak po osnovu obrazovanja)</b></p> <p>Privremeni boravak po osnovu obrazovanja može se odobriti u svrhu:</p> <p>a) osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja,</p> <p>b) visokoškolskog obrazovanja,</p> <p>c) neplaćenog pripravnništva i</p> <p>d) volonterskog rada.</p>	<p>odnosu na njihov pristup tržištu rada, s tim da ne mogu obavljati poslove koje mogu obavljati samo državljani BiH.</p>	
<p><b>Član 53.</b></p> <p><b>(Privremeni boravak po osnovu obrazovanja)</b></p> <p>Privremeni boravak po osnovu obrazovanja može se odobriti u svrhu:</p> <p>a) osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja,</p> <p>b) visokoškolskog obrazovanja,</p> <p>c) pripravnništva i</p> <p>d) volonterskog rada.</p>	<p><b>Član 25.</b></p> <p>U članu 53. (Privremeni boravak po osnovu obrazovanja) u tački c) riječ "neplaćenog" briše se.</p>	<p><b>Član 53.</b></p> <p><b>(Privremeni boravak po osnovu obrazovanja)</b></p> <p>Privremeni boravak po osnovu obrazovanja može se odobriti u svrhu:</p> <p>a) osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja,</p> <p>b) visokoškolskog obrazovanja,</p> <p>c) pripravnništva i</p> <p>d) volonterskog rada.</p>
<p><b>Član 54.</b></p> <p><b>(Privremeni boravak po osnovu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak po osnovu redovnog osnovnog obrazovanja može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (Opći uslovi</p>	<p><b>Član 26.</b></p> <p>Naziv člana 54. (Privremeni boravak po osnovu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja) mijenja se i glasi: „(Privremeni boravak po osnovu osnovnog obrazovanja)“.</p>	<p><b>Član 54.</b></p> <p><b>(Privremeni boravak po osnovu osnovnog obrazovanja)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak po osnovu redovnog osnovnog obrazovanja može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (Opći uslovi za</p>

<p><b>za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove:</b></p> <p>a) upisan je u osnovnoškolsku ustanovu,</p> <p>b) ima saglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika za planirani boravak u svrhu osnovnog obrazovanja u BiH,</p> <p>c) ima staratelja u BiH, i</p> <p>d) dostavi dokaz da je staratelj ili obrazovna ustanova ili organizacija koja provodi program raznjene učenika za njega odgovorna za vrijeme boravka u BiH naročito u pogledu smještaja, sredstava za izdržavanje, obrazovanja, zdravstvenog osiguranja i povratka.</p> <p><b>(2) Privremeni boravak po osnovu redovnog srednjoškolskog obrazovanja može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove:</b></p> <p>a) upisan je u srednjoškolsku ustanovu,</p> <p>b) ako je maloljetan, ima saglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika za planirani boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja u BiH,</p> <p>c) ima staratelja u BiH, i</p>	<p>Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:</p> <p>“(2) Privremeni boravak po osnovu osnovnog obrazovanja odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren.”.</p> <p>Dosadašnji st.(2), (3) i (4) brišu se.</p>	<p><b>odobrenje privremenog boravka) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove:</b></p> <p>a) upisan je u osnovnoškolsku ustanovu,</p> <p>b) ima saglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika za planirani boravak u svrhu osnovnog obrazovanja u BiH,</p> <p>c) ima staratelja u BiH, i</p> <p>d) dostavi dokaz da je staratelj ili obrazovna ustanova ili organizacija koja provodi program raznjene učenika za njega odgovorna za vrijeme boravka u BiH naročito u pogledu smještaja, sredstava za izdržavanje, obrazovanja, zdravstvenog osiguranja i povratka.</p> <p><b>(2) Privremeni boravak po osnovu osnovnog obrazovanja odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren.</b></p>
---	--	---

<p>d) dostavi dokaz da je staratelj ili obrazovna ustanova ili organizacija koja provodi program razmjene učenika za njega odgovorna za vrijeme boravka u BiH, naročito u pogledu smještaja, sredstava za izdržavanje, obrazovanja, zdravstvenog osiguranja i povratka.</p> <p>(3) Ako stranac upisuje posljednju godinu srednjoškolskog obrazovanja, ne može biti stariji od 20 godina života.</p> <p>(4) Privremeni boravak po osnovu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren.</p>		
<p><b>Član 54.</b></p> <p><b>(Privremeni boravak po osnovu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak po osnovu redovnog osnovnog obrazovanja može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka</i>) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove:</p> <p>a) upisan je u osnovnoškolsku ustanovu,</p>	<p><b>Član 27.</b></p> <p>Iza člana 54. (<i>Privremeni boravak po osnovu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja</i>) dodaje se novi član 54a. koji glasi:</p> <p>„Član 54a. (Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja)</p> <p>(1) Učenik je stranac kojem je odobren privremeni boravak u BiH kako bi pohađao priznati državni program ili priznati regionalni program srednjoškolskog obrazovanja kroz program razmjene učenika ili obrazovnog projekta kojim upravlja obrazovna ustanova.</p> <p>(2) Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja može se odobriti</p>	<p><b>Član 54a.</b></p> <p><b>(Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja)</b></p> <p>(1) Učenik je stranac kojem je odobren privremeni boravak u BiH kako bi pohađao priznati državni program ili priznati regionalni program srednjoškolskog obrazovanja kroz program razmjene učenika ili obrazovnog projekta kojim upravlja obrazovna ustanova.</p> <p>(2) Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja može se odobriti</p>

<p>b) ima saglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika za planirani boravak u svrhu osnovnog obrazovanja u BiH,</p>	<p>kako bi pohadao priznati državni program ili priznati regionalni program srednjoškolskog obrazovanja kroz program razmjene učenika ili obrazovnog projekta kojim upravlja obrazovna ustanova.</p>	<p>strancu koji, uz uslove iz člana 49. (Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove:</p>
<p>c) ima staratelja u BiH, i</p> <p>d) dostavi dokaz da je staratelj ili obrazovna ustanova ili organizacija koja provodi program razmjene učenika za njega odgovorna za vrijeme boravka u BiH naročito u pogledu smještaja, sredstava za izdržavanje, obrazovanja, zdravstvenog osiguranja i povratka.</p>	<p>(2) Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove:</p>	<p>a) upisan je u srednjoškolsku ustanovu redovnog srednjoškolskog obrazovanja ili učestvuje u programu razmjene učenika,</p> <p>b) ako je maloljetan, ima saglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika za planirani boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja u BiH,</p> <p>c) ima staratelja u BiH,</p> <p>d) dostavi dokaz da je staratelj ili obrazovna ustanova ili organizacija koja provodi program razmjene učenika za njega odgovorna za vrijeme boravka u BiH, naročito u pogledu troškova školovanja, smještaja, sredstava za izdržavanje, zdravstvenog osiguranja i povratka, a ukoliko učestvuje u programu razmjene učenika i dokaz da učestvuje u programu razmjene učenika.</p>
<p>(2) Privremeni boravak po osnovu redovnog srednjoškolskog obrazovanja može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove:</p>	<p>a) upisan je u srednjoškolsku ustanovu po osnovu redovnog srednjoškolskog obrazovanja ili učestvuje u programu razmjene učenika,</p> <p>b) ako je maloljetan, ima saglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika za planirani boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja u BiH,</p> <p>c) ima staratelja u BiH,</p> <p>d) dostavi dokaz da je staratelj ili obrazovna ustanova ili organizacija koja provodi program razmjene učenika za njega odgovorna za vrijeme boravka u BiH, naročito u pogledu troškova školovanja, smještaja, sredstava za izdržavanje, zdravstvenog osiguranja i povratka, a</p>	<p>b) ako je maloljetan, ima saglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika za planirani boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja u BiH, ne može biti stariji od 20 godina života.</p> <p>(3) Ako stranac upisuje posljednju godinu srednjoškolskog obrazovanja, ne može biti stariji od 20 godina života.</p> <p>(4) Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren.</p> <p>(5) Ako je privremeni boravak odobren po osnovu učestvovanja u programu razmjene ili obrazovnom projektu, privremeni boravak se</p>
<p>a) upisan je u srednjoškolsku ustanovu,</p> <p>b) ako je maloljetan, ima saglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika za planirani boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja u BiH,</p> <p>c) ima staratelja u BiH, i</p>	<p>d) dostavi dokaz da je staratelj ili obrazovna ustanova ili organizacija koja provodi program razmjene učenika za njega odgovorna za vrijeme boravka u BiH, naročito u pogledu</p>	

<p>smještaja, sredstava za izdržavanje, obrazovanja, zdravstvenog osiguranja i povratka.</p> <p>(3) Ako stranac upisuje posljednju godinu srednjoškolskog obrazovanja, ne može biti stariji od 20 godina života.</p> <p>(4) Privremeni boravak po osnovu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren.</p>	<p>ukoliko učestvuje u programu razmjene učenika i dokaz da učestvuje u programu razmjene učenika.</p> <p>(3) Ako stranac upisuje posljednju godinu srednjoškolskog obrazovanja, ne može biti stariji od 20 godina života.</p> <p>(4) Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren.</p> <p>(5) Ako je privremeni boravak odobren po osnovu učestvovanja u programu razmjene ili obrazovnom projektu, privremeni boravak se odobrava na period koji je jednak trajanju programa razmjene učenika ili obrazovnog projekta ako su kraći od godinu dana ili najduže godinu dana, a može se produžiti jednom za period potreban za završetak programa razmjene učenika ili obrazovnog projekta.“.</p>	<p>odobrava na period koji je jednak trajanju programa razmjene učenika ili obrazovnog projekta ako su kraći od godinu dana ili najduže godinu dana, a može se produžiti jednom za period potreban za završetak programa razmjene učenika ili obrazovnog projekta.</p>
<p>Član 55.</p>	<p>Član 28.</p>	<p>Član 55.</p>

<p align="center"><b>(Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka</i>) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove:</p> <p>a) da je upisan na visokoškolsku ustanovu u BiH, ili</p> <p>b) da dolazi u okviru razmjene studenata, odnosno mobilnosti mladih.</p> <p>(2) Privremeni boravak po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren.</p> <p>(3) Nakon isteka roka propisanog za trajanje redovnog visokoškolskog obrazovanja, privremeni boravak po ovom osnovu može se produžavati najduže dvije godine, uz dostavljanje dokaza o obnovi godine.</p>	<p>U članu 55. (<i>Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja</i>) stav (1) tačka a) mijenja se i glasi:</p> <p>„a) da je upisan na akreditovanu visokoškolsku ustanovu u BiH, ili“.</p> <p>Iza stava (3) dodaju se novi st. (4), (5) i (6) koji glase:</p> <p>„(4) Privremeni boravak po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja se produžava i u slučaju kada visokoškolska ustanova prestane obavljati djelatnost pod uslovom da je stranac podnio zahtjev za upis na drugu akreditovanu visokoškolsku ustanovu u okviru ekvivalentnog studijskog programa, radi završetka studija.</p> <p>(5) Listu akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje u BiH, sačinjava Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH. Lista je javno dostupna.</p> <p>(6) Izuzetno od stava (1) ovog člana, privremeni boravak po osnovu</p>	<p align="center"><b>(Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka</i>) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove:</p> <p>a) da je upisan na akreditovanu visokoškolsku ustanovu u BiH, ili</p> <p>b) da dolazi u okviru razmjene studenata, odnosno mobilnosti mladih.</p> <p>(2) Privremeni boravak po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren.</p> <p>(3) Nakon isteka roka propisanog za trajanje redovnog visokoškolskog obrazovanja, privremeni boravak po ovom osnovu može se produžavati najduže dvije godine, uz dostavljanje dokaza o obnovi godine.</p> <p>(4) Privremeni boravak po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja se produžava i u slučaju kada visokoškolska ustanova prestane obavljati djelatnost pod uslovom da je stranac podnio zahtjev za upis na drugu akreditovanu visokoškolsku ustanovu u okviru ekvivalentnog</p>
--	---	---



	<p>redovnog visokoškolskog obrazovanja može se odobriti i strancu kojem je odobrena specijalizacija u BiH od strane nadležnog organa u BiH i koji ispunjava uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka</i>) ovog zakona. Privremeni boravak po ovom osnovu odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren dok specijalizacija traje.“.</p>	<p>studijskog programa, radi završetka studija.</p> <p>(5) Listu akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje u BiH, sačinjava Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH. Lista je javno dostupna.</p> <p>(6) Izuzetno od stava (1) ovog člana, privremeni boravak po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja može se odobriti i strancu kojem je odobrena specijalizacija u BiH od strane nadležnog organa u BiH i koji ispunjava uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka</i>) ovog zakona. Privremeni boravak po ovom osnovu odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren dok specijalizacija traje.</p>
<p><b>Član 56.</b> <b>(Privremeni boravak neplaćenih pripravnika)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak neplaćenih pripravnika može se odobriti strancu koji je stekao visokoškolsko obrazovanje na teritoriji BiH ili strancu koji dolazi na osnovu međunarodnih ugovora čija je BiH ugovorna strana radi</p>	<p><b>Član 29.</b></p> <p>Član 56. (Privremeni boravak neplaćenih pripravnika) mijenja se i glasi:</p> <p>„Član 56. (Privremeni boravak pripravnika)</p>	<p><b>Član 56.</b> <b>(Privremeni boravak pripravnika)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak pripravnika može se odobriti strancu koji je stekao visokoškolsko obrazovanje izvan BiH ili studira izvan BiH s ciljem sticanja visokoškolske kvalifikacije i dolazi na osnovu međunarodnih ugovora čija je BiH ugovorna strana ili koji je stekao visokoškolsko obrazovanje na teritoriji BiH.</p>

<p>obavljanja stručne prakse, odnosno pripravničkog staža.</p> <p>(2) Privremeni boravak iz stava (1) ovog člana može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka</i>) ovog zakona, ima:</p> <p>a) ugovor o osposobljavanju bez naknade zaključen s pravnim licem u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž,</p> <p>b) dokaz da poznaje jedan od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH i</p> <p>c) dokaz da će pravno lice u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž biti odgovorno u pogledu sredstava za izdržavanje, zdravstvenu zaštitu i povratak.</p> <p>(3) Privremeni boravak neplaćenih pripravnika odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren, isključivo jednom, i to na period potreban za sticanje profesionalnih kvalifikacija.</p> <p>(4) Obavljanje stručne prakse, odnosno pripravničkog staža iz ovog člana ne smatra se radom u smislu odredbi ovog zakona.</p>	<p>(1) Privremeni boravak pripravnika može se odobriti strancu koji je stekao visokoškolsko obrazovanje izvan BiH ili studira izvan BiH s ciljem sticanja visokoškolske kvalifikacije i dolazi na osnovu međunarodnih ugovora čija je BiH ugovorna strana ili koji je stekao visokoškolsko obrazovanje na teritoriji BiH, radi obavljanja stručne prakse, odnosno pripravničkog staža.</p> <p>(2) Privremeni boravak iz stava (1) ovog člana može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka</i>) ovog zakona, dostavi:</p> <p>a) ugovor o osposobljavanju zaključen s pravnim licem u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž, kojim se predviđa teoretsko i praktično osposobljavanje,</p> <p>b) dokaz o sticanju visokoškolske kvalifikacije unutar dvije godine koje prethode datumu podnošenja zahjeba ili dokaz o trenutnom studiranju s ciljem sticanja visokoškolske kvalifikacije i</p>	<p>radi obavljanja stručne prakse, odnosno pripravničkog staža.</p> <p>(2) Privremeni boravak iz stava (1) ovog člana može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka</i>) ovog zakona, dostavi:</p> <p>a) ugovor o osposobljavanju zaključen s pravnim licem u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž, kojim se predviđa teoretsko i praktično osposobljavanje,</p> <p>b) dokaz o sticanju visokoškolske kvalifikacije unutar dvije godine koje prethode datumu podnošenja zahjeba ili dokaz o trenutnom studiranju s ciljem sticanja visokoškolske kvalifikacije i</p> <p>c) dokaz da će pravno lice u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž biti odgovorno u pogledu troškova boravka i smještaja, sredstava za izdržavanje, zdravstvene zaštite i povratak.</p> <p>(3) Privremeni boravak pripravnika odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren, isključivo jednom, i to na period potreban za sticanje profesionalnih kvalifikacija.</p>
--	---	--

	<p>c) dokaz da će pravno lice u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž biti odgovorno u pogledu troškova boravka i smještaja, sredstava za izdržavanje, zdravstvene zaštite i povratka.</p> <p>(3) Privremeni boravak pripravnika odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren, isključivo jednom, i to na period potreban za sticanje profesionalnih kvalifikacija.</p> <p>(4) Obavljanje stručne prakse, odnosno pripravničkog staža iz ovog člana ne smatra se radom u smislu odredbi ovog zakona.</p> <p>(5) Pravno lice u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž je obavezno bez odgađanja obavijestiti Službu ako je prestao ugovorni odnos između pripravnika i pravnog lica u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž.</p> <p>(6) Finansijska odgovornost pravnog lica u kojem stranac obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž prestaje najkasnije šest mjeseci nakon prestanka važenja ugovora o osposobljavanju bez naknade i dostavljanja obavijesti Službi.</p>	<p>(4) Obavljanje stručne prakse, odnosno pripravničkog staža iz ovog člana ne smatra se radom u smislu odredbi ovog zakona.</p> <p>(5) Pravno lice u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž je obavezno bez odgađanja obavijestiti Službu ako je prestao ugovorni odnos između pripravnika i pravnog lica u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž.</p> <p>(6) Finansijska odgovornost pravnog lica u kojem stranac obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž prestaje najkasnije šest mjeseci nakon prestanka važenja ugovora o osposobljavanju bez naknade i dostavljanja obavijesti Službi.</p>
--	---	---

	<p>prestaje najkasnije šest mjeseci nakon prestanka važenja ugovora o osposobljavanju bez naknade i dostavljanja obavijesti Službi.“.</p>	
<p><b>Član 57.</b></p> <p><b>(Privremeni boravak volontera)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak može se odobriti strancu volonteru koji, uz uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka</i>) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove da:</p> <p>a) nije mlađi od 18 ni stariji od 65 godina,</p> <p>b) ima ugovor o volontiranju zaključen sa ustanovom, institucijom, humanitarnom organizacijom, udruženjem građana ili fondacijom u BiH u kojoj volontira,</p> <p>c) priloži projekat na čijoj je realizaciji angažiran, odnosno dokument iz kojeg se vidi shema volonterskog rada, opis poslova i zadatka, broj izvršilaca, period volontiranja, nadzor i radno vrijeme,</p> <p>d) da je organizacija u kojoj stranac volontira potpisala policu obaveznog osiguranja i da preuzima odgovornost za stranca za vrijeme volontiranja, što uključuje troškove</p>	<p><b>Član 30.</b></p> <p>U članu 57. (Privremeni boravak volontera) stav (1) tačka d) mijenja se i glasi:</p> <p>„d) da organizacija u kojoj stranac volontira posjeduje policu osiguranja od odgovornosti prema trećim licima i da preuzima odgovornost za stranca za vrijeme volontiranja, što uključuje troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i povratka.“.</p>	<p><b>Član 57.</b></p> <p><b>(Privremeni boravak volontera)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak može se odobriti strancu volonteru koji, uz uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka</i>) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove da:</p> <p>a) nije mlađi od 18 ni stariji od 65 godina,</p> <p>b) ima ugovor o volontiranju zaključen sa ustanovom, institucijom, humanitarnom organizacijom, udruženjem građana ili fondacijom u BiH u kojoj volontira,</p> <p>c) priloži projekat na čijoj je realizaciji angažiran, odnosno dokument iz kojeg se vidi shema volonterskog rada, opis poslova i zadatka, broj izvršilaca, period volontiranja, nadzor i radno vrijeme,</p> <p>d) da je organizacija u kojoj stranac volontira posjeduje policu osiguranja od odgovornosti prema trećim licima i da preuzima odgovornost za stranca za vrijeme volontiranja, što uključuje</p>

<p>izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i povratka.</p> <p>(2) Privremeni boravak strancu volonteru odobrava se na period do jedne godine, a izuzetno se može produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren, ako trajanje projekta na kojem je stranac angažiran traje duže od godinu dana.</p>		<p>troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i povratka.</p> <p>(2) Privremeni boravak strancu volonteru odobrava se na period do jedne godine, a izuzetno se može produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren, ako trajanje projekta na kojem je stranac angažiran traje duže od godinu dana.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Član 58.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga radi liječenja, rehabilitacije i boravka u staračkom domu može se odobriti strancu koji ispunjava uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi za boravka</i>) ovog zakona i dostavi primljen u ustanovu u BiH na liječenje, rehabilitaciju ili smještaj u starački dom.</p> <p>(2) Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga može se odobriti i strancu koji ne ispunjava uslove za odobrenje privremenog boravka iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje boravka</i>) ovog zakona, u sljedećim slučajevima:</p> <p>a) ako je žrtva trgovine ljudima s ciljem:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 31.</b></p> <p>U članu 58. (Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga) stav (2) u tački d) iza riječi „ministra“ interpunkcijski znak tačka briše se, dodaje se zarez i riječi: „zavisno od situacije.“.</p> <p>Stav (3) mijenja se i glasi:</p> <p>„(3) Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga može se odobriti i strancu koji ne ispunjava uslove za odobrenje privremenog boravka iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje boravka</i>) ovog zakona, ako je prisustvo stranca u BiH neophodno za provođenje krivičnog postupka ili kada stranac saraduje s organima vlasti radi otkrivanja krivičnog djela ili počinio, ili je</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 58.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga radi liječenja, rehabilitacije i boravka u staračkom domu može se odobriti strancu koji ispunjava uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje boravka</i>) ovog zakona i dostavi dokaz da je primljen u ustanovu u BiH na liječenje, rehabilitaciju ili smještaj u starački dom.</p> <p>(2) Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga može se odobriti i strancu koji ne ispunjava uslove za odobrenje privremenog boravka iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje boravka</i>) ovog zakona, u sljedećim slučajevima:</p> <p>a) ako je žrtva trgovine ljudima s ciljem:</p>

<p>1) pružanja zaštite i pomoći u oporavku i povratku u državu porijekla ili državu uobičajenog boravka ili u državu koja ga prihvata; ili</p> <p>2) pružanja zaštite i pomoći ako je njihov boravak neophodan zbog saradnje s nadležnim organima radi istrage u otkrivanju i procesuiranju krivičnog djela trgovine ljudima;</p> <p>b) maloljetnom djetetu stranca ako je napušteno ili je žrtva organiziranog kriminala, ili je iz drugih razloga ostalo bez roditeljske zaštite, starateljstva ili bez pratnje;</p> <p>c) licu bez državljanstva;</p> <p>d) po osnovu drugih opravdanih humanitarnih razloga koje, na prijedlog Ministarstva, određuje podzakonskim propisom Vijeće ministara.</p> <p>(3) Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga može se odobriti i strancu koji ne ispunjava uslove za odobrenje privremenog boravka iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje boravka</i>) ovog zakona, u slučaju kad stranac saraduje s organima vlasti radi otkrivanja krivičnog djela ili pokinoca, ili je žrtva organiziranog kriminala i njegovo je</p>	<p>žrtva organiziranog kriminala, ukoliko je njegovo prisustvo u BiH neophodno za provođenje sudskog postupka.“</p> <p>U stavu (5) riječi: „osnovno obrazovanje“ zamjenjuju se riječima: „pristup obrazovanju“.</p>	<p>1) pružanja zaštite i pomoći u oporavku i povratku u državu porijekla ili državu uobičajenog boravka ili u državu koja ga prihvata; ili</p> <p>2) pružanja zaštite i pomoći ako je njihov boravak neophodan zbog saradnje s nadležnim organima radi istrage u otkrivanju i procesuiranju krivičnog djela trgovine ljudima;</p> <p>b) maloljetnom djetetu stranca ako je napušteno ili je žrtva organiziranog kriminala, ili je iz drugih razloga ostalo bez roditeljske zaštite, starateljstva ili bez pratnje;</p> <p>c) licu bez državljanstva;</p> <p>d) po osnovu drugih opravdanih humanitarnih razloga koje, na prijedlog Ministarstva, određuje podzakonskim propisom Vijeće ministara, zavisno od situacije.</p> <p>(3) Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga može se odobriti i strancu koji ne ispunjava uslove za odobrenje privremenog boravka iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje boravka</i>) ovog zakona, ako je prisustvo stranca u BiH neophodno za provođenje krivičnog postupka ili kada stranac saraduje s organima vlasti radi otkrivanja krivičnog djela ili pokinoca, ili je žrtva organiziranog kriminala.</p>
--	---	---

<p>pristvo u BiH neophodno za provođenje sudskog postupka.</p> <p>(4) Stranac kojem je odobren privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga na osnovu stava (2) tačka a) ovog člana ima pravo na: adekvatan i siguran smještaj, pristup hitnoj medicinskoj zaštiti, psihološku pomoć, informiranje o pravnom statusu, pravnu pomoć u postupku ostvarivanja statusnih pitanja, pristup tržištu rada pod uslovima koji se primjenjuju prema strancu, kao i pristup profesionalnoj obuci i edukaciji. Dijete koje ima odobren privremeni boravak kao žrtva trgovine ljudima ima pravo na pristup obrazovanju.</p>		<p>ukoliko je njegovo prisustvo u BiH neophodno za provođenje sudskog postupka.</p> <p>(4) Stranac kojem je odobren privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga na osnovu stava (2) tačka a) ovog člana ima pravo na: adekvatan i siguran smještaj, pristup hitnoj medicinskoj zaštiti, psihološku pomoć, informiranje o pravnom statusu, pravnu pomoć u postupku ostvarivanja statusnih pitanja, pristup tržištu rada pod uslovima koji se primjenjuju prema strancu, kao i pristup profesionalnoj obuci i edukaciji. Dijete koje ima odobren privremeni boravak kao žrtva trgovine ljudima ima pravo na pristup obrazovanju.</p>
<p>(5) Stranac kojem je odobren privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga na osnovu stava (2) tačka c) ovog člana ima pravo na rad pod istim uslovima koji se primjenjuju prema strancu, a omogućava mu se osnovno obrazovanje pod istim uslovima kao i državljanima BiH.</p>		<p>(5) Stranac kojem je odobren privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga na osnovu stava (2) tačka c) ovog člana ima pravo na rad pod istim uslovima koji se primjenjuju prema strancu, a omogućava mu se pristup obrazovanju pod istim uslovima kao i državljanima BiH.</p>
<p>(6) Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga određen propisom Vijeća ministara iz stava (2) tačka d) ovog člana ne može se ni u kojem slučaju odobriti ako postoje okolnosti iz člana 84. (<i>Odbijanje zahtjeva za odobrenje i zahtjeva za produženje privremenog boravka</i>) stav (1) tač. f) i h) ovog zakona.</p>		<p>(6) Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga određen propisom Vijeća ministara iz stava (2) tačka d) ovog člana ne može se ni u kojem slučaju odobriti ako postoje okolnosti iz člana 84. (<i>Odbijanje zahtjeva za odobrenje i zahtjeva za produženje privremenog boravka</i>) stav (1) tač. f) i h) ovog zakona.</p>

<p><i>produženje privremenog boravka</i>) stav (1) tač. f) i h) ovog zakona.</p> <p>(7) Privremeni boravak iz stava (1) i stava (2) tač. b), c) i d) ovog člana odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren.</p> <p>(8) Privremeni boravak iz stava (2) tačka a) ovog člana odobrava se na period najduže do šest mjeseci i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren.</p> <p>(9) Strancu kojem je odobren privremeni boravak na osnovu stava (2) ovog člana, a koji ne posjeduje važeći putni dokument, izdaje se potvrda o identitetu.</p>		<p>(7) Privremeni boravak iz stava (1) i stava (2) tač. b), c) i d) ovog člana odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren.</p> <p>(8) Privremeni boravak iz stava (2) tačka a) ovog člana odobrava se na period najduže do šest mjeseci i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren.</p> <p>(9) Strancu kojem je odobren privremeni boravak na osnovu stava (2) ovog člana, a koji ne posjeduje važeći putni dokument, izdaje se potvrda o identitetu.</p>
<p><b>Član 71.</b></p> <p><b>(Privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole)</b></p> <p>Privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole može se odobriti u svrhu:</p> <p>a) visokokvalificiranog zapošljavanja,</p> <p>b) premještanja unutar pravnog lica,</p>	<p><b>Član 32.</b></p> <p>U članu 71. (Privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole) tačka a) mijenja se i glasi:</p> <p>„a)zapošljavanja visokokvalificiranih radnika,“</p>	<p><b>Član 71.</b></p> <p><b>(Privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole)</b></p> <p>Privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole može se odobriti u svrhu:</p> <p>a) zapošljavanja visokokvalificiranih radnika,</p>



<p>c) naučnog istraživanja ili</p> <p>d) rada bez radne dozvole s potvrdom o prijavi rada.</p>	<p>b) premještaja unutar pravnog lica,</p> <p>c) naučnog istraživanja ili</p> <p>d) rada bez radne dozvole s potvrdom o prijavi rada.</p>	
<p><b>Član 72.</b></p> <p><b>(Privremeni boravak u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja može se odobriti strancu ako:</p> <p>a) je podnošenju zahtjeva za boravak u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja prethodio konkurs koji je objavio poslodavac koji namjerava zaposliti stranca,</p> <p>b) je poslodavac objavio konkurs u najmanje tri dnevna lista koja su dostupna na cijeloj teritoriji teritoriji BiH s rokom prijave od 30 dana i istovremeno ga dostavio Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, koja je konkurs učinila dostupnim svim institucijama za zapošljavanje u BiH,</p> <p>c) se na objavljeni konkurs ne prijavi državljanin BiH koji ispunjava uslove konkursa,</p>	<p><b>Član 72.</b></p> <p><b>(Privremeni boravak u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak u svrhu visokokvalificiranog radnika može se odobriti strancu ako:</p> <p>a) je podnošenju zahtjeva za boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika prethodio konkurs koji je objavio poslodavac koji namjerava zaposliti stranca,</p> <p>b) je poslodavac objavio konkurs u najmanje tri dnevna lista koja su dostupna na cijeloj teritoriji BiH, ga dostavio Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, koja je konkurs učinila dostupnim svim institucijama za zapošljavanje u BiH,</p> <p>c) se na objavljeni konkurs ne prijavi državljanin BiH koji ispunjava uslove konkursa,</p> <p>d) je za oglašeno radno mjesto potrebna kvalifikacija u visokom obrazovanju i radno iskustvo u struci od najmanje pet godina koje je</p>	<p><b>Član 72.</b></p> <p><b>(Privremeni boravak u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja može se odobriti strancu ako:</p> <p>a) je podnošenju zahtjeva za boravak u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja prethodio konkurs koji je objavio poslodavac koji namjerava zaposliti stranca,</p> <p>b) je poslodavac objavio konkurs u najmanje tri dnevna lista koja su dostupna na cijeloj teritoriji BiH s rokom prijave od 30 dana i istovremeno ga dostavio Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, koja je konkurs učinila dostupnim svim institucijama za zapošljavanje u BiH,</p> <p>c) se na objavljeni konkurs ne prijavi državljanin BiH koji ispunjava uslove konkursa,</p>
<p><b>Član 33.</b></p> <p><b>Član 72. (Privremeni boravak u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja) mijenja se i glasi:</b></p> <p><b>„Član 72.</b></p> <p><b>(Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika može se odobriti strancu ako:</p> <p>a) je podnošenju zahtjeva za boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika prethodio konkurs koji je objavio poslodavac koji namjerava zaposliti stranca,</p> <p>b) je poslodavac objavio konkurs u najmanje tri dnevna lista koja su dostupna na cijeloj teritoriji BiH, ga dostavio Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, koja je konkurs učinila dostupnim svim institucijama za zapošljavanje u BiH,</p> <p>c) se na objavljeni konkurs ne prijavi državljanin BiH koji ispunjava uslove konkursa,</p> <p>d) je za oglašeno radno mjesto potrebna kvalifikacija u visokom obrazovanju i radno iskustvo u struci od najmanje pet godina koje je</p>	<p><b>Član 72.</b></p> <p><b>(Privremeni boravak u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak u svrhu visokokvalificiranog radnika može se odobriti strancu ako:</p> <p>a) je podnošenju zahtjeva za boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika prethodio konkurs koji je objavio poslodavac koji namjerava zaposliti stranca,</p> <p>b) je poslodavac objavio konkurs u najmanje tri dnevna lista koja su dostupna na cijeloj teritoriji BiH, ga dostavio Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, koja je konkurs učinila dostupnim svim institucijama za zapošljavanje u BiH,</p> <p>c) se na objavljeni konkurs ne prijavi državljanin BiH koji ispunjava uslove konkursa,</p> <p>d) je za oglašeno radno mjesto potrebna kvalifikacija u visokom obrazovanju i radno iskustvo u struci od najmanje pet godina koje je</p>	<p><b>Član 72.</b></p> <p><b>(Privremeni boravak u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja može se odobriti strancu ako:</p> <p>a) je podnošenju zahtjeva za boravak u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja prethodio konkurs koji je objavio poslodavac koji namjerava zaposliti stranca,</p> <p>b) je poslodavac objavio konkurs u najmanje tri dnevna lista koja su dostupna na cijeloj teritoriji BiH s rokom prijave od 30 dana i istovremeno ga dostavio Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, koja je konkurs učinila dostupnim svim institucijama za zapošljavanje u BiH,</p> <p>c) se na objavljeni konkurs ne prijavi državljanin BiH koji ispunjava uslove konkursa,</p>

<p>d) je za oglašeno radno mjesto potrebna visokoškolska kvalifikacija i radno iskustvo u struci od najmanje pet godina koje je stečeno nakon završenog formalnog visokog obrazovanja.</p>	<p>istovremeno ga dostavio Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, koja je konkurs učinila dostupnim svim institucijama za zapošljavanje u BiH,</p>	<p>stečeno nakon završenog formalnog visokog obrazovanja.</p>
<p>(2) Za privremeni boravak iz stava (1) ovog člana izdaje se dozvola za boravak u BiH, tzv. plava karta.</p>	<p>c) se na objavljeni konkurs ne prijavi državljanin BiH koji ispunjava uslove konkursa,</p>	<p>(2) Za privremeni boravak iz stava (1) ovog člana izdaje se dozvola za boravak u BiH, tzv. plava karta.</p>
<p>(3) Plava karta izdaje se s rokom važenja dvije godine. Ako je ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor sklopljen na period kraći od dvije godine, plava karta izdaje se za period trajanja tog ugovora produžen za dodatna tri mjeseca, ali rok njenog važenja ne može biti duži od dvije godine. Plava karta može se produžavati pod uslovima koji važe za njeno izdavanje.</p>	<p>d) je za oglašeno radno mjesto potrebna kvalifikacija u visokom obrazovanju i radno iskustvo u struci od najmanje pet godina koje je stečeno nakon završenog formalnog visokog obrazovanja.</p>	<p>(3) Plava karta izdaje se s rokom važenja 24 mjeseca. Ako je ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor sklopljen na period kraći od 24 mjeseca, plava karta izdaje se za period trajanja tog ugovora produžen za dodatna tri mjeseca, ali rok njenog važenja ne može biti duži od 24 mjeseca. Ako bi period važenja pasosa nosioca plave karte bio kraći od perioda važenja plave karte, plava karta se izdaje najmanje na period važenja pasosa. Plava karta može se produžavati pod uslovima koji važe za njeno izdavanje.</p>
<p>(4) Plava karta omogućava strancu ulazak i boravak u BiH u periodu njenog važenja.</p>	<p>(2) Za privremeni boravak iz stava (1) ovog člana izdaje se dozvola za boravak u BiH, tzv. plava karta.</p>	<p>(4) Plava karta omogućava strancu ulazak i boravak u BiH u periodu njenog važenja.</p>

	<p>važnja pasoša. Plava karta može se produžavati pod uslovima koji važe za njeno izdavanje.</p> <p>(4) Plava karta omogućava strancu ulazak i boravak u BiH u periodu njenog važenja.“.</p>	
<p><b>Član 73.</b></p> <p><b>(Izdavanje plave karte)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi boravka</i>) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove:</p> <p>a) ima visokoškolsku kvalifikaciju,</p> <p>b) ima radno iskustvo u struci od najmanje pet godina koje je stečeno nakon završenog formalnog visokog obrazovanja i</p> <p>c) ima ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika, u vremenskom</p>	<p><b>Član 34.</b></p> <p>U članu 73. (Izdavanje plave karte) stav (1) riječ „visokokvalificiranog“ brišu se, a iza riječi „zapošljavanja“ dodaju se riječi: „visokokvalificiranih radnika“.</p> <p>Tačka a) mijenja se i glasi:</p> <p>„a) ima kvalifikaciju u visokom obrazovanju, što znači diploma, potvrda ili drugi dokaz formalnih kvalifikacija koji je izdao nadležni organ i kojim se potvrđuje uspješno završeno visokoškolsko obrazovanje nakon završene srednje škole,“.</p> <p>U tački c) riječi: „godinu dana“ zamjenjuju se riječima: „šest mjeseci“.</p>	<p><b>Član 73.</b></p> <p><b>(Izdavanje plave karte)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka</i>) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove:</p> <p>a) ima visokoškolsku kvalifikaciju,</p> <p>b) ima radno iskustvo u struci od najmanje pet godina koje je stečeno nakon završenog formalnog visokog obrazovanja i</p> <p>c) ima ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika, u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana s tim što u tom ugovoru mora biti naznačena i bruto godišnja plaća koja nije manja od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće koja se isplaćuje u BiH</p>
<p><b>Član 73.</b></p> <p><b>(Izdavanje plave karte)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka</i>) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove:</p> <p>a) ima kvalifikaciju u visokom obrazovanju, što znači diploma, potvrda ili drugi dokaz formalnih kvalifikacija koji je izdao nadležni organ i kojim se potvrđuje uspješno završeno visokoškolsko obrazovanje koje je trajalo najmanje tri godine nakon završene srednje škole,</p> <p>b) ima radno iskustvo u struci od najmanje pet godina koje je stečeno nakon završenog formalnog visokog obrazovanja i</p> <p>c) ima ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika, u vremenskom</p>		

<p>prema službeno objavljenom podatku organa nadležnog za statistiku u BiH.</p> <p>(2) Zahijev za izdavanje plave karte poslodavac podnosi Službi. Izvan BiH zahijev se podnosi Službi putem DKP-a BiH, a na teritoriji BiH organizacionoj jedinici Službe prema sjedištu poslodavca.</p> <p>(3) Prije donošenja odluke, Služba po službenoj dužnosti, a posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH, provjerava da li su ispunjeni uslovi iz člana 72. (<i>Privremeni boravak u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja</i>) i da li je na raspolaganju mjesto za izdavanje plave karte.</p>	<p>U stavu (3) riječ u zagradi „visokokvalificiranog“ briše se, a iza riječi „zapošljavanja“ dodaju se riječi: „visokokvalificiranih radnika“.</p>	<p>trajanju od najmanje šest mjeseci s tim što u tom ugovoru mora biti naznačena i bruto godišnja plaća koja nije manja od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće koja se isplaćuje u BiH prema službeno objavljenom podatku organa nadležnog za statistiku u BiH.</p> <p>(2) Zahijev za izdavanje plave karte poslodavac podnosi Službi. Izvan BiH zahijev se podnosi Službi putem DKP-a BiH, a na teritoriji BiH organizacionoj jedinici Službe prema sjedištu poslodavca.</p> <p>(3) Prije donošenja odluke, Služba po službenoj dužnosti, a posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH, provjerava da li su ispunjeni uslovi iz člana 72. (<i>Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika</i>) i da li je na raspolaganju mjesto za izdavanje plave karte.</p>
<p><b>Član 74.</b></p> <p><b>(Rad na osnovu plave karte i promjena poslodavca)</b></p> <p>(1) Stranac kojem je izdata plava karta može raditi u BiH samo na onim poslovima za koje mu je izdata i samo kod onog poslodavca s kojim je zaključio ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor.</p>	<p><b>Član 35.</b></p> <p>U članu 74. (Rad na osnovu plave karte i promjena poslodavca) stav (3) riječi: „dvije godine“ zamjenjuju se riječima: „12 mjeseci“, riječ u zagradi „visokokvalificiranog“ briše se, a iza riječi „zapošljavanja“ dodaju se riječi: „visokokvalificiranih radnika“.</p>	<p><b>Član 74.</b></p> <p><b>(Rad na osnovu plave karte i promjena poslodavca)</b></p> <p>(1) Stranac kojem je izdata plava karta može raditi u BiH samo na onim poslovima za koje mu je izdata i samo kod onog poslodavca s kojim je zaključio ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor.</p>

<p>(2) U slučaju prestanka ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg ugovora ili prestanka uslova na osnovu kojih je izdata plava karta, poslodavac i stranac dužni su o tome obavijestiti Službu, u roku od osam dana od dana nastanka tih okolnosti.</p>	<p>U stavu (4) u zagradi riječ „visokokvalificiranog“ briše se, a iza riječi „zapošljavanja“ dodaju se riječi: „visokokvalificiranih radnika“.</p>	<p>(2) U slučaju prestanka ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg ugovora ili prestanka uslova na osnovu kojih je izdata plava karta, poslodavac i stranac dužni su o tome obavijestiti Službu, u roku od osam dana od dana nastanka tih okolnosti.</p>
<p>(3) Nakon proteka perioda od dvije godine nosilac plave karte može promijeniti poslodavca o čemu je dužan obavijestiti Službu u roku od osam dana od dana promjene i dostaviti novi ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor s novim poslodavcem. Nova plava karta izdaje se pod uslovima iz čl. 72. (<i>Privremeni boravak u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja</i>) i 73. (<i>Izdavanje plave karte</i>) ovog zakona.</p>		<p>(3) Nakon proteka perioda od 12 mjeseci nosilac plave karte može promijeniti poslodavca o čemu je dužan obavijestiti Službu u roku od osam dana od dana promjene i dostaviti novi ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor s novim poslodavcem. Nova plava karta izdaje se pod uslovima iz čl. 72. (<i>Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika</i>) i 73. (<i>Izdavanje plave karte</i>) ovog zakona.</p>
<p>(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, stranac može promijeniti poslodavca pod uslovima iz člana 72. (<i>Privremeni boravak u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja</i>) stav (1) ovog člana i prije isteka perioda važenja plave karte o čemu je dužan obavijestiti Službu u roku od osam dana od dana nastale promjene i dostaviti novi ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor s novim poslodavcem.</p>		<p>(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, stranac može promijeniti poslodavca pod uslovima iz člana 72. (<i>Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika</i>) stav (1) ovog člana i prije isteka perioda važenja plave karte o čemu je dužan obavijestiti Službu u roku od osam dana od dana nastale promjene i dostaviti novi ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor s novim poslodavcem.</p>
<p>(5) U slučaju da ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor prestane prije isteka perioda na koji je zaključen, plava karta važi</p>		<p>(5) U slučaju da ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor prestane prije isteka perioda na koji je zaključen, plava karta važi tri mjeseca od prestanka ugovora ili kraće ako je do njenog isteka ostalo manje od tri mjeseca.</p>

<p>tri mjeseca od prestanka ugovora ili kraće ako je do njenog isteka ostalo manje od tri mjeseca.</p>		
<p><b>Član 75.</b></p> <p><b>(Privremeni boravak u svrhu premještanja unutar pravnog lica)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak u svrhu premještanja unutar pravnog lica može se odobriti strancu koji kao rukovodilac, stručnjak ili pripravnik dolazi u BiH koji, uz uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka</i>) ovog zakona, dostavi:</p> <p>a) dokaz da pravno lice domaćin i pravno lice s poslovnim sjedištem u inozemstvu pripadaju istom pravnom licu ili grupi pravnih lica,</p> <p>b) dokaz o zaposlenju unutar istog pravnog lica ili grupe pravnih lica u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci neposredno prije dana premještanja unutar pravnog lica u slučaju da se radi o rukovodiocu ili stručnjaku, odnosno šest mjeseci kada se radi o pripravniku,</p> <p>c) ugovor o radu,</p> <p>d) potvrdu poslodavca iz koje se vidi:</p> <p>1) vrijeme trajanja premještanja,</p> <p>2) adresa pravnog lica,</p>	<p><b>Član 36.</b></p> <p>U članu 75. (Privremeni boravak u svrhu premještanja unutar pravnog lica) stav (1) u tački c) iza riječi „radu“ dodaju se riječi: „zaključen sa pravnim licem iz kojeg se stranac premješta u BiH.“.</p>	<p><b>Član 75.</b></p> <p><b>(Privremeni boravak u svrhu premještanja unutar pravnog lica)</b></p> <p>(1) Privremeni boravak u svrhu premještanja unutar pravnog lica može se odobriti strancu koji kao rukovodilac, stručnjak ili pripravnik dolazi u BiH koji, uz uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka</i>) ovog zakona, dostavi:</p> <p>a) dokaz da pravno lice domaćin i pravno lice s poslovnim sjedištem u inozemstvu pripadaju istom pravnom licu ili grupi pravnih lica,</p> <p>b) dokaz o zaposlenju unutar istog pravnog lica ili grupe pravnih lica u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci neposredno prije dana premještanja unutar pravnog lica u slučaju da se radi o rukovodiocu ili stručnjaku, odnosno šest mjeseci kada se radi o pripravniku,</p> <p>c) ugovor o radu zaključen sa pravnim licem iz kojeg se stranac premješta u BiH,</p> <p>d) potvrdu poslodavca iz koje se vidi:</p> <p>1) vrijeme trajanja premještanja,</p>

<p>3) da će stranac preuzeti dužnost rukovodioca, stručnjaka ili pripravnika,</p> <p>4) iznos plaće i ostali uslovi zaposlenja,</p> <p>5) da će se stranac po završetku premještaja moći premjestiti natrag u pravno lice koje pripada istom pravnom licu ili grupi pravnih lica u stranoj državi,</p> <p>e) dokaz o potrebnim stručnim kvalifikacijama i iskustvu,</p> <p>f) dokaz o solventnosti pravnog lica domaćina</p> <p>g) dokaz da pravno lice domaćin preuzima odgovornost za stranca za vrijeme boravka u BiH, što uključuje troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i povratka.</p> <p>(2) Plaća stranca raspoređenog radnika ne smije biti manja od prosječne plaće koja se isplaćuje u BiH prema službeno objavljenom podatku organa nadležnog za statistiku u BiH.</p> <p>(3) Privremeni boravak u svrhu premještaja unutar pravnog lica odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren. Privremeni boravak po ovom osnovu može se</p>		<p>2) adresa pravnog lica,</p> <p>3) da će stranac preuzeti dužnost rukovodioca, stručnjaka ili pripravnika,</p> <p>4) iznos plaće i ostali uslovi zaposlenja,</p> <p>5) da će se stranac po završetku premještaja moći premjestiti natrag u pravno lice koje pripada istom pravnom licu ili grupi pravnih lica u stranoj državi,</p> <p>e) dokaz o potrebnim stručnim kvalifikacijama i iskustvu,</p> <p>f) dokaz o solventnosti pravnog lica domaćina i</p> <p>g) dokaz da pravno lice domaćin preuzima odgovornost za stranca za vrijeme boravka u BiH, što uključuje troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i povratka.</p> <p>(2) Plaća stranca raspoređenog radnika ne smije biti manja od prosječne plaće koja se isplaćuje u BiH prema službeno objavljenom podatku organa nadležnog za statistiku u BiH.</p> <p>(3) Privremeni boravak u svrhu premještaja unutar pravnog lica odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren.</p>
--	--	---

<p>produžiti i ukupno trajati najduže do tri godine za rukovodioce i stručnjake, a za pripravnike može se produžiti i ukupno trajati najduže do jedne godine, nakon čega su dužni napustiti BiH.</p>		<p>Privremeni boravak po ovom osnovu može se produžiti i ukupno trajati najduže do tri godine za rukovodioce i stručnjake, a za pripravnike može se produžiti i ukupno trajati najduže do jedne godine, nakon čega su dužni napustiti BiH.</p>
<p><b>Član 76.</b> <b>(Privremeni boravak u svrhu naučnog istraživanja)</b> <b>(1)</b> Privremeni boravak u svrhu naučnog istraživanja može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka</i>) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove: <b>a)</b> ima visoko obrazovanje koje mu omogućuje pristup doktorantskim programima i određeno iskustvo i znanje koje se odnosi na projekat istraživanja, <b>b)</b> ima ugovor o gostovanju na projektu s naučnoistraživačkom organizacijom zaključen prije podnošenja zahtjeva za privremeni boravak, <b>c)</b> da naučnoistraživačka organizacija koja je zaključila ugovor o gostovanju preuzima odgovornost za stranca za vrijeme istraživanja,</p>	<p><b>Član 37.</b> U članu 76. (Privremeni boravak u svrhu naučnog istraživanja) iza stava (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase: <b>“(2)</b> Naučnoistraživačke organizacije su obavezne bez odgađanja obavijestiti Službu ako je prestao ugovorni odnos između istraživača i naučnoistraživačke organizacije. <b>(3)</b> Finansijska odgovornost istraživačke organizacije prestaje najkasnije šest mjeseci nakon prestanka važenja ugovora o gostovanju i dostavljanja obavijesti Službi.“</p> <p>Dosadašnji stav (2) postaje stav (4).</p>	<p><b>Član 76.</b> <b>(Privremeni boravak u svrhu naučnog istraživanja)</b> <b>(1)</b> Privremeni boravak u svrhu naučnog istraživanja može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka</i>) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove: <b>a)</b> ima visoko obrazovanje koje mu omogućuje pristup doktorantskim programima i određeno iskustvo i znanje koje se odnosi na projekat istraživanja, <b>b)</b> ima ugovor o gostovanju na projektu s naučnoistraživačkom organizacijom zaključen prije podnošenja zahtjeva za privremeni boravak, <b>c)</b> da naučnoistraživačka organizacija koja je zaključila ugovor o gostovanju preuzima odgovornost za stranca za vrijeme istraživanja,</p>



<p>što uključuje troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i povratka.</p> <p>(2) Privremeni boravak po osnovu naučnog istraživanja odobrava se na period dok traje projekat iz stava (1) tačka b) ovog člana, a najduže do godinu dana i može se produžavati pod istim uslovima pod kojim je odobren ako projekat traje duže od godinu dana.</p> <p>(3) Spisak naučnoistraživačkih organizacija u BiH sačinjava i ažurira MCP i javno je dostupan.</p>	<p>Iza stava (2) koji je postao stav (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:</p> <p>„(5) Strancu se može produžiti privremeni boravak iz stava (1) ovog člana i kada mu je prethodni privremeni boravak bio odobren po drugom osnovu.“.</p> <p>Dosadašnji stav (3) postaje stav (6).</p>	<p>što uključuje troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i povratka.</p> <p>(2) Naučnoistraživačke organizacije su obavezne bez odgađanja obavijestiti Službu ako je prestao ugovorni odnos između istraživača i naučnoistraživačke organizacije.</p> <p>(3) Finansijska odgovornost istraživačke organizacije prestaje najkasnije šest mjeseci nakon prestanka važenja ugovora o gostovanju i dostavljanja obavijesti Službi.</p> <p>(4) Privremeni boravak po osnovu naučnog istraživanja odobrava se na period dok traje projekat iz stava (1) tačka b) ovog člana, a najduže do godinu dana i može se produžavati pod istim uslovima pod kojim je odobren ako projekat traje duže od godinu dana.</p> <p>(5) Strancu se može produžiti privremeni boravak iz stava (1) ovog člana i kada mu je prethodni privremeni boravak bio odobren po drugom osnovu.</p> <p>(6) Spisak naučnoistraživačkih organizacija u BiH sačinjava i ažurira MCP i javno je dostupan.</p>
<p>Član 77.</p> <p><b>(Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada)</b></p>	<p>Član 38.</p> <p>U članu 77. (Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada) u stavu (1) riječ</p>	<p>Član 77.</p> <p><b>(Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada)</b></p>

<p>(1) Stranci koji u BiH borave na osnovu viznog, bezviznog ili prehodno odobrenog privremenog boravka mogu raditi u BiH bez radne dozvole do 90 dana u kalendarskoj godini ako obavljaju poslove kao:</p>	<p>„kalendarskoj“ briše se, a iza riječi „godini“ dodaje se riječ „dana“.</p> <p>U stavu (1) u tački b) riječ „univerziteti“ zamjenjuje se riječima: „visokoškolske ustanove“.</p>	<p>(1) Stranci koji u BiH borave na osnovu viznog, bezviznog ili prehodno odobrenog privremenog boravka mogu raditi u BiH bez radne dozvole do 90 dana u godini dana ako obavljaju poslove kao:</p>
<p>a) ključna lica u pravnom licu koja imaju viši položaj u upravi, odnosno koja upravljaju očeľelima, prate i nadziru rad drugih zaposlenika, imaju ovlaštenja za prijem i otpuštanje radnika ili su stručnjaci koji posjeduju izvanredno znanje koje je bitno za rad pravnog lica, istraživačku opremu, tehnike ili upravljanje i slično, ako su najmanje godinu dana bili zaposleni u tom pravnom licu ili su djelovali kao partneri neposredno prije puenještaja u BiH, ako imenovanje nema karakter radnog odnosa;</p>	<p>U stavu (1) tačka j) mijenja se i glasi: „j) izvođači i tehničko osoblje na komercijalnim koncertima kao i stranci zaposleni u cirkusima ili zabavnim parkovima;“.</p> <p>U stavu (2) tačka a) mijenja se i glasi: „a) osnivači privrednog društva, odnosno preduzeća sa sjedištem u BiH, ako privredno društvo ili preduzeće na svakog stranca uključujući i osnivače zapošľava minimalno pet državljanina BiH kojima isplaćuje bruto plaću najmanje u visini prosječne bruto plaće u BiH i uređno izmiruje poreske obaveze;“.</p>	<p>a) ključna lica u pravnom licu koja imaju viši položaj u upravi, odnosno koja upravljaju očeľelima, prate i nadziru rad drugih zaposlenika, imaju ovlaštenja za prijem i otpuštanje radnika ili su stručnjaci koji posjeduju izvanredno znanje koje je bitno za rad pravnog lica, istraživačku opremu, tehnike ili upravljanje i slično, ako su najmanje godinu dana bili zaposleni u tom pravnom licu ili su djelovali kao partneri neposredno prije puenještaja u BiH, ako imenovanje nema karakter radnog odnosa;</p>
<p>b) univerziteti profesori koje univerziteti u BiH pozovu za predavače, naučnici na naučnom ili stručnom usavršavanju, naučnici koji su predstavnici međunarodnih organizacija te naučnici koji učestvuju u provođenju naučnoistraživačkih projekata važnih za BiH;</p>	<p>U stavu (2) tačka j) mijenja se i glasi: „j) stranac koji boravi u BiH po osnovu razloga koji je zasnovan na međunarodnom ugovoru čija je BiH ugovorna strana, što se dokazuje</p>	<p>b) univerziteti profesori koje visokoškolske ustanove u BiH pozovu za predavače, naučnici na naučnom ili stručnom usavršavanju, naučnici koji su predstavnici međunarodnih organizacija te naučnici koji učestvuju u provođenju naučnoistraživačkih projekata važnih za BiH;</p>
<p>c) umjetnici i tehničko osoblje, odnosno autori i izvođači operskih, baletskih, dramskih i drugih pozorišnih priredbi ili koncertnih, likovnih i drugih kulturnih priredbi ili autori i izvođači u oblasti muzičke, muzičko-scenske,</p>		<p>c) umjetnici i tehničko osoblje, odnosno autori i izvođači operskih, baletskih, dramskih i drugih pozorišnih priredbi ili koncertnih, likovnih i drugih kulturnih priredbi ili autori i izvođači u oblasti muzičke, muzičko-scenske, plesne i baletske umjetnosti, filmski umjetnici, kao i prateće izvještacko, organizaciono i tehničko</p>

<p>plesne i baletske umjetnosti, filmski umjetnici, kao i prateće izvještačko, organizaciono i tehničko osoblje koje učestvuje u kulturnim radionicama, susretima i kolonijama;</p> <p>d) stručnjaci u oblasti zaštite kulturne baštine, bibliotekarstva i arhivistike;</p>	<p>potvrdom organa uprave BiH u čiju nadležnost spadaju pitanja koja se uređuju tim ugovorom po osnovu kojeg stranac boravi u BiH;“.</p> <p>Iza tačke i) dodaje se nova tačka j) koja glasi:</p> <p>„j) stranac kojeg je uputio strani poslodavac u pravno lice u BiH s ciljem praćenja i kontrole kvaliteta proizvodnje na osnovu ugovora o naručenju i izvršenju poslova.“.</p> <p>U stavu (3) riječi: „tačka l)“ zamjenjuje se riječima: „tač. h, i) i l)“.</p> <p>U stavu (4) riječ „kalendarskoj“ briše se, a iza riječi „godini“ dodaje se riječ „dana“.</p> <p>U stavu (6) iza riječi „zahtjev“ dodaju se riječi: „poslodavca ili“.</p> <p>Iza stava (8) dodaje se novi stav (9) koji glasi:</p> <p>„(9) Stranac koji je zaposlen ili obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije za pravno lice ili vlastito pravno lice</p>	<p>osoblje koje učestvuje u kulturnim radionicama, susretima i kolonijama;</p> <p>d) stručnjaci u oblasti zaštite kulturne baštine, bibliotekarstva i arhivistike;</p> <p>e) stranci koje je uputio strani poslodavac, a koji omogućavaju stručno usavršavanje i obuku licima zaposlenim kod fizičkih ili pravnih lica sa sjedištem u BiH;</p> <p>f) stranci koji dolaze u BiH radi svog stručnog usavršavanja, obuke ili prakse u diplomatske misije ili konzularne urede akreditovane u BiH, institucije u BiH ili u pravna lica sa sjedištem u BiH;</p> <p>g) stranci koji obavljaju poslove vezane za isporuku, montažu i servis mašina ili opreme;</p> <p>h) stranci koji učestvuju kao predavači na organiziranim stručnim skupovima i seminarima;</p> <p>i) stranci koji učestvuju na sajamskim ili izložbenim priredbama na kojima izlaže njihov poslodavac;</p> <p>j) stranci zaposleni u cirkusima ili zabavnim parkovima;</p>
---	---	--

<p>k) liječnici koji se, po pozivu zdravstvene ustanove u BiH, angažiraju za obavljanje specijalističkih pregleda i drugih medicinskih usluga;</p> <p>l) stranci koji u BiH dolaze radi učešća na sportskim priredbama i takmičenjima,</p> <p>m) sezonski radnici u okviru ugovora o radu na određeno vrijeme koji su zaključili stranac i poslodavac iz BiH uz ispunjenje uslova iz člana 69. st. (3) i (7) ovog zakona.</p> <p>(2) Stranci koji u BiH borave na osnovu viznog, bezviznog, prethodno odobrenog privremenog boravka ili privremenog boravka po osnovu rada bez radne dozvole mogu raditi u BiH bez radne dozvole ako obavljaju poslove kao:</p> <p>a) osnivači privrednog društva, odnosno preduzeća sa sjedištem u BiH, ako privredno društvo ili preduzeće na svakog stranca uključujući i osnivače zapošljava minimalno pet državljanina BiH, isplaćuje bruto plaću po svakom zaposlenom najmanje u visini prosječne bruto plaće u BiH i uredno izmiruje poreske obaveze;</p> <p>b) stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih i obrazovnih institucija, koji u BiH</p>	<p>koje nije registrovano u BiH i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na teritoriji BiH, a koji boravi u BiH na osnovu viznog ili bezviznog boravka, može raditi u BiH bez radne dozvole do 90 dana u 180 dana uz prethodno pribavljenu potvrdu o prijavi rada.“.</p>	<p>k) liječnici koji se, po pozivu zdravstvene ustanove u BiH, angažiraju za obavljanje specijalističkih pregleda i drugih medicinskih usluga;</p> <p>l) stranci koji u BiH dolaze radi učešća na sportskim priredbama i takmičenjima,</p> <p>m) sezonski radnici u okviru ugovora o radu na određeno vrijeme koji su zaključili stranac i poslodavac iz BiH uz ispunjenje uslova iz člana 69. st. (3) i (7) ovog zakona.</p> <p>(2) Stranci koji u BiH borave na osnovu viznog, bezviznog, prethodno odobrenog privremenog boravka ili privremenog boravka po osnovu rada bez radne dozvole mogu raditi u BiH bez radne dozvole ako obavljaju poslove kao:</p> <p>a) osnivači privrednog društva, odnosno preduzeća sa sjedištem u BiH, ako privredno društvo ili preduzeće na svakog stranca uključujući i osnivače zapošljava minimalno pet državljanina BiH kojima isplaćuje bruto plaću najmanje u visini prosječne bruto plaće u BiH i uredno izmiruje poreske obaveze;</p> <p>b) stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih i obrazovnih institucija, koji u BiH obavljaju svoj stručni posao u okviru projekta kulturne i obrazovne saradnje;</p>
--	--	---

<p>obavljaju svoj stručni posao u okviru projekta kulturne i obrazovne saradnje;</p> <p>c) civilni, policijski i vojni službenici drugih država koji u BiH dolaze da rade na osnovu ugovora o saradnji s organima BiH;</p> <p>d) članovi naučnih međunarodnih misija, koji obavljaju istraživanje u BiH koje je odobrilo Vijeće ministara;</p> <p>e) službenici vjerskih zajednica registriranih u BiH dok obavljaju posao vezan isključivo za vjersku službu;</p> <p>f) strani dopisnici akreditirani u BiH ili izvještači stranih medija;</p> <p>g) stranci koji, na osnovu ugovora s Vijećem ministara, Ministarstvom odbrane BiH, Ministarstvom pravde BiH ili Ministarstvom, obavljaju poslove za potrebe odbrane, pravnog sistema ili sigurnosti države ili se stručno usavršavaju u tim oblastima;</p> <p>h) stranci koji su angažirani na projektima značajnim za BiH ako su kao stručnjaci ili ključna lica značajna za realizaciju projekta ili ako su upućeni na rad u BiH na osnovu ugovora sklopljenog između stranog poslodavca i korisnika usluga u BiH po osnovu međunarodnog tendera na određeno vrijeme;</p>		<p>c) civilni, policijski i vojni službenici drugih država koji u BiH dolaze da rade na osnovu ugovora o saradnji s organima BiH;</p> <p>d) članovi naučnih međunarodnih misija, koji obavljaju istraživanje u BiH koje je odobrilo Vijeće ministara;</p> <p>e) službenici vjerskih zajednica registriranih u BiH dok obavljaju posao vezan isključivo za vjersku službu;</p> <p>f) strani dopisnici akreditirani u BiH ili izvještači stranih medija;</p> <p>g) stranci koji, na osnovu ugovora s Vijećem ministara, Ministarstvom odbrane BiH, Ministarstvom pravde BiH ili Ministarstvom, obavljaju poslove za potrebe odbrane, pravnog sistema ili sigurnosti države ili se stručno usavršavaju u tim oblastima;</p> <p>h) stranci koji su angažirani na projektima značajnim za BiH ako su kao stručnjaci ili ključna lica značajna za realizaciju projekta ili ako su upućeni na rad u BiH na osnovu ugovora sklopljenog između stranog poslodavca i korisnika usluga u BiH po osnovu međunarodnog tendera na određeno vrijeme;</p> <p>i) stranac koji boravi u BiH po osnovu razloga koji je zasnovan na međunarodnom ugovoru</p>
--	--	--

<p>i) stranac koji boravi u BiH po osnovu razloga koji je zasnovan na međunarodnom ugovoru čija je BiH ugovorna strana.</p> <p>(3) Stranci iz stava (1) ovog člana, izuzev stranaca iz stava (1) tačka 1) ovog člana, mogu raditi u BiH bez radne dozvole, uz prethodno pribavljenu potvrdu o prijavi rada.</p> <p>(4) Stranci iz stava (1) ovog člana koji namjeravaju raditi u BiH duže od 90 dana u kalendarskoj godini dužni su pribaviti radnu dozvolu i dozvolu boravka po osnovu rada s radnom dozvolom.</p> <p>(5) Stranci iz stava (2) ovog člana koji borave u BiH po osnovu viznog, bezviznog ili prethodno odobrenog privremenog boravka mogu raditi u BiH bez radne dozvole, uz prethodno pribavljenu potvrdu o prijavi rada.</p> <p>(6) Potvrdu o prijavi rada, na zahtjev stranca, izdaje organizaciona jedinica Službe prema mjestu obavljanja poslova. Potvrda o prijavi rada izdaje se na obrascu propisanom podzakonskim aktom.</p> <p>(7) Poslodavac može zaposliti stranca na onim poslovima za koje mu je izdata potvrda o prijavi rada i dužan je u svrhu kontrole tokom</p>		<p>čija je BiH ugovorna strana, što se dokazuje potvrdom organa uprave BiH u čiju nadležnost spadaju pitanja koja se uređuju tim ugovorom po osnovu kojeg stranac boravi u BiH;</p> <p>j) stranac kojeg je uputio strani poslodavac u pravno lice u BiH s ciljem praćenja i kontrole kvaliteta proizvodnje na osnovu ugovora o naručenju i izvršenju poslova.</p> <p>(3) Stranci iz stava (1) ovog člana, izuzev stranaca iz stava (1) tač. h), i) i l) ovog člana, mogu raditi u BiH bez radne dozvole, uz prethodno pribavljenu potvrdu o prijavi rada.</p> <p>(4) Stranci iz stava (1) ovog člana koji namjeravaju raditi u BiH duže od 90 dana u godini dana dužni su pribaviti radnu dozvolu i dozvolu boravka po osnovu rada s radnom dozvolom.</p> <p>(5) Stranci iz stava (2) ovog člana koji borave u BiH po osnovu viznog, bezviznog ili prethodno odobrenog privremenog boravka mogu raditi u BiH bez radne dozvole, uz prethodno pribavljenu potvrdu o prijavi rada.</p> <p>(6) Potvrdu o prijavi rada, na zahtjev poslodavca ili stranca, izdaje organizaciona jedinica Službe prema mjestu obavljanja poslova. Potvrda o prijavi rada izdaje se na obrascu propisanom podzakonskim aktom.</p>
---	--	---

<p>trajanja rada posjedovati primjerak takve potvrde.</p> <p>(8) Stranci iz stava (2) ovog člana koji podnesu zahtjev za odobrenje privremenog boravka po osnovu rada bez radne dozvole iz člana 71. (<i>Privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole</i>) tačka d) ovog zakona, uz uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje boravka</i>) ovog zakona, treba da ispunjavaju i posebne uslove, koje Ministarstvo propisuje podzakonskim aktom. Strancu kojem je odobren privremeni boravak po ovom osnovu ne izdaje se potvrda o prijavi rada.</p>		<p>(7) Poslodavac može zaposliti stranca na onim poslovima za koje mu je izdata potvrda o prijavi rada i dužan je u svrhu kontrole tokom trajanja rada posjedovati primjerak takve potvrde.</p> <p>(8) Stranci iz stava (2) ovog člana koji podnesu zahtjev za odobrenje privremenog boravka po osnovu rada bez radne dozvole iz člana 71. (<i>Privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole</i>) tačka d) ovog zakona, uz uslove iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje boravka</i>) ovog zakona, treba da ispunjavaju i posebne uslove, koje Ministarstvo propisuje podzakonskim aktom. Strancu kojem je odobren privremeni boravak po ovom osnovu ne izdaje se potvrda o prijavi rada.</p> <p>(9) Stranac koji je zaposlen ili obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije za pravno lice ili vlastito pravno lice koje nije registrovano u BiH i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na teritoriji BiH, a koji boravi u BiH na osnovu viznog ili bezviznog boravka, može raditi u BiH bez radne dozvole do 90 dana u 180 dana uz prethodno pribavljenu potvrdu o prijavi rada.</p>
<p><b>Član 78.</b></p> <p><b>(Pravo na rad u BiH bez radne dozvole)</b></p>	<p><b>Član 39.</b></p> <p>U članu 78. (Pravo na rad u BiH bez radne dozvole) stav (1) tačka c) mijenja se i glasi:</p>	<p><b>Član 78.</b></p> <p><b>(Pravo na rad u BiH bez radne dozvole)</b></p>

<p>Pravo na rad u BiH bez obaveze pribavljanja radne dozvole omogućeno je strancima koji u BiH imaju:</p> <p>a) odobren stalni boravak,</p> <p>b) odobren izbjeglički status, supsidijarnu zaštitu ili privremenu zaštitu,</p> <p>c) odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice, a radi se o strancu koji je u braku ili vanbračnoj zajednici s državljaninom BiH ili koji ima odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice kao starijeji maloljetnog djeteta koje ima državljanstvo BiH, ili</p> <p>d) odobren privremeni boravak po osnovu obrazovanja u statusu studenta kada obavljaju poslove privremenog karaktera posredstvom ovlaštenih posrednika bez zasnivanja radnog odnosa u skladu s propisima kojima se regulira obavljanje takvih poslova.</p>	<p>„c) odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice, a radi se o strancu koji je u braku ili vanbračnoj zajednici s državljaninom BiH ili koji ima odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice kao starijeji maloljetnog djeteta koje ima državljanstvo BiH, ili kojem je produžen privremeni boravak kad je u toku brakorazvodna parnica u kojoj se odlučuje o starateljstvu nad maloljetnim djetetom koje je državljanin BiH.“</p> <p>U tački d) na kraju rečenice interpunkcijski znak tačke briše se i dodaje se veznik „i“.</p> <p>Iza tačke d) dodaje se nova tačka e) koja glasi:</p> <p>„e) odobren privremeni boravak po osnovu člana 58. stav (2) tačka c) ovog zakona.“</p>	<p>Pravo na rad u BiH bez obaveze pribavljanja radne dozvole omogućeno je strancima koji u BiH imaju:</p> <p>a) odobren stalni boravak,</p> <p>b) odobren izbjeglički status, supsidijarnu zaštitu ili privremenu zaštitu,</p> <p>c) odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice, a radi se o strancu koji je u braku ili vanbračnoj zajednici s državljaninom BiH ili koji ima odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice kao starijeji maloljetnog djeteta koje ima državljanstvo BiH, ili kojem je produžen privremeni boravak kad je u toku brakorazvodna parnica u kojoj se odlučuje o starateljstvu nad maloljetnim djetetom koje je državljanin BiH,</p> <p>d) odobren privremeni boravak po osnovu obrazovanja u statusu studenta kada obavljaju poslove privremenog karaktera posredstvom ovlaštenih posrednika bez zasnivanja radnog odnosa u skladu s propisima kojima se regulira obavljanje takvih poslova ili</p> <p>e) odobren privremeni boravak po osnovu člana 58. stav (2) tačka c) ovog zakona.</p>
<p>Član 79.</p>	<p>Član 40.</p>	<p>Član 79.</p>



<b>(Uslovi za odobrenje stalnog boravka)</b>	<b>U članu 79. (Uslovi za odobrenje stalnog boravka) stav (1) u tački a) iza riječi „godina“ dodaje se riječ „neposredno“.</b>	<b>(Uslovi za odobrenje stalnog boravka)</b>
<p>(1) Stalni boravak može se odobriti strancu pod uslovom da:</p> <p>a) na osnovu odobrenja privremenog boravka, neprekidno boravi na teritoriji BiH najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka,</p> <p>b) ima važeći pasoš,</p> <p>c) raspolaže dovoljnim i redovnim sredstvima za izdržavanje,</p> <p>d) ima osiguran odgovarajući smještaj,</p> <p>e) ima osigurano zdravstveno osiguranje,</p> <p>f) poznaje jedan od jezika i pisama u službenoj upotrebi u BiH,</p> <p>g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, što se dokazuje potvrdom koju je izdao nadležni organ države porijekla, a koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,</p> <p>h) da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, što se dokazuje potvrdom koju je izdao nadležni organ u BiH, a koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.</p>	<p>Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:</p> <p>“(3) U period izbjivanja iz stava (2) ovog člana, ne uračunava se vrijeme koje stranac, u periodu odobrenog privremenog boravka u BiH izbiva iz BiH zbog privremenih posebnih ili iznimnih razloga, i to ako se radi o:</p> <p>a) strancu koji boravi u BiH po osnovu spajanja porodice sa državljaninom BiH koji ima prebivalište u BiH pod uslovom da stranac tokom svakog odobrenog privremenog boravka boravi najmanje 90 dana na teritoriji BiH, ili</p> <p>b) strancu koji u posljednjih pet godina boravi u BiH po osnovu privremenog boravka koji se uračunava u stalni boravak i smatra se naročito korisnim za BiH što dokazuje preporukom institucije BiH, vlade entiteta ili Brčko distrikta BiH.“</p>	<p>(1) Stalni boravak može se odobriti strancu pod uslovom da:</p> <p>a) na osnovu odobrenja privremenog boravka, neprekidno boravi na teritoriji BiH najmanje pet godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka,</p> <p>b) ima važeći pasoš,</p> <p>c) raspolaže dovoljnim i redovnim sredstvima za izdržavanje,</p> <p>d) ima osiguran odgovarajući smještaj,</p> <p>e) ima osigurano zdravstveno osiguranje,</p> <p>f) poznaje jedan od jezika i pisama u službenoj upotrebi u BiH,</p> <p>g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, što se dokazuje potvrdom koju je izdao nadležni organ države porijekla, a koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,</p> <p>h) da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, što se dokazuje potvrdom koju je izdao nadležni organ u BiH, a koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.</p>

<p>(2) Smatra se da je stranac neprekidno boravio u BiH i ako je u periodu od pet godina izbivao iz BiH višekratno do 10 mjeseci ukupno ili jednokratno šest mjeseci.</p> <p>(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, smatra se da je stranac koji boravi u BiH kao nosilac plave karte neprekidno boravio u BiH i ako je u periodu od pet godina izbivao iz BiH višekratno do 18 mjeseci ukupno ili jednokratno 12 mjeseci.</p> <p>(4) Ispit iz poznavanja jednog od jezika i pisama u službenoj upotrebi u BiH mogu provoditi visokoškolske ili srednjoškolske ustanove ili ustanove za obrazovanje odraslih, koje na osnovu odobrenja ministarstva nadležnog za obrazovanje u BiH izvođe programe učenja i polaganja jezika u službenoj upotrebi u BiH.</p> <p>(5) Ispit iz poznavanja jezika ne moraju polagati: djeca predškolskog uzrasta, lica koja pohađaju ili su završila osnovno, srednje ili visoko obrazovanje na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH i lica starija od 60 godina ako nisu u radnom odnosu. Troškove kurseva za učenje jezika i polaganje ispita snosi stranac.</p>	<p>Dosadašnji st. (3), (4), i (5) postaju st. (4), (5) i (6).</p>	<p>(2) Smatra se da je stranac neprekidno boravio u BiH i ako je u periodu od pet godina izbivao iz BiH višekratno do 10 mjeseci ukupno ili jednokratno šest mjeseci.</p> <p>(3) U period izbivanja iz stava (2) ovog člana, ne uračunava se vrijeme koje stranac, u periodu odobrenog privremenog boravka u BiH izbiva iz BiH zbog privremenih posebnih ili iznimnih razloga, i to ako se radi o:</p> <p>a) strancu koji boravi u BiH po osnovu spajanja porodice sa državljaninom BiH koji ima prebivalište u BiH pod uslovom da stranac tokom svakog odobrenog privremenog boravka boravi najmanje 90 dana na teritoriji BiH, ili</p> <p>b) strancu koji u posljednjih pet godina boravi u BiH po osnovu privremenog boravka koji se uračunava u stalni boravak i smatra se naročito korisnim za BiH što dokazuje preporukom institucije BiH, vlade entiteta ili Brčko distrikta BiH.</p> <p>(4) Izuzetno od stava (2) ovog člana, smatra se da je stranac koji boravi u BiH kao nosilac plave karte neprekidno boravio u BiH i ako je u periodu od pet godina izbivao iz BiH višekratno do 18 mjeseci ukupno ili jednokratno 12 mjeseci.</p>
---	---	--

<p>(5) Ispit iz poznavanja jednog od jezika i pisama u službenoj upotrebi u BiH mogu provoditi visokoškolske ili srednjoškolske ustanove ili ustanove za obrazovanje odraslih, koje na osnovu odobrenja ministarstva nadležnog za obrazovanje u BiH izvode programe učenja i polaganja jezika u službenoj upotrebi u BiH.</p> <p>(6) Ispit iz poznavanja jezika ne moraju polagati: djeca predškolskog uzrasta, lica koja pohađaju ili su završila osnovno, srednje ili visoko obrazovanje na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH i lica starija od 60 godina ako nisu u radnom odnosu. Troškove kurseva za učenje jezika i polaganje ispita snosi stranac.</p>		<p><b>Član 80.</b></p> <p><b>(Boravak koji ne spada u osnove za stalni boravak)</b></p> <p>(1) Strancu se neće odobriti stalni boravak ako je u posljednjih pet godina u BiH boravio:</p> <p>a) po osnovu privremene zaštite, ili je podnio zahtjev za odobrenje privremene zaštite i čeka odluku o svom statusu;</p> <p>b) po osnovu međunarodne zaštite ili je podnio zahtjev za azil i čeka odluku o svom statusu;</p>
<p><b>Član 80.</b></p> <p><b>(Boravak koji ne spada u osnove za stalni boravak)</b></p> <p>(1) Strancu se neće odobriti stalni boravak ako je u posljednjih pet godina u BiH boravio:</p> <p>a) po osnovu privremene zaštite, ili je podnio zahtjev za odobrenje privremene zaštite i čeka odluku o svom statusu;</p> <p>b) po osnovu međunarodne zaštite ili je podnio zahtjev za azil i čeka odluku o svom statusu;</p>	<p><b>Član 41.</b></p> <p>U članu 80. (Boravak koji ne spada u osnove za stalni boravak) stav (1) tačka d) mijenja se i glasi:</p> <p>„d) po osnovu obrazovanja iz čl. 54. (Privremeni boravak po osnovu osnovnog obrazovanja), 54a. (Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja) i 55. (Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja), privremenog boravka pripravnika iz člana 56. (Privremeni boravak pripravnika), privremenog boravka</p>	

<p>c) po osnovu pravnog statusa predviđenog Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine, Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima iz 1963. godine, Konvencijom iz 1969. godine o specijalnim misijama ili Bečkom konvencijom o predstavnicima država i njihovim odnosima s međunarodnim organizacijama iz Univerzalne povelje iz 1975. godine;</p>	<p>odobrenog strancu volonteru iz člana 57. (Privremeni boravak volontera), privremenog boravka po osnovu humanitarnih razloga iz člana 58. (Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga) stav (1), stav (2) tač. b) i d) i stav (3), sezonskog zaposljavanja iz člana 69. (Privremeni boravak sezonskih radnika), premještaja unutar pravnog lica iz člana 75. (Privremeni boravak po osnovu premještaja unutar pravnog lica), rada bez radne dozvole iz člana 77. (Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada) i privremenog boravka odobrenog iz drugih opravdanih razloga iz člana 48. (Osnov za odobrenje privremenog boravka) stav (1) tačka f) ovog zakona;“</p>	<p>c) po osnovu pravnog statusa predviđenog Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine, Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima iz 1963. godine, Konvencijom iz 1969. godine o specijalnim misijama ili Bečkom konvencijom o predstavnicima država i njihovim odnosima s međunarodnim organizacijama iz Univerzalne povelje iz 1975. godine;</p>
<p>d) po osnovu obrazovanja iz člana 55. (Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja), privremenog boravka po osnovu humanitarnih razloga iz člana 58. (Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga) stav (1) i stav (2) tač. b), c) i d) i stav (3), sezonskog zaposljavanja iz člana 69. (Privremeni boravak sezonskih radnika), premještaja unutar pravnog lica iz člana 75. (Privremeni boravak po osnovu premještaja unutar pravnog lica) i rada bez radne dozvole iz člana 77. (Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada), ovog zakona;</p>	<p>U tački h), na kraju teksta, interpunkcijski znak zarez zamjenjuje se interpunkcijskim znakom tačka-zarez.</p>	<p>d) po osnovu obrazovanja iz čl. 54. (Privremeni boravak po osnovu osnovnog obrazovanja), 54a. (Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja) i 55. (Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja), privremenog boravka pripravnika iz člana 56. (Privremeni boravak pripravnika), privremenog boravka odobrenog strancu volonteru iz člana 57. (Privremeni boravak volontera), privremenog boravka po osnovu humanitarnih razloga iz člana 58. (Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga) stav (1), stav (2) tač. b) i d) i stav (3), sezonskog zaposljavanja iz člana 69. (Privremeni boravak sezonskih radnika), premještaja unutar pravnog lica iz člana 75. (Privremeni boravak po osnovu premještaja unutar pravnog lica), rada bez radne dozvole iz člana 77. (Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada) i privremenog boravka odobrenog iz drugih opravdanih razloga iz člana 48. (Osnov za</p>
<p>e) na izdržavanju kazne, odnosno izvršavanju druge krivičnopravne sankcije ili druge obaveze utvrđene odlukom suda ili drugog nadležnog organa;</p>	<p>U tački i), na kraju teksta, briše se interpunkcijski znak tačka i dodaje se interpunkcijski znak zarez i veznik „ili“.</p>	<p>(Privremeni boravak po osnovu premještaja unutar pravnog lica), rada bez radne dozvole iz člana 77. (Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada) i privremenog boravka odobrenog iz drugih opravdanih razloga iz člana 48. (Osnov za</p>

<p>f) po osnovu spajanja porodice sa strancem čiji privremeni boravak ne spada u osnovu za odobrenje stalnog boravka u BiH;</p> <p>g) po osnovu potvrde o ostanu iz člana 110. (<i>Postupanje u slučaju pozivanja na zaštitu</i>) stav (5) ovog zakona;</p> <p>h) po osnovu boravka kao dnevni migrant,</p> <p>i) po osnovu spajanja porodice iz člana 51. (<i>Boravak po osnovu braka ili vanbračne zajednice</i>) stav (1) tačka c) ovog zakona, ako nije određen za staratelja maloljetnog djeteta koje je državljanin BiH.</p> <p>(2) Izuzetno od stava (1) tačke d) ovog člana, strancu kojem je odobran privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja ovog zakona, u vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka iz člana 79. (<i>Ustovi za odobrenje stalnog boravka</i>) stav (1) tačka a) ovog zakona, računa se polovina vremena provedenog po osnovu odobrenja privremenog boravka u svrhu visokoškolskog obrazovanja. Privremeni boravak iz kojeg se podnosi zahtjev za stalni boravak ne može biti po osnovu obrazovanja.</p>	<p>Iza tačke i) dodaje se nova tačka j) koja glasi:</p> <p>„j) po osnovu spajanja porodice sa strancem koji nema stalni boravak ili čiji je zahtjev za odobrenje stalnog boravka u BiH odbijen, odbačen ili je postupak obustavljen.“.</p> <p>Stav (2) mijenja se i glasi:</p> <p>„(2) Izuzetno od stava (1) tačka d) ovog člana, strancu kojem je odobran privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja iz člana 54a. (<i>Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja</i>) i visokoškolskog obrazovanja iz člana 55. (<i>Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja</i>) ovog zakona, u vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka iz člana 79. (<i>Ustovi za odobrenje stalnog boravka</i>) stav (1) tačka a) ovog zakona, računa se polovina vremena provedenog po osnovu odobrenja privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja i u svrhu visokoškolskog obrazovanja. Privremeni boravak iz kojeg se podnosi zahtjev za stalni</p>	<p>odobrenje privremenog boravka) stav (1) tačka f) ovog zakona;</p> <p>e) na izdržavanju kazne, odnosno izvršavanju druge krivičnopravne sankcije ili druge obaveze utvrđene odlukom suda ili drugog nadležnog organa;</p> <p>f) po osnovu spajanja porodice sa strancem čiji privremeni boravak ne spada u osnovu za odobrenje stalnog boravka u BiH;</p> <p>g) po osnovu potvrde o ostanu iz člana 110. (<i>Postupanje u slučaju pozivanja na zaštitu</i>) stav (5) ovog zakona;</p> <p>h) po osnovu boravka kao dnevni migrant;</p> <p>i) po osnovu spajanja porodice iz člana 51. (<i>Boravak po osnovu braka ili vanbračne zajednice</i>) stav (1) tačka c) ovog zakona, ako nije određen za staratelja maloljetnog djeteta koje je državljanin BiH, ili</p> <p>j) po osnovu spajanja porodice sa strancem koji nema stalni boravak ili čiji je zahtjev za odobrenje stalnog boravka u BiH odbijen, odbačen ili je postupak obustavljen.</p> <p>(2) Izuzetno od stava (1) tačka d) ovog člana, strancu kojem je odobran privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja iz člana</p>
--	---	---

<p>(3) Izuzetno od stava (1) tačka d) ovog člana, strancu kojem je odobran privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole kao osnivaču privrednog društva iz člana 77. <i>(Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada)</i> stav (2) tačka a) ovog zakona, u vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka iz člana 79. <i>(Uслови za odobrenje stalnog boravka)</i> stav (1) tačka a) ovog zakona uračunava se taj boravak.</p>	<p>boravak ne može biti po osnovu obrazovanja.“.</p>	<p>54a. <i>(Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja)</i> i visokoškolskog obrazovanja iz člana 55. <i>(Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja)</i> ovog zakona, u vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka iz člana 79. <i>(Uслови za odobrenje stalnog boravka)</i> stav (1) tačka a) ovog zakona, računa se polovina vremena provedenog po osnovu odobrenja privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja i u svrhu visokoškolskog obrazovanja. Privremeni boravak iz kojeg se podnosi zahtjev za stalni boravak ne može biti po osnovu obrazovanja.</p> <p>(3) Izuzetno od stava (1) tačka d) ovog člana, strancu kojem je odobran privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole kao osnivaču privrednog društva iz člana 77. <i>(Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada)</i> stav (2) tačka a) ovog zakona, u vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka iz člana 79. <i>(Uслови za odobrenje stalnog boravka)</i> stav (1) tačka a) ovog zakona uračunava se taj boravak.</p>
<p><b>Član 81.</b></p> <p><b>(Dijete stranaca s odobrenim boravkom)</b></p> <p>(1) Djetetu čiji su roditelji stranci koji imaju odobren boravak u BiH, bez obzira na to da li je rođeno na teritoriji ili izvan teritorije BiH,</p>	<p><b>Član 42.</b></p> <p>U članu 81. <i>(Dijete stranaca s odobrenim boravkom)</i> iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:</p> <p>“(3) Ako zahtjev nije podnesen u roku iz stava (2) ovog člana, spajanje</p>	<p><b>Član 81.</b></p> <p><b>(Dijete stranaca s odobrenim boravkom)</b></p> <p>(1) Djetetu čiji su roditelji stranci koji imaju odobren boravak u BiH, bez obzira na to da li je rođeno na teritoriji ili izvan teritorije BiH, može</p>

<p>može se odobriti boravak u BiH za isti period za koji je boravak u BiH odobren roditeljima.</p> <p>(2) Zahtjev za odobrenje boravka za dijete iz stava (1) ovog člana podnosi se u roku od 180 dana od dana rođenja djeteta.</p>	<p>novorođenog djeteta sa roditeljima, pod uslovima iz stava (1) ovog člana i ako je stranac platio novčanu kaznu za prekršaj iz člana 133. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 7., 13., 45., 81., 94., 95. i 102.)</i> stav (1) tačka d) ovog zakona, je moguće najkasnije do navršene prve godine života djeteta.“</p>	<p>se odobriti boravak u BiH za isti period za koji je boravak u BiH odobren roditeljima.</p> <p>(2) Zahtjev za odobrenje boravka za dijete iz stava (1) ovog člana podnosi se u roku od 180 dana od dana rođenja djeteta.</p> <p>(3) Ako zahtjev nije podnesen u roku iz stava (2) ovog člana, spajanje novorođenog djeteta sa roditeljima, pod uslovima iz stava (1) ovog člana i ako je stranac platio novčanu kaznu za prekršaj iz člana 133. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 7., 13., 45., 81., 94., 95. i 102.)</i> stav (1) tačka d) ovog zakona, je moguće najkasnije do navršene prve godine života djeteta.</p>
<p><b>Član 83.</b></p> <p><b>(Odlučivanje o zahtjevu za odobrenje i produženje privremenog boravka)</b></p> <p>(1) O zahtjevu za odobrenje i produženje privremenog boravka po bilo kojem osnovu odlučuje nadležna organizaciona jedinica Službe u roku od 90 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ako je zahtjev podnesen putem DKP-a BiH, a u roku od 60 dana ako je zahtjev podnesen direktno nadležnoj organizacionoj jedinici Službe.</p> <p>(2) Ako je zahtjev za odobrenje boravka podnesen na teritoriji BiH, podnosiocu zahtjeva izdaje se potvrda o podnesenom</p>	<p><b>Član 43.</b></p> <p>U članu 83. <b>(Odlučivanje o zahtjevu za odobrenje i produženje privremenog boravka)</b> stav (3) mijenja se i glasi:</p> <p>„(3) Ako je zahtjev uvažen, strancu se izdaje obavještenje o uvaženom zahtjevu i dozvola privremenog boravka, koju stranac preuzima lično ili putem punomoćnika, odnosno zakonski zastupnik za poslovno nesposobno lice, u organizacionoj jedinici Službe ili DKP-u BiH.“</p> <p>Stav (4) mijenja se i glasi:</p>	<p><b>Član 83.</b></p> <p><b>(Odlučivanje o zahtjevu za odobrenje i produženje privremenog boravka)</b></p> <p>(1) O zahtjevu za odobrenje i produženje privremenog boravka po bilo kojem osnovu odlučuje nadležna organizaciona jedinica Službe u roku od 90 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ako je zahtjev podnesen putem DKP-a BiH, a u roku od 60 dana ako je zahtjev podnesen direktno nadležnoj organizacionoj jedinici Službe.</p> <p>(2) Ako je zahtjev za odobrenje boravka podnesen na teritoriji BiH, podnosiocu zahtjeva izdaje se potvrda o podnesenom zahtjevu, koja</p>

<p>zahijevu, koja mu omogućava boravak u BiH do donošenja konačne odluke o zahijevu.</p>	<p>“(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, kada je privremeni boravak odobren po osnovu rada s radnom dozvolom ili plavom kartom, strancu se izdaje rješenje o odobrenom privremenom boravku i dozvola privremenog boravka.”</p>	<p>mu omogućava boravak u BiH do donošenja konačne odluke o zahijevu.</p>
<p>(3) Ako je zahijev uvažen, strancu se izdaje obavještenje o uvaženom zahijevu i dozvola privremenog boravka.</p>	<p>po osnovu rada s radnom dozvolom ili plavom kartom, strancu se izdaje rješenje o odobrenom privremenom boravku i dozvola privremenog boravka. Ako Služba izda plavu kartu strancu kojem je priznat izbjeglički status ili supsidijarna zaštita u BiH, odgovarajuća napomena o tome se unosi u rješenje o odobrenom privremenom boravku i dozvolu privremenog boravka.”</p>	<p>(3) Ako je zahijev uvažen, strancu se izdaje obavještenje o uvaženom zahijevu i dozvola privremenog boravka, koju stranac preuzima lično ili putem punomoćnika, odnosno zakonski zastupnik za poslovno nesposobno lice, u organizacionoj jedinici Službe ili DKP-u BiH.</p>
<p>(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, kada je privremeni boravak odobren po osnovu rada s radnom dozvolom ili plavom kartom, strancu se izdaje rješenje o odobrenom privremenom boravku i dozvola privremenog boravka.</p>	<p>Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:</p>	<p>(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, kada je privremeni boravak odobren po osnovu rada s radnom dozvolom ili plavom kartom, strancu se izdaje rješenje o odobrenom privremenom boravku i dozvola privremenog boravka. Ako Služba izda plavu kartu strancu kojem je priznat izbjeglički status ili supsidijarna zaštita u BiH, odgovarajuća napomena o tome se unosi u rješenje o odobrenom privremenom boravku i dozvolu privremenog boravka.</p>
<p>(5) Na zahijev stranca, a najkasnije 60 dana prije isteka dozvole privremenog boravka iz stava (3) ovog člana, Služba izdaje i rješenje o odobrenom privremenom boravku u roku od osam dana od podnošenja zahijeva.</p>	<p>“(5) Danom uručenja dozvole boravka iz st. (3) i (4) ovog člana prestaje da važi viza za dugoročni boravak (Viza D) što se evidentira na naljepnici vize.”</p>	<p>(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, kada je privremeni boravak odobren po osnovu rada s radnom dozvolom ili plavom kartom, strancu se izdaje rješenje o odobrenom privremenom boravku i dozvola privremenog boravka.</p>
<p>(6) Protiv rješenja iz st. (4) i (5) ovog člana ili odluke kojom je zahijev stranca odbijen ili odbačen ili odluke kojom je postupak obustavljen, žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.</p>	<p>Dosadašnji st. (5), (6) i (7) postaju st. (6), (7) i (8).</p>	<p>(5) Danom uručenja dozvole boravka iz st. (3) i (4) ovog člana prestaje da važi viza za dugoročni boravak (Viza D) što se evidentira na naljepnici vize.</p>
<p>(7) U odluci kojom je zahijev za odobrenje privremenog boravka odbijen ili odbačen utvrđuje se rok u kojem stranac može dobrovoljno napustiti BiH, a koji ne može biti duži od 30 dana od dana dostavljanja konačne odluke.</p>	<p>U dosadašnjem stavu (6), koji je postao stav (7), broj u zagradi “(5)” zamjenjuje se brojem u zagradi (6)”. U dosadašnjem stavu (7) koji je postao stav (8) iza riječi „odbačen”</p>	<p>(6) Na zahijev stranca, a najkasnije 60 dana prije isteka dozvole privremenog boravka iz stava (3) ovog člana, Služba izdaje i rješenje o odobrenom privremenom boravku u roku od osam dana od podnošenja zahijeva.</p>
		<p>(7) Protiv rješenja iz st. (4) i (6) ovog člana ili</p>



	<p>odaju se riječi: „ili je postupak obustavljen“.</p>	<p>odluke kojom je zahtjev stranca odbijen ili odbačen ili odluke kojom je postupak obustavljen, žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.</p> <p>(8) U odluci kojom je zahtjev za odobrenje privremenog boravka odbijen ili odbačen ili je postupak obustavljen utvrđuje se rok u kojem stranac može dobrovoljno napustiti BiH, a koji ne može biti duži od 30 dana od dana dostavljanja konačne odluke.</p>
<p><b>Član 84.</b></p> <p><b>(Odbijanje zahtjeva za odobrenje i zahtjeva za produženje privremenog boravka)</b></p> <p>(1) Zahtjev stranca za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka odbija se ako:</p> <p>a) ne ispunjava opće uslove za odobrenje privremenog boravka iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje boravka</i>) ovog zakona i posebne uslove propisane ovim zakonom za svaki osnov privremenog boravka;</p> <p>b) ako je nezakonito ušao u BiH, izuzev ako postoje uslovi za odobrenje boravka iz humanitarnih razloga u smislu člana 58.</p>	<p><b>Član 44.</b></p> <p>U članu 84. (Odbijanje zahtjeva za odobrenje i zahtjeva za produženje privremenog boravka) stav (1) u tački k) veznik „i“ zamjenjuje se veznikom „ili“, a veznik „ili“ na kraju teksta briše se.</p> <p>U tački l), na kraju teksta, briše se interpunkcijski znak tačka i dodaje interpunkcijski znak tačka-zarez.</p> <p>Iza tačke l) dodaju se nove tač. m) i n) koje glase:</p> <p>„m) postoje dokazi ili ozbiljni i objektivni razlozi da se utvrdi da bi</p>	<p><b>Član 84.</b></p> <p><b>(Odbijanje zahtjeva za odobrenje i zahtjeva za produženje privremenog boravka)</b></p> <p>(1) Zahtjev stranca za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka odbija se ako:</p> <p>a) ne ispunjava opće uslove za odobrenje privremenog boravka iz člana 49. (<i>Opći uslovi za odobrenje boravka</i>) ovog zakona i posebne uslove propisane ovim zakonom za svaki osnov privremenog boravka;</p> <p>b) ako je nezakonito ušao u BiH, izuzev ako postoje uslovi za odobrenje boravka iz humanitarnih razloga u smislu člana 58.</p>

<p><b>(Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga) stav (2) ovog zakona:</b></p> <p>c) su dostavljeni dokazi pribavljeni prevarom, krivotvoreni ili protuzakonito mijenjani;</p> <p>d) je dao pogrešne podatke ili prikrilo okolnosti važne za odobrenje boravka;</p> <p>e) mu je izrečena zabrana ulaska u BiH, za vrijeme trajanja te zabrane;</p> <p>f) se vodi u evidencijama kod nadležnog organa kao prekršilac propisa u BiH ili prekršilac međunarodnih propisa ili kao međunarodni prestupnik;</p> <p>g) je pravosnažno osuđen za krivično djelo, a osuda nije brisana;</p> <p>h) prisustvo stranca predstavlja prijetnju javnom poretku ili sigurnosti BiH, ili predstavlja prijetnju javnom zdravlju, izuzimajući slučajeve kada je obojenje nastupilo nakon odobrenog boravka u BiH;</p> <p>i) je evidentiran u kaznenim ili prekršajnim evidencijama organa za provođenje zakona kao višestruki povratnik, bez obzira da li se radi o sudskoj opomeni, uslovnoj osudi ili novčanoj kazni;</p>	<p>stranac boravio na teritoriji BiH u svrhu različitu od one zbog koje podnosi zahtjev za privremeni boravak; ili</p> <p>n) je stranac prethodni boravak koji se produžava koristio suprotno svrsi za koju je privremeni boravak bio odobren.“</p> <p>U stavu (4) broj u zagradi „(3)“ zamjenjuje se brojem u zagradi „(5)“.</p> <p>Stav (7) mijenja se i glasi:</p> <p>“(7) Zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka po osnovu zaposljavanja visokokvalificiranih radnika, pored razloga iz stava (1) ovog člana, odbija se ako:</p> <p>a) stranac ne postupi u skladu sa članom 74. <i>(Rad na osnovu plave karte i promjena poslodavca)</i> st. (3) i (4) ovog zakona osim ako dokazuje da obavijest nije dospjela do Službe zbog razloga koji su izvan njegove kontrole ili nisu ispunjeni uslovi iz člana 72. stav (1) <i>(Privremeni boravak</i></p>	<p><b>(Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga) stav (2) ovog zakona:</b></p> <p>c) su dostavljeni dokazi pribavljeni prevarom, krivotvoreni ili protuzakonito mijenjani;</p> <p>d) je dao pogrešne podatke ili prikrilo okolnosti važne za odobrenje boravka;</p> <p>e) mu je izrečena zabrana ulaska u BiH, za vrijeme trajanja te zabrane;</p> <p>f) se vodi u evidencijama kod nadležnog organa kao prekršilac propisa u BiH ili prekršilac međunarodnih propisa ili kao međunarodni prestupnik;</p> <p>g) je pravosnažno osuđen za krivično djelo, a osuda nije brisana;</p> <p>h) prisustvo stranca predstavlja prijetnju javnom poretku ili sigurnosti BiH, ili predstavlja prijetnju javnom zdravlju, izuzimajući slučajeve kada je obojenje nastupilo nakon odobrenog boravka u BiH;</p> <p>i) je evidentiran u kaznenim ili prekršajnim evidencijama organa za provođenje zakona kao višestruki povratnik, bez obzira da li se radi o sudskoj opomeni, uslovnoj osudi ili novčanoj kazni;</p>
---	---	---

<p>j) mu je u BiH izrečena prekršajna kazna koja nije izvršena;</p> <p>k) Služba raspolaže informacijama nadležnih organa i službi sigurnosti u BiH da stranac na bilo koji način učestvuje u kriminalnoj aktivnosti, a posebno organiziranom, prekograničnom ili transnacionalnom kriminalu ili na bilo koji način učestvuje u takvoj aktivnosti ili drugoj aktivnosti koja može ugroziti javnu sigurnost ili javni poredak BiH;</p> <p>l) postoje drugi razlozi utvrđeni međunarodnim ugovorom čija je BiH međunarodna strana.</p> <p>(2) Zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice, pored razloga iz stava (1) ovog člana, odbija se ako:</p> <p>a) Služba utvrdi da su brak ili vanbračna zajednica ili usvojenje zasnovani isključivo iz koristi ulaska, odnosno boravka stranca u BiH;</p> <p>b) stranac s kojim se traži spajanje porodice nema odobren boravak u BiH.</p> <p>(3) Zahtjev za produženje privremenog boravka po osnovu redovnog visokoškolskog</p>	<p>u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika);</p> <p>b) je glavna svrha osnivanja ili poslovanja pravnog lica poslodavca olakšavanje ulaska stranca u BiH;</p> <p>c) je pravno lice poslodavac u postupku likvidacije ili je likvidirano ili ne obavlja djelatnost za koju je osnovano;</p> <p>d) je pravno lice poslodavac kažnjavano zbog neprijavljenog rada ili nezakonitog zapošljavanja;</p> <p>e) stranac više nema valjan ugovor o radu za zapošljavanje visokokvalificiranih radnika;</p> <p>ili</p> <p>f) stranac ne ispunjava uslove u pogledu bruto godišnje plate kako je propisano članom 73. (<i>Izdavanje plave karte</i>) stav (1) tačka c) ovog zakona.”.</p>	<p>j) mu je u BiH izrečena prekršajna kazna koja nije izvršena;</p> <p>k) Služba raspolaže informacijama nadležnih organa ili službi sigurnosti u BiH da stranac na bilo koji način učestvuje u kriminalnoj aktivnosti, a posebno organiziranom, prekograničnom ili transnacionalnom kriminalu ili je član organizacije koja planira ili na bilo koji način učestvuje u takvoj aktivnosti ili drugoj aktivnosti koja može ugroziti javnu sigurnost ili javni poredak BiH;</p> <p>l) postoje drugi razlozi utvrđeni međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana;</p> <p>m) postoje dokazi ili ozbiljni i objektivni razlozi da se utvrdi da bi stranac boravio na teritoriji BiH u svrhu različitu od one zbog koje podnosi zahtjev za privremeni boravak, ili</p> <p>n) je stranac prethodni boravak koji se produžava koristio suprotno svrši za koju je privremeni boravak bio odobren.</p> <p>(2) Zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice, pored razloga iz stava (1) ovog člana, odbija se ako:</p> <p>a) Služba utvrdi da su brak ili vanbračna zajednica ili usvojenje zasnovani isključivo iz</p>
---	---	---

<p>obrazovanja, pored razloga iz stava (1) ovog člana, odbija se ako stranac ne postigne zadovoljavajući napredak u studiju.</p> <p>(4) Zhtijev za odobrenje i zhtijev za produženje privremenog boravka po osnovu naučnog istraživanja, pored razloga iz stava (1) ovog člana, odbija se ako se naučnoistraživačka organizacija ne nalazi na spisku naučnoistraživačkih organizacija u BiH iz člana 76. (<i>Privremeni boravak u svrhu naučnog istraživanja</i>) stav (3) ovog zakona.</p> <p>(5) Zhtijev za odobrenje i zhtijev za produženje privremenog boravka po osnovu premještaja unutar društva, pored razloga iz stava (1) ovog člana, odbija se ako:</p> <p>a) je glavna svrha osnivanja pravnog lica domaćina olakšavanje ulaska lica premještenih unutar društva;</p> <p>b) je pravno lice domaćin u postupku likvidacije ili je likvidirano ili ne obavlja djelatnost za koju je osnovano; ili</p> <p>c) je pravno lice domaćin kažnjavano zbog neprijavljenog rada ili nezakonitog zapošljavanja.</p> <p>(6) Zhtijev za odobrenje i zhtijev za produženje privremenog boravka po osnovu</p>		<p>koristi ulaska, odnosno boravka stranca u BiH; ili</p> <p>b) stranac s kojim se traži spajanje porodice nema odobren boravak u BiH.</p> <p>(3) Zhtijev za produženje privremenog boravka po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja, pored razloga iz stava (1) ovog člana, odbija se ako stranac ne postigne zadovoljavajući napredak u studiju.</p> <p>(4) Zhtijev za odobrenje i zhtijev za produženje privremenog boravka po osnovu naučnog istraživanja, pored razloga iz stava (1) ovog člana, odbija se ako se naučnoistraživačka organizacija ne nalazi na spisku naučnoistraživačkih organizacija u BiH iz člana 76. (<i>Privremeni boravak u svrhu naučnog istraživanja</i>) stav (5) ovog zakona.</p> <p>(5) Zhtijev za odobrenje i zhtijev za produženje privremenog boravka po osnovu premještaja unutar društva, pored razloga iz stava (1) ovog člana, odbija se ako:</p> <p>a) je glavna svrha osnivanja pravnog lica domaćina olakšavanje ulaska lica premještenih unutar društva;</p> <p>b) je pravno lice domaćin u postupku likvidacije ili je likvidirano ili ne obavlja djelatnost za koju je osnovano; ili</p>
--	--	---

<p>sezonskog zapošljavanja, pored razloga iz stava (1) ovog člana, odbija se ako je:</p> <p>a) poslodavac u postupku likvidacije ili je bio u tom postupku ili ne obavlja djelatnost; ili</p> <p>b) poslodavac kažnjavan zbog neprijavljenog rada ili nezakonitog zapošljavanja.</p> <p>(7) Zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka po osnovu visokokvalificiranog zapošljavanja, pored razloga iz stava (1) ovog člana, odbija se ako stranac postupi suprotno članu 74. (<i>Rad na osnovu plave karte i promjena poslodavca</i>) st. (3) i (4) ovog zakona.</p> <p>(8) Osnove za utvrđivanje razloga za odbijanje zahtjeva za odobrenje i zahtjeva za produženje privremenog boravka iz ovog člana mogu biti dokazi ili saznanja kojima raspolaže Služba u skladu sa svojim nadležnostima, postojanje međunarodne potjernice, pravosnažne sudske odluke ili obavještenja ili informacije nadležnih organa i službi sigurnosti u BiH.</p> <p>(9) Izuzetno od stava (1) ovog člana, Vijeće ministara može, na prijedlog Ministarstva, ako je to u interesu BiH, odobriti strancu privremeni boravak u BiH.</p>		<p>c) je pravno lice domaćin kažnjavano zbog neprijavljenog rada ili nezakonitog zapošljavanja.</p> <p>(6) Zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka po osnovu sezonskog zapošljavanja, pored razloga iz stava (1) ovog člana, odbija se ako je:</p> <p>a) poslodavac u postupku likvidacije ili je bio u tom postupku ili ne obavlja djelatnost; ili</p> <p>b) poslodavac kažnjavan zbog neprijavljenog rada ili nezakonitog zapošljavanja.</p> <p>(7) Zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika, pored razloga iz stava (1) ovog člana, odbija se ako:</p> <p>a) stranac ne postupi u skladu sa članom 74. (<i>Rad na osnovu plave karte i promjena poslodavca</i>) st. (3) i (4) ovog zakona osim ako dokaže da obavijest nije dospjela do Službe zbog razloga koji su izvan njegove kontrole ili nisu ispunjeni uslovi iz člana 72. stav (1) (<i>Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika</i>);</p>
---	--	---

<p>Član 85.</p>	<p>Član 45.</p>	<p>b) je glavna svrha osnivanja ili poslovanja pravnog lica poslodavca olakšavanje ulaska stranca u BiH;</p> <p>c) je pravno lice poslodavac u postupku likvidacije ili je likvidirano ili ne obavlja djelatnost za koju je osnovano;</p> <p>d) je pravno lice poslodavac kažnjavano zbog neprijavljenog rada ili nezakonitog zapošljavanja;</p> <p>e) stranac više nema valjan ugovor o radu za zapošljavanje visokokvalificiranih radnika; ili</p> <p>f) stranac ne ispunjava uslove u pogledu bruto godišnje plate kako je propisano članom 73. (<i>Izdavanje plave karte</i>) stav (1) tačka c) ovog zakona.</p> <p>(8) Osnove za utvrđivanje razloga za odbijanje zahtjeva za odobrenje i zahtjeva za produženje privremenog boravka iz ovog člana mogu biti dokazi ili saznanja kojima raspolaze Služba u skladu sa svojim nadležnostima, postojanje međunarodne pojernice, pravosnažne sudske odluke ili obavještenja ili informacije nadležnih organa i službi sigurnosti u BiH.</p> <p>(9) Izuzetno od stava (1) ovog člana, Vijeće ministara može, na prijedlog Ministarstva, ako je to u interesu BiH, odobriti strancu privremeni boravak u BiH.</p>
<p>Član 85.</p>	<p>Član 85.</p>	<p>Član 85.</p>

<p><b>(Odbacivanje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka i obustava postupka)</b></p> <p>(1) Zahtjev stranca za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka odbacuju se ako:</p> <p>a) zahtjev za odobrenje privremenog boravka nije podnesen u skladu s članom 82. (<i>Podnošenje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka</i>) st. (3) i (6) ovog zakona;</p> <p>b) odbije dati biometrijske podatke prilikom podnošenja zahtjeva;</p> <p>c) je podnesen suprotno rokovima iz člana 82. (<i>Podnošenje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka</i>) st. (4) i (5) ovog zakona.</p> <p>(2) Izuzetno od stava (1) tačke c) ovog člana, zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka neće se odbaciti ako je zahtjev podnesen u roku važenja vize za dugoročni boravak (Viza D), bezviznog režima ili privremenog boravka i ako je stranac platio novčanu kaznu za prekršaj iz člana 135. (<i>Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 16., 21., 29., 30., 48., 62., 67., 77. i 82.</i>) stav (6) ovog zakona.</p>	<p><b>(Odbacivanje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka i obustava postupka)</b> stav (1) u tački a) tekst „stav (6)“ zamjenjuje se tekстом: „st. (3) i (6)“.</p> <p>U stavu (2) tekst u zagradi „(<i>Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 16., 21., 67., 77. i 82.</i>)“ zamjenjuje se tekстом: „(<i>Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 16., 21., 29., 30., 48., 62., 67., 77. i 82.</i>)“.</p>	<p><b>(Odbacivanje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka i obustava postupka)</b></p> <p>(1) Zahtjev stranca za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka odbacuju se ako:</p> <p>a) zahtjev za odobrenje privremenog boravka nije podnesen u skladu s članom 82. (<i>Podnošenje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka</i>) stav (6) ovog zakona;</p> <p>b) odbije dati biometrijske podatke prilikom podnošenja zahtjeva;</p> <p>c) je podnesen suprotno rokovima iz člana 82. (<i>Podnošenje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka</i>) st. (4) i (5) ovog zakona.</p> <p>(2) Izuzetno od stava (1) tačke c) ovog člana, zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka neće se odbaciti ako je zahtjev podnesen u roku važenja vize za dugoročni boravak (Viza D), bezviznog režima ili privremenog boravka i ako je stranac platio novčanu kaznu za prekršaj iz člana 135. (<i>Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 16., 21., 67., 77. i 82.</i>) stav (6) ovog zakona.</p>
<p><b>(Odbacivanje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka i obustava postupka)</b></p> <p>(1) Zahtjev stranca za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka odbacuju se ako:</p> <p>a) zahtjev za odobrenje privremenog boravka nije podnesen u skladu s članom 82. (<i>Podnošenje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka</i>) st. (3) i (6) ovog zakona;</p> <p>b) odbije dati biometrijske podatke prilikom podnošenja zahtjeva;</p> <p>c) je podnesen suprotno rokovima iz člana 82. (<i>Podnošenje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka</i>) st. (4) i (5) ovog zakona.</p> <p>(2) Izuzetno od stava (1) tačke c) ovog člana, zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka neće se odbaciti ako je zahtjev podnesen u roku važenja vize za dugoročni boravak (Viza D), bezviznog režima ili privremenog boravka i ako je stranac platio novčanu kaznu za prekršaj iz člana 135. (<i>Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 16., 21., 29., 30., 48., 62., 67., 77. i 82.</i>) stav (6) ovog zakona.</p>	<p>U članu 85. (Odbacivanje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka i obustava postupka) stav (1) u tački a) tekst „stav (6)“ zamjenjuje se tekстом: „st. (3) i (6)“.</p> <p>U stavu (2) tekst u zagradi „(<i>Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 16., 21., 67., 77. i 82.</i>)“ zamjenjuje se tekстом: „(<i>Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 16., 21., 29., 30., 48., 62., 67., 77. i 82.</i>)“.</p>	<p><b>(Odbacivanje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka i obustava postupka)</b></p> <p>(1) Zahtjev stranca za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka odbacuju se ako:</p> <p>a) zahtjev za odobrenje privremenog boravka nije podnesen u skladu s članom 82. (<i>Podnošenje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka</i>) stav (6) ovog zakona;</p> <p>b) odbije dati biometrijske podatke prilikom podnošenja zahtjeva;</p> <p>c) je podnesen suprotno rokovima iz člana 82. (<i>Podnošenje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka</i>) st. (4) i (5) ovog zakona.</p> <p>(2) Izuzetno od stava (1) tačke c) ovog člana, zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka neće se odbaciti ako je zahtjev podnesen u roku važenja vize za dugoročni boravak (Viza D), bezviznog režima ili privremenog boravka i ako je stranac platio novčanu kaznu za prekršaj iz člana 135. (<i>Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 16., 21., 67., 77. i 82.</i>) stav (6) ovog zakona.</p>

<p>(3) Postupak pokrenut po zahtjevu za odobrenje i produženje privremenog boravka obustavlja se ako stranac:</p> <p>a) odustane od zahtjeva,</p> <p>b) u roku od 30 dana od dana dostavljanja poziva ne preuzme obaveštenje iz člana 83. (<i>Odlučivanje o zahtjevu za odobrenje i produženje privremenog boravka</i>) stav (3) ovog zakona o uvaženom zahtjevu i dozvolu privremenog boravka ili rješenje o odobrenom privremenom boravku po osnovu rada s radnom dozvolom i dozvolu privremenog boravka iz člana 83. (<i>Odlučivanje o zahtjevu za odobrenje i produženje privremenog boravka</i>) stav (4) ovog zakona i o razlozima nepruzimanja ne obavijesti Službu.</p>		<p>(3) Postupak pokrenut po zahtjevu za odobrenje i produženje privremenog boravka obustavlja se ako stranac:</p> <p>a) odustane od zahtjeva,</p> <p>b) u roku od 30 dana od dana dostavljanja poziva ne preuzme obaveštenje iz člana 83. (<i>Odlučivanje o zahtjevu za odobrenje i produženje privremenog boravka</i>) stav (3) ovog zakona o uvaženom zahtjevu i dozvolu privremenog boravka ili rješenje o odobrenom privremenom boravku po osnovu rada s radnom dozvolom i dozvolu privremenog boravka iz člana 83. (<i>Odlučivanje o zahtjevu za odobrenje i produženje privremenog boravka</i>) stav (4) ovog zakona i o razlozima nepruzimanja ne obavijesti Službu.</p>
<p><b>Član 88.</b></p> <p><b>(Odbijanje zahtjeva za odobrenje stalnog boravka)</b></p> <p>(1) Zahtjev stranca za odobrenje stalnog boravka odbija se ako:</p> <p>a) nisu ispunjeni uslovi za odobrenje stalnog boravka iz člana 79. (<i>Uslovi za odobrenje stalnog boravka</i>) ovog zakona;</p>	<p><b>Član 46.</b></p> <p>U članu 88. (Odbijanje zahtjeva za odobrenje stalnog boravka) stav (1) u tački g) veznik "r" zamjenjuje se veznikom "fii".</p>	<p><b>Član 88.</b></p> <p><b>(Odbijanje zahtjeva za odobrenje stalnog boravka)</b></p> <p>(1) Zahtjev stranca za odobrenje stalnog boravka odbija se ako:</p> <p>a) nisu ispunjeni uslovi za odobrenje stalnog boravka iz člana 79. (<i>Uslovi za odobrenje stalnog boravka</i>) ovog zakona;</p>



<p>b) su dokazi dostavljeni uz zahtjev pribavljeni prevarom, krivotvoreni ili protuzakonito mijenjani;</p> <p>c) je dao pogrešne podatke ili prikrio okolnosti važne za odobrenje boravka;</p> <p>d) je pravosnažno osuđen za krivično djelo i izrečena mu je kazna zatvora, a osuda nije brisana;</p> <p>e) prisustvo stranca predstavlja prijetnju javnom poretku ili sigurnosti BiH;</p> <p>f) je stranac evidentiran u kaznenim ili prekršajnim evidencijama organa nadležnih za provođenje zakona kao višestruki povratnik;</p> <p>g) Služba raspolaže informacijama nadležnih organa i službi sigurnosti u BiH da stranac na bilo koji način učestvuje u kriminalnoj aktivnosti, a posebno organiziranom, prekograničnom ili transnacionalnom kriminalu ili je član organizacije koja planira ili na bilo koji način učestvuje u takvoj aktivnosti ili drugoj aktivnosti koja može ugroziti javnu sigurnost ili javni poredak BiH, ili</p> <p>h) postoje drugi razlozi utvrđeni međunarodnim pravom.</p>	<p>b) su dokazi dostavljeni uz zahtjev pribavljeni prevarom, krivotvoreni ili protuzakonito mijenjani;</p> <p>c) je dao pogrešne podatke ili prikrio okolnosti važne za odobrenje boravka;</p> <p>d) je pravosnažno osuđen za krivično djelo i izrečena mu je kazna zatvora, a osuda nije brisana;</p> <p>e) prisustvo stranca predstavlja prijetnju javnom poretku ili sigurnosti BiH;</p> <p>f) je stranac evidentiran u kaznenim ili prekršajnim evidencijama organa nadležnih za provođenje zakona kao višestruki povratnik;</p> <p>g) Služba raspolaže informacijama nadležnih organa i službi sigurnosti u BiH da stranac na bilo koji način učestvuje u kriminalnoj aktivnosti, a posebno organiziranom, prekograničnom ili transnacionalnom kriminalu ili je član organizacije koja planira ili na bilo koji način učestvuje u takvoj aktivnosti ili drugoj aktivnosti koja može ugroziti javnu sigurnost ili javni poredak BiH, ili</p> <p>h) postoje drugi razlozi utvrđeni međunarodnim pravom.</p> <p>(2) Osnove za utvrđivanje razloga za odbijanje</p>
--	--

<p>(2) Osnove za utvrđivanje razloga za odbijanje zahtjeva za odobrenje stalnog boravka iz ovog člana mogu biti dokazi ili saznanja kojima raspolaže Služba u skladu sa svojim nadležnostima, postojanje međunarodne potjernice, pravosnažne sudske odluke ili obavještenja ili informacije nadležnih organa i službi sigurnosti u BiH.</p>		<p>zahtjeva za odobrenje stalnog boravka iz ovog člana mogu biti dokazi ili saznanja kojima raspolaže Služba u skladu sa svojim nadležnostima, postojanje međunarodne potjernice, pravosnažne sudske odluke ili obavještenja ili informacije nadležnih organa i službi sigurnosti u BiH.</p>
<p><b>Član 93.</b></p> <p><b>(Prestanak boravka)</b></p> <p>(1) Strancu prestaje boravak u BiH:</p> <p>a) na lični zahtjev;</p> <p>b) sticanjem državljanstva BiH;</p> <p>c) smrću;</p> <p>d) izricanjem mjere iz člana 108. (<i>Posebni slučajevi prosljerivanja</i>) ovog zakona;</p> <p>e) ako ima zabranu ulaska i boravka u BiH, ili</p> <p>đ) ako je boravak odobren po osnovu spajanja porodice sa strancem čiji je boravak prestao ili je otkazan u skladu s ovim zakonom.</p>	<p><b>Član 47.</b></p> <p>U članu 93. (Prestanak boravka) stav (1) u tački e), na kraju teksta, interpunkcijski znak zarez i veznik „ili“ zamjenjuju se interpunkcijskim znakom tačka-zarez.</p> <p>U tački đ), na kraju teksta, interpunkcijski znak tačka zamjenjuje se interpunkcijskim znakom zarez i dodaje se veznik „i“.</p> <p>Iza tačke đ) dodaje se nova tačka g) koja glasi:</p> <p>“g) u roku od 30 dana od dana prestanka važenja radne dozvole iz člana 67. (<i>Veza između odobrenja privremenog boravka i radne dozvole</i>) stav (3) ovog zakona.“.</p>	<p><b>Član 93.</b></p> <p><b>(Prestanak boravka)</b></p> <p>(1) Strancu prestaje boravak u BiH:</p> <p>a) na lični zahtjev;</p> <p>b) sticanjem državljanstva BiH;</p> <p>c) smrću;</p> <p>d) izricanjem mjere iz člana 108. (<i>Posebni slučajevi prosljerivanja</i>) ovog zakona;</p> <p>e) ako ima zabranu ulaska i boravka u BiH;</p> <p>đ) ako je boravak odobren po osnovu spajanja porodice sa strancem čiji je boravak prestao ili je otkazan u skladu s ovim zakonom, ili</p> <p>g) u roku od 30 dana od dana prestanka važenja radne dozvole iz člana 67. (<i>Veza između</i></p>

<p>(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, strancu prestaje privremeni boravak odobrenjem stalnog boravka u BiH.</p> <p>(3) Nadležni organi kod kojih se vodi evidencija o činjenicama iz stava (1) tač. b) i c) ovog člana dužni su o ovim činjenicama odmah obavijestiti Službu, a najkasnije u roku od sedam dana od dana nastanka ovih činjenica.</p> <p>(4) Na zahtjev stranca, Služba donosi rješenje o prestanku boravka iz stava (1) tačke a) ovog člana, protiv kojeg se može podnijeti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja.</p> <p>(5) Služba, po službenoj dužnosti, donosi rješenje o prestanku boravka iz stava (1) tač. b), d), e) i f) ovog člana, protiv kojeg se može podnijeti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.</p>	<p>U stavu (5) tekst: „tač. b), d), e) i f)” zamjenjuje se tekstom: “tač. b), d), e), f) i g)”.</p>	<p><i>odobrenja privremenog boravka i radne dozvole</i>) stav (3) ovog zakona.</p> <p>(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, strancu prestaje privremeni boravak odobrenjem stalnog boravka u BiH.</p> <p>(3) Nadležni organi kod kojih se vodi evidencija o činjenicama iz stava (1) tač. b) i c) ovog člana dužni su o ovim činjenicama odmah obavijestiti Službu, a najkasnije u roku od sedam dana od dana nastanka ovih činjenica.</p> <p>(4) Na zahtjev stranca, Služba donosi rješenje o prestanku boravka iz stava (1) tačke a) ovog člana, protiv kojeg se može podnijeti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja.</p> <p>(5) Služba, po službenoj dužnosti, donosi rješenje o prestanku boravka iz stava (1) tač. b), d), e), f) i g) ovog člana, protiv kojeg se može podnijeti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.</p>
<p><b>Član 96.</b></p> <p><b>(Razlozi za otkaz boravka)</b></p> <p>(1) Boravak stranca u BiH otkazuje se ako:</p> <p>a) stranac ne poštuje javni poredak BiH iz člana 10. <i>(Obaveza poštivanja javnog poretka)</i></p>	<p><b>Član 48.</b></p> <p>U članu 96. (Razlozi za otkaz boravka) stav (1) tačka l) mijenja se i glasi:</p>	<p><b>Član 96.</b></p> <p><b>(Razlozi za otkaz boravka)</b></p> <p>(1) Boravak stranca u BiH otkazuje se ako:</p> <p>a) stranac ne poštuje javni poredak BiH iz člana 10. <i>(Obaveza poštivanja javnog poretka BiH)</i></p>

<p><b>BiH)</b> ili preduzme aktivnost narušavanja sigurnosti BiH ili je član organizacije koja preduzme takvu aktivnost;</p>	<p>„1) su se uslovi na osnovu kojih je izdato odobrenje boravka izmijenili u takvoj mjeri da bi isključili svaku mogućnost izdavanja odobrenja ili stranac više ne ispunjava opšte ili posebne uslove za odobrenje ili produženje privremenog boravka.“.</p>	<p>ili preduzme aktivnost narušavanja sigurnosti BiH ili je član organizacije koja preduzme takvu aktivnost;</p>
<p>b) stranac ugrozi interese BiH tako što na bilo koji način učestvuje u krijumčarenju naoružanja ili vojne opreme, radioaktivne ili druge opasne materije ili opojne droge, ili u nedozvoljenom prijevozu ili trgovini materijalom za proizvodnju naoružanja ili drugog sredstva za masovno uništenje, ili u proizvodnji ili posjedovanju opojne droge radi prodaje, ili je član organizacije koja na bilo koji način učestvuje u takvoj aktivnosti;</p>	<p>U tački s) veznik „i“ zamjenjuje se veznikom „ii“.</p>	<p>b) stranac ugrozi interese BiH tako što na bilo koji način učestvuje u krijumčarenju naoružanja ili vojne opreme, radioaktivne ili druge opasne materije ili opojne droge, ili u nedozvoljenom prijevozu ili trgovini materijalom za proizvodnju naoružanja ili drugog sredstva za masovno uništenje, ili u proizvodnji ili posjedovanju opojne droge radi prodaje, ili je član organizacije koja na bilo koji način učestvuje u takvoj aktivnosti;</p>
<p>c) organizira ili je u vezi s organiziranjem nezakonitog ulaska, boravka ili izlaska pojedinca ili grupe u ili iz BiH, ili ako organizira ili na bilo koji način učestvuje u trgovini ljudima;</p>	<p>Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:</p>	<p>ili član organizacije koja na bilo koji način učestvuje u takvoj aktivnosti;</p>
<p>d) Služba utvrdi da je sklopljen brak iz koristi ili zasnovana vanbračna zajednica iz koristi ili da je zasnovano usvojenje iz koristi isključivo radi ulaska, odnosno boravka u BiH;</p>	<p>„(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana privremeni boravak odobren po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja neće se otkazati ako visokoškolska ustanova prestane obavljati djelatnost pod uslovom da je stranac podnio zahtjev za upis na drugu akreditovanu visokoškolsku ustanovu u okviru ekvivalentnog studijskog programa, radi završetka studija.“.</p>	<p>d) Služba utvrdi da je sklopljen brak iz koristi ili zasnovana vanbračna zajednica iz koristi ili da je zasnovano usvojenje iz koristi isključivo radi ulaska, odnosno boravka u BiH;</p>
<p>e) Služba utvrdi da stranac koji je izdao pozivno pismo nije ispunio svoje obaveze iz pozivnog pisma, a ponovo je izdao pozivno pismo, ili pozivna pisma izdaje u neistinitu svrhu ili ih drugačije zloupotrebljava;</p>	<p>Dosadašnji st. (2), (3), (4) i (5), postaju st. (3), (4), (5) i (6).</p>	<p>e) Služba utvrdi da stranac koji je izdao pozivno pismo nije ispunio svoje obaveze iz pozivnog pisma, a ponovo je izdao pozivno pismo, ili pozivna pisma izdaje u neistinitu svrhu ili ih drugačije zloupotrebljava;</p>
<p>U dosadašnjem stavu (4) koji je postao stav (5) tekst: „tač. a), b), c), d), f), h), i), j), m), n) ili r)“ zamjenjuje</p>		

<p>f) je stranac dao pogrešne ili lažne podatke ili prikrilo okolnosti važne za izdavanje odobrenja boravka;</p> <p>g) stranac odbija da provede konačnu, odnosno pravosnažnu odluku nadležnog organa u BiH;</p> <p>h) stranac u BiH boravi protivno svrsi na osnovu koje je odobren boravak;</p> <p>i) je ulazak ili boravak stranac ostvario na osnovu dokaza koji su pribavljeni prevarom, krivotvoreni ili protuzakonito mijenjani;</p> <p>j) stranac u BiH obavlja djelatnost za koju je potrebna radna dozvola, a nema radnu dozvolu u BiH, ili radi na radnom mjestu ili vrsti poslova ako obavlja djelatnost bez izdate potvrde o prijavi rada ili obavlja određenu djelatnost bez odobrenja nadležnog organa u BiH;</p> <p>k) je prekršio ili pokušao prekršiti propise kojima se regulira prelazak državne granice BiH, bez obzira na to da li je povreda propisa nastala pri ulasku ili izlasku iz BiH;</p> <p>l) su se uslovi na osnovu kojih je izdato odobrenje boravka izmijenili u takvoj mjeri da bi isključili svaku mogućnost izdavanja odobrenja;</p>	<p>sae tekstom: „tač. a), b), c), d), f), h), i), j), m), n), r) ili s)“.</p> <p>Iza dosadašnjeg stava (5) koji je postao stav (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:</p> <p>„(7) Pored razloga iz stava (1) ovog člana, privremeni boravak odobren u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika, otkazuje se ako stranac ne postupi u skladu sa članom 74. (<i>Rad na osnovu plave karte i promjena poslodavca</i>) st. (3) i (4) ovog zakona osim ako dokaže da obavijest nije dospjela do Službe zbog razloga koji su izvan njegove kontrole ili nisu ispunjeni uslovi iz člana 72. (<i>Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika</i>) stav (1) ovog zakona.“.</p> <p>Dosadašnji st. (6) i (7) postaju st. (8) i (9).</p> <p>U dosadašnjem stavu (7) koji je postao stav (9) broj u zagradi „(6)“ zamjenjuje se brojem u zagradi „(8)“.</p>	<p>f) je stranac dao pogrešne ili lažne podatke ili prikrilo okolnosti važne za izdavanje odobrenja boravka;</p> <p>g) stranac odbija da provede konačnu, odnosno pravosnažnu odluku nadležnog organa u BiH;</p> <p>h) stranac u BiH boravi protivno svrsi na osnovu koje je odobren boravak;</p> <p>i) je ulazak ili boravak stranac ostvario na osnovu dokaza koji su pribavljeni prevarom, krivotvoreni ili protuzakonito mijenjani;</p> <p>j) stranac u BiH obavlja djelatnost za koju je potrebna radna dozvola, a nema radnu dozvolu u BiH, ili radi na radnom mjestu ili vrsti poslova ako obavlja djelatnost bez izdate potvrde o prijavi rada ili obavlja određenu djelatnost bez odobrenja nadležnog organa u BiH;</p> <p>k) je prekršio ili pokušao prekršiti propise kojima se regulira prelazak državne granice BiH, bez obzira na to da li je povreda propisa nastala pri ulasku ili izlasku iz BiH;</p> <p>l) su se uslovi na osnovu kojih je izdato odobrenje boravka izmijenili u takvoj mjeri da bi isključili svaku mogućnost izdavanja odobrenja ili stranac više ne ispunjava opšte ili</p>
---	---	--

<p>m) je stranac pravosnažno osuđen za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna;</p> <p>n) prisustvo stranca u BiH predstavlja prijetnju javnom poretku ili sigurnosti BiH;</p> <p>o) stranac ostane bez sredstava za izdržavanje;</p> <p>p) stranac neprekidno izbiva iz BiH duže od 180 dana za vrijeme odobrenog privremenog boravka, bez prethodnog javljanja i dostavljanja dokaza o opravdanosti izbjivanja nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili se na osnovu okolnosti nedvosmisleno može utvrditi da nema namjeru povratka u BiH;</p> <p>r) je ostao da boravi u BiH nakon isteka važnosti putne isprave; ili</p> <p>s) Služba raspolaze informacijama nadležnih organa i službi sigurnosti u BiH da stranac na bilo koji način učestvuje u kriminalnoj aktivnosti, a posebno organiziranom, prekograničnom ili transnacionalnom kriminalu ili je član organizacije koja planira ili na bilo koji način učestvuje u takvoj aktivnosti ili drugoj aktivnosti koja može ugroziti javnu sigurnost ili javni poredak BiH.</p>		<p>posebne uslove za odobrenje ili produženje privremenog boravka;</p> <p>m) je stranac pravosnažno osuđen za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna;</p> <p>n) prisustvo stranca u BiH predstavlja prijetnju javnom poretku ili sigurnosti BiH;</p> <p>o) stranac ostane bez sredstava za izdržavanje;</p> <p>p) stranac neprekidno izbiva iz BiH duže od 180 dana za vrijeme odobrenog privremenog boravka, bez prethodnog javljanja i dostavljanja dokaza o opravdanosti izbjivanja nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili se na osnovu okolnosti nedvosmisleno može utvrditi da nema namjeru povratka u BiH;</p> <p>r) je ostao da boravi u BiH nakon isteka važnosti putne isprave; ili</p> <p>s) Služba raspolaze informacijama nadležnih organa ili službi sigurnosti u BiH da stranac na bilo koji način učestvuje u kriminalnoj aktivnosti, a posebno organiziranom, prekograničnom ili transnacionalnom kriminalu ili je član organizacije koja planira ili na bilo koji način učestvuje u takvoj aktivnosti ili drugoj aktivnosti koja može ugroziti javnu sigurnost ili javni poredak BiH.</p>
---	--	--

<p>(2) Ako stranac ima odobren stalni boravak, on se može otkazati iz razloga propisanih u stavu (1) tač. a), b), c), d), f), i) ili n) ovog člana. Ako se strancu otkazuje stalni boravak iz razloga propisanih stavom (1) tačka n) ovog člana, može mu se uz otkaz boravka izreći i mjera protjerivanja sa zabranom ulaska u BiH.</p> <p>(3) Ako je stranac zbog razloga iz stava (1) ovog člana lišen slobode ili osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora, a nije mu izrečena mjera protjerivanja, otkaz boravka počinje mu teći od trenutka prestanka razloga za lišavanje slobode ili izdržane, odnosno oproštene ili zastarjele kazne.</p> <p>(4) Ako se strancu otkazuje bezvizni ili privremeni boravak iz razloga propisanih stavom (1) tač. a), b), c), d), f), h), i), j), m), n) ili r) ovog člana, može mu se uz otkaz boravka izreći i mjera protjerivanja sa zabranom ulaska u BiH.</p> <p>(5) Osnovi za utvrđivanje razloga za otkaz boravka iz ovog člana mogu biti dokazi ili saznanja kojima raspolaze Služba u skladu sa svojim nadležnostima, postojanje međunarodne poijernice, pravosnažne sudske odluke ili obavještenja ili informacije nadležnih organa i službi sigurnosti u BiH.</p> <p>(6) U odluci kojom se otkazuje boravak utvrđuje se rok u kojem stranac može</p>		<p>(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana privremeni boravak odobren po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja neće se otkazati ako visokoškolska ustanova prestane obavljati djelatnost pod uslovom da je stranac podnio zahtjev za upis na drugu akreditovanu visokoškolsku ustanovu u okviru ekvivalentnog studijskog programa, radi završetka studija.</p> <p>(3) Ako stranac ima odobren stalni boravak, on se može otkazati iz razloga propisanih u stavu (1) tač. a), b), c), d), f), i) ili n) ovog člana. Ako se strancu otkazuje stalni boravak iz razloga propisanih stavom (1) tačka n) ovog člana, može mu se uz otkaz boravka izreći i mjera protjerivanja sa zabranom ulaska u BiH.</p> <p>(4) Ako je stranac zbog razloga iz stava (1) ovog člana lišen slobode ili osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora, a nije mu izrečena mjera protjerivanja, otkaz boravka počinje mu teći od trenutka prestanka razloga za lišavanje slobode ili izdržane, odnosno oproštene ili zastarjele kazne.</p> <p>(5) Ako se strancu otkazuje bezvizni ili privremeni boravak iz razloga propisanih stavom (1) tač. a), b), c), d), f), h), i), j), m), n), r) ili s) ovog člana, može mu se uz otkaz boravka izreći i mjera protjerivanja sa zabranom ulaska u BiH.</p>
--	--	--

<p>dobrovoljno napustiti BiH, a koji ne može biti duži od 30 dana od dana dostavljanja konačne odluke.</p> <p>(7) Prilikom određivanja roka iz stava (6) ovog člana organ koji je izdao rješenje mora uzeti u obzir vrijeme u kojem je stranac u mogućnosti da napusti BiH.</p>		<p>(6) Osnovi za utvrđivanje razloga za otkaz boravka iz ovog člana mogu biti dokazi ili saznanja kojima raspolaže Služba u skladu sa svojim nadležnostima, postojanje međunarodne potjemice, pravosnažne sudske odluke ili obavještenja ili informacije nadležnih organa i službi sigurnosti u BiH.</p> <p>(7) Pored razloga iz stava (1) ovog člana, privremeni boravak odobren u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika, otkazuje se ako stranac ne postupi u skladu sa članom 74. (<i>Rad na osnovu plave karte i promjena poslodavca</i>) st. (3) i (4) ovog zakona osim ako dokazuje da obavijest nije dospjela do Službe zbog razloga koji su izvan njegove kontrole ili nisu ispunjeni uslovi iz člana 72. (<i>Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika</i>) stav (1) ovog zakona.</p> <p>(8) U odluci kojom se otkazuje boravak utvrđuje se rok u kojem stranac može dobrovoljno napustiti BiH, a koji ne može biti duži od 30 dana od dana dostavljanja konačne odluke.</p> <p>(9) Prilikom određivanja roka iz stava (8) ovog člana organ koji je izdao rješenje mora uzeti u obzir vrijeme u kojem je stranac u mogućnosti da napusti BiH.</p>
<p>Član 97.</p>	<p>Član 49.</p>	<p>Član 97.</p>



<p><b>(Poseban razlog za otkaz stalnog boravka)</b></p> <p>(1) Strancu koji ima odobren stalni boravak u BiH daljnji boravak otkazuje se ako:</p> <p>a) se utvrdi da stranac duže od jedne godine nije nastanjen u BiH; ili</p> <p>b) stranac izbiva iz BiH kraće od jedne godine, ali se na osnovu okolnosti nedvosmisleno može utvrditi da nema namjeru povratka i stalnog boravka u BiH.</p> <p>(2) Strancu koji ima odobren stalni boravak u BiH kao bivši nosilac plave karte stalni boravak otkazuje se ako se utvrdi da duže od dvije godine nije nastanjen u BiH.</p>	<p>U članu 97. (Poseban razlog za otkaz stalnog boravka) stav (2) mijenja se i glasi:</p> <p>“(2) Strancu koji ima odobren stalni boravak u BiH kao bivši nosilac plave karte, kao i članovima njegove porodice koji su ostvarili stalni boravak u BiH na osnovu spajanja porodice sa nosiocem plave karte u BiH, stalni boravak se otkazuje ako se utvrdi da duže od dvije godine nisu nastanjeni u BiH.”</p>	<p><b>(Poseban razlog za otkaz stalnog boravka)</b></p> <p>(1) Strancu koji ima odobren stalni boravak u BiH daljnji boravak otkazuje se ako:</p> <p>a) se utvrdi da stranac duže od jedne godine nije nastanjen u BiH; ili</p> <p>b) stranac izbiva iz BiH kraće od jedne godine, ali se na osnovu okolnosti nedvosmisleno može utvrditi da nema namjeru povratka i stalnog boravka u BiH.</p> <p>(2) Strancu koji ima odobren stalni boravak u BiH kao bivši nosilac plave karte, kao i članovima njegove porodice koji su ostvarili stalni boravak u BiH na osnovu spajanja porodice sa nosiocem plave karte u BiH, stalni boravak se otkazuje ako se utvrdi da duže od dvije godine nisu nastanjeni u BiH.</p>
<p><b>Član 101.</b></p> <p><b>(Obaveza prijave boravišta i prebivališta stranca)</b></p> <p>(1) Stranac kojem je odobren privremeni boravak dužan je prijaviti i odjaviti boravište, kao i promjenu adrese stanovanja, a stranac kojem je odobren stalni boravak i prebivalište.</p>	<p><b>Član 50.</b></p> <p>U članu 101. (Obaveza prijave boravišta i prebivališta stranca) stav (3) mijenja se i glasi:</p> <p>„(3) Kada je prijava ili odjava iz stava (1) ovog člana ili iz člana 103. (Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca) stav (1) ovog zakona</p>	<p><b>Član 101.</b></p> <p><b>(Obaveza prijave boravišta i prebivališta stranca)</b></p> <p>(1) Stranac kojem je odobren privremeni boravak dužan je prijaviti i odjaviti boravište, kao i promjenu adrese stanovanja, a stranac kojem je odobren stalni boravak i prebivalište.</p>

<p>(2) Prijave i odjave iz stava (1) ovog člana podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Službe ili policiji.</p> <p>(3) Kada je prijava ili odjava iz stava (1) ovog člana ili iz člana 103. (<i>Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca</i>) stav (1) ovog zakona podnesena policiji, policija je dužna kopiju prijave dostaviti nadležnoj organizacionoj jedinici Službe u roku od 24 sata od prijema prijave.</p>	<p>podnesena policiji, policija je dužna kopiju prijave dostaviti nadležnoj organizacionoj jedinici Službe u roku od 24 sata od prijema prijave. Po sicanju tehničkih uslova policija dostavlja prijavu ili odjavu Službi elektronskim putem, a o čemu odluku donosi Ministarstvo na prijedlog Službe.“</p>	<p>(2) Prijave i odjave iz stava (1) ovog člana podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Službe ili policiji.</p> <p>(3) Kada je prijava ili odjava iz stava (1) ovog člana ili iz člana 103. (<i>Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca</i>) stav (1) ovog zakona podnesena policiji, policija je dužna kopiju prijave dostaviti nadležnoj organizacionoj jedinici Službe u roku od 24 sata od prijema prijave. Po sicanju tehničkih uslova policija dostavlja prijavu ili odjavu Službi elektronskim putem, a o čemu odluku donosi Ministarstvo na prijedlog Službe.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Član 103.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca)</b></p> <p>(1) Pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja dužna su nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili policije prijaviti boravište stranca najkasnije u roku od 12 sati od trenutka pružanja usluge smještaja strancu.</p> <p>(2) Pravna i fizička lica iz stava (1) ovog člana dužna su voditi evidenciju o strancima (u daljnjem tekstu: knjiga stranaca) kojima</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 51.</b></p> <p>U članu 103. (<i>Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca</i>) stav (2) iza riječi: „licu Službe“ dodaje se interpunkcijski znak zarez i riječi: „Granične policije“. Riječi: „ili u policiji“ brišu se.</p> <p>Iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 103.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca)</b></p> <p>(1) Pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja dužna su nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili policije prijaviti boravište stranca najkasnije u roku od 12 sati od trenutka pružanja usluge smještaja strancu.</p> <p>(2) Pravna i fizička lica iz stava (1) ovog člana dužna su voditi evidenciju o strancima (u daljnjem tekstu: knjiga stranaca) kojima pružaju</p>

<p>pružaju uslugu smještaja. Ta lica obavezna su čuvati knjige stranaca najmanje tri godine od dana zaključenja knjige i ovlaštenom službenom licu službenom licu Službe ili policije dati na uvid knjigu stranaca. Knjiga stranaca ovjerava se u nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili u policiji po mjestu prebivališta, odnosno poslovnog sjedišta davaoca usluge smještaja strancima.</p>	<p>„(3) Po sticanju tehničkih uslova knjiga stranaca iz stava (2) ovog člana se može voditi u elektronskom obliku.</p> <p>(4) Stranac iz stava (3) ovog člana dužan je raspolagati dokazom da je izvršio prijavu svog boravka.“.</p> <p>Dosadašnji stav (3) postaje stav (5).</p>	<p>uslugu smještaja. Ta lica obavezna su čuvati knjige stranaca najmanje tri godine od dana zaključenja knjige i ovlaštenom službenom licu Službe, Granične policije ili policije dati na uvid knjigu stranaca. Knjiga stranaca ovjerava se u nadležnoj organizacionoj jedinici Službe po mjestu prebivališta, odnosno poslovnog sjedišta davaoca usluge smještaja strancima.</p>
<p>(3) Stranac koji ne koristi usluge smještaja pravnih i fizičkih lica iz stava (1) ovog člana ili fizičko lice kod kojeg je stranac u posjeti dužni su nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili policije prijaviti boravak stranca u BiH u roku od 48 sati od ulaska stranca u BiH ako će stranac u BiH boraviti duže od tri dana.</p>	<p>Iza dosadašnjeg stava (3) koji je postao stav (5) dodaju se novi st. (6) i (7) koji glase:</p> <p>„(6) Prijavu adrese boravišta stranaca koji su smješteni u centru za prihvati i smještaj tražilaca azila, centru za smještaj žrtava trgovine ljudima, nevladinoj organizaciji koja ima potpisan protokol o saradnji sa Službom ili drugoj ustanovi specijaliziranoj za prihvati stranaca koja nije u nadležnosti Službe, te stranaca koji su smješteni u zatvoru ili pritvoru, nadležna institucija ili pravno lice vrši Službi u roku od 12 sati od trenutka smještaja.</p>	<p>(3) Po sticanju tehničkih uslova knjiga stranaca iz stava (2) ovog člana se može voditi u elektronskom obliku.</p> <p>(4) Stranac iz stava (3) ovog člana dužan je raspolagati dokazom da je izvršio prijavu svog boravka.</p>
	<p>(7) Prijavu adrese boravišta stranaca koji su smješteni u imigracioni centar ili drugu specijalizovanu ustanovu za</p>	<p>(5) Stranac koji ne koristi usluge smještaja pravnih i fizičkih lica iz stava (1) ovog člana ili fizičko lice kod kojeg je stranac u posjeti dužni su nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili policije prijaviti boravak stranca u BiH u roku od 48 sati od ulaska stranca u BiH ako će stranac u BiH boraviti duže od tri dana.</p> <p>(6) Prijavu adrese boravišta stranaca koji su smješteni u centru za prihvati i smještaj tražilaca azila, centru za smještaj žrtava trgovine ljudima, nevladinoj organizaciji koja ima potpisan protokol o saradnji sa Službom ili drugoj ustanovi specijaliziranoj za prihvati stranaca koja nije u nadležnosti Službe, te stranaca koji su</p>

	<p>smještaj stranaca koja je u nadležnosti Službe, vrši Služba.“</p>	<p>smješteni u zatvoru ili pritvoru, nadležna institucija ili pravno lice vrši Službi u roku od 12 sati od trenutka smještaja.</p> <p>(7) Prijavu adrese boravišta stranaca koji su smješteni u imigracioni centar ili drugu specijalizovanu ustanovu za smještaj stranaca koja je u nadležnosti Službe, vrši Služba.</p>
<p><b>Član 104.</b></p> <p><b>(Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima odobrenja boravka te boravišta i prebivališta stranaca)</b></p> <p>(1) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja Službe, donosi podzakonski propis kojim se propisuju dokazi koji se dostavljaju uz zahtjev za odobrenje boravka, detaljnije uređuje izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole boravka, izgled i sadržaj potvrde o podnesenom zahtjevu za boravak, postupanje prilikom odobrenja boravka i izdavanja dozvole boravka, forma, izgled i sadržaj dozvole boravka, forma, izgled, sadržaj, rok važenja, postupanje prilikom izdavanja potvrde o identitetu, izgled i sadržaj potvrde o prijavi rada, postupanje prilikom izdavanja potvrde o prijavi rada, forma, izgled i sadržaj lične karte za stranca i postupanje prilikom izdavanja lične karte za stranca, postupanje prilikom otkaza boravka, prilikom prijava i</p>	<p><b>Član 52.</b></p> <p>U članu 104. (Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima odobrenja boravka te boravišta i prebivališta stranaca) u stavu (1) na kraju teksta, iza interpunkcijskog znaka tačka, dodaje se novi tekst koji glasi: „Tehničke specifikacije naljepnice dozvole boravka označavaju se odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa propisima iz oblasti zaštite tajnih podataka.“</p> <p>U stavu (3) tekst: „31. oktobra“ zamjenjuje se tekstem: „31. decembra“.</p>	<p><b>Član 104.</b></p> <p><b>(Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima odobrenja boravka te boravišta i prebivališta stranaca)</b></p> <p>(1) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja Službe, donosi podzakonski propis kojim se propisuju dokazi koji se dostavljaju uz zahtjev za odobrenje boravka, detaljnije uređuje izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole boravka, izgled i sadržaj potvrde o podnesenom zahtjevu za boravak, postupanje prilikom odobrenja boravka i izdavanja dozvole boravka, forma, izgled i sadržaj dozvole boravka, forma, izgled, sadržaj, rok važenja, postupanje prilikom izdavanja potvrde o identitetu, izgled i sadržaj potvrde o prijavi rada, postupanje prilikom izdavanja potvrde o prijavi rada, forma, izgled i sadržaj lične karte za stranca i postupanje prilikom izdavanja lične karte za stranca, postupanje prilikom otkaza boravka, prilikom prijava i odjava boravišta i prebivališta, izgled,</p>

<p>odjava boravišta i prebivališta, izgled, sadržaj knjige stranaca i postupanje prilikom ovjere knjige stranaca, kao i druga pitanja značajna za boravak i kretanje stranaca u BiH.</p> <p>(2) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja Službe, donosi podzakonski propis kojim se uređuju pravila i standardi u postupanju, kao i druga pitanja u vezi s prihvatom žrtava trgovine ljudima, njihovog oporavka i povratka.</p> <p>(3) Vijeće ministara, na prijedlog MCP-a, donosi podzakonski propis kojim se utvrđuje godišnja kvota radnih dozvola, najkasnije do 31. oktobra tekuće godine za sljedeću godinu.</p> <p>(4) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja Službe, po sticanju tehničkih uslova, donosi podzakonski propis kojim se uređuje izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole boravka, postupanje prilikom odobrenja boravka i izdavanja dozvole boravka, forma, izgled i sadržaj dozvole boravka s biometrijskim podacima stranca.</p> <p>(5) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja Službe, po sticanju tehničkih uslova, donosi odluku kojom će se naljepnica o odobrenju boravka zamijeniti boravišnom dozvolom kao posebnim dokumentom s biometrijskim podacima stranca.</p> <p>(6) Ako se pokaže potrebnim, MCP može, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva, donijeti podzakonski propis kojim se uređuje</p>	<p>sadržaj knjige stranaca i postupanje prilikom ovjere knjige stranaca, kao i druga pitanja značajna za boravak i kretanje stranaca u BiH. Tehničke specifikacije naljepnice dozvole boravka označavaju se odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa propisima iz oblasti zaštite tajnih podataka.</p> <p>(2) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja Službe, donosi podzakonski propis kojim se uređuju pravila i standardi u postupanju, kao i druga pitanja u vezi s prihvatom žrtava trgovine ljudima, njihovog oporavka i povratka.</p> <p>(3) Vijeće ministara, na prijedlog MCP-a, donosi podzakonski propis kojim se utvrđuje godišnja kvota radnih dozvola, najkasnije do 31. decembra tekuće godine za sljedeću godinu.</p> <p>(4) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja Službe, po sticanju tehničkih uslova, donosi podzakonski propis kojim se uređuje izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole boravka, postupanje prilikom odobrenja boravka i izdavanja dozvole boravka, forma, izgled i sadržaj dozvole boravka s biometrijskim podacima stranca.</p> <p>(5) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja Službe, po sticanju tehničkih uslova, donosi odluku kojom će se naljepnica o odobrenju boravka zamijeniti boravišnom dozvolom kao posebnim dokumentom s biometrijskim podacima stranca.</p>
---	---

<p>izrada i ažuriranje spiska naučnoistraživačkih organizacija u BiH i način njegove dostupnosti.</p>		<p>(6) Ako se pokaže potrebnim, MCP može, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva, donijeti podzakonski propis kojim se uređuje izrada i ažuriranje spiska naučnoistraživačkih organizacija u BiH i način njegove dostupnosti.</p>
<p><b>Član 105.</b></p> <p><b>(Mjera protjerivanja)</b></p> <p>(1) Protjerivanje je mjera kojom se strancu nalaže izlazak iz BiH i zabranjuje ulazak i boravak u BiH u određenom vremenskom periodu koji ne može biti kraći od jedne ni duži od pet godina.</p> <p>(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, period zabrane ulaska i boravka u BiH može biti duži od pet godina kada to zahtijevaju razlozi zaštite sigurnosti BiH, javnog poretka, javnog reda i mira.</p> <p>(3) Period zabrane ulaska i boravka iz stava (1) ovog člana može, na zahtjev stranca, biti skraćten ili zabrana ulaska ukinita u slučaju kada su ispunjeni sljedeći uslovi:</p> <p>a) kada je strancu mjera protjerivanja izrečena prvi put i</p>	<p><b>Član 53.</b></p> <p>U članu 105. (Mjera protjerivanja) stav (3) u tački a), na kraju teksta, veznik „i“ zamjenjuje se interpunkcijskim znakom zarez.</p> <p>U tački b) na kraju teksta briše se interpunkcijski znak tačka i dodaje se veznik „i“.</p> <p>Iza tačke b) dodaje se nova tačka c) koja glasi:</p> <p>„c) kada je po izrečenoj mjeri protjerivanja boravio izvan BiH najmanje 180 dana.“</p> <p>Iza stava (4) dodaje se stav (5) koji glasi:</p> <p>„(5) Donošenjem rješenja o produženju perioda zabrane ulaska i boravka iz stava (4) ovog člana ukida se prehodno rješenje kojim je</p>	<p><b>Član 105.</b></p> <p><b>(Mjera protjerivanja)</b></p> <p>(1) Protjerivanje je mjera kojom se strancu nalaže izlazak iz BiH i zabranjuje ulazak i boravak u BiH u određenom vremenskom periodu koji ne može biti kraći od jedne ni duži od pet godina.</p> <p>(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, period zabrane ulaska i boravka u BiH može biti duži od pet godina kada to zahtijevaju razlozi zaštite sigurnosti BiH, javnog poretka, javnog reda i mira.</p> <p>(3) Period zabrane ulaska i boravka iz stava (1) ovog člana može, na zahtjev stranca, biti skraćten ili zabrana ulaska ukinita u slučaju kada su ispunjeni sljedeći uslovi:</p> <p>a) kada je strancu mjera protjerivanja izrečena prvi put,</p>

<p>b) kada je stranac dobrovoljno napustio BiH i snosio sve troškove vezane za proceduru povratka u državu uobičajenog mjesta boravka.</p> <p>(4) Period zabrane ulaska i boravka iz st. (1) i (2) može se produžiti ako:</p>	<p>određen period zabrane ulaska i boravka.“</p> <p>Dosadašnji st. (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) i (14) postaju st. (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) i (15).</p>	<p>b) kada je stranac dobrovoljno napustio BiH i snosio sve troškove vezane za proceduru povratka u državu uobičajenog mjesta boravka i</p> <p>c) kada je po izrečenoj mjeri protjerivanja boravio izvan BiH najmanje 180 dana</p> <p>(4) Period zabrane ulaska i boravka iz st. (1) i (2) može se produžiti ako:</p>
<p>a) je stranac prethodno već bio protjeran iz BiH;</p> <p>b) je stranac ušao u BiH tokom trajanja zabrane ulaska; ili</p> <p>c) stranac u trenutku prestanka zabrane ulaska u BiH još uvijek predstavlja prijetnju javnom poretku ili sigurnosti ili međunarodnim odnosima BiH.</p>	<p>U dosadašnjem stavu (14) koji je postao stav (15), na kraju teksta, briše se interpunkcijski znak tačka i dodaje se tekst: „koje Služba dostavlja Graničnoj policiji i evidentira u Centralnoj bazi podataka o strancima.“</p>	<p>a) je stranac prethodno već bio protjeran iz BiH;</p> <p>b) je stranac ušao u BiH tokom trajanja zabrane ulaska; ili</p> <p>c) stranac u trenutku prestanka zabrane ulaska u BiH još uvijek predstavlja prijetnju javnom poretku ili sigurnosti ili međunarodnim odnosima BiH.</p>
<p>(5) Period zabrane ulaska računa se od dana napuštanja BiH.</p> <p>(6) Rješenje o protjerivanju stranca iz BiH, sa zabranom ulaska i boravka u BiH, donosi Služba po službenoj dužnosti ili na obrazloženi prijedlog druge organizacione jedinice Ministarstva, organa za provođenje zakona ili drugog organa.</p>		<p>(5) Donošenjem rješenja o produženju perioda zabrane ulaska i boravka iz stava (4) ovog člana ukida se prethodno rješenje kojim je određen period zabrane ulaska i boravka.</p> <p>(6) Period zabrane ulaska računa se od dana napuštanja BiH.</p>
<p>(7) Protiv rješenja Službe o protjerivanju i rješenja o produženju perioda zabrane ulaska žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od</p>		<p>(7) Rješenje o protjerivanju stranca iz BiH, sa zabranom ulaska i boravka u BiH, donosi Služba po službenoj dužnosti ili na obrazloženi prijedlog druge organizacione jedinice</p>

<p>osam dana od dana dostavljanja rješenja. Ako je rješenje o protjerivanju doneseno iz razloga propisanog u članu 106. (<i>Razlozi za izricanje mjere protjerivanja</i>) stav (1) tačka k) ovog zakona, rok za žalbu je 24 sata od dostavljanja rješenja.</p> <p>(8) Žalba odgoda izvršenje rješenja.</p> <p>(9) Ministarstvo donosi rješenje po žalbi u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.</p> <p>(10) Strancu se do okončanja postupka, uz potvrdu, privremeno oduzimaju putne isprave koje može koristiti za prelazak državne granice BiH, osim ako pristane dobrovoljno napustiti BiH prije okončanja postupka.</p> <p>(11) Zabranjeno je kolektivno protjerivanje stranaca. Mjera protjerivanja može se izreći samo u pojedinačnom slučaju.</p> <p>(12) Ako se u postupku utvrđivanja identiteta utvrdi da je stvarni identitet stranca drugačiji od navoda o identitetu koje je stranac dao u postupku donošenja rješenja o protjerivanju, Služba po službenoj dužnosti mijenja rješenje o protjerivanju u dijelu koji se odnosi na identitet stranca. Protiv ovog rješenja žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od osam dana od dostavljanja rješenja. Žalba ne odgoda izvršenje rješenja.</p>		<p>Ministarstva, organa za provođenje zakona ili drugog organa.</p> <p>(8) Protiv rješenja Službe o protjerivanju i rješenja o produženju perioda zabrane ulaska žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja. Ako je rješenje o protjerivanju doneseno iz razloga propisanog u članu 106. (<i>Razlozi za izricanje mjere protjerivanja</i>) stav (1) tačka k) ovog zakona, rok za žalbu je 24 sata od dostavljanja rješenja.</p> <p>(9) Žalba odgoda izvršenje rješenja.</p> <p>(10) Ministarstvo donosi rješenje po žalbi u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.</p> <p>(11) Strancu se do okončanja postupka, uz potvrdu, privremeno oduzimaju putne isprave koje može koristiti za prelazak državne granice BiH, osim ako pristane dobrovoljno napustiti BiH prije okončanja postupka.</p> <p>(12) Zabranjeno je kolektivno protjerivanje stranaca. Mjera protjerivanja može se izreći samo u pojedinačnom slučaju.</p> <p>(13) Ako se u postupku utvrđivanja identiteta utvrdi da je stvarni identitet stranca drugačiji od navoda o identitetu koje je stranac dao u postupku donošenja rješenja o protjerivanju,</p>
---	--	---



<p>(13) Odluku o zahtjevu za skraćenje ili ukidanje perioda zabrane ulaska iz stava (3) ovog člana donosi Služba na zahtjev stranca. Protiv ove odluke žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja.</p> <p>(14) Ako je pristupio stranca u BiH neophodno radi vođenja istražnog ili sudskog postupka, strancu se može odobriti ulazak i boravak u BiH za vrijeme trajanja zabrane ulaska i boravka uz odobrenje Službe.</p>		<p>Služba po službenoj dužnosti mijenja rješenje o protjerivanju u dijelu koji se odnosi na identitet stranca. Protiv ovog rješenja žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od osam dana od dostavljanja rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.</p> <p>(14) Odluku o zahtjevu za skraćenje ili ukidanje perioda zabrane ulaska iz stava (3) ovog člana donosi Služba na zahtjev stranca. Protiv ove odluke žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja.</p> <p>(15) Ako je pristupio stranca u BiH neophodno radi vođenja istražnog ili sudskog postupka, strancu se može odobriti ulazak i boravak u BiH za vrijeme trajanja zabrane ulaska i boravka uz odobrenje Službe koje Služba dostavlja Graničnoj policiji i evidentira u Centralnoj bazi podataka o strancima.</p>
<p><b>Član 106.</b></p> <p><b>Razlozi za izricanje mjere protjerivanja)</b></p> <p>(1) Strancu može biti izrečena mjera protjerivanja iz BiH ako:</p> <p>a) je u BiH ušao nezakonito;</p> <p>b) je ostao u BiH nakon isteka roka važenja vize ili dozvole boravka ili nakon isteka važenja bezviznog boravka, ili ako mu je zahtjev za odobrenje boravka odbijen, a nije</p>	<p><b>Član 54.</b></p> <p><i>Član 106. (Razlozi za izricanje mjere protjerivanja) mijenja se i glasi:</i></p> <p>„Član 106. (Razlozi za izricanje mjere protjerivanja)</p> <p>(1) Strancu može biti izrečena mjera protjerivanja iz BiH ako:</p> <p>a) je u BiH ušao nezakonito;</p>	<p><b>Član 106.</b></p> <p><b>(Razlozi za izricanje mjere protjerivanja)</b></p> <p>(1) Strancu može biti izrečena mjera protjerivanja iz BiH ako:</p> <p>a) je u BiH ušao nezakonito;</p> <p>b) je ostao u BiH nakon isteka roka važenja vize ili dozvole boravka ili nakon isteka važenja bezviznog boravka;</p>

<p>napustio BiH u roku određenom za dobrovoljno napuštanje;</p>	<p>c) je pokušao prekršiti ili prekršio propise o prelasku državne granice pri izlasku iz BiH;</p>	<p>b) je ostao u BiH nakon isteka roka važenja vize ili dozvole boravka ili nakon isteka važenja bezviznog boravka;</p>	<p>c) je pokušao prekršiti ili prekršio propise o prelasku državne granice pri izlasku iz BiH;</p>
<p>d) je viza poništena ili ukinuta, a stranac u roku određenom za dobrovoljno napuštanje nije napustio BiH u skladu s ovim zakonom;</p>	<p>c) je pokušao prekršiti ili prekršio propise o prelasku državne granice pri izlasku iz BiH;</p>	<p>d) je viza poništena ili ukinuta, a stranac u roku određenom za dobrovoljno napuštanje nije napustio BiH u skladu s ovim zakonom;</p>	<p>e) mu je otkazan boravak, a u roku određenom za dobrovoljno napuštanje nije napustio BiH u skladu s ovim zakonom;</p>
<p>e) mu je otkazan boravak, a u roku određenom za dobrovoljno napuštanje nije napustio BiH u skladu s ovim zakonom;</p>	<p>d) je viza poništena ili ukinuta, a stranac u roku određenom za dobrovoljno napuštanje nije napustio BiH u skladu s ovim zakonom;</p>	<p>e) mu je otkazan boravak, a u roku određenom za dobrovoljno napuštanje nije napustio BiH u skladu s ovim zakonom;</p>	<p>f) je u BiH ostao nakon prestanka važenja izbjegličkog statusa, supsidijarne zaštite ili privremene zaštite ili nakon što je zahtjev za azil odbijen ili obustavljen izvršnom odlukom, a nije ostvario pravo na boravak u skladu s ovim zakonom;</p>
<p>f) je u BiH ostao nakon prestanka važenja izbjegličkog statusa, supsidijarne zaštite ili privremene zaštite ili nakon što je zahtjev za azil odbijen izvršnom odlukom, a nije ostvario pravo na boravak u skladu s ovim zakonom;</p>	<p>e) mu je zahtjev za odobrenje boravka odbijen ili mu je otkazan boravak, a u roku određenom za dobrovoljno napuštanje nije napustio BiH u skladu s ovim zakonom;</p>	<p>f) je u BiH ostao nakon prestanka važenja izbjegličkog statusa, supsidijarne zaštite ili privremene zaštite ili nakon što je zahtjev za azil odbijen ili obustavljen izvršnom odlukom, a nije ostvario pravo na boravak u skladu s ovim zakonom;</p>	<p>g) je odluka o oduzimanju ili otpustu iz državljanstva BiH ili poništenju upisa u knjigu državljanstva postala pravosnažna, a nije ostvario pravo na boravak u skladu s ovim zakonom;</p>
<p>g) je odluka o oduzimanju ili otpustu iz državljanstva BiH ili poništenju upisa u knjigu državljanstva postala pravosnažna, a nije ostvario pravo na boravak u skladu s ovim zakonom;</p>	<p>f) je u BiH ostao nakon prestanka važenja izbjegličkog statusa, supsidijarne zaštite ili privremene zaštite ili nakon što je zahtjev za azil odbijen ili obustavljen izvršnom odlukom, a nije ostvario pravo na boravak u skladu s ovim zakonom;</p>	<p>h) je pravosnažno osuđen za krivično djelo s obilježjem trgovine opojnom drogom, oružjem, ljudima, krijumčarenja ljudi, terorizma, pranja novca, ili bilo kojeg oblika organiziranog, prekograničnog ili transnacionalnog kriminala;</p>	<p>g) je odluka o oduzimanju ili otpustu iz državljanstva BiH ili poništenju upisa u knjigu državljanstva postala pravosnažna, a nije ostvario pravo na boravak u skladu s ovim zakonom;</p>
<p>h) je pravosnažno osuđen za krivično djelo s obilježjem posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga ili trgovine opojnom drogom, oružjem, ljudima, krijumčarenja ljudi, terorizma, pranja novca, ili bilo kojeg oblika organiziranog, prekograničnog ili transnacionalnog kriminala;</p>	<p>g) je odluka o oduzimanju ili otpustu iz državljanstva BiH ili poništenju upisa u knjigu državljanstva postala pravosnažna, a nije ostvario pravo na boravak u skladu s ovim zakonom;</p>	<p>h) je pravosnažno osuđen za krivično djelo s obilježjem trgovine opojnom drogom, oružjem, ljudima, krijumčarenja ljudi, terorizma, pranja novca, ili bilo kojeg oblika organiziranog, prekograničnog ili transnacionalnog kriminala;</p>	<p>g) je odluka o oduzimanju ili otpustu iz državljanstva BiH ili poništenju upisa u knjigu državljanstva postala pravosnažna, a nije ostvario pravo na boravak u skladu s ovim zakonom;</p>

<p>i) je pravosnažno osuđen za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna ili je pravosnažno kažnjen za prekršaj sa elementima nasilja ili kršenja javnog reda i mira;</p> <p>j) prisustvo stranca predstavlja prijetnju javnom poretku ili sigurnosti BiH;</p> <p>k) je prihvaćen po osnovu međunarodnog sporazuma o saradnji u predaji i prihvatu lica čiji je boravak nezakonit, a nema odobren boravak u BiH;</p> <p>l) je ostao da boravi u BiH nakon isteka važenja putne isprave;</p> <p>m) je registriran kao višestruki počinitelj prekršaja na teritoriji BiH, ili</p> <p>n) se njegov identitet ne može utvrditi i ne može dokazati zakonitost svog boravka u BiH.</p> <p>(2) Prilikom odlučivanja da li će strancu izreći mjeru protjerivanja iz BiH, kao i prilikom donošenja odluke o dužini trajanja zabrane ulaska, Služba je dužna s naročito pažnjom ocijeniti sve dokaze i utvrditi sve okolnosti i činjenice bitne za donošenje odluke, kao i stepen integritetnosti u BiH, a u skladu s</p>	<p>pravosnažna, a nije ostvario pravo na boravak u skladu s ovim zakonom;</p> <p>h) je pravosnažno osuđen za krivično djelo s obilježjem trgovine opojnom drogom, oružjem, ljudima, krijumčarenja ljudi, terorizma, pranja novca, ili bilo kojeg oblika organiziranog, prekograničnog ili transnacionalnog kriminala;</p> <p>i) je pravosnažno osuđen za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna;</p> <p>j) prisustvo stranca predstavlja prijetnju javnom poretku ili sigurnosti BiH;</p> <p>k) je prihvaćen po osnovu međunarodnog sporazuma o saradnji u predaji i prihvatu lica čiji je boravak nezakonit, a nema odobren boravak u BiH;</p> <p>l) je ostao da boravi u BiH nakon isteka važenja putne isprave;</p> <p>m) je registriran kao višestruki počinitelj prekršaja na teritoriji BiH;</p>	<p>i) je pravosnažno osuđen za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna;</p> <p>j) prisustvo stranca predstavlja prijetnju javnom poretku ili sigurnosti BiH;</p> <p>k) je prihvaćen po osnovu međunarodnog sporazuma o saradnji u predaji i prihvatu lica čiji je boravak nezakonit, a nema odobren boravak u BiH;</p> <p>l) je ostao da boravi u BiH nakon isteka važenja putne isprave;</p> <p>m) je registriran kao višestruki počinitelj prekršaja na teritoriji BiH;</p> <p>n) se njegov identitet ne može utvrditi i ne može dokazati zakonitost svog boravka u BiH, ili</p> <p>o) Služba raspolaže informacijama nadležnih organa ili službi sigurnosti u BiH da stranac na bilo koji način učestvuje u kriminalnoj aktivnosti, a posebno organiziranom, prekograničnom ili transnacionalnom kriminalu ili je član organizacije koja planira ili na bilo koji način učestvuje u takvoj aktivnosti ili drugoj aktivnosti koja može ugroziti javnu sigurnost ili javni poredak BiH.</p> <p>(2) Prilikom odlučivanja da li će strancu izreći mjeru protjerivanja iz BiH, kao i prilikom</p>
--	--	--

<p>principijima zakona kojim se uređuje oblast upravnog postupka BiH.</p> <p>(3) U slučaju ostanaka stranca u BiH duže od perioda važenja putne isprave, vize, bezviznog ili odobrenog boravka ili iz humanitarnih razloga, Služba može, umjesto izricanja mjere protjerivanja, izdati nalog za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH.</p>	<p>n) se njegov identitet ne može utvrditi i ne može dokazati zakonitost svog boravka u BiH, ili</p> <p>o) Služba raspolaze informacijama nadležnih organa ili službi sigurnosti u BiH da stranac na bilo koji način učestvuje u kriminalnoj aktivnosti, a posebno organiziranom, prekograničnom ili transnacionalnom kriminalu ili je član organizacije koja planira ili na bilo koji način učestvuje u takvoj aktivnosti ili drugoj aktivnosti koja može ugroziti javnu sigurnost ili javni poredak BiH.</p>	<p>donošenja odluke o dužini trajanja zabrane ulaska, Služba je dužna s naročitom pažnjom ocijeniti sve dokaze i utvrditi sve okolnosti i činjenice bine za donošenje odluke, kao i stepen integriranosti u BiH, a u skladu s principijima zakona kojim se uređuje oblast upravnog postupka BiH.</p>
<p>(4) Nalog iz stava (3) ovog člana izdaje se u svrhu prelaska državne granice, uz prethodno pribavljenu izjavu stranca kojom potvrđuje namjeru dobrovoljnog napuštanja BiH i dokaze kojima stranac potvrđuje izjavu.</p>	<p>(2) Prilikom odlučivanja da li će strancu izreći mjeru protjerivanja iz BiH, kao i prilikom donošenja odluke o dužini trajanja zabrane ulaska, Služba je dužna s naročitom pažnjom ocijeniti sve dokaze i utvrditi sve okolnosti i činjenice bitne za donošenje odluke, kao i stepen integriranosti u BiH, a u skladu s principijima zakona kojim se uređuje oblast upravnog postupka BiH.</p>	<p>(3) U slučaju iz stava (1) tač. c), d), e), h) i j) ovoga člana, rješenje o protjerivanju može se donijeti po skraćenom postupku.</p> <p>(4) U slučaju nezakonitog boravka stranca u BiH, Služba može, umjesto izricanja mjere protjerivanja, izdati nalog za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH.</p>
<p>(5) U nalogu iz stava (3) ovog člana navodi se rok za dobrovoljno napuštanje BiH koji ne može biti kraći od sedam ni duži od 30 dana. Izuzetno, ako postoje ozbiljni razlozi humanitarne prirode, rok za dobrovoljno napuštanje BiH može biti duži od 30 dana.</p>	<p>(6) U nalogu iz stava (4) ovog člana navodi se rok za dobrovoljno napuštanje BiH koji ne može biti kraći od sedam ni duži od 30 dana. Izuzetno, ako postoje ozbiljni razlozi humanitarne prirode, rok za dobrovoljno napuštanje BiH može biti duži od 30 dana.</p>	<p>(5) Nalog za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH iz stava (4) ovog člana neće se izdati</p>
<p>(6) Nalog za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH iz stava (3) ovog člana neće se izdati strancu ako postoji opasnost od bijega ili strancu predstavlja opasnost za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH.</p>	<p>(3) U slučaju iz stava (1) tač. c), d), e), h) i j) ovoga člana, rješenje o protjerivanju može se donijeti po skraćenom postupku.</p>	<p>(7) Nalog za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH iz stava (4) ovog člana neće se izdati</p>
<p>(7) Strancu koji u roku određenom u nalogu za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH iz stava (5) ovog člana ne napusti BiH donosi se</p>		

<p>rješenje o protjerivanju u skladu s članom 105. (<i>Mjera protjerivanja</i>) ovog zakona.</p> <p>(8) Protiv naloga iz stava (3) ovog člana nije dozvoljena žalba, ali se može pobijati u žalbi na rješenje o protjerivanju koje se donosi u skladu sa stavom (7) ovog člana.</p>	<p>(4) U slučaju nezakonitog boravka stranca u BiH, Služba može, umjesto izricanja mjere protjerivanja, izdati nalog za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH.</p> <p>(5) Nalog iz stava (4) ovog člana izdaje se u svrhu prelaska državne granice, uz prethodno pribavljenu izjavu stranca kojom potvrđuje namjeru dobrovoljnog napuštanja BiH i dokaze kojima stranac potvrđuje izjavu.</p> <p>(6) U nalogu iz stava (4) ovog člana navodi se rok za dobrovoljno napuštanje BiH koji ne može biti kraći od sedam ni duži od 30 dana. Izuzetno, ako postoje ozbiljni razlozi humanitarne prirode, rok za dobrovoljno napuštanje BiH može biti duži od 30 dana.</p> <p>(7) Nalog za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH iz stava (4) ovog člana neće se izdati strancu ako postoji opasnost od bijega ili stranac predstavlja opasnost za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH.</p> <p>(8) Strancu, koji u roku određenom u nalogu za dobrovoljno napuštanje</p>	<p>strancu ako postoji opasnost od bijega ili stranac predstavlja opasnost za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH.</p> <p>(8) Strancu, koji u roku određenom u nalogu za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH iz stava (6) ovog člana ne napusti BiH, donosi se rješenje o protjerivanju u skladu s članom 105. (<i>Mjera protjerivanja</i>) ovog zakona.</p> <p>(9) Protiv naloga iz stava (4) ovog člana nije dozvoljena žalba, ali se može pobijati u žalbi na rješenje o protjerivanju koje se donosi u skladu sa stavom (8) ovog člana.</p>
---	--	--

	<p>teritorije BiH iz stava (6) ovog člana ne napusti BiH, donosi se rješenje o protjerivanju u skladu s članom 105. <i>(Mjera protjerivanja)</i> ovog zakona.</p> <p>(9) Protiv naloga iz stava (4) ovog člana nije dozvoljena žalba, ali se može pobijati u žalbi na rješenje o protjerivanju koje se donosi u skladu sa stavom (8) ovog člana.”.</p>	
<p><b>Član 107.</b></p> <p><b>(Dobrovoljno izvršenje rješenja o protjerivanju)</b></p> <p>(1) Rješenjem o protjerivanju može se odrediti rok za dobrovoljno izvršenje rješenja koji ne može biti kraći od sedam ni duži od 30 dana.</p> <p>(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, ako postoje naročito opravdani razlozi, rok za dobrovoljno izvršenje rješenja može se produžiti, prema posebnim okolnostima svakog pojedinog slučaja kao što su dužina boravka, djeca koja pohađaju školu i postojanje porodičnih i društvenih veza.</p> <p>(3) Rok za dobrovoljno izvršenje rješenja iz stava (1) ovog člana ne mora biti određen ili</p>	<p><b>Član 55.</b></p> <p>U članu 107. (Dobrovoljno izvršenje rješenja o protjerivanju) stav (6) iza riječi “Službu” stavlja se interpunkcijski znak tačka, a riječi: “i Ministarstvo.” brišu se.</p>	<p><b>Član 107.</b></p> <p><b>(Dobrovoljno izvršenje rješenja o protjerivanju)</b></p> <p>(1) Rješenjem o protjerivanju može se odrediti rok za dobrovoljno izvršenje rješenja koji ne može biti kraći od sedam ni duži od 30 dana.</p> <p>(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, ako postoje naročito opravdani razlozi, rok za dobrovoljno izvršenje rješenja može se produžiti, prema posebnim okolnostima svakog pojedinog slučaja kao što su dužina boravka, djeca koja pohađaju školu i postojanje porodičnih i društvenih veza.</p> <p>(3) Rok za dobrovoljno izvršenje rješenja iz stava (1) ovog člana ne mora biti određen ili</p>

<p>može biti kraći od sedam dana ako postoji opasnost od bijega ili stranac predstavlja opasnost za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH.</p> <p>(4) Stranac kojem je izrečena mjera protjerivanja dužan se prilikom napuštanja BiH prijaviti službenom licu Granične policije.</p> <p>(5) Granična policija dužna je činjenicu napuštanja BiH unijeti u pasoš stranca otiskivanjem izlaznog štambilja. Ako stranac nema pasoš, o toj se činjenici sačinjava službena zabilješka, a strancu se izdaje potvrda da je napustio BiH.</p>	<p>može biti kraći od sedam dana ako postoji opasnost od bijega ili stranac predstavlja opasnost za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH.</p> <p>(4) Stranac kojem je izrečena mjera protjerivanja dužan se prilikom napuštanja BiH prijaviti službenom licu Granične policije.</p> <p>(5) Granična policija dužna je činjenicu napuštanja BiH unijeti u pasoš stranca otiskivanjem izlaznog štambilja. Ako stranac nema pasoš, o toj se činjenici sačinjava službena zabilješka, a strancu se izdaje potvrda da je napustio BiH.</p>
<p>(6) Granična policija dužna je činjenicu da je stranac napustio BiH odmah evidentirati u Centralnu bazu podataka o strancima ili o tome na drugi način obavijestiti Službu i Ministarstvo.</p> <p>(7) U slučaju da stranac dobrovoljno ne napusti BiH u roku za dobrovoljno izvršenje rješenja, konačno rješenje o protjerivanju izvršava Služba preduzimanjem mjera za prisilno udaljenje stranca iz BiH, po potrebi uz saradnju drugih organizacionih jedinica Ministarstva, Granične policije ili policije. Druge organizacione jedinice Ministarstva, Granična policija i policija dužni su Službi pružiti pomoć na njen zahtjev.</p>	<p>(6) Granična policija dužna je činjenicu da je stranac napustio BiH odmah evidentirati u Centralnu bazu podataka o strancima ili o tome na drugi način obavijestiti Službu.</p> <p>(7) U slučaju da stranac dobrovoljno ne napusti BiH u roku za dobrovoljno izvršenje rješenja, konačno rješenje o protjerivanju izvršava Služba preduzimanjem mjera za prisilno udaljenje stranca iz BiH, po potrebi uz saradnju drugih organizacionih jedinica Ministarstva, Granične policije ili policije. Druge organizacione jedinice Ministarstva, Granična policija i policija dužni su Službi pružiti pomoć na njen zahtjev.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Član 109.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Princip zabrane vraćanja)</b></p> <p>(1) Stranac neće biti prisilno udaljen ili vraćen u zemlju gdje bi mu život ili sloboda bili ugroženi zbog njegove rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili zbog političkog mišljenja. Stranac neće biti prisilno udaljen ili vraćen u zemlju u kojoj nije zaštićen od slanja na takvu teritoriju.</p> <p>(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, stranac koji se iz opravdanih razloga smatra opasnim za sigurnost BiH ili je pravosnažno osuđen za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna ili je registrovan kao višestruki počinitelj prekršaja sa elementima nasilja ili kršenja javnog reda i mira na teritoriji BiH i predstavlja opasnost za BiH može se prisilno udaljiti ili vratiti u drugu državu, izuzev ako bi time bio izložen stvarnom riziku da bude podvrgnut smrtnoj kazni ili pogubljenju, mučenju, nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. Stranac neće biti prisilno udaljen ili vraćen u zemlju u kojoj nije zaštićen od slanja na takvu teritoriju.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 56.</b></p> <p>U članu 109. (Princip zabrane vraćanja) stav (2) mijenja se i glasi:</p> <p>“(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, stranac koji se iz opravdanih razloga smatra opasnim za sigurnost BiH ili je pravosnažno osuđen za teško krivično djelo i predstavlja opasnost za BiH može se prisilno udaljiti ili vratiti u drugu državu, izuzev ako bi time bio izložen stvarnom riziku da bude podvrgnut smrtnoj kazni ili pogubljenju, mučenju, nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. Stranac neće biti prisilno udaljen ili vraćen u zemlju u kojoj nije zaštićen od slanja na takvu teritoriju.”</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 109.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Princip zabrane vraćanja)</b></p> <p>(1) Stranac neće biti prisilno udaljen ili vraćen u zemlju gdje bi mu život ili sloboda bili ugroženi zbog njegove rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili zbog političkog mišljenja. Stranac neće biti prisilno udaljen ili vraćen u zemlju u kojoj nije zaštićen od slanja na takvu teritoriju.</p> <p>(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, stranac koji se iz opravdanih razloga smatra opasnim za sigurnost BiH ili je pravosnažno osuđen za teško krivično djelo i predstavlja opasnost za BiH može se prisilno udaljiti ili vratiti u drugu državu, izuzev ako bi time bio izložen stvarnom riziku da bude podvrgnut smrtnoj kazni ili pogubljenju, mučenju, nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. Stranac neće biti prisilno udaljen ili vraćen u zemlju u kojoj nije zaštićen od slanja na takvu teritoriju.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Član 110.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 57.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 110.</b></p>



<p><b>(Postupanje u slučaju pozivanja na zaštitu)</b></p> <p>(1) Kada se stranac pozove na razloge iz člana 109. (<i>Princip zabrane vraćanja</i>) ovog zakona, organ pred kojim je izjava data upućuje stranca Službi u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast azila u BiH, radi iskazivanja namjere podnošenja zahtjeva za azil.</p> <p>(2) Služba izdaje strancu potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil i određuje pravac kretanja i rok koji je potreban da bi stranac lično podnio zahtjev za azil Ministarstvu u središtu. Ta potvrda smatra se pravom na ostanak za rok određen potvrdom.</p>	<p>U članu 110. (Postupanje u slučaju pozivanja na zaštitu) iz stava (10) dodaje se novi stav (11) koji glasi:</p> <p>“(11) Stranac kojem je izdata potvrda iz stava (5) ovog člana, u slučaju potrebe, ima pravo na smještaj, ishranu i pristup zdravstvenoj zaštiti, o čemu u svakom pojedinačnom slučaju odlučuje i pristup pravima obezbjeđuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.“</p>	<p><b>(Postupanje u slučaju pozivanja na zaštitu)</b></p> <p>(1) Kada se stranac pozove na razloge iz člana 109. (<i>Princip zabrane vraćanja</i>) ovog zakona, organ pred kojim je izjava data upućuje stranca Službi u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast azila u BiH, radi iskazivanja namjere podnošenja zahtjeva za azil.</p> <p>(2) Služba izdaje strancu potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil i određuje pravac kretanja i rok koji je potreban da bi stranac lično podnio zahtjev za azil Ministarstvu u središtu. Ta potvrda smatra se pravom na ostanak za rok određen potvrdom.</p>
<p>(3) Služba bez odgađanja dostavlja organu nadležnom za poslove azila primjerak potvrde o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil s dokumentacijom koja je propisana zakonom kojim se uređuje oblast azila u BiH.</p> <p>(4) Rješenje o protjerivanju može se izvršiti tek kad negativna odluka po zahtjevu za azil postane izvršna.</p> <p>(5) Strancu čiji je zahtjev za azil pravosnažno odbijen ili mu je ukinut dodijeljeni izbjeglički status, odnosno status supsidijarne zaštite, a za koga se u postupku utvrdi da ne može biti udaljen iz razloga propisanih principom</p>		<p>(3) Služba bez odgađanja dostavlja organu nadležnom za poslove azila primjerak potvrde o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil s dokumentacijom koja je propisana zakonom kojim se uređuje oblast azila u BiH.</p> <p>(4) Rješenje o protjerivanju može se izvršiti tek kad negativna odluka po zahtjevu za azil postane izvršna.</p> <p>(5) Strancu čiji je zahtjev za azil pravosnažno odbijen ili mu je ukinut dodijeljeni izbjeglički status, odnosno status supsidijarne zaštite, a za koga se u postupku utvrdi da ne može biti udaljen iz razloga propisanih principom zabrane</p>

<p>zabrane vraćanja iz člana 109. (<i>Princip zabrane vraćanja</i>) stav (2) ovog zakona. Služba, na zahtjev stranca, a na osnovu preporuke organa nadležnog za poslove azila, izdaje potvrdu o ostanu kojom se strancu dozvoljava ostanak u BiH dok se ne osiguraju uslovi za povratak i služi mu kao identifikacioni dokument.</p> <p>(6) Potvrda iz stava (5) ovog člana izdaje se na period najduže do jedne godine i može se produžavati na zahtjev stranca pod uslovima pod kojima je izdata i uz preporuku organa nadležnog za poslove azila.</p> <p>(7) Protiv potvrde iz st. (5) i (6) ovog člana nije dozvoljena žalba niti se može pokrenuti upravni spor.</p> <p>(8) Strancu iz stava (5) ovog člana, za kojeg je utvrđeno da predstavlja prijetnju za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH, Služba može odrediti stavljanje pod nadzor u skladu s ovim zakonom.</p> <p>(9) Služba, u saradnji s Ministarstvom, drugim ministarstvima i Vijećem ministara, preduzima sve neophodne radnje u skladu sa zakonom, ostalim propisima BiH i međunarodnim pravom u vezi s rješavanjem konačnog statusa stranca iz stava (5) ovog člana.</p>		<p>vraćanja iz člana 109. (<i>Princip zabrane vraćanja</i>) stav (2) ovog zakona, Služba, na zahtjev stranca, a na osnovu preporuke organa nadležnog za poslove azila, izdaje potvrdu o ostanu kojom se strancu dozvoljava ostanak u BiH dok se ne osiguraju uslovi za povratak i služi mu kao identifikacioni dokument.</p> <p>(6) Potvrda iz stava (5) ovog člana izdaje se na period najduže do jedne godine i može se produžavati na zahtjev stranca pod uslovima pod kojima je izdata i uz preporuku organa nadležnog za poslove azila.</p> <p>(7) Protiv potvrde iz st. (5) i (6) ovog člana nije dozvoljena žalba niti se može pokrenuti upravni spor.</p> <p>(8) Strancu iz stava (5) ovog člana, za kojeg je utvrđeno da predstavlja prijetnju za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH, Služba može odrediti stavljanje pod nadzor u skladu s ovim zakonom.</p> <p>(9) Služba, u saradnji s Ministarstvom, drugim ministarstvima i Vijećem ministara, preduzima sve neophodne radnje u skladu sa zakonom, ostalim propisima BiH i međunarodnim pravom u vezi s rješavanjem konačnog statusa stranca iz stava (5) ovog člana.</p> <p>(10) Potvrda iz st. (5) i (6) ovog člana prestaje da važi osiguranjem uslova za povratak.</p>
---	--	--

<p>(10) Potvrda iz st. (5) i (6) ovog člana prestaje da važi osiguranjem uslova za povratak.</p>		<p>(11) Stranac kojem je izdata potvrda iz stava (5) ovog člana, u slučaju potrebe, ima pravo na smještaj, ishranu i pristup zdravstvenoj zaštiti, o čemu u svakom pojedinačnom slučaju odlučuje i pristup pravima obezbjeđuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.</p>
<p><b>Član 111.</b> <b>(Isključenje primjene sankcija za nezakonit ulazak u BiH)</b> Prema podnosiocu zahtjeva za azil koji dolazi direktno s teritorije na kojoj mu je bio ugrožen život ili sloboda ne primjenjuju se sankcije zbog nezakonitog ulaska ili prisustva u BiH, pod uslovom da se bez odgađanja prijavi nadležnom organu i iskaže namjeru podnošenja zahtjeva za azil i izloži valjane razloge za nezakonit ulazak ili prisustvo u BiH.</p>	<p><b>Član 58.</b> U članu 111. (Isključenje primjene sankcija za nezakonit ulazak u BiH) riječi: "podnosiocu zahtjeva za azil" zamjenjuju se riječju "strancu".</p>	<p><b>Član 111.</b> <b>(Isključenje primjene sankcija za nezakonit ulazak u BiH)</b> Prema strancu koji dolazi direktno s teritorije na kojoj mu je bio ugrožen život ili sloboda ne primjenjuju se sankcije zbog nezakonitog ulaska ili prisustva u BiH, pod uslovom da se bez odgađanja prijavi nadležnom organu i iskaže namjeru podnošenja zahtjeva za azil i izloži valjane razloge za nezakonit ulazak ili prisustvo u BiH.</p>
<p><b>Član 115.</b> <b>(Plaćanje troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor)</b></p>	<p><b>Član 59.</b> U članu 115. (Plaćanje troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor) stav (2) iza tačke g) dodaje se nova tačka h) koja glasi:</p>	<p><b>Član 115.</b> <b>(Plaćanje troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor)</b></p>

<p>(1) Stranac je dužan platiti troškove svog vraćanja do mjesta u koje se upućuje.</p> <p>(2) Ako se utvrdi da stranac nema potrebna finansijska sredstva za plaćanje troškova vraćanja do mjesta u koje se upućuje, troškove vraćanja plaćaju:</p>	<p>a) lice koje je izdalo pozivno pismo u svrhu ulaska stranca u BiH,</p> <p>b) fizičko ili pravno lice koje je stranca zaposlilo iako nije imao odgovarajuću radnu dozvolu,</p> <p>c) fizičko ili pravno lice koje je stranca zaposlilo po izdatoj radnoj dozvoli,</p> <p>d) banka koja je dala garanciju na sredstva bezgotovinskog plaćanja,</p> <p>e) turistička organizacija ili udruženje koje je izdalo vaučer, odnosno organizator turističkog ili sličnog putovanja,</p> <p>f) fizičko ili pravno lice koje je strancu pomoglo ili pokušalo pomoći da nezakonito pređe granicu, tranzitira ili boravi u BiH,</p> <p>g) prijevoznik koji je stranca dovezao u BiH,</p>	<p>“1) pravno ili fizičko lice koje je dalo izjavu da će snositi troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i/ili povratka,”.</p> <p>Dosadašnja tačka h) postaje tačka j).</p> <p>U stavu (6) tekst: „tač. a) do g) zamjenjuje se tekstem: „tač. a) do h).“</p> <p>U stavu (7) „tač. a) do g) zamjenjuje se tekstem: „tač. a) do h).“</p>	<p>(1) Stranac je dužan platiti troškove svog vraćanja do mjesta u koje se upućuje.</p> <p>(2) Ako se utvrdi da stranac nema potrebna finansijska sredstva za plaćanje troškova vraćanja do mjesta u koje se upućuje, troškove vraćanja plaćaju:</p>
<p>a) lice koje je izdalo pozivno pismo u svrhu ulaska stranca u BiH,</p> <p>b) fizičko ili pravno lice koje je stranca zaposlilo iako nije imao odgovarajuću radnu dozvolu,</p> <p>c) fizičko ili pravno lice koje je stranca zaposlilo po izdatoj radnoj dozvoli,</p> <p>d) banka koja je dala garanciju na sredstva bezgotovinskog plaćanja,</p> <p>e) turistička organizacija ili udruženje koje je izdalo vaučer, odnosno organizator turističkog ili sličnog putovanja,</p> <p>f) fizičko ili pravno lice koje je strancu pomoglo ili pokušalo pomoći da nezakonito pređe granicu, tranzitira ili boravi u BiH,</p> <p>g) prijevoznik koji je stranca dovezao u BiH,</p>			

<p>h) BiH.</p> <p>(3) Radi osiguranja udaljenja stranca iz BiH, a u skladu s članom 118. (<i>Određivanje nadzora</i>) ovog zakona, do napuštanja BiH stranac se može staviti pod nadzor. Sve troškove vezane za realizaciju nadzora snosi stranac koji se stavlja pod nadzor. Ako se utvrdi da stranac nema potrebna finansijska sredstva za plaćanje troškova stavljanja pod nadzor, te troškove snose subjekti iz stava (2) ovog člana.</p> <p>(4) Nosioca troškova iz st. (1) i (3) ovog člana i iznos troškova rješenjem utvrđuje Služba po službenoj dužnosti. Protiv rješenja Službe žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.</p> <p>(5) Novčana sredstva koja su privremeno oduzeta od stranca koriste se za podmirenje troškova iz st. (1) i (3) ovog člana, te se deponuju u Službi do pravosnažnosti rješenja iz stava (4) ovog člana.</p> <p>(6) Ako ni stranac iz stava (1) ni subjekti iz stava (2) tač. a) do g) ovog člana ne mogu platiti troškove vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor, ti se troškovi podmiruju na teret budžeta BiH angažiranjem sredstava za posebne namjene. Tako se može postupiti i kad je to potrebno zbog ekonomičnosti postupka udaljenja stranca iz zemlje.</p>		<p>h) pravno ili fizičko lice koje je dalo izjavu da će snositi troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i/ili povratka, i) BiH.</p> <p>(3) Radi osiguranja udaljenja stranca iz BiH, a u skladu s članom 118. (<i>Određivanje nadzora</i>) ovog zakona, do napuštanja BiH stranac se može staviti pod nadzor. Sve troškove vezane za realizaciju nadzora snosi stranac koji se stavlja pod nadzor. Ako se utvrdi da stranac nema potrebna finansijska sredstva za plaćanje troškova stavljanja pod nadzor, te troškove snose subjekti iz stava (2) ovog člana.</p> <p>(4) Nosioca troškova iz st. (1) i (3) ovog člana i iznos troškova rješenjem utvrđuje Služba po službenoj dužnosti. Protiv rješenja Službe žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.</p> <p>(5) Novčana sredstva koja su privremeno oduzeta od stranca koriste se za podmirenje troškova iz st. (1) i (3) ovog člana, te se deponuju u Službi do pravosnažnosti rješenja iz stava (4) ovog člana.</p> <p>(6) Ako ni stranac iz stava (1) ni subjekti iz stava (2) tač. a) do h) ovog člana ne mogu platiti troškove vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor, ti se troškovi podmiruju na teret budžeta BiH angažiranjem sredstava za posebne namjene. Tako se može postupiti i kad je to</p>
---	--	--

<p>(7) U slučaju iz stava (6) ovog člana, Služba potražuje isplatu troškova iz st. (1) i (3) ovog člana od subjekata iz stava (2) tač. a) do g) ovog člana u odgovarajućem postupku.</p>		<p>potrebno zbog ekonomičnosti postupka udajenja stranca iz zemlje.</p> <p>(7) U slučaju iz stava (6) ovog člana, Služba potražuje isplatu troškova iz st. (1) i (3) ovog člana od subjekata iz stava (2) tač. a) do h) ovog člana u odgovarajućem postupku.</p>
<p><b>Član 118.</b></p> <p><b>(Određivanje nadzora)</b></p> <p>(1) Nadzor nad strancem, do njegovog napuštanja BiH, provodi se:</p> <p>a) ograničenjem kretanja na određeno područje ili mjesto, uz obavezu javljanja organizacionoj jedinici Službe ili policiji, odnosno blažom mjerom nadzora; ili</p> <p>b) smještanjem u specijaliziranu ustanovu za prihvatanje stranaca, odnosno imigracioni centar.</p> <p>(2) Strancu se može odrediti stavljanje pod nadzor ograničenjem kretanja na određeno područje ili mjesto uz obavezu javljanja organizacionoj jedinici Službe ili policiji:</p> <p>a) radi osiguranja izvršenja rješenja o protjerivanju, u slučaju da mu je otkazan boravak u BiH ili u drugom slučaju kad mu je izrečena mjera protjerivanja;</p>	<p><b>Član 60.</b></p> <p>U članu 118. (Određivanje nadzora) iza stava (4) dodaju se novi st. (5) i (6) koji glase:</p> <p>“(5) Stranac kojem je izrečena mjera nadzora smještanjem u imigracioni centar iz stava (3) ovog člana, može se privremeno smjestiti u druge ustanove specijalizovane za prihvatanje stranaca, dok se ne obezbijede uslovi za njegov smještaj u imigracioni centar ili uslovi za povratak.</p> <p>(6) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon dostavljenog mišljenja Službe da postoje potrebni uslovi, donosi odluku kojom se određuje specijalizovana ustanova i početak primjene stava (5) ovog člana.“</p>	<p><b>Član 118.</b></p> <p><b>(Određivanje nadzora)</b></p> <p>(1) Nadzor nad strancem, do njegovog napuštanja BiH, provodi se:</p> <p>a) ograničenjem kretanja na određeno područje ili mjesto, uz obavezu javljanja organizacionoj jedinici Službe ili policiji, odnosno blažom mjerom nadzora; ili</p> <p>b) smještanjem u specijaliziranu ustanovu za prihvatanje stranaca, odnosno imigracioni centar.</p> <p>(2) Strancu se može odrediti stavljanje pod nadzor ograničenjem kretanja na određeno područje ili mjesto uz obavezu javljanja organizacionoj jedinici Službe ili policiji:</p> <p>a) radi osiguranja izvršenja rješenja o protjerivanju, u slučaju da mu je otkazan boravak u BiH ili u drugom slučaju kad mu je izrečena mjera protjerivanja;</p>

<p>b) radi osiguranja da će napustiti zemlju kad mu je zahtjev za odobrenje boravka odbijen, a nije napustio BiH;</p> <p>c) radi osiguranja udaljenja stranca iz zemlje;</p> <p>d) kad Služba odobri odgađanje izvršenja mjere protjerivanja;</p> <p>e) ako postoje osnovi sumnje da bi slobodno i neograničeno kretanje stranca moglo ugroziti javni poredak, javni red i mir ili sigurnost ili međunarodne odnose BiH ili predstavljati prijetnju javnom zdravlju u BiH, odnosno ako je utvrđeno da predstavlja prijetnju za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH;</p> <p>f) kad postoji sumnja u istinitost navoda stranca o njegovom identitetu ili se inače identitet stranca ne može utvrditi ni u roku od šest sati od dovođenja u službene prostorije;</p> <p>g) kad je stranac prihvaćen na osnovu međunarodnog sporazuma o saradnji u predaji i prihvatu lica čiji je boravak nezakonit;</p> <p>h) u drugim slučajevima propisanim ovim zakonom.</p> <p>(3) Strancu se određuje stavljanje pod nadzor smještanjem u imigracioni centar.</p> <p>a) ako postoje osnovi sumnje da bi nakon donošenja rješenja o protjerivanju slobodno i</p>	<p>b) radi osiguranja da će napustiti zemlju kad mu je zahtjev za odobrenje boravka odbijen, a nije napustio BiH;</p> <p>c) radi osiguranja udaljenja stranca iz zemlje;</p> <p>d) kad Služba odobri odgađanje izvršenja mjere protjerivanja;</p> <p>e) ako postoje osnovi sumnje da bi slobodno i neograničeno kretanje stranca moglo ugroziti javni poredak, javni red i mir ili sigurnost ili međunarodne odnose BiH ili predstavljati prijetnju javnom zdravlju u BiH, odnosno ako je utvrđeno da predstavlja prijetnju za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH;</p> <p>f) kad postoji sumnja u istinitost navoda stranca o njegovom identitetu ili se inače identitet stranca ne može utvrditi ni u roku od šest sati od dovođenja u službene prostorije;</p> <p>g) kad je stranac prihvaćen na osnovu međunarodnog sporazuma o saradnji u predaji i prihvatu lica čiji je boravak nezakonit;</p> <p>h) u drugim slučajevima propisanim ovim zakonom.</p> <p>(3) Strancu se određuje stavljanje pod nadzor smještanjem u imigracioni centar.</p> <p>a) ako postoje osnovi sumnje da bi nakon donošenja rješenja o protjerivanju slobodno i</p>	<p>b) radi osiguranja da će napustiti zemlju kad mu je zahtjev za odobrenje boravka odbijen, a nije napustio BiH;</p> <p>c) radi osiguranja udaljenja stranca iz zemlje;</p> <p>d) kad Služba odobri odgađanje izvršenja mjere protjerivanja;</p> <p>e) ako postoje osnovi sumnje da bi slobodno i neograničeno kretanje stranca moglo ugroziti javni poredak, javni red i mir ili sigurnost ili međunarodne odnose BiH ili predstavljati prijetnju javnom zdravlju u BiH, odnosno ako je utvrđeno da predstavlja prijetnju za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH;</p> <p>f) kad postoji sumnja u istinitost navoda stranca o njegovom identitetu ili se inače identitet stranca ne može utvrditi ni u roku od šest sati od dovođenja u službene prostorije;</p> <p>g) kad je stranac prihvaćen na osnovu međunarodnog sporazuma o saradnji u predaji i prihvatu lica čiji je boravak nezakonit;</p> <p>h) u drugim slučajevima propisanim ovim zakonom.</p> <p>(3) Strancu se određuje stavljanje pod nadzor smještanjem u imigracioni centar.</p> <p>a) ako postoje osnovi sumnje da bi nakon donošenja rješenja o protjerivanju slobodno i</p>	<p>b) radi osiguranja da će napustiti zemlju kad mu je zahtjev za odobrenje boravka odbijen, a nije napustio BiH;</p> <p>c) radi osiguranja udaljenja stranca iz zemlje;</p> <p>d) kad Služba odobri odgađanje izvršenja mjere protjerivanja;</p> <p>e) ako postoje osnovi sumnje da bi slobodno i neograničeno kretanje stranca moglo ugroziti javni poredak, javni red i mir ili sigurnost ili međunarodne odnose BiH ili predstavljati prijetnju javnom zdravlju u BiH, odnosno ako je utvrđeno da predstavlja prijetnju za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH;</p> <p>f) kad postoji sumnja u istinitost navoda stranca o njegovom identitetu ili se inače identitet stranca ne može utvrditi ni u roku od šest sati od dovođenja u službene prostorije;</p> <p>g) kad je stranac prihvaćen na osnovu međunarodnog sporazuma o saradnji u predaji i prihvatu lica čiji je boravak nezakonit;</p> <p>h) u drugim slučajevima propisanim ovim zakonom.</p> <p>(3) Strancu se određuje stavljanje pod nadzor smještanjem u imigracioni centar.</p> <p>a) ako postoje osnovi sumnje da bi nakon donošenja rješenja o protjerivanju slobodno i</p>
---	---	---	---

<p>neograničeno kretanje stranca moglo ugroziti javni poredak, javni red i mir ili sigurnost ili međunarodne odnose BiH ili predstavljati prijetnju javnom zdravlju u BiH, odnosno ako je utvrđeno da predstavlja prijetnju za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH;</p> <p>b) radi osiguranja izvršenja rješenja o protjerivanju ili u drugom slučaju kad mu je izrečena mjera protjerivanja, ako postoje osnovi sumnje da će stranac pobjeći ili na drugi način onemogućiti izvršenje odluka; ili</p> <p>c) kad postoji sumnja u istinitost navoda stranca o njegovom identitetu, a izrečena mu je mjera protjerivanja.</p> <p>(4) Ako je strancu koji izrazi namjeru podnošenja zahtjeva za azil ili koji podnese zahtjev za azil već određeno stavljanje pod nadzor smještanjem u imigracioni centar, činjenica pozivanja na azil ne utiče na određivanje ni na izvršenje nadzora.</p>		<p>neograničeno kretanje stranca moglo ugroziti javni poredak, javni red i mir ili sigurnost ili međunarodne odnose BiH ili predstavljati prijetnju javnom zdravlju u BiH, odnosno ako je utvrđeno da predstavlja prijetnju za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH;</p> <p>b) radi osiguranja izvršenja rješenja o protjerivanju ili u drugom slučaju kad mu je izrečena mjera protjerivanja, ako postoje osnovi sumnje da će stranac pobjeći ili na drugi način onemogućiti izvršenje odluka; ili</p> <p>c) kad postoji sumnja u istinitost navoda stranca o njegovom identitetu, a izrečena mu je mjera protjerivanja.</p> <p>(4) Ako je strancu koji izrazi namjeru podnošenja zahtjeva za azil ili koji podnese zahtjev za azil već određeno stavljanje pod nadzor smještanjem u imigracioni centar, činjenica pozivanja na azil ne utiče na određivanje ni na izvršenje nadzora.</p> <p>(5) Stranac kojemu je izrečena mjera nadzora smještanjem u imigracioni centar iz stava (3) ovog člana, može se privremeno smjestiti u druge ustanove specijalizovane za prihvat stranaca, dok se ne obezbijede uslovi za njegov smještaj u imigracioni centar ili uslovi za povratak.</p>
--	--	---



		<p>(6) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon dostavljenog mišljenja Službe da postoje potrebni uslovi, donosi odluku kojom se određuje specijalizovana ustanova i početak primjene stava (5) ovog člana.</p>
<p><b>Član 123.</b> <b>(Zaštita prava maloljetnih i ostalih stranaca)</b></p> <p>(1) Nijednom odredbom ovog zakona ne sprečava se ostvarivanje i zaštita prava stranca pred bilo kojim nadležnim organom u BiH.</p> <p>(2) Nadležni organi u BiH dužni su da se prema maloljetnim strancima odnose s posebnom pažnjom i uvažavanjem i da s njima postupaju u skladu s Konvencijom o pravima djeteta i propisima u BiH koji se odnose na brigu o maloljetnim licima i njihovu zaštitu.</p> <p>(3) Porodice s maloljetnicima zadržavaju se u imigracionom centru samo kao posljednja mjera i na najkraće moguće vrijeme.</p> <p>(4) Maloljetnog stranca koji je nezakonito ušao u BiH i koji nije u pratnji roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno opunomoćenika ili je ostao bez pratnje tih lica po ulasku u BiH, a kojeg Služba ne može odmah vratiti u zemlju iz koje je stigao niti ga predati predstavnicima zemlje</p>	<p><b>Član 61.</b></p> <p>U članu 123. (Zaštita prava maloljetnih i ostalih stranaca) stav (5), broj u zagradi "(3)" zamjenjuje se brojem u zagradi "(4)".</p>	<p><b>Član 123.</b> <b>(Zaštita prava maloljetnih i ostalih stranaca)</b></p> <p>(1) Nijednom odredbom ovog zakona ne sprečava se ostvarivanje i zaštita prava stranca pred bilo kojim nadležnim organom u BiH.</p> <p>(2) Nadležni organi u BiH dužni su da se prema maloljetnim strancima odnose s posebnom pažnjom i uvažavanjem i da s njima postupaju u skladu s Konvencijom o pravima djeteta i propisima u BiH koji se odnose na brigu o maloljetnim licima i njihovu zaštitu.</p> <p>(3) Porodice s maloljetnicima zadržavaju se u imigracionom centru samo kao posljednja mjera i na najkraće moguće vrijeme.</p> <p>(4) Maloljetnog stranca koji je nezakonito ušao u BiH i koji nije u pratnji roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno opunomoćenika ili je ostao bez pratnje tih lica po ulasku u BiH, a kojeg Služba ne može odmah vratiti u zemlju iz koje je stigao niti ga predati predstavnicima zemlje</p>

<p>odmah vratiti u zemlju iz koje je stigao niti ga predati predstavnicima zemlje čiji je državljanin, Služba privremeno smješta u odjel ustanove specijaliziran za maloljetnike, o čemu obavještava nadležni centar za socijalni rad koji, u skladu sa zakonom, odmah imenuje privremenog staratelja. Maloljetnici bez pratnje zadržavaju se u imigracionom centru izuzetno, samo kao posljednja mjera i na najkraće moguće vrijeme.</p> <p>(5) Maloljetni stranac iz stava (3) ovog člana ne smije biti vraćen u zemlju uobičajenog mjesta boravka ili u zemlju koja ga je spremna prihvatiti dok se ne osigura prihvat od roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno opunomoćenika ili od predstavnika nadležnog organa u zemlji povratka. Maloljetnik bez pratnje se ni pod kojim uslovima ne smije vratiti na način kojim bi se kršila Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i ovaj zakon.</p>		<p>čiji je državljanin, Služba privremeno smješta u odjel ustanove specijaliziran za maloljetnike, o čemu obavještava nadležni centar za socijalni rad koji, u skladu sa zakonom, odmah imenuje privremenog staratelja. Maloljetnici bez pratnje zadržavaju se u imigracionom centru izuzetno, samo kao posljednja mjera i na najkraće moguće vrijeme.</p> <p>(5) Maloljetni stranac iz stava (4) ovog člana ne smije biti vraćen u zemlju uobičajenog mjesta boravka ili u zemlju koja ga je spremna prihvatiti dok se ne osigura prihvat od roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno opunomoćenika ili od predstavnika nadležnog organa u zemlji povratka. Maloljetnik bez pratnje se ni pod kojim uslovima ne smije vratiti na način kojim bi se kršila Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i ovaj zakon.</p>
<p><b>Član 128.</b></p> <p><b>(Službene evidencije)</b></p> <p>(1) Prema ovom zakonu, službena evidencija vodi se o:</p> <p>a) strancima kojima je Služba zabranila izlazak iz BiH,</p>	<p><b>Član 62.</b></p> <p>U članu 128. (Službene evidencije) stav (1) tačka e) mijenja se i glasi:</p> <p>„e) strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je viza izdata, produžena ili viza izdata na posebnom obrascu za izdavanje vize,“</p>	<p><b>Član 128.</b></p> <p><b>(Službene evidencije)</b></p> <p>(1) Prema ovom zakonu, službena evidencija vodi se o:</p> <p>a) strancima kojima je Služba zabranila izlazak iz BiH,</p>

<p>b) strancima kojima je utvrđivan identitet,</p> <p>c) međunarodnim prijevoznicima koji su prekršili odredbe ovog zakona,</p> <p>d) strancima kojima je odbijen ulazak,</p> <p>e) strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je izdata viza,</p> <p>f) pravnim i fizičkim licima koja su izdala pozivna pisma za ulazak stranaca u BiH,</p> <p>g) strancima kojima je viza ukinuta,</p> <p>h) strancima kojima je viza poništena,</p> <p>i) strancima kojima je viza poništena i mjera protjerivanja,</p> <p>j) putnim ispravama za strance izdatim u skladu s ovim zakonom,</p> <p>k) prijavljenim nestalim putnim ispravama stranaca,</p> <p>l) izdatim ličnim dokumentima strancima,</p> <p>m) strancima koji su podnijeli zahtjev za boravak, koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak ili potvrdu o ostanuku,</p>	<p>Tačka i) mijenja se i glasi:</p> <p>„i) strancima kojima je viza ukinuta ili poništena i izrečena mjera protjerivanja.“.</p> <p>Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:</p> <p>„(5) Nadležni organi mogu da vode službene evidencije iz stava (1) ovog člana, kroz Centralnu bazu podataka o strancima iz člana 129. ovog zakona.“.</p>	<p>b) strancima kojima je utvrđivan identitet,</p> <p>c) međunarodnim prijevoznicima koji su prekršili odredbe ovog zakona,</p> <p>d) strancima kojima je odbijen ulazak,</p> <p>e) strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je viza izdata, produžena ili viza izdata na posebnom obrascu za izdavanje vize,</p> <p>f) pravnim i fizičkim licima koja su izdala pozivna pisma za ulazak stranaca u BiH,</p> <p>g) strancima kojima je viza ukinuta,</p> <p>h) strancima kojima je viza poništena,</p> <p>i) strancima kojima je viza ukinuta ili poništena i izrečena mjera protjerivanja,</p> <p>j) putnim ispravama za strance izdatim u skladu s ovim zakonom,</p> <p>k) prijavljenim nestalim putnim ispravama stranaca,</p> <p>l) izdatim ličnim dokumentima strancima,</p>
--	--	---

<p>n) potvrđama o prijavi rada stranaca,</p> <p>o) prijavama boravaka, odjavama boravaka i promjeni adrese boravka,</p> <p>p) strancima kojima je prestao boravak,</p> <p>r) strancima kojima je otkazan boravak,</p> <p>s) strancima kojima je otkazan boravak i izrečena mjera protjerivanja,</p> <p>t) strancima kojima je izdat nalog za napuštanje,</p> <p>u) strancima kojima je izrečena mjera protjerivanja,</p> <p>v) strancima kojima je odobreno odgađanje izvršenja mjere protjerivanja,</p> <p>z) strancima kojima je period zabrane ulaska i boravka produžen,</p> <p>aa) strancima kojima je period zabrane ulaska i boravka skraćen ili ukinut,</p> <p>bb) strancima koji su dobrovoljno napustili BiH,</p> <p>cc) strancima koji su prisilno udaljeni iz BiH,</p>		<p>m) strancima koji su podnijeli zahtjev za boravak, koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak ili potvrdu o ostanuku,</p> <p>n) potvrđama o prijavi rada stranaca,</p> <p>o) prijavama boravaka, odjavama boravaka i promjeni adrese boravka,</p> <p>p) strancima kojima je prestao boravak,</p> <p>r) strancima kojima je otkazan boravak,</p> <p>s) strancima kojima je otkazan boravak i izrečena mjera protjerivanja,</p> <p>t) strancima kojima je izdat nalog za napuštanje,</p> <p>u) strancima kojima je izrečena mjera protjerivanja,</p> <p>v) strancima kojima je odobreno odgađanje izvršenja mjere protjerivanja,</p> <p>z) strancima kojima je period zabrane ulaska i boravka produžen,</p> <p>aa) strancima kojima je period zabrane ulaska i boravka skraćen ili ukinut,</p> <p>bb) strancima koji su dobrovoljno napustili BiH,</p>
--	--	--

<p>dd) izvršenim mjerama koje se tiču stranaca,</p> <p>ee) strancima kojima je određeno stavljanje pod nadzor, odnosno koji su stavljeni pod nadzor,</p> <p>ff) strancima koji su podnijeli žalbe protiv rješenja Službe, Granične policije ili DKP BiH i o strancima koji su pokrenuli upravni spor,</p> <p>gg) odlukama u drugostepenom postupku i odlukama u upravnom sporu,</p> <p>hh) strancima koji su iskazali namjeru podnošenja zahtjeva za azil i</p> <p>ii) strancima kojima je izdata potvrda o ostanku.</p> <p>(2) U službene evidencije iz stava (1) tač. b), e), i), m), s), u), ee) i ii) ovog člana unose se i biometrijski podaci.</p> <p>(3) Osim službenih evidencija iz stava (1) ovog člana, nadležni organ može voditi i druge evidencije s ciljem efikasnosti rada ili obrade, ako one ne uključuju lične podatke.</p> <p>(4) Službenu evidenciju vodi organ koji je, prema ovom zakonu, nadležan za postupanje u određenoj stvari.</p>		<p>cc) strancima koji su prisilno udaljeni iz BiH,</p> <p>dd) izvršenim mjerama koje se tiču stranaca,</p> <p>ee) strancima kojima je određeno stavljanje pod nadzor, odnosno koji su stavljeni pod nadzor,</p> <p>ff) strancima koji su podnijeli žalbe protiv rješenja Službe, Granične policije ili DKP BiH i o strancima koji su pokrenuli upravni spor,</p> <p>gg) odlukama u drugostepenom postupku i odlukama u upravnom sporu,</p> <p>hh) strancima koji su iskazali namjeru podnošenja zahtjeva za azil i</p> <p>ii) strancima kojima je izdata potvrda o ostanku.</p> <p>(2) U službene evidencije iz stava (1) tač. b), e), i), m), s), u), ee) i ii) ovog člana unose se i biometrijski podaci.</p> <p>(3) Osim službenih evidencija iz stava (1) ovog člana, nadležni organ može voditi i druge evidencije s ciljem efikasnosti rada ili obrade, ako one ne uključuju lične podatke.</p> <p>(4) Službenu evidenciju vodi organ koji je, prema ovom zakonu, nadležan za postupanje u određenoj stvari.</p>
---	--	--

		<p>(5) Nadležni organi mogu da vode službene evidencije iz stava (1) ovog člana, kroz Centralnu bazu podataka o strancima iz člana 129. ovog zakona.</p>
<p><b>Član 129.</b> <b>(Centralna baza podataka o strancima)</b></p> <p>(1) U Ministarstvu se uspostavlja i vodi Centralna baza podataka o strancima radi evidentiranja i praćenja ulazaka, boravaka i izlazaka stranaca iz BiH.</p> <p>(2) Centralna baza podataka o strancima sadržava službene evidencije iz člana 128. <i>(Službene evidencije)</i> ovog zakona i službene evidencije propisane zakonom kojim se uređuje oblast azila u BiH. Organ iz člana 128. <i>(Službene evidencije)</i> stav (3) ovog zakona, koji vodi službenu evidenciju, podatke iz evidencije unosi u Centralnu bazu podataka o strancima odmah po svakoj promjeni, a najkasnije tokom istog dana.</p> <p>(3) Centralna baza podataka o strancima sadrži i podatke o imenu i prezimenu lica, srednjem imenu, spolu, datumu rođenja, državljanstvu, vrsti, tipu, broju i roku važenja putne isprave, mjestu, vremenu i smjeru prelaska granice, podatke o vizi, boravišnoj dozvoli ili drugom</p>	<p><b>Član 63.</b></p> <p>U članu 129. (Centralna baza podataka o strancima) iza stava (7) dodaje se novi stav (8) koji glasi:</p> <p>“(8) Ministarstvo procjenjuje i odlučuje da li se podaci koji se odnose na tehničko uspostavljanje i održavanje Centralne baze podataka o strancima ili neki njeni dijelovi označavaju odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa propisima iz oblasti zaštite tajnih podataka.”</p>	<p><b>Član 129.</b> <b>(Centralna baza podataka o strancima)</b></p> <p>(1) U Ministarstvu se uspostavlja i vodi Centralna baza podataka o strancima radi evidentiranja i praćenja ulazaka, boravaka i izlazaka stranaca iz BiH.</p> <p>(2) Centralna baza podataka o strancima sadržava službene evidencije iz člana 128. <i>(Službene evidencije)</i> ovog zakona i službene evidencije propisane zakonom kojim se uređuje oblast azila u BiH. Organ iz člana 128. <i>(Službene evidencije)</i> stav (3) ovog zakona, koji vodi službenu evidenciju, podatke iz evidencije unosi u Centralnu bazu podataka o strancima odmah po svakoj promjeni, a najkasnije tokom istog dana.</p> <p>(3) Centralna baza podataka o strancima sadrži i podatke o imenu i prezimenu lica, srednjem imenu, spolu, datumu rođenja, državljanstvu, vrsti, tipu, broju i roku važenja putne isprave, mjestu, vremenu i smjeru prelaska granice, podatke o vizi, boravišnoj dozvoli ili drugom</p>

<p>dokumentu koji zamjenjuje vizu, kao i druge podatke koji su uzeti putem elektronskih čitača putnih isprava na graničnim prijelazima, koje vodi Granična policija.</p> <p>(4) Pristup podacima iz Centralne baze podataka o strancima imaju Ministarstvo, MVP, Granična policija, Služba, Obavještajno-sigurnosna agencija BiH i policija, kada je to u funkciji obavljanja zadataka iz njihove nadležnosti.</p> <p>(5) Na opravdan zahtjev, pristup podacima iz Centralne baze podataka o strancima mogu imati i drugi organi u BiH, kada je to u funkciji obavljanja zadataka iz njihove nadležnosti.</p> <p>(6) Na opravdan zahtjev, nadležni organ kod kojeg je smještena Centralna baza podataka o strancima može odobriti pristup bazi i nekom drugom organu kada je to u funkciji obavljanja zadataka iz nadležnosti tog organa, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka u BiH.</p> <p>(7) Na svaku obradu, pristup i korištenje podataka iz ovog zakona primjenjuju se odredbe i principi zakona kojim se uređuje oblast zaštite ličnih podataka u BiH.</p>	<p>dokumentu koji zamjenjuje vizu, kao i druge podatke koji su uzeti putem elektronskih čitača putnih isprava na graničnim prijelazima, koje vodi Granična policija.</p> <p>(4) Pristup podacima iz Centralne baze podataka o strancima imaju Ministarstvo, MVP, Granična policija, Služba, Obavještajno-sigurnosna agencija BiH i policija, kada je to u funkciji obavljanja zadataka iz njihove nadležnosti.</p> <p>(5) Na opravdan zahtjev, pristup podacima iz Centralne baze podataka o strancima mogu imati i drugi organi u BiH, kada je to u funkciji obavljanja zadataka iz njihove nadležnosti.</p> <p>(6) Na opravdan zahtjev, nadležni organ kod kojeg je smještena Centralna baza podataka o strancima može odobriti pristup bazi i nekom drugom organu kada je to u funkciji obavljanja zadataka iz nadležnosti tog organa, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka u BiH.</p> <p>(7) Na svaku obradu, pristup i korištenje podataka iz ovog zakona primjenjuju se odredbe i principi zakona kojim se uređuje oblast zaštite ličnih podataka u BiH.</p> <p>(8) Ministarstvo procjenjuje i odlučuje da li se podaci koji se odnose na tehničko uspostavljanje i održavanje Centralne baze podataka o</p>
--	--

	<p style="text-align: center;"><b>Član 64.</b></p>	<p>strancima ili neki njeni dijelovi označavaju odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa propisima iz oblasti zaštite tajnih podataka.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Član 133.</b></p> <p><b>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 7., 13., 45., 81., 94., 95. i 102.)</b></p> <p>(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50 KM do 500 KM kaznit će se za prekršaj stranac ako:</p> <p>a) se, protivno članu 7. (<i>Višestruko državljanstvo stranca ili državljanina BiH na teritoriji BiH</i>) ovog zakona, služi ili pokuša izići s putnom ispravom s kojom nije ušao u BiH;</p> <p>b) protivno članu 13. (<i>Obaveza nošenja i predočavanja dokaza o identitetu</i>) stav (1) ovog zakona, nema kod sebe dokument kojim dokazuje ili potvrđuje svoj identitet ili zakonitost ulaska ili boravka, ili ako ga odbije dati na uvid ovlaštenom licu Službe, policije ili drugog nadležnog organa kad je drugi nadležni organ na to zakonom ovlašten;</p> <p>c) protivno članu 45. (<i>Obaveza stranca u vezi s putnim ispravama za strance</i>) stav (2) ovog zakona, Službi ne vrati putnu ispravu za strance ili ako ne prijavi gubitak, uništenje ili drugaciji nestanak putne isprave za stranca u skladu s članom 45. (<i>Obaveza stranca u vezi s</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 133.</b> (Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 7., 13., 45., 81., 94., 95. i 102.) u stavu (1) broj „50“ zamjenjuje se brojem „100“.</p> <p>Stav (4) mijenja se i glasi:</p> <p>“(4) U slučaju iz stava (1) tačka c) ovog člana, a u vezi sa članom 45. stav (2) ovog zakona putna isprava se oduzima.”</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 133.</b></p> <p><b>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 7., 13., 45., 81., 94., 95. i 102.)</b></p> <p>(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM kaznit će se za prekršaj stranac ako:</p> <p>a) se, protivno članu 7. (<i>Višestruko državljanstvo stranca ili državljanina BiH na teritoriji BiH</i>) ovog zakona, služi ili pokuša izići s putnom ispravom s kojom nije ušao u BiH;</p> <p>b) protivno članu 13. (<i>Obaveza nošenja i predočavanja dokaza o identitetu</i>) stav (1) ovog zakona, nema kod sebe dokument kojim dokazuje ili potvrđuje svoj identitet ili zakonitost ulaska ili boravka, ili ako ga odbije dati na uvid ovlaštenom licu Službe, policije ili drugog nadležnog organa kad je drugi nadležni organ na to zakonom ovlašten;</p> <p>c) protivno članu 45. (<i>Obaveza stranca u vezi s putnim ispravama za strance</i>) stav (2) ovog zakona, Službi ne vrati putnu ispravu za strance ili ako ne prijavi gubitak, uništenje ili drugaciji nestanak putne isprave za stranca u skladu s</p>



<p><i>putnim ispravama za strance</i>) stav (3) ovog zakona;</p> <p>d) protivno članu 81. (<i>Dijete stranaca s odobrenim boravkom</i>) stav (2) ovog zakona, zahtjev za odobrenje boravka za dijete iz člana 81. (<i>Dijete stranaca s odobrenim boravkom</i>) stav (1) ovog zakona ne podnese u roku od 180 dana od dana rođenja djeteta, iako za takvo propuštanje nisu postojale opravdane okolnosti;</p> <p>e) protivno članu 94. (<i>Lična karta za stranca</i>) stav (2) ovog zakona, nadležnom organu ne podnese zahtjev za izdavanje lične karte za stranca ili ga ne podnese u propisanom roku ili ako ne prijavi gubitak, uništenje ili drugačiji nestanak lične karte za stranca u skladu s članom 94. (<i>Lična karta za stranca</i>) stav (6) ovog zakona;</p> <p>f) protivno članu 95. (<i>Obaveza nošenja lične karte za strance ili dozvole boravka</i>) ovog zakona, ne nosi ili na zahtjev ovlaštenog lica ne da na uvid ličnu kartu za stranca ili dozvolu boravka u BiH;</p> <p>g) protivno članu 102. (<i>Rokovi za prijavu i odjavu boravišta i prebivališta stranca</i>) ovog zakona, ne prijavi prebivalište ili boravište ili promjenu adrese stanovanja u mjestu prebivališta ili to ne učini u propisanom roku,</p>		<p>članom 45. (<i>Obaveze stranca u vezi s putnim ispravama za strance</i>) stav (3) ovog zakona;</p> <p>d) protivno članu 81. (<i>Dijete stranaca s odobrenim boravkom</i>) stav (2) ovog zakona, zahtjev za odobrenje boravka za dijete iz člana 81. (<i>Dijete stranaca s odobrenim boravkom</i>) stav (1) ovog zakona ne podnese u roku od 180 dana od dana rođenja djeteta, iako za takvo propuštanje nisu postojale opravdane okolnosti;</p> <p>e) protivno članu 94. (<i>Lična karta za stranca</i>) stav (2) ovog zakona, nadležnom organu ne podnese zahtjev za izdavanje lične karte za stranca ili ga ne podnese u propisanom roku ili ako ne prijavi gubitak, uništenje ili drugačiji nestanak lične karte za stranca u skladu s članom 94. (<i>Lična karta za stranca</i>) stav (6) ovog zakona;</p> <p>f) protivno članu 95. (<i>Obaveza nošenja lične karte za strance ili dozvole boravka</i>) ovog zakona, ne nosi ili na zahtjev ovlaštenog lica ne da na uvid ličnu kartu za stranca ili dozvolu boravka u BiH;</p> <p>g) protivno članu 102. (<i>Rokovi za prijavu i odjavu boravišta i prebivališta stranca</i>) ovog zakona, ne prijavi prebivalište ili boravište ili promjenu adrese stanovanja u mjestu prebivališta ili to ne učini u propisanom roku, ili ako ne odjavi prebivalište, odnosno boravište</p>
---	--	--

<p>ili ako ne odjavi prebivalište, odnosno boravište prije napuštanja BiH u skladu s članom 102. (<i>Rokovi za prijavu i odjavu boravišta i prebivališta stranca</i>) stav (3) ovog zakona.</p>		<p>prije napuštanja BiH u skladu s članom 102. (<i>Rokovi za prijavu i odjavu boravišta i prebivališta stranca</i>) stav (3) ovog zakona.</p>
<p>(2) Pravna i fizička lica koja su prijevoznici ili koja pružaju usluge smještaja ili organizacije putovanja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM ako zadrže ili pokušaju zadržati putnu ispravu ili identifikacioni dokument stranca protivno članu 13. (<i>Obaveza nošenja i predočavanja dokaza o identitetu</i>) stav (2) ovog zakona.</p>		<p>(2) Pravna i fizička lica koja su prijevoznici ili koja pružaju usluge smještaja ili organizacije putovanja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM ako zadrže ili pokušaju zadržati putnu ispravu ili identifikacioni dokument stranca protivno članu 13. (<i>Obaveza nošenja i predočavanja dokaza o identitetu</i>) stav (2) ovog zakona.</p>
<p>(3) Za prekršaj iz stava (2) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM.</p>		<p>(3) Za prekršaj iz stava (2) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM.</p>
<p>(4) U slučaju iz stava (1) tačka b) ovog člana putna isprava se oduzima.</p>		<p>(4) U slučaju iz stava (1) tačka c) ovog člana, a u vezi sa članom 45. stav (2) ovog zakona, putna isprava se oduzima.</p>
<p><b>Član 134.</b></p> <p>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 103.)</p> <p>(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 800 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje pruža usluge smještaja strancima ako:</p>	<p><b>Član 65.</b></p> <p>U članu 134. (Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 103.) stav (4) broj u zagradi „(3)“ zamjenjuje se brojem u zagradi „(5)“.</p> <p>U stavu (5) broj u zagradi „(3)“ zamjenjuje se brojem u zagradi „(5)“.</p>	<p><b>Član 134.</b></p> <p>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 103.)</p> <p>(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 800 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje pruža usluge smještaja strancima ako:</p>

<p>a) protivno članu 103. (<i>Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca</i>) stav (1) ovog zakona, ne podnese prijavu o boravku stranca ili je ne podnese u propisanom roku;</p> <p>b) protivno članu 103. (<i>Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca</i>) stav (2) ovog zakona, ne vodi ili neuredno vodi evidenciju stranaca kojima pruža usluge smještaja ili ne čuva knjige stranaca u propisanom roku;</p> <p>c) protivno članu 103. (<i>Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca</i>) stav (2) ovog zakona, ovlaštenom službenom licu Službe ili policije ne omogućiti uvid u knjigu stranaca.</p> <p>(2) Pravno lice koje pruža usluge smještaja strancima kaznit će se za prekršaje iz stava (1) ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.500 KM.</p> <p>(3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 800 KM.</p> <p>(4) Fizičko lice kod kojeg je strnac u posjeti duže od tri dana, a ne prijavi njegov boravak u skladu s članom 103. (<i>Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca</i>) stav (3) ovog zakona, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM.</p>		<p>a) protivno članu 103. (<i>Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca</i>) stav (1) ovog zakona, ne podnese prijavu o boravku stranca ili je ne podnese u propisanom roku;</p> <p>b) protivno članu 103. (<i>Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca</i>) stav (2) ovog zakona, ne vodi ili neuredno vodi evidenciju stranaca kojima pruža usluge smještaja ili ne čuva knjige stranaca u propisanom roku;</p> <p>c) protivno članu 103. (<i>Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca</i>) stav (2) ovog zakona, ovlaštenom službenom licu Službe ili policije ne omogućiti uvid u knjigu stranaca.</p> <p>(2) Pravno lice koje pruža usluge smještaja strancima kaznit će se za prekršaje iz stava (1) ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.500 KM.</p> <p>(3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 800 KM.</p> <p>(4) Fizičko lice kod kojeg je strnac u posjeti duže od tri dana, a ne prijavi njegov boravak u skladu s članom 103. (<i>Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca</i>) stav (5) ovog zakona, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM.</p>
---	--	---

<p>(5) Stranac koji ne koristi usluge smještaja pravnog ili fizičkog lica iz člana 103. (<i>Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca</i>) stav (3) ovog zakona niti je u posjeti kod fizičkog lica, a nije izvršio prijavu boravišta, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM.</p>		<p>(5) Stranac koji ne koristi usluge smještaja pravnog ili fizičkog lica iz člana 103. (<i>Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca</i>) stav (5) ovog zakona niti je u posjeti kod fizičkog lica, a nije izvršio prijavu boravišta, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM.</p>
<p><b>Član 135.</b></p> <p>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 16., 21., 67., 77. i 82.)</p> <p>(1) Novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 1.500 KM kaznit će se za prekršaj stranac ako:</p> <p>a) protivno članu 16. (<i>Nezakonit prelazak državne granice BiH</i>) ovog zakona, nezakonito pređe ili pokuša preći državnu granicu BiH ili uđe u BiH za vrijeme trajanja zabrane ulaska;</p> <p>b) protivno članu 21. (<i>Ostobadanje od obaveze pribavljanja vize</i>) stav (2) ovog zakona, u BiH boravi duže od vremena određenog u vizi ili u dozvoli privremenog boravka, odnosno ako u roku određenom ovim zakonom ili rješenjem nadležnog organa ne napusti BiH;</p> <p>c) protivno članu 21. (<i>Ostobadanje od obaveze pribavljanja vize</i>) stav (2) ovog zakona, uđe u</p>	<p><b>Član 66.</b></p> <p>Naziv člana 135. (Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 16., 21., 67., 77. i 82.) mijenja se i glasi: “(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 16., 21., 29., 30., 48., 62., 67., 77. i 82.)”.</p> <p>U stavu (1) broj „300“ zamjenjuje se brojem „500“.</p> <p>U stavu (1) tačka b) mijenja se i glasi:</p> <p>“b) protivno članu 21. (Ostobadanje od obaveze pribavljanja vize) stav (2) ovog zakona, u BiH boravi duže od bezviznog boravka;”.</p> <p>Iza tačke c) dodaju se nove tač. d), e) i f) koje glase:</p>	<p><b>Član 135.</b></p> <p>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 16., 21., 29., 30., 48., 62., 67., 77. i 82.)</p> <p>(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM kaznit će se za prekršaj stranac ako:</p> <p>a) protivno članu 16. (<i>Nezakonit prelazak državne granice BiH</i>) ovog zakona, nezakonito pređe ili pokuša preći državnu granicu BiH ili uđe u BiH za vrijeme trajanja zabrane ulaska;</p> <p>b) protivno članu 21. (<i>Ostobadanje od obaveze pribavljanja vize</i>) stav (2) ovog zakona, u BiH boravi duže od bezviznog boravka;</p> <p>c) protivno članu 21. (<i>Ostobadanje od obaveze pribavljanja vize</i>) stav (2) ovog zakona, uđe u BiH s pograničnom propusnicom ili dozvolom za jednokratni prelazak državne granice i boravi duže od vremena propisanog međunarodnim ugovorom ili se zatekne izvan područja za koje</p>

<p>BiH s pograničnom propusnicom ili dozvolom za jednokratni prelazak državne granice i boravi duže od vremena propisanog međunarodnim ugovorom ili se zatekne izvan područja za koje mu je izdata pogranična propusnica ili dozvola za jednokratni prelazak državne granice;</p>	<p>“d) protivno članu 29. (<i>Viza za kratkoročni boravak – Viza C</i>) stav (1) ovog zakona, u BiH boravi duže od vremena određenog u vizii;</p> <p>e) protivno članu 30. (<i>Viza za dugoročni boravak – Viza D</i>) stav (1) ovog zakona, u BiH boravi duže od vremena određenog u vizii;</p>	<p>mu je izdata pogranična propusnica ili dozvola za jednokratni prelazak državne granice;</p>
<p>d) protivno članu 29. (<i>Viza za kratkoročni boravak – Viza C</i>) stav (1) ovog zakona, u BiH boravi duže od vremena određenog u vizii;</p> <p>e) protivno članu 30. (<i>Viza za dugoročni boravak – Viza D</i>) stav (1) ovog zakona, u BiH boravi duže od vremena određenog u vizii;</p>	<p>f) protivno članu 48. (<i>Osnov za odobrenje privremenog boravka</i>) ovog zakona, u BiH boravi duže od vremena određenog u dozvoli privremenog boravka, odnosno ako u roku određenom ovim zakonom ili rješenjem nadležnog organa ne napusti BiH;“.</p>	<p>d) protivno članu 29. (<i>Viza za kratkoročni boravak – Viza C</i>) stav (1) ovog zakona, u BiH boravi duže od vremena određenog u vizii;</p> <p>e) protivno članu 30. (<i>Viza za dugoročni boravak – Viza D</i>) stav (1) ovog zakona, u BiH boravi duže od vremena određenog u vizii;</p>
<p>(2) Službeno lice Službe ili policijski službenik Granične policije, kada utvrdi prekršaj iz stava (1) tačka b) ovog člana, može izdati prekršajni nalog i naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 100 KM za svaki dan dužeg boravka, ako stranac nije prekoratio vrijeme boravka za više od tri dana i u mogućnosti je opravdati razloge kašnjenja, ne preduzimajući druge mjere po ovom zakonu.</p>	<p>Dosadašnja tačka d) postaje tačka g). U stavu (2) broj „100“ zamjenjuje se brojem „150“, a riječ „tri“ zamjenjuje se riječju „pet“.</p>	<p>f) protivno članu 48. (<i>Osnov za odobrenje privremenog boravka</i>) ovog zakona, u BiH boravi duže od vremena određenog u dozvoli privremenog boravka, odnosno ako u roku određenom ovim zakonom ili rješenjem nadležnog organa ne napusti BiH;</p> <p>g) protivno članu 77. (<i>Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada</i>) st. (3) i (5) ovog zakona, nema potvrdu o prijavi rada ili obavlja poslove različite od onih koji su navedeni u potvrdi o prijavi rada.</p>
<p>(3) Pravno i fizičko lice koje zapošljava stranca koji je izuzet od pribavljanja radne dozvole kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.000 KM ako, protivno članu 77. (<i>Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada</i>) stav (7) ovog zakona, ne posjeduje primjerak potvrde o prijavi rada stranca.</p>	<p>U stavu (4) iza riječi „protivno“ dodaju se riječi: „članu 62. (<i>Radna dozvola</i>) i protivno“.</p>	<p>(2) Službeno lice Službe ili policijski službenik Granične policije, kada utvrdi prekršaj iz stava (1) tačka b) ovog člana, može izdati prekršajni nalog i naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 150 KM za svaki dan dužeg boravka, ako stranac nije prekoratio vrijeme boravka za više od pet dana i u mogućnosti je opravdati razloge</p>

<p>(4) Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 500 KM kaznit će se za prekršaj stranac ako radi bez radne dozvole ili dozvole privremenog boravka ili obavlja poslove različite od onih navedenih u radnoj dozvoli, protivno članu 67. <i>(Veza između odobrenja privremenog boravka i radne dozvole)</i> st. (1) i (2) ovog zakona.</p> <p>(5) Novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno i fizičko lice koje suprotno članu 67. <i>(Veza između odobrenja privremenog boravka i radne dozvole)</i> st. (1) i (2) ovog zakona zapošljava stranca bez radne dozvole i dozvole privremenog boravka u BiH.</p> <p>(6) Novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 300 KM kaznit će se za prekršaj stranac ako u roku iz člana 82. <i>(Podnošenje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka)</i> st. (4) i (5) ovog zakona ne podnese zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka u BiH.</p>		<p>kašnjenja, ne preduzimajući druge mjere po ovom zakonu.</p> <p>(3) Pravno i fizičko lice koje zapošljava stranca koji je izuzet od pribavljanja radne dozvole kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.000 KM ako, protivno članu 77. <i>(Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada)</i> stav (7) ovog zakona, ne posjeduje primjerak potvrde o prijavi rada stranca.</p> <p>(4) Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 500 KM kaznit će se za prekršaj stranac ako radi bez radne dozvole ili dozvole privremenog boravka ili obavlja poslove različite od onih navedenih u radnoj dozvoli, protivno članu 67. <i>(Radna dozvola)</i> i protivno članu 67. <i>(Veza između odobrenja privremenog boravka i radne dozvole)</i> st. (1) i (2) ovog zakona.</p> <p>(5) Novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno i fizičko lice koje suprotno članu 67. <i>(Veza između odobrenja privremenog boravka i radne dozvole)</i> st. (1) i (2) ovog zakona zapošljava stranca bez radne dozvole i dozvole privremenog boravka u BiH.</p> <p>(6) Novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 300 KM kaznit će se za prekršaj stranac ako u roku iz člana 82. <i>(Podnošenje zahtjeva za</i></p>
--	--	---

<p><i>odobrenje i produženje privremenog boravka</i>) st. (4) i (5) ovog zakona ne podnese zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka u BiH.</p>		
<p><b>Član 139.</b> <b>(Zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti)</b>  (1) Zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti može se izreći za prekršaje iz člana 133. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 7., 13., 45., 81., 94. i 102.)</i> stav (2), 134. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 103.),</i> 136. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 23. i 32.),</i> 137. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 115.)</i> i 138. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbe člana 18.)</i> ovog zakona.  (2) Prekršajnim nalogom može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti u trajanju od šest mjeseci.</p>	<p><b>Član 67.</b>  U članu 139. <i>(Zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti)</i> stav (2) mijenja se i glasi:  “(2) Zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti iz stava (1) ovog člana može se izreći u trajanju od šest mjeseci.”.</p>	<p><b>Član 139.</b> <b>(Zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti)</b>  (1) Zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti može se izreći za prekršaje iz člana 133. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 7., 13., 45., 81., 94. i 102.)</i> stav (2), 134. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 103.),</i> 136. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 23. i 32.),</i> 137. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 115.)</i> i 138. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbe člana 18.)</i> ovog zakona.  (2) Prekršajnim nalogom može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti u trajanju od šest mjeseci.</p>
<p><b>Član 139.</b> <b>(Zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti)</b>  (1) Zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti može se izreći za prekršaje iz člana 133. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 7., 13., 45., 81., 94. i 102.)</i> stav (2), 134. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 103.),</i> 136. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 23. i 32.),</i> 137. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 115.)</i> i 138. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbe člana 18.)</i> ovog zakona.  (2) Zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti iz stava (1) ovog člana može se izreći u trajanju od šest mjeseci.</p>	<p><b>Član 68.</b>  U članu 141. <i>(Rokovi za donošenje podzakonskih propisa Vijeća ministara po ovom zakonu)</i> u stavu (9) riječi: „31. oktobra“ zamjenjuju se riječima: „31. decembra“.</p>	<p><b>Član 141.</b> <b>(Rokovi za donošenje podzakonskih propisa Vijeća ministara po ovom zakonu)</b>  (1) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva</p>
<p><b>Član 139.</b> <b>(Zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti)</b>  (1) Zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti može se izreći za prekršaje iz člana 133. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 7., 13., 45., 81., 94. i 102.)</i> stav (2), 134. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 103.),</i> 136. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 23. i 32.),</i> 137. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 115.)</i> i 138. <i>(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbe člana 18.)</i> ovog zakona.  (2) Zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti iz stava (1) ovog člana može se izreći u trajanju od šest mjeseci.</p>	<p><b>Član 141.</b> <b>(Rokovi za donošenje podzakonskih propisa Vijeća ministara po ovom zakonu)</b>  (1) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva</p>	<p><b>Član 141.</b> <b>(Rokovi za donošenje podzakonskih propisa Vijeća ministara po ovom zakonu)</b>  (1) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva</p>

<p>komunikacija i prometa BiH, donosi podzakonski propis po članu 40. (<i>Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s ulaskom stranaca</i>) stav (1) ovog zakona, kojim se uređuju obaveze prijevoznika koji dovozi stranca na granični prijelaz BiH, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.</p>	<p>Iza stava (11) dodaju se novi st. (12), (13) i (14) koji glase:</p> <p>„(12) Uvijek kada se pokaže potrebnim Vijeće ministara može po članu 8. (<i>Sloboda kretanja</i>) stav (10) ovog zakona, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja MCP-a, donijeti odluku kojom se strancima koji borave na teritoriji BiH kolektivno i privremeno ograničava sloboda kretanja u BiH u mjeri koja je neophodna radi zaštite javnog zdravlja.</p>	<p>komunikacija i prometa BiH, donosi podzakonski propis po članu 40. (<i>Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s ulaskom stranaca</i>) stav (1) ovog zakona, kojim se uređuju obaveze prijevoznika koji dovozi stranca na granični prijelaz BiH, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.</p>
<p>(2) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja MVP-a, donosi podzakonski propis po članu 40. (<i>Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s ulaskom stranaca</i>) stav (2), kojim se utvrđuje najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca, svake godine do 31. decembra za sljedeću godinu, ako taj iznos već nije određen podzakonskim propisom.</p>	<p>(13) Kada se pokaže potrebnim Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, donosi podzakonske propise kojim se uređuju uslovi, način i druga pitanja značajna za osnovnu provjeru i zadržavanje stranca u smislu člana 14. (<i>Utvrdjivanje identiteta i osnovna provjera</i>) st. (4), i (5) ovog zakona.</p>	<p>(2) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja MVP-a, donosi podzakonski propis po članu 40. (<i>Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s ulaskom stranaca</i>) stav (2), kojim se utvrđuje najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca, svake godine do 31. decembra za sljedeću godinu, ako taj iznos već nije određen podzakonskim propisom.</p>
<p>(3) Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja Granične policije, donosi podzakonski propis po članu 40. (<i>Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s ulaskom stranaca</i>) stav (5) ovog zakona, o graničnim prijelazima na kojima je moguće izdavanje vize, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.</p>	<p>(14) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon dostavljenog mišljenja Službe da postoje potrebni uslovi, donosi odluku kojom se određuje specijalizovana ustanova i</p>	<p>(3) Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja Granične policije, donosi podzakonski propis po članu 40. (<i>Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s ulaskom stranaca</i>) stav (5) ovog zakona, o graničnim prijelazima na kojima je moguće izdavanje vize, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.</p>
<p>(4) Vijeće ministara po prijedlogu Službe, koji je upućen preko Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva finansija i</p>		<p>(4) Vijeće ministara po prijedlogu Službe, koji je upućen preko Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva finansija i trezora BiH, donosi podzakonski propis po</p>



<p>trezora BiH, donosi podzakonski propis po članu 116. (<i>Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima udaljenja stranca</i>) stav (2) ovog zakona, kojim se uređuje način i postupanje kod pokrivanja troškova vraćanja i troškova stavljanja pod nadzor, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.</p>	<p>početak primjene člana 118. (<i>Određivanje nadzora</i>) stav (5) ovog zakona.“</p>	<p>članu 116. (<i>Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima udaljenja stranca</i>) stav (2) ovog zakona, kojim se uređuje način i postupanje kod pokrivanja troškova vraćanja i troškova stavljanja pod nadzor, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.</p>
<p>(5) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, donosi podzakonske propise po članu 121. (<i>Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi sa stavljanjem stranca pod nadzor</i>) stav (1) ovog zakona, kojim se uređuju standardi funkcioniranja imigracionog centra, centra za smještaj žrtava trgovine ljudima, odnosno druge ustanove specijalizirane za prihvatanje stranaca, koji se odnose na sanitarno-higijenske i druge uslove prihvata i smještaja, proceduru smještaja, ishranu korisnika, medicinsku pomoć, komuniciranje s licima izvan centra i pravnim zastupnikom, način upravljanja, uslove finansiranja, način osiguranja posebnih uslova za korisnike, kao i druga pitanja značajna za rad specijalizirane ustanove.</p>		<p>(5) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, donosi podzakonske propise po članu 121. (<i>Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi sa stavljanjem stranca pod nadzor</i>) stav (1) ovog zakona, kojim se uređuju standardi funkcioniranja imigracionog centra, centra za smještaj žrtava trgovine ljudima, odnosno druge ustanove specijalizirane za prihvatanje stranaca, koji se odnose na sanitarno-higijenske i druge uslove smještaja, proceduru prihvata i smještaja korisnika, ishranu korisnika, medicinsku pomoć, komuniciranje s licima izvan centra i pravnim zastupnikom, način upravljanja, uslove finansiranja, način osiguranja posebnih uslova za korisnike, kao i druga pitanja značajna za rad određene vrste specijalizirane ustanove.</p>
<p>(6) Uvijek kada se pokaže potrebnim, Vijeće ministara po članu 58. (<i>Privremeni boravak iz humanitarnih razloga</i>) stav (2) tačka d), na prijedlog Ministarstva, podzakonskim propisom određuje druge opravdane razloge humanitarne prirode, osim onih navedenih u članu 58.</p>		<p>(6) Uvijek kada se pokaže potrebnim, Vijeće ministara po članu 58. (<i>Privremeni boravak iz humanitarnih razloga</i>) stav (2) tačka d), na prijedlog Ministarstva, podzakonskim propisom određuje druge opravdane razloge humanitarne prirode, osim onih navedenih u članu 58. (<i>Privremeni boravak iz humanitarnih razloga</i>) stav (2) tač. a), b) i c) ovog zakona, zbog kojih</p>

<p>članu 58. (<i>Privremeni boravak iz humanitarnih razloga</i>) stav (2) tač. a), b) i c) ovog zakona, zbog kojih se strancu koji ne ispunjava uslove za odobrenje boravka propisane ovim zakonom može odobriti privremeni boravak iz humanitarnih razloga.</p> <p>(7) Uvijek kada se pokaže potrebnim, Vijeće ministara može:</p> <p>a) po članu 19. (<i>Opći uslovi za ulazak</i>) stav (6) ovog zakona, propisati dodatne uslove za ulazak stranaca u BiH, kada to zahtijevaju razlozi zaštite sigurnosti BiH, javnog poretka, javnog reda i mira ili javnog zdravlja u BiH ili drugi razlozi koji proističu iz međunarodnih obaveza BiH;</p> <p>b) po članu 21. (<i>Oslobodanje od obaveze pribavljanja vize</i>) stav (1) ovog zakona, na prijedlog MVP-a, odrediti države čijim državljanima nije potrebna viza za ulazak u BiH, kao i države čiji državljani mogu ući u BiH s drugim dokumentom osim pasoša;</p> <p>c) po članu 21. (<i>Oslobodanje od obaveze pribavljanja vize</i>) stav (1) ovog zakona, na prijedlog MVP-a, osloboditi od pribavljanja vize nosioce posebnih vrsta putnih isprava;</p> <p>d) po članu 22. (<i>Izuzeci od obaveze posjedovanja vize</i>) stav (5) ovog zakona, na</p>		<p>se strancu koji ne ispunjava uslove za odobrenje boravka propisane ovim zakonom može odobriti privremeni boravak iz humanitarnih razloga.</p> <p>(7) Uvijek kada se pokaže potrebnim, Vijeće ministara može:</p> <p>a) po članu 19. (<i>Opći uslovi za ulazak</i>) stav (6) ovog zakona, propisati dodatne uslove za ulazak stranaca u BiH, kada to zahtijevaju razlozi zaštite sigurnosti BiH, javnog poretka, javnog reda i mira ili javnog zdravlja u BiH ili drugi razlozi koji proističu iz međunarodnih obaveza BiH;</p> <p>b) po članu 21. (<i>Oslobodanje od obaveze pribavljanja vize</i>) stav (1) ovog zakona, na prijedlog MVP-a, odrediti države čijim državljanima nije potrebna viza za ulazak u BiH, kao i države čiji državljani mogu ući u BiH s drugim dokumentom osim pasoša;</p> <p>c) po članu 21. (<i>Oslobodanje od obaveze pribavljanja vize</i>) stav (1) ovog zakona, na prijedlog MVP-a, osloboditi od pribavljanja vize nosioce posebnih vrsta putnih isprava;</p> <p>d) po članu 22. (<i>Izuzeci od obaveze posjedovanja vize</i>) stav (5) ovog zakona, na prijedlog MVP-a, izuzeti od obaveze posjedovanja vize državljane određenih država pod propisanim uslovima,</p>
--	--	---

<p>prijedlog MVP-a, izuzeti od obaveze posjedovanja vize državljanima određenih država pod propisanim uslovima,</p> <p>e) po članu 28. (<i>Aerodromska tranzitna viza - Viza A</i>) stav (3), izuzetno odlučiti da državljanima određenih država treba da posjeduju aerodromske tranzitne vize.</p> <p>(8) Vijeće ministara može uvijek po članu 20. (<i>Ulazak pod posebnim uslovima</i>) ovog zakona donijeti odluku o odobravanju ulaska i boravka u BiH strancu i kad ne ispunjava uslove iz člana 19. (<i>Opći uslovi za ulazak</i>) ovog zakona.</p> <p>(9) Vijeće ministara, na prijedlog MCP-a, donosi podzakonski propis po članu 104. (<i>Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima odobrenja boravka te boravišta i prebivališta stranaca</i>) stav (3) ovog zakona, kojim se utvrđuje godišnja kvota radnih dozvola, najkasnije do 31. oktobra tekuće godine za sljedeću godinu.</p> <p>(10) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja MVP-a, Službe i Granične policije, donosi odluku kojom će se odrediti početak primjene člana 122. (<i>Obaveza davanja biometrijskih podataka</i>) ovog zakona.</p>		<p>e) po članu 28. (<i>Aerodromska tranzitna viza - Viza A</i>) stav (3), izuzetno odlučiti da državljanima određenih država treba da posjeduju aerodromske tranzitne vize.</p> <p>(8) Vijeće ministara može uvijek po članu 20. (<i>Ulazak pod posebnim uslovima</i>) ovog zakona donijeti odluku o odobravanju ulaska i boravka u BiH strancu i kad ne ispunjava uslove iz člana 19. (<i>Opći uslovi za ulazak</i>) ovog zakona.</p> <p>(9) Vijeće ministara, na prijedlog MCP-a, donosi podzakonski propis po članu 104. (<i>Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima odobrenja boravka te boravišta i prebivališta stranaca</i>) stav (3) ovog zakona, kojim se utvrđuje godišnja kvota radnih dozvola, najkasnije do 31. decembra tekuće godine za sljedeću godinu.</p> <p>(10) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja MVP-a, Službe i Granične policije, nakon stvaranja tehničkih uslova, donosi odluku kojom će se odrediti početak primjene člana 122. (<i>Obaveza davanja biometrijskih podataka</i>) ovog zakona.</p> <p>(11) Vijeće ministara, na prijedlog MVP-a, po članu 131. (<i>Podzakonski propisi o biometrijskim podacima, evidencijama, bazi podataka, zbirci podataka o putnim ispravama</i>)</p>
---	--	---

<p>(11) Vijeće ministara, na prijedlog MVP-a, po članu 131. (<i>Podzakonski propisi o biometrijskim podacima, evidencijama, bazi podataka, zbirci podataka o putnim ispravama i privilegijama i imunitetima</i>) stav (3) ovog zakona, utvrđuje listu stranih putnih isprava i drugih dokumenata koje priznaje BiH i s kojima stranci mogu preći državnu granicu BiH, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.</p>	<p><i>i privilegijama i imunitetima</i>) stav (3) ovog zakona, utvrđuje listu stranih putnih isprava i drugih dokumenata koje priznaje BiH i s kojima stranci mogu preći državnu granicu BiH, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.</p> <p>(12) Uvijek kada se pokaže potrebnim Vijeće ministara može po članu 8. (<i>Sloboda kretanja</i>) stav (10) ovog zakona, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja MCP-a, donijeti odluku kojom se strancima koji borave na teritoriji BiH kolektivno i privremeno ograničava sloboda kretanja u BiH u mjeri koja je neophodna radi zaštite javnog zdravlja.</p> <p>(13) Kada se pokaže potrebnim Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, donosi podzakonske propise kojim se uređuju uslovi, način i druga pitanja značajna za osnovnu provjeru i zadržavanje stranca u smislu člana 14. (<i>Utvrdjivanje identiteta i osnovna provjera</i>) st. (4) i (5) ovog zakona.</p> <p>(14) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon dostavljenog mišljenja Službe da postoje potrebni uslovi, donosi odluku kojom se određuje specijalizovana ustanova i početak primjene člana 118. (<i>Određivanje nadzora</i>) stav (5) ovog zakona.</p>
---	--

<p><b>Član 146.</b> <b>(Stupanje na snagu ovog zakona)</b></p> <p>Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".</p>	<p><b>Član 69.</b> <b>(Stupanje na snagu ovog zakona)</b></p> <p>Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".</p>	
--	---	--

(„Službeni glasnik BiH“, br. 88/15 i 34/21)

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 19. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 28. oktobra 2015. godine, i na 11. sjednici Doma naroda, održanoj 10. novembra 2015. godine, donijela je

## ZAKON O STRANCIMA

### POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

#### Član 1.

##### (Predmet ovog zakona)

- (1) Ovim zakonom propisuju se: uslovi i postupak ulaska stranaca u Bosnu i Hercegovinu (u daljnjem tekstu: BiH), uključujući vizni i bezvizni režim, putne isprave za strance, boravak stranaca u BiH, udaljenje stranaca iz BiH, prihvatanje stranaca i stavljanje stranaca pod nadzor, kao i nadležnosti organa vlasti u primjeni ovog zakona, te druga pitanja u vezi s boravkom stranaca u BiH.
- (2) Ovim zakonom propisuju se i prekršaji i kazne za prekršaje počinjene povredom odredbi ovog zakona.
- (3) Ovim zakonom vrši se usklađivanje sa:
  - a) Uredbom (EU) 2019/1155 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. juna 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama),
  - b) Uredbom (EU) 2016/399 Evropskog parlamenta i Vijeća od 9. marta 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama),
  - c) Direktivom (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. o uslovima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata i obavljanja poslova au pair i
  - d) Direktivom (EU) 2021/1883 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. oktobra 2021. o uslovima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ.
- (4) Navođenje uredbi i direktiva iz stava (3) ovog člana vrši se isključivo u svrhu praćenja i informisanja o preuzimanju pravne stečevine EU u zakonodavstvo BiH.

## **Član 2.**

### **(Upotreba roda)**

Svi izrazi u ovom zakonu dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene.

## **Član 3.**

### **(Nadležni organi)**

- (1) Prema ovom zakonu i podzakonskim propisima donesenim na osnovu ovog zakona, postupak provode i odluke donose:
  - a) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara),
  - b) Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo),
  - c) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: MVP),
  - d) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: MCP),
  - e) Služba za poslove sa strancima (u daljnjem tekstu: Služba),
  - f) Granična policija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Granična policija),
  - g) ostali policijski organi u BiH (u daljnjem tekstu: policija),
  - h) Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija za rad i zapošljavanje BiH) i
  - i) drugi nadležni organi.
- (2) Ako je zahtjev ili drugi podnesak po ovom zakonu upućen stvarno nenadležnom organu u BiH, službeno lice tog organa na to upozorava podnosioca i podnesak dostavlja nadležnom organu.
- (3) Ako je zahtjev ili drugi podnesak po ovom zakonu upućen stvarno nenadležnoj organizacionoj jedinici nekog organa, službeno lice te organizacione jedinice o tome obavještava podnosioca i podnesak dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici istog organa.
- (4) Ako je zahtjev ili drugi podnesak po ovom zakonu upućen mjesno nenadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili drugog organa, organizaciona jedinica ga po službenoj dužnosti dostavlja mjesno nadležnoj organizacionoj jedinici Službe, odnosno drugog organa.

- (5) Kad je propisano da Služba izvršava odluku donesenu po ovom zakonu ili po zakonu kojim se uređuje nadležnost Službe, druge organizacione jedinice Ministarstva i policija dužni su joj, na njen zahtjev, pružiti pomoć.

#### Član 4.

##### (Upravni postupak)

- (1) Na upravni postupak koji se vodi pred nadležnim organima u skladu s ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje oblast upravnog postupka BiH, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.
- (2) U slučajevima kada stranac ne obavijesti nadležni organ o promjeni adrese ili ga na adresi na kojoj je prijavljen nije moguće pronaći, odluke koje se donose na osnovu ovog zakona dostavljaju se putem oglasne ploče nadležnog organa.
- (3) Dostavljanje se smatra izvršenim poslije isteka 15 dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču organa koji vodi postupak.
- (4) Ukoliko je stranac po čijem zahtjevu ili protiv kojeg se vodi postupak bez obavještanja nadležnog organa napustio BiH, pozivi, odluke i druga pismena ne dostavljaju se na adresu u inostranstvu.

#### Član 5.

##### (Upravni spor)

- (1) Protiv konačnih upravnih akata donesenih prema ovom zakonu može se pokrenuti upravni spor.
- (2) Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi Sudu Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast upravnih sporova u BiH, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.
- (3) Tužba ne odgađa izvršenje konačnog upravnog akta.

#### Član 6.

##### (Definicije)

U smislu ovog zakona, pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

- a) **stranac** je lice koje nije državljanin BiH;
- b) **lice bez državljanstva** je stranac kojeg nijedna država, u skladu s domaćim zakonodavstvom, ne smatra svojim državljaninom;
- c) **država porijekla** je država čije državljanstvo stranac ima ili država u kojoj lice bez državljanstva ima svoje uobičajeno boravište, a ako stranac ima više od jednog državljanstva, država porijekla je svaka država čije državljanstvo ima;
- d) **država uobičajenog boravka** je država u kojoj stranac ima privremeni ili stalni



- boravak;
- e) **putna isprava** je važeći pasoš ili drugi putni identifikacioni dokument koji je izdao strani nadležni organ vlasti i koji BiH priznaje, te važeća lična karta ili drugi lični identifikacioni dokument s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice, a priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana, kao i putna isprava izdata strancu u BiH u skladu s ovim zakonom ili zakonom kojim se uređuje oblast azila u BiH;
  - f) **radna dozvola** je dozvola koju izdaje organ nadležan za poslove zapošljavanja stranaca, a kojom se dozvoljava plaćeni rad stranca u BiH;
  - g) **odobrenje boravka** je odobrenje koje izdaje organ nadležan za poslove sa strancima, a kojim se strancu odobrava da u periodu naznačenom u odobrenju zakonito boravi u BiH;
  - h) **plava karta** je odobrenje boravka izdato u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja koje omogućava strancu boravak i rad u BiH u skladu s ovim zakonom;
  - i) **nadležni organ** je organ koji vodi postupak u skladu s ovim ili drugim zakonom;
  - j) **maloljetnik** je stranac mlađi od 18 godina;
  - k) **maloljetnik bez pratnje** je stranac mlađi od 18 godina koji dođe na teritoriju BiH bez pratnje lica starijeg od 18 godina, koje je za maloljetnika odgovorno po zakonu ili punomoći sve dok se ne stavi pod zaštitu takvog lica, kao i maloljetnik koji je ostavljen bez pratnje nakon ulaska u BiH;
  - l) **brak** je zakonom uređena zajednica života jednog muškarca i jedne žene;
  - m) **vanbračna zajednica** je zajednica života jednog muškarca i jedne žene koji nisu u braku ili vanbračnoj zajednici s trećim licem, a koja traje najmanje tri godine, ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete;
  - n) **brak iz koristi, odnosno vanbračna zajednica iz koristi** je brak koji je sklopljen, odnosno vanbračna zajednica koja je zasnovana isključivo s ciljem omogućavanja strancu da uđe, odnosno boravi u BiH;
  - o) **usvojenje iz koristi** je usvojenje zasnovano isključivo s ciljem omogućavanja strancu da uđe, odnosno boravi u BiH;
  - p) **spajanje porodice** podrazumijeva ulazak i boravak u BiH stranaca koji su članovi uže porodice lica koje zakonito boravi u BiH, kako bi se sačuvala porodična zajednica, bilo da je porodični odnos nastao prije ili nakon ulaska u zemlju;
  - r) **prijevoznik** je svako fizičko ili pravno lice koje pruža usluge prijevoza lica u međunarodnom saobraćaju bilo kojim prijevoznim sredstvom;
  - s) **prijetnja javnom zdravlju** je bolest s potencijalnom epidemijom, kao što je definirano u međunarodnim zdravstvenim propisima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), ali i druge infektivne bolesti ili zarazne parazitske bolesti ako su one predmet odredbi o zaštiti koja se primjenjuje na državljane BiH;
  - t) **poslodavac** je pravno ili fizičko lice koje je sa strancem zasnovalo radni odnos ili se koristi njegovim radom;
  - u) **dnevni migrant** je državljanin susjedne države u kojoj ima prebivalište i svakodnevno dolazi na rad ili radi obrazovanja u BiH i vraća se u matičnu državu;
  - v) **sezonski radnik** je stranac koji zadržava svoje prebivalište u drugoj državi, a zakonito i privremeno boravi u BiH kako bi obavljao djelatnost koja zavisi od smjene godišnjih doba u okviru jednog ili više ugovora o radu na određeno vrijeme, koje su direktno sklopili stranac i poslodavac iz BiH;
  - z) **student** je stranac kojeg je visokoškolska ustanova primila, te mu je odobren

privremeni boravak u BiH kako bi obavljao svoju glavnu djelatnost redovnog studiranja nakon kojeg će steći visokoškolsku kvalifikaciju koju BiH priznaje, uključujući diplome, svjedočanstva, uvjerenja ili akademske stepene doktora nauka na visokoškolskim ustanovama, što može obuhvatati pripremni program koji prethodi takvom obrazovanju ili obavezno osposobljavanje;

- aa) **pripravnik** je stranac koji je stekao visokoškolsku kvalifikaciju ili studira u inostranstvu s ciljem sticanja visokoškolske kvalifikacije i kojem je odobren privremeni boravak u BiH radi učestvovanja u programu osposobljavanja u svrhu sticanja znanja, prakse i iskustva u profesionalnom okruženju,
- bb) **istraživač** je stranac koji je stekao akademski stepen doktora nauka ili odgovarajuću visokoškolsku kvalifikaciju koja tom strancu omogućuje pristup doktorskim programima, kojeg izabira naučnoistraživačka organizacija i kojem je odobren privremeni boravak na području BiH u svrhu provođenja istraživačkih aktivnosti za koje se takva kvalifikacija uobičajeno zahtijeva.

## **Član 7.**

### **(Višestruko državljanstvo stranca ili državljanina BiH na teritoriji BiH)**

- (1) Stranac koji ima višestruko državljanstvo smatra se državljaninom države koja mu je izdala putnu ispravu s kojom je prešao državnu granicu BiH, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
- (2) Državljanin BiH koji ima i državljanstvo neke druge države ne smatra se strancem na teritoriji BiH.
- (3) Stranac koji ima višestruko državljanstvo dužan je za vrijeme boravka služiti se i izaći iz BiH s putnom ispravom s kojom je ušao u BiH.

## **Član 8.**

### **(Sloboda kretanja)**

- (1) Stranac može ulaziti u BiH i boraviti na njenoj teritoriji s važećom putnom ispravom u koju je unesena viza ili dozvola boravka, ako ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana nije drugačije propisano. Ulazak, boravak, kretanje i izlazak stranaca mogu biti ograničeni pod uslovima propisanim ovim ili drugim zakonom.
- (2) Stranci koji zakonito borave u BiH pod uslovima propisanim ovim zakonom uživaju pravo na slobodu kretanja u BiH i slobodan izbor mjesta boravka, ako nije drugačije određeno ovim ili drugim zakonom u posebnim oblastima iz razloga javnog interesa u demokratskom društvu.
- (3) Prava iz stava (2) ovog člana mogu biti djelimično ili potpuno ograničena u skladu sa zakonom u mjeri koja je neophodna u demokratskom društvu u interesu državne ili javne sigurnosti, radi očuvanja javnog poretka, sprečavanja kriminala, zaštite zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih.

- (4) Sigurnosnu provjeru za stranca, s ciljem utvrđivanja prijetnji po sigurnost BiH, provodi Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Obavještajno-sigurnosna agencija).
- (5) U postupku donošenja odluke koja se zasniva na informacijama sadržanim u dokumentu sa oznakom tajnosti, koju je odredio organ iz stava (4) ovog člana ili drugi nadležni organ, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita tajnih podataka u BiH.
- (6) Služba može, na obrazložen prijedlog nadležnog organa, privremeno zabraniti izlazak stranca iz BiH ako postoji opravdana sumnja da bi izlaskom iz BiH mogao da izbjegne krivično, odnosno prekršajno gonjenje, izvršenje kazne, izvršenje sudske naredbe, lišenje slobode ili izvršenje dospjele imovinsko-pravne obaveze, što evidentira u Centralnu bazu podatka o strancima ili o tome na drugi način obavještava Graničnu policiju.
- (7) Služba, iz razloga navedenih u stavu (6) ovog člana, privremeno, najduže do 30 dana, oduzima putne isprave i druge dokumente koje stranac može koristiti za prelazak državne granice.
- (8) Po isteku roka iz stava (7) ovog člana ili po prestanku razloga iz stava (6) ovog člana, strancu se vraćaju putne isprave i drugi dokumenti i dopušta izlazak iz BiH.
- (9) U postupku utvrđivanja zakonitosti boravka stranca u BiH, kao i u toku postupka izricanja mjere prema strancu zbog nepoštivanja propisa BiH, Služba može uz potvrdu privremeno oduzeti putnu ispravu stranca do donošenja odluke, a najduže 15 dana.
- (10) Strancima koji borave na teritoriji BiH može se kolektivno i privremeno ograničiti sloboda kretanja u BiH, u mjeri koja je neophodna radi zaštite javnog zdravlja, o čemu odluku donosi Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja MCP-a.

## **Član 9.**

### **(Zabrana diskriminacije)**

Zabranjena je diskriminacija stranaca po bilo kojoj osnovi, kao što su: rod odnosno spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza s nacionalnom manjinom, imovinsko stanje, status koji se stiče rođenjem ili drugi status.

## **Član 10.**

### **(Obaveza poštivanja javnog poretka BiH)**

Stranac je dužan da za vrijeme ulaska, kretanja, boravka u BiH i izlaska iz BiH poštuje javni poredak, odnosno da se pridržava zakona i propisa, te odluka organa vlasti u BiH.

## Član 11.

### (Udruživanje stranaca te nošenje oružja i uniformi u BiH)

- (1) Strancima je zabranjeno osnivanje političkih stranaka.
- (2) Stranci mogu osnivati udruženja prema propisima kojima se uređuje osnivanje, registracija, prestanak rada, kao i druga pitanja značajna za osnivanje i rad udruženja u BiH.
- (3) Stranac može unijeti, posjedovati i nositi, te nabavljati oružje i municiju u BiH prema zakonu kojim se uređuje oblast granične kontrole BiH i propisima kojim se uređuju nabavljanje, držanje i nošenje oružja.
- (4) Stranac može ući i kretati se u BiH u stranoj vojnoj, policijskoj ili carinskoj uniformi pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje oblast granične kontrole BiH i članom 126. (*Kretanje u stranoj uniformi*) ovog zakona.

## Član 12.

### (Obaveze nadležnih organa u postupku)

- (1) U svim fazama postupka stranci se obavještavaju o pravima i obavezama koje proizilaze iz ovog zakona.
- (2) Organ koji vodi postupak po službenoj dužnosti dužan je da strancu koji ne razumije jezik na kojem se postupak vodi omogućiti da tok postupka prati uz pomoć prevodioca, odnosno tumača na jeziku koji stranac razumije ili se opravdano može pretpostaviti da razumije, a usluge prevođenja može obezbijediti i putem informaciono komunikacionih tehnologija. Ukoliko se postupak vodi po zahtjevu stranca, organ koji vodi postupak nije dužan obezbijediti prevodioca, odnosno tumača.
- (3) Zahtjevi za ostvarivanje prava po ovom zakonu i dokazi koji opravdavaju zahtjev, kao i pozivi, rješenja i druga pismena, dostavljaju se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH.
- (4) U slučaju da je strancu određen pritvor, zadržavanje ili stavljanje pod nadzor, organ koji je takvu mjeru odredio omogućava mu, na njegov zahtjev, kontakt s diplomatsko-konzularnim predstavništvom države koja strancu pruža zaštitu.
- (5) Policijski organi u BiH dužni su odmah po saznanju obavijestiti Službu o smrti stranca, a Služba o tome hitno obavještava MVP radi informiranja diplomatsko-konzularnog predstavništva države koja strancu pruža zaštitu.

## Član 13.

### (Obaveza nošenja i predočavanja dokaza o identitetu)

- (1) Za vrijeme boravka na teritoriji BiH, stranac mora uz sebe imati putnu ispravu s kojom je ušao u BiH ili drugi identifikacioni dokument, odnosno odgovarajuću

potvrdu izdatu u BiH s ciljem dokazivanja ili potvrde identiteta i zakonitosti ulaska i boravka u BiH. Stranac je dužan identifikacioni dokument ili potvrdu izdatu u BiH dati na uvid, na zahtjev ovlaštenog lica Službe, policije ili drugog nadležnog organa kada je drugi nadležni organ za to zakonom ovlašten.

- (2) Pravna i fizička lica koja pružaju usluge prijevoza, smještaja ili organizacije putovanja mogu od stranca zatražiti predočavanje putne isprave ili drugog identifikacionog dokumenta, ali im je zabranjeno da ih zadrže.
- (3) Stranac je dužan da gubitak, uništenje ili krađu putne isprave odmah po saznanju prijavi nadležnoj policiji koja je dužna bez odgađanja o tome obavijestiti Službu.

#### **Član 14.**

##### **(Utvrđivanje identiteta i osnovna provjera)**

- (1) Prema ovom zakonu, Služba je nadležna da pokreće i vodi postupak utvrđivanja identiteta stranca ako se radi o postupcima koji su propisani ovim zakonom.
- (2) Ako je postupak utvrđivanja identiteta stranca, čiji identitet nije moguće odmah utvrditi ili postoje osnovi sumnje u istinitost njegovih navoda o identitetu, započela Granična policija ili policija i ne može ga okončati u roku od šest sati, o tome obavještava Službu što je moguće prije.
- (3) Postupak utvrđivanja identiteta stranca provodi se po odredbama zakona kojim se uređuje nadležnost Službe i zakona kojim se uređuje nadležnost policijskih službenika u BiH.
- (4) Postupak utvrđivanja identiteta stranca može obuhvatati i utvrđivanje zakonitosti njegovog boravka u BiH, odnosno utvrđivanje mjesta boravišta ili prebivališta u BiH, dok osnovna provjera uključuje uzimanje biometrijskih podataka u skladu sa ovim zakonom i sigurnosne provjere, a može obuhvatiti i utvrđivanje okolnosti nezakonitog prelaska državne granice.
- (5) Služba može zadržati stranca najduže 6 sati ako je potrebno utvrditi njegov identitet ili je potrebno izvršiti osnovnu provjeru iz stava (4) ovog člana, a postoji opasnost da će stranac pobjeći.
- (6) Prilikom zadržavanja stranca u skladu sa stavom (5) ovog člana Služba obavještava stranca o svrsi i načinima osnovne provjere, pravima i obavezama stranca tokom osnovne provjere, uključujući njegovu obavezu da tokom osnovne provjere ostane u određenim objektima, načinu ostvarivanja međunarodne zaštite, te obavezi stranca sa nezakonitim boravkom da napusti teritoriju BiH, na jeziku koji stranac razumije ili se opravdano može pretpostaviti da razumije, i to u pisanom obliku ili putem prevodioca.
- (7) O zadržavanju stranca maloljetnika bez pratnje Služba će obavijestiti centar za socijalni rad.

- (8) Služba će strancu bez odgađanja omogućiti slobodu kretanja kada prestanu razlozi za zadržavanje, a najkasnije do isteka roka iz stava (5) ovoga člana, osim ako je doneseno rješenje o stavljanju stranca pod nadzor.
- (9) Stranac koji nema dokaze o identitetu dužan je Službi dati izjavu o svom identitetu, te dati biometrijske podatke.
- (10) Prema strancu koji je dao izjavu o svom identitetu Služba postupa na osnovu ustupljenih podataka dok se ne dobiju drugi podaci ili ne utvrdi stvarni identitet stranca.
- (11) Stranac čiji se identitet ne može odmah utvrditi ili postoje osnovi sumnje u istinitost njegovih navoda o identitetu ili se njegov identitet ne može sa sigurnošću utvrditi u roku iz stava (5) ovog člana može se staviti pod nadzor i može mu se izreći i mjera protjerivanja iz BiH.
- (12) Nadzor iz stava (11) ovog člana određuje se u skladu s odredbama čl. od 118. do 122., a mjera protjerivanja u skladu s odredbama čl. 105. (*Mjera protjerivanja*) i 106. (*Razlozi za izricanje mjere protjerivanja*) ovog zakona.
- (13) Uslovi, način i druga pitanja značajna za osnovnu provjeru i zadržavanje stranca u smislu st. (4) i (5) ovog člana uređuju se podzakonskim propisima koje donosi Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva.

## **POGLAVLJE II. ULAZAK STRANACA U BIH**

### **Odjeljak A. Ulazak u BiH**

#### **Član 15.**

##### **(Prelazak državne granice)**

- (1) Smatra se da je stranac ušao u državu kada je prešao državnu granicu BiH, odnosno kada je prošao mjesto obavljanja graničnih provjera.
- (2) Stranac može preći državnu granicu BiH samo na graničnim prijelazima otvorenim za međunarodni saobraćaj, u vrijeme kada granični prijelaz radi, osim ako Zakonom o graničnoj kontroli ili međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana nije drugačije određeno.
- (3) Stranac koji želi ući ili izaći iz BiH dužan je zaustaviti se na graničnom prijelazu, dati na uvid dokumente potrebne za prelazak granice i podvrgnuti sebe, svoj prtljag i svoje prijevozno sredstvo graničnim provjerama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast granične kontrole BiH, a službenom licu nadležnog organa pojasniti sve okolnosti u vezi sa ispunjavanjem uslova za prelazak državne granice i postupati po upozorenjima i naređenjima policijskog službenika Granične policije.

- (4) Granične provjere stranca koji ulazi u BiH obuhvataju i utvrđivanje ispunjavanja općih uslova za ulazak iz člana 19. (*Opći uslovi za ulazak*) ovog zakona.
- (5) U putnu ispravu stranca koji prelazi državnu granicu policijski službenik Granične policije unosi otisak ulaznog, odnosno izlaznog štambilja, osim ako to nije moguće s obzirom na vrstu putne isprave ili je drugačije propisano ovim zakonom ili drugačije određeno međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana.
- (6) Datumom ulaska smatra se prvi dan boravka na teritoriji BiH, a datumom izlaska smatra se posljednji dan boravka na teritoriji BiH. Razdoblje boravka dopušteno prema boravišnoj dozvoli ili vizi za dugoročni boravak ne uzima se u obzir kod izračuna trajanja boravka na teritoriji BiH.
- (7) Zadržavanje stranca u tranzitnom području na međunarodnom aerodromu, u sidrištu luke ili na pristaništu ne smatra se ulaskom u BiH.

## **Član 16.**

### **(Nezakonit prelazak državne granice BiH)**

Nezakonitim prelaskom državne granice smatra se ako stranac:

- a) pređe ili pokuša preći državnu granicu van graničnog prijelaza otvorenog za međunarodni saobraćaj ili van graničnog prijelaza namijenjenog za saobraćaj između BiH i susjednih država ako je državljanin susjedne države i nije drugačije određeno zakonom kojim se uređuje oblast granične kontrole BiH, odnosno međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana, ili van vremena u kojem granični prijelaz radi ili prije proteka roka u kojem ne može ući u BiH;
- b) izbjegne ili pokuša izbjeci granične provjere;
- c) pri prelasku državne granice upotrijebi tuđu, nevažeću, lažnu, krivotvorenu ili falsificiranu putnu ispravu;
- d) policijskom službeniku Granične policije navede neistinite podatke;
- e) uđe u državu za vrijeme trajanja zabrane ulaska u BiH,
- f) uđe u državu bez potrebne vize za ulazak u BiH ili dozvole privremenog ili stalnog boravka, a dolazi iz države koja je u viznom režimu s BiH.

## **Član 17.**

### **(Zajedničke putne isprave i posebna pažnja prema maloljetnicima)**

- (1) Stranac koji je upisan u putnu ispravu drugog lica može ulaziti i izlaziti iz BiH samo s licem u čiju je putnu ispravu upisan.

- (2) Stranci koji imaju zajedničku putnu ispravu mogu ulaziti, kretati se i izlaziti iz BiH samo zajedno, a punoljetna lica koja su upisana u zajedničku putnu ispravu moraju imati dokument s fotografijom na osnovu kojeg se može utvrditi njihov identitet. Izuzetno se članu grupe može dozvoliti pojedinačno napuštanje države, ako je to neophodno iz njegovih privatnih razloga ili ako tako odredi nadležni organ. Vođa grupe mora imati ličnu putnu ispravu i ne može napustiti BiH bez grupe. Na zajedničku putnu ispravu može putovati od pet do 50 lica.
- (3) Stranac koji je mlađi od 14 godina i ima ličnu putnu ispravu može prelaziti granicu BiH u pratnji roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, odnosno lica koje je opunomoćeno da ga prati uz potpisanu i ovjerenu punomoć roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, ili mora imati saglasnost roditelja, odnosno zakonskog zastupnika ili staratelja ako putuje bez pratnje.
- (4) Policijski službenik Granične policije dužan je obratiti posebnu pažnju prilikom kontrole stranca mlađeg od 18 godina koji namjerava preći državnu granicu BiH, kao i lica u čijoj je pratnji maloljetnik.

#### **Član 18.**

##### **(Obaveze prijevoznika i organizatora turističkog ili sličnog putovanja)**

- (1) Prijevoznik može dovesti stranca na granični prijelaz ako stranac ispunjava uslove za ulazak u BiH iz člana 19. (*Opći uslovi za ulazak*) st. (1) i (2) ovog zakona.
- (2) Prijevoznik je dužan da:
  - a) stranca kojem ulazak u BiH bude odbijen jer ne ispunjava uslove za ulazak u BiH iz člana 19. (*Opći uslovi za ulazak*) ovog zakona odveze s graničnog prijelaza i vrati u državu iz koje je dovezen ili u državu koja je izdala putnu ispravu s kojom je doputovao ili u bilo koju drugu državu za koju je siguran da će biti prihvaćen ili da osigura drugi način prijevoza, i to bez odgađanja i o svom trošku; i
  - b) podmiri troškove boravka stranca iz tačke a) ovog stava u BiH.
- (3) Obaveze prijevoznika iz st. (1) i (2) ovog člana ne odnose se na stranca koji dolazi na teritoriju BiH direktno s teritorije gdje su mu život ili sloboda ugroženi i koji zatraži međunarodnu zaštitu BiH.
- (4) Obaveze iz stava (2) ovog člana odnose se i na prijevoznika koji je dovezao stranca u tranzit:
  - a) ako ga je prijevoznik, koji ga je trebao prevesti u državu odredišta, odbio prevesti ili
  - b) ako mu je zabranjen ulazak u državu odredišta.
- (5) Obaveze iz stava (2) ovog člana odnose se i na organizatora turističkog ili sličnog putovanja u BiH koji se pojavljuje i kao organizator prijevoza.



## Član 19.

### (Opći uslovi za ulazak)

- (1) Stranac može ući u BiH ako ima važeći pasoš ili drugi identifikacioni dokument koji može koristiti za ulazak u BiH čije je važenje najmanje tri mjeseca duže od namjeravanog datuma odlaska s teritorije BiH i izdat je u posljednjih deset godina ili je izdat s rokom važenja trajno. U opravdanim hitnim slučajevima, odnosno ako to zahtijevaju razlozi sigurnosti BiH, humanitarni, ozbiljni profesionalni ili lični razlozi, rok važenja putne isprave može biti i kraći.
- (2) Uz osnovni opći uslov iz stava (1) ovog člana, stranac za ulazak u BiH mora ispunjavati i sljedeće osnovne opće uslove da:
  - a) ima važeću vizu za ulazak, boravak ili prelazak preko teritorije BiH čiji rok važenja ne ističe na dan ulaska u BiH, ako u BiH ne ulazi s putnom ispravom koju je izdala država čiji su državljani oslobođeni od obaveze pribavljanja vize prema članu 21. (*Oslobađanje od obaveze pribavljanja vize*) ovog zakona ili
  - b) ima dozvolu boravka propisanu ovim zakonom.
- (3) Uz osnovne opće uslove propisane st. (1) i (2) ovog člana, za ulazak u BiH stranac mora ispunjavati i sljedeće ostale opće uslove:
  - a) da ima dovoljno sredstava za izdržavanje za vrijeme namjeravanog boravka i za izlazak iz BiH, uključujući i sredstva za zdravstvenu zaštitu, odnosno dokaz da ih može zakonito pribaviti, što se dokazuje na način propisan članom 23. (*Dokazi o posjedovanju sredstava za izdržavanje*) ovog zakona,
  - b) da ima dokumente ili može pružiti informacije na osnovu kojih se može razumno zaključiti o svrsi i uslovima namjeravanog boravka u BiH, ako je to moguće i potrebno,
  - c) da ima ulaznu vizu susjedne države u koju putuje ili preko čije teritorije nastavlja putovanje, ako mu je ta viza potrebna,
  - d) da ima potvrdu o vakcinaciji, ako dolazi s područja na kojem vlada epidemija zarazne bolesti,
  - e) da mu nije izrečena mjera protjerivanja, odnosno da mu nije zabranjen ulazak u BiH, ako period na koji mu je izrečena ta mjera, odnosno period zabrane još traje,
  - f) da se ne vodi u evidencijama kod nadležnog organa kao prekršilac propisa u BiH ili prekršilac međunarodnih propisa ili kao međunarodni prijestupnik,
  - g) da ne predstavlja prijetnju za javni poredak, sigurnost BiH, javni red i mir ili međunarodne odnose BiH,

- h) da ne predstavlja prijetnju za javno zdravlje u BiH.
- (4) Stranci koji su, u skladu s članom 21. (*Oslobađanje od obaveze pribavljanja vize*) ovog zakona, oslobođeni pribavljanja vize za ulazak na teritoriju BiH te ne moraju ispunjavati uslov propisan stavom (2) ovog člana, prilikom ulaska u BiH moraju ispunjavati ostale opće uslove za ulazak propisane stavom (3) ovog člana.
- (5) Stranci koji za ulazak u BiH moraju imati vizu prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje vize, kao i prilikom ulaska u BiH, moraju ispunjavati ostale opće uslove za ulazak propisane stavom (3) ovog člana.
- (6) Kada to zahtijevaju razlozi zaštite sigurnosti BiH, javnog poretka, javnog reda i mira ili javnog zdravlja u BiH ili drugi razlozi koji proističu iz međunarodnih obaveza BiH, uz uslove za ulazak propisane st. (1), (2) i (3) ovog člana, Vijeće ministara može propisati dodatne uslove za ulazak stranaca u BiH.

#### **Član 20.**

##### **(Ulazak pod posebnim uslovima)**

Strancu se može odobriti ulazak i boravak u BiH i kada ne ispunjava uslove iz ovog zakona, ako je tako predviđeno međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana ili odlukom Vijeća ministara, suda ili tužilaštva u BiH.

#### **Član 21.**

##### **(Oslobađanje od obaveze pribavljanja vize)**

- (1) Vijeće ministara, na prijedlog MVP-a, određuje države čijim državljanima nije potrebna viza za ulazak u BiH (u daljnjem tekstu: države bezviznog režima), kao i države čiji državljani mogu ući u BiH s drugim dokumentom osim pasoša. Vijeće ministara nadležno je da, na prijedlog MVP-a, oslobodi od pribavljanja vize nosioce posebnih vrsta putnih isprava.
- (2) Stranci koji su, u skladu s ovim zakonom, oslobođeni pribavljanja vize za ulazak na teritoriju BiH imaju pravo na ulazak i boravak u zemlji (u daljnjem tekstu: bezvizni boravak) ukupno u trajanju do 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka, ako drugačije nije određeno međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana.

#### **Član 22.**

##### **(Izuzeci od obaveze posjedovanja vize)**

- (1) Stranci koji imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka u BiH, u periodu važenja te dozvole, izuzeti su od obaveze posjedovanja vize.
- (2) Stranci – članovi posade i kabinsko osoblje aviona u civilnom aviosaobraćaju koji imaju važeći certifikat člana posade, a koji namjeravaju ostanu na aerodromu ili unutar

granica obližnjeg naseljenog mjesta, u BiH mogu ulaziti bez vize i na teritoriji BiH boraviti do svog prvog sljedećeg redovnog leta.

- (3) Ako je potrebno da neki član posade zbog obaveza putuje u drugu državu kao putnik bilo kojim prijevoznim sredstvom kako bi se pridružio posadi aviona, njegov certifikat prihvata se kao zamjena za pasoš i vizu, te mu se omogućava neophodna sloboda kretanja unutar teritorije BiH.
- (4) Važeći certifikat člana posade priznaje se kao valjan dokument za utvrđivanje identiteta i u slučaju kada njegov nosilac nije državljanin države registra aviona.
- (5) Vijeće ministara, na prijedlog MVP-a i pod uslovom uzajamnosti, može izuzeti od obaveze posjedovanja vize državljanu određenih država koji su:
  - a) civilni članovi posade aviona, uz postojanje odgovarajuće potvrde i bilješke u općoj deklaraciji i planu leta,
  - b) civilni članovi posade ili prateća lica aviona koji učestvuju u havarijsko-spasilačkim letovima, uz postojanje odgovarajuće bilješke u općoj deklaraciji i planu leta, ili
  - c) civilni članovi posade broda, ako su upisani u popis posade i osoblja.

### Član 23.

#### (Dokazi o posjedovanju sredstava za izdržavanje)

- (1) Postojanje sredstava za izdržavanje stranca iz člana 19. (*Opći uslovi za ulazak*) stav (3) tačka a) ovog zakona dokazuje se na sljedeći način:
  - a) posjedovanjem gotovog novca u domaćoj ili stranoj konvertibilnoj valuti;
  - b) posjedovanjem sredstava bezgotovinskog plaćanja prihvaćenih od bankarskog sistema BiH ili sredstva koje omogućava podizanje novca u BiH, ili garancije banke iz BiH koja priznaje bezgotovinska sredstva plaćanja koja stranac posjeduje;
  - c) pozivnim pismom iz člana 32. (*Pozivno pismo*) ovog zakona;
  - d) posjedovanjem dokaza o uplaćenom smještaju ili o organiziranom putovanju; ili
  - e) posjedovanjem drugih sredstava kao što su nepokretna imovina u BiH na osnovu koje je moguće osigurati sredstva za izdržavanje za vrijeme boravka u BiH, sredstava po osnovu direktnih stranih ulaganja, proizvodno-tehničke saradnje ili kooperacije i slično.
- (2) Ako stranac ima dokaze o uplaćenom pojedinačnom ili kolektivnom putničkom zdravstvenom osiguranju, podrazumijeva se da ima osigurana sredstva za zdravstvenu zaštitu u smislu člana 19. (*Opći uslovi za ulazak*) stav (3) tačka a) ovog zakona.

- (3) Smatra se da stranac koji ima radnu dozvolu u BiH zadovoljava uslove koji se odnose na posjedovanje sredstava za izdržavanje.
- (4) Postojanje sredstava za izlazak stranca iz BiH može se dokazivati posjedovanjem važeće putne karte za nastavak putovanja ili za povratak, kao i time što stranac zakonito posjeduje prijevozno sredstvo.

## **Odjeljak B. Odbijanje ulaska u BiH**

### **Član 24.**

#### **(Razlozi odbijanja ulaska)**

- (1) Strancu se odbija ulazak u BiH ako ne ispunjava uslove za ulazak iz člana 19. (*Opći uslovi za ulazak*) niti se na njega primjenjuje međunarodni ugovor čija je BiH ugovorna strana ili odluka iz člana 20. (*Ulazak pod posebnim uslovima*) ovog zakona.
- (2) Strancu može biti odbijen ulazak u BiH i pored razloga iz stava (1) ovog člana ako:
  - a) prilikom pokušaja ulaska u BiH predoči krivotvorenu putnu ispravu;
  - b) prilikom pokušaja ulaska u BiH predoči krivotvorenu vizu ili dozvolu boravka;
  - c) je već proveo na teritoriji BiH 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka, a riječ je o državljaninu države bezviznog režima, osim ako se na njega ne primjenjuje odredba člana 20. (*Ulazak pod posebnim uslovima*) ovog zakona;
  - d) je već proveo na teritoriji BiH vrijeme dozvoljenog boravka propisano međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana, osim ako nije ostvario uslove za ulazak po drugom osnovu;
  - e) postoje osnovi sumnje da će obavljati poslove za koje je potrebna radna dozvola, a na njega se ne primjenjuju odredbe člana 77. (*Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada*) ovog zakona;
  - f) mu je viza BiH na ulasku poništena ili ukinuta.

### **Član 25.**

#### **(Postupak i posljedica odbijanja ulaska)**

- (1) Granična policija odlučuje o odbijanju ulaska na granici.
- (2) Strancu kojem je odbijen ulazak u BiH jer ne ispunjava uslove za ulazak propisane ovim zakonom izdaje se rješenje o odbijanju ulaska.

- (3) Rješenje o odbijanju ulaska donosi se po skraćenom postupku, osim ako se radi o maloljetniku bez pratnje, sadrži razlog odbijanja ulaska, a izdaje se na obrascu koji popunjava nadležni policijski službenik Granične policije. Stranac potpisuje prijem rješenja na obrascu rješenja i jedan primjerak zadržava za sebe. Ako stranac odbije potpisati prijem rješenja, ta se činjenica unosi kao napomena na obrascu rješenja i smatra se da je rješenje uredno dostavljeno.
- (4) Nadležni policijski službenik Granične policije na graničnom prijelazu upozorava stranca kojem je odbijen ulazak u BiH da je dužan odmah napustiti područje graničnog prijelaza i zabranjuje mu ulazak na teritoriju BiH.
- (5) Rješenje o odbijanju ulaska mora sadržavati razlog odbijanja ulaska, a izdaje se na obrascu i dostavlja se strancu. Ako stranac odbije primiti rješenje, ta se činjenica unosi kao zabilješka i smatra se da je rješenje dostavljeno.
- (6) Rješenje o odbijanju ulaska izvršava se odmah, unošenjem otiska štambilja "ODBIJEN ULAZAK", odnosno druge odgovarajuće oznake u putnu ispravu stranca. Ako stranac nema putnu ispravu u koju bi se mogao unijeti otisak štambilja, odnosno druga odgovarajuća oznaka, ta se činjenica unosi kao napomena u obrazac rješenja.
- (7) Protiv rješenja o odbijanju ulaska žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
- (8) Stranac kojem je odbijen ulazak može ući u BiH nakon što otkloni razloge zbog kojih mu je odbijen ulazak.
- (9) Ako se u žalbenom postupku utvrdi da je strancu neosnovano odbijen ulazak u BiH, ta činjenica unosi se u Centralnu bazu podataka o strancima, te se prilikom ponovnog ulaska stranca u BiH poništava štambilj o odbijanju ulaska otiskom štambilja "PONIŠTENO".

## **Odjeljak C. Vize**

### **Član 26.**

#### **(Opće odredbe o vizama)**

- (1) Viza je odobrenje za tranzit kroz međunarodni tranzitni prostor aerodroma ili teritoriju BiH ili odobrenje za namjeravani boravak na teritoriji BiH u roku određenom u vizi.
- (2) Po pravilu, stranac je dužan vizu pribaviti prije dolaska na granični prijelaz BiH.
- (3) Viza se može izdati strancu koji ima pasoš koji mora biti važeći najmanje tri mjeseca nakon planiranog datuma odlaska iz BiH ili u slučaju nekoliko posjeta nakon posljednjeg planiranog datuma odlaska iz BiH, ima najmanje dvije prazne stranice i izdat je u prethodnih 10 godina. U opravdanim hitnim slučajevima, odnosno ako to zahtijevaju razlozi sigurnosti BiH, humanitarni, ozbiljni profesionalni ili lični razlozi, važenje putne isprave može biti i kraće od tri mjeseca.
- (4) Posjedovanje vize ne predstavlja bezuslovno pravo ulaska u BiH.

- (5) Viza ne pruža strancu pravo na rad u BiH, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

#### **Član 27.**

##### **(Vrste viza)**

Nadležni organi BiH izdaju sljedeće vize:

- a) aerodromsku tranzitnu vizu (Viza A),
- b) vizu za kratkoročni boravak (Viza C),
- c) vizu za dugoročni boravak (Viza D).

#### **Član 28.**

##### **(Aerodromska tranzitna viza - Viza A)**

- (1) Aerodromska tranzitna viza (Viza A) omogućava strancu prolazak kroz međunarodno tranzitno područje aerodroma bez stvarnog ulaska u zemlju, tokom zaustavljanja ili nastavljanja međunarodnog leta.
- (2) Po pravilu, strancu koji za vrijeme neprekinutog putovanja ne napušta međunarodno tranzitno područje aerodroma ili avion koji se nalazi na aerodromu u BiH nije potrebna viza.
- (3) Izuzetno, Vijeće ministara može odlučiti da državljani određenih zemalja treba da imaju aerodromske tranzitne vize.
- (4) Strancu se može na njegov zahtjev izdati aerodromska tranzitna viza za određeni broj prolazaka kroz međunarodno područje aerodroma u periodu tranzita.

#### **Član 29.**

##### **(Viza za kratkoročni boravak - Viza C)**

- (1) Viza za kratkoročni boravak (Viza C) omogućava strancu tranzit, jedan ili više ulazaka ili boravaka u BiH. Nijedan neprekidan boravak ni ukupno trajanje više uzastopnih boravaka u BiH ne mogu biti duži od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana.
- (2) Viza za kratkoročni boravak izdaje se s rokom važenja najduže do jedne godine.
- (3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, uz prethodnu saglasnost Službe, viza za kratkoročni boravak može se izdati i s rokom važenja do pet godina kada stranac:
  - a) dokaže potrebu ili opravda namjeru čestog odnosno redovnog putovanja, posebno zbog poslovnog ili porodičnog statusa, kao što su: poslovna lica, državni

službenici angažirani u redovnim zvaničnim kontaktima s institucijama BiH, predstavnici organizacija civilnog društva koji putuju radi edukativnih seminara ili konferencija, članovi porodice državljana BiH, članovi porodice državljana stranaca sa stalnim boravkom u BiH i pomorci i

- b) dokaže svoj integritet i pouzdanost zakonite upotrebe prethodno izdatih viza za ulazak u BiH, svoju ekonomsku situaciju u državi porijekla i iskrenu namjeru da napusti teritoriju BiH prije isteka roka važenja vize za koju je podnio zahtjev.
- (4) Viza za kratkoročni boravak izdaje se za poslovna putovanja, putovanja u svrhu obrazovanja, obuke ili u sličnu svrhu, za turistička ili druga putovanja u privatne svrhe, za putovanja na političke, naučne, kulturne, sportske, vjerske ili druge događaje, kao i za putovanja iz ostalih razloga za koja je dovoljan kratkoročni boravak.
- (5) U postupku izdavanja vize iz stava (1) ovog člana, Služba po zahtjevu MVP-a ili Granične policije vrši provjere kroz službene evidencije. Rezultati provjera dostavljaju se organu nadležnom za izdavanje vize.
- (6) Kada viza za više ulazaka vrijedi duže od 180 dana, trajanje boravaka je 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana.

#### **Član 29a.**

**(Saradnja s počasnim konzulom BiH, komercijalnim posrednikom i vanjskim pružateljem usluga)**

- (1) Počasni konzul BiH, komercijalni posrednik i/ili vanjski pružalac usluga može učestvovati u prikupljanju zahtjeva za izdavanje vize za kratkoročni boravak (Viza C).
- (2) Vanjski pružatelj usluga može prikupljati i biometrijske podatke od podnosioca zahtjeva za izdavanje vize na osnovu ugovora o saradnji sa MVP.
- (3) Počasni konzul BiH, komercijalni posrednik i/ili vanjski pružatelj usluga nema pristup Centralnoj bazi podataka o strancima ni pod kojim uslovima.

#### **Član 30.**

**(Viza za dugoročni boravak - Viza D)**

- (1) Viza za dugoročni boravak (Viza D) omogućava strancu ulazak i boravak u BiH u periodu od 180 dana u toku jedne godine i omogućava strancu podnošenje zahtjeva za odobrenje privremenog boravka u BiH.
- (2) Viza za dugoročni boravak izdaje se izuzetno u situacijama kada je za svrhu boravka u BiH potreban period duži od 90 dana u periodu od 180 dana. Ukoliko se viza za

dugoročni boravak izdaje u svrhu podnošenja zahtjeva za odobrenje privremenog boravka u BiH, period važenja vize može biti kraći od 90 dana.

- (3) Viza za dugoročni boravak izdaje se s rokom važenja najviše do jedne godine i izdaje se za jedan ili više ulazaka u BiH.
- (4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, viza za dugoročni boravak može se izdati i s rokom važenja dužim od jedne godine ako je to u interesu BiH.
- (5) Za izdavanje vize za dugoročni boravak potrebna je prethodna saglasnost Službe.
- (6) Po prijemu zahtjeva za izdavanje vize za dugoročni boravak, diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH (u daljnjem tekstu: DKPBiH) dužno je prikupiti svu potrebnu dokumentaciju i proslijediti je Službi radi davanja saglasnosti iz stava (5) ovog člana.
- (7) Viza za dugoročni boravak (Viza D) može se izdati i državljanima država bezviznog režima kada je za svrhu boravka u BiH potreban period duži od 90 dana u periodu od 180 dana.

### Član 31.

#### (Uslovi za izdavanje vize)

- (1) Podnosilac zahtjeva za izdavanje vize dužan je dati lične podatke kao i biometrijske podatke koji se od njega traže, druge potrebne informacije, te navesti svrhu ulaska u BiH. Zahtjev za izdavanje vize za kratkotrajni boravak podnosi se na propisnom tačno popunjenom obrascu najranije šest mjeseci, a za pomorce koji obavljaju svoje dužnosti najranije devet mjeseci prije početka namjeravanog putovanja, te u pravilu najkasnije 15 kalendarskih dana prije početka namjeravanog putovanja, a iznimno, u opravdanim pojedinačnim hitnim slučajevima može se omogućiti podnošenje zahtjeva manje od 15 kalendarskih dana prije početka namjeravanoga putovanja.
- (2) Za izdavanje vize za kratkoročni boravak (Viza C) podnosilac zahtjeva dužan je, osim dokaza o putnom zdravstvenom osiguranju koje pokriva troškove koji mogu nastati u vezi s vraćanjem u državu porijekla iz zdravstvenih razloga, hitnom medicinskom pomoći, odnosno hitnim bolničkim liječenjem ili smrti tokom njegovog boravka u BiH, uz zahtjev priložiti dokaz kojim opravdava svrhu i uslove namjeravanog boravka u BiH, i to:
  - a) pozivno pismo iz člana 32. (*Pozivno pismo*) ovog zakona;
  - b) kopiju sudskog ili drugog službenog poziva kojim se poziva da se odazove u pravnom postupku koji se vodi u BiH;
  - c) kopiju dokaza o uplaćenom turističkom putovanju, uključujući smještaj i prijevoz, ili dokaz o organiziranom putovanju ili uplaćenom smještaju;
  - d) potvrdu o prijemu na obrazovanje ili obuku; ili



e) drugi dokument na osnovu kojeg se može razumno zaključiti o svrsi i uslovima namjeravanog boravka u BiH, ako je to moguće i potrebno.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, od obaveze dostavljanja dokaza o putnom zdravstvenom osiguranju izuzeti su nosioci diplomatskih pasoša, a mogu se izuzeti i profesionalne grupe, kao što su pomorci, koje već imaju putno zdravstveno osiguranje zbog svoje profesionalne djelatnosti.

(4) U slučaju sumnje u svrhu ulaska u BiH koju je stranac naveo u zahtjevu za izdavanje vize, službeno lice DKP-a BiH može zahtijevati da stranac dostavi uvjerenje o posjedovanju nekretnine ili uvjerenje o stalnim izvorima prihoda u državi porijekla ili državi polaznog odredišta ili uvjerenje o upisanom studiju ili druge dokaze, odnosno dokaz iz kojeg se razumno može zaključiti da će stranac nakon zakonitog boravka napustiti BiH.

(5) Službeno lice može zahtijevati dodatne dokaze ili pojašnjenje podataka ili informacija iz zahtjeva za izdavanje vize, kao i razgovor s podnosiocem zahtjeva.

(6) Uslovi za izdavanje vize za kratkoročni boravak (Viza C) propisani stavom (2) ovog člana na odgovarajući način primjenjuju se i u slučajevima izdavanja vize za dugoročni boravak (Viza D).

## Član 32.

### (Pozivno pismo)

(1) Pozivno pismo je pismo kojim se stranac poziva da dođe u BiH u određenu svrhu u određenom periodu.

(2) Pozivno pismo za ulazak stranca u BiH može izdati državljanin BiH ili stranac s odobrenim stalnim boravkom u BiH ili stranac koji uživa diplomatski status u BiH, ili domaće ili strano pravno lice registrirano u BiH.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, pozivno pismo u svrhu spajanja porodice ili posjete može izdati i stranac s odobrenim privremenim boravkom u BiH kao nosilac plave karte, ili stranac koji boravi po osnovu odobrenog privremenog boravka u BiH godinu dana ili duže i koji ima osnovane izgleda za odobrenje stalnog boravka u BiH ili stranac s priznatim izbjegličkim statusom. Stranac s odobrenim privremenim boravkom do jedne godine može izdati pozivno pismo isključivo u svrhu posjete.

(4) Pozivno pismo izdaje se na propisanom obrascu i sadrži izjavu pozivaoca da na sebe preuzima obavezu da osigura smještaj, pokrije troškove liječenja, osigura izdržavanje i podmiri ostale troškove koji mogu nastati za vrijeme boravka stranca u BiH, troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH, ako te obaveze ne može podmiriti stranac.

(5) Pozivno pismo ovjerava Služba po mjestu prebivališta, odnosno sjedišta pozivaoca, na osnovu dokaza dostavljenih uz zahtjev i nakon izvršenih operativnih provjera. Rok važenja pozivnog pisma je 180 dana od dana ovjere. Ako nisu ispunjeni uslovi,

Služba odbija zahtjev za ovjeru pozivnog pisma o čemu se podnosilac zahtjeva usmeno obavještava.

- (6) U slučaju iz stava (3) ovog člana, Služba ovjerava pozivno pismo i na osnovu dokaza o istinitosti svrhe spajanja porodice.
- (7) Služba može ovjeriti i grupno pozivno pismo za najmanje pet, a najviše 50 lica koja putuju na zajednički pasoš.
- (8) Pozivnim pismom, u smislu ovog zakona, smatra se i službeni akt državnog, entitetskog ili kantonalnog organa vlasti, organa vlasti Brčko Distrikta BiH, kao i diplomatsko-konzularnog predstavništva strane države ili međunarodne organizacije koja ima diplomatski status u BiH.

### **Član 33.**

#### **(Izdavanje vize na zajednički pasoš)**

- (1) Viza na zajednički pasoš izdaje se kao aerodromska tranzitna viza (Viza A), ili kao viza za kratkoročni boravak (Viza C) grupi stranaca, u kojoj može biti najmanje pet i najviše 50 lica i koju predvodi lice koje ima svoj lični pasoš i pojedinačnu vizu ako je potrebna.
- (2) Viza za kratkoročni boravak (Viza C) može se izdati na zajednički pasoš s rokom važenja najduže do 30 dana, ako članovi grupe zajedno ulaze na teritoriju BiH i borave i napuštaju je kao grupa.
- (3) Za svako lice koje je navedeno u zajedničkom pasošu izdaje se pojedinačna viza.

### **Član 34.**

#### **(Nadležnost i mjesto izdavanja vize)**

- (1) Vizu izdaje DKPBiH, a može je izdati i diplomatsko-konzularno predstavništvo druge države s kojom je BiH zaključila ugovor.
- (2) Stranac je dužan pribaviti vizu prije ulaska u BiH, a na poziv organa iz stava (1) ovog člana dužan je zahtjev za izdavanje vize podnijeti lično.
- (3) Ne dovodeći u pitanje stav (2) ovog člana, stranac može zahtjev za izdavanje vize uz pripadajuću dokumentaciju podnijeti i elektronskim putem ukoliko je primjenjivo.
- (4) Prije izdavanja vize, DKPBiH dužan je u slučajevima predviđenim ovim zakonom zatražiti prethodnu saglasnost Službe.
- (5) Protiv rješenja kojim se zahtjev za izdavanje vize odbija može se podnijeti žalba MVP-u, putem DKP-a, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

- (6) Izuzetno od st. (1) i (2) ovog člana, ako to zahtijevaju razlozi sigurnosti BiH, humanitarni, ozbiljni profesionalni ili lični razlozi, vizu za kratkoročni boravak (Viza C) za jedan ulazak do 15 dana ili aerodromsku tranzitnu vizu (Viza A) može na granici izdati Granična policija.
- (7) Viza iz stava (5) ovog člana može se izdati samo pod uslovom da stranac:
- a) ispunjava opće uslove za ulazak u BiH iz člana 19. (*Opći uslovi za ulazak*) st. (1) i (3) ovog zakona,
  - b) dokaže da nije bio u mogućnosti unaprijed podnijeti zahtjev za vizu i
  - c) predoči dokument ili više njih kojima dokazuje nepredvidiv i neodgodiv razlog za ulazak u BiH, te garantira povratak u državu porijekla ili uobičajenog mjesta boravka.
- (8) Protiv rješenja kojim se zahtjev za izdavanje vize na granici odbija može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

#### **Član 35.**

##### **(Rok za davanje saglasnosti)**

- (1) Kad je predviđeno da prije izdavanja vize DKPBiH mora zatražiti prethodnu saglasnost Službe, Služba odgovara što je moguće prije, a najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva. O svom odgovoru Služba obavještava MVP.
- (2) Ako DKP ne primi odgovor Službe u roku iz stava (1) ovog člana, smatra se da je saglasnost data.

#### **Član 36.**

##### **(Produženje vize)**

- (1) Viza za kratkoročni boravak (Viza C) može se produžiti zbog više sile, humanitarnih ili ozbiljnih ličnih razloga, a u skladu s pravilima koja važe za izdavanje vize.
- (2) Zahtjev za produženje vize podnosi se Službi prije isteka važenja vize i odobrenja za boravak odobrenog na osnovu izdate vize. Služba donosi odluku o produženju vize u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva.
- (3) Do donošenja odluke po zahtjevu za produženje vize stranac može boraviti na teritoriji BiH.
- (4) Viza iz stava (1) ovog člana produžava se izdavanjem nove naljepnice vize.
- (5) Protiv odluke kojom se zahtjev za produženje vize odbija, odnosno odbacuje, može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

## Član 37.

### (Odbijanje zahtjeva za izdavanje vize i izuzetno izdavanje vize iz humanitarnih razloga)

(1) Zahtjev stranca za izdavanje vize odbija se ako:

- a) ne ispunjava uslove za izdavanje vize iz člana 31. (*Uslovi za izdavanje vize*) ovog zakona;
- b) ne ispunjava opće uslove za ulazak u BiH iz člana 19. (*Opći uslovi za ulazak*) st. (1), (3), (5) i (6) ovog zakona niti se na njega primjenjuje međunarodni ugovor čija je BiH ugovorna strana ili odluka iz člana 20. (*Ulazak pod posebnim uslovima*) ovog zakona;
- c) se stranac ne odazove pozivu DKP-a BiH da zahtjev za izdavanje vize podnese lično;
- d) je stranac već boravio u BiH 90 dana tokom perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka;
- e) rok važenja pasoša stranca u koji se unosi viza ističe za manje od tri mjeseca od posljednjeg dana namjeravanog boravka u BiH ili pasoš nema najmanje dvije prazne stranice ili nije izdat u prethodnih 10 godina, uvažavajući izuzetke propisane u članu 26. stav (3) ovog zakona;
- f) odbije dati biometrijske podatke prilikom predaje zahtjeva;
- g) postoji opravdana sumnja u vjerodostojnost priloženih isprava i njihovog sadržaja, istinitost izjava stranca ili u njegovu namjeru da će napustiti područje BiH prije isteka roka važenja zatražene vize, ili;
- h) stranac prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje vize na granici ne dokaže nepredvidive i neodgodive razloge za ulazak.

(2) Zahtjev za izdavanje vize može se odbiti strancu koji nije platio troškove nadzora i/ili troškove udaljenja iz BiH.

(3) Izuzetno od stava (1) ovog člana, viza se može izdati iz humanitarnih razloga ili ako je to u interesu BiH ili je to u skladu s prihvaćenim međunarodnim obavezama.

## Član 38.

### (Poništenje i ukidanje vize)

(1) Viza se poništava ako se naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uslovi za njeno izdavanje ili ako postoje ozbiljni razlozi za sumnju da je dobivena na prevaru.

(2) Viza se ukida ako se utvrdi da više ne postoje uslovi za njeno izdavanje.

- (3) Vizu može poništiti ili ukinuti DKPBiH, Granična policija ili Služba.
- (4) Rješenje o poništenju ili ukidanju vize dostavlja se strancu na propisanom obrascu.
- (5) Protiv rješenja iz stava (4) ovog člana stranac može podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, putem nadležnog DKP-a BiH.
- (6) Ako je rješenje iz stava (4) ovog člana donio DKPBiH, o žalbi na rješenje odlučuje MVP, a ako je to rješenje donijela Granična policija ili Služba, o žalbi odlučuje Ministarstvo. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
- (7) Viza se može ukinuti i na zahtjev stranca kojem je izdata i u tom slučaju žalba nije dopuštena.
- (8) Ako je viza poništena ili ukinuta, preko naljepnice vize otiskuje se štambilj "PONIŠTENO" ili „UKINUTO“, a optički promjenjivi element naljepnice vize, sigurnosni element s učinkom skrivenog prikaza kao i riječ „viza“ se precrtavaju i na taj način poništavaju.
- (9) Organ koji je poništio ili ukinuo vizu dužan je o tome obavijestiti Ministarstvo i organ koji je izdao vizu.

### Član 39.

#### (Razlozi za poništenje ili ukidanje vize)

- (1) Viza se strancu poništava ili ukida ako:
  - a) ima lažnu ili krivotvorenu putnu ispravu;
  - b) boravi suprotno svrsi planiranog ulaska i boravka;
  - c) nema sredstava za izdržavanje za vrijeme namjeravanog boravka ili za povratak u državu porijekla ili uobičajenog boravka ili za tranzit u treću državu ili nije u mogućnosti zakonito pribaviti ta sredstva;
  - d) boravi u BiH duže od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka;
  - e) ima na snazi mjeru zabrane ulaska u BiH;
  - f) predstavlja prijetnju javnom poretku, sigurnosti, javnom zdravlju ili međunarodnim odnosima BiH;
  - g) ne poštuje javni poredak BiH ili preduzme aktivnost koja narušava sigurnost BiH ili je član organizacije koja planira ili preduzme takve aktivnosti ili organizira ili je u vezi s organiziranjem bespravnog ulaska, boravka ili izlaska pojedinca ili grupe u ili iz BiH, ili organizira ili na bilo koji način učestvuje u trgovini ljudima ili na bilo koji način učestvuje u kriminalnoj aktivnosti ili postoji međunarodna potjernica;

- h) je prekršio propise kojima se regulira prelazak državne granice, bez obzira na to da li je povreda propisa nastala pri ulasku ili izlasku iz BiH;
  - i) je dao pogrešne podatke ili prikrio okolnosti važne za izdavanje vize;
  - j) obavlja djelatnost za koju je potrebna radna dozvola, a nema radnu dozvolu u BiH;
  - k) je pravosnažno osuđen za krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna;
  - l) nema valjano putno zdravstveno osiguranje;
  - m) nema namjeru napustiti teritoriju BiH prije isteka vize;
  - n) podnese zahtjev za ukidanje vize.
- (2) Osnovi za utvrđivanje razloga za poništenje ili ukidanje vize koji su propisani u stavu (1) ovog člana mogu biti: dokazi ili saznanja kojima raspolaže Granična policija, Služba ili DKPBiH u skladu sa svojim nadležnostima, postojanje međunarodne potjernice, pravosnažne sudske odluke ili obavještenja ili informacije nadležnih organa i službi sigurnosti u BiH.
- (3) Strancu kojem je viza ukinuta ili poništena na teritoriji BiH iz razloga propisanih u stavu (1) tač. a), e), f), g), h), i), j) i k) ovog člana može se izreći i mjera protjerivanja.
- (4) Strancu kojem je viza poništena ili ukinuta na teritoriji BiH, a nije izrečena mjera protjerivanja, određuje se rok u kojem može dobrovoljno napustiti BiH, a koji ne može biti duži od osam dana.
- (5) Organ koji je ukinuo ili poništio vizu o tome obavještava organ koji je vizu izdao.

#### Član 40.

##### (Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s ulaskom stranaca)

- (1) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo komunikacija i prometa), donosi podzakonski propis kojim se detaljnije uređuju obaveze prijevoznika koji dovozi stranca na granični prijelaz BiH.
- (2) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja MVP-a, donosi podzakonski propis kojim se utvrđuje najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca u BiH.
- (3) Nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva, MVP donosi podzakonski propis kojim se propisuje izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje vize i naljepnice vize, postupanje prilikom izdavanja aerodromske tranzitne vize (Viza A) i vize za kratkoročni boravak (Viza C) u DKP-u BiH, rok važenja aerodromske tranzitne vize

(Viza A), te uređuju i druga pitanja o izdavanju ovih viza. Tehničke specifikacije obrasca naljepnice vize označavaju se odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa propisima iz oblasti zaštite tajnih podataka.

- (4) Nakon pribavljene saglasnosti Ministarstva i Službe, MVP donosi podzakonski propis kojim se uređuje postupak izdavanja vize za dugoročni boravak (Viza D) i druga pitanja o uslovima za izdavanje ove vize.
- (5) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja Granične policije, donosi podzakonski propis o graničnim prijelazima na kojima je moguće izdavanje vize.
- (6) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja MVP-a, Službe i Granične policije, donosi podzakonski propis kojim se uređuje postupanje prilikom ulaska stranaca u BiH, izdavanje vize na granici, izgled i sadržaj obrasca pozivnog pisma i postupanje prilikom ovjere pozivnog pisma, obrazac rješenja o odbijanju ulaska i postupanje prilikom odbijanja ulaska u BiH, te druga pitanja o uslovima ulaska u BiH.

### **POGLAVLJE III. PUTNE ISPRAVE ZA STRANCE**

#### **Član 41.**

##### **(Vrste putnih isprava za strance)**

Putne isprave za strance u smislu ovog zakona su:

- a) putna isprava za lice bez državljanstva i
- b) putni list za stranca.

#### **Član 42.**

##### **(Izdavanje putnih isprava za strance)**

- (1) Putne isprave za lica bez državljanstva izdaju se pod uslovima utvrđenim međunarodnim konvencijama, a putni list za stranca u skladu s ovim zakonom.
- (2) Putne isprave za lica bez državljanstva i putne listove za strance izdaje Služba prema boravištu, odnosno prebivalištu stranca.
- (3) Putne isprave za lica bez državljanstva izdaju se s rokom važenja dvije godine, osim u slučaju putnog lista koji se izdaje s rokom važenja do 30 dana i važi samo za jedno putovanje.
- (4) Nosioци putnih isprava za strance mlađi od 14 godina mogu putovati u inozemstvo samo u pratnji roditelja ili zakonskog zastupnika ili staratelja ili opunomoćenika s ovjerenom punomoći oba roditelja ili zakonskog zastupnika ili staratelja, ili moraju imati saglasnost roditelja, odnosno zakonskog zastupnika ili staratelja ako putuju bez pratnje.

## Član 43.

### (Putni list za stranca)

- (1) Putni list za stranca je putna isprava koja važi za jedno putovanje i izdaje se strancu:
- a) čija je važeća putna isprava izgubljena ili uništena i ne može se zamijeniti ili je stranac na drugi način bez nje ostao, a država čiji je državljanin nema svoje diplomatsko-konzularno predstavništvo u BiH niti njen interes zastupa neka druga država, s ciljem da se tom strancu omogući povratak u državu u kojoj ima uobičajeno mjesto boravka ili u državu koja ga prihvata;
  - b) kojem je odobrena ili je bila odobrena međunarodna zaštita ili privremena zaštita ili je u postupku sticanja takvog statusa, s ciljem da mu se omogući dobrovoljni povratak u državu porijekla ili u državu u kojoj ima uobičajeno mjesto boravka ili u državu koja ga prihvata;
  - c) kojem je prestalo državljanstvo BiH, a radi putovanja u inozemstvo;
  - d) koji je u inozemstvu izgubio putnu ispravu za izbjeglice ili putnu ispravu za lice bez državljanstva koju je izdao nadležni organ u BiH radi povratka u BiH; ili
  - e) koji je u postupku prisilnog udaljenja iz BiH radi povratka u državu porijekla ili državu uobičajenog boravka ili treću državu koja ga prihvata.
- (2) Putni list za stranca može se, pored slučajeva iz stava (1) ovog člana, izdati i u drugim slučajevima, ako za to postoje opravdani razlozi.
- (3) Putni list za stranca iz stava (1) tač. a), b), c) i e) ovog člana izdaje nadležna organizaciona jedinica Službe kojoj je prijavljen gubitak ili uništenje putne isprave ili njen drugačiji nestanak, odnosno na čijem području stranac boravi.
- (4) Putni list za stranca iz stava (1) tačka d) ovog člana izdaje DKPBiH uz prethodnu saglasnost Ministarstva ako se radi o izbjeglici, odnosno Službe ako se radi o licu bez državljanstva.
- (5) U slučaju iz stava (1) tačka b) ovog člana Služba izdaje putni list za stranca po prethodnoj saglasnosti organa nadležnog za poslove azila.

## Član 44.

### (Neizdavanje putnih isprava za strance)

- (1) Putna isprava za stranca neće se izdati strancu:
- a) protiv kojeg se vodi krivični ili prekršajni postupak, osim ako postoji saglasnost organa koji vodi postupak;



- b) koji je osuđen na kaznu zatvora ili novčanu kaznu ili mu je izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi ili je dužan nadoknaditi štetu, dok kaznu ne izdrži, odnosno dok novčanu kaznu ne plati, ili dok ne vrati imovinsku korist, odnosno dok ne nadoknadi štetu; ili
  - c) ako to zahtijevaju razlozi zaštite javnog poretka, sigurnosti ili javnog zdravlja BiH.
- (2) Kada Služba utvrdi postojanje nekog od razloga iz stava (1) ovog člana, oduzet će prethodno izdatu putnu ispravu za stranca na vrijeme dok takav razlog postoji i o tome obavijestiti Ministarstvo.
- (3) U slučaju iz stava (2) ovog člana Služba izdaje potvrdu o oduzimanju putne isprave za stranca.
- (4) Izuzetno od stava (1) tačka b) ovog člana, putni list za strance može se izdati strancu koji je u postupku prisilnog udaljenja iz BiH radi povratka u državu porijekla ili državu uobičajenog boravka ili treću državu koja ga prihvata.

#### **Član 45.**

##### **(Obaveze stranca u vezi s putnim ispravama za strance)**

- (1) Stranac ne smije ustupiti svoju putnu ispravu za stranca drugom licu niti smije koristiti kao svoju putnu ispravu drugog lica. U protivnom, službeno lice će, odmah po saznanju, prijaviti krivično djelo u skladu sa zakonom o krivičnom postupku.
- (2) Stranac kojem je otkazan boravak u skladu s ovim zakonom ili je stekao državljanstvo BiH dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja navedenih okolnosti, vratiti putnu ispravu za stranca mjesno nadležnoj organizacionoj jedinici Službe koja je tu putnu ispravu izdala.
- (3) Stranac je dužan da gubitak, uništenje ili drugačiji nestanak putne isprave za stranca prijavi odmah po saznanju mjesno nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili policije prema mjestu boravka, a ako se ta činjenica dogodila van BiH, najbližem DKP-u BiH.
- (4) Organ kojem je prijavljena činjenica iz stava (3) ovog člana izdaje strancu potvrdu o prijavi gubitka, uništenja ili drugačijeg nestanka putne isprave za stranca. Ako je stranac prijavio tu činjenicu policiji, odnosno DKP-u BiH, policija odnosno DKPBiH dužni su odmah, a najkasnije tokom istog dana, obavijestiti organizacionu jedinicu Službe na čijem području stranac boravi.
- (5) Putna isprava za stranca koja je izgubljena, uništena ili je na drugačiji način nestala oglašava se nevažećom u "Službenom glasniku BiH" o trošku stranca.

#### **Član 46.**

##### **(Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s putnim ispravama za strance)**

- (1) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja MCP-a, MVP-a i Službe, donosi podzakonski propis kojim se uređuje izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje putne isprave za lice bez državljanstva i zahtjeva za izdavanje putnog lista za strance.
- (2) MCP, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva, MVP-a i Službe, donosi podzakonski propis kojim se uređuje forma, izgled i sadržaj putne isprave za lice bez državljanstva i putnog lista za strance, potrebni dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje, postupanje prilikom izdavanja i druga tehnička pitanja vezana za putnu ispravu za lice bez državljanstva i putni list za strance.

## **POGLAVLJE IV. BORAVAK STRANACA U BiH**

### **Odjeljak A. Vrste boravka stranaca u BiH**

#### **Član 47.**

##### **(Vrste boravka)**

- (1) U smislu ovog zakona, boravkom stranca u BiH smatra se:
  - a) vizni,
  - b) bezvizni,
  - c) privremeni, i
  - d) stalni boravak.
- (2) Vizni boravak je boravak stranca u BiH u periodu navedenom u vizi.
- (3) Bezvizni boravak je boravak u BiH stranca koji dolazi iz države bezviznog režima u vremenu iz člana 21. (*Oslobađanje od obaveze pribavljanja vize*) stav (2) ovog zakona.
- (4) Privremeni boravak je boravak stranca u BiH u trajanju do jedne godine, ako dozvolom boravka nije drugačije određeno.
- (5) Stalni boravak je boravak stranca u BiH u neograničenom trajanju.

### **Odjeljak B. Privremeni boravak**

#### **Član 48.**

##### **(Osnov za odobrenje privremenog boravka)**

- (1) Privremeni boravak može se odobriti strancu koji namjerava boraviti ili boravi u BiH po osnovu:

- a) spajanja porodice,
  - b) obrazovanja,
  - c) humanitarnih razloga,
  - d) rada s radnom dozvolom,
  - e) rada bez radne dozvole, ili
  - f) drugih opravdanih razloga.
- (2) Odobrenje privremenog boravka može se izuzetno izdati i po osnovu vlasništva na nepokretnoj imovini, ako postoji efektivna veza stranca s BiH.
- (3) Privremeni boravak odobrava se na period do jedne godine, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.
- (4) Privremeni boravak iz humanitarnih razloga u slučaju iz člana 58. (*Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga*) stav (2) tačka a) ovog zakona odobrava se na period najduže do šest mjeseci.
- (5) Produženje privremenog boravka može se odobriti na zahtjev stranca, ali samo po istom osnovu po kojem mu je odobren privremeni boravak čije produženje traži ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

#### Član 49.

##### (Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka)

- (1) Strancu se može odobriti privremeni boravak ako dostavi:
- a) dokaz kojim opravdava postojanje osnova za odobrenje privremenog boravka,
  - b) pasoš s rokom važenja najmanje tri mjeseca dužim od perioda na koji traži odobrenje privremenog boravka,
  - c) dokaz da raspolaže sredstvima za izdržavanje, kako ne bi tokom boravka u BiH postao korisnik socijalne pomoći,
  - d) dokaz o odgovarajućem smještaju,
  - e) dokaz o zdravstvenom osiguranju,
  - f) ljekarsko uvjerenje, izdato najkasnije tri mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva, iz kojeg je vidljivo da ne boluje od bolesti koje predstavljaju prijetnju javnom zdravlju u BiH, izuzimajući slučajeve kada je oboljenje nastupilo nakon odobrenog prvog privremenog boravka u BiH i

- g) potvrdu koju je izdao nadležni organ države porijekla da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za boravak.
- (2) Smatra se da stranac koji ima radnu dozvolu za rad u BiH ispunjava uslove koji se odnose na posjedovanje sredstava za izdržavanje i zdravstveno osiguranje.
- (3) Ako stranac podnosi zahtjev za produženje privremenog boravka, dužan je dostaviti dokaz da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, izdat od nadležnog organa u BiH, a može se izuzeti od obaveze pribavljanja dokaza iz stava (1) tač. d), f) i g) ovog člana, o čemu odlučuje Služba.
- (4) Stranac dnevni migrant koji podnosi zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu obrazovanja, rada s radnom dozvolom ili bez radne dozvole izuzet je od obaveze pribavljanja dokaza o odgovarajućem smještaju iz stava (1) tačka d) ovog člana.

#### **Član 50.**

##### **(Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice)**

- (1) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice može se odobriti članovima uže porodice:
- a) državljanina BiH koji ima prebivalište u BiH,
- b) stranca s odobrenim stalnim boravkom u BiH, stranca kojem je odobren privremeni boravak u BiH kao nosiocu plave karte, stranca kojem je odobren privremeni boravak u BiH godinu dana ili duže i koji ima osnovane izglede za odobrenje stalnog boravka u BiH ili stranca s priznatim izbjegličkim statusom.
- (2) Izuzetno od stava (1) tačka b) ovog zakona, privremeni boravak po osnovu spajanja porodice može se odobriti članovima uže porodice stranca kojem je odobren privremeni boravak u BiH u svrhu naučnog istraživanja i kada mu je privremeni boravak odobren na period kraći od godinu dana i kada taj stranac nema osnovane izglede za odobrenje stalnog boravka u BiH.
- (3) Privremeni boravak iz stava (1) ovog člana, na zahtjev stranca koji dolazi u BiH radi spajanja porodice, može se odobriti uz uslove iz člana 49. (Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona ako:
- a) državljanin BiH, stranac s odobrenim boravkom u BiH ili stranac s priznatim izbjegličkim statusom ima osiguran smještaj za sebe i članove porodice za koje traži odobrenje boravka po osnovu spajanja porodice, te da ima stalni izvor prihoda, odnosno da raspolaže sredstvima dovoljnim za izdržavanje u BiH lica za koja se traži spajanje porodice i
- b) stranac s odobrenim boravkom u BiH ili stranac s priznatim izbjegličkim statusom ima zdravstveno osiguranje za sebe i članove porodice za koje traži odobrenje boravka po osnovu spajanja porodice.
- (4) Članovima uže porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se:

- a) bračni odnosno vanbračni partner državljanina BiH, ili stranca s odobrenim boravkom u BiH, ili stranca s priznatim izbjegličkim statusom, pod uslovom da je brak, odnosno vanbračna zajednica pravovaljana u BiH u skladu s članom 6. (*Definicije*) tač. l) i m) ovog zakona;
- b) djeca do 18 godina ili punoljetna izdržavana djeca koja su na redovnom školovanju do 26 godina ili poslovno ili radno nesposobna punoljetna djeca, koja žive u zajedničkom domaćinstvu, rođena u braku, van braka, usvojena ili djeca bračnih i vanbračnih partnera, koja nisu osnovala vlastitu porodicu, i
- c) izdržavani roditelji.

(5) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice članovima uže porodice državljanina BiH koji ima prebivalište u BiH iz stava (1) tačka a) ovog člana odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren.

(6) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice članovima uže porodice stranca iz stava (1) tačka b) ovog člana odobrava se na period u kojem je privremeni boravak odobren strancu s kojim se spaja porodica, a najduže do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren.

(7) Izuzetno od st. (5) i (6) ovog člana, punoljetni stranac koji boravi u BiH neprekidno tri godine po osnovu privremenog boravka odobrenog radi spajanja porodice, odnosno neprekidno dvije godine ako se radi o spajanju porodice sa nositeljem plave karte, može podnijeti zaseban zahtjev za odobrenje privremenog boravka po nekom drugom osnovu, ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom za odobrenje privremenog boravka po nekom drugom osnovu osim spajanja porodice.

(8) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice članovima uže porodice nositelja plave karte izdaje se na period važenja plave karte ako je to moguće s obzirom na period važenja njihovih pasoša. Član porodice kojem je odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice sa strancem kojem je odobren privremeni boravak kao nosiocu plave karte ima pravo na rad u BiH u skladu s ovim zakonom.

(9) Na članove uže porodice nositelja plave karte kojima je odobreno spajanje porodice sa nositeljem plave karte ne primjenjuje se nikakav rok u odnosu na njihov pristup tržištu rada, s tim da ne mogu obavljati poslove koje mogu obavljati samo državljani BiH.

## **Član 51.**

### **(Boravak u slučaju prestanka braka ili vanbračne zajednice)**

- (1) Ako je za vrijeme trajanja privremenog boravka odobrenog po osnovu spajanja porodice prestao brak ili vanbračna zajednica, bivši supružnik ili vanbračni partner koji je odobrenje privremenog boravka dobio kao član uže porodice iz člana 50.

*(Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice)* može podnijeti zahtjev za produženje privremenog boravka:

- a) ako ima pravo starateljstva nad maloljetnim djetetom koje ima državljanstvo BiH;
- b) u slučaju smrti supružnika ili vanbračnog partnera na osnovu kojeg je ostvaren privremeni boravak s ciljem spajanja porodice, a dokaže da je stekao pravo na rad u skladu s odredbama ovog zakona ili ima osigurana sredstva za vlastito izdržavanje i izdržavanje članova porodice te zdravstveno osiguranje ili ako boravi u BiH radi studiranja i priloži dokaze o sredstvima za vlastito izdržavanje i izdržavanje članova porodice i zdravstvenom osiguranju; ili
- c) kad je u toku brakorazvodna parnica u kojoj se odlučuje o starateljstvu nad maloljetnim djetetom koje je državljanin BiH.

(2) Izuzetno, privremeni boravak po osnovu spajanja porodice može se odobriti strancu koji nije imao odobren privremeni boravak prije smrti supružnika ili vanbračnog partnera koji je bio državljanin BiH, ako je nakon smrti supružnika ili vanbračnog partnera preuzeo starateljstvo nad maloljetnim djetetom koje je državljanin BiH i ima prebivalište u BiH.

(3) Privremeni boravak po ovom osnovu odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren.

## Član 52.

### (Brak iz koristi)

- (1) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice neće se odobriti ako je brak sklopljen iz koristi.
- (2) Okolnosti koje mogu ukazivati da je brak sklopljen iz koristi su:
  - a) bračni drugovi ne održavaju bračnu zajednicu,
  - b) bračni drugovi ne izvršavaju obaveze koje proizilaze iz braka,
  - c) bračni drugovi se nisu upoznali prije sklapanja braka,
  - d) bračni drugovi ne daju dosljedne lične podatke,
  - e) bračni drugovi ne govore jezik koji oboje razumiju,
  - f) za sklapanje braka data su materijalna sredstva, osim ako se ne radi o sredstvima koja se daju kao miraz, a supružnici dolaze iz zemalja u kojima je davanje miraza običaj,
  - g) postoje dokazi ranijih brakova iz koristi na strani bilo kojeg bračnog druga u BiH ili inozemstvu, ili

h) drugi dokazi koji mogu ukazivati da je brak sklopljen iz koristi.

(3) Odredbe ovog člana na odgovarajući način se primjenjuju i na vanbračnu zajednicu.

### **Član 53.**

#### **(Privremeni boravak po osnovu obrazovanja)**

Privremeni boravak po osnovu obrazovanja može se odobriti u svrhu:

- a) osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja,
- b) visokoškolskog obrazovanja,
- c) pripravništva i
- d) volonterskog rada.

### **Član 54.**

#### **(Privremeni boravak po osnovu osnovnog obrazovanja)**

(1) Privremeni boravak po osnovu redovnog osnovnog obrazovanja može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (*Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka*) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove:

- a) upisan je u osnovnoškolsku ustanovu,
- b) ima saglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika za planirani boravak u svrhu osnovnog obrazovanja u BiH,
- c) ima staratelja u BiH, i
- d) dostavi dokaz da je staratelj ili obrazovna ustanova ili organizacija koja provodi program razmjene učenika za njega odgovorna za vrijeme boravka u BiH naročito u pogledu smještaja, sredstava za izdržavanje, obrazovanja, zdravstvenog osiguranja i povratka.

(2) Privremeni boravak po osnovu osnovnog obrazovanja odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren.

### **Član 54a.**

#### **(Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja)**

(1) Učenik je stranac kojem je odobren privremeni boravak u BiH kako bi pohađao priznati državni program ili priznati regionalni program srednjoškolskog obrazovanja kroz program razmjene učenika ili obrazovnog projekta kojim upravlja obrazovna ustanova.

(2) Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove:

- a) upisan je u srednjoškolsku ustanovu po osnovu redovnog srednjoškolskog obrazovanja ili učestvuje u programu razmjene učenika,
- b) ako je maloljetan, ima saglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika za planirani boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja u BiH,
- c) ima staratelja u BiH,
- d) dostavi dokaz da je staratelj ili obrazovna ustanova ili organizacija koja provodi program razmjene učenika za njega odgovorna za vrijeme boravka u BiH, naročito u pogledu troškova školovanja, smještaja, sredstava za izdržavanje, zdravstvenog osiguranja i povratka, a ukoliko učestvuje u programu razmjene učenika i dokaz da učestvuje u programu razmjene učenika.

(3) Ako stranac upisuje posljednju godinu srednjoškolskog obrazovanja, ne može biti stariji od 20 godina života.

(4) Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren.

(5) Ako je privremeni boravak odobren po osnovu učestvovanja u programu razmjene ili obrazovnom projektu, privremeni boravak se odobrava na period koji je jednak trajanju programa razmjene učenika ili obrazovnog projekta ako su kraći od godinu dana ili najduže godinu dana, a može se produžiti jednom za period potreban za završetak programa razmjene učenika ili obrazovnog projekta.

## Član 55.

### (Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja)

(1) Privremeni boravak po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove:

- a) da je upisan na akreditovanu visokoškolsku ustanovu u BiH, ili
- b) da dolazi u okviru razmjene studenata, odnosno mobilnosti mladih.

(2) Privremeni boravak po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren.

(3) Nakon isteka roka propisanog za trajanje redovnog visokoškolskog obrazovanja, privremeni boravak po ovom osnovu može se produžavati najduže dvije godine, uz dostavljanje dokaza o obnovi godine.

(4) Privremeni boravak po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja se produžava i u slučaju kada visokoškolska ustanova prestane obavljati djelatnost pod uslovom da je



stranac podnio zahtjev za upis na drugu akreditovanu visokoškolsku ustanovu u okviru ekvivalentnog studijskog programa, radi završetka studija.

- (5) Listu akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje u BiH, sačinjava Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH. Lista je javno dostupna.
- (6) Izuzetno od stava (1) ovog člana, privremeni boravak po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja može se odobriti i strancu kojem je odobrena specijalizacija u BiH od strane nadležnog organa u BiH i koji ispunjava uslove iz člana 49. (*Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka*) ovog zakona. Privremeni boravak po ovom osnovu odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren dok specijalizacija traje.

#### **Član 56.**

##### **(Privremeni boravak pripravnika)**

- (1) Privremeni boravak pripravnika može se odobriti strancu koji je stekao visokoškolsko obrazovanje izvan BiH ili studira izvan BiH s ciljem sticanja visokoškolske kvalifikacije i dolazi na osnovu međunarodnih ugovora čija je BiH ugovorna strana ili koji je stekao visokoškolsko obrazovanje na teritoriji BiH, radi obavljanja stručne prakse, odnosno pripravničkog staža.
- (2) Privremeni boravak iz stava (1) ovog člana može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (*Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka*) ovog zakona, dostavi:
  - a) ugovor o osposobljavanju zaključen s pravnom licem u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž, kojim se predviđa teoretsko i praktično osposobljavanje,
  - b) dokaz o sticanju visokoškolske kvalifikacije unutar dvije godine koje prethode datumu podnošenja zahtjeva ili dokaz o trenutnom studiranju s ciljem sticanja visokoškolske kvalifikacije i
  - c) dokaz da će pravno lice u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž biti odgovorno u pogledu troškova boravka i smještaja, sredstava za izdržavanje, zdravstvene zaštite i povratka.
- (3) Privremeni boravak pripravnika odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren, isključivo jednom, i to na period potreban za sticanje profesionalnih kvalifikacija.
- (4) Obavljanje stručne prakse, odnosno pripravničkog staža iz ovog člana ne smatra se radom u smislu odredbi ovog zakona.
- (5) Pravno lice u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž je obavezno bez odgađanja obavijestiti Službu ako je prestao ugovorni odnos između pripravnika i pravnog lica u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž.

- (6) Finansijska odgovornost pravnog lica u kojem stranac obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž prestaje najkasnije šest mjeseci nakon prestanka važenja ugovora o osposobljavanju bez naknade i dostavljanja obavijesti Službi.

#### Član 57.

##### (Privremeni boravak volontera)

- (1) Privremeni boravak može se odobriti strancu volonteru koji, uz uslove iz člana 49. (*Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka*) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove da:
- a) nije mlađi od 18 ni stariji od 65 godina,
  - b) ima ugovor o volontiranju zaključen sa ustanovom, institucijom, humanitarnom organizacijom, udruženjem građana ili fondacijom u BiH u kojoj volontira,
  - c) priloži projekat na čijoj je realizaciji angažiran, odnosno dokument iz kojeg se vidi shema volonterskog rada, opis poslova i zadataka, broj izvršilaca, period volontiranja, nadzor i radno vrijeme,
  - d) da organizacija u kojoj stranac volontira posjeduje policu osiguranja od odgovornosti prema trećim licima i da preuzima odgovornost za stranca za vrijeme volontiranja, što uključuje troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i povratka.
- (2) Privremeni boravak strancu volonteru odobrava se na period do jedne godine, a izuzetno se može produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren, ako trajanje projekta na kojem je stranac angažiran traje duže od godinu dana.

#### Član 58.

##### (Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga)

- (1) Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga radi liječenja, rehabilitacije i boravka u staračkom domu može se odobriti strancu koji ispunjava uslove iz člana 49. (*Opći uslovi za odobrenje boravka*) ovog zakona i dostavi dokaz da je primljen u ustanovu u BiH na liječenje, rehabilitaciju ili smještaj u starački dom.
- (2) Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga može se odobriti i strancu koji ne ispunjava uslove za odobrenje privremenog boravka iz člana 49. (*Opći uslovi za odobrenje boravka*) ovog zakona, u sljedećim slučajevima:
- a) ako je žrtva trgovine ljudima s ciljem:
    - 1) pružanja zaštite i pomoći u oporavku i povratku u državu porijekla ili državu uobičajenog boravka ili u državu koja ga prihvata; ili

- 2) pružanja zaštite i pomoći ako je njihov boravak neophodan zbog saradnje s nadležnim organima radi istrage u otkrivanju i procesuiranju krivičnog djela trgovine ljudima;
- b) maloljetnom djetetu stranca ako je napušteno ili je žrtva organiziranog kriminala, ili je iz drugih razloga ostalo bez roditeljske zaštite, starateljstva ili bez pratnje;
- c) licu bez državljanstva;
- d) po osnovu drugih opravdanih humanitarnih razloga koje, na prijedlog Ministarstva, određuje podzakonskim propisom Vijeće ministara, zavisno od situacije.
- (3) Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga može se odobriti i strancu koji ne ispunjava uslove za odobrenje privremenog boravka iz člana 49. (*Opći uslovi za odobrenje boravka*) ovog zakona, ako je prisustvo stranca u BiH neophodno za provođenje krivičnog postupka ili kada stranac saraduje s organima vlasti radi otkrivanja krivičnog djela ili počinioca, ili je žrtva organiziranog kriminala, ukoliko je njegovo prisustvo u BiH neophodno za provođenje sudskog postupka.
- (4) Stranac kojem je odobren privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga na osnovu stava (2) tačka a) ovog člana ima pravo na: adekvatan i siguran smještaj, pristup hitnoj medicinskoj zaštiti, psihološku pomoć, informiranje o pravnom statusu, pravnu pomoć u postupku ostvarivanja statusnih pitanja, pristup tržištu rada pod uslovima koji se primjenjuju prema strancu, kao i pristup profesionalnoj obuci i edukaciji. Dijete koje ima odobren privremeni boravak kao žrtva trgovine ljudima ima pravo na pristup obrazovanju.
- (5) Stranac kojem je odobren privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga na osnovu stava (2) tačka c) ovog člana ima pravo na rad pod istim uslovima koji se primjenjuju prema strancu, a omogućava mu se pristup obrazovanju pod istim uslovima kao i državljanima BiH.
- (6) Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga određen propisom Vijeća ministara iz stava (2) tačka d) ovog člana ne može se ni u kojem slučaju odobriti ako postoje okolnosti iz člana 84. (*Odbijanje zahtjeva za odobrenje i zahtjeva za produženje privremenog boravka*) stav (1) tač. f) i h) ovog zakona.
- (7) Privremeni boravak iz stava (1) i stava (2) tač. b), c) i d) ovog člana odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren.
- (8) Privremeni boravak iz stava (2) tačka a) ovog člana odobrava se na period najduže do šest mjeseci i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren.
- (9) Strancu kojem je odobren privremeni boravak na osnovu stava (2) ovog člana, a koji ne posjeduje važeći putni dokument, izdaje se potvrda o identitetu.

## Član 59.

**(Preporuka nadležnog organa)**

Za odobrenje i produženje privremenog boravka po osnovu humanitarnih razloga iz člana 58. (*Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga*) stav (2) tač. a), b) i d) i stav (3) ovog zakona, uz ostale dokaze potrebne za ocjenu osnovanosti zahtjeva, neophodna je ocjena organa pred kojim se vodi odgovarajući postupak (sudski, upravni) ili preporuka drugog nadležnog organa ili nalaz specijaliste medicinske struke odgovarajuće zdravstvene ustanove o potrebi liječenja ili oporavka ili slično.

**Član 60.**

**(Zaštita žrtava trgovine ljudima)**

- (1) Ministarstvo je odgovorno za osiguranje posebne zaštite i pomoći žrtvama trgovine ljudima tokom njihovog prihvata i boravka u centrima za smještaj žrtava trgovine ljudima.
- (2) Stranac za kojeg postoje osnovi sumnje da je žrtva trgovine ljudima, od dana smještaja u centar za smještaj žrtava trgovine ljudima, stiče status zaštićenog lica na period od 30 dana, što se smatra periodom oporavka i razmišljanja da odluči da li će saradivati s nadležnim organima u BiH radi istrage u otkrivanju i procesuiranju krivičnog djela trgovine ljudima.

**Član 61.**

**(Privremeni boravak po osnovu vlasništva na nepokretnoj imovini)**

- (1) Privremeni boravak po osnovu vlasništva na nepokretnoj imovini može se odobriti strancu koji je vlasnik nepokretne imovine u BiH koji, uz ispunjenje uslova iz člana 49. (*Opći uslovi za odobrenje boravka*) ovog zakona, raspolaže dokazima o vlasništvu i postojanju efektivne veze s BiH.
- (2) Privremeni boravak po osnovu vlasništva na nepokretnoj imovini odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren.

**Odjeljak C. Privremeni boravak po osnovu rada s radnom dozvolom**

**Član 62.**

**(Radna dozvola)**

- (1) Ako stranac namjerava boraviti u BiH s ciljem plaćenog rada mora, prije ulaska u BiH, imati radnu dozvolu koju je izdao organ nadležan za poslove zapošljavanja stranaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u skladu s odredbama ovog i drugih zakona u BiH kojima se reguliraju pitanja rada stranaca, osim kad je ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana određeno da za pojedine vrste rada nije potrebna radna dozvola.

- (2) Obavljanje aktivnosti neophodnih za osnivanje i registraciju pravnog lica, odnosno poslovnog subjekta ne smatra se radom u smislu stava (1) ovog člana, te ne podliježe obavezi pribavljanja radne dozvole.
- (3) Organ iz stava (1) ovog člana dužan je primjerak odluke po zahtjevu za izdavanje radne dozvole dostaviti Službi odmah prilikom dostavljanja odluke strancu.
- (4) Odredbe ovog člana ne odnose se na strance kojima je priznat izbjeglički status ili status supsidijarne zaštite u BiH.

### Član 63.

#### (Izdavanje radne dozvole)

- (1) Radna dozvola može se izdati strancu na zahtjev pravnog ili fizičkog lica koje ga namjerava zaposliti (u daljnjem tekstu: poslodavac). Zavisno od mjesta prebivališta, odnosno sjedišta poslodavca, radnu dozvolu izdaje organ nadležan za poslove zapošljavanja stranaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
- (2) Organ nadležan za poslove zapošljavanja stranaca izdaje radnu dozvolu na osnovu utvrđene kvote radnih dozvola u skladu s članom 64. (*Kvota radnih dozvola*) ili kao radnu dozvolu koja se ne računa u kvotu u skladu s članom 65. (*Radne dozvole koje se ne računaju u kvotu*) ovog zakona, te u skladu s propisima kojima se uređuje izdavanje radne dozvole.
- (3) Radna dozvola izdaje se za određeno radno mjesto, odnosno za određenu vrstu poslova.
- (4) Radna dozvola ne može se izdati s rokom važenja dužim od jedne godine.

### Član 64.

#### (Kvota radnih dozvola)

- (1) Kvota radnih dozvola je broj radnih dozvola koje se u BiH mogu izdati u jednoj godini za strance određenih zanimanja, odnosno za strance koji obavljaju određene djelatnosti, a kojima je radna dozvola za rad u BiH potrebna i ulazi u kvotu, uključujući i broj radnih dozvola koje se u BiH mogu izdati u jednoj godini za sezonske radnike, definirane i razvrstane po djelatnostima od 90 do 180 dana u godini, u skladu sa smjenom godišnjih doba.
- (2) Godišnju kvotu radnih dozvola utvrđuje Vijeće ministara, u skladu s migracionom politikom i uz uvažavanje stanja na tržištu rada. Prijedlog godišnje kvote radnih dozvola Vijeću ministara podnosi MCP. MCP prijedlog izrađuje na osnovu izraženih potreba organa nadležnih za poslove zapošljavanja stranaca Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine o broju potrebnih radnih dozvola za strance, prema stepenu i vrsti obrazovanja, odnosno

kvalifikacija ili stručnosti, te prema vrsti sezonskih djelatnosti. Ti organi svoje potrebe za radnim dozvolama podnose MCP-u posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

- (3) U okviru godišnje kvote radnih dozvola, Vijeće ministara utvrđuje djelatnosti i zanimanja u kojima se dopušta zapošljavanje stranaca i broj radnih dozvola za svaku od djelatnosti te utvrđuje teritorijalnu raspodjelu radnih dozvola prema izraženim potrebama iz stava (2) ovog člana.
- (4) Radne dozvole utvrđene godišnjom kvotom izdaju se prvo za produženje već izdatih radnih dozvola, pa potom za novo zapošljavanje.
- (5) Prednost pri izdavanju radnih dozvola imaju stranci koji već imaju odobren privremeni boravak u BiH po osnovu spajanja porodice sa strancem s odobrenim privremenim boravkom u BiH.

#### **Član 65.**

##### **(Radne dozvole koje se ne računaju u kvotu)**

Radna dozvola može se izdati nezavisno od utvrđene godišnje kvote radnih dozvola u sljedećim slučajevima:

- a) strancu koji ima obrazovanje koje odgovara visokom obrazovanju, završenom postdiplomskom ili doktorskom studiju u BiH;
- b) strancu čiji se rad u BiH zasniva na međunarodnom sporazumu;
- c) strancu koji obavlja ključne poslove u poslovnom subjektu, a koji nije izuzet od potrebe posjedovanja radne dozvole na osnovu međunarodnog sporazuma;
- d) učiteljima ili nastavnicima koji izvode ili pomažu u nastavi u obrazovnim ustanovama zbog svog specifičnog znanja;
- e) profesionalnim sportistima ili sportskim radnicima koji na osnovu valjano zaključenog ugovora rade u BiH;
- f) strancu koji se odrekao državljanstva BiH; ili
- g) strancu koji je u bračnoj ili vanbračnoj zajednici sa strancem s odobrenim stalnim boravkom u BiH ili je dijete stranca s odobrenim stalnim boravkom u BiH.

#### **Član 66.**

##### **(Zahtjev za izdavanje radne dozvole)**

Zahtjevu za izdavanje radne dozvole za stranca poslodavac je dužan priložiti:

- a) podatke o strancu s kojim namjerava zaključiti ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor, a naročito: ime i prezime, uključujući i sva prijašnja imena i prezimena, imena i prezimena roditelja, datum rođenja, spol, mjesto prebivališta i adresu stanovanja u državi porijekla, broj, datum i mjesto izdavanja važećih putnih isprava,
- b) podatke o radnom mjestu ili vrsti posla te o uslovima rada,
- c) izvod iz relevantnog registra nadležnog suda o registraciji poslodavca u BiH, odnosno potvrdu o prebivalištu ako je poslodavac fizičko lice,
- d) dokaz banke kod koje poslodavac ima račun o solventnosti poslodavca,
- e) dokaz o podmirenim poreskim obavezama i uplaćenim doprinosima za sve postojeće zaposlene, uključujući i stranca u slučaju produženja radne dozvole, i
- f) obrazloženje o opravdanosti zapošljavanja stranca.

#### **Član 67.**

##### **(Veza između odobrenja privremenog boravka i radne dozvole)**

- (1) Stranac ne može početi raditi u BiH na osnovu radne dozvole prije nego što mu je odobren privremeni boravak, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.
- (2) Stranac može raditi u BiH samo na osnovu one radne dozvole na osnovu koje mu je odobren privremeni boravak. Na osnovu radne dozvole, stranac može raditi u BiH samo na onom radnom mjestu ili na onoj vrsti poslova za čije je obavljanje radna dozvola izdata, te na osnovu koje je strancu odobren privremeni boravak u BiH.
- (3) Privremeni boravak po osnovu radne dozvole odobrava se na period važenja radne dozvole uz dodatnih 30 dana, ali ne duže od jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren. U roku od 30 dana od dana prestanka važenja radne dozvole prestaje važiti i odobrenje privremenog boravka.
- (4) Strancu neće prestati privremeni boravak u BiH odobren po osnovu izdate radne dozvole ako u toku trajanja odobrenog privremenog boravka u BiH promijeni radno mjesto unutar istog pravnog lica, te u roku iz stava (3) ovog člana Službi dostavi novu radnu dozvolu.
- (5) Strancu neće prestati privremeni boravak u BiH odobren po osnovu izdate radne dozvole ako u toku trajanja odobrenog privremenog boravka u BiH promijeni poslodavca, te u roku iz stava (3) ovog člana Službi dostavi novu radnu dozvolu ili dokaz o pokrenutom postupku za izdavanje nove radne dozvole.
- (6) Strancu, koji je ušao u BiH bez prethodno pribavljene radne dozvole, ne može se odobriti privremeni boravak po osnovu radne dozvole dok taj stranac boravi u BiH.

#### **Član 68.**

### (Prestanak važenja radne dozvole)

- (1) Radna dozvola za stranca prestaje važiti:
  - a) istekom roka na koji je izdata, ali u svakom slučaju istekom jedne godine od dana izdavanja;
  - b) iz razloga predviđenih propisima koji uređuju zapošljavanje stranaca; ili
  - c) neodobravanjem, prestankom ili otkazom privremenog boravka u BiH.
- (2) Organ nadležan za poslove zapošljavanja stranaca dužan je bez odgađanja obavijestiti Službu o slučajevima iz stava (1) tačka b) ovog člana.
- (3) Služba je dužna bez odgađanja obavijestiti organ nadležan za poslove zapošljavanja o slučajevima iz stava (1) tačka c) ovog člana.

### Član 69.

#### (Privremeni boravak sezonskih radnika)

- (1) Privremeni boravak strancu sezonskom radniku može se odobriti radi obavljanja poslova koji zavise od smjene godišnjih doba u okviru ugovora o radu na određeno vrijeme koji su direktno sklopili stranac i poslodavac iz BiH.
- (2) Privremeni boravak iz stava (1) ovog člana odobrava se na osnovu radne dozvole koju izdaju organi nadležni za poslove zapošljavanja stranaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u okviru utvrđenih kvota radnih dozvola za tekuću godinu koje su u skladu s članom 64. (*Kvota radnih dozvola*) ovog zakona definirane i razvrstane po djelatnostima od 90 do 180 dana u godini dana, u skladu sa smjenom godišnjih doba.
- (3) Nadležne službe kojima se poslodavac obrati prijavom o potrebi za sezonskim radom dužne su prijavu odmah proslijediti Agenciji za rad i zapošljavanje BiH. Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavezna je prijavu odmah učiniti dostupnom svim organima nadležnim za poslove zapošljavanja u BiH na period od osam dana. Ako se za sezonski rad, po proteku roka od osam dana, ne prijavi državljanin BiH, za te sezonske poslove može se angažirati i stranac.
- (4) Privremeni boravak odobrava se sezonskim radnicima na period od 90 do 180 dana u periodu od 12 mjeseci. Nakon isteka navedenog perioda stranac je dužan napustiti BiH.
- (5) Privremeni boravak po ovom osnovu može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren, s tim da ukupni privremeni boravak s produženjem ne prelazi šest mjeseci u periodu od 12 mjeseci.
- (6) Privremeni boravak iz stava (1) ovog člana može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (*Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka*) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove:



- a) ima radnu dozvolu;
  - b) ima zaključen ugovor o radu ili obavezujuću ponudu za posao u statusu sezonskog radnika u BiH iz kojih se vide:
    - 1) mjesto i vrsta rada,
    - 2) vrijeme trajanja zaposlenja,
    - 3) visina primanja,
    - 4) broj radnih sati (na sedmicu ili mjesec),
    - 5) iznos eventualnog plaćenog odsustva,
    - 6) datum početka zaposlenja i
    - 7) ostali radni uslovi;
  - c) dostavi dokaz da poslodavac preuzima odgovornost za stranca za vrijeme boravka u BiH, što uključuje troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i povratka, te da se troškovi smještaja neće automatski odbijati od njegovih primanja.
- (7) Prije donošenja odluke, Služba po službenoj dužnosti, posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH, provjerava da li su ispunjeni uslovi iz stava (3) ovog člana i da li je radno mjesto na raspolaganju za odobrenje privremenog boravka po osnovu sezonskog zapošljavanja.

#### **Član 70.**

##### **(Obaveze sudova, kaznenopopravnih i obrazovnih ustanova)**

- (1) Sudovi nadležni za registraciju poslovnih subjekata dužni su odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana izvršene registracije poslovnog subjekta, odnosno promjene podataka, dostaviti Službi potpunu informaciju o registraciji, odnosno o svakoj promjeni podataka o sljedećim kategorijama stranaca:
- a) vlasnicima udjela, odnosno dionica u registriranom pravnom licu,
  - b) članovima uprave, odnosno prokuristima u registriranom pravnom licu, i
  - c) članovima nadzornog odbora registriranog pravnog lica.
- (2) Sudovi su dužni odmah po pravosnažnosti dostaviti Službi presude donesene u postupcima prema strancima.
- (3) Sudovi su dužni dostavljati Ministarstvu presude koje se odnose na krivično djelo krijumčarenje ljudi.

(4) Kaznenopopravne ustanove dužne su organizacionoj jedinici Službe dostaviti podatke o strancima koji su primljeni na izdržavanje kazne zatvora u roku od tri dana od dana prijema stranca, kao i obavještenje o datumu puštanja stranca na slobodu i to odmah po saznanju tog datuma.

(5) Obrazovne ustanove dužne su u roku od 30 dana od početka školske, odnosno akademske godine dostaviti Službi podatke o upisanim učenicima, odnosno studentima strancima.

#### **Odjeljak D. Privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole**

##### **Član 71.**

##### **(Privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole)**

Privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole može se odobriti u svrhu:

- a) zapošljavanja visokokvalificiranih radnika,
- b) premještaja unutar pravnog lica,
- c) naučnog istraživanja ili
- d) rada bez radne dozvole s potvrdom o prijavi rada.

##### **Član 72.**

##### **(Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika)**

(1) Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika može se odobriti strancu ako:

- a) je podnošenju zahtjeva za boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika prethodio konkurs koji je objavio poslodavac koji namjerava zaposliti stranca,
- b) je poslodavac objavio konkurs u najmanje tri dnevna lista koja su dostupna na cijeloj teritoriji BiH s rokom prijave od 30 dana i istovremeno ga dostavio Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, koja je konkurs učinila dostupnim svim institucijama za zapošljavanje u BiH,
- c) se na objavljeni konkurs ne prijavi državljanin BiH koji ispunjava uslove konkursa,
- d) je za oglašeno radno mjesto potrebna kvalifikacija u visokom obrazovanju i radno iskustvo u struci od najmanje pet godina koje je stečeno nakon završenog formalnog visokog obrazovanja.

- (2) Za privremeni boravak iz stava (1) ovog člana izdaje se dozvola za boravak u BiH, tzv. plava karta.
- (3) Plava karta izdaje se s rokom važenja 24 mjeseca. Ako je ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor sklopljen na period kraći od 24 mjeseca, plava karta izdaje se za period trajanja tog ugovora produžen za dodatna tri mjeseca, ali rok njenog važenja ne može biti duži od 24 mjeseca. Ako bi period važenja pasoša nosioca plave karte bio kraći od perioda važenja plave karte, plava karta se izdaje najmanje na period važenja pasoša. Plava karta može se produžavati pod uslovima koji važe za njeno izdavanje.
- (4) Plava karta omogućava strancu ulazak i boravak u BiH u periodu njenog važenja.

### Član 73.

#### (Izdavanje plave karte)

- (1) Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (*Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka*) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove:
- ima kvalifikaciju u visokom obrazovanju, što znači diploma, potvrda ili drugi dokaz formalnih kvalifikacija koji je izdao nadležni organ i kojim se potvrđuje uspješno završeno visokoškolsko obrazovanje koje je trajalo najmanje tri godine nakon završene srednje škole,
  - ima radno iskustvo u struci od najmanje pet godina koje je stečeno nakon završenog formalnog visokog obrazovanja i
  - ima ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika, u vremenskom trajanju od najmanje šest mjeseci s tim što u tom ugovoru mora biti naznačena i bruto godišnja plaća koja nije manja od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće koja se isplaćuje u BiH prema službeno objavljenom podatku organa nadležnog za statistiku u BiH.
- (2) Zahtjev za izdavanje plave karte poslodavac podnosi Službi. Izvan BiH zahtjev se podnosi Službi putem DKP-a BiH, a na teritoriji BiH organizacionoj jedinici Službe prema sjedištu poslodavca.
- (3) Prije donošenja odluke, Služba po službenoj dužnosti, a posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH, provjerava da li su ispunjeni uslovi iz člana 72. (*Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika*) i da li je na raspolaganju mjesto za izdavanje plave karte.

### Član 74.

#### (Rad na osnovu plave karte i promjena poslodavca)

- (1) Stranac kojem je izdata plava karta može raditi u BiH samo na onim poslovima za koje mu je izdata i samo kod onog poslodavca s kojim je zaključio ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor.

- (2) U slučaju prestanka ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg ugovora ili prestanka uslova na osnovu kojih je izdata plava karta, poslodavac i stranac dužni su o tome obavijestiti Službu, u roku od osam dana od dana nastanka tih okolnosti.
- (3) Nakon proteka perioda od 12 mjeseci nosilac plave karte može promijeniti poslodavca o čemu je dužan obavijestiti Službu u roku od osam dana od dana promjene i dostaviti novi ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor s novim poslodavcem. Nova plava karta izdaje se pod uslovima iz čl. 72. (*Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika*) i 73. (*Izdavanje plave karte*) ovog zakona.
- (4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, stranac može promijeniti poslodavca pod uslovima iz člana 72. (*Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika*) stav (1) ovog člana i prije isteka perioda važenja plave karte o čemu je dužan obavijestiti Službu u roku od osam dana od dana nastale promjene i dostaviti novi ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor s novim poslodavcem.
- (5) U slučaju da ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor prestane prije isteka perioda na koji je zaključen, plava karta važi tri mjeseca od prestanka ugovora ili kraće ako je do njenog isteka ostalo manje od tri mjeseca.

#### Član 75.

##### (Privremeni boravak u svrhu premještaja unutar pravnog lica)

- (1) Privremeni boravak u svrhu premještaja unutar pravnog lica može se odobriti strancu koji kao rukovodilac, stručnjak ili pripravnik dolazi u BiH koji, uz uslove iz člana 49. (*Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka*) ovog zakona, dostavi:
  - a) dokaz da pravno lice domaćin i pravno lice s poslovnim sjedištem u inozemstvu pripadaju istom pravnom licu ili grupi pravnih lica,
  - b) dokaz o zaposlenju unutar istog pravnog lica ili grupe pravnih lica u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci neposredno prije dana premještaja unutar pravnog lica u slučaju da se radi o rukovodiocu ili stručnjaku, odnosno šest mjeseci kada se radi o pripravniku,
  - c) ugovor o radu zaključen sa pravnim licem iz kojeg se stranac premješta u BiH,
  - d) potvrdu poslodavca iz koje se vidi:
    - 1) vrijeme trajanja premještaja,
    - 2) adresa pravnog lica,
    - 3) da će stranac preuzeti dužnost rukovodioca, stručnjaka ili pripravnika,
    - 4) iznos plaće i ostali uslovi zaposlenja,

- 5) da će se stranac po završetku premještaja moći premjestiti natrag u pravno lice koje pripada istom pravnom licu ili grupi pravnih lica u stranoj državi,
- e) dokaz o potrebnim stručnim kvalifikacijama i iskustvu,
  - f) dokaz o solventnosti pravnog lica domaćina i
  - g) dokaz da pravno lice domaćin preuzima odgovornost za stranca za vrijeme boravka u BiH, što uključuje troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i povratka.
- (2) Plaća stranca raspoređenog radnika ne smije biti manja od prosječne plaće koja se isplaćuje u BiH prema službeno objavljenom podatku organa nadležnog za statistiku u BiH.
- (3) Privremeni boravak u svrhu premještaja unutar pravnog lica odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren. Privremeni boravak po ovom osnovu može se produžiti i ukupno trajati najduže do tri godine za rukovodioce i stručnjake, a za pripravnike može se produžiti i ukupno trajati najduže do jedne godine, nakon čega su dužni napustiti BiH.

## Član 76.

### (Privremeni boravak u svrhu naučnog istraživanja)

- (1) Privremeni boravak u svrhu naučnog istraživanja može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (*Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka*) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove:
- a) ima visoko obrazovanje koje mu omogućuje pristup doktorantskim programima i određeno iskustvo i znanje koje se odnosi na projekat istraživanja,
  - b) ima ugovor o gostovanju na projektu s naučnoistraživačkom organizacijom zaključen prije podnošenja zahtjeva za privremeni boravak,
  - c) da naučnoistraživačka organizacija koja je zaključila ugovor o gostovanju preuzima odgovornost za stranca za vrijeme istraživanja, što uključuje troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i povratka.
- (2) Naučnoistraživačke organizacije su obavezne bez odgađanja obavijestiti Službu ako je prestao ugovorni odnos između istraživača i naučnoistraživačke organizacije.
- (3) Finansijska odgovornost istraživačke organizacije prestaje najkasnije šest mjeseci nakon prestanka važenja ugovora o gostovanju i dostavljanja obavijesti Službi.
- (4) Privremeni boravak po osnovu naučnog istraživanja odobrava se na period dok traje projekat iz stava (1) tačka b) ovog člana, a najduže do godinu dana i može se produžavati pod istim uslovima pod kojim je odobren ako projekat traje duže od godinu dana.

- (5) Strancu se može produžiti privremeni boravak iz stava (1) ovog člana i kada mu je prethodni privremeni boravak bio odobren po drugom osnovu.
- (6) Spisak naučnoistraživačkih organizacija u BiH sačinjava i ažurira MCP i javno je dostupan.

### **Član 77.**

#### **(Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada)**

- (1) Stranci koji u BiH borave na osnovu viznog, bezviznog ili prethodno odobrenog privremenog boravka mogu raditi u BiH bez radne dozvole do 90 dana u godini dana ako obavljaju poslove kao:
- a) ključna lica u pravnom licu koja imaju viši položaj u upravi, odnosno koja upravljaju odjelima, prate i nadziru rad drugih zaposlenika, imaju ovlaštenja za prijem i otpuštanje radnika ili su stručnjaci koji posjeduju izvanredno znanje koje je bitno za rad pravnog lica, istraživačku opremu, tehnike ili upravljanje i slično, ako su najmanje godinu dana bili zaposleni u tom pravnom licu ili su djelovali kao partneri neposredno prije premještanja u BiH, ako imenovanje nema karakter radnog odnosa;
  - b) univerzitetski profesori koje visokoškolske ustanove u BiH pozovu za predavače, naučnici na naučnom ili stručnom usavršavanju, naučnici koji su predstavnici međunarodnih organizacija te naučnici koji učestvuju u provođenju naučnoistraživačkih projekata važnih za BiH;
  - c) umjetnici i tehničko osoblje, odnosno autori i izvođači operskih, baletskih, dramskih i drugih pozorišnih priredbi ili koncertnih, likovnih i drugih kulturnih priredbi ili autori i izvođači u oblasti muzičke, muzičko-scenske, plesne i baletske umjetnosti, filmski umjetnici, kao i prateće izvještačko, organizaciono i tehničko osoblje koje učestvuje u kulturnim radionicama, susretima i kolonijama;
  - d) stručnjaci u oblasti zaštite kulturne baštine, bibliotekarstva i arhivistike;
  - e) stranci koje je uputio strani poslodavac, a koji omogućavaju stručno usavršavanje i obuku licima zaposlenim kod fizičkih ili pravnih lica sa sjedištem u BiH;
  - f) stranci koji dolaze u BiH radi svog stručnog usavršavanja, obuke ili prakse u diplomatske misije ili konzularne urede akreditovane u BiH, institucije u BiH ili u pravna lica sa sjedištem u BiH;
  - g) stranci koji obavljaju poslove vezane za isporuku, montažu i servis mašina ili opreme;
  - h) stranci koji učestvuju kao predavači na organiziranim stručnim skupovima i seminarima;

- i) stranci koji učestvuju na sajamskim ili izložbenim priredbama na kojima izlaže njihov poslodavac;
  - j) izvođači i tehničko osoblje na komercijalnim koncertima kao i stranci zaposleni u cirkusima ili zabavnim parkovima;
  - k) liječnici koji se, po pozivu zdravstvene ustanove u BiH, angažiraju za obavljanje specijalističkih pregleda i drugih medicinskih usluga;
  - l) stranci koji u BiH dolaze radi učešća na sportskim priredbama i takmičenjima,
  - m) sezonski radnici u okviru ugovora o radu na određeno vrijeme koji su zaključili stranac i poslodavac iz BiH uz ispunjenje uslova iz člana 69. st. (3) i (7) ovog zakona.
- (2) Stranci koji u BiH borave na osnovu viznog, bezviznog, prethodno odobrenog privremenog boravka ili privremenog boravka po osnovu rada bez radne dozvole mogu raditi u BiH bez radne dozvole ako obavljaju poslove kao:
- a) osnivači privrednog društva, odnosno preduzeća sa sjedištem u BiH, ako privredno društvo ili preduzeće na svakog stranca uključujući i osnivače zapošljava minimalno pet državljana BiH kojima isplaćuje bruto plaću najmanje u visini prosječne bruto plaće u BiH i uredno izmiruje poreske obaveze;
  - b) stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih i obrazovnih institucija, koji u BiH obavljaju svoj stručni posao u okviru projekta kulturne i obrazovne saradnje;
  - c) civilni, policijski i vojni službenici drugih država koji u BiH dolaze da rade na osnovu ugovora o saradnji s organima BiH;
  - d) članovi naučnih međunarodnih misija, koji obavljaju istraživanje u BiH koje je odobrilo Vijeće ministara;
  - e) službenici vjerskih zajednica registriranih u BiH dok obavljaju posao vezan isključivo za vjersku službu;
  - f) strani dopisnici akreditirani u BiH ili izvještači stranih medija;
  - g) stranci koji, na osnovu ugovora s Vijećem ministara, Ministarstvom odbrane BiH, Ministarstvom pravde BiH ili Ministarstvom, obavljaju poslove za potrebe odbrane, pravnog sistema ili sigurnosti države ili se stručno usavršavaju u tim oblastima;
  - h) stranci koji su angažirani na projektima značajnim za BiH ako su kao stručnjaci ili ključna lica značajna za realizaciju projekta ili ako su upućeni na rad u BiH na osnovu ugovora sklopljenog između stranog poslodavca i korisnika usluga u BiH po osnovu međunarodnog tendera na određeno vrijeme;
  - i) stranac koji boravi u BiH po osnovu razloga koji je zasnovan na međunarodnom ugovoru čija je BiH ugovorna strana, što se dokazuje potvrdom organa uprave

BiH u čiju nadležnost spadaju pitanja koja se uređuju tim ugovorom po osnovu kojeg stranac boravi u BiH;

- j) stranac kojeg je uputio strani poslodavac u pravno lice u BiH s ciljem praćenja i kontrole kvaliteta proizvodnje na osnovu ugovora o naručenju i izvršenju poslova.
- (3) Stranci iz stava (1) ovog člana, izuzev stranaca iz stava (1) tač. h), i) i l) ovog člana, mogu raditi u BiH bez radne dozvole, uz prethodno pribavljenu potvrdu o prijavi rada.
- (4) Stranci iz stava (1) ovog člana koji namjeravaju raditi u BiH duže od 90 dana u godini dana dužni su pribaviti radnu dozvolu i dozvolu boravka po osnovu rada s radnom dozvolom.
- (5) Stranci iz stava (2) ovog člana koji borave u BiH po osnovu viznog, bezviznog ili prethodno odobrenog privremenog boravka mogu raditi u BiH bez radne dozvole, uz prethodno pribavljenu potvrdu o prijavi rada.
- (6) Potvrdu o prijavi rada, na zahtjev poslodavca ili stranca, izdaje organizaciona jedinica Službe prema mjestu obavljanja poslova. Potvrda o prijavi rada izdaje se na obrascu propisanom podzakonskim aktom.
- (7) Poslodavac može zaposliti stranca na onim poslovima za koje mu je izdata potvrda o prijavi rada i dužan je u svrhu kontrole tokom trajanja rada posjedovati primjerak takve potvrde.
- (8) Stranci iz stava (2) ovog člana koji podnesu zahtjev za odobrenje privremenog boravka po osnovu rada bez radne dozvole iz člana 71. (*Privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole*) tačka d) ovog zakona, uz uslove iz člana 49. (*Opći uslovi za odobrenje boravka*) ovog zakona, treba da ispunjavaju i posebne uslove, koje Ministarstvo propisuje podzakonskim aktom. Strancu kojem je odobren privremeni boravak po ovom osnovu ne izdaje se potvrda o prijavi rada.
- (9) Stranac koji je zaposlen ili obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije za pravno lice ili vlastito pravno lice koje nije registrovano u BiH i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na teritoriji BiH, a koji boravi u BiH na osnovu viznog ili bezviznog boravka, može raditi u BiH bez radne dozvole do 90 dana u 180 dana uz prethodno pribavljenu potvrdu o prijavi rada.

## Član 78.

### (Pravo na rad u BiH bez radne dozvole)

Pravo na rad u BiH bez obaveze pribavljanja radne dozvole omogućeno je strancima koji u BiH imaju:



- a) odobren stalni boravak,
- b) odobren izbjeglički status, supsidijarnu zaštitu ili privremenu zaštitu,
- c) odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice, a radi se o strancu koji je u braku ili vanbračnoj zajednici s državljaninom BiH ili koji ima odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice kao staratelj maloljetnog djeteta koje ima državljanstvo BiH, ili kojem je produžen privremeni boravak kad je u toku brakorazvodna parnica u kojoj se odlučuje o starateljstvu nad maloljetnim djetetom koje je državljanin BiH,
- d) odobren privremeni boravak po osnovu obrazovanja u statusu studenta kada obavljaju poslove privremenog karaktera posredstvom ovlaštenih posrednika bez zasnivanja radnog odnosa u skladu s propisima kojima se regulira obavljanje takvih poslova ili
- e) odobren privremeni boravak po osnovu člana 58. stav (2) tačka c) ovog zakona.

## **Odjeljak E. Stalni boravak**

### **Član 79.**

#### **(Uslovi za odobrenje stalnog boravka)**

(1) Stalni boravak može se odobriti strancu pod uslovom da:

- a) na osnovu odobrenja privremenog boravka, neprekidno boravi na teritoriji BiH najmanje pet godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka,
- b) ima važeći pasoš,
- c) raspolaže dovoljnim i redovnim sredstvima za izdržavanje,
- d) ima osiguran odgovarajući smještaj,
- e) ima osigurano zdravstveno osiguranje,
- f) poznaje jedan od jezika i pisama u službenoj upotrebi u BiH,
- g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, što se dokazuje potvrdom koju je izdao nadležni organ države porijekla, a koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,
- h) da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, što se dokazuje potvrdom koju je izdao nadležni organ u BiH, a koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

(2) Smatra se da je stranac neprekidno boravio u BiH i ako je u periodu od pet godina izbivao iz BiH višekratno do 10 mjeseci ukupno ili jednokratno šest mjeseci.

(3) U period izbivanja iz stava (2) ovog člana, ne uračunava se vrijeme koje stranac, u periodu odobrenog privremenog boravka u BiH izbiva iz BiH zbog privremenih posebnih ili iznimnih razloga, i to ako se radi o:

- a) strancu koji boravi u BiH po osnovu spajanja porodice sa državljaninom BiH koji ima prebivalište u BiH pod uslovom da stranac tokom svakog odobrenog privremenog boravka boravi najmanje 90 dana na teritoriji BiH, ili
  - b) strancu koji u posljednjih pet godina boravi u BiH po osnovu privremenog boravka koji se uračunava u stalni boravak i smatra se naročito korisnim za BiH što dokazuje preporukom institucije BiH, vlade entiteta ili Brčko distrikta BiH.
- (4) Izuzetno od stava (2) ovog člana, smatra se da je stranac koji boravi u BiH kao nosilac plave karte neprekidno boravio u BiH i ako je u periodu od pet godina izbivao iz BiH višekratno do 18 mjeseci ukupno ili jednokratno 12 mjeseci.
- (5) Ispit iz poznavanja jednog od jezika i pisama u službenoj upotrebi u BiH mogu provoditi visokoškolske ili srednjoškolske ustanove ili ustanove za obrazovanje odraslih, koje na osnovu odobrenja ministarstva nadležnog za obrazovanje u BiH izvode programe učenja i polaganja jezika u službenoj upotrebi u BiH.
- (6) Ispit iz poznavanja jezika ne moraju polagati: djeca predškolskog uzrasta, lica koja pohađaju ili su završila osnovno, srednje ili visoko obrazovanje na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH i lica starija od 60 godina ako nisu u radnom odnosu. Troškove kurseva za učenje jezika i polaganje ispita snosi stranac.

#### Član 80.

##### (Boravak koji ne spada u osnove za stalni boravak)

- (1) Strancu se neće odobriti stalni boravak ako je u posljednjih pet godina u BiH boravio:
- a) po osnovu privremene zaštite, ili je podnio zahtjev za odobrenje privremene zaštite i čeka odluku o svom statusu;
  - b) po osnovu međunarodne zaštite ili je podnio zahtjev za azil i čeka odluku o svom statusu;
  - c) po osnovu pravnog statusa predviđenog Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine, Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima iz 1963. godine, Konvencijom iz 1969. godine o specijalnim misijama ili Bečkom konvencijom o predstavnicima država i njihovim odnosima s međunarodnim organizacijama iz Univerzalne povelje iz 1975. godine;
  - d) po osnovu obrazovanja iz čl. 54. (Privremeni boravak po osnovu osnovnog obrazovanja), 54a. (Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja) i 55. (Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja), privremenog boravka pripravnika iz člana 56. (Privremeni boravak pripravnika), privremenog boravka odobrenog strancu volonteru iz člana 57. (Privremeni boravak volontera), privremenog boravka po osnovu humanitarnih razloga iz člana 58. (Privremeni boravak po osnovu

humanitarnih razloga) stav (1), stav (2) tač. b) i d) i stav (3), sezonskog zapošljavanja iz člana 69. (**Privremeni boravak sezonskih radnika**), premještaja unutar pravnog lica iz člana 75. (**Privremeni boravak po osnovu premještaja unutar pravnog lica**), rada bez radne dozvole iz člana 77. (**Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada**) i privremenog boravka odobrenog iz drugih opravdanih razloga iz člana 48. (**Osnov za odobrenje privremenog boravka**) stav (1) tačka f) ovog zakona;

- e) na izdržavanju kazne, odnosno izvršavanju druge krivičnopravne sankcije ili druge obaveze utvrđene odlukom suda ili drugog nadležnog organa;
  - f) po osnovu spajanja porodice sa strancem čiji privremeni boravak ne spada u osnove za odobrenje stalnog boravka u BiH;
  - g) po osnovu potvrde o ostanku iz člana 110. (**Postupanje u slučaju pozivanja na zaštitu**) stav (5) ovog zakona;
  - h) po osnovu boravka kao dnevni migrant;
  - i) po osnovu spajanja porodice iz člana 51. (**Boravak po osnovu braka ili vanbračne zajednice**) stav (1) tačka c) ovog zakona, ako nije određen za staratelja maloljetnog djeteta koje je državljanin BiH; ili
  - j) po osnovu spajanja porodice sa strancem koji nema stalni boravak ili čiji je zahtjev za odobrenje stalnog boravka u BiH odbijen, odbačen ili je postupak obustavljen.
- (2) Izuzetno od stava (1) tačka d) ovog člana, strancu kojem je odobran privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja iz člana 54a. (**Privremeni boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja**) i visokoškolskog obrazovanja iz člana 55. (**Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja**) ovog zakona, u vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka iz člana 79. (**Uslovi za odobrenje stalnog boravka**) stav (1) tačka a) ovog zakona, računa se polovina vremena provedenog po osnovu odobrenja privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja i u svrhu visokoškolskog obrazovanja. Privremeni boravak iz kojeg se podnosi zahtjev za stalni boravak ne može biti po osnovu obrazovanja.
- (3) Izuzetno od stava (1) tačka d) ovog člana, strancu kojem je odobran privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole kao osnivaču privrednog društva iz člana 77. (**Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada**) stav (2) tačka a) ovog zakona, u vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka iz člana 79. (**Uslovi za odobrenje stalnog boravka**) stav (1) tačka a) ovog zakona uračunava se taj boravak.

## Član 81.

(Dijete stranaca s odobrenim boravkom)

- (1) Djetetu čiji su roditelji stranci koji imaju odobren boravak u BiH, bez obzira na to da li je rođeno na teritoriji ili izvan teritorije BiH, može se odobriti boravak u BiH za isti period za koji je boravak u BiH odobren roditeljima.
- (2) Zahtjev za odobrenje boravka za dijete iz stava (1) ovog člana podnosi se u roku od 180 dana od dana rođenja djeteta.
- (3) Ako zahtjev nije podnesen u roku iz stava (2) ovog člana, spajanje novorođenog djeteta sa roditeljima, pod uslovima iz stava (1) ovog člana i ako je stranac platio novčanu kaznu za prekršaj iz člana 133. (*Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 7., 13., 45., 81., 94., 95. i 102.*) stav (1) tačka d) ovog zakona, je moguće najkasnije do navršene prve godine života djeteta.

#### **Odjeljak F. Postupak odobravanja boravka**

##### **Član 82.**

###### **(Podnošenje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka)**

- (1) Zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka podnose se Službi.
- (2) Po pravilu, zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka stranac podnosi izvan BiH posredstvom DKP-a BiH.
- (3) Zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka na teritoriji BiH stranac podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Službe samo ako je:
  - a) u BiH ušao s vizom za dugoročni boravak (Viza D); ili
  - b) državljanin države bezviznog režima.
- (4) Zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka podnosi se najkasnije 15 dana prije isteka roka važenja vize za dugoročni boravak (Vize D), odnosno bezviznog boravka.
- (5) Zahtjev za produženje privremenog boravka podnosi se u BiH nadležnoj organizacionoj jedinici Službe direktno, a van BiH putem DKP-a BiH. Zahtjev se podnosi najranije 60 dana, a najkasnije 15 dana prije isteka perioda odobrenog boravka.
- (6) Zahtjev iz st. (1), (2), (3) i (5) ovog člana stranac podnosi lično u organizacionoj jedinici Službe, odnosno u DKP-u BiH, a za poslovno nesposobnog stranca zahtjev podnosi zakonski zastupnik.
- (7) Stranac koji je podnio zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka na teritoriji BiH može ostati u BiH do donošenja konačne odluke o njegovom zahtjevu.
- (8) Uz zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka stranac je dužan dati biometrijske podatke.

##### **Član 83.**

**(Odlučivanje o zahtjevu za odobrenje i produženje privremenog boravka)**

- (1) O zahtjevu za odobrenje i produženje privremenog boravka po bilo kojem osnovu odlučuje nadležna organizaciona jedinica Službe u roku od 90 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ako je zahtjev podnesen putem DKP-a BiH, a u roku od 60 dana ako je zahtjev podnesen direktno nadležnoj organizacionoj jedinici Službe.
- (2) Ako je zahtjev za odobrenje boravka podnesen na teritoriji BiH, podnosiocu zahtjeva izdaje se potvrda o podnesenom zahtjevu, koja mu omogućava boravak u BiH do donošenja konačne odluke o zahtjevu.
- (3) Ako je zahtjev uvažen, strancu se izdaje obavještenje o uvaženom zahtjevu i dozvola privremenog boravka, koju stranac preuzima lično ili putem punomoćnika, odnosno zakonski zastupnik za poslovno nesposobno lice, u organizacionoj jedinici Službe ili DKP-u BiH.
- (4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, kada je privremeni boravak odobren po osnovu rada s radnom dozvolom ili plavom kartom, strancu se izdaje rješenje o odobrenom privremenom boravku i dozvola privremenog boravka. Ako Služba izda plavu kartu strancu kojem je priznat izbjeglički status ili supsidijarna zaštita u BiH, odgovarajuća napomena o tome se unosi u rješenje o odobrenom privremenom boravku i dozvolu privremenog boravka.
- (5) Danom uručenja dozvole boravka iz st. (3) i (4) ovog člana prestaje da važi viza za dugoročni boravak (Viza D) što se evidentira na naljepnici vize.
- (6) Na zahtjev stranca, a najkasnije 60 dana prije isteka dozvole privremenog boravka iz stava (3) ovog člana, Služba izdaje i rješenje o odobrenom privremenom boravku u roku od osam dana od podnošenja zahtjeva.
- (7) Protiv rješenja iz st. (4) i (6) ovog člana ili odluke kojom je zahtjev stranca odbijen ili odbačen ili odluke kojom je postupak obustavljen, žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.
- (8) U odluci kojom je zahtjev za odobrenje privremenog boravka odbijen ili odbačen ili je postupak obustavljen utvrđuje se rok u kojem stranac može dobrovoljno napustiti BiH, a koji ne može biti duži od 30 dana od dana dostavljanja konačne odluke.

**Član 84.**

**(Odbijanje zahtjeva za odobrenje i zahtjeva za produženje privremenog boravka)**

- (1) Zahtjev stranca za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka odbija se ako:
  - a) ne ispunjava opće uslove za odobrenje privremenog boravka iz člana 49. (*Opći uslovi za odobrenje boravka*) ovog zakona i posebne uslove propisane ovim zakonom za svaki osnov privremenog boravka;

- b) ako je nezakonito ušao u BiH, izuzev ako postoje uslovi za odobrenje boravka iz humanitarnih razloga u smislu člana 58. (*Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga*) stav (2) ovog zakona;
  - c) su dostavljeni dokazi pribavljeni prevarom, krivotvoreni ili protuzakonito mijenjani;
  - d) je dao pogrešne podatke ili prikrio okolnosti važne za odobrenje boravka;
  - e) mu je izrečena zabrana ulaska u BiH, za vrijeme trajanja te zabrane;
  - f) se vodi u evidencijama kod nadležnog organa kao prekršilac propisa u BiH ili prekršilac međunarodnih propisa ili kao međunarodni prestupnik;
  - g) je pravosnažno osuđen za krivično djelo, a osuda nije brisana;
  - h) prisustvo stranca predstavlja prijetnju javnom poretku ili sigurnosti BiH, ili predstavlja prijetnju javnom zdravlju, izuzimajući slučajeve kada je oboljenje nastupilo nakon odobrenog boravka u BiH;
  - i) je evidentiran u kaznenim ili prekršajnim evidencijama organa za provođenje zakona kao višestruki povratnik, bez obzira da li se radi o sudskoj opomeni, uslovnoj osudi ili novčanoj kazni;
  - j) mu je u BiH izrečena prekršajna kazna koja nije izvršena;
  - k) Služba raspolaže informacijama nadležnih organa ili službi sigurnosti u BiH da stranac na bilo koji način učestvuje u kriminalnoj aktivnosti, a posebno organiziranom, prekograničnom ili transnacionalnom kriminalu ili je član organizacije koja planira ili na bilo koji način učestvuje u takvoj aktivnosti ili drugoj aktivnosti koja može ugroziti javnu sigurnost ili javni poredak BiH;
  - l) postoje drugi razlozi utvrđeni međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana;
  - m) postoje dokazi ili ozbiljni i objektivni razlozi da se utvrdi da bi stranac boravio na teritoriji BiH u svrhu različitu od one zbog koje podnosi zahtjev za privremeni boravak; ili
  - n) je stranac prethodni boravak koji se produžava koristio suprotno svrsi za koju je privremeni boravak bio odobren.
- (2) Zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice, pored razloga iz stava (1) ovog člana, odbija se ako:
- a) Služba utvrdi da su brak ili vanbračna zajednica ili usvojenje zasnovani isključivo iz koristi ulaska, odnosno boravka stranca u BiH; ili
  - b) stranac s kojim se traži spajanje porodice nema odobren boravak u BiH.

(3) Zahtjev za produženje privremenog boravka po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja, pored razloga iz stava (1) ovog člana, odbija se ako stranac ne postiže zadovoljavajući napredak u studiju.

(4) Zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka po osnovu naučnog istraživanja, pored razloga iz stava (1) ovog člana, odbija se ako se naučnoistraživačka organizacija ne nalazi na spisku naučnoistraživačkih organizacija u BiH iz člana 76. (*Privremeni boravak u svrhu naučnog istraživanja*) stav (5) ovog zakona.

(5) Zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka po osnovu premještaja unutar društva, pored razloga iz stava (1) ovog člana, odbija se ako:

- a) je glavna svrha osnivanja pravnog lica domaćina olakšavanje ulaska lica premještenih unutar društva;
- b) je pravno lice domaćin u postupku likvidacije ili je likvidirano ili ne obavlja djelatnost za koju je osnovano; ili
- c) je pravno lice domaćin kažnjavano zbog neprijavljenog rada ili nezakonitog zapošljavanja.

(6) Zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka po osnovu sezonskog zapošljavanja, pored razloga iz stava (1) ovog člana, odbija se ako je:

- a) poslodavac u postupku likvidacije ili je bio u tom postupku ili ne obavlja djelatnost; ili
- b) poslodavac kažnjavan zbog neprijavljenog rada ili nezakonitog zapošljavanja.

(7) Zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika, pored razloga iz stava (1) ovog člana, odbija se ako:

- a) stranac ne postupa u skladu sa članom 74. (*Rad na osnovu plave karte i promjena poslodavca*) st. (3) i (4) ovog zakona osim ako dokaže da obavijest nije dospjela do Službe zbog razloga koji su izvan njegove kontrole ili nisu ispunjeni uslovi iz člana 72. stav (1) (*Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika*);
- b) je glavna svrha osnivanja ili poslovanja pravnog lica poslodavca olakšavanje ulaska stranca u BiH;
- c) je pravno lice poslodavac u postupku likvidacije ili je likvidirano ili ne obavlja djelatnost za koju je osnovano;
- d) je pravno lice poslodavac kažnjavano zbog neprijavljenog rada ili nezakonitog zapošljavanja;
- e) stranac više nema valjan ugovor o radu za zapošljavanje visokokvalificiranih radnika; ili
- f) stranac ne ispunjava uslove u pogledu bruto godišnje plate kako je propisano članom 73. (*Izdavanje plave karte*) stav (1) tačka c) ovog zakona.

(8) Osnove za utvrđivanje razloga za odbijanje zahtjeva za odobrenje i zahtjeva za produženje privremenog boravka iz ovog člana mogu biti dokazi ili saznanja kojima raspolaže Služba u skladu sa svojim nadležnostima, postojanje međunarodne potjernice,

pravosnažne sudske odluke ili obavještenja ili informacije nadležnih organa i službi sigurnosti u BiH.

(9) Izuzetno od stava (1) ovog člana, Vijeće ministara može, na prijedlog Ministarstva, ako je to u interesu BiH, odobriti strancu privremeni boravak u BiH.

#### Član 85.

##### (Odbacivanje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka i obustava postupka)

- (1) Zahtjev stranca za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka odbacuju se ako:
- a) zahtjev za odobrenje privremenog boravka nije podnesen u skladu s članom 82. (*Podnošenje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka*) st. (3) i (6) ovog zakona;
  - b) odbije dati biometrijske podatke prilikom podnošenja zahtjeva;
  - c) je podnesen suprotno rokovima iz člana 82. (*Podnošenje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka*) st. (4) i (5) ovog zakona.
- (2) Izuzetno od stava (1) tačke c) ovog člana, zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka neće se odbaciti ako je zahtjev podnesen u roku važenja vize za dugoročni boravak (Viza D), bezviznog režima ili privremenog boravka i ako je stranac platio novčanu kaznu za prekršaj iz člana 135. (*Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 16., 21., 29., 30., 48., 62., 67. i 82.*) stav (6) ovog zakona.
- (3) Postupak pokrenut po zahtjevu za odobrenje i produženje privremenog boravka obustavlja se ako stranac:
- a) odustane od zahtjeva,
  - b) u roku od 30 dana od dana dostavljanja poziva ne preuzme obavještenje iz člana 83. (*Odlučivanje o zahtjevu za odobrenje i produženje privremenog boravka*) stav (3) ovog zakona o uvaženom zahtjevu i dozvolu privremenog boravka ili rješenje o odobrenom privremenom boravku po osnovu rada s radnom dozvolom i dozvolu privremenog boravka iz člana 83. (*Odlučivanje o zahtjevu za odobrenje i produženje privremenog boravka*) stav (4) ovog zakona i o razlozima nepreuzimanja ne obavijesti Službu.

#### Član 86.

##### (Podnošenje zahtjeva za stalni boravak)

- (1) Zahtjev za odobrenje stalnog boravka podnosi se u BiH nadležnoj organizacionoj jedinici Službe, a van BiH zahtjev se podnosi Službi putem DKP-a BiH.
- (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana stranac podnosi lično u organizacionoj jedinici Službe, odnosno u DKP-u BiH, a za poslovno nesposobnog stranca zahtjev podnosi



zakonski zastupnik.

- (3) Uz zahtjev za odobrenje stalnog boravka stranac je dužan dati biometrijske podatke.
- (4) U vrijeme podnošenja zahtjeva i odlučivanja o zahtjevu za odobrenje stalnog boravka stranac mora imati odobren privremeni boravak u BiH.

#### Član 87.

##### (Odlučivanje o zahtjevu za odobrenje stalnog boravka)

- (1) O zahtjevu za odobrenje stalnog boravka odlučuje nadležna organizaciona jedinica Službe u roku od 90 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ako je zahtjev podnesen putem DKP-a BiH, a u roku od 60 dana ako je zahtjev podnesen direktno nadležnoj organizacionoj jedinici Službe.
- (2) Podnosiocu zahtjeva izdaje se potvrda o podnesenom zahtjevu za stalni boravak.
- (3) Ako je zahtjev uvažen, strancu se izdaje rješenje o odobrenom stalnom boravku i dozvola stalnog boravka.
- (4) U odluci kojom je zahtjev za odobrenje stalnog boravka odbijen, odnosno odbačen određuje se rok u kojem stranac može dobrovoljno napustiti BiH, a koji ne može biti duži od 30 dana od dana dostavljanja konačne odluke, ako nema odobren boravak po drugom osnovu.
- (5) Protiv odluke kojom se zahtjev za odobrenje stalnog boravka odbija, odnosno odbacuje, žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.
- (6) Podnosilac zahtjeva za odobrenje stalnog boravka ne može biti protjeran iz BiH dok ne istekne rok za žalbu, a ako je žalba podnesena do donošenja odluke u postupku po žalbi, ni prije isteka roka za dobrovoljno napuštanje BiH.

#### Član 88.

##### (Odbijanje zahtjeva za odobrenje stalnog boravka)

- (1) Zahtjev stranca za odobrenje stalnog boravka odbija se ako:
  - a) nisu ispunjeni uslovi za odobrenje stalnog boravka iz člana 79. (*Uslovi za odobrenje stalnog boravka*) ovog zakona;
  - b) su dokazi dostavljeni uz zahtjev pribavljeni prevarom, krivotvoreni ili protuzakonito mijenjani;
  - c) je dao pogrešne podatke ili prikrio okolnosti važne za odobrenje boravka;
  - d) je pravosnažno osuđen za krivično djelo i izrečena mu je kazna zatvora, a osuda nije brisana;

- e) prisustvo stranca predstavlja prijetnju javnom poretku ili sigurnosti BiH;
- f) je stranac evidentiran u kaznenim ili prekršajnim evidencijama organa nadležnih za provođenje zakona kao višestruki povratnik;
- g) Služba raspolaže informacijama nadležnih organa ili službi sigurnosti u BiH da stranac na bilo koji način učestvuje u kriminalnoj aktivnosti, a posebno organiziranom, prekograničnom ili transnacionalnom kriminalu ili je član organizacije koja planira ili na bilo koji način učestvuje u takvoj aktivnosti ili drugoj aktivnosti koja može ugroziti javnu sigurnost ili javni poredak BiH, ili
- h) postoje drugi razlozi utvrđeni međunarodnim pravom.

(2) Osnove za utvrđivanje razloga za odbijanje zahtjeva za odobrenje stalnog boravka iz ovog člana mogu biti dokazi ili saznanja kojima raspolaže Služba u skladu sa svojim nadležnostima, postojanje međunarodne potjernice, pravosnažne sudske odluke ili obavještenja ili informacije nadležnih organa i službi sigurnosti u BiH.

#### Član 89.

##### (Odbacivanje zahtjeva za odobrenje stalnog boravka i obustava postupka)

(1) Zahtjev stranca za odobrenje stalnog boravka odbacuje se ako:

- a) zahtjev nije lično podnio stranac ili zakonski zastupnik za poslovno nesposobnog stranca u skladu s članom 86. (*Podnošenje zahtjeva za stalni boravak*) stav (2) ovog zakona,
- b) stranac odbije dati biometrijske podatke prilikom podnošenja zahtjeva, ili
- c) zahtjev nije podnesen u skladu s članom 86. (*Podnošenje zahtjeva za stalni boravak*) stav (4) ovog zakona.

(2) Postupak za odobrenje stalnog boravka obustavlja se ako stranac:

- a) odustane od zahtjeva,
- b) u roku od 60 dana od dana dostavljanja poziva ne preuzme rješenje iz člana 87. (*Odlučivanje o zahtjevu za odobrenje stalnog boravka*) stav (3) ovog zakona o uvaženom zahtjevu i dozvolu stalnog boravka i o razlozima nepreuzimanja ne obavijesti Službu.

#### Član 90.

##### (Izmjena zahtjeva za odobrenje stalnog boravka)

Stranac koji ne ispunjava uslove za odobrenje stalnog boravka iz člana 79. (*Uslovi za odobrenje stalnog boravka*) ovog zakona, prije donošenja odluke u prvom stepenu, može izmijeniti zahtjev za stalni boravak u zahtjev za produženje ili odobrenje privremenog

boravka ako ispunjava uslove iz člana 49. (*Opći uslovi za odobrenje privremenog boravka*) ovog zakona.

#### Član 91.

##### (Dozvola boravka)

- (1) Dozvola boravka izdaje se u formi naljepnice o odobrenom boravku i u smislu ovog zakona smatra se rješenjem o odobrenom boravku, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.
- (2) Naljepnica dozvole boravka unesena u važeći pasoš stranca služi kao dozvola za prelazak državne granice BiH u periodu važenja.
- (3) Ako je stranac u posljednjih pet godina boravio u BiH kao nosilac plave karte iz člana 72. (*Privremeni boravak po osnovu visokokvalificiranog zapošljavanja*) ovog zakona, u dozvolu stalnog boravka unosi se napomena da je bivši nosilac plave karte.
- (4) Po sticanju tehničkih uslova naljepnica dozvole boravka zamjenjuje se boravišnom dozvolom kao posebnim dokumentom s biometrijskim podacima stranca, koji personalizira i izdaje Služba. Personalizacija je proces ispisa ličnih podataka nosioca dokumenta na obrazac boravišne dozvole.

#### Član 92.

##### (Zamjena dozvole boravka)

Ako stranac u toku važenja dozvole boravka zamijeni pasoš, na njegov zahtjev izdaje se nova dozvola boravka, a izmjena pravosnažnog rješenja, ako je rješenje doneseno u skladu s ovim zakonom, vrši se u dijelu koji se odnosi na izmijenjene podatke.

#### Član 93.

##### (Prestanak boravka)

- (1) Strancu prestaje boravak u BiH:
  - a) na lični zahtjev;
  - b) sticanjem državljanstva BiH;
  - c) smrću;
  - d) izricanjem mjere iz člana 108. (*Posebni slučajevi protjerivanja*) ovog zakona;
  - e) ako ima zabranu ulaska i boravka u BiH;
  - f) ako je boravak odobren po osnovu spajanja porodice sa strancem čiji je boravak prestao ili je otkazan u skladu s ovim zakonom, ili

g) u roku od 30 dana od dana prestanka važenja radne dozvole iz člana 67. (*Veza između odobrenja privremenog boravka i radne dozvole*) stav (3) ovog zakona.

- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, strancu prestaje privremeni boravak odobrenjem stalnog boravka u BiH.
- (3) Nadležni organi kod kojih se vodi evidencija o činjenicama iz stava (1) tač. b) i c) ovog člana dužni su o ovim činjenicama odmah obavijestiti Službu, a najkasnije u roku od sedam dana od dana nastanka ovih činjenica.
- (4) Na zahtjev stranca, Služba donosi rješenje o prestanku boravka iz stava (1) tačke a) ovog člana, protiv kojeg se može podnijeti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja.
- (5) Služba, po službenoj dužnosti, donosi rješenje o prestanku boravka iz stava (1) tač. b), d), e), f) i g) ovog člana, protiv kojeg se može podnijeti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

#### Član 94.

##### (Lična karta za stranca)

- (1) Strancu kojem je odobren stalni boravak nadležni organ u mjestu u kojem ima prebivalište izdaje ličnu kartu za stranca.
- (2) Stranac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje lične karte za stranca nadležnom organu u roku od osam dana od dana prijema odluke o određenom jedinstvenom matičnom broju (JMB), odnosno zahtjev za zamjenu lične karte za strance prije isteka roka važenja.
- (3) Lična karta za stranca izdaje se s rokom važenja od pet godina, ako drugačije nije određeno posebnim propisom.
- (4) Stranac ne smije ustupiti svoju ličnu kartu za stranca drugom licu, niti smije koristiti ličnu kartu drugog lica kao svoju. U protivnom, službeno lice će, odmah po saznanju, prijaviti krivično djelo u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast krivičnog postupka u BiH.
- (5) Stranac kojem je otkazan stalni boravak ili mu je boravak prestao u skladu s članom 93. (*Prestanak boravka*) stav (1) tač. a), b), d), e) i f) ovog zakona dužan je organu iz stava (1) ovog člana odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja navedenih okolnosti, vratiti ličnu kartu za stranca. Organ iz stava (1) ovog člana dužan je odmah po prijemu vraćene lične karte za stranca, a najkasnije tokom istog dana, o tome obavijestiti nadležnu organizacionu jedinicu Službe.
- (6) Stranac je dužan odmah po saznanju prijaviti gubitak, uništenje ili drugačiji nestanak lične karte za stranca mjesno nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili policiji prema mjestu prebivališta, a ako se ta činjenica dogodila van BiH, najbližem DKP-u BiH.

(7) Organ kojem je prijavljena činjenica iz stava (6) ovog člana izdaje strancu potvrdu o prijavi gubitka, uništenja ili drugačijeg nestanka lične karte za stranca. Ako je stranac prijavio tu činjenicu policiji, odnosno DKP-u BiH, policija odnosno DKP BiH dužni su istog dana obavijestiti organizacionu jedinicu Službe na čijem području stranac ima prijavljeno prebivalište.

(8) Stranac je dužan ličnu kartu za stranca, koja je izgubljena, uništena ili je na drugačiji način nestala, oglasiti nevažećom u „Službenom glasniku BiH“ o svom trošku.

#### Član 95.

##### (Obaveza nošenja lične karte za strance ili dozvole boravka)

Stranac je dužan nositi i na zahtjev ovlaštenog lica Ministarstva, Službe, Granične policije, policije ili drugog nadležnog organa, kad je drugi nadležni organ na to zakonom ovlašten, dati na uvid ličnu kartu za stranca ili dozvolu boravka u BiH.

#### Odjeljak G. Otkaz boravka

#### Član 96.

##### (Razlozi za otkaz boravka)

(1) Boravak stranca u BiH otkazuje se ako:

- a) stranac ne poštuje javni poredak BiH iz člana 10. (*Obaveza poštivanja javnog poretka BiH*) ili preduzme aktivnost narušavanja sigurnosti BiH ili je član organizacije koja preduzme takvu aktivnost;
- b) stranac ugrozi interese BiH tako što na bilo koji način učestvuje u krijumčarenju naoružanja ili vojne opreme, radioaktivne ili druge opasne materije ili opojne droge, ili u nedozvoljenom prijevozu ili trgovini materijalom za proizvodnju naoružanja ili drugog sredstva za masovno uništenje, ili u proizvodnji ili posjedovanju opojne droge radi prodaje, ili je član organizacije koja na bilo koji način učestvuje u takvoj aktivnosti;
- c) organizira ili je u vezi s organiziranjem nezakonitog ulaska, boravka ili izlaska pojedinca ili grupe u ili iz BiH, ili ako organizira ili na bilo koji način učestvuje u trgovini ljudima;
- d) Služba utvrdi da je sklopljen brak iz koristi ili zasnovana vanbračna zajednica iz koristi ili da je zasnovano usvojenje iz koristi isključivo radi ulaska, odnosno boravka u BiH;
- e) Služba utvrdi da stranac koji je izdao pozivno pismo nije ispunio svoje obaveze iz pozivnog pisma, a ponovo je izdao pozivno pismo, ili pozivna pisma izdaje u neistinitu svrhu ili ih drugačije zloupotrebljava;
- f) je stranac dao pogrešne ili lažne podatke ili prikrio okolnosti važne za izdavanje odobrenja boravka;

- g) stranac odbija da provede konačnu, odnosno pravosnažnu odluku nadležnog organa u BiH;
  - h) stranac u BiH boravi protivno svrsi na osnovu koje je odobren boravak;
  - i) je ulazak ili boravak stranac ostvario na osnovu dokaza koji su pribavljeni prevarom, krivotvoreni ili protuzakonito mijenjani;
  - j) stranac u BiH obavlja djelatnost za koju je potrebna radna dozvola, a nema radnu dozvolu u BiH, ili radi na radnom mjestu ili vrsti poslova različitim od onih za koje ima radnu dozvolu ili ako obavlja djelatnost bez izdate potvrde o prijavi rada ili obavlja određenu djelatnost bez odobrenja nadležnog organa u BiH;
  - k) je prekršio ili pokušao prekršiti propise kojima se regulira prelazak državne granice BiH, bez obzira na to da li je povreda propisa nastala pri ulasku ili izlasku iz BiH;
  - l) su se uslovi na osnovu kojih je izdato odobrenje boravka izmijenili u takvoj mjeri da bi isključili svaku mogućnost izdavanja odobrenja ili stranac više ne ispunjava opšte ili posebne uslove za odobrenje ili produženje privremenog boravka;
  - m) je stranac pravosnažno osuđen za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna;
  - n) prisustvo stranca u BiH predstavlja prijetnju javnom poretku ili sigurnosti BiH;
  - o) stranac ostane bez sredstava za izdržavanje;
  - p) stranac neprekidno izbiva iz BiH duže od 180 dana za vrijeme odobrenog privremenog boravka, bez prethodnog javljanja i dostavljanja dokaza o opravdanosti izbivanja nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili se na osnovu okolnosti nedvosmisleno može utvrditi da nema namjeru povratka u BiH;
  - r) je ostao da boravi u BiH nakon isteka važnosti putne isprave; ili
  - s) Služba raspolaže informacijama nadležnih organa ili službi sigurnosti u BiH da stranac na bilo koji način učestvuje u kriminalnoj aktivnosti, a posebno organiziranom, prekograničnom ili transnacionalnom kriminalu ili je član organizacije koja planira ili na bilo koji način učestvuje u takvoj aktivnosti ili drugoj aktivnosti koja može ugroziti javnu sigurnost ili javni poredak BiH.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana privremeni boravak odobren po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja neće se otkazati ako visokoškolska ustanova prestane obavljati djelatnost pod uslovom da je stranac podnio zahtjev za upis na drugu akreditovanu visokoškolsku ustanovu u okviru ekvivalentnog studijskog programa, radi završetka studija.
- (3) Ako stranac ima odobren stalni boravak, on se može otkazati iz razloga propisanih u stavu (1) tač. a), b), c), d), f), i) ili n) ovog člana. Ako se strancu otkazuje stalni

boravak iz razloga propisanih stavom (1) tačka n) ovog člana, može mu se uz otkaz boravka izreći i mjera protjerivanja sa zabranom ulaska u BiH.

- (4) Ako je stranac zbog razloga iz stava (1) ovog člana lišen slobode ili osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora, a nije mu izrečena mjera protjerivanja, otkaz boravka počinje mu teći od trenutka prestanka razloga za lišavanje slobode ili izdržane, odnosno oproštene ili zastarjele kazne.
- (5) Ako se strancu otkazuje bezvizni ili privremeni boravak iz razloga propisanih stavom (1) tač. a), b), c), d), f), h), i), j), m), n), r) ili s) ovog člana, može mu se uz otkaz boravka izreći i mjera protjerivanja sa zabranom ulaska u BiH.
- (6) Osnovi za utvrđivanje razloga za otkaz boravka iz ovog člana mogu biti dokazi ili saznanja kojima raspolaže Služba u skladu sa svojim nadležnostima, postojanje međunarodne potjernice, pravosnažne sudske odluke ili obavještenja ili informacije nadležnih organa i službi sigurnosti u BiH.
- (7) Pored razloga iz stava (1) ovog člana, privremeni boravak odobren u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika, otkazuje se ako stranac ne postupi u skladu sa članom 74. (*Rad na osnovu plave karte i promjena poslodavca*) st. (3) i (4) ovog zakona osim ako dokaže da obavijest nije dospjela do Službe zbog razloga koji su izvan njegove kontrole ili nisu ispunjeni uslovi iz člana 72. (*Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika*) stav (1) ovog zakona.
- (8) U odluci kojom se otkazuje boravak utvrđuje se rok u kojem stranac može dobrovoljno napustiti BiH, a koji ne može biti duži od 30 dana od dana dostavljanja konačne odluke.
- (9) Prilikom određivanja roka iz stava (8) ovog člana organ koji je izdao rješenje mora uzeti u obzir vrijeme u kojem je stranac u mogućnosti da napusti BiH.

## Član 97.

### (Poseban razlog za otkaz stalnog boravka)

- (1) Strancu koji ima odobren stalni boravak u BiH daljnji boravak otkazuje se ako:
  - a) se utvrdi da stranac duže od jedne godine nije nastanjen u BiH; ili
  - b) stranac izbiva iz BiH kraće od jedne godine, ali se na osnovu okolnosti nedvosmisleno može utvrditi da nema namjeru povratka i stalnog boravka u BiH.
- (2) Strancu koji ima odobren stalni boravak u BiH kao bivši nosilac plave karte, kao i članovima njegove porodice koji su ostvarili stalni boravak u BiH na osnovu spajanja porodice sa nosiocem plave karte u BiH, stalni boravak se otkazuje ako se utvrdi da duže od dvije godine nisu nastanjeni u BiH.

## Član 98.

### (Postupak otkaza boravka)

- (1) Rješenje o otkazu boravka donosi Služba po službenoj dužnosti ili na obrazloženi prijedlog druge organizacione jedinice ili upravne organizacije u sastavu Ministarstva, sigurnosne agencije, policije ili drugog organa.
- (2) Podnosilac prijedloga iz stava (1) ovog člana mora uz prijedlog dostaviti i sve podatke i dokumentaciju relevantnu za donošenje odluke o otkazu boravka.
- (3) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.
- (4) Žalba odgađa izvršenje rješenja.
- (5) Do dana napuštanja teritorije BiH, strancu se uz potvrdu privremeno oduzimaju sve putne isprave koje može koristiti za prelazak državne granice BiH, osim ako pristane dobrovoljno napustiti BiH.

## Član 99.

### (Izvršenje rješenja o otkazu boravka)

- (1) Nakon što rješenje o otkazu boravka postane konačno, dozvolu boravka poništava nadležna organizaciona jedinica Službe. U pasoš stranca unosi se rok do kojeg stranac može dobrovoljno napustiti BiH.
- (2) Nakon što rješenje o otkazu bezviznog boravka postane konačno, otkaz boravka upisuje se u pasoš stranca kao i rok do kojeg stranac može dobrovoljno napustiti BiH. Ako stranac nema pasoš, sačinjava se službena zabilješka.
- (3) Granična policija dužna je činjenicu da je stranac napustio teritoriju BiH odmah evidentirati u Centralnu bazu podatka o strancima ili o tome na drugi način obavijestiti Službu.

## Odjeljak H. Prijava boravka stranaca

## Član 100.

### (Boravište i prebivalište stranca)

- (1) Boravište stranca je mjesto u kojem stranac boravi po osnovu vize, bezviznog boravka ili privremenog boravka.
- (2) Prebivalište stranca je mjesto u kojem se stranac s odobrenim stalnim boravkom u BiH nastanio s namjerom da u njemu stalno živi.



## Član 101.

### (Obaveza prijave boravišta i prebivališta stranca)

- (1) Stranac kojem je odobren privremeni boravak dužan je prijaviti i odjaviti boravište, kao i promjenu adrese stanovanja, a stranac kojem je odobren stalni boravak i prebivalište.
- (2) Prijave i odjave iz stava (1) ovog člana podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Službe ili policiji.
- (3) Kada je prijava ili odjava iz stava (1) ovog člana ili iz člana 103. (*Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca*) stav (1) ovog zakona podnesena policiji, policija je dužna kopiju prijave dostaviti nadležnoj organizacionoj jedinici Službe u roku od 24 sata od prijema prijave. Po sticanju tehničkih uslova policija dostavlja prijavu ili odjavu Službi elektronskim putem, a o čemu odluku donosi Ministarstvo na prijedlog Službe.

## Član 102.

### (Rokovi za prijavu i odjavu boravišta i prebivališta stranca)

- (1) Stranac kojem je odobren stalni boravak dužan je prijaviti svoje prebivalište i promjenu adrese stanovanja u mjestu prebivališta u roku od osam dana od dana prijema odluke o odobrenju stalnog boravka, odnosno od dana dolaska u mjesto prebivališta, odnosno od dana promjene adrese stanovanja.
- (2) Stranac kojem je odobren privremeni boravak dužan je prijaviti svoje boravište i promjenu adrese stanovanja u roku od 48 sati od dana prijema dozvole boravka, odnosno od dana dolaska u mjesto boravka, odnosno od dana promjene adrese stanovanja, osim kad je ovim zakonom propisan duži rok za određene kategorije stranaca.
- (3) Stranac iz st. (1) i (2) ovog člana, koji dobrovoljno napušta BiH bez namjere povratka, dužan je odjaviti svoje prebivalište, odnosno boravište.

## Član 103.

### (Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca)

- (1) Pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja dužna su nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili policije prijaviti boravište stranca najkasnije u roku od 12 sati od trenutka pružanja usluge smještaja strancu.
- (2) Pravna i fizička lica iz stava (1) ovog člana dužna su voditi evidenciju o strancima (u daljnjem tekstu: knjiga stranaca) kojima pružaju uslugu smještaja. Ta lica obavezna su čuvati knjige stranaca najmanje tri godine od dana zaključenja knjige i ovlaštenom službenom licu Službe, Granične policije ili policije dati na uvid knjigu stranaca.

Knjiga stranaca ovjerava se u nadležnoj organizacionoj jedinici Službe po mjestu prebivališta, odnosno poslovnog sjedišta davaoca usluge smještaja strancima.

- (3) Po sticanju tehničkih uslova knjiga stranaca iz stava (2) ovog člana se može voditi u elektronskom obliku.
- (4) Stranac iz stava (3) ovog člana dužan je raspolagati dokazom da je izvršio prijavu svog boravka.
- (5) Stranac koji ne koristi usluge smještaja pravnih i fizičkih lica iz stava (1) ovog člana ili fizičko lice kod kojeg je stranac u posjeti dužni su nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili policije prijaviti boravak stranca u BiH u roku od 48 sati od ulaska stranca u BiH ako će stranac u BiH boraviti duže od tri dana.
- (6) Prijavu adrese boravišta stranaca koji su smješteni u centru za prihvat i smještaj tražilaca azila, centru za smještaj žrtava trgovine ljudima, nevladinoj organizaciji koja ima potpisan protokol o saradnji sa Službom ili drugoj ustanovi specijaliziranoj za prihvat stranaca koja nije u nadležnosti Službe, te stranaca koji su smješteni u zatvoru ili pritvoru, nadležna institucija ili pravno lice vrši Službi u roku od 12 sati od trenutka smještaja.
- (7) Prijavu adrese boravišta stranaca koji su smješteni u imigracioni centar ili drugu specijalizovanu ustanovu za smještaj stranaca koja je u nadležnosti Službe, vrši Služba.

#### **Član 104.**

##### **(Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima odobrenja boravka te boravišta i prebivališta stranaca)**

(1) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja Službe, donosi podzakonski propis kojim se propisuju dokazi koji se dostavljaju uz zahtjev za odobrenje boravka, detaljnije uređuje izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole boravka, izgled i sadržaj potvrde o podnesenom zahtjevu za boravak, postupanje prilikom odobrenja boravka i izdavanja dozvole boravka, forma, izgled i sadržaj dozvole boravka, forma, izgled, sadržaj, rok važenja, postupanje prilikom izdavanja potvrde o identitetu, izgled i sadržaj potvrde o prijavi rada, postupanje prilikom izdavanja potvrde o prijavi rada, forma, izgled i sadržaj lične karte za stranca i postupanje prilikom izdavanja lične karte za stranca, postupanje prilikom otkaza boravka, prilikom prijava i odjava boravišta i prebivališta, izgled, sadržaj knjige stranaca i postupanje prilikom ovjere knjige stranaca, kao i druga pitanja značajna za boravak i kretanje stranaca u BiH. Tehničke specifikacije naljepnice dozvole boravka označavaju se odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa propisima iz oblasti zaštite tajnih podataka.

(2) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja Službe, donosi podzakonski propis kojim se uređuju pravila i standardi u postupanju, kao i druga pitanja u vezi s prihvatom žrtava trgovine ljudima, njihovog oporavka i povratka.

(3) Vijeće ministara, na prijedlog MCP-a, donosi podzakonski propis kojim se utvrđuje godišnja kvota radnih dozvola, najkasnije do 31. decembra tekuće godine za sljedeću godinu.

(4) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja Službe, po sticanju tehničkih uslova, donosi podzakonski propis kojim se uređuje izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole boravka, postupanje prilikom odobrenja boravka i izdavanja dozvole boravka, forma, izgled i sadržaj dozvole boravka s biometrijskim podacima stranca.

(5) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja Službe, po sticanju tehničkih uslova, donosi odluku kojom će se naljepnica o odobrenju boravka zamijeniti boravišnom dozvolom kao posebnim dokumentom s biometrijskim podacima stranca.

(6) Ako se pokaže potrebnim, MCP može, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva, donijeti podzakonski propis kojim se uređuje izrada i ažuriranje spiska naučnoistraživačkih organizacija u BiH i način njegove dostupnosti.

## **POGLAVLJE V. UDALJENJE STRANCA IZ BiH**

### **Odjeljak A. Protjerivanje**

#### **Član 105.**

##### **(Mjera protjerivanja)**

- (1) Protjerivanje je mjera kojom se strancu nalaže izlazak iz BiH i zabranjuje ulazak i boravak u BiH u određenom vremenskom periodu koji ne može biti kraći od jedne ni duži od pet godina.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, period zabrane ulaska i boravka u BiH može biti duži od pet godina kada to zahtijevaju razlozi zaštite sigurnosti BiH, javnog poretka, javnog reda i mira.
- (3) Period zabrane ulaska i boravka iz stava (1) ovog člana može, na zahtjev stranca, biti skraćen ili zabrana ulaska ukinuta u slučaju kada su ispunjeni sljedeći uslovi:
  - a) kada je strancu mjera protjerivanja izrečena prvi put,
  - b) kada je stranac dobrovoljno napustio BiH i snosio sve troškove vezane za proceduru povratka u državu uobičajenog mjesta boravka i
  - c) kada je po izrečenoj mjeri protjerivanja boravio izvan BiH najmanje 180 dana.
- (4) Period zabrane ulaska i boravka iz st. (1) i (2) može se produžiti ako:
  - a) je stranac prethodno već bio protjeran iz BiH;
  - b) je stranac ušao u BiH tokom trajanja zabrane ulaska; ili
  - c) stranac u trenutku prestanka zabrane ulaska u BiH još uvijek predstavlja prijetnju javnom poretku ili sigurnosti ili međunarodnim odnosima BiH.
- (5) Donošenjem rješenja o produženju perioda zabrane ulaska i boravka iz stava (4) ovog člana ukida se prethodno rješenje kojim je određen period zabrane ulaska i boravka.

- (6) Period zabrane ulaska računa se od dana napuštanja BiH.
- (7) Rješenje o protjerivanju stranca iz BiH, sa zabranom ulaska i boravka u BiH, donosi Služba po službenoj dužnosti ili na obrazloženi prijedlog druge organizacione jedinice Ministarstva, organa za provođenje zakona ili drugog organa.
- (8) Protiv rješenja Službe o protjerivanju i rješenja o produženju perioda zabrane ulaska žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja. Ako je rješenje o protjerivanju doneseno iz razloga propisanog u članu 106. (*Razlozi za izricanje mjere protjerivanja*) stav (1) tačka k) ovog zakona, rok za žalbu je 24 sata od dostavljanja rješenja.
- (9) Žalba odgađa izvršenje rješenja.
- (10) Ministarstvo donosi rješenje po žalbi u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.
- (11) Strancu se do okončanja postupka, uz potvrdu, privremeno oduzimaju putne isprave koje može koristiti za prelazak državne granice BiH, osim ako pristane dobrovoljno napustiti BiH prije okončanja postupka.
- (12) Zabranjeno je kolektivno protjerivanje stranaca. Mjera protjerivanja može se izreći samo u pojedinačnom slučaju.
- (13) Ako se u postupku utvrđivanja identiteta utvrdi da je stvarni identitet stranca drugačiji od navoda o identitetu koje je stranac dao u postupku donošenja rješenja o protjerivanju, Služba po službenoj dužnosti mijenja rješenje o protjerivanju u dijelu koji se odnosi na identitet stranca. Protiv ovog rješenja žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od osam dana od dostavljanja rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
- (14) Odluku o zahtjevu za skraćenje ili ukidanje perioda zabrane ulaska iz stava (3) ovog člana donosi Služba na zahtjev stranca. Protiv ove odluke žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja.
- (15) Ako je prisustvo stranca u BiH neophodno radi vođenja istražnog ili sudskog postupka, strancu se može odobriti ulazak i boravak u BiH za vrijeme trajanja zabrane ulaska i boravka uz odobrenje Službe koje Služba dostavlja Graničnoj policiji i evidentira u Centralnoj bazi podataka o strancima.

#### **Član 106.**

##### **(Razlozi za izricanje mjere protjerivanja)**

- (1) Strancu može biti izrečena mjera protjerivanja iz BiH ako:
  - a) je u BiH ušao nezakonito;
  - b) je ostao u BiH nakon isteka roka važenja vize ili dozvole boravka ili nakon isteka važenja bezviznog boravka;

- c) je pokušao prekršiti ili prekršio propise o prelasku državne granice pri izlasku iz BiH;
  - d) je viza poništena ili ukinuta, a stranac u roku određenom za dobrovoljno napuštanje nije napustio BiH u skladu s ovim zakonom;
  - e) mu je zahtjev za odobrenje boravka odbijen ili mu je otkazan boravak, a u roku određenom za dobrovoljno napuštanje nije napustio BiH u skladu s ovim zakonom;
  - f) je u BiH ostao nakon prestanka važenja izbjegličkog statusa, supsidijarne zaštite ili privremene zaštite ili nakon što je zahtjev za azil odbijen ili obustavljen izvršnom odlukom, a nije ostvario pravo na boravak u skladu s ovim zakonom;
  - g) je odluka o oduzimanju ili otpustu iz državljanstva BiH ili poništenju upisa u knjigu državljana postala pravosnažna, a nije ostvario pravo na boravak u skladu s ovim zakonom;
  - h) je pravosnažno osuđen za krivično djelo s obilježjem trgovine opojnom drogom, oružjem, ljudima, krijumčarenja ljudi, terorizma, pranja novca, ili bilo kojeg oblika organiziranog, prekograničnog ili transnacionalnog kriminala;
  - i) je pravosnažno osuđen za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna;
  - j) prisustvo stranca predstavlja prijetnju javnom poretku ili sigurnosti BiH;
  - k) je prihvaćen po osnovu međunarodnog sporazuma o saradnji u predaji i prihvatu lica čiji je boravak nezakonit, a nema odobren boravak u BiH;
  - l) je ostao da boravi u BiH nakon isteka važenja putne isprave;
  - m) je registriran kao višestruki počinitelj prekršaja na teritoriji BiH;
  - n) se njegov identitet ne može utvrditi i ne može dokazati zakonitost svog boravka u BiH, ili
  - o) Služba raspolaže informacijama nadležnih organa ili službi sigurnosti u BiH da stranac na bilo koji način učestvuje u kriminalnoj aktivnosti, a posebno organiziranom, prekograničnom ili transnacionalnom kriminalu ili je član organizacije koja planira ili na bilo koji način učestvuje u takvoj aktivnosti ili drugoj aktivnosti koja može ugroziti javnu sigurnost ili javni poredak BiH.
- (2) Prilikom odlučivanja da li će strancu izreći mjeru protjerivanja iz BiH, kao i prilikom donošenja odluke o dužini trajanja zabrane ulaska, Služba je dužna s naročitom pažnjom ocijeniti sve dokaze i utvrditi sve okolnosti i činjenice bitne za donošenje odluke, kao i stepen integriteta u BiH, a u skladu s principima zakona kojim se uređuje oblast upravnog postupka BiH.

- (3) U slučaju iz stava (1) tač. c), d), e), h) i i) ovoga člana, rješenje o protjerivanju može se donijeti po skraćenom postupku.
- (4) U slučaju nezakonitog boravka stranca u BiH, Služba može, umjesto izricanja mjere protjerivanja, izdati nalog za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH.
- (5) Nalog iz stava (4) ovog člana izdaje se u svrhu prelaska državne granice, uz prethodno pribavljenu izjavu stranca kojom potvrđuje namjeru dobrovoljnog napuštanja BiH i dokaze kojima stranac potvrđuje izjavu.
- (6) U nalogu iz stava (4) ovog člana navodi se rok za dobrovoljno napuštanje BiH koji ne može biti kraći od sedam ni duži od 30 dana. Izuzetno, ako postoje ozbiljni razlozi humanitarne prirode, rok za dobrovoljno napuštanje BiH može biti duži od 30 dana.
- (7) Nalog za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH iz stava (4) ovog člana neće se izdati strancu ako postoji opasnost od bijega ili stranac predstavlja opasnost za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH.
- (8) Strancu, koji u roku određenom u nalogu za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH iz stava (6) ovog člana ne napusti BiH, donosi se rješenje o protjerivanju u skladu s članom 105. (*Mjera protjerivanja*) ovog zakona.
- (9) Protiv naloga iz stava (4) ovog člana nije dozvoljena žalba, ali se može pobijati u žalbi na rješenje o protjerivanju koje se donosi u skladu sa stavom (8) ovog člana.

#### **Član 107.**

##### **(Dobrovoljno izvršenje rješenja o protjerivanju)**

- (1) Rješenjem o protjerivanju može se odrediti rok za dobrovoljno izvršenje rješenja koji ne može biti kraći od sedam ni duži od 30 dana.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, ako postoje naročito opravdani razlozi, rok za dobrovoljno izvršenje rješenja može se produžiti, prema posebnim okolnostima svakog pojedinog slučaja kao što su dužina boravka, djeca koja pohađaju školu i postojanje porodičnih i društvenih veza.
- (3) Rok za dobrovoljno izvršenje rješenja iz stava (1) ovog člana ne mora biti određen ili može biti kraći od sedam dana ako postoji opasnost od bijega ili stranac predstavlja opasnost za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH.
- (4) Stranac kojem je izrečena mjera protjerivanja dužan se prilikom napuštanja BiH prijaviti službenom licu Granične policije.
- (5) Granična policija dužna je činjenicu napuštanja BiH unijeti u pasoš stranca otiskivanjem izlaznog štambilja. Ako stranac nema pasoš, o toj se činjenici sačinjava službena zabilješka, a strancu se izdaje potvrda da je napustio BiH.
- (6) Granična policija dužna je činjenicu da je stranac napustio BiH odmah evidentirati u Centralnu bazu podatka o strancima ili o tome na drugi način obavijestiti Službu.

- (7) U slučaju da stranac dobrovoljno ne napusti BiH u roku za dobrovoljno izvršenje rješenja, konačno rješenje o protjerivanju izvršava Služba preduzimanjem mjera za prisilno udaljenje stranca iz BiH, po potrebi uz saradnju drugih organizacionih jedinica Ministarstva, Granične policije ili policije. Druge organizacione jedinice Ministarstva, Granična policija i policija dužni su Službi pružiti pomoć na njen zahtjev.

#### **Član 108.**

##### **(Posebni slučajevi protjerivanja)**

- (1) Vijeće ministara može izuzetno, na obrazloženi prijedlog Ministarstva, Službe, druge organizacione jedinice Ministarstva ili policije, rješavajući u pojedinačnom slučaju, donijeti odluku o protjerivanju stranca iz BiH s trajnom zabranom ulaska u BiH, ako ocijeni da je protjerivanje nužno u interesu javnog poretka ili se zasniva na razlozima sigurnosti BiH, u skladu s članom 1. stav 2. Protokola broj 7 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda izmijenjenog Protokolom broj 11.
- (2) Odluka iz stava (1) ovog člana ne može se izvršiti suprotno odredbama člana 109. (*Princip zabrane vraćanja*) stava (2) ovog zakona.

#### **Odjeljak B. Zaštita stranaca**

#### **Član 109.**

##### **(Princip zabrane vraćanja)**

- (1) Stranac neće biti prisilno udaljen ili vraćen u zemlju gdje bi mu život ili sloboda bili ugroženi zbog njegove rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili zbog političkog mišljenja. Stranac neće biti prisilno udaljen ili vraćen u zemlju u kojoj nije zaštićen od slanja na takvu teritoriju.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, stranac koji se iz opravdanih razloga smatra opasnim za sigurnost BiH ili je pravosnažno osuđen za teško krivično djelo i predstavlja opasnost za BiH može se prisilno udaljiti ili vratiti u drugu državu, izuzev ako bi time bio izložen stvarnom riziku da bude podvrgnut smrtnoj kazni ili pogubljenju, mučenju, nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. Stranac neće biti prisilno udaljen ili vraćen u zemlju u kojoj nije zaštićen od slanja na takvu teritoriju.

#### **Član 110.**

##### **(Postupanje u slučaju pozivanja na zaštitu)**

- (1) Kada se stranac pozove na razloge iz člana 109. (*Princip zabrane vraćanja*) ovog zakona, organ pred kojim je izjava data upućuje stranca Službi u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast azila u BiH, radi iskazivanja namjere podnošenja zahtjeva za azil.

- (2) Služba izdaje strancu potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil i određuje pravac kretanja i rok koji je potreban da bi stranac lično podnio zahtjev za azil Ministarstvu u sjedištu. Ta potvrda smatra se pravom na ostanak za rok određen potvrdom.
- (3) Služba bez odgađanja dostavlja organu nadležnom za poslove azila primjerak potvrde o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil s dokumentacijom koja je propisana zakonom kojim se uređuje oblast azila u BiH.
- (4) Rješenje o protjerivanju može se izvršiti tek kad negativna odluka po zahtjevu za azil postane izvršna.
- (5) Strancu čiji je zahtjev za azil pravosnažno odbijen ili mu je ukinut dodijeljeni izbjeglički status, odnosno status supsidijarne zaštite, a za koga se u postupku utvrdi da ne može biti udaljen iz razloga propisanih principom zabrane vraćanja iz člana 109. (*Princip zabrane vraćanja*) stav (2) ovog zakona, Služba, na zahtjev stranca, a na osnovu preporuke organa nadležnog za poslove azila, izdaje potvrdu o ostanku kojom se strancu dozvoljava ostanak u BiH dok se ne osiguraju uslovi za povratak i služi mu kao identifikacioni dokument.
- (6) Potvrda iz stava (5) ovog člana izdaje se na period najduže do jedne godine i može se produžavati na zahtjev stranca pod uslovima pod kojima je izdata i uz preporuku organa nadležnog za poslove azila.
- (7) Protiv potvrde iz st. (5) i (6) ovog člana nije dozvoljena žalba niti se može pokrenuti upravni spor.
- (8) Strancu iz stava (5) ovog člana, za kojeg je utvrđeno da predstavlja prijetnju za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH, Služba može odrediti stavljanje pod nadzor u skladu s ovim zakonom.
- (9) Služba, u saradnji s Ministarstvom, drugim ministarstvima i Vijećem ministara, preduzima sve neophodne radnje u skladu sa zakonom, ostalim propisima BiH i međunarodnim pravom u vezi s rješavanjem konačnog statusa stranca iz stava (5) ovog člana.
- (10) Potvrda iz st. (5) i (6) ovog člana prestaje da važi osiguranjem uslova za povratak.
- (11) Stranac kojem je izdata potvrda iz stava (5) ovog člana, u slučaju potrebe, ima pravo na smještaj, ishranu i pristup zdravstvenoj zaštiti, o čemu u svakom pojedinačnom slučaju odlučuje i pristup pravima obezbjeđuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

## Član 111.

### (Isključenje primjene sankcija za nezakonit ulazak u BiH)

Prema strancu koji dolazi direktno s teritorije na kojoj mu je bio ugrožen život ili sloboda ne primjenjuju se sankcije zbog nezakonitog ulaska ili prisustva u BiH, pod uslovom da se bez



odgađanja prijavi nadležnom organu i iskaže namjeru podnošenja zahtjeva za azil i izloži valjane razloge za nezakonit ulazak ili prisustvo u BiH.

### **Odjeljak C. Prisilno udaljenje stranca iz BiH**

#### **Član 112.**

##### **(Zaključak o dozvoli izvršenja rješenja o protjerivanju)**

- (1) Stranac se može prisilno udaljiti iz BiH.
- (2) Služba izvršava prisilno udaljenje stranca iz BiH po službenoj dužnosti, na osnovu zaključka o dozvoli izvršenja.
- (3) Kad rješenje o protjerivanju postane izvršno, Služba donosi zaključak o dozvoli izvršenja bez odgađanja, a najkasnije u roku od sedam dana od dana kada su osigurani uslovi za prisilno udaljenje stranca iz BiH.
- (4) Zaključkom o dozvoli izvršenja utvrđuje se da je rješenje o protjerivanju postalo izvršno i određuje način i vrijeme izvršenja, te država u koju se stranac vraća.
- (5) Protiv zaključka o dozvoli izvršenja žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostavljanja zaključka.
- (6) Žalba ne odgađa započeto izvršenje.
- (7) Na zahtjev Službe, policija i drugi organi za provođenje zakona u BiH dužni su Službi pružiti pomoć u izvršenju zaključka o dozvoli izvršenja.

#### **Član 113.**

##### **(Neizvršavanje prisilnog udaljenja)**

- (1) Ako je protiv stranca pokrenut sudski postupak, rješenje o protjerivanju ne može se izvršiti prije nego što se predmet pravosnažno okonča.
- (2) Ako je stranac pravosnažno osuđen na kaznu zatvora, rješenje o protjerivanju ne može se izvršiti prije nego što stranac izdrži kaznu zatvora, osim ako mu je izrečena uslovna osuda ili je kazna zastarjela, ili je na uslovnom otpustu.
- (3) Iako postoje uslovi za prisilno udaljenje stranca propisani ovim zakonom, prisilno udaljenje ne mora se izvršiti ako je to u interesu provođenja sudskog postupka, pogotovo ako se u postupku pojavljuje kao žrtva trgovine ljudima, ili drugog oblika organiziranog, prekograničnog ili transnacionalnog kriminala i saraduje s organima vlasti u pogledu otkrivanja krivičnog djela ili počinioca.
- (4) Prisilnom udaljenju stranca iz BiH neće se pristupiti ako stranac odluči napustiti BiH u roku određenom za dobrovoljno napuštanje, samostalno ili uz pomoć međunarodnih vladinih ili nevladinih organizacija, i za to pruži odgovarajuću garanciju.

- (5) Ako postoje opravdani razlozi, Služba može odobriti odgađanje izvršenja mjere protjerivanja zbog:
- a) nemogućnosti prijevoza lica zbog naročito teškog fizičkog ili mentalnog stanja u kojem se nalazi;
  - b) tehničkih razloga, kao što su nedostatak odgovarajućeg prijevoznog sredstva ili zbog nedostatka identifikacionih podataka ili drugih teškoća koje onemogućavaju udaljenje stranca na human način;
  - c) nedostatka garancije da će maloljetnik bez pratnje imati osiguran prijem od člana porodice, zakonskog staratelja ili drugog ovlaštenog lica u zemlji u koju se vraća; ili
  - d) iz drugih opravdanih razloga koje u svakom pojedinačnom slučaju cijeni Služba.
- (6) Strancu iz stava (5) ovog člana Služba izdaje potvrdu kojom se odobrava odgađanje izvršenja rješenja o protjerivanju.
- (7) Odgađanje izvršenja mjere protjerivanja prestaje važiti čim prestanu postojati razlozi zbog kojih je odgađanje odobreno.

#### Član 114.

##### (Država vraćanja)

- (1) Ako izvršenje odluke ne podliježe ograničenjima iz člana 109. (*Princip zabrane vraćanja*) ovog zakona, stranac koji se prisilno udaljuje upućuje se u državu porijekla, odnosno uobičajenog boravka ili u državu iz koje je došao u BiH ili u državu koja ga prihvata.
- (2) Strancu se saopćava u koju državu se upućuje.

#### Član 115.

##### (Plaćanje troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor)

- (1) Stranac je dužan platiti troškove svog vraćanja do mjesta u koje se upućuje.
- (2) Ako se utvrdi da stranac nema potrebna finansijska sredstva za plaćanje troškova vraćanja do mjesta u koje se upućuje, troškove vraćanja plaćaju:
- a) lice koje je izdalo pozivno pismo u svrhu ulaska stranca u BiH,
  - b) fizičko ili pravno lice koje je stranca zaposlilo iako nije imao odgovarajuću radnu dozvolu,
  - c) fizičko ili pravno lice koje je stranca zaposlilo po izdatoj radnoj dozvoli,
  - d) banka koja je dala garanciju na sredstva bezgotovinskog plaćanja,

- e) turistička organizacija ili udruženje koje je izdalo vaučer, odnosno organizator turističkog ili sličnog putovanja,
  - f) fizičko ili pravno lice koje je strancu pomoglo ili pokušalo pomoći da nezakonito pređe granicu, tranzitira ili boravi u BiH,
  - g) prijevoznik koji je stranca dovezao u BiH,
  - h) pravno ili fizičko lice koje je dalo izjavu da će snositi troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i/ili povratka,
  - i) BiH.
- (3) Radi osiguranja udaljenja stranca iz BiH, a u skladu s članom 118. (*Određivanje nadzora*) ovog zakona, do napuštanja BiH stranac se može staviti pod nadzor. Sve troškove vezane za realizaciju nadzora snosi stranac koji se stavlja pod nadzor. Ako se utvrdi da stranac nema potrebna finansijska sredstva za plaćanje troškova stavljanja pod nadzor, te troškove snose subjekti iz stava (2) ovog člana.
- (4) Nosioca troškova iz st. (1) i (3) ovog člana i iznos troškova rješenjem utvrđuje Služba po službenoj dužnosti. Protiv rješenja Službe žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.
- (5) Novčana sredstva koja su privremeno oduzeta od stranca koriste se za podmirenje troškova iz st. (1) i (3) ovog člana, te se deponuju u Službi do pravosnažnosti rješenja iz stava (4) ovog člana.
- (6) Ako ni stranac iz stava (1) ni subjekti iz stava (2) tač. a) do h) ovog člana ne mogu platiti troškove vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor, ti se troškovi podmiruju na teret budžeta BiH angažiranjem sredstava za posebne namjene. Tako se može postupiti i kad je to potrebno zbog ekonomičnosti postupka udaljenja stranca iz zemlje.
- (7) U slučaju iz stava (6) ovog člana, Služba potražuje isplatu troškova iz st. (1) i (3) ovog člana od subjekata iz stava (2) tač. a) do h) ovog člana u odgovarajućem postupku.

## Član 116.

### (Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima udaljenja stranca)

- (1) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja Službe, donosi podzakonski propis kojim se uređuje postupanje kod udaljenja stranca iz BiH, izgled i sadržaj potvrde kojom se odobrava odgađanje izvršenja mjere protjerivanja, postupanje kod skraćanja, ukidanja i produženja perioda zabrane ulaska i boravka, izgled i sadržaj potvrde o ostanku iz člana 110. (*Postupanje u slučaju pozivanja na zaštitu*) stav (5) ovog zakona, te druga pitanja u vezi s udaljenjem stranaca.
- (2) Vijeće ministara, po prijedlogu Službe upućenom preko Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva finansija i trezora BiH, donosi podzakonski propis kojim se detaljnije uređuju način i postupanje za pokriće troškova vraćanja i troškova stavljanja pod nadzor.

## **POGLAVLJE VI. PRIHVAT STRANACA I NADZOR**

### **Odjeljak A. Specijalizirane ustanove za prihvata stranaca**

#### **Član 117.**

##### **(Organizacija ustanova)**

- (1) Radi provođenja ovog zakona osnivaju se imigracioni centri, centri za smještaj žrtava trgovine ljudima, kao i druge ustanove specijalizirane za prihvata stranaca.
- (2) Imigracioni centri su specijalizirane ustanove za prihvata i smještaj stranaca koji su stavljeni pod nadzor. Imigracioni centri uspostavljaju se kao organizacione jedinice Službe izvan njenog sjedišta.
- (3) Specijalizirane ustanove za prihvata stranaca moraju ispunjavati zahtjeve koji proizilaze iz Ustava Bosne i Hercegovine i međunarodnih standarda za postupanje s korisnicima specijaliziranih ustanova.
- (4) Nadzor nad radom specijaliziranih ustanova za prihvata stranaca provodi Ministarstvo.

### **Odjeljak B. Stavljanje stranca pod nadzor**

#### **Član 118.**

##### **(Određivanje nadzora)**

- (1) Nadzor nad strancem, do njegovog napuštanja BiH, provodi se:
  - a) ograničenjem kretanja na određeno područje ili mjesto, uz obavezu javljanja organizacionoj jedinici Službe ili policiji, odnosno blažom mjerom nadzora; ili
  - b) smještanjem u specijaliziranu ustanovu za prihvata stranaca, odnosno imigracioni centar.
- (2) Strancu se može odrediti stavljanje pod nadzor ograničenjem kretanja na određeno područje ili mjesto uz obavezu javljanja organizacionoj jedinici Službe ili policiji:
  - a) radi osiguranja izvršenja rješenja o protjerivanju, u slučaju da mu je otkazan boravak u BiH ili u drugom slučaju kad mu je izrečena mjera protjerivanja;
  - b) radi osiguranja da će napustiti zemlju kad mu je zahtjev za odobrenje boravka odbijen, a nije napustio BiH;
  - c) radi osiguranja udaljenja stranca iz zemlje;
  - d) kad Služba odobri odgađanje izvršenja mjere protjerivanja;
  - e) ako postoje osnovi sumnje da bi slobodno i neograničeno kretanje stranca moglo ugroziti javni poredak, javni red i mir ili sigurnost ili međunarodne odnose BiH ili

predstavljati prijetnju javnom zdravlju u BiH, odnosno ako je utvrđeno da predstavlja prijetnju za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH;

- f) kad postoji sumnja u istinitost navoda stranca o njegovom identitetu ili se inače identitet stranca ne može utvrditi ni u roku od šest sati od dovođenja u službene prostorije;
- g) kad je stranac prihvaćen na osnovu međunarodnog sporazuma o saradnji u predaji i prihvatu lica čiji je boravak nezakonit;
- h) u drugim slučajevima propisanim ovim zakonom.

(3) Strancu se određuje stavljanje pod nadzor smještanjem u imigracioni centar:

- a) ako postoje osnovi sumnje da bi nakon donošenja rješenja o protjerivanju slobodno i neograničeno kretanje stranca moglo ugroziti javni poredak, javni red i mir ili sigurnost ili međunarodne odnose BiH ili predstavljati prijetnju javnom zdravlju u BiH, odnosno ako je utvrđeno da predstavlja prijetnju za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH;
- b) radi osiguranja izvršenja rješenja o protjerivanju ili u drugom slučaju kad mu je izrečena mjera protjerivanja, ako postoje osnovi sumnje da će stranac pobjeći ili na drugi način onemogućiti izvršenje odluka; ili
- c) kad postoji sumnja u istinitost navoda stranca o njegovom identitetu, a izrečena mu je mjera protjerivanja.

(4) Ako je strancu koji izrazi namjeru podnošenja zahtjeva za azil ili koji podnese zahtjev za azil već određeno stavljanje pod nadzor smještanjem u imigracioni centar, činjenica pozivanja na azil ne utiče na određivanje ni na izvršenje nadzora.

(5) Stranac kojem je izrečena mjera nadzora smještanjem u imigracioni centar iz stava (3) ovog člana, može se privremeno smjestiti u druge ustanove specijalizovane za prihvatanje stranaca, dok se ne obezbijede uslovi za njegov smještaj u imigracioni centar ili uslovi za povratak.

(6) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon dostavljenog mišljenja Službe da postoje potrebni uslovi, donosi odluku kojom se određuje specijalizovana ustanova i početak primjene stava (5) ovog člana.

## Član 119.

### (Period određivanja i produženje nadzora)

- (1) Stranac ostaje pod nadzorom do trenutka dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja iz BiH ili toliko dugo koliko je potrebno za izvršenje svrhe nadzora, odnosno dok se razlozi koji su bili osnov za stavljanje stranca pod nadzor bitno ne izmijene, ali najduže do roka određenog rješenjem o stavljanju pod nadzor, odnosno rješenjem o produženju nadzora.
- (2) Strancu se rješenjem određuje nadzor ograničenjem kretanja na određeno područje ili mjesto uz obavezu javljanja organizacionoj jedinici Službe ili policiji do trenutka

dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja iz BiH, odnosno dok se razlozi koji su bili osnov za stavljanje stranca pod nadzor bitno ne izmijene.

- (3) Strancu se rješenjem određuje nadzor smještanjem u imigracioni centar na period najduže do 90 dana.
- (4) Po protoku roka iz stava (3) ovog člana, a ako i dalje postoje razlozi iz člana 118. (*Određivanje nadzora*) stav (3) ovog zakona iz kojih je strancu određen nadzor, strancu se može produžiti nadzor svaki put najviše do 90 dana, tako da ukupno trajanje nadzora u imigracionom centru ne može trajati duže od 180 dana.
- (5) Izuzetno od stava (4) ovog člana, u slučaju nedostatka saradnje stranca u postupku udaljenja ili kašnjenja u pribavljanju potrebnih dokumenata iz države u koju se stranac vraća, trajanje nadzora može se produžiti i na period duži od 180 dana.
- (6) Ukupno trajanje nadzora u imigracionom centru ne može biti duže od 18 mjeseci u kontinuitetu.
- (7) Ako stranca nije moguće udaljiti iz BiH u roku iz stava (6) ovog člana, može mu se odrediti nadzor ograničenjem kretanja na određeno područje ili mjesto uz obavezu javljanja organizacionoj jedinici Službe ili policiji.
- (8) Rješenje o određivanju nadzora iz st. (2), (3) i (7) ovog člana, rješenje o produženju nadzora iz stava (4) ovog člana i rješenje o o izuzetnom produženju nadzora iz st. (5) i (6) ovog člana donosi Služba. Rješenje o produženju nadzora i rješenje o izuzetnom produženju nadzora donose se 15 dana prije isteka prethodno određenog nadzora.
- (9) Služba može donijeti rješenje o ukidanju rješenja o smještanju stranca u imigracioni centar i odrediti nadzor ograničenjem kretanja na određeno područje ili mjesto uz obavezu javljanja organizacionoj jedinici Službe ili policiji, ako se i ovom mjerom može postići svrha nadzora.
- (10) Služba može donijeti rješenje o ukidanju rješenja o ograničenju kretanja na određeno područje ili mjesto i odrediti nadzor smještanjem stranca u imigracioni centar, ako stranac ne poštuje obaveze iz rješenja iz člana 120. (*Rješenje o stavljanju stranca pod nadzor i pravni lijekovi*) stav (2) ovog zakona, ili se obezbijede uslovi za udaljenje stranca iz BiH, ako se ovom mjerom može postići svrha nadzora.
- (11) Za vrijeme trajanja nadzora Služba preduzima sve neophodne mjere da se trajanje nadzora svede na najkraće moguće vrijeme.
- (12) Strancu se, uz potvrdu, privremeno oduzimaju sve putne isprave koje može koristiti za prelazak državne granice BiH, osim ako pristane dobrovoljno napustiti BiH.
- (13) Ograničenje kretanja određeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast azila u BiH ne uračunava se u ukupno trajanje nadzora iz stava (6) ovog člana.

## Član 120.

### (Rješenje o stavljanju stranca pod nadzor i pravni lijekovi)

- (1) Nadzor iz člana 118. (*Određivanje nadzora*) stav (1) ovog zakona određuje se rješenjem o stavljanju stranca pod nadzor koje donosi Služba i uručuje ga strancu istovremeno sa izvršenjem rješenja.
- (2) Rješenje iz člana 118. (*Određivanje nadzora*) stav (2) ovog zakona sadrži: odluku o ograničenju kretanja stranca na određeno područje ili mjesto s adresom stanovanja, pravni osnov, obavezu javljanja organizacionoj jedinici Službe ili policije i druge pojedinosti bitne za ostvarivanje svrhe nadzora.
- (3) Rješenje iz člana 118. (*Određivanje nadzora*) stav (3) ovog zakona sadrži: odluku o stavljanju stranca pod nadzor smještanjem u imigracioni centar, pravni osnov, dan, sat i vrijeme smještanja, rok trajanja nadzora i druge pojedinosti bitne za ostvarivanje svrhe nadzora.
- (4) Protiv rješenja o stavljanju stranca pod nadzor ograničenjem kretanja na određeno područje ili mjesto iz stava (2) ovog člana i rješenja iz člana 119. (*Period određivanja i produženje nadzora*) st. (7) i (9) ovog zakona žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
- (5) Protiv rješenja o stavljanju stranca pod nadzor u imigracioni centar iz stava (3) ovog člana, rješenja o produženju nadzora, rješenja o izuzetnom produženju nadzora po ovom osnovu i rješenja iz člana 119. (*Period određivanja i produženje nadzora*) stav (10) ovog zakona žalba se može podnijeti Ministarstvu u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
- (6) Ako Ministarstvo u roku od tri dana od dana dostavljanja žalbe protiv rješenja iz stava (5) ovog člana ne ukine rješenje o stavljanju stranca pod nadzor u imigracioni centar, odnosno ne ukine rješenje o produženju ili izuzetnom produženju nadzora u imigracionom centru ili po žalbi u tom roku uopće ne odluči, stranac može pokrenuti upravni spor tužbom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
- (7) Tužba se podnosi Sudu Bosne i Hercegovine u roku od tri dana od proteka roka iz stava (6) ovog člana, a Sud Bosne i Hercegovine dužan je ove predmete smatrati hitnim, saslušati stranca i donijeti odluku po tužbi u roku od tri dana od dana podnošenja tužbe. Tužba ne odgađa izvršenje rješenja.

## Član 121.

### (Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi sa stavljanjem stranca pod nadzor)

- (1) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, donosi podzakonske propise kojima se uređuju standardi funkcioniranja imigracionog centra, centra za smještaj žrtava trgovine ljudima, odnosno druge ustanove specijalizirane za prihvatanje stranaca, koji se odnose na sanitarno-higijenske i druge uslove smještaja, proceduru prihvata i smještaja korisnika, ishranu korisnika, medicinsku pomoć, komuniciranje s licima izvan centra i pravnim zastupnikom, način upravljanja, uslove finansiranja, način

osiguranja posebnih uslova za korisnike, kao i druga pitanja značajna za rad određene vrste specijalizirane ustanove.

- (2) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja Službe, podzakonskim propisima uređuje postupanje prilikom stavljanja stranca pod nadzor.

## **POGLAVLJE VII. OSTALE ODREDBE: O UZIMANJU BIOMETRIJSKIH PODATAKA, MALOLJETNICIMA, IMUNITETIMA, STRANIM UNIFORMAMA I SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA**

### **Član 122.**

#### **(Obaveza davanja biometrijskih podataka)**

- (1) Stranac je obavezan dati biometrijske podatke prilikom:
- a) podnošenja zahtjeva za vizu,
  - b) podnošenja zahtjeva za boravak i
  - c) utvrđivanja identiteta ili izricanja mjere protjerivanja ili stavljanja pod nadzor ili u postupku izdavanja potvrde o ostanku.
- (2) Stranac koji podnosi zahtjev za vizu dužan je DKP-u BiH, odnosno Graničnoj policiji dati potpis, te biometrijske podatke koji sadrže fotografiju i otiske 10 prstiju. Otisci prstiju ne uzimaju se od:
- a) djece koja su mlađa od 12 godina,
  - b) čelnika države i vlade i članova nacionalne vlade u pratnji bračnog druga, članova njihovih službenih delegacija ako su ih BiH ili međunarodne organizacije pozvale u službenu svrhu, ili
  - c) vladara ili drugih visokih članova kraljevske porodice, ako su ih BiH ili međunarodne organizacije pozvale u službenu svrhu.
- (3) Stranac koji podnosi zahtjev za boravak dužan je DKP-u BiH, odnosno organizacionoj jedinici Službe dati potpis, te biometrijske podatke koji sadrže fotografiju i otiske dva prsta. Otisci prstiju ne uzimaju se od djece mlađe od šest godina, a potpis od djece mlađe od 12 godina.
- (4) Stranac kojem se utvrđuje identitet ili koji nezakonito boravi ili kojem je izrečena mjera protjerivanja iz BiH ili mjera stavljanja pod nadzor ili je u postupku izdavanja potvrde o ostanku dužan je organizacionoj jedinici Službe dati potpis, te biometrijske podatke koji sadrže: fotografiju i otiske deset prstiju. Otisci prstiju ne uzimaju se od djece mlađe od 14 godina.
- (5) Izuzetno od st. (2), (3) i (4) ovog člana, otisci prstiju ne uzimaju se od lica kod kojih je uzimanje otisaka prstiju fizički nemoguće. Ako je moguće uzimanje manje od 10 otisaka prstiju, u skladu sa st. (2) i (4) ovog člana, uzima se najveći mogući broj otisaka prstiju.



- (6) Biometrijski podaci pohranjuju se u Centralnu bazu podataka o strancima.
- (7) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja MVP-a, Službe i Granične policije, nakon stvaranja tehničkih uslova, donosi odluku kojom se određuje početak primjene obaveze davanja biometrijskih podataka iz ovog člana.

### Član 123.

#### (Zaštita prava maloljetnih i ostalih stranaca)

- (1) Nijednom odredbom ovog zakona ne sprečava se ostvarivanje i zaštita prava stranca pred bilo kojim nadležnim organom u BiH.
- (2) Nadležni organi u BiH dužni su da se prema maloljetnim strancima odnose s posebnom pažnjom i uvažavanjem i da s njima postupaju u skladu s Konvencijom o pravima djeteta i propisima u BiH koji se odnose na brigu o maloljetnim licima i njihovu zaštitu.
- (3) Porodice s maloljetnicima zadržavaju se u imigracionom centru samo kao posljednja mjera i na najkraće moguće vrijeme.
- (4) Maloljetnog stranca koji je nezakonito ušao u BiH i koji nije u pratnji roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno opunomoćenika ili je ostao bez pratnje tih lica po ulasku u BiH, a kojeg Služba ne može odmah vratiti u zemlju iz koje je stigao niti ga predati predstavnicima zemlje čiji je državljanin, Služba privremeno smješta u odjel ustanove specijaliziran za maloljetnike, o čemu obavještava nadležni centar za socijalni rad koji, u skladu sa zakonom, odmah imenuje privremenog staratelja. Maloljetnici bez pratnje zadržavaju se u imigracionom centru izuzetno, samo kao posljednja mjera i na najkraće moguće vrijeme.
- (5) Maloljetni stranac iz stava (4) ovog člana ne smije biti vraćen u zemlju uobičajenog mjesta boravka ili u zemlju koja ga je spremna prihvatiti dok se ne osigura prihvrat od roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno opunomoćenika ili od predstavnika nadležnog organa u zemlji povratka. Maloljetnik bez pratnje se ni pod kojim uslovima ne smije vratiti na način kojim bi se kršila Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i ovaj zakon.

### Član 124.

#### (Boravak po osnovu obavljanja diplomatske službe u BiH)

- (1) Odredbe ovog zakona, sa izuzetkom *Poglavlja V. Udaljenje stranca iz BiH (Odjeljak B. Zaštita stranaca)*, ne primjenjuju se na lica koja po međunarodnom pravu, odnosno na osnovu međunarodnog ugovora uživaju diplomatski status u BiH.
- (2) Stranci iz stava (1) ovog člana, koji u BiH privremeno borave po osnovu službovanja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima ili misijama međunarodnih organizacija s diplomatskim statusom u BiH kao i članovi njihovih porodica, svoj boravak u BiH reguliraju putem MVP-a.

- (3) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, odredbe ovog zakona mogu se, uz prethodnu saglasnost MVP-a, primijeniti i u slučaju lica koja po međunarodnom pravu uživaju diplomatski status u BiH, ako odnosne odredbe nisu u suprotnosti s preuzetim međunarodnim obavezama i principom uzajamnosti.
- (4) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, odredbe ovog zakona mogu se, uz prethodnu saglasnost MVP-a, primijeniti i na članove porodice lica koje uživa diplomatski status u BiH.
- (5) U slučaju nejasnoća u pogledu uživanja diplomatskog statusa u BiH, obima privilegija i imuniteta ili principa uzajamnosti, tumačenje daje MVP.

#### Član 125.

##### (Isključenje primjene odredbi o radu stranca)

Odredbe čl. 62. do 79. *Poglavlja IV. (Boravak stranaca u BiH), Odjeljak C. (Privremeni boravak po osnovu rada s radnom dozvolom) i Odjeljka D. (Privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole)* ovog zakona ne primjenjuju se na stranca koji:

- a) je član diplomatsko-konzularnog predstavništva ili misije međunarodne organizacije s diplomatskim statusom u BiH i kojem je MVP izdao posebnu identifikacionu iskaznicu po osnovu službovanja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima ili misijama međunarodnih organizacija s diplomatskim statusom u BiH;
- b) ima privilegije i imunitete na osnovu međunarodnog ugovora;
- c) u BiH obavlja poslove na osnovu međunarodnog sporazuma o stručnotehničkoj pomoći koji BiH zaključi s drugom državom, međunarodnom organizacijom ili EU, ili koji provodi projekat u skladu s takvim međunarodnim sporazumom i
- d) koji je član porodice i domaćinstva članova diplomatskih misija, konzularnih predstavništava ili međunarodnih organizacija kojima je omogućen plaćeni rad na osnovu međunarodnog ugovora čija je BiH ugovorna strana, ako se takvim ugovorom podrazumijeva isključenje primjene odredbi o radu stranca.

#### Član 126.

##### (Kretanje u stranoj uniformi)

- (1) Za vrijeme boravka u BiH stranc se može kretati u stranoj vojnoj uniformi ako:
  - a) u BiH boravi u svojstvu vojnog predstavnika kao član diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda strane države ili druge strane misije koja u BiH ima diplomatski status, do okončanja svog službenog mandata u toj misiji;
  - b) boravi u BiH u službenoj posjeti kao član strane vojne misije ili strane vojne delegacije;

- c) je na školovanju u vojnoj školi ili je na vojnoj obuci;
  - d) prelazi preko teritorije BiH kao član strane vojne misije ili strane vojne delegacije s diplomatskom ili službenom putnom ispravom; ili
  - e) učestvuje u vojnoj vježbi ili obuci.
- (2) Stranac može u BiH nositi stranu policijsku ili carinsku uniformu ako:
- a) boravi u BiH kao član misije koja u BiH ima diplomatski status, do okončanja svog službenog mandata u toj misiji;
  - b) boravi u službenoj posjeti kao član delegacije stranog policijskog ili carinskog organa;
  - c) obavlja službu na zajedničkoj kontroli prelaska državne granice na dijelu graničnog prijelaza koji pripada BiH;
  - d) je na školovanju u policijskoj školi ili je na policijskoj, odnosno sličnoj obuci;
  - e) prelazi preko teritorije BiH kao član strane policijske ili strane carinske delegacije s diplomatskom ili službenom putnom ispravom, ili
  - f) tokom izvođenja zajedničkih operacija u BiH obavlja aktivnost na teritoriji BiH u skladu s međunarodnim ugovorom ili sporazumom s međunarodnim organizacijama čija je BiH ugovorna strana.
- (3) Ministar odbrane BiH, uz prethodnu saglasnost ministra sigurnosti BiH, može odobriti nošenje strane vojne uniforme i u drugim slučajevima koji nisu predviđeni stavom (1) ovog člana.
- (4) Ministar sigurnosti BiH može odobriti nošenje strane policijske ili carinske uniforme i u drugim slučajevima koji nisu predviđeni stavom (2) ovog člana.
- (5) Ulazak stranca u BiH u uniformi ostvaruje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast granične kontrole BiH.

#### Član 127.

##### (Izuzetak od primjene određenih odredbi ovog zakona)

Poglavlja II., III., IV., V. i VI., osim čl. 100. (*Boravište i prebivalište stranca*), 101. (*Obaveza prijave boravišta i prebivališta stranca*), 102. (*Rokovi za prijavu i odjavu boravišta i prebivališta stranca*) i 109. (*Princip zabrane vraćanja*) ovog zakona, ne primjenjuju se na podnosioca zahtjeva za međunarodnu zaštitu dok se ne odluči o njegovom zahtjevu u skladu s ovim zakonom.

## Član 128.

### (Službene evidencije)

(1) Prema ovom zakonu, službena evidencija vodi se o:

- a) strancima kojima je Služba zabranila izlazak iz BiH,
- b) strancima kojima je utvrđivan identitet,
- c) međunarodnim prijevoznicima koji su prekršili odredbe ovog zakona,
- d) strancima kojima je odbijen ulazak,
- e) strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je viza izdata, produžena ili viza izdata na posebnom obrascu za izdavanje vize,
- f) pravnim i fizičkim licima koja su izdala pozivna pisma za ulazak stranaca u BiH,
- g) strancima kojima je viza ukinuta,
- h) strancima kojima je viza poništena,
- i) strancima kojima je viza ukinuta ili poništena i izrečena mjera protjerivanja,
- j) putnim ispravama za strance izdatim u skladu s ovim zakonom,
- k) prijavljenim nestalim putnim ispravama stranaca,
- l) izdatim ličnim dokumentima strancima,
- m) strancima koji su podnijeli zahtjev za boravak, koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak ili potvrdu o ostanku,
- n) potvrdama o prijavi rada stranaca,
- o) prijavama boravaka, odjavama boravaka i promjeni adrese boravka,
- p) strancima kojima je prestao boravak,
- r) strancima kojima je otkazan boravak,
- s) strancima kojima je otkazan boravak i izrečena mjera protjerivanja,
- t) strancima kojima je izdat nalog za napuštanje,
- u) strancima kojima je izrečena mjera protjerivanja,

- v) strancima kojima je odobreno odgađanje izvršenja mjere protjerivanja,
  - z) strancima kojima je period zabrane ulaska i boravka produžen,
  - aa) strancima kojima je period zabrane ulaska i boravka skraćen ili ukinut,
  - bb) strancima koji su dobrovoljno napustili BiH,
  - cc) strancima koji su prisilno udaljeni iz BiH,
  - dd) izvršenim mjerama koje se tiču stranaca,
  - ee) strancima kojima je određeno stavljanje pod nadzor, odnosno koji su stavljeni pod nadzor,
  - ff) strancima koji su podnijeli žalbe protiv rješenja Službe, Granične policije ili DKP BiH i o strancima koji su pokrenuli upravni spor,
  - gg) odlukama u drugostepenom postupku i odlukama u upravnom sporu,
  - hh) strancima koji su iskazali namjeru podnošenja zahtjeva za azil i
  - ii) strancima kojima je izdata potvrda o ostanku.
- (2) U službene evidencije iz stava (1) tač. b), c), i), m), s), u), ee) i ii) ovog člana unose se i biometrijski podaci.
  - (3) Osim službenih evidencija iz stava (1) ovog člana, nadležni organ može voditi i druge evidencije s ciljem efikasnosti rada ili obrade, ako one ne uključuju lične podatke.
  - (4) Službenu evidenciju vodi organ koji je, prema ovom zakonu, nadležan za postupanje u određenoj stvari.
  - (5) Nadležni organi mogu da vode službene evidencije iz stava (1) ovog člana, kroz Centralnu bazu podataka o strancima iz člana 129. ovog zakona.

## **Član 129.**

### **(Centralna baza podataka o strancima)**

- (1) U Ministarstvu se uspostavlja i vodi Centralna baza podataka o strancima radi evidentiranja i praćenja ulazaka, boravaka i izlazaka stranaca iz BiH.
- (2) Centralna baza podataka o strancima sadržava službene evidencije iz člana 128. (*Službene evidencije*) ovog zakona i službene evidencije propisane zakonom kojim se uređuje oblast azila u BiH. Organ iz člana 128. (*Službene evidencije*) stav (3) ovog zakona, koji vodi službenu evidenciju, podatke iz evidencije unosi u Centralnu bazu podataka o strancima odmah po svakoj promjeni, a najkasnije tokom istog dana.

- (3) Centralna baza podataka o strancima sadrži i podatke o imenu i prezimenu lica, srednjem imenu, spolu, datumu rođenja, državljanstvu, vrsti, tipu, broju i roku važenja putne isprave, mjestu, vremenu i smjeru prelaska granice, podatke o vizi, boravišnoj dozvoli ili drugom dokumentu koji zamjenjuje vizu, kao i druge podatke koji su uzeti putem elektronskih čitača putnih isprava na graničnim prijelazima, koje vodi Granična policija.
- (4) Pristup podacima iz Centralne baze podataka o strancima imaju Ministarstvo, MVP, Granična policija, Služba, Obavještajno-sigurnosna agencija BiH i policija, kada je to u funkciji obavljanja zadataka iz njihove nadležnosti.
- (5) Na opravdan zahtjev, pristup podacima iz Centralne baze podataka o strancima mogu imati i drugi organi u BiH, kada je to u funkciji obavljanja zadataka iz njihove nadležnosti.
- (6) Na opravdan zahtjev, nadležni organ kod kojeg je smještena Centralna baza podataka o strancima može odobriti pristup bazi i nekom drugom organu kada je to u funkciji obavljanja zadataka iz nadležnosti tog organa, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka u BiH.
- (7) Na svaku obradu, pristup i korištenje podataka iz ovog zakona primjenjuju se odredbe i principi zakona kojim se uređuje oblast zaštite ličnih podataka u BiH.
- (8) Ministarstvo procjenjuje i odlučuje da li se podaci koji se odnose na tehničko uspostavljanje i održavanje Centralne baze podataka o strancima ili neki njeni dijelovi označavaju odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa propisima iz oblasti zaštite tajnih podataka.

#### **Član 130.**

##### **(Zbirka podataka o putnim ispravama)**

Granična policija uspostavlja i vodi zbirku podataka o uzorcima obrazaca važećih putnih isprava i krivotvorenih putnih isprava, koja je dostupna Ministarstvu, MVP-u i Službi.

#### **Član 131.**

##### **(Podzakonski propisi o biometrijskim podacima, evidencijama, bazi podataka, zbirci podataka o putnim ispravama i privilegijama i imunitetima)**

- (1) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja Službe, donosi podzakonski propis kojim se uređuju: postupanje prilikom uzimanja, pohranjivanja, korištenja, pristupa, prijenosa, te mehanizmi zaštite i rokovi čuvanja biometrijskih podataka.
- (2) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja MVP-a, Službe i Granične policije, donosi podzakonski propis kojim se propisuju pravila o vođenju, korištenju i pristupu Centralnoj bazi podataka o strancima i pojedinim evidencijama.

(3) Vijeće ministara, na prijedlog MVP-a, donosi listu stranih putnih isprava i drugih dokumenata koje priznaje BiH i s kojima stranci mogu preći državnu granicu BiH.

(4) MVP, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva, donosi podzakonski propis kojim se uređuje postupanje u slučajevima iz člana 124. (*Boravak po osnovu obavljanja diplomatske službe u BiH*) ovog zakona.

#### Član 132.

##### (Nadzor nad provođenjem ovog zakona)

Nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona provodi Ministarstvo.

### POGLAVLJE VIII. KAZNE NE (PREKRŠAJNE) ODREDBE

#### Član 133.

##### (Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 7., 13., 45., 81., 94., 95. i 102.)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM kaznit će se za prekršaj stranac ako:

- a) se, protivno članu 7. (*Višestruko državljanstvo stranca ili državljanina BiH na teritoriji BiH*) ovog zakona, služi ili pokuša izaći s putnom ispravom s kojom nije ušao u BiH;
- b) protivno članu 13. (*Obaveza nošenja i predočavanja dokaza o identitetu*) stav (1) ovog zakona, nema kod sebe dokument kojim dokazuje ili potvrđuje svoj identitet ili zakonitost ulaska ili boravka, ili ako ga odbije dati na uvid ovlaštenom licu Službe, policije ili drugog nadležnog organa kad je drugi nadležni organ na to zakonom ovlašten;
- c) protivno članu 45. (*Obaveze stranca u vezi s putnim ispravama za strance*) stav (2) ovog zakona, Službi ne vrati putnu ispravu za strance ili ako ne prijavi gubitak, uništenje ili drugačiji nestanak putne isprave za stranca u skladu s članom 45. (*Obaveze stranca u vezi s putnim ispravama za strance*) stav (3) ovog zakona;
- d) protivno članu 81. (*Dijete stranaca s odobrenim boravkom*) stav (2) ovog zakona, zahtjev za odobrenje boravka za dijete iz člana 81. (*Dijete stranaca s odobrenim boravkom*) stav (1) ovog zakona ne podnese u roku od 180 dana od dana rođenja djeteta, iako za takvo propuštanje nisu postojale opravdane okolnosti;
- e) protivno članu 94. (*Lična karta za stranca*) stav (2) ovog zakona, nadležnom organu ne podnese zahtjev za izdavanje lične karte za stranca ili ga ne podnese u propisanom roku ili ako ne prijavi gubitak, uništenje ili drugačiji nestanak lične karte za stranca u skladu s članom 94. (*Lična karta za stranca*) stav (6) ovog zakona;

- f) protivno članu 95. (*Obaveza nošenja lične karte za strance ili dozvole boravka*) ovog zakona, ne nosi ili na zahtjev ovlaštenog lica ne da na uvid ličnu kartu za stranca ili dozvolu boravka u BiH;
  - g) protivno članu 102. (*Rokovi za prijavu i odjavu boravišta i prebivališta stranca*) ovog zakona, ne prijavi prebivalište ili boravište ili promjenu adrese stanovanja u mjestu prebivališta ili to ne učini u propisanom roku, ili ako ne odjavi prebivalište, odnosno boravište prije napuštanja BiH u skladu s članom 102. (*Rokovi za prijavu i odjavu boravišta i prebivališta stranca*) stav (3) ovog zakona.
- (2) Pravna i fizička lica koja su prijevoznici ili koja pružaju usluge smještaja ili organizacije putovanja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM ako zadrže ili pokušaju zadržati putnu ispravu ili identifikacioni dokument stranca protivno članu 13. (*Obaveza nošenja i predočavanja dokaza o identitetu*) stav (2) ovog zakona.
- (3) Za prekršaj iz stava (2) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM.
- (4) U slučaju iz stava (1) tačka c) ovog člana, a u vezi sa članom 45. stav (2) ovog zakona, putna isprava se oduzima.

#### Član 134.

##### (Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 103.)

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 800 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje pruža usluge smještaja strancima ako:
- a) protivno članu 103. (*Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca*) stav (1) ovog zakona, ne podnese prijavu o boravku stranca ili je ne podnese u propisanom roku;
  - b) protivno članu 103. (*Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca*) stav (2) ovog zakona, ne vodi ili neuredno vodi evidenciju stranaca kojima pruža usluge smještaja ili ne čuva knjige stranaca u propisanom roku;
  - c) protivno članu 103. (*Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca*) stav (2) ovog zakona, ovlaštenom službenom licu Službe ili policije ne omogući uvid u knjigu stranaca.
- (2) Pravno lice koje pruža usluge smještaja strancima kaznit će se za prekršaje iz stava (1) ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.500 KM.
- (3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 800 KM.



- (4) Fizičko lice kod kojeg je stranac u posjeti duže od tri dana, a ne prijavi njegov boravak u skladu s članom 103. (*Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca*) stav (5) ovog zakona, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM.
- (5) Stranac koji ne koristi usluge smještaja pravnog ili fizičkog lica iz člana 103. (*Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca*) stav (5) ovog zakona niti je u posjeti kod fizičkog lica, a nije izvršio prijavu boravišta, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM.

### Član 135.

(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 16., 21., 29., 30., 48., 62., 67., 77. i 82.)

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM kaznit će se za prekršaj stranac ako:
- a) protivno članu 16. (*Nezakonit prelazak državne granice BiH*) ovog zakona, nezakonito pređe ili pokuša preći državnu granicu BiH ili uđe u BiH za vrijeme trajanja zabrane ulaska;
  - b) protivno članu 21. (*Oslobađanje od obaveze pribavljanja vize*) stav (2) ovog zakona, u BiH boravi duže od bezviznog boravka;
  - c) protivno članu 21. (*Oslobađanje od obaveze pribavljanja vize*) stav (2) ovog zakona, uđe u BiH s pograničnom propusnicom ili dozvolom za jednokratni prelazak državne granice i boravi duže od vremena propisanog međunarodnim ugovorom ili se zatekne izvan područja za koje mu je izdata pogranična propusnica ili dozvola za jednokratni prelazak državne granice;
  - d) protivno članu 29. (*Viza za kratkoročni boravak – Viza C*) stav (1) ovog zakona, u BiH boravi duže od vremena određenog u vizi;
  - e) protivno članu 30. (*Viza za dugoročni boravak – Viza D*) stav (1) ovog zakona, u BiH boravi duže od vremena određenog u vizi;
  - f) protivno članu 48. (*Osnov za odobrenje privremenog boravka*) ovog zakona, u BiH boravi duže od vremena određenog u dozvoli privremenog boravka, odnosno ako u roku određenom ovim zakonom ili rješenjem nadležnog organa ne napusti BiH;
  - g) protivno članu 77. (*Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada*) st. (3) i (5) ovog zakona, nema potvrdu o prijavi rada ili obavlja poslove različite od onih koji su navedeni u potvrdi o prijavi rada.
- (2) Službeno lice Službe ili policijski službenik Granične policije, kada utvrdi prekršaj iz stava (1) tačka b) ovog člana, može izdati prekršajni nalog i naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 150 KM za svaki dan dužeg boravka, ako stranac nije prekoračio vrijeme boravka za više od pet dana i u mogućnosti je opravdati razloge kašnjenja, ne preduzimajući druge mjere po ovom zakonu.

- (3) Pravno i fizičko lice koje zapošljava stranca koji je izuzet od pribavljanja radne dozvole kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.000 KM ako, protivno članu 77. (*Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada*) stav (7) ovog zakona, ne posjeduje primjerak potvrde o prijavi rada stranca.
- (4) Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 500 KM kaznit će se za prekršaj stranac ako radi bez radne dozvole ili dozvole privremenog boravka ili obavlja poslove različite od onih navedenih u radnoj dozvoli, protivno članu 62. (*Radna dozvola*) i protivno članu 67. (*Veza između odobrenja privremenog boravka i radne dozvole*) st. (1) i (2) ovog zakona.
- (5) Novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno i fizičko lice koje suprotno članu 67. (*Veza između odobrenja privremenog boravka i radne dozvole*) st. (1) i (2) ovog zakona zapošljava stranca bez radne dozvole i dozvole privremenog boravka u BiH.
- (6) Novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 300 KM kaznit će se za prekršaj stranac ako u roku iz člana 82. (*Podnošenje zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka*) st. (4) i (5) ovog zakona ne podnese zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka u BiH.

#### Član 136.

##### (Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 23. i 32.)

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 1.500 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako:
  - a) protivno članu 23. (*Dokazi o posjedovanju sredstava za izdržavanje*) stav (1) tačka d) ovog zakona, da netačne podatke u vezi sa izdavanjem dokaza o uplaćenom smještaju ili organiziranom putovanju;
  - b) protivno članu 32. (*Pozivno pismo*) ovog zakona, da netačne podatke u vezi sa izdavanjem pozivnog pisma.
- (2) Pravno lice kaznit će se novčanom kaznom za prekršaje iz stava (1) ovog člana u iznosu od 1000 KM do 5.000 KM. Istom kaznom kaznit će se pravno lice koje da netačne podatke u vezi sa izdavanjem garancije na sredstva bezgotovinskog plaćanja iz člana 23. (*Dokazi o posjedovanju sredstava za izdržavanje*) stav (1) tačka b) ovog zakona.
- (3) Za prekršaje iz st. (1) i (2) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 1500 KM.

#### Član 137.

##### (Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 115.)

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 8.000 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje ne izvrši obavezu plaćanja troškova za putovanje, odnosno odlazak

stranca u mjesto u koje se upućuje ili troškova stavljanja stranca pod nadzor u BiH, a u skladu s članom 115. (*Plaćanje troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor*) i konačnim rješenjem Ministarstva iz člana 115. (*Plaćanje troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor*) stav (4) ovog zakona.

- (2) Pravno lice kaznit će se za prekršaj iz stava (1) ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 12.000 KM.
- (3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 8.000 KM.

#### Član 138.

(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbe člana 18.)

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 6.000 KM do 10.000 KM kaznit će se prijevoznik u zračnom saobraćaju za svakog prevezenog stranca kojeg doveze na granični prijelaz BiH, a koji ne ispunjava uslove za ulazak propisane članom 19. (*Opći uslovi za ulazak*) st. (1) i (2) ovog zakona. Najviši iznos novčane kazne po jednom prijevozu ne može biti viši od 200. 000 KM bez obzira na broj prevezenih lica.
- (2) Novčanom kaznom u iznosu od 6.000 KM do 10.000 KM za svakog prevezenog stranca kaznit će se fizičko ili pravno lice koje kao prijevoznik u zračnom, kopnenom i vodenom saobraćaju ili kao organizator turističkog ili sličnog putovanja koji nije na svoj trošak odvezao s graničnog prijelaza iz BiH stranca koji ne ispunjava uslove iz člana 19. (*Opći uslovi za ulazak*) ovog zakona i nije preuzeo troškove povratka stranca propisane članom 18. (*Obaveze prijevoznika i organizatora turističkog ili sličnog putovanja*) stavom (2) ovog zakona.

#### Član 139.

(Zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti)

- (1) Zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti može se izreći za prekršaje iz člana 133. (*Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 7., 13., 45., 81., 94. i 102.*) stav (2), 134. (*Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 103.*), 136. (*Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi čl. 23. i 32.*), 137. (*Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 115.*) i 138. (*Prekršajno kažnjavanje povrede odredbe člana 18.*) ovog zakona.
- (2) Zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti iz stava (1) ovog člana može se izreći u trajanju od šest mjeseci.

### POGLAVLJE IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 140.

(Predmeti koji nisu okončani)

- (1) Svi predmeti koji do stupanja na snagu ovog zakona nisu pravosnažno okončani završavaju se po odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja postupka.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, u predmetima u kojima do stupanja na snagu ovog zakona nije doneseno prvostepeno rješenje, postupak se nastavlja po ovom zakonu.

#### Član 141.

##### (Rokovi za donošenje podzakonskih propisa Vijeća ministara po ovom zakonu)

- (1) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva komunikacija i prometa BiH, donosi podzakonski propis po članu 40. (*Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s ulaskom stranaca*) stav (1) ovog zakona, kojim se uređuju obaveze prijevoznika koji dovozi stranca na granični prijelaz BiH, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
- (2) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja MVP-a, donosi podzakonski propis po članu 40. (*Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s ulaskom stranaca*) stav (2), kojim se utvrđuje najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca, svake godine do 31. decembra za sljedeću godinu, ako taj iznos već nije određen podzakonskim propisom.
- (3) Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja Granične policije, donosi podzakonski propis po članu 40. (*Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s ulaskom stranaca*) stav (5) ovog zakona, o graničnim prijelazima na kojima je moguće izdavanje vize, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
- (4) Vijeće ministara po prijedlogu Službe, koji je upućen preko Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva finansija i trezora BiH, donosi podzakonski propis po članu 116. (*Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima udaljenja stranca*) stav (2) ovog zakona, kojim se uređuje način i postupanje kod pokrića troškova vraćanja i troškova stavljanja pod nadzor, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
- (5) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, donosi podzakonske propise po članu 121. (*Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi sa stavljanjem stranca pod nadzor*) stav (1) ovog zakona, kojim se uređuju standardi funkcioniranja imigracionog centra, centra za smještaj žrtava trgovine ljudima, odnosno druge ustanove specijalizirane za prihvata stranaca, koji se odnose na sanitarno-higijenske i druge uslove smještaja, proceduru prihvata i smještaja korisnika, ishranu korisnika, medicinsku pomoć, komuniciranje s licima izvan centra i pravnim zastupnikom, način upravljanja, uslove finansiranja, način osiguranja posebnih uslova za korisnike, kao i druga pitanja značajna za rad određene vrste specijalizirane ustanove.
- (6) Uvijek kada se pokaže potrebnim, Vijeće ministara po članu 58. (*Privremeni boravak iz humanitarnih razloga*) stav (2) tačka d), na prijedlog Ministarstva, podzakonskim propisom određuje druge opravdane razloge humanitarne prirode, osim onih navedenih u članu 58. (*Privremeni boravak iz humanitarnih razloga*) stav (2) tač. a), b) i c) ovog zakona, zbog

kjih se strancu koji ne ispunjava uslove za odobrenje boravka propisane ovim zakonom može odobriti privremeni boravak iz humanitarnih razloga.

(7) Uvijek kada se pokaže potrebnim, Vijeće ministara može:

a) po članu 19. (*Opći uslovi za ulazak*) stav (6) ovog zakona, propisati dodatne uslove za ulazak stranaca u BiH, kada to zahtijevaju razlozi zaštite sigurnosti BiH, javnog poretka, javnog reda i mira ili javnog zdravlja u BiH ili drugi razlozi koji proističu iz međunarodnih obaveza BiH;

b) po članu 21. (*Oslobađanje od obaveze pribavljanja vize*) stav (1) ovog zakona, na prijedlog MVP-a, odrediti države čijim državljanima nije potrebna viza za ulazak u BiH, kao i države čiji državljanici mogu ući u BiH s drugim dokumentom osim pasoša;

c) po članu 21. (*Oslobađanje od obaveze pribavljanja vize*) stav (1) ovog zakona, na prijedlog MVP-a, osloboditi od pribavljanja vize nosioce posebnih vrsta putnih isprava;

d) po članu 22. (*Izuzeci od obaveze posjedovanja vize*) stav (5) ovog zakona, na prijedlog MVP-a, izuzeti od obaveze posjedovanja vize državljane određenih država pod propisanim uslovima,

e) po članu 28. (*Aerodromska tranzitna viza – Viza A*) stav (3), izuzetno odlučiti da državljani određenih država treba da posjeduju aerodromske tranzitne vize.

(8) Vijeće ministara može uvijek po članu 20. (*Ulazak pod posebnim uslovima*) ovog zakona donijeti odluku o odobravanju ulaska i boravka u BiH strancu i kad ne ispunjava uslove iz člana 19. (*Opći uslovi za ulazak*) ovog zakona.

(9) Vijeće ministara, na prijedlog MCP-a, donosi podzakonski propis po članu 104. (*Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima odobrenja boravka te boravišta i prebivališta stranaca*) stav (3) ovog zakona, kojim se utvrđuje godišnja kvota radnih dozvola, najkasnije do 31. decembra tekuće godine za sljedeću godinu.

(10) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja MVP-a, Službe i Granične policije, nakon stvaranja tehničkih uslova, donosi odluku kojom će se odrediti početak primjene člana 122. (*Obaveza davanja biometrijskih podataka*) ovog zakona.

(11) Vijeće ministara, na prijedlog MVP-a, po članu 131. (*Podzakonski propisi o biometrijskim podacima, evidencijama, bazi podataka, zbirci podataka o putnim ispravama i privilegijama i imunitetima*) stav (3) ovog zakona, utvrđuje listu stranih putnih isprava i drugih dokumenata koje priznaje BiH i s kojima stranci mogu preći državnu granicu BiH, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(12) Uvijek kada se pokaže potrebnim Vijeće ministara može po članu 8. (*Sloboda kretanja*) stav (10) ovog zakona, na prijedlog Ministarstva, nakon pribavljenog mišljenja MCP-a, donijeti odluku kojom se strancima koji borave na teritoriji BiH kolektivno i privremeno ograničava sloboda kretanja u BiH u mjeri koja je neophodna radi zaštite javnog zdravlja.

(13) Kada se pokaže potrebnim Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, donosi podzakonske propise kojim se uređuju uslovi, način i druga pitanja značajna za osnovnu provjeru i zadržavanje stranca u smislu člana 14. (*Utvrdjivanje identiteta i osnovna provjera*) st. (4) i (5) ovog zakona.

(14) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva, nakon dostavljenog mišljenja Službe da postoje potrebni uslovi, donosi odluku kojom se određuje specijalizovana ustanova i početak primjene člana 118. (*Određivanje nadzora*) stav (5) ovog zakona.

## Član 142.

### (Rokovi za donošenje podzakonskih propisa Ministarstva prema ovom zakonu)

(1) Ministarstvo u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona:

a) nakon pribavljenog mišljenja MVP-a, Službe i Granične policije, donosi podzakonski propis po članu 40. (*Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s ulaskom stranaca*) stav (6) ovog zakona, kojim se uređuje postupanje prilikom ulaska stranaca u BiH, izdavanje vize na granici, izgled i sadržaj obrasca pozivnog pisma i postupanje prilikom ovjere pozivnog pisma, obrazac rješenja o odbijanju ulaska i postupanje prilikom odbijanja ulaska u BiH, te druga pitanja o uslovima ulaska u BiH;

b) nakon pribavljenog mišljenja MCP-a i Službe, donosi podzakonski propis po članu 104. (*Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima odobrenja boravka te boravišta i prebivališta stranaca*) stav (1) ovog zakona, kojim se uređuje forma, sadržaj, rok važenja, postupanje kao i druga pitanja prilikom izdavanja potvrde o identitetu;

c) nakon pribavljenog mišljenja Službe, donosi podzakonski propis po članu 104. (*Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima odobrenja boravka te boravišta i prebivališta stranaca*) stav (1) ovog zakona, kojim se propisuju dokazi koji se dostavljaju uz zahtjev za odobrenje boravka, detaljnije uređuje izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole boravka, izgled i sadržaj potvrde o podnesenom zahtjevu za boravak, postupanje prilikom odobrenja boravka i izdavanja dozvole boravka, forma, izgled i sadržaj dozvole boravka, izgled i sadržaj potvrde o prijavi rada, postupanje prilikom izdavanja potvrde o prijavi rada, forma, izgled i sadržaj lične karte za stranca i postupanje prilikom izdavanja lične karte za stranca, postupanje prilikom otkaza boravka, prilikom prijava i odjava boravišta i prebivališta, izgled i sadržaj knjige stranaca i postupanje prilikom ovjere knjige stranaca, kao i druga pitanja značajna za boravak i kretanje stranaca u BiH;

d) nakon pribavljenog mišljenja Službe, donosi podzakonski propis po članu 116. (*Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima udaljenja stranca*) stav (1) ovog zakona, kojim se uređuje postupanje prilikom udaljenja stranca iz BiH, izgled i sadržaj potvrde kojom se odobrava odgađanje mjere protjerivanja, postupanje kod skraćanja, ukidanja i produženja perioda zabrane ulaska i boravka u BiH, izgled i sadržaj potvrde o ostanku iz člana 110. (*Postupanje u slučaju pozivanja na zaštitu*) stav (5) ovog zakona, te druga pitanja u vezi s udaljenjem stranaca;

e) nakon pribavljenog mišljenja Službe, donosi podzakonski propis po članu 121. (*Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima stavljanja stranca pod nadzor*) stav (2) ovog zakona kojim se uređuje postupanje prilikom stavljanja stranca pod nadzor; i

f) nakon pribavljenog mišljenja Službe, donosi podzakonski propis po članu 131. (*Podzakonski propisi o biometrijskim podacima, evidencijama, bazi podataka, zbirci podataka o putnim ispravama i privilegijama i imunitetima*) stav (1) ovog zakona, kojim se uređuje postupanje prilikom uzimanja, pohranjivanja, korištenja, pristupa, prijenosa, te mehanizmi zaštite i rokovi čuvanja biometrijskih podataka.

(2) Ministarstvo u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona:

a) nakon pribavljenog mišljenja MCP-a, MVP-a i Službe, donosi podzakonski propis iz člana 46. (*Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s putnim ispravama za strance*) stav (1) ovog zakona, kojim se detaljnije uređuje izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje putne isprave za lice bez državljanstva i zahtjeva za izdavanje putnog lista za strance;

b) donosi podzakonske propise po članu 104. (*Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima odobrenja boravka te boravišta i prebivališta stranaca*) stav (2) ovog zakona, kojim se detaljnije uređuju pravila i standardi u postupanju, kao i druga pitanja u vezi s prihvatom žrtava trgovine ljudima, njihovog oporavka i povratka; i

c) donosi podzakonski propis po članu 131. (*Podzakonski propisi o biometrijskim podacima, evidencijama, bazi podataka, zbirci podataka o putnim ispravama i privilegijama i imunitetima*) stav (2) ovog zakona, kojim se propisuju pravila o vođenju, korištenju i pristupu Centralnoj bazi podataka o strancima i pojedinim evidencijama.

(3) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja Službe, po sticanju tehničkih uslova, donosi podzakonski propis po članu 104. (*Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima odobrenja boravka te boravišta i prebivališta stranaca*) stav (4) ovog zakona, kojim se uređuje izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole boravka, postupanje prilikom odobrenja boravka i izdavanja dozvole boravka, forma, izgled i sadržaj dozvole boravka s biometrijskim podacima stranca.

(4) Ministarstvo, na prijedlog Službe, a po sticanju tehničkih uslova, donosi odluku:

a) kojom se određuje početak primjene člana 79. (*Uslovi za odobrenje stalnog boravka*) stav (1) tačka f) ovog zakona;

b) kojom se naljepnica o odobrenju boravka zamjenjuje boravišnom dozvolom kao posebnim dokumentom s biometrijskim podacima stranca po članu 104. (*Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima odobrenja boravka te boravišta i prebivališta stranaca*) stav (5) ovog zakona.

#### Član 143.

(Rokovi za donošenje podzakonskih propisa MVP-a prema ovom Zakonu)

(1) MVP, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva, donosi podzakonski propis po članu 40. (*Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s ulaskom stranaca*) stav (3) ovog

zakona, kojim se uređuje izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje vize i naljepnice vize, postupanje prilikom izdavanja aerodromske tranzitne vize (Viza A) i vize za kratkoročni boravak (Viza C) u DKP-u BiH, rok važenja aerodromske tranzitne vize (Viza A), te uređuju i druga pitanja o uslovima za izdavanje ovih viza, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) MVP, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva i Službe, donosi podzakonski propis po članu 40. (*Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s ulaskom stranaca*) stav (4) ovog zakona, kojim se uređuje postupanje prilikom izdavanja vize za dugoročni boravak (Viza D), te uređuju i druga pitanja o uslovima za izdavanje ove vize.

(3) MVP, kada se to pokaže potrebnim, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva, donosi podzakonski propis po članu 131. (*Podzakonski propisi o biometrijskim podacima, evidencijama, bazi podataka, zbirci podataka o putnim ispravama i privilegijama i imunitetima*) stav (4) ovog zakona, kojim se uređuje postupanje u slučajevima stranaca koji u BiH privremeno borave po osnovu službovanja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima ili misijama koje imaju diplomatski status, odnosno lica koja po međunarodnom pravu, odnosno na osnovu međunarodnog ugovora uživaju privilegije i imunitete iz člana 124. (*Boravak po osnovu obavljanja diplomatske službe u BiH*) ovog zakona.

#### Član 144.

##### (Rok za donošenje ostalih podzakonskih propisa)

(1) MCP, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva, MVP-a i Službe, donosi podzakonski propis po članu 46. (*Podzakonski propisi o tehničkim pitanjima u vezi s putnim ispravama za strance*) stav (2) ovog zakona, kojim se uređuje forma, izgled i sadržaj putne isprave za lice bez državljanstva i putnog lista za strance, potrebni dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje, postupanje prilikom izdavanja i druga tehnička pitanja u vezi s putnim ispravama za lice bez državljanstva i putnim listom za strance, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Ako se pokaže potrebnim, MCP može, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva, donijeti podzakonski propis kojim se uređuje izrada i ažuriranje spiska naučnoistraživačkih organizacija u BiH i način njegove dostupnosti.

#### Član 145.

##### (Prestanak važenja prijašnjih propisa)

(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH", br. 36/08 i 87/12), izuzev Poglavlja VII. Međunarodna i privremena zaštita (azil), koje ostaje na snazi do stupanja na snagu zakona kojim se uređuje oblast azila.

(2) Podzakonski propisi doneseni na osnovu Zakona iz stava (1) ovog člana primjenjuju se do donošenja novih podzakonskih propisa po ovom zakonu, ako nisu u suprotnosti s ovim zakonom.



**Član 146.**

**(Stupanje na snagu ovog zakona)**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj: 01,02-02-1-17/15  
10. novembra 2015. godine  
Sarajevo

**Predsjedavajuća  
Predstavničkog doma  
Parlamentarne skupštine BiH**

**Borjana Krišto**

**Predsjedavajući  
Doma naroda  
Parlamentarne skupštine BiH**

**mr. Ognjen Tadić**